REGISTERED No. 4631.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV | TRIVANDRUM, | TUESDAY, | 22nd July 1952 /7th Karkatakam 1127. | No. 30

PART I

CONTENTS

Orders regarding Appointments, Investiture of Powers, Grant of leave, Notifications, Proceedings, Declarations etc., issued by the Departments of Government Secretariat—Government of India Notifications—Order under the Industrial Disputes Act—Interim Award of Industrial Tribunal *re* Industrial Dispute in Adjudication No. 3|52—Notice *re* loss of a pension form— Season Report—Statement of prices of necessaries—Erratum Notifications—Public Service Commission Notifications.

Section I.—The Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1952 made by the President.

ഗവണ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള നിയമനങ്ങൾ, അധികാരം നൽകൽ, അവധി നൽകൽ, പരസ്യങ്ങൾ, പ്രൊസീഡിംഗ്സ്, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മുതലായവ—ഇൻഡ്യാ ഗവണ്മെന്റ് വക പരസ്യങ്ങൾ—തൊഴിൽതർക്ക ആക്ടിൻപ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവ്—൩|൫൨-ലെ അഡ്ജൂഡിക്കേഷൻ നമ്പർ ൩. തൊഴിൽതർക്കം സംബന്ധിച്ചു തൊഴിൽതർക്കമദ്ധ്യസ്ഥ കോടതിയുടെ താൽക്കാലിക തീരുമാനം—കൈമോശം വന്ന ഒരു പെൻഷൻഫാറത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പരസ്യം—കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ട്—നിത്യാവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലവിവരപ്പട്ടിക—പിശകുതിരുത്തുപരസ്യങ്ങൾ—പബ്ലിക്ക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ വക പരസ്യങ്ങൾ.

സെക്ഷൻ I. ഇൻഡ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ൧൯൫൨-ലെ കാൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ (ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റെവന്യൂ) ഓർഡർ.

Chief Secretariat,

Appointments Investiture of Powers, Grant of Leave etc.

D. Dis. 7412|52|CS. *11th July 1952.*

In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Travancore Village Panchayat Courts Act, 1090 (I of 1090) as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act, 1125 (VI of 1125) Government are hereby pleased to appoint Sri P. Narayana Iyer, Advocate, Mavelikara, as Judge of the Village Panchayat Court, Mavelikara for a period of two years *vice* Sri K. V. Ramakrishna Kurup whose term of office has expired.

Under Section 14 (1) of the Code of Criminal Procedure 1898 (Central Act V of 1898) Government hereby appoint Sri P. Narayana Iyer to be Honorary Special Magistrate for a term of two years for the town of Mavelikara in respect of cases coming before the Bench constituted for that town comprised within the boundaries as defined in the Erstwhile Travancore Government notification No. G. 2946 dated 4th July 1913 published at page 1169 Part I of the Government Gazette dated 8th July 1913 as revised in Government Notification No. G. 4165 dated 21st June 1919 published at pages 818 to 819 Part I of the Government Gazette dated 1st July 1919 and confer on him in respect of such cases all the ordinary powers exercised by a Magistrate of the Second Class under Section 36 of the Code.

L. Dis. No.17351|52|CS. *12th July 1952.*

Sri K. Ganapathy Iyer, Circle Inspector of Police, Chengannur is granted privilege leave for one month from the date of avail.

No H2-15024|52|CS, *12th July 1952.*

Sri V. Manaputhan, Assistant Superintendent of Police, Crime Branch is appointed to be in independent charge of the duties of the District Superintendent of Police, Trivandrum *vice* Sri M. Abdulla, retired.

No. CJ3-16368|52|CS. *15th July 1952*

Under Section 12 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1898, Central Act V of 1898, the following persons are appointed as Magistrate of the Second Class in the area noted against their names.

Name.	*Area.*
Sri C. C. Kunjan, B. A., L. L. B.	Area comprised within the jurisdiction of the Second Class Magistrate's Court, Mattancherry.
Sri M. V. Alexander, B. A., B. L.	Area comprised within the jurisdiction of the Second Class Magistrate's Court, Perumbavoor.

By order of His Highness the Raj Pramukh,

V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

NOTIFICATIONS.

(1)

No. L. Dis. 18640|52|C. S. *14th July 1952.*

Under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898) the under-mentioned First Class Magistrate in the area noted against his name is empowered to try cases summarily:—

Sri A. Chackrapani, B. A., B. L.	Area comprised within the jurisdiction of the Stationary First Class Magistrate, Attingal.

(2)

CJ4-18811|52|CS. *14th July 1952.*

Sri K. M. Cherian, B. A., B. L., Sheristadar, District Court of Anjikaimal is appointed as Acting Temporary Munsiff, Thiruvalla in the vacancy consequent on the grant of privilege leave to Sry. Aley Alexander, Temporary Munsiff, Thiruvella, from date of avail.

(3)

H. 5-17420|52|CS. *July 1952.*

Government are pleased to extend the term of appointment of Sri K. Balakrishna Marar, B. A., B. L., Trichur, as a non-official Member of the Jail Release Committee, Central Jail, Viyyur for a period of three years.

(4)

M7-17040|51|CS. *14th July 1952*

In exercise of the powers conferred by the Proviso to Sub-section (2) of Section 1 of the Charitable and Religious Trusts Act, 1920 (Central Act XIV of 1920), Government are pleased to direct that the said Act shall not extend to the trust or class of trusts specified in the Schedule annexed hereto.

SCHEDULE.

1. The incorporated and unincorporated Devaswoms and other Religious Institutions under the Management and Superintendence of the Travancore Devaswom Board.

2. The Devaswoms and other religious trusts under the Management of the Cochin Devaswom Board.

3. The Sree Padmanabhaswamy temple, and its properties and also the Sree Pandaravaga properties.

By order of His Highness the Raj Pramukh,

V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

NOTIFICATION.

M. 2-15847|52|C S. *11th July 1952.*

Notification No. 3554-WI|52 dated 5th June 1952 from Government of India, Ministry of Works, Production and Supply is republished for the information of the public.

Government Secretariat, Miscellaneous Section, Trivandrum.

By order,
V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

GOVERNMENT OF INDIA.

MINISTRY OF WORKS, PRODUCTION AND SUPPLY.

NOTIFICATION.

Dated New Delhi, the 5th June 1952.

No. 3554-WI|52—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (XLI of 1951) (hereinafter in the rules referred to as the Act) the Central Government hereby makes the following rules:—

These rules may be called the Rajghat Samadhi Rules, 1952.

Creation of the Samadhi Fund.

1. (1) There shall be formed a fund to be called the Samadhi Fund, and there shall be placed at the credit thereof all sums received by the Committee as donations and grants or on any other account approved by the Government of India.

(2) The Samadhi Fund shall be vested in the Committee and the balance standing at the credit of the fund shall be kept in such custody as the Committee may, with the approval of the Government of India, from time to time decide.

Objects to which the Samadhi Fund may be applied.

2. The Samadhi Fund shall be applicable to the following objects:—

(1) to payments for the maintenance or repair or embellishment of the Samadhi;

(2) to the payment of the salaries and allowances of the caretaker and of the establishment employed by the Committee for the purposes of the Act;

(3) to the payment of the cost of audit of the Samadhi Fund;

(4) to the payment of any other expense incurred by the Committee in carrying out the provisions of the Act; and

(5) to any object which may be declared by the Committee with the concurrence of the Government of India, to be an object to which the Samadhi Fund may be applicable.

Budget.

3. The annual budget shall be prepared by the Secretary of the Committee and shall be placed at a meeting of the Committee in the month of January each year. A copy of the approved budget shall within ten days of the Committee's resolution be sent to the Chief Commissioner who will have power to issue directions in respect of the budget.

Audit of accounts and annual report.

4. (1) The accounts of the Samadhi shall be duly audited every year by a chartered or registered accountant appointed by the Committee;

(2) The Committee shall publish an annual report on the administration of the Samadhi with a financial estimate and the report of the auditor.

Powers over funds.

5. (1) The Secretary of the Committee shall have powers to sanction petty expenditure not exceeding Rs. 200 (Rupees two hundred) in any one financial year. Any expenditure exceeding Rs. 200 shall require the prior approval of the Committee.

(2) The chairman of the Committee shall have powers to sanction an emergent expenditure exceeding Rs 200 on any approved object in anticipation of the sanction of the Committee but such an expenditure shall be reported to the next meeting of the Committee.

Appointment of a Caretaker.

6. The Committee shall exercise its powers of Administration, control and management of the Samadhi through a caretaker appointed by itself.

Access to the Samadhi.

7. (1) Subject to such rules, restrictions and levy of charges as may be prescribed by the Committee from time to time, the public shall have a right of access to the Samadhi.

(2) The Committee may prohibit the entry of visitors to the whole or any part of the Samadhi premises for a temporary period.

(3) The Committee may authorise the caretaker or any other person to expel out of Samadhi premises any person found violating any rules or directions laid down for observance by the visitors and if necessary reasonable force may be used for carrying out the said purpose.

(4) Such rules or directions may relate to the taking out of shoes and the washing of hands before entering the enclosure where Mahatma Gandhi was cremated, the plucking of flowers, the use of fountain water for drinking or other allied purposes, the spoiling of grassy plots, trees, furniture, building or other valuables within the premises of the Samadhi.

(5) The Committee may make due provision for the protection of the Samadhi from pollution or desecration.

Custody and use of the common seal.

8. The Common seal of the Committee shall remain in the custody of the Secretary and shall be affixed to all agreements, contracts, notices and other allied instruments made and executed in the name of the Committee.

N. B. Chatterji,
Deputy Secretary to the Government of India.

PROCEEDINGS.

Establishment of a cattle pound at Puthenchira.

Read: —

(1) Petition dated 5-5-1951 from Sri Chinnakki Bapu and others of Puthenchira.

(2) Letter No. M2-14283|51 dated 23-6-1952 from the Secretary, Board of Revenue.

(3) Letter No. M2-14283|51 dated 3-7-1952 from the Secretary, Board of Revenue.

Order No. R. Dis. 13975|51|CS. Trivandrum, dated 15th July, 1952.

Sanction is accorded for the establishment of a cattle pound at Puthenchira, in Survey No. 310-11|A of Puthenchira Village, which is a poramboke land.

2. The up-keep of the cattle pound will be entrusted to the Panchayat functioning at Puthenchira Village.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
S. K. Sarma,
Asst. Secretary to Government.

DRAFT DECLARATION.

Under Section 6 of Act XI of 1089 as continued in force by the United State of Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act VI of 1125, it is hereby declared that the lands specified in the Schedule below are proposed to be acquired for the purpose stated below.

The sketch of the land proposed to be acquired is available for inspection at the Office of the District Collector, Trivandrum.

൧൧൨൫-ലെ ൬-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഐക്യസംസ്ഥാന നിയമഭരണവും പ്രയോഗവും ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിലിരിക്കുന്ന ൧൦൮൯-ലെ ൧൧-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് ൬-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പ്രറയുന്ന ഉപയോഗത്തിലേക്ക് താഴെ വിവരം പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം കളക്ടരാഫീസിൽ പരിശോധനയ്ക്കു കിട്ടുന്നതാണ്.

D. Dis. 437|49|CS. *12th July 1952*

Taluk—Agatheeswaram.
Pakuthy—Eraviputhoor.
Extent—24·166 cents.
Purpose—For shifting Edalakudy Police Station.

താലൂക്ക്—അഗസ്തീശ്വരം. പകുതി—ഇരവിപുത്തൂർ.

വിസ്തീർണ്ണം—൨൪.൧൬൬ സെന്റു സ്ഥലം.

ഉപയോഗം—ഇടലാക്കുടി പോലീസ്സ്റ്റേഷൻ മാററി സ്ഥാപിക്കേണ്ട വകയ്ക്ക്.

സർവ്വെ നമ്പർ	സെന്റ്	ശ. ലി.
൨൧൪൧/൨൧൨	൩	൦
൨൧൪൧/൨൩൫/൧	൦	൩൩൩
൨൧൪൧/൨൩൨	൪	൦
൨൧൪൧/൨൨/൨	൨	൨൫൨
൨൧൪൧/൨൭/൧	൪	൧൨൫
൨൧൪൧/൨൫/൧	൧	൭൭
ആകെ	൨൪	൧൬൬

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
V. N. Rajan,
Chief Secretary to Government.

Development Department.

NOTIFICATIONS.

(1)

L1-232|52|DD. (1) *11th July 1952.*

In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Travancore-Cochin Shops and Establishments Act, 1125 (IX of 1125) and in supersession of Government Notification No. L1-290|50|DD (3) dated 15th July 1950, Government are hereby pleased to exempt from the provisions of Section 11 (1) of the said Act the following shops viz.,

(1) Stalls run by licensees in Railway premises in the State,

(2) Stalls situated within the bus-stands under the control of Local Authorities in the State or under the control of the Traffic Section of the Police Department.

(3) Stalls situated within the boat jetties under the control of the Public Works Department, and

(4) Shops in the State dealing mainly in aerated waters.

(2)

L1-232|52|DD. (2) *11th July 1952.*

In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Travancore-Cochin Shops and Establishments Act, 1125 (IX of 1125) Government are hereby pleased to exempt from the provisions of Section 16 (1) of the said Act, the following establishments *viz.*,

(1) Refreshment rooms run by licensees in Railway Premises in the State,

(2) Refreshment rooms situated within the bus-stands under the control of local authorities in the State or under the control of the Traffic Section of the Police Department, and

(3) Refreshment rooms situated within the boat jetties under the control of the Public Works Department.

(3)

L1-232|52|DD. (3) *11th July 1952.*

In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Travancore-Cochin Shops and Establishments Act, 1125 (IX of 1125), Government are pleased to make the following amendment to Notification No. L1-290|50|DD. (12) dated 15th July 1950, exempting certain Shops and Establishments from the provisions of Sections 7 and 13 of the said Act, namely:—

For the existing item 3) in the said Notification, the following shall be substituted, namely:—

"3) Shops and restaurants situated within 100 yds. of railway premises, bus stands under the control of local bodies or under the control of the Traffic Section of the Police Department: theatres and places of public amusement or entertainments".

(4)

L. Dis. No. 6132|52|DD. *12th July 1952.*

In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Factories Act, 1948 (Act LXIII of 1948), Government are pleased to exempt Messrs. Fertilisers & Chemicals (Travancore) Ltd., from the provisions of Sections 51, 54 and 56 of the Act for a period of 3 months from 10-6-1952 subject to the following conditions.

1. No worker shall be allowed to work for more than 56 hours during any one week.
2. No worker shall be allowed to work for more than 16 hours on any one day.
3. The spread over period including periods of rest shall not exceed 16 hours.
4. The over-time work shall not exceed the limit prescribed in clause (ii) of sub-section (4) of Section 64 of the Act.
5. This exemption shall be availed of only when any shift worker in a continuous process has to work in a subsequent or previous relay as a substitute for any worker who fails to report for duty.

(5)

L. Dis. 6136|52|D. *12th July 1952.*

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (Central Act LXIII of 1948) and in supersession of Notification No. L. Dis. 13309|51|DD dated 19-12-1951 Government of the State of Travancore-Cochin are pleased to appoint Sri Chacko P. Kuruvilla as Inspector of Factories, Central Factory Division, Kottayam on his return from privilege leave.

(6)

L. Dis. 6136|52|DD (2) *12th July 1952.*

In exercise of the powers conferred on them by sub-section (1) of Section 5 of the Indian Boilers Act, 1923 (Central Act V of 1923) and in supersession of Government Notification L. Dis. 13309|51|DD dated 19-12-'51, the Government of the State of Travancore-Cochin are pleased to appoint Sri Chacko P. Kuruvilla as Inspector of Boilers, Central Factory Division, Kottayam on his return from privilege leave.

(7)

L6-7100|52 DD. *16th July 1952.*

In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Travancore-Cochin Shops and Establishments Act, 1125, (IX of 1125) Government are hereby pleased to exempt from the provisions of Chapters II and III and Section 31 of the said Act the following classes of establishments, namely:—

1. Doctors' consulting rooms.
2. Dispensaries attached to Doctors' consulting rooms.
3. Nursing homes; and
4. Hospitals.

(8)

F3-7384|52|DD. *18th July 1952.*

The period of appointment of Sri R. Kumara Pillai as Acting Technical Personal Assistant to the Superintendent of Government Presses, Trivandrum, is extended by one more month from 1st July 1952.

(9)

L2-7091|52|DD. *17th July 1952*

Whereas the dispute between Messrs. Harrisons and Crosfield Ltd., Branch Chackai and the workers employed in Harrisons and Crosfield Ltd., Chackai in loading and unloading work represented by the Thiruvananthapuram Vividha Thozhilali Union, Vallakadavu, Trivandrum has been referred for adjudication to the Industrial Tribunal, Quilon under Section 10(1) (c) of the Industrial Disputes Act 1947 (Central Act XIV of 1947).

Now therefore in exercise of the powers conferred by Section 10(3) of the said Act Government hereby prohibit the continuance of the strike and lockout which were in existence in the said concern in Trivandrum in connection with the industrial dispute on the 17th day of July 1952 the date on which the dispute was referred for adjudication.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
K. NARAYANA MENON,
Additional Secretary to Government.

ORDER.

L2-7091|52|DD. *17th July 1952.*

Whereas the Government are of opinion that an industrial dispute exists between Messrs. Harrisons and Crosfield Ltd., Branch Chackai and the workers employed in Harrisons and Crosfield Ltd., Chackai in loading and unloading work represented by the Thiruvananthapuram Vividha Thozhilali Union, Vallakadavu, Trivandrum in respect of the matters mentioned in the annexure to this order;

And whereas in the opinion of Government it is necessary to refer the said industrial dispute for adjudication.

Now therefore in exercise of the powers conferred by Section 10 (1) (c) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act XIV of 1947) Government hereby direct that the said industrial disputes be referred for adjudication to the Industrial Tribunal, Quilon having its place of sitting at Quilon.

ANNEXURE.

1. Are the wages paid to the workers engaged in loading and unloading of tiles and other materials in Harrisons and Crosfield Ltd., Branch, Chackai fair? If not, what should be the wages?

2. Are the workers entitled to any bonus for the years 1125 and 1126 and if so what should be the quantum of bonus for these years?

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
K. NARAYANA MENON,
Additional Secretary to Government.

PROCEEDINGS.

Nonlapsable Irrigation Development Ways and Means Fund—Creation of. Betterment levy on new Irrigation projects.

Read again: —

Government Proceedings 17-13655|50|DD. dated 15th May 1951.

ORDER CP1-6304|52|DD. DATED 11TH JULY 1952.

Government propose to introduce betterment levy on lands benefited by irrigation works which were constructed in recent years and which are under construction or will be constructed hereafter. These works are much more costly than the old works. The owners of the lands benefited by these Projects, apart from deriving increased annual profits from them, will also get the advantage of substantial increases in land value. It is only legitimate that those who derive such "unearned increment" should bear a reasonable proportion of the cost of providing the benefits they reap.

2. The rate of the levy has to be settled after due examination of all aspects, including the existence of agricultural incometax, irrigation cess, water-rates etc. Government are, therefore, pleased to constitute a committee to examine and report upon the following matters: —

(i) The works in respect of which the betterment levy may be introduced;

(ii) the method of assessing the levy;

(iii) the rate of the levy;

(iv) the method of collection;

(v) other incidental matters.

3. The Committee will consist of the following members: —

1. Sri P. K. Krishnankutty Menon, Chittur Road, Ernakulam—*Chairman.*

2. „ N. P. Varghese, M. L. A., Naduvile Veedu, Muvattupuzha—*Member.*

3. „ Ambat Eachara Menon, M. L. A., Ambat House, Chittur—do.

4. „ J. T. Morais, M. L. A., T. C. 281, Rishimangalam, Trivandrum—do.

5. Sri K. N. Govinda Pillai, Retired Executive Engineer, Sasthamangalam, Trivandrum—do.

6. „ The Chief Engineer, P. W. D.—do.

7. „ Second Member, Board of Revenue—*Member and Convener.*

4. Copy of a note on "Betterment levy on new Irrigation Projects" prepared by the Natural Resources Division of the Planning Commission with extracts from a Bill to amend the Bombay Irrigation Act, 1899 are forwarded to the Convener.

5. The Committee will forward its report at an early date.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
C. NARAYANA PUDUVAL,
Asst. Secretary to Government.

NOTIFICATION.

L4-2996|52|DD. *15th July 1952.*

The interim award of the Industrial Tribunal, Ernakulam in respect of the dispute between the Pioneer Automobiles, Trichur and their workmen represented by the Trichur Motor Workers' Congress received by Government on 7-7-1952 is hereby published under Section 17 of the Industrial Disputes Act (Central Act XIV of 1947.)

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
K. NARAYANA MENON,
Addl. Secretary to Government.

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, ERNAKULAM.

PRESENT

SRI C. SANKARA MENON, B. A., B. L.,

Industrial Tribunal.

ADJUDICATION No. 3/52.

IN THE MATTER OF

INDUSTRIAL DISPUTE

BETWEEN

THE PIONEER AUTOMOBILES, TRICHUR

AND

THE WORKMEN OF THE SAID CONCERN

Represented by

THE TRICHUR MOTOR WORKERS' CONGRESS.

APPEARANCES: —

Sri Puthezhath Gopala Menon, B. A., B. L., Advocate, Trichur.	For the employer
Sri P. Balagangadhara Menon, B. Sc., B. L., Advocate, Ernakulam.	For the employees.

INTERIM AWARD.

The Government of Travancore-Cochin by their Order L4-1467|52|D. D. dated 3-4-1952 referred the following points of dispute to this Tribunal for adjudication: —

I. Is the transfer to Pollachi and subsequent dismissal of the following workers justifiable? If not to what relief are they entitled?

(1) Sri P. J. Peter (2) Sri T. C. Sankaran
(3) „ K. Kuttan (4) „ K. J. Poulose

II. Is the discharge of Sri T. K. Damodharan, Mechanic in the Trichur Workshop of the Pioneer Automobiles justifiable? If not to what relief is he entitled?

Clarification statements were called for from both sides. The Labour Congress put in their statement on 17-4-1952 and the Management put in its counter-statement on 1-5-1952. Evidence began to be recorded from 13-5-1952 and the evidence proposed to be let in by the Labour Congress was almost over by 28-6-1952. At this stage it was represented in court that the workmen named under issue (1) were willing to join duty at Pollachi and accept the allowance of Rs. 1-8-0 per day over and above their daily wages as offered by the Management without prejudice to the contentions raised by the union regarding daily allowance and reinstatement of Damodharan mentioned in issue (II). On this offer the management was advised by me to take back the 4 workmen mentioned in issue (I) and the Management put in a statement on the same day stating that the workers would be taken back and would be paid 20 days recuperative wages as if the workers were on recuperative leave for the 20 days of the period of their absence and would be treated as on leave on loss of pay for the rest of the period till they joined duty at Pollachi. It was also agreed that Rs. 1-8-0 per day will be paid as allowance as already offered by the Management. The offer of both is accepted and it is hereby directed as follows:—

(1) The workmen concerned namely those mentioned in issue (I) will report themselves for duty at Pollachi as early as possible and the management will pay them an allowance of Rs. 1-8-0 per day from the date of their joining duty at Pollachi.

(2) They will be considered as on recuperative leave for 20 days and on leave on loss of pay for the remaining period of their absence from duty.

(3) The management will pay these workmen recuperative leave allowance for 20 days on Monday the 30th June 1952.

This award is passed without prejudice to the contentions raised by the Labour Congress regarding allowance to be paid to these 4 workers when at Pollachi and the demand raised under issue (II) as regards the discharge of T. K. Damodharan.

Office of the Industrial Tribunal, Ernakulam,
Dated 28-6-1952.

(Sd.)
Industrial Tribunal.

Department of Education, Health, etc.

NOTIFICATIONS.

L. Dis. 5028/52/EHLSG. *12th July 1952.*

Tuesday, 12th August 1952 is declared a local holiday for all Public offices and Educational Institutions in Ward No. VIII of the Trichur Municipality in connection with the bye-election in that Ward.

LS5-8864/52/EHLSG. *12th July 1952.*

Friday the 22nd August 1952, is declared a local holiday for the Public Offices and Educational Institutions situated within Ward No. XVIII of the Ernakulam Municipality.

LS3-12340/50/EHLSG. *16th July 1952.*

In exercise of the powers conferred on them by Section 13 of the Travancore Town and Country Planning Act XXI of 1120, as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act, 1125 (VI of 1125), Government are pleased to make the following amendment to the order published under Notification R. O. C. No. 8201/1/47/Devpt./A dated 26th August 1948 as amended by Notification LS3-12340/50/EHLSG dated 17th May 1952, namely:-

For clause 15 of the said order, the following clause shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted.

"15. This order shall cease to be in force in the event of the failure to publish a scheme on or before the 25th September 1952".

PROCEEDINGS.

Arrangements subsequent to the appointment of Dr. E. S. R. Menon as Officiating Director of Public Health.

Read:—(1) G. P. D. Dis. 13333/51/EHL. dated 19th April 1952.

(2) Correspondence resting with letter No. PH2-4679/51 dated 8th July 1952 from the Director of Public Health.

ORDER HL3-4553/52/EHL. DATED 17TH JULY 1952.

Subsequent to the appointment of Dr. E. S. R. Menon as Officiating Director of Public Health the following proposals of the Director of Public Health are sanctioned until further orders:—

(1) Dr. A. V. Chummar, Acting District Health Officer, Quilon, being transferred as Assistant Director of Public Health, Trichur, on his present salary of Rs. 200-400. Dr. Chummar will not have any superior claim over his seniors, if any, in the Department, by virtue of this appointment;

and (2) Dr. K. Madhavan Nair, District Health Officer, Trivandrum, being put in additional charge of Quilon District till a full time substitute is posted.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

K. J. ANTONY,
Secretary to Government.

NOTIFICATIONS.

Whereas it appears to Government that the lands specified in the Schedule below, are needed for public purposes stated below notice to that effect is hereby given to all whom it may concern in accordance with the provisions of Section 3 (1) of the Cochin Land Acquisition Act II of 1079 as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act VI of 1125 and the Government hereby authorise the District Collector, Trichur, his staff and workmen to exercise the powers conferred by Section 3 (2) of the Act. Under Section 2 (c) of the said Act the Government appoint the District Collector, Trichur to perform the functions of the Collector under Section 4 A of the Act.

താഴെ കാണുന്ന പട്ടികയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി താഴെപ്പറയുന്ന പൊതു ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടതാണെന്ന് ഗവണ്മെന്റിന് തോന്നുന്നതിനാൽ ൧൧൨൫-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നിയമങ്ങളുടെ ഭരണവും പ്രയോഗവും ആക്ട് (൧൧൨൫-ലെ ൬-ാം ആക്ട്) മൂലം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ൧൦൭൯-ലെ ൨-ാം കൊച്ചി ഭൂമി എടുപ്പ് ആക്ട് ൩(൧) വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഇതുമായി സംബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഈ സംഗതിക്ക് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ആക്ട് ൩(൨)-ാം വകുപ്പ് നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ കളക്ടറെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിൽബന്തികളെയും ജോലിക്കാരെയും ഗവണ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നതും ആകുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്ട് ൨(സി) വകുപ്പനുസരിച്ച് തൃശ്ശിവപേരൂർ കളക്ടറെ ആക്ട് ൪(എ) വകുപ്പനുസരിച്ച് കളക്ടരുടെ ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ഗവണ്മെന്റ് നിയമിക്കുന്നു.

(1)

D. Dis. 8285/52/EHLSG. *11th July 1952.*

Land Acquisition—Wells, Vyttila Panchayat (L1-13995/50).

Taluk—Cochin Kanayannur,

Village—K. 12, Poonithura.

Purpose—For sinking two public wells.

SCHEDULE.

1. Dry Sy. and sub-division No. 305|10, bounded on the north by Sy. No. 305|4, 368, east 368, south 366|1, west 366|1—1·2 cents. Pattadar—Mother Margareeta for Varapuzha Convent.

2. Dry Sy. and sub-division No. 318|3, bounded on the north by Sy. No. 318|1, east 318|6-4-5, south 316|1, west 317|2—1·6 cents. Pattadar—Valia Thampuran Kovilakam.

താലൂക്ക്—കൊച്ചികണയന്നൂർ, വില്ലേജ്—കെ. ൧൨. പൂണിത്തുറ.

ആവശ്യം—പൊതുജന ഉപയോഗത്തിന് രണ്ട് കിണർ കുഴിക്കുന്നതിന്.

പട്ടിക.

൧. പറമ്പ്—സർവ്വെ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩൦൫/൧൦. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൦൫/൪, ൩൬൮. കിഴക്ക് ൩൬൮, തെക്ക് ൩൬൬/൧, പടിഞ്ഞാറ് ൩൬൬/൧. വിസ്തീർണ്ണം ൧.൨ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വരാപ്പുഴ കന്യകാമഠത്തിനുവേണ്ടി ശ്രേഷ്ഠത്തി മർഗ്ഗരീത്താമ്മ.

൨. പറമ്പ്—സർവ്വെ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩൧൮/൩. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൧൮/൧, കിഴക്ക് ൩൧൮/൬-൪-൫, തെക്ക് ൩൧൬/൧, പടിഞ്ഞാറ് ൩൧൭/൨. വിസ്തീർണ്ണം ൧.൬ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വലിയതമ്പുരാൻ കോവിലകം.

(3)

LAND ACQUISITION—TANK—VELOOR PANCHAYAT.
(L2-16720|51).

D. Dis. 8895|52|EHLSG. *16th July 1952.*

Taluk—Talapilly.

Village—Veloor.

Extent—0·37 cents.

Purpose—Relief to flooded portion.

SCHEDULE.

Dry, Survey No. 564, Sub-division No. 3. Bounded on the north by Sy. No. 564|1, east 564|2, south 564|2, 584, west 568, 565. Extent 0·37 cents, belonging to Pattadar and occupant Veloor Devaswom.

താലൂക്ക്—തലപ്പിള്ളി. വില്ലേജ്—വേലൂർ.

ആവശ്യം—വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ച പ്രദേശത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി.

പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൫൬൪ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൫൬൪/൧, കിഴക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൫൬൪/൨, തെക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൫൬൪/൨, ൫൮൪, പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ നമ്പർ ൫൬൮, ൫൬൫. പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—വേലൂർ ദേവസ്വം. വിസ്തീർണ്ണം—൦.൩൭ സെന്റ്.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

DECLARATIONS.

Under Section 5 of Act II of 1070 (Cochin), as amended up-to-date and continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act VI of 1125, the Government hereby declare that the lands mentioned below, be the same a little more or less, is needed for the public purpose stated below and under Section 6 of the said Act, the District Collector, Trichur, is appointed to perform the functions of a Collector under the Act and directed to take order for the acquisition of the said land. A plan of the land is kept in the Office of the District Collector and may be inspected at any time during office hours.

൧൧൨൫-ലെ ൬-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആഫ് ലാസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഇടവന്ന ഭേദഗതിയോടുകൂടിയ ൧൦൭൦-ലെ ൨-ാം ആക്ടിന്റെ ൫-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരം പറയുന്നതും ഏകദേശം തിട്ടപ്പെടുത്തിയതുമായ ഭൂമി താഴെ പറയുന്ന പൊതു ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മേൽ ആക്ടനുസരിച്ച് കളക്ടറുടെ അധികാരങ്ങളെ നടത്തുന്നതിനായി തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ അവർകളെ നിയമിക്കുകയും മേപ്പടി സ്ഥലമെടുപ്പിന് വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തുന്നതിനായി ഉത്തരവുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ പ്ലാൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആഫീസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതും ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ പോയി പരിശോധിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

LAND ACQUISITION—IMPROVING LANES—
VARANDARAPPILLY PANCHAYAT.
(L2-12783|50).

(1)

LS10-2057'52|EHLSG. *14th July 1952.*

Taluk—Mukundapuram.

Village—Varandarappilly.

Extent—68 cents.

Purpose—For opening a Panchayat Road.

SCHEDULE.

1 Dry, Pandaravaka Verumpattom Sy. No. 459, Sub-division No. 5 (old Sy. 459|1). Bounded on the north by Sy. No. 455, east 459|1, south 459|6, 490, west 459|7, 459|6. Extent 15 cents, belonging to Pattadar and occupant Pazhai Kani Kurup Moman Sankaran.

2. Dry, Pandaravaka Verumpattom Sy. No. 459, Sub-division No. 6 (old Sy. 459|2). Bounded on the north by Sy. No. 459|5, east 459|5, south 486, 490, west 459|2. Extent 5 1|2 cents, belonging to Pattadar and occupant Pallipuratnukaran Varunny Ouseph.

3. Dry, Pandaravaka Verumpattom Sy. No. 459, Sub-division 7 (old Sy. 459|4). Bounded on the north by Sy. No. 455, east 459|5, south 459|4, west 459|4. Extent 2 cents, belonging to Pattadar and occupant, Cheniyara Porinchu Kuriappan.

4. Wet, Pandaravaka Verumpattom Sy. No. 486, Sub-division No. 10 (old Sy. 486|1). Bounded on the north by Sy. No. 459, east 486|2, 490, south 489, west 486|1. Extent 27 cents, belonging to Pattadar Madathi Veettil Nani Ichikutty Amma. By partition deed, Madathi Veettil Madhavi Amma Vilasini Amma. Occupant, Vilasini Amma.

5. Wet, Puravaka Sy. No. 511, Sub-division No. 3 (old Sy. 511|1). Bounded on the north by Sy. No. 511|2, 521, east 511|4, south 515, west 511|1. Extent 8 1|2 cents, belonging to Pattadar Mattil Devaswom. Kanom tenant, Madathi Veettil Sree Rama Menon. Verumpattom occupants, Palathingal Mariam w|o Varkey and her son Vareed.

6. Dry, Puravaka Sy. No. 515, Sub-division No. 2 (old Sy. 515). Bounded on the north by Sy. No. 511, east 515|3, south 517, west 515|1. Extent 10 cent, belonging to Pattadar Mattil Devaswom Kanom tenant, Madathi Veettil Lekshmikutty Amma, Korbunny Menon. Verumpattom occupant, Nochiyil Raman Velu.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—വരന്തരപ്പിള്ളി.

വിസ്തീർണ്ണം—൬൮ സെന്റ്.

ആവശ്യം—ഒരു പഞ്ചായത്തു വഴിയുണ്ടാക്കുന്നതിന്.

പട്ടിക.

൧. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ ൪൫൯/൧-ൽ നിന്ന് തിരിച്ച പുതിയ സബ്‌ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ ൪൫൫, കിഴക്ക് സർവ്വെ ൪൫൯/൧, തെക്ക് സർവ്വെ ൪൫൯/൬, ൪൬൦, പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ ൪൫൯/൭, ൪൫൯/൬. സെൻറ് ൧൫. പട്ടയക്കാർ—പാഴായി കത്തികറപ്പ് മകൻ ശങ്കരൻ നിയാൻ കൈവശം

൨. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ ൪൫൯/൨-ൽനിന്നു തിരിച്ച പുതിയ സബ്‌ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൬. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ ൪൫൯/൫, കിഴക്ക് സർവ്വെ ൪൫൯/൫$_1$ തെക്ക് സർവ്വെ ൪൬൬, ൪൬൦ പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ ൪൫൯/൨. സെൻറ് ൨൫. പട്ടയക്കാർ—പള്ളിപ്പുറത്തുകാരൻ ചാക്കുണ്ണി ജോസപ്പ്. ടിയാൻ കൈവശം.

൩. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ ൪൫൯/൪-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്‌ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൭. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ ൪൫൫$_1$ കിഴക്ക് സർവ്വെ ൪൫൯/൫ തെക്ക് സർവ്വെ ൪൫൯/൪$_1$ പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ ൪൫൪/൪$_1$ സെൻറ് ൨. പട്ടയക്കാർ—ചെറിയപൊറിഞ്ചു കുരിയപ്പൻ. ടിയാൻ കൈവശം.

൪. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വെ ൪൬൬/൧-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്‌ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൧൦. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ ൪൫൯, കിഴക്ക് സർവ്വെ ൪൬൬/൨$_1$ ൪൭൦ തെക്ക് സർവ്വെ ൪൬൭$_1$ പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ ൪൬൬/൧, സെൻറ് ൨ ൭. പട്ടയക്കാർ—മഠത്തിവീട്ടിൽ നാരായണിക്കുട്ടിയമ്മ. ഒരുവഴി മഠത്തിവീട്ടിൽ മാധവിയമ്മ വിലാസിനിയമ്മ. ടിയരുടെ കൈവശം.

൫. പുറവകനിലം സർവ്വെ ൬൧൧/൧-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്‌ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ ൬൧൨/൨, ൬൨൧ കിഴക്ക് സർവ്വെ ൬൧൧/൪$_1$ തെക്ക് സർവ്വെ ൬൧൬$_1$ പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ ൬൧൧/൧. സെൻറ് ൧൩. പട്ടയക്കാർ—മാട്ടിൽ ദേവസ്വം. കാണക്കുടിയാൻ മഠത്തിവീട്ടിൽ ശ്രീ. രാമമേനോൻ. വെറുമ്പാട്ടവഴി കൈവശം പാലനായിക്കൽ വർക്കി ഭാര്യ മറിയയും മകൻ വറീതും,

൬. പുറവക പറമ്പ് സർവ്വെ ൬൧൯-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്‌ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ ൬൧൮, കിഴക്ക് സർവ്വെ ൬൧൯/൩, തെക്ക് സർവ്വെ ൬൧൭, പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ ൬൧൯/൧. സെൻറ് ൧൦. പട്ടയക്കാർ—മാട്ടിൽ ദേവസ്വം. കാണക്കുടിയാൻ മഠത്തിവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ കൊച്ചുണ്ണിമേനോൻ. വെറുമ്പാട്ടവഴി കൈവശം നൊച്ചിയിൽ തമൻ വേലു.

(2)

LAND ACQUISITION—KOLENGADAN KUZHI BRIDGE—KOLAZHI PANCHAYAT. (L2-149|51).

D. Dis. 8733'52|EHLSG. *15th July 1952.*

Taluk—Trichur.

Village—No. 15, Kuttur.

Extent—10 1|10 cents.

Purpose—For opening a Lane.

SCHEDULE.

1. Inam Paramba, Sy. No. 941|3 (old Sy. 941|2). Bounded on the north by Sy. No. 941|2, east 941|1, south 943, 942, west 941|2. Extent 1 1|4 cents, belonging to Pattadar Anakottukavu Devaswom. Uralan, Manakkulam Swaroopam. Occupant, Meloot Paru Amma Narayanan Nair.

2. Puravaka Paramba, Sy. No. 943, Sub-division No. 2 (old Sy. 943). Bounded on the north by Sy. No. 941|2, east 942|2, south 944, west 943, (Part). Extent 3 3|8 cents, belonging to Pattadar Anakottukavu Devaswom. Uralan, Manakkulam Swaroopam. Occupant, Chemmangattu Valappil Pothy Ezhuthassan Narayanan Ezhuthassan.

3. Puravaka Nilom, Sy. No. 944, Sub-division No. 2 (old Sy. No. 944) Bounded on the north by Sy. No. 943, east 944 (Part), south 945, west 944 (Part). Extent 2 1|10 cents, belonging to Pattadar Vadakkunnatnan Devaswom. Verumpattadar, Chakkalakkal Varu Pyloth.

4. Puravaka Nilom Sy. No. 945, Sub-division No. 2 (old Sy. No. 945.) Bounded on the north by Sy. No. 944, east 945 (Part) south Ayyanthole Village, west 945 (Part). Extent 3 3|8 cents, belonging to Pattadar Vadakkunnathan Devaswom. Verumpattadar, Chakkalakkal Varu Pyloth.

താലൂക്ക്—തൃശ്ശിവപേരൂർ. വില്ലേജ്—൧൫-ാം നമ്പർ കുറ്റൂർ.

വിസ്തീർണ്ണം—൧൦ ൧/൧൦ സെൻറ്.

ആവശ്യം—ഒരു പാതയുണ്ടാക്കി തുറക്കുന്നതിന്.

പട്ടിക.

൧. ഇനാം പറമ്പ് സർവ്വെ ൯൪൧-ൽ സബ്‌ഡിവിഷൻ (൩ പഴയ സർവ്വെ ൯൪൧/൨-ൽ നിന്നും തിരിച്ചുള്ള്.) അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ ൯൪൧/൨, കിഴക്ക് സർവ്വെ ൯൪൧/൧$_1$ തെക്ക് സർവ്വെ ൯൪൩, ൯൪൨, പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ ൯൪൧/൨ വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൧ ൧/൪ പട്ടയക്കാർ—ആനക്കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വം ടി ദേവസ്വം ഊരാളർ മനക്കുളം സ്വരൂപം. കൈവശക്കാരൻ മേലൂട്ട് പാറുഅമ്മ നാരായണൻനായർ.

൨. പുറവക പറമ്പ്—സർവ്വെ ൯൪൩-ൽ ൨ (പഴയ സർവ്വെ ൯൪൩-ൽ നിന്നും തിരിച്ചത്) അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ ൯൪൧/൨$_1$ കിഴക്ക് സർവ്വെ ൯൪൨/൨, തെക്ക് സർവ്വെ ൯൪൪$_1$ പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ ൯൪൩-ൽ ഭാഗം, വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൩ ൩/൮ പട്ടയക്കാർ—ആനക്കോട്ടുകാവ് ദേവസ്വം—ടി ദേവസ്വം ഊരാളർ മനക്കുളം സ്വരൂപം—കൈവശക്കാരൻ ചെമ്മങ്ങാട്ട വളപ്പിൽ പോതി നാരായണനെഴുത്തച്ഛൻ.

൩. പുറവകനിലം സർവ്വെ ൯൪൪-ൽ ൨ (പഴയ സർവ്വെ ൯൪൪-ൽനിന്നും തിരിച്ചത്) അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൪൩$_1$ കിഴക്ക് സർവ്വെ ൯൪൪-ൽ ഭാഗം തെക്ക് സർവ്വെ ൯൪൫, പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ ൯൪൪-ൽ ഭാഗം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൨ ൧/൧൦ പട്ടയക്കാർ—വടക്കുന്നാഥൻ ദേവസ്വം—വെറുമ്പാട്ടക്കാരൻ ചക്കാലക്കൽ വറു പൈലോത്.

൪. പുറവക നിലം—സർവ്വെ ൯൪൫-ൽ ൨ (പഴയസർവ്വെ ൯൪൫-ൽനിന്നും തിരിച്ചുള്ള്) അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൪൪, കിഴക്ക് സർവ്വെ ൯൪൫-ൽ ഭാഗം തെക്ക് അയ്യന്തോൾ വില്ലേജ് പടിഞ്ഞാറ് ൯൪൫-ൽ ഭാഗം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൩ ൩/൮ പട്ടയക്കാർ—ടി വെറുമ്പാട്ടക്കാരൻ. ടിയാൻ വറു പൈലോത്.

(3)

LAND ACQUISITION—SITE FOR RAMP—PUTHUR PANCHAYAT, (L2-122|51).

D. Dis. 8978|52'EHLSG. *11th July 1952.*

Taluk—Trichur.

Village—Kainur.

Extent—1 cent.

Purpose—To wit for opening a ramp.

SCHEDULE.

Dry, Survey No. 390|3, Sub-divided from old Survey 390|1. Bounded on the north by Sy. No. 428, east 390|1, south 389, west 428 Extent 1 cent, belonging to Pattadar Vannery Ezhuvan Poranghodan Ramankutty and others of Kainur Village. Present owner and occupant: Kuzhikkattu Maliyil Mathayi Augusty.

താലൂക്ക്—ഇളംപള്ളൂർ. / വില്ലേജ്—കൈക്കര.

ആവശ്യം—മരു കന്നുകാലികളുടെ വകുപ്പ്.

വിസ്തീർണ്ണം—൧൫ സെൻറ്.

പട്ടിക

പഠാഴ് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯ ൦/൧-ൽ നിന്നും പുതുതായി തിരിച്ച സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൪൨൨, കിഴക്ക് സർവ്വെ ൩൯ ൦/൧, തെക്ക് സർവ്വെ ൩൨൧, പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വെ ൪൨൨. വിസ്തീർണ്ണം ൧ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—കൈക്കര വില്ലേജ് ദേശത്ത് വടക്കേ മുറിയിൽ പുരയ്ക്കോടൻ മകൻ രാമൻകുട്ടി മുതൽപേർ. ദിവസ വഴി കൈവശം—കഴിക്കൂട്ടമാലിയിൽ മത്തായി മകൻ ഔസേപ്പ്.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

DECLARATIONS.

E. D. 3-5378|49|EHL. *15th July 1952.*

Under Section 6 of Act XI of 1089 as continued in force by the United State of Travancore and Cochin Administration and Application of Laws Act VI of 1125, it is hereby declared that the land mentioned below is proposed to be acquired for the purpose stated below.

The sketch of the land proposed to be acquired is available for inspection at the Office of the District Collector, Quilon.

൧൧൨൫-ലെ ൬-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ഐക്യസംസ്ഥാനനിയമഭരണവും പ്രയോഗവും ആക്ടിൻപ്രകാരം നിലവിലിരിക്കുന്ന ൧൦൮൯-ലെ ൧൧-ാംനമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് ൬-ാംവകുപ്പിൻപ്രകാരം തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന ആവശ്യത്തിലേയ്ക്ക്, താഴെ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലം പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൻെറ പ്ലാൻ കൊല്ലം ഡിസ്ത്രിക്ട് കളക്ടരാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

(1)

Taluk—Pathanamthitta.

Pakuthy—Pathanamthitta.

Extent—23 cents in S. No. 109|11A.

Purpose—For the Vettipram Primary School.

താലൂക്ക്—പത്തനംതിട്ട. പകുതി—പത്തനംതിട്ട.

വിസ്തീർണ്ണം—സർവ്വെ ൧൦൯/൧൧ എ-ൽ ൨൩ സെൻറ്.

ആവശ്യം—വെട്ടിപ്പം പ്രൈമറിസ്കൂളിൻെറ വകുപ്പ്.

(2)

Taluk—Pathanamthitta. *Pakuthy*—Vallicode.

Extent.—7 cents in S. No. 92|3A.

Purpose.—For the Vayala North Primary School.

താലൂക്ക്—പത്തനംതിട്ട പകുതി—വള്ളിക്കോട്.

വിസ്തീർണ്ണം—സർവ്വെ ൯൨/൩ എ-ൽ ൭ സെൻറ്.

ആവശ്യം—വയലാ വടക്ക പ്രൈമറിസ്കൂളിൻെറ വകുപ്പ്.

By order of His Highness
the Raj Pramukh

V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

Finance Department.

NOTIFICATION.

No. Fin (e) 3-8876,52. *18th July 1952.*

It is hereby notified for the information of the public that one old Cycle belonging to the Finance Department will be sold in auction at 3-10 P. M. on Monday the 28th July 1952 in the premises of the Government Secretariat building. Intending bidders should deposit an earnest money of I. Rs. 5 which will be refunded to the unsuccessful bidders at the close of the auction. Successful bidders should pay the bid amount less the earnest money immediately and remove the Cycle at their own cost.

C. I. ABRAHAM,
Finance Secretary to Government.

NOTIFICATION.

No. Fin (e) 5-10875|51. *14th July 1952*

It is notified for the information of the public that Half Rupee Court Fee Stamps of new design will be issued with effect from the 15th August 1952 and will be in circulation with effect from that date concurrently with the stamps of the existing design in stock.

A brief description of the new design-stamp is subjoined.

By order of His Highness
the Raj Pramukh

C. I. ABRAHAM,
Finance Secretary to Government.

DESCRIPTION.

The stamp is 3 1|8 in. x 1 1|2 in. in dimension and printed in pale green ink.

The design comprises an ornamental rectangular Panel, with the figure of a tusker, in action in the coastal cocoanut area, encircled by two concentric circles, on the left. The interspace of the concentric circles provides for the words "TRAVANCORE-COCHIN COURT FEE", in white, the lower extremities on either side meeting an ornamental hexagon, wherein the denomination "1|2 Re." appears, also in white. The plain back ground to the right provides longitudinally in the middle, for an interspace depicting the words "കോർട്ട് ഫീ" with the figure "൮" in an ornamental circle between the two words, the letters the figure and the lines bordering the interspace being all in white. On the plain back ground of the panel are printed at the top the words "SOLD TO", at the bottom "VENDOR" and just below the interspace to the left "SERIAL No."

൧൧൨൭ ജൂലായ് ൧൫

എറണാകുളം സബ് ട്രഷറി ആഫീസിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം.

ഈ ട്രഷറിയിൽനിന്നും പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചുവന്ന ൩൦ ൧൧൨-ാം നമ്പർ പെൻഷൻകാരൻ എൻ. പറിയത്തു എന്നുള്ളവരുടെ പെൻഷൻ പട്ടിക കൈമോശം വന്നുപോയിരിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയ പെൻഷൻപട്ടിക കൊടുക്കുന്നതിന് ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിലും അതു പലതുമുള്ളപക്ഷം ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുകയോ രേഖാമൂലമായോ അറിയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞുവരുന്ന യാതൊരാക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇതിനാൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

എറണാകുളം (ഒപ്പ്)

സബ് ട്രഷറിആഫീസർ.

Law Department.

APPOINTMENT OF GOVERNMENT PLEADERS.

LD (a) 1-1762|52|Law. *16th July 1952.*

1. Sri S. Narayana Iyer, Government Pleader, Trivandrum, whose probationary period expires on 15-8-1952, to be Government Pleader, Trivandrum, for a period of 4 years more from 16-8-1952.

2. Sri K. Purushothaman Nair, Temporary Government Pleader, Trivandrum, to continue as such for a period of one year more with effect from 16-8-1952.

3. Sri G. Ramachandran Nair, Temporary Government Pleader, Mavelikara, to continue as such for a period of one year with effect from 13-7-1952.

4. Sri V. J. Kurian, Advocate, Alleppey, to be Government Pleader, Alleppey on Rs. 350|for a period of one year.

5. The posts of Temporary Government Pleaders at Anjikaimal and Trichur to be abolished with effect from 13-7-1952.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
N. S. RADHAKRISHNA SARMA,
Secretary to Government.

Public Works and Communications.

NOTIFICATION.

PWM4-7128|52|PW&C. *17th July 1952.*

Under Rule 3 of the rules issued under Notification R. O. C. No. 2247|32|Devpt., dated 10th December 1934 as amended by Notification R. Dis. No. 1277|1|38|Devpt. dated 3rd June 1938, for the constitution and working of the Alleppey Landing and Shipping Fees Committee, Sri P. A. Raja, President, Marine Workers' Union, Alleppey, Sri Vithaldass Vallabhadass of Messrs Vithaldass Vallabhadass, Cargo, Boat Owners, Alleppey and Sri Sha Govindji Malshi, C/o Messrs Madhu Spices Co., Alleppey are renominated to the Committee for a period of one year from 13th July 1952.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
T. K. GOPALAN NAIR,
Secretary to Government.

PROCEEDINGS

RULES TO REGULATE THE GRANT OF PERMITS BY THE TRANSPORT AUTHORITY FOR STAGE CARRIAGES.

ORDER T4-2272|52-PWC. dated 12th July 1952.

The following rules are approved by Government and issued for the guidance of the Transport Authority.

1. The Transport Authority shall ascertain necessity for additional or fresh bus services or for extension of existing services on any route or routes from the local District Superintendent of Police, who will consult responsible public citizens of the locality prior to making his report. His report should specify the actual number of additional or fresh services required or extension to be granted.

2. When the Transport Authority finds that there is necessity for additional or fresh services or for the extension of any existing service or services on any route or routes, it may fix a date and invite applications for the same from the public to be received prior to that date by a notification in the Government Gazette.

3. The Gazette Notification mentioned in Rule (2) should clearly state the number of additional or fresh services or the number of the existing services to be granted or extended on such route or routes.

4. Since State carriages can be properly and efficiently operated only by persons or associations who

(a) keeps a well furnished workshop;
(b) have the necessary financial stability;
and (c) possess at least twelve buses operating from the same station or in adjacent or allied routes;

applications from them will normally be preferred. But this clause should not be construed as encouraging monopoly for any particular operator in any route.

5. When permits are sanctioned to any applicant he will produce buses and obtain permits *within two months* from the date of receipt of communication of sanction and no extension of time will be allowed on any account. Applicants who have not availed themselves of the sanction to run buses will be debarred from getting fresh permits for a period of one year.

6. Private bus services shall not be allowed to overlap State Transport services more than 4 miles, but this restriction will not affect the permits already granted.

7. The Secretary to the Transport Authority will issue permits to reserve buses.

8. The Secretary to the Transport Authority shall notify from time to time the route or routes on which additional or fresh services or extension of existing services were granted by the Transport Authority to meet the requirements of the travelling public and reject all applications received subsequently for the service on such routes or on any route which is an extended or restricted route of any of them—see also Motor Vehicles Rule 138.

9. In case of need for additional bus service on any route once disposed of by the Transport Authority the procedure mentioned in Rule (2) above may be followed again.

10. The Transport Authority will reject all binami applications for bus permits. Previous sanction of Transport Authority should always be obtained for the transfer of permit of stage carriages and such sanction will be granted only after thorough enquiry as to the bonafides of the transfer.

11. The Transport Authority shall assign reasons when it rejects an application for a bus permit.

12. The Transport Authority will consult the concerned neighbouring Regional Transport Authority prior to the issue of concurrent permits for interstate routes, to any applicant so as to avoid overcrowding of buses and prevent unhealthy competition and choose proper applicants for the issue of concurrent permits.

13. The Transport Authority should be satisfied regarding the fitness of the road before bus permits are issued for any route.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
T. K. GOPALAN NAIR,
Secretary to Government.

Revenue Department.

NOTIFICATION.

D. Dis. 4484|52|RD. *16th July 1952.*

Under Section 5 of the Travancore Survey and Boundaries Act, 1094 (X of 1094), Government hereby direct the resurvey of Survey No. 241|9 of Airoor Pakuthy, Parur Taluk.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
V. K. VELAYUDHAN
Secretary to Government.

PART I. RAIN-FALL REPORT FOR THE WEEK ENDING MONDAY THE 7th JULY 1952.

District.	Taluk.	Station.	Rain-fall up to 8 a. m. on Monday in inches. This week.	Rain-fall up to 8 a. m. on Monday in inches. Total up to the end of previous week.	Up to the end of the week from 1st January. This year.	Up to the end of the week from 1st January. Average of past ten years.	Excess (+) Deficit (—) Col. 6 compared with Col. 7.
	2	3	4	5	6	7	8
Trivandrum.	Thovala	Bhoothapandy	...	15'30	15'30	...	...
	Agasthiswaram	Nagercoil	...	19'30	19'30	...	...
	Kalkulam	Thookala	...	20'78	20'78	...	...
	Vilavancode	Kuzhithura	...	26'29	26'29	...	...
	Neyyattinkara	Neyyattinkara	...	29'35	29'35	...	...
	Trivandrum	Trivandrum	0'80	28'87	29'67	...	...
	Nedumangad	Nedumangad	0'90	33'55	34'45	...	...
	Chirayinkil	Attingal	0'90	30'50	31'40	...	...
		District Average	0'33	25'49	25'81	...	...
Quilon.	Quilon	Quilon	1'50	47'75	49'25	...	...
	Kottarakara	Kottarakara	2'20	52'59	54'79	...	...
	Pathanapuram	Punalur	4'20	60'50	64'70	...	...
	Shencottah	Shencottah	0'69	19'24	19'93	...	...
	Kunnathoor	Adoor	3'32	52'70	56'02	...	...
	Karunagapally	Padanayarkulangara	1'50	34'90	36'40	...	...
	Karthigapally	Harippad	3'08	45'10	48'18	...	...
	Mavelikara	Mavelikara	4'51	52'34	56'85	...	...
	Thiruvalla	Thiruvalla	4'25	35'36	39'61	...	...
	Pathanamthitta	Pathanamthitta	5'70	52'50	58'20	...	...
	Ambalapuzha	Alleppey	4'23	49'54	53'77	...	...
	Shertallai	Shertallai	1'74	48'25	49'99	...	...
		District Average	3'08	45'92	49'00	...	...
Kottayam.	Changanacherry	Changanacherry	2'40	46'50	48'90	...	...
	Kottayam	Kottayam	3'69	59'44	63'13	...	...
	Vaikom	Vaikom	3'67	45'80	49'47	...	...
	Meenachil	Meenachil	3'57	56'69	60'26	...	...
	Moovattupuzha	Moovattupuzha	3'45	41'39	44'34	...	...
	Thodupuzha	Thodupuzha	4'10	66'30	70'40	...	...
	Peermade	Arudai	1'43	34'81	36'24	...	...
	Devicolam	Devicolam	4'00	51.65	55'65	...	...
		District Average	3'29	50'32	53'61	...	...
Trichur.	Cochin-Kanayannur	Ernakulam	5'02	45'86	51'88	...	...
	Mukundapuram	Irinjalakuda	2'83	35'72	38'55	...	...
	Trichur	Trichur	2'67	35'68	38'35	...	...
	Talapilly	Wadakancherry	3'38	30'54	33'92	...	...
	Chittur	Chittur	1'12	16'99	18'11	...	...
	Cranganur	Cranganur	2'38	41'25	43'63	...	...
	Kunnathunad	Perumbavoor	3'35	44.30	47.65	...	...
	Parur	Parur	6'72	46'16	52'88	...	...
		District Average	3'18	38'19	41'37	...	...

PART II. DISTRICT REPORT ON SEASON FOR WEEK ENDING MONDAY THE 7th JULY 1952.

		Trivandrum.	Quilon.	Kottayam	Trichur.
1	Rain-fall whether sufficient or not	sufficient	Sufficient	Sufficient	Sufficient
2	Effect of past week's rain on — (a) Preparatory tillage	...	Nil	Nil	Ploughing in Mundakan fields as in progress
	(b) Sowing	...	Nil	Nil	Over
	(c) Transplantation if this is done for the rice crop	...	Nil	Nil	Commenced in some taluks
	(d) Standing crops including the incidence of disease and pests	...	Nil	Nil	No disease or pests
	(e) Harvested produce	...	...	Satisfactory	Not the Season
3	Any other unseasonal phenomena and their effect on crops	...	Nil	Coconut trees affected by disease	Nil
4	A general appreciation of the standing crops	Satisfactory	Fair	Satisfactory	Satisfactory
5	Condition of non-food crops	do.	Satisfactory	Fair	do.
6	Water supply for irrigation	do.	Sufficient	Sufficient	Sufficient
7	Condition of cattle and availability of fodder	Adequate	Satisfactory	Average	Satisfactory
8	Availability of seeds	do.	Adequate	Adequate	Adequate
9	Availability of agricultural labour	do.	Scarcity of labour is felt in some areas	do.	do.

PART III. STATEMENT OF PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING MONDAY THE 7TH JULY 1952.

Taluk.	Headquarters.	Rice Per Standard Para. Wholesale. Rs.	As.	P.	Rice Retail. Rs.	As.	P.	Paddy Per Standard Para. Wholesale. Rs.	As.	P.	Paddy Retail. Rs.	As.	P.	Common salt price per standard Edangali. Rs.	As.	P.
Thovala	Bhoothapandy	..	..	..	..	..	..	2	8	0	2	11	0	0	1	0
Agasthiswaram	Nagercoil	5	0	0	5	4	0	2	8	0	2	10	0	0	0	9
Kalkulam	Thuckala	5	1	4	5	3	4	2	8	0	2	10	6	0	1	0
Vilavancode	Kuzhithura	4	12	3	5	3	4	2	10	0	2	12	0	0	1	2
Neyyattinkara	Neyyattinkara	5	0	0	5	1	6	2	8	0	2	12	5	0	1	4
Trivandrum	Trivandrum	5	0	0	5	1	0	2	8	0	2	9	0	0	1	0
Nedumangad	Nedumangad	5	0	0	5	2	6	2	8	0	2	11	4	0	1	6
Chirayinkil	Attingal	5	1	0	5	2	6	2	8	0	2	12	0	0	1	5
Quilon	Quilon	5	0	0	5	3	0	2	8	0	2	10	0	0	1	8
Kottarakara	Kottarakara	5	0	6	5	9	4	2	8	0	2	9	4	0	1	5
Pathanapuram	Punalur	0	0	0	5	3	4	0	0	0	2	12	0	0	1	9
Shencottah	Shencottah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0	9
Kunnathoor	Adoor	5	4	0	5	8	0	2	8	0	2	10	0	0	1	9
Karunagapally	Padanayarkulangara	5	0	0	5	6	0	2	5	0	2	13	9	0	0	9
Karthigapally	Haripad	4	2	0	5	1	0	2	5	0	2	10	0	0	1	5
Mavelikara	Mavelikara	5	1	4	5	4	0	2	8	0	2	10	0	0	1	6
Thiruvella	Thiruvella	5	2	0	5	7	0	8	8	0	2	11	0	0	1	6
Pathanamthitta	Pathanamthitta	5	3	6	5	7	0	2	8	0	2	12	0	0	1	6
Ambalapuzha	Alleppey	4	15	10	5	3	4	2	8	0	2	12	0	0	2	0
Shertallai	Shertallai	5	0	5	5	3	6	2	8	0	2	10	0	0	1	5
Changanacherry	Changanacherry	4	15	0	5	2	8	2	8	0	2	10	6	0	1	6
Kottayam	Kottayam	4	15	5	5	3	0	2	8	0	2	10	0	0	1	7
Vaikom	Vaikom	4	13	10	4	14	0	2	9	0	2	9	6	0	1	5
Meenachil	Lalam	5	2	8	5	3	0	2	8	0	2	10	0	0	1	9
Thodupuzha	Thodupuzha	5	6	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
Moovattupuzha	Moovattupuzha	5	3	3	5	4	10	2	8	0	2	12	0	0	1	6
Peermade	Arudai	5	5	2	5	8	2	0	0	0	2	12	0	0	0	0
Devicolam	Devicolam	5	4	0	5	11	8	2	8	0	2	13	0	0	2	0
Cochin-Kanayannur	Ernakulam	4	12	8	4	12	8	2	6	4	2	6	4	0	1	6
Mukundapuram	Irinjalakuda	4	12	8	4	12	8	2	6	4	2	6	4	0	1	3
Trichur	Trichur	4	12	8	4	12	8	2	6	4	2	6	4	0	1	3
Talappilly	Wadakkancherry	4	12	8	4	12	8	2	6	4	2	6	4	0	1	3
Chittur	Chittur	4	12	8	4	12	8	2	6	4	2	6	4	0	1	3
Cranganur	Cranganur	4	12	8	4	12	8	2	6	4	2	6	4	0	1	6
Kunnathunad	Perumbavoor	5	2	0	5	7	8	2	8	0	2	12	0	0	1	6
Parur	Parur	5	0	0	5	4	0	2	8	0	2	12	0	0	1	9

PART III. STATEMENT OF PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING MONDAY THE 7TH JULY 1952.

Taluk	Headquarters.	Tapioca per lb. Green tubers.		Tapioca per lb. Dried chips.		Common fish per lb.			Cocoanuts per 100.			Jaggery per lb.		Sugar per lb.		Cocoanut oil per Imperial maund of 3200 tolas.			Gingilly oil per Imperial maund of 3200 tolas.			Groundnut oil per Imperial maund of 3200 tolas.			Milk per Edangali.		
		As.	P.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	As.	P.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.
Thovala	Bhoothapandy	1	2	0	0	0	10	0	12	0	0	3	6	8	0	36	8	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0
Agasthiswaram	Nagercoil	0	9	1	2	0	7	0	16	0	0	2	9	7	9	55	0	0	59	0	0	42	0	0	0	12	0
Kalkulam	Thuckala	0	8	1	3	0	4	0	18	0	0	3	3	7	6	52	0	0	54	0	0	42	0	0	0	14	0
Vilavancode	Kuzhithura	0	5	0	10	0	3	0	13	0	0	3	0	8	0	78	0	0	96	0	0	61	0	0	1	2	0
Neyyattinkara	Neyyattinkara	0	8	1	0	0	8	0	12	0	0	4	0	7	3	40	8	0	42	0	0	32	0	0	1	2	0
Trivandrum	Trivandrum	1	0	1	9	0	5	0	14	0	0	5	0	8	0	45	0	0	72	0	0	82	0	0	1	2	0
Nedumangad	Nedumangad	0	6	1	0	0	5	0	11	0	0	5	0	7	9	50	0	0	62	0	0	45	0	0	1	2	0
Chirayinkil	Attingal	0	9	1	9	0	8	0	12	0	0	4	0	7	3	55	14	0	65	8	0	45	12	0	1	0	0
Quilon	Quilon	1	0	1	6	0	10	0	14	0	0	4	0	8	0	60	0	0	72	0	0	52	0	0	1	0	0
Kottarakara	Kottarakara	0	8	2	0	0	10	0	9	0	0	5	9	8	0	57	6	3	80	0	0	42	13	6	0	12	0
Pathanapuram	Punalur	0	7	2	0	0	8	6	15	0	0	7	0	8	3	57	8	0	68	4	0	42	8	0	0	12	0
Shencottah	Shencottah	1	0	0	0	0	9	6	13	0	0	3	0	7	9	60	0	0	68	0	0	0	0	0	0	12	0
Kunnathoor	Adoor	0	6	2	0	0	10	0	12	0	0	6	0	8	0	65	0	0	0	0	0	60	0	0	0	9	0
Karunagapally	Padanayarkulangara	1	0	1	9	0	12	0	13	0	0	8	0	8	6	52	8	0	75	0	0	50	0	0	0	8	6
Karthigapally	Haripad	0	9	1	9	0	10	0	15	0	0	8	0	8	0	58	4	0	85	0	0	51	12	0	0	13	0
Mavelikera	Mavelikara	0	7	1	2	0	14	0	14	0	0	4	0	8	9	52	8	0	70	0	0	52	8	0	0	8	0
Thiruvella	Thiruvella	0	9	1	6	0	8	0	12	8	0	6	0	8	0	60	0	0	0	0	0	80	0	0	0	8	0
Pathanamthitta	Pathanamthitta	0	9	1	6	0	8	0	13	0	0	6	0	0	0	59	0	0	92	9	0	66	12	0	0	7	0
Ambalapuzha	Alleppey	0	9	2	0	0	12	0	13	0	0	3	6	8	6	60	0	0	90	0	0	51	0	0	0	14	0
Shertallai	Shertallai	1	0	1	10	0	10	0	14	8	0	4	0	7	11	61	11	0	66	14	0	54	0	0	1	0	0
Changanacherry	Changanacherry	0	9	1	3	0	12	0	13	0	0	8	0	8	0	57	0	0	75	0	0	48	0	0	0	12	0
Kottayam	Kottayam	1	10	2	0	0	10	0	14	0	0	10	8	8	0	43	0	0	0	0	0	75	0	0	1	0	0
Vaikom	Vaikom	1	0	1	6	0	8	0	12	0	0	8	0	8	0	45	0	0	93	0	0	48	0	0	1	0	0
Meenachil	Lalam	0	9	2	0	0	10	0	12	8	0	6	0	8	0	57	8	0	73	0	0	70	0	0	1	0	0
Thodupuzha	Thodupuzha	1	0	2	6	0	12	0	20	0	0	9	6	8	3	76	8	0	74	0	0	58	0	0	1	0	0
Moovattupuzha	Moovattupuzha	1	6	3	0	0	10	0	16	0	0	4	0	7	6	56	0	0	75	0	0	50	0	0	1	0	0
Peermade	Arudai	1	0	2	0	0	10	0	18	0	0	6	0	8	0	60	0	0	0	0	0	55	0	0	0	8	0
Devicolam	Devicolam	1	6	1	2	0	14	0	20	0	0	8	0	8	0	80	0	0	92	0	0	62	0	0	0	8	0
Cochin-Kanayannur	Ernakulam	1	3	2	0	0	12	0	14	4	0	3	0	7	3	67	0	0	103	2	0	57	12	0	1	0	0
Mukundapuram	Irinjalakuda	0	9	1	9	0	7	6	14	8	0	3	0	7	1	65	8	0	73	13	0	47	14	0	1	0	0
Trichur	Trichur	0	9	2	3	0	12	0	16	0	0	3	6	8	0	60	10	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
Talapilly	Wadakkancherry	1	0	3	0	0	10	0	13	8	0	4	8	8	3	72	12	8	79	7	8	52	12	10	1	0	0
Chittur	Chittur	0	0	0	0	0	12	0	15	0	0	4	0	7	6	81	0	0	0	0	0	57	0	0	1	0	6
Cranganuur	Cranganur	0	9	1	9	0	12	0	14	0	0	3	6	7	0	70	14	0	88	9	0	66	9	0	1	0	0
Kunnathunad	Perumbavoor	0	10	0	0	0	7	0	18	0	0	4	6	7	6	65	0	0	05	0	0	70	0	0	1	0	0
Parur	Parur	1	0	1	9	0	8	0	13	0	0	7	0	7	2	50	0	0	96	0	0	0	0	0	1	0	0

Office of the Board of Revenue,
Trivandrum, 11th July 1952.

P. K. VELAYUDHAN,
Secretary

ERRATUM NOTIFICATIONS.

(1)

R. Dis. 4211|52|RD. *16th July 1952.*

In the Government Notification R. Dis. 9992|51|RD. dated 25th February 1952 published in the Gazette dated 26th February 1952 prescribing the tables of fees payable for the registration of documents, for searching the registers etc.—

(a) in article 1 (a) for "Books 1, III and IV", read "Books 1 and IV" and

(b) in Note (1) to article X for "Article XI of the Table of Fees" read "this Article".

(2)

L. Dis. 4212|52|RD. *16th July 1952*

In Government Notification R. Dis. 1930|52|RD. dated 3rd May 1952 published at page 482 in Part I of the Gazette dated 13th May 1952.

(1) For the words and figures "In Note 2" occurring in item 1, read "In Note 1".

(2) For the words and figures "Sections 61, 65, 66 and 67" in item 2 occurring after the word "namely", read "Sections 64, 65, 66 and 67".

By order of His Highness the Raj Pramukh,

V. K. VELAYUDHAN,
Secretary to Government.

SR1-374|52|RD. *17th July 1952.*

The following draft of an amendment to the Travancore-Cochin Agricultural Income-tax Rules, 1951, which it is proposed to make in exercise of the powers conferred by Section 67 and Section 5 (k) of the Travancore-Cochin Agricultural Income Tax Act, 1950 (Act XXII of 1950) is hereby published as required under sub-section (3) of Section 67 of the Act. Notice is hereby given that the draft will be taken into consideration after a period of 15 days from the date of publication of this Notification in the Gazette and that any objection or suggestions received with respect thereto before the expiry of the said period will be considered by Government.

DRAFT AMENDMENT.

In the said Rules, after Rule 8 the following rule shall be added as Rule 8-A, namely:—

"8-A. All donations made to the Vallabhai Patel National Memorial Fund shall be deducted in computing the Agricultural income of a person".

By order of His Highness the Raj Pramukh,

V. K. VELAYUDHAN,
Secretary to Government.

No. CL. 6-4576|52|RD. *11th July 1952.*

The following notification issued by the Government of India, Ministry of Commerce and Industry is republished for general information.

By order of His Highness the Raj Pramukh,

V. K. VELAYUDHAN,
Secretary to Government.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY.

NOTIFICATION.

New Delhi, the 2nd July, 1952.

No. SC(A)-4 (15). The following General Authorisation issued by the Iron and Steel Controller under Clauses 4 and 5 of the Iron and Steel (Control of Production and Distribution) Order, 1941 and which is in supersession of his General Authorisation contained in this Ministry's Notification No. SC (A)-4 (15) dated the 5th March 1952, is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred on me under Clauses 4 and 5 of the Iron and Steel (Control of Production and Distribution) Order, 1941, I hereby authorise the acquisition and disposal within the Union of India, of any quantity of imported pipe fittings without any quota certificate or authorisation. This relaxation will not, however, affect the current regulations for the fixation of selling prices for imported pipe fittings.

M. K. POWVALA,
Iron and Steel Controller."

D. HEJMEDI,
Under Secretary to the Government of India.

No. CL. 4-4145|52|RD. *14th July 1952.*

Notifications Nos. S. R. O. 269 dated 16th February 1952, S. R. O. 349 dated 1st March 1952, S. R. O. 491 dated 22nd March 1952, S. R. O. 600 dated 5th April 1952, S. R. O. 684 dated 19th April 1952 and S. R. O. 780 dated 3rd May 1952 issued by the Government of India are republished for general information.

By order of His Highness the Raj Pramukh,

V. K VELAYUDHAN,
Secretary to Government.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY.

NOTIFICATIONS.

(1)

New Delhi, the 16th February 1952.

S. R. O. 269.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 (XXIV of 1946), the Central Government hereby directs that the following further amendment shall be made in the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, namely:—

In clause 20C of the said Order, in the second proviso after the words "unless it is processed" the words "or that any yarn should be processed before it is used in any cloth produced by a producer" shall be inserted.

(2)

New Delhi, the 1st March 1952.

No. S. R. O. 349.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 (XXIV of 1946), the Central Government hereby directs that the following further amendment shall be made in the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, namely:—

In sub-clause (4A) of clause 28 of the said Order, the following proviso should be added, namely:—

"Provided that nothing in this sub-clause applies to the possession by any person carrying on the business of banking of yarn pledged with him by a dealer or a manufacturer."

(3)

New Delhi, the 22nd March 1952.

S. R. O. 491.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 (XXIV of 1946) the Central Government hereby directs that the following further amendment shall be made in the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, namely:—

In the said Order, after clause 31, the following clause shall be inserted, namely:—

"31A. (1) For the purpose of enforcing the provisions of this Order, the Textile Commissioner

may direct the Officer-in-charge of the Inspectorate of General Stores Laboratories, Bombay or Calcutta or of the Laboratories of the Chief Superintendent, Development Textiles and Clothing, Kanpur, to carry out or cause to be carried out such tests in relation to any cloth and yarn as may be specified by him;

(2) Where any direction is issued under sub-clause (1), the Officer-in-charge concerned shall make a report under his hand to the Textile Commissioner in respect of any tests so carried out and any such report may be used as evidence in any trial for contravention of any of the provisions of this Order".

(4)

New Delhi, 5th April 1952.

No. S. R. O. 600.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Supplies (Temporay Powers) Act, 1946 (XXIV of 1946), the Central Government hereby directs that the following further amendment shall be made in the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, namely:—

In the said Order in sub-clause (1) of clause 30B the words "except to a consumer and" shall be deleted.

S. A. Teckchandani,
Under Secretary.

(5)

New Delhi, the 19th April 1952.

No. S. R. O. 684.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, (XXIV of 1946), the Central Government hereby directs that the following further amendment shall be made in the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, namely:—

In the said Order, for the proviso to sub-clause (1) of clause 20A, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the Textile Commissioner may by Order in writing, and having regard to

(a) the availability of supplies of cloth in the country,

(b) the extent to which the producer was producing any such article during the period of one year immediately preceding the 1st day of October, 1951,

(c) the demands of the Central Government,

(d) the quantity of cloth required to make uniforms for his employees, authorise any producer to produce any such article from a specified quantity of cloth not exceeding twice the quantity of cloth used by him for the production of such article during the period of one year immediately preceding the 1st day of October 1951".

P. Govindan Nair,
Deputy Secretary.

(6)

New Delhi, the 3rd May 1952.

No. S. R. O. 780.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946 (XXIV of 1946), the Central Government hereby directs that the following further amendment shall be made in the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, namely:—

In clause 28 of the said Order,

(a) in sub-clause (3) for the words "stocks of cloth exceeding the total quantity of cloth" the words "stocks of cloth or yarn exceeding the total quantity of cloth or yarn as the case may be" shall be substituted;

(b) in sub-clause (4A) for the word "producer" the word "manufacturer", shall be substituted.

S. A. Teckchandani,
Under Secretary.

Supplies Department.

NOTIFICATION.

No. Fd. 7-3935|52|Fd. D. *15th July 1952.*

Under Clause 4 (b) of the Travancore-Cochin Food grains (Distribution, Rationing and Movement) Control Order, 1950, and in partial modification of Notification No. Fd. 7-1846|52|Fd. D. dated 1-4-1952, Government are pleased to order that of the wheat portion of the ration, one ounce shall be compulsorily purchased and that the purchase of the remaining 5 ounces wheat shall be optional. The revised arrangement shall come into effect from the 13th July 1952.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

T. K. Gopalan Nair,
Secretary to Government.

Public Service Commission

NOTIFICATION.

No. RII(5) 4210|52. *18th July 1952.*

Applications are invited from qualified candidates for selection for recruitment to the following appointments in the Public Service:—

I

Department—Public Works.

Appointment—Tracer.

Pay—Rs. 30-60.

Minimum Qualifications and conditions:—

(a) M.G.T.E. Draftsmen Group comprising:

1. Building, Drawing and Estimating Higher I Class.
2. Applied Mechanics. Higher II Class.
3. Building Materials and Construction (Lower).
4. Mensuration (Lower).
5. Geometrical Drawing (Lower).

or

(b) M.G.T.E. Section and Work Superintendents Group comprising:

1. Surveying and Levelling (Higher).
2. Building, drawing and Estimating (Higher).
3. Building Materials and Construction (Lower).
4. Applied Mechanics (Lower).
5. Mensuration (Lower).
6. Hydraulics and Irrigation (Lower).

No. of *vacancies*—One (1).

Last date for application—22nd August 1952.

Application fee—Rs. 2 (Two).

II

Department—Education.

Appointment—*Handicraft Assistant.

Pay—Rs. 30-60.

Minimum Qualification and Conditions:—

S.S.L.C. or E.S.L.C. and Training in Handicrafts.

No. of vacancies—1 (One).

Last date for application—22nd August 1952.

Application fee—Rs. 2 (Two).

III

Department—Education.

Appointment—*Lecturer in Mathematics in the Maharaja's College, Ernakulam.

Pay Rs. 100-10-250.

Minimum Qualifications:—

Honours or M. A. Degree in Mathematics (1st or 2nd Class).

No. of vacancies—2 (Two).

Last date for application—14th August 1952.

Application fee—Rs. 5 (Five).

N.B.—*Candidates in service in private Schools or Colleges should send their applications through the managements concerned or should produce along with the applications written consent from the managements agreeing to relieve them in case they are appointed to Government Service.

IV

Department—Cottage Industries Board.

Appointment—Investigator.

Pay—Rs. 80-120.

Minimum qualifications and Conditions:—

(1) Graduation.

(2) Should have gained experience by conducting Survey of Rural Industries and thereby have come in contact with the position and progress of industries in the State.

N.B.—Preference will be given to persons who have worked as Investigators or District Assistants under the Cottage Industries Board.

No. of Vacancies—1 (One).

Last date for application—22nd August 1952.

Application fee—Rs. 5 (Five).

V

Department—Education.

Appointment—*Arabic Teacher

Pay—Rs. 30-75.

Minimum Qualifications:—

Moulavis examination or Arabic Higher of the Travancore Area.

No. of vacancies—1 (One).

Last date for application—22nd August 1952.

Application fee—Rs. 2 (Two).

VI

Department—Education.

Appointment—*Physical Instructress

Pay—Rs. 40-80.

Minimum Qualifications:—

1. S.S.L.C.
2. Certificate of the Y.M.C.A. College of Physical Education, Madras.

No. of vacancies—2 (Two).

Last date for application—22nd August 1952.

Application fee—Rs. 3 (Three).

VII

Department—Education.

Appointment—*Physical Directress.

Pay—Rs. 80-125.

Minimum Qualifications:—

1. Graduation.
2. Y.M.C.A. Diploma of Physical Education, Madras.

No. of vacancies—2 (Two).

Last date for application—22nd August 1952.

Application fee—Rs. 5 (Five).

VIII

Department—Education.

Appointment—*Commercial Teacher.

Pay—Rs. 30-75.

Minimum Qualifications:—

1. S.S.L.C. or E.S.L.C.
2. Lower Grade Examination of Madras Government in three and Higher in one of the following subjects:—Shorthand, Typewriting, Banking, Book-keeping and Commercial correspondence.

No. of vacancies—1 (One).

Last date for application—22nd August 1952.

Application fee—Rs. 2 (Two).

IX

Department—Education.

Appointment—*Physical Director.

Pay—Rs. 80-125.

Minimum Qualifications:—

1. Graduation.
2. Y.M.C.A. Diploma of Physical Education, Madras.

No. of vacancies—1 (One).

Last date for applications—22nd August 1952.

Application fee—Rs. 5 (Five).

N.B.—*Candidates in service in private Schools or Colleges should send their applications through the managements concerned or should produce along with the applications written consent from the managements agreeing to relieve them, in case they are appointed to Government Service.

2. Candidates must comply with the following general conditions, namely, they—

(a) should be citizens of the Indian Union or those to whom certificates of eligibility have been granted by the Ministry of Home Affairs, Government of India;

(b) should not be below the age of 18 or above the age of 28 years at the time when their applications are received unless they fall within any exception contained in Rule 16 of the Public Service Recruitment Rules (Travancore); and

(c) should be of good character.

3. Candidates already in service can apply for recruitment by transfer to the position provided—

(i) the applicants obtain the previous consent to do so in writing from the head of the Department or Office in which they serve;

(ii) the applicants possess all the qualifications prescribed for direct recruitment to the position; and

(iii) the applications are sent through the respective departmental authorities.

4. Candidates may be required to present themselves for an interview at a time and place to be named. They must bear their own travelling expenses.

5. The selected candidates will be required to satisfy the appointing authority by a recent certificate from an approved Medical Practitioner as to their health and freedom from any incapacitating disease or infirmity before recruitment.

6. Applications should be in Public Service Form No. 9. Forms may be obtained for the price of 2 annas each at any District Treasury or Sub-Treasury in the State of Travancore-Cochin or at the Government Central Press, Trivandrum.

7. Each form must be accompanied by a Treasury receipt or Chalan for the fee mentioned in the table in Paragraph 1 above. The head of account to which the fee should be credited is "XXXVI — Miscellaneous Departments— (B) Miscellaneous (a) Examination fees". *Candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes need remit only a quarter of the fee prescribed for each post.* The other documents required in the form must be sent with it. Copies only of all documents (except the Treasury receipt and service and conduct certificates which should be in original) are required. The conduct certificate should be one obtained at least within six months prior to the date of application. Copies must be certified to be true copies by the candidates. No document sent with any form will be returned. In no circumstances will any fee be refunded or Chalan be returned by this office. A duly certified extract from or true copy of any record of the school or college in which the candidate has studied showing the date of his birth will alone be accepted as sufficient proof of age. In the absence of true copies of diplomas in proof of qualifications provisional certificates issued by the University under which the candidate was studying will alone be accepted as sufficient proof of qualification. All applications in the prescribed form should also be accompanied by a declaration in the *Form prescribed hereunder duly signed.

8. Applications should be addressed to the Secretary, Public Service Commission, State of Travancore-Cochin, Trivandrum (not to the Secretary by name) and should be sent by registered Post, so that they may reach this office not later than 4 p. m. on the last date mentioned above. *Applications addressed to the Secretary by name or to the Chairman or Members of the Commission will not be considered.*

9. Candidates are required to acquaint themselves with the instructions for filling up application forms which are contained in the forms themselves and the Rules relating to recruitment and the notifications published in the Gazette from time to time. There is no obligation on the part of this office to issue to candidates who send defective applications any memorandum to cure their defects.

10. Applications which do not comply with the above directions and the instructions printed on the application forms will be summarily rejected.

11. *No recommendation (whether verbal or written) except those required by the said forms will be considered by the Public Service Commission and any attempt by or with the consent of any candidate to canvass his candidature will result in his disqualification.*

*FORM OF DECLARATION.

I hereby declare that I do not suffer from any disability or disqualification, that the statements made in my application dated................in Form No. 9 are true and that the copies of documents sent with the application are true copies of the originals kept in my custody.

Signature of Applicant......................

Date..............

Office of the Public Service Commission, Trivandrum.

Jacob Varugis,
Secretary,
Public Service Commission.

Gazette No. 30 dated 22nd July 1952.

PART I Section ii.

NOTIFICATION.

LD (D) 3-1574|52|Law. *12th July 1952.*

The following Order, made by the President under the articles 270, 273 and 275 of the Constitution of India is republished for general information.

The Constitution (Distribution of Revenues) order, 1952.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

Govt. Secretariat,
Law Department,
Trivandrum.

N. S. RADHAKRISHNA SARMA,
Secretary to Government.

MINISTRY OF LAW.

NOTIFICATION.

New Delhi the 19th April 1952.

S. R. O. 706.—The following Order made by the President is published for general information:—

C. O. 40.

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) ORDER, 1952.

In exercise of the powers conferred by articles 270, 273 and 275 of the Constitution of India and of all other powers enabling him in that behalf, the President, after considering the provisional recommendations of the Finance Commission, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenue) Order, 1952.

2. The provisions of paragraphs 3 and 4 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 1950, shall apply in relation to the financial year commencing on the 1st day of April, 1951, as they apply in relation to the financial year commencing on the 1st day of April 1950, subject to the modification that, in the table appended to paragraph 4 of the said Order, the entries relating to Punjab shall be omitted.

[No. F. 23(4)|52-C.

RAJENDRA PRASAD,
President.

K. V. K. SUNDARAM,
Secretary.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. No. 30

PART II

LEGISLATIVE DEPARTMENT

CONTENTS.

(1) Errata to the Select Committee Report on the Travancore-Cochin Industries Bill and the Bill as Reported by the Select Committee.

(2) Final list of Candidates for the bye-election from Chavara Assembly Constituency.

(3) List of Books added to the Legislative Library, Trivandrum during the months of May and June 1952.

(4) Maternity Benefit Bill (Tamil).

(൧) തിരുവിതാംകൂർ – കൊച്ചി സംസ്ഥാന വ്യവസായ പരിപോഷണ ബില്ലിന്റെ സെലക്റ്റ് കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ പിശകുതിരുത്തൽ പത്രം.

(൨) ചവറ അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അവസാന നാമാവലിപ്പട്ടിക.

(൩) തിരുവനന്തപുരം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ലൈബ്രറിയിൽ ൧൯൫൨ മെയ്, ജൂൺ ഈ മാസങ്ങളിൽ ചേർത്ത പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്.

(൪) പ്രസവാനുകൂല്യബിൽ (തമിഴ്)

Select Committee Report on the Travancore-Cochin State Aid to Industries Bill and the Bill as reported by the Select Committee.

ERRATA.

17th July 1952.

(1) In Select Committee Report on the Travancore-Cochin State Aid to Industries Bill published in the Gazette Extraordinary dated 10th July 1952, for the words "elected by the members of the State Legislative Assembly" occurring in sub-clause (3) of clause 3, read "elected by the members of the State Legislative Assembly from among themselves".

(2) In sub-clause (3) of clause 3 of the Travancore-Cochin State Aid to Industries Bill as reported by the Select Committee, published in the Gazette Extraordinary dated 10th July 1952, for the words "elected by the members of the State Legislative Assembly", read "elected by the members of the State Legislative Assembly from among themselves".

Legislature Secretariat,
Trivandrum.

V. Krishnamoorthi,
Secretary, Legislative Assembly.

NOTIFICATION.

In supercession of the notification dated 7th July 1952 regarding the final list of candidates for the bye-election in Chavara Assembly Constituency, appearing at pages 115 and 116, Part II of the Gazette dated 15th July 1952, the following notification is herewith publisded for public information.

Quilon,
19th July 1952.

(Sd.)
Assistant Excise Commissioner and Returning Officer.

FORM 5.

[*Rules* 10 (3) *and* 11]

Election to the Travancore-Cochin Legislative Assembly from Chavara constituency

LIST OF VALID NOMINATIONS

FINAL LIST OF CANDIDATES FOR ELECTION.

Serial No.	*Name of candidate.*	*Address of candidate.*	**Symbol assigned to the candidate, if any.*
1	Bhaskaran Pillai,	"Sea view," Shanmukham road, Ernakulam	"Spade and Stoker"
2	P. Kunjukrishnan,	Kettingasserry, padinjattethil, Kottackaham ward, Quilon	"Two bulls with yoke on"
3	Kunju Pillai,	Nambyadickal, Chavara	"Elephant"

***Note.*— The poll will be taken between the hours 7 A. M. and 12 noon and 1 P. M. and 5 P. M. on the 11th August 1952 (date or dates) at the polling stations|place fixed for the poll to be notified separately.

Place-Quilon.
Date-19-7-1952.

(Sd.)
Returning Officer.

*This column will be omitted in the the case of an election in a Council constituency or an election (other than a primary election) to fill a seat or seats in the Council of States or an election by the members of the Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Legislative Council of the State.

**This note will be omitted in the case of an election where votes will be recorded only by postal ballot.

***This note will be omitted where the seats to be filled do not include one or more seats reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes.

ഫാറം ൫.

[ചട്ടങ്ങൾ ൧൦ (൩)-ഉം, ൧൧-ഉം]

തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റിവ് അസംബ്ലിയിലേയ്ക്ക്, ചവറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

സാധുവായ നാമനിർദ്ദേശപ്പട്ടിക.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അവസാനപ്പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേര്	സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മേൽവിലാസം	*സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു്
൧.	ഭാസ്കരൻപിള്ള	"സീ വ്യൂ" ഷണ്മുഖം റോഡ്, എറണാകുളം	"മൺവെട്ടിയും കോരികയും"
൨.	പി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ	കെട്ടിങ്ങൽശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ, കോട്ടയ്ക്കകം വാർഡ്, കൊല്ലം.	"നുകംവെച്ച രണ്ടു കാള"
൩.	കുഞ്ഞുപിള്ള	നമ്പ്യാടിക്കൽ, ചവറ.	"ആന"

കുറിപ്പ്—തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലോ/സ്ഥലത്തോ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പ്രത്യേകം പരസ്യപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലോ ൧൯൫൨ ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧൧-ാം പകൽ ൭ മണി മുതൽ ൧൨ മണിവരെയും ൧ മണി മുതൽ ൫ മണി വരെയും പോളിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

കൊല്ലം,
൧൯-൭-൧൯൫൨.

(ഒപ്പ്)
വരണാധികാരി

* ഒരു കൌൺസിൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൌൺസിൽ ആഫ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനമോ സ്ഥാനങ്ങളോ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് (ഒരു പ്രാഥമിക തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ലാത്ത) ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റിവ് കൌൺസിലിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനമോ സ്ഥാനങ്ങളോ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു ആ സംസ്ഥാനത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റിവ് അസംബ്ലിമെമ്പർമാർ നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോ ഈ പംക്തി ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

** തപാൽ ബാലറ്റുവഴി മാത്രം വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാര്യത്തിൽ ഈ നോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

*** പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ, പട്ടികജാതിക്കാർക്കോ പട്ടികവർഗ്ഗത്തിലെ പേർക്ക് സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സ്ഥാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കുറിപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

LIST OF BOOKS ADDED TO THE LEGISLATIVE LIBRARY, TRIVANDRUM DURING THE MONTH OF MAY AND JUNE 1952.

No.	*Name of book.*	*Author.*	*Date of Publication*
1	The Indian Candidate and Returning Officer	E. L. L. Hammond	
2	The Year Book of the United Nations 1950		1951
3	Britanica Book of the year 1951		
4	Parliamentary Debates, House of Commons Volume 492, 1950-51		
5	The Indian Labour Year Book 1949-1950		1951
6	How the Civil Service Works	Bosworth Monck	1952
7	Parliamentary Debates, House of Commons, Official Report, Fifth Series, Vol: 495 January 29 to February 11, 1951-1952		
8	Indian Income Tax Act Vol. I	A. C. Sampath Iyengar	1951
9	Indian Income Tax Act Vol. II	A. C. Sampath Iyengar	1952
10	The Law of Madras Village Panchayats and Madras District Boards.	C. V. Naidu	
11	Capitalism and Socialism on trial	Fritz Sternbeg	1951
12	Independent Member	A. P. Herbert	1952
13	Hindustan Year Book 1952		
14	Parliamentary Debates, House of Commons Official Report, Fifth Series, Vol. 496 February 19 to 29 1951-1952		1952
15	Task before the Finance Commission	B. R. Misra	1952
16	American Painting	James Thomas Flexner	1950
17	The Economics of Transport	M. R. Bonavia, M. A.	1949
18	International Economics	R. F. Harrod, M. A.	1951
19	The Control of Industry	D. H. Robertson	1948
20	Supply and Demand	Sir Hubert Hendersen	1948
21	Money	D. H. Robertson	1948
22	The Economics of Agriculture	R. Cohen, M. A.	1951
23	The Structure of Competitive Industry	E. A. G. Robinson, M. A.	1950
24	Monopoly	E. A. G. Robinson, M. A.	1948
25	Public Finance	U. K. Hicks	1951
26	All India Civil List	Government of India	1952
27	Census of India-District Census Hand Book-Quilon (1951)	Census Superintendent U. Sivaraman Nair	1952
28	Census of India-District Census Hand Book-Quilon (1951)	Do.	1952
29	Economic and Commercial Essays	A. N. Agarwala and S. N. Agarwala	1945
30	Report on the General Administration of the Uttar Pradesh, 1950		1952
31	Author Catalogue of Printed Books in European Languages, Volume I	Government of India Press Calcutta	1941
32	Author Catalogue Vol. II	Do.	1942
33	Author Catalogue Vol. III	Do.	1942
34	Author Catalogue Vol. IV	Do.	1943
35	Catalogue Part II Second Supplement	Do.	1939
36	Catalogue Part II First Supplement	Do.	1929
37	Catalogue of Sanskrit, Pali and Prakrit Books	Librarian-Nalial Library	1951
38	Ministry of Labour Library Catalogue, Government of India	Manager of Publications, New Delhi	1950

By order,

Legislature Secretariat,
11th July 1952.

V. KRISHNAMOORTHY,
Secretary.

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV. TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. No. 30

ACCOUNTS DEPARTMENT

NOTIFICATIONS.

(1)

12th July 1952.

Compassionate gratuity has been claimed by the family of the following deceased Government Servant. Notice is hereby given that payments of gratuity will be made to the claimants noted below unless counter-claims, if any, are received in this Office, within one month from the date of publication of this Notification. Claimants to compassionate gratuity according to the rules in Appendix A, C. S. R., are the Government Servant's wife, legitimate children, step-children, parents, sisters, and minor brothers and in the case of those who follow the Marumakkathayam system of inheritance it also includes nephews and nieces who had been wholly dependent on him. The

parents, sisters, minor brothers, nephews and nieces will, however, be entitled to the gratuity only if there are no wife, children or step-children dependent on the deceased and he or she was wholly dependent on the deceased. Claims must be presented to the Comptroller, Trivandrum.

Name and designation of the deceased Government Servant:—

P. Kunjan Nair, Masapady, H. S. Irinjalakuda

Names of persons who have claimed gratuity:—

1. T. Meenakshi Amma — Wife.
2. Vilasini
3. Gopalakrishnan
4. Sarada
5. Radhamma
6. Nandakumaran
7. Sukumaran
8. Chandrika
9. Indira

(2–9: Children.)

(2)

15th July 1952.

Compassionate gratuity has been claimed by the family of the following deceased Government Servants. Notice is hereby given that payments of gratuity will be made to the claimants noted below unless counter-claims, if any, are received in this Office within one month from the date of publication of this Notification. Claimants to compassionate gratuity according to the rules in Appendix A, C. S. R., are the Government Servant's wife, legitimate children, step-children, parents, sisters, and minor brothers and in the case of those who follow the Marumakkathayam system of inheritance it also includes nephews and nieces who had been wholly dependent on him. The parents, sisters, minor brothers, nephews and nieces, will, however, be entitled to the gratuity, only if there are no wife children or step-children dependent on the deceased and he or she was wholly dependent on the deceased. Claims must be presented to the Comptroller, Trivandrum.

Name and designation of the deceased Government Servant:—

K. Gopalan Ezhuthassan, Anchal man
Nemmara.

Names of persons who have claimed gratuity:—

1. Sry. Kalukutty Amma. — widow.
2. G. Aiyappan Ezhuthassan — Son.
3. Sry. Chinnamma — Daughter.
4. Sry. Lekshmikutty Amma — Daughter.

K. GOVINDA MENON,
Comptroller.

Trivandrum.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV	TRIVANDRUM,	TUESDAY,	22nd July 1952 [7th Karkatakam 1127.	No. 30

BOARD OF REVENUE

11th July 1952.

WHOLESALE PRICES OF IMPORTANT COMMODITIES PREVAILING ON 23RD JUNE 1952.

[All prices are in Rupees per imperial maund of 82 2|7 lbs. (equivalent to 3200 tolas) except where otherwise stated].

Variety.		*Mattan-cherry.*	*Trichur.*	*Chittur.*
Paddy *	...	11'59	11'59	11'59
Rice *	...	17'38	17'38	17'38
Horse gram	...	13'13	12'55	N A
Bengal gram	...	N S	20'08	N S
Black gram	...	21'96	20'08	N A
Green gram	...	23'22	21'33	N A
Wheat *	...	20'18	20'19	20'16
Wheat flour	...	N A	N A	N A
Dhall (Toor)	...	25'10	28'84	N A
Tapioca (Raw)	...	4'71	2'8? 12'55 (Dry)	
Common fish	...	61'76	61'76	...
Coconut Oil	...	56'47	57'73	...
Coconut (husked) per 1000		125'00	160'00	...
Coconut (unhusked) per 1000		145'00	N A	...
Copra (Office para)	...	37'99		...
(Mill para)	...	36'77	37'96	...
Coconut Oil Cake	...	11'55	11'14	...
Coir yarn	...	Mangadan 31'37	Mangadan 20'08	...
Pepper	...	407'81	411'12	...
Turmeric (Salem)	...	18'26	18'82	...
Arecanut dried in slices with kali	...	...	** ...	...
Dry ginger	...	53'23	69'02	...
Ground nut (unshelled)	...	16'69	16'69	13'37
Ground nut Oil	...	47 60	41'14	41'72
Cashew nut	...	28'86	35'14	..
Cashewnut Kernels	...	N S	169'41 (American Standard)	...
Gingelly	...	32'00	31'37	...
Sugar	...	33'96	32'04	N A
Jaggery	...	12'88	11'29	...
Chillies (1st variety)	...	60'20	40'28	...
Tamarind	...	15'69	11'29	14'40
Mutton	...	94'12	104'53	84'71
Lemongrass Oil	...	426'27	N A	...
Tea (1st variety)	...	208'75	160'00	...
Eggs (per 1000)	...	90'00 (Duck)	109'38	...
Ghee (1st variety)	...	225'88	150'59	...

**Trichur,—Erasal 130'00, Choor 122'67, Iylon 122'00 Wadakkancherry—Erasal 133'33.

Note:—* These are the statutory control prices.
N. A. Not available.
N. S. No stock.

12th July 1952.

WHOLESALE PRICES OF IMPORTANT COMMODITIES PREVAILING ON 30th JUNE 1952.

[All prices are in Rupees per imperial maund of 82 2|7 lbs. (equivalent to 3200 tolas) except where otherwise stated].

Variety.	*Mattan-cherry.*	*Trichur.*	*Chittur.*
Paddy*	11'59	11'59	11'59
Rice*	17 38	17'38	17'38
Horse gram	12'55	11'92	N. A.
Bengal gram	N. S.	20'09	N. S.
Black gram	21'96	19'83	N. A.
Green gram	21'38	21'88	N. A.
Wheat*	20'19	20'19	20'16
Wheat flour	N. A.	N. A.	N. A.
Dhall (Toor)	26'84	23'84	N. A.
Tapioca (Raw)	4'71	2'82	...
Do. (Dry)	...	12'55	...
Common fish	51'76	51'76	...
Coconut oil	58'04	60'41	...
Coconut (Husked) per 1000	127'50	150'00	...
Coconut (Unhusked) per 1000	148'00	N. A.	...
Copra (Office para)	38'05	...	...
Do. (Mill para)	37'06	37'06	..
Coconut oil cake	11'55	10 67	...
Coir yarn (Mangadan)	31'37	20'08	...
Pepper	407'84	439'22	...
Turmeric (Salem)	16'94	18'82	...
**Arecanut dried in slices with kali			
Dry ginger	53'33	69'02	...
Groundnut (Unshelled)	15'06	15'31	13'47
Groundnut oil	46'80	41'14	41'72
Cashewnut	28'86	35'14	...
Cashewnut kernels	N. S.	207'06 (American standard)	...
Gingelly	35'82	31'62	...
Sugar	33'08	33'59	N. A.
Jaggery	12'58	11'20	...
Chillies (First variety)	60'20	42'16	...
Tamarind	15'69	11'29	14'43
Mutton	94'12	103'34	84'71
Lemongrass oil	413'33	N A	...
Tea (First variety)	208'75	160'00	...
Eggs per 1000	90'00	109'38	...
Ghee (First variety)	225'88	150'59	...

**Trichur—Erasal 128'00, Choor 113'07, Iylon 111'20 Wadakkancherry—Erasal 186'83.

NOTE:—* These are the statutory control prices.
N. A. Not available.
N. S. No stock.

REVIEW.

11th July 1952.

WORKING CLASS COST OF LIVING INDEX NUMBERS FOR THE TOWNS OF TRICHUR AND ERNAKULAM FOR THE MONTH OF JUNE 1952.

TRICHUR.

Index 376. A fall of one point.

The index for the food group appreciated by one point to 449, mainly due to a rise in the prices of dhall, potatoes, tapioca, onions, fish, tamarind, coriander seeds, sugar, jaggery and coffee.

A rise in the price of kerosene oil accounted for a rise in the index for the fuel and lighting group by one point to 363.

The index for the clothing group receded by two points to 422. The item accounting for this fall in price was upper cloth.

The index for the miscellaneous group dropped by twelve points and stood at 315. This was solely due to a fall in the prices of betel leaves and nuts.

The index with respect to the houserent group remained unchanged at 100.

ERNAKULAM.

Index 389. Stationary.

The index for the food group advanced by four points to 425. The important items which recorded a rise in price were potatoes, onions, fish, cocoanut oil, gingelly oil, tamarind, coriander seeds and jaggery.

There was a rise of twenty eight points in the index for the fuel and lighting group, which stood at 569. Increased prices of firewood and kerosene oil were solely responsible for this sharp rise in the index.

A decline of thirtytwo points brought down the index for the miscellaneous group to 304. The main factor contributing to this fall was a drop in the prices of betel leaves and nuts.

The effect of a rise in the group index numbers of food and fuel and lighting, by four points and twenty eight points respectively, was however neutralised by a fall of thirty two points in the index for the miscellaneous group, leaving the cost of living index number to remain constant.

The indices in respect of clothing and house-rent groups remained stationary at 460 and 100 respectively.

WORKING CLASS COST OF LIVING INDEX NUMBERS FOR TRICHUR TOWN FOR THE MONTH OF JUNE 1952.

(Base August 1939: 100).

Articles.	Unit of quantity.	Weights proportional to the total expenditure.	Price per unit of quantity for the month of									Index Numbers for the month of	
			August 1939.			May 1952.			June 1952.			May 1952.	June 1952.
			Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.		
FOOD—													
Rice (Boiled) ...	Edangali	55·17	0	1	5	0	7	6	0	7	8	460·00	460·00
Dhall (Attani) ...	do.	1·88	0	2	3	0	10	7	0	11	0	538·17	550·00
Potatoes ...	Rathal	0·08	0	1	0	0	3	10	0	4	2	383·33	416·67
Tapioca ...	do.	0·44	0	0	3	0	0	10	0	1	0	333·33	400·00
Onions ...	do.	0·57	0	0	6	0	2	6	0	2	8	500·00	533·33
Other vegetables ...	do.	6·92	0	0	7	0	2	3	0	2	3	385·71	385·71
Cocoanut ...	Each	2·45	0	0	6	0	3	1	0	3	0	616·67	600·00
Meat ...	Rathal	2·72	0	2	3	0	12	0	0	12	0	436·36	436·36
Fish ...	do.	7·16	0	1	0	0	5	0	0	5	1	500·00	508·33
Milk (Cow) ...	Edangali	5·78	0	4	0	1	0	0	1	0	0	400·00	400·00
Ghee ...	Rathal	0·13	0	9	0	2	8	0	2	8	0	444.44	444·44
Cocoanut oil ...	Edangali	1·97	0	4	6	1	13	10	1	11	8	681·96	859·26
Gingelly oil ...	do.	2·67	0	8	0	2	8	2	2	8	0	502·08	500·00
Chillies ...	Lb.	2·15	0	3	6	0	14	0	0	14	0	400·00	400·00
Tamarind ...	Rathal	1·79	0	1	0	0	3	0	0	3	2	300·00	316·67
Turmeric (Salem) ...	do.	0·27	0	2	6	0	8	0	0	8	0	320·00	320·00
Coriander seeds ...	Edangali	0·70	0	2	0	0	10	5	0	11	0	520·83	550·00
Cummin seeds ...	do.	0·39	0	6	0	1	8	0	1	8	0	400·00	400·00
Mustard ...	do.	0·35	0	2	6	0	14	0	0	14	0	560·00	560·00
Salt ...	do.	1·97	0	1	2	0	1	0	0	1	0	85·71	85·71
Sugar ...	Lb.	2·28	0	2	4	0	7	2	0	7	3	307·14	310·71
Jaggery ...	do.	0·81	0	1	3	0	3	8	0	3	9	244·44	250·00
Coffee ...	do.	0·39	0	7	0	1	12	3	1	12	6	403·57	407·14
Tea ...	do.	1·18	0	8	0	2	8	0	2	8	0	500·00	500·00
Total—All food ...		100·00											
Index Number— All food articles ...		...		...			...			...		447·63	449·22
FUEL AND LIGHTING—													
Firewood ...	Katti 50 lbs.	82·35	0	3	3	0	14	0	0	14	0	400·00	400·00
Kerosene oil ...	Bottle	15·03	0	2	0	0	3	6	0	3	8	175·00	183·33
Matches ...	Box	2·62	0	0	3	0	0	6	0	0	6	200·00	200·00
Total—Fuel and lighting ...		100·00											
Index Number— Fuel and lighting ...		...		...			...			...		360·94	362·19
CLOTHING													
Dhoties (Gada) ...	Yard	20·84	0	4	0	1	3	0	1	3	6	487·50	487·50
Shirting (Ordinary mill cloth) ...	do.	15·64	0	5	0	0	12	3	0	12	8	253·33	253·33
Upper cloth (3 cubits) ...	Each	9·12	0	3	0	1	2	10	1	2	0	627·78	600·00
Woman's cloth (Gada) ...	Yard	36·16	0	4	6	1	3	6	1	3	6	487·50	487·50
Blouse, Children's frock, etc. (ordinary mill cloth)	do.	18·24	0	5	0	0	13	7	0	13	7	271·67	271·67
Total Clothing ...		100·00											
Index Number—Clothing ...		...		...			...			...		424·30	421·77

Articles.	Unit of quantity.	Weights proportional to the total expenditure.	Price per unit of quantity for the month of August 1939.			May 1952.			June 1952.			Index Numbers for the month of May 1952.	June 1952.
			Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.		
HOUSE RENT ...	...	100·00	2	11	0	2	11	0	2	11	0	100·00	100·00
Index Number—house rent.	...	...	...			...			...			100·00	100·00
MISCELLANEOUS—													
Betel leaves ...	100	9·07	0	0	9	0	4	6	0	8	9	600·00	600·00
Betel nuts ...	12	4·53	0	0	6	0	6	7	0	6	3	1316·67	1250·00
Education ...	...	13·80	1	10	0	2	14	0	2	14	0	176·92	176·92
Dhobi and soap (washing).	...	19·86	2	0	0	4	0	0	4	0	0	200·00	200·00
Shaving ...	Per shave	12·18	0	1	0	0	2	0	0	2	0	200·00	200·00
Travelling to and from place of work ...	...	0·37	0	0	2	0	0	2	0	0	2	100·00	100·00
Tobacco for chewing ...	Rathal	13·05	0	8	0	2	4	0	2	4	0	450·00	450·00
Beedies ...	25	8·09	0	0	3	0	8	0	0	8	0	450·00	450·00
Amusements ...	...	3·90	0	1	0	0	2	3	0	2	3	225·00	225·00
Medicine and medical charges ...	...	15·44	0	4	2	0	5	0	0	5	6	132·00	132·00
Total—Miscellaneous ...	...	100·00											
Index Number—Miscellaneous ...	...	...	...			...			...			328·67	314·58

Groups.	Weights proportional to the total expenditure.	Group Index Numbers for the month of May 1952.	June 1952.
Food	57·53	447·03	449·22
Fuel and lighting	7·72	360·24	362·19
Clothing	8·02	424·30	421·77
House rent	13·01	100·00	100·00
Miscellaneous	13·72	328·67	314·58
Total	100·00	...	
Cost of living Index Numbers ...	...	377·24	376·39

WORKING CLASS COST OF LIVING INDEX NUMBERS FOR ERNAKULAM TOWN FOR THE MONTH OF JUNE 1952.

(Base: August 1939: 100)

Articles	Unit of quantity	Weights proportional to the total expenditure	Price per unit of quantity for the month of August 1939.			May 1952.			June 1952.			Index numbers for the month of May 1952.	June 1952.
FOOD—			Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.		
Rice (Boiled) ...	Edangali	41·39	0	1	9	0	7	8	0	7	8	460·00	460·00
Dhall (Attam) ...	do.	1·71	0	2	0	0	11	0	0	11	0	550·00	550·00
Potatoes ...	Rathal	0·80	0	1	4	0	3	10	0	4	0	287·50	300·00
Tapioca ...	do.	0·62	0	0	4	0	1	3	0	1	3	375·00	375·00
Onions ...	do.	0·62	0	0	6	0	2	2	0	2	3	433·33	450·00
Other vegetables ...	do.	7·73	0	0	7	0	2	0	0	2	0	342·86	342·86
Coconut ...	Each	3·85	0	0	8	0	3	0	0	3	0	450·00	450·00
Meat ...	Rathal	3·73	0	6	0	0	13	6	0	13	6	450·00	450·00
Fish ...	do.	12·92	0	1	0	0	3	3	0	3	4	325·00	333·33
Milk (Cow) ...	Edangali	4·09	0	4	0	1	0	0	1	0	0	400·00	400·00
Ghee ...	Rathal	1·28	0	12	0	2	8	0	2	8	0	333·33	333·33
Coconut oil ...	Edangali	3·00	0	4	0	1	12	10	1	15	0	730·51	775·00
Gingelly oil ...	do.	1·58	0	8	0	3	0	0	3	1	0	600·00	612·50
Chillies ...	Lb.	2·53	0	4	0	0	14	0	0	14	0	350·00	350·00
Tamarind ...	Rathal	1·16	0	1	9	0	3	11	0	4	0	223·81	228·57
Turmeric (Salem) ...	do.	0·67	0	3	0	0	8	0	0	8	0	266·67	266·67
Coriander seeds ...	Edangali	0·61	0	1	8	0	11	2	0	12	6	670·00	750·00
Cummin seeds ...	do.	1·01	0	11	0	1	8	0	1	8	0	218·18	218·18
Mustard ...	do.	0·37	0	3	0	0	15	0	0	15	0	428·57	428·57
Salt ...	do.	1·19	0	1	4	0	1	6	0	1	6	112·50	112·50
Sugar ...	Lb.	3·27	0	2	3	0	7	4	0	7	2	325·93	318·52
Jaggery ...	do.	0·80	0	1	4	0	3	0	0	3	3	225·00	243·75
Coffee ...	do.	1·01	0	6	0	1	12	0	1	12	0	466·67	466·67
Tea ...	do.	1·13	0	7	0	2	8	0	2	8	0	571·43	571·43
Total—All food ...		100·00											
Index Number—All food articles		...	...			...			...			421·05	424·60

WORKING CLASS COST OF LIVING INDEX NUMBERS FOR ERNAKULAM TOWN

FOR THE MONTH OF JUNE 1952—(contd.)

Articles	Unit of quantity	Weights proportional to the total expenditure	Price per unit of quantity for the month of August 1939. Rs.	As.	P.	May 1952. Rs.	As.	P.	June 1952. Rs.	As.	P.	Index Numbers for the month of May 1952.	June 1952.
FUEL AND LIGHTING—													
Firewood ...	Maund of 60 rathals	73'30	0	1	6	0	9	6	0	10	0	633'33	660'67
Kerosene oil ...	Bottle	17'44	0	2	0	0	8	9	0	8	10	187'50	191'07
Matches ...	Box	3'26	0	0	3	0	0	8	0	0	6	200'00	200'00
Total—Fuel and lighting...		100'00											
Index Number—Fuel and lighting ...		...			...			...			...	541'45	565'62
CLOTHING—													
Dhoties (Gada) ...	Yard	23'87	0	4	0	1	3	6	1	3	6	487'50	487'50
Shirting (Ordinary mill cloth) ...	do.	17'54	0	4	6	0	12	8	0	12	8	281'48	281'48
Upper cloth (3 cubits) ...	Each	10'23	0	3	0	1	6	0	1	6	0	633'57	628'57
Women's cloth (Gada) ...	Yard	32'48	0	4	0	1	3	6	1	3	6	487'50	487'50
Blouse, children's frock, etc. (ordinary mill cloth) ...	do	16'38	0	4	6	1	4	3	1	4	3	450'00	450'00
Total—Clothing ...		100'00											
Index Number—Clothing ...		...			...			...			...	459'65	459'05
HOUSE RENT ...		100'00	2	15	3	2	15	3	2	15	3	100'00	100'00
Index Number—House Rent ...		...			...			...			...	100'00	100'00
MISCELLANEOUS—													
Betel leaves ...	100	8'10	0	0	9	0	7	1	0	4	9	944'44	633'33
Betel nuts ...	12	4'00	0	0	6	0	4	10	0	4	0	966'67	800'00
Education ...		22'57	1	10	0	2	14	0	2	14	0	176'92	176'92
Dhobi and soap (washing)..		11'31	3	0	0	6	4	0	6	4	0	208'33	208'33
Shaving ...	Per shave	12'18	0	1	0	0	2	0	0	2	0	200'00	200'00
Travelling to and from place of work ...		7'95	0	1	0	0	1	6	0	1	6	150'00	150'00
Tobacco for chewing ...	Rathal	8'50	0	6	0	3	0	0	3	0	0	600'00	600'00
Beedies ...	25	18'17	0	0	8	0	2	6	0	2	6	375'00	375'00
Amusements ...		7'23	0	2	0	0	4	6	0	4	6	225'00	225'00
Medicine and Medical charges ...		10'26	0	4	2	0	5	6	0	5	6	132'00	132'00
Total—Miscellaneous ...		100'00											
Index Number—Miscellaneous ...		...			...			...			...	336'30	304'00

Groups.	Weights proportional to the total expenditure.	Group Index Numbers for the month of May 1952	June 1952
Food	61'09	421'05	424'60
Fuel and lighting	8'03	541'45	565'62
Clothing	7'39	459'65	459'05
House rent	10'56	100'00	100'00
Miscellaneous	12'91	336'30	304'00
Total	100'00		
Cost of living Index numbers		388'66	388'84

REVIEW.

12th July 1952.

Working Class Cost of Living Index Numbers for the Mofussil Centre Comprising Ollur, Pudukad and Chalakudy and for the Karuvannur Centre for the Month of June 1952.

1. OLLUR, PUDUKAD AND CHALAKUDY.

Index 372. A fall of one point.

The index for the food group moved up by three points and stood at 418. This was mainly due to a rise in the prices of dhall, onions, cocoanut, fish, cocoanut oil, coriander seeds.

A rise in the prices of firewood and kerosene oil accounted for a rise in the index for the fuel lighting group by ten points to 367.

There was a fall of twenty one points in the index for the miscellaneous group which stood at 329. The important items which registered a fall in price were betel leaves and nuts.

The indices in respect of clothing and house rent groups remained unchanged at 403 and 100 respectively.

2. KARUVANNUR.

Index 369. A rise of one point.

The index for the food group appreciated by four points to 419. Individual items responsible for this rise were onions, cocoanut, fish, cocoanut oil, chillies, tamarind, coriander seeds and jaggery.

The index for the miscellaneous group declined by twelve points to 324, as a result of a fall in the prices of betel leaves and beedies.

The indices in respect of fuel and lighting, clothing and house-rent groups remained stationary at 323, 405 and 100 respectively.

WORKING CLASS COST OF LIVING INDEX NUMBERS FOR THE MOFUSSIL CENTRE COMPRISING OLLUR, PUDUKAD AND CHALAKUDY FOR THE MONTH OF JUNE 1952.

(Base: August 1939=100)

Articles.	Unit of quantity.	Weights proportional to the total expenditure.	Price per unit of quantity for the Month of: August 1939 Rs.	A.	P.	May 1952 Rs.	A.	P.	June 1952 Rs.	A.	P.	Index numbers for the Month of: May 1952	June 1952
FOOD													
Rice (boiled) ...	Edangali	59·94	0	1	9	0	7	8	0	7	8	438·10	438·10
Dhall (Attani) ...	do.	1·61	0	2	0	0	10	6	0	10	6	520·08	525·00
Tapioca ...	Rathal	1·91	0	0	3	0	0	9	0	0	8	300·00	266·67
Onions ...	do.	0·52	0	0	8	0	2	5	0	2	8	36[illegible]·50	400·00
Other vegetables ...	do.	5·57	0	0	6	0	1	4	0	1	4	266·67	266·67
Cocoanut ...	Each	2·89	0	0	7	0	2	9	0	3	0	471·18	514·29
Meat ...	Rathal	2·70	0	2	9	0	14	8	0	14	8	533·33	533·33
Fish ...	do.	6·71	0	1	0	0	3	6	0	3	8	350·00	375·00
Milk (Cow) ...	Edangali	2·43	0	3	0	1	0	0	1	0	0	533·33	533·33
Ghee ...	Rathal	0·15	0	9	0	2	1	4	2	1	4	370·37	370·37
Cocoanut oil ...	Edangali	1·70	0	4	9	1	11	4	1	13	2	575·44	614·04
Gingelly oil ...	do.	2·06	0	8	0	2	9	8	2	9	1	462·90	456·48
Chillies ...	Rathal	2·42	0	3	6	0	12	0	0	12	4	364·29	352·38
Tamarind ...	do.	1·55	0	0	9	0	3	0	0	3	0	400·00	400·00
Turmeric (Salem) ...	do.	0·25	0	3	0	0	8	3	0	8	3	275·00	275·00
Coriander seeds ...	Edangali	0·63	0	2	3	0	10	5	0	10	9	462·96	477·78
Cummin seeds ...	do.	0·95	0	0	8	1	6	8	1	0	2	342·81	341·03
Mustard ...	do.	0·32	0	2	9	0	13	0	0	13	0	472·73	472·73
Salt ...	do.	2·43	0	1	2	0	1	5	0	1	5	121·43	121·43
Sugar ...	lb.	1·76	0	2	6	0	7	6	0	7	4	300·00	293·33
Jaggery ...	do.	0·77	0	1	8	0	3	7	0	3	6	204·76	200·00
Coffee ...	do.	0·26	0	8	0	1	12	2	1	12	2	352·08	352·08
Tea ...	do.	0·88	0	9	0	2	7	4	2	7	4	437·04	437·04
Total—All Food ...		100·00											
Index Number: All Food Articles ...												414·85	417·58
FUEL AND LIGHTING													
Firewood ...	Katti (56 lbs.)	81·71	0	3	6	0	14	0	0	14	5	400·00	411·90
Kerosene oil ...	Bottle	15·45	0	2	0	0	3	2	0	3	3	158·33	162·50
Matches ...	Box	2·84	0	0	3	0	0	6	0	0	6	200·00	200·00
Total: Fuel and Lighting.		100·00											
Index Number—Fuel and lighting ...												356·98	367·36
CLOTHING													
Dhoties (Gada) ...	Yard	22·54	0	4	0	1	3	6	1	3	0	487·50	487·50
Shirting ...	do.	16·01	0	5	0	0	12	8	0	12	8	253·33	253·33
Upper cloth (3 cubits) ...	Each	9·17	0	3	0	0	13	2	0	13	2	438·89	438·89
Women's cloth (Gada) ...	Yard	32·57	0	4	0	1	3	6	1	3	6	487·50	487·50
Blouse, children's frock, etc. ...	do.	18·81	0	5	0	0	13	7	0	3	7	271·67	271·67
Total—Clothing		100·00											
Index Number: Clothing ..												402·85	402·85

Articles.	Unit of quantity.	Weights proportional to the total expenditure.	Price per unit of quantity for the Month of August 1939 Rs.	A.	P.	May 1952 Rs.	A.	P.	June 1952 Rs.	A.	P.	Index numbers for the Month of May 1952	June 1952
HOUSE RENT		100·00	1	7	0	1	7	0	1	7	0	100·00	100·00
Index Number:—House rent ...												100·00	100·00
MISCELLANEOUS													
Betel leaves ...	100	12·96	0	0	9	0	3	4	0	2	6	444·44	333·33
Betel nuts ...	12	6·47	0	0	9	0	5	8	0	5	2	1133·33	1033·33
Education ...		4·85	1	10	0	2	14	0	2	14	0	176·92	176·92
Dhoby & Soap (washing)...		16·99	2	0	0	3	8	0	3	8	0	175·00	175·00
Shaving ...		11·41	0	0	6	0	1	0	0	1	0	200·00	200·00
Tobacco for chewing ...	Rathal	17·96	0	8	0	2	4	0	2	4	0	450·00	450·00
Beedies ...	25	11·65	0	0	8	0	3	0	0	3	0	450·00	450·00
Amusements ...		1·91	0	1	0	0	2	0	0	2	0	200·00	200·00
Medicine and medical charge ...		15·78	0	4	2	0	5	6	0	5	0	132·00	132·00
Total—Miscellaneous ...		100·00											
Index Number—Miscellaneous ...												349·97	329·11

Groups.	Weights proportional to the total expenditure.	Index numbers for the Month of May 1952	June 1952
Food	62·71	414·85	417·58
Fuel and lighting	7·96	356·99	367·35
Clothing	7·06	402·85	402·85
House rent	3·94	100·00	100·00
Miscellaneous	18·33	349·97	329·11
Total	100·00		
Cost of living index numbers		372·80	372·36

WORKING CLASS COST OF LIVING INDEX NUMBERS FOR THE MOFUSSIL CENTRE OF KARUVANNUR OF TRICHUR TALUK FOR THE MONTH OF JUNE 1952.

(Base: August 1939=100)

Articles.	Unit of quantity.	Weights proportional to the total expenditure.	Price per unit of quantity for the Month of August 1939 Rs.	A.	P.	May 1952 Rs.	A.	P.	June 1952 Rs.	A.	P.	Index numbers for the Month of May 1952	June 1952
FOOD													
Rice (boiled) ...	Edangali	59·94	0	1	9	0	7	8	0	7	8	438·10	438·10
Dhall (Attaui) ...	do.	1·81	0	2	0	0	10	6	0	10	6	525·00	525·00
Tapioca ...	Rathal	1·91	0	0	3	0	1	0	0	1	0	400·00	400·00
Onions ...	do.	0·52	0	0	8	0	2	6	0	3	0	375·00	450·00
Other vegetables ...	do.	5·57	0	0	6	0	1	4	0	1	4	266·67	266·67
Coconut ...	Each	2·80	0	0	7	0	2	10	0	3	0	[illegible]	514·29
Meat ...	Rathal	2·79	0	2	9	0	12	0	0	12	0	486·80	480·80
Fish ...	do.	6·71	0	1	0	0	3	8	0	3	6	825·00	341·67
Milk (Cow) ...	Edangali	2·43	0	3	0	1	0	0	1	0	0	533·33	533·33
Ghee ...	Rathal	0·15	0	9	0	2	4	0	2	4	0	400·00	400·00
Coconut oil ...	Edangali	1·70	0	4	0	1	13	0	1	13	2	610·53	611·04
Gingelly oil ...	do.	2·06	0	9	0	2	8	0	2	8	0	444·44	444·44
Chillies ...	Rathal	2·32	0	3	0	0	13	0	0	13	5	371·43	383·33
Tamarind ...	do.	1·55	0	0	9	0	3	0	0	3	6	400·00	466·67
Turmeric (Salem) ...	do.	0·25	0	3	0	0	0	0	-0	9	0	800·00	800·00
Coriander seeds ...	Edangali	0·63	0	2	3	0	12	0	0	12	2	535·33	540·74
Cummin seeds ...	do.	0·35	0	4	6	1	8	0	1	8	0	339·33	369·33
Mustard ...	do.	0·32	0	2	9	0	10	9	0	13	5	500·00	487·88
Salt ...	do.	2·43	0	1	2	0	1	9	0	2	0	150·00	171·43
Sugar ...	lb.	1·76	0	2	6	0	8	0	0	7	4	320·00	293·33
Jaggery ...	do.	0·77	0	1	9	0	3	6	0	3	9	200·00	200·52
Coffee ...	do.	0·20	0	8	0	1	12	0	1	12	0	350·00	350·00
Tea ...	do.	0·88	0	9	0	2	8	0	2	8	0	444·44	444·44
Total—All Food ...		100·00											
Index Number: All Food Articles ...												415·11	418·95

Articles		Unit of quantity.	Weights proportional to the total expenditure.	Price per unit of quantity for the Month of									Index numbers for the Month of	
				August 1939			April 1952			May 1952			April 1952	May 1952
				Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.	Rs.	A.	P.		
FUEL AND LIGHTING														
Firewood	...	Katti (50 lbs)	81·71	0	3	6	0	12	5	0	12	5	354·70	354·76
Kerosene oil	...	Bottle	15·45	0	2	0	0	8	6	0	8	6	175·00	175·00
Matches	...	Box	2·84	0	0	3	0	0	0	0	6	0	200·00	200·00
Total: Fuel and Lighting	...		100·00											
Index Number—Fuel and lighting	...												322·59	322·59
CLOTHING														
Dhoties (Gada)	...	Yard	22·54	0	4	0	1	3	6	1	3	6	487·50	487·50
Shirting	...	do.	16·91	0	5	6	0	12	8	0	12	8	268·83	250·33
Upper cloth (3 cubits)	...	Each	9·17	0	3	0	0	14	0	0	14	0	406·67	466·67
Women's cloth (Gada)	...	Yard	32·57	0	4	0	1	3	6	1	3	6	487·50	487·50
Blouse, children's frock, etc.	...	do.	18·81	0	5	9	0	13	7	0	13	7	271·67	271·67
Total—Clothing	...		100·00											
Index Number:—Clothing	...												405·39	405·39
HOUSE RENT	...		100·00	1	7	0	1	7	0	1	7	0	100·00	100·00
Index Number—House rent	...												100·00	100·00
MISCELLANEOUS														
Betel leaves	...	100	12·95	0	0	9	0	3	0	0	2	6	400·00	333·33
Betel nuts	...	12	6·47	0	0	6	0	5	0	0	5	0	1000·00	1000·00
Education	...		4·86	1	10	0	2	14	0	2	14	0	176·92	176·92
Dhoby and Soap (washing)	...		16·39	2	6	0	3	8	0	3	6	0	175·00	175·00
Shaving	...		11·41	0	6	6	0	1	0	0	1	0	200·00	200·00
Tobacco for chewing	...	Ruthal	17·90	0	8	0	2	4	0	2	4	0	450·00	450·00
Beedies	...	25	11·65	0	6	8	0	3	0	0	2	10	450·00	425·00
Amusements	...		1·94	0	1	0	0	2	0	0	2	0	200·00	200·00
Medicine and medical charge	...		15·78	0	4	2	0	5	6	0	5	6	132·00	132·00
Total—Miscellaneous	...		100·00											
Index Number—Miscellaneous													336·59	324·04

WORKING CLASS COST OF LIVING INDEX NUMBERS FOR THE MOFUSSIL CENTRE OF KARUVANNUR OF TRICHUR TALUK FOR THE MONTH OF JUNE 1952—(*contd.*)

(Base: August 1939=100)

Groups		Weights proportional to the total expenditure	Index numbers for the month of	
			May 1952	June 1952
Food	...	62·71	415·11	415·95
Fuel and lighting	...	7·96	322·59	322·59
Clothing	...	7·06	405·39	405·39
House rent	...	8·94	100·00	100·00
Miscellaneous	...	13·33	365·59	324·04
Total	... ...	100·00		
Cost of living index numbers	...		368·29	360·16

11th July 1952.

RETAIL PRICES OF IMPORTANT COMMODITIES PREVAILING ON THE LAST WEEK OF JUNE 1952.

[All prices are in Rupees per Imperial maund of 82 2/7 lbs. (equivalent to 3200 tolas) except where otherwise stated].

Variety.	Mattancherry.	Irinjalakuda.	Trichur.	Wadakkanchery.	Chittur.	Cranganur.
1 * Paddy	12·17	12·17	12·17	12·17	12·17	12·17
2 * Rice	18·04	18·04	18·04	18·04	18·04	18·04
3 Coconut (Husked) per dozen	2·25	1·50	1·50	2·25	1·69	1·76
4 Coconut (Unhusked) per dozen	N. Q.	1·75	N.A.	2·75	1·83	2·00
5 Salt	3·88	2·78	2·78	3·88	2·78	3·88
6 Coconut oil	70·77	58·50	60·01	62·12	68·69	56·57
7 Turmeric (Salem)	28·24	28·63	32·94	28·24	47·06	51·76
8 Turmeric (Country)	N. A.	21·18	N.A.	N.A.	N. A.	40·00
9 Sugar	37·29	36·48	36·86	40·71	68·57	43·71
10 Arecanut (Ripe) per dozen	0·19	6·31	0·38	0·44	0·19	0·19
11 Tapioca	(dry) 9·41	(raw) 3·53	(raw) 7·06 (dry) 9·23	(raw) 4·71	(raw) N.A.	(raw) 4.71

Note:—* These are the statutory control prices.

N. A. means not available. N. Q. Not quoted.

Office of the Board of Revenue,
Trivandrum,

P. K. Velayudhan,
Secretary.

NOTICE.

25th June 1952.

Notice is hereby given to the legal heirs of Velayndhan Madhavan, ഉ·ബ പ്രാബിൻസ്, കയിരിക്കുട്ടി, വെള്ളംകുളം പകുതി, ഇടനാട്ടുകരി the deceased contract r of T. S. No, 28 of the Thiruvalla Taluk for 1950-52 contract that the balance of security furnished by the deceased as per pass book S. A. No. 4113 dated 16-8-1952 of the Thiruvalla Sub-treasury is released.

No interest will accrue from the date of death of the contractor.

Steps are being taken to close the accounts and place the available balance as per the pass book under R. D. to be refunded to the legal heirs of the depositor on production of the necessary heirship certificate.

C. R. GANAPATHI IYER,

Mavelikara. *Assistant Excise Commissioner.*

NOTIFICATION.

No. 5185|EP-623|49. *12th July 1952.*

In pursuance of sub section (3) of Section 7 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950, the Custodian of Evacuee Property for the State of Travancore-Cochin is pleased to notify for general information the list of evacuee properties specified in the Schedule annexed hereto which have vested in him.

SCHEDULE.

Sl.No.	*Description.*	*Locality.*
1.	The sum of Rs. 63-6-0 due to Messrs. Hussan Kassam Dada, Consumers No. 64 Alleppey from the Electrical Department.	Pallom.
2.	The sum of Rs. 56-1-3 due to Adam Haji Peer Mohammed Essack, Consumers No. 77 Alleppey from the Electrical Department.	do.

FORM No. 1.

(Rule 6 (I) (Please see)

Office of the Custodian of Evacuee Property.

NOTICE.

No. 5185|EP-611|49. *15th July 1952.*

To.

Sri. K. F. George, Clerk,
P. W. D., Administration No. 4.
Karachi.

Whereas there is credible information in possession of the Custodian that you are an evacuee under clause (ii) of Section 2 (d) of the Administration of Evacuee Property Act, on account of the grounds mentioned below:

And whereas it is desirable to hear you in person;

Now, therefore, you are hereby called upon to show cause (with all material evidence on which you wish to rely) why orders should not be passed declaring you an evacuee and all your property as evacuee property under the provisions of the said Act.

The hearing of your case is fixed before the undersigned in his office at Trivandrum on 31-7-1952 at 2 P. M.

Grounds: — That you are a resident of Pakistan.

C. J. MATHEW,

Trivandrum. *Custodian of Evacuee Property.*

SURVEY.

NOTIFICATION.

12th July 1952.

1. An Entrance Examination for selection of candidates for admission to the Central Survey School, Trivandrum will be held on 30th August 1952 at 9 A. M. in the Survey Office.

2. Applicants should possess the minimum qualification laid down in the Public Service Notification and should be below 25 years of age.

3. Applications for admission should be in the Form, sample of which is appended below and should be supported by the three certificates (in original) mentioned therein.

4. The covers should be marked as containing "Application for Entrance Examination".

5. The address on the cover should contain the official designation only.

6. Application should reach the undersigned not later than the 25th August 1952.

7. Applications which are not in the prescribed form and are not supported by the required examination and other certificates (in original) will not be attended to on any account.

8. An Entrance Examination fee of Rupee (1) one only should be remitted by each candidate into any of the Government Treasuries under Budget Head VII (c) receipts from Survey department. "Fees for Survey School" on triplicate chalan and one copy of the chalan receipt should invariably be enclosed with the application for admission to the Entrance Examination. The fee once remitted into the Treasury will under no circumstances be refunded.

9. Government Servants who seek admission for training in the Central Survey School need not sit for the Entrance Examination. They should however possess the minimum qualification laid down in the Public Service Notification.

10. Candidates who pass this Entrance Examination and who have subsequently undergone training in the S. K. V. T. Institute, Thrikodithanam, Changanacherry may appear for the Chain Survey Final Examination on payment of an Examination fee of Rupees six each.

(൧) തിരുവനന്തപുരം സർവ്വെസ്കൂളിൽ ചേരേണ്ടതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷ ൧൯൫൨-ാമാണ്ട ആഗസ്റ്റ് മാസം ൩൦-ാംതീയതി രാവിലെ ൯ മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സർവ്വെ ആഫീസിൽവച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

(൨) അപേക്ഷകന്മാർ പബ്ലിക്ക് സർവ്വീസ് പരസ്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷായോഗ്യതയുള്ളവരും ൨൫ വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തവരുമായിരിക്കണം.

(൩) പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫാറപ്രകാരം എഴുതേണ്ടതും അതിൽ പറയുന്ന മൂന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (അസ്സൽ) അതോടുകൂടെ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൪) കവറിന്റെ പുറത്ത് "പ്രവേശനപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ" എന്നു കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൫) മേൽവിലാസത്തിൽ ഉദ്യോഗപ്പേരുമാത്രമെ എഴുതുവാൻ പാടുള്ളു.

(൬) അപേക്ഷകൾ ൧൯൫൨-ാമാണ്ട ആഗസ്റ്റ് മാസം ൨൫-ാംതീയതിക്കു മുമ്പ് സർവ്വെ ആഫീസിൽ കിട്ടേണ്ടതാകുന്നു.

(൭) ചുവടെ വിവരിക്കുന്ന ഫാറത്തിലല്ലാതെയോ അതിലാവശ്യപ്പെടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൂടാതെയോ അയയ്ക്കുന്ന അപേക്ഷകളെ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

(൮) പ്രവേശനപ്പരീക്ഷാഫീസ് ഒരു രൂപാ ഗവർമ്മെണ്ട് ട്രഷറികളിൽ ഏതെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റിൽ സർവ്വെയും ഫീസുകളും ൭ (സി) എന്ന ഹെഡ്ഡിൽ ഇനത്തിൽ മൂന്നു പ്രതി ചെല്ലാൻസഹിതം ഒടുക്കി ചെല്ലാൻ രസീതിന്റെ ഒരു പ്രതി അപേക്ഷയോടു ചേർത്തു അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒടുക്കിയഫീസ് യാതൊരു കാരണവശാലും തിരിയെ കൊടുക്കുന്നതല്ല.

(൯) സർക്കാർ ജീവനക്കാർ പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയ്ക്കു ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അവർ പബ്ലിക്ക സർവ്വീസ് പരസ്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷാ യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കണം.

(൧൦) ഈ പ്രവേശനപരീക്ഷയിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലോ, മലയാളത്തിലോ എസ്. എസ്. എൽ. സി. ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ടിലും ചേർന്ന കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽനിന്നും നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫീസ് കെട്ടാതെ ചേരാവുന്നതാണ്.

APPLICATION FOR ADMISSION TO THE CENTRAL SURVEY SCHOOL.

1. Name of applicant (in Block letters) ....
2. Father's or Guardian's name (in full) .. ..
3. Address of the applicant (name of the house Pakuthy and Taluk) ....

For Private Candidates

4. Date of birth .. ..
5. Whether a citizen of the State of Travancore-Cochin .. ..
6. Examinations passed . ...
7. No. of certificates attached as to— ....
   (a) Nativity .. ..
   (b) Character .. ..
   (c) Educational qualifications .. ..
8. Signature of applicant and date .. ..

For Government Servants.

4. Examinations passed ....
5. (a) Substantive post held and pay of the post .. ..
   (b) Acting appointment held if any, and allowance .. ..
6. Signature of the applicant .. ..
7. Signature of the applicant's Head of office and date ....

(2)

16th July 1952.

It is hereby notified under Section 11 (4) of the Survey and Boundaries Act X of 1094 that the sub-division survey and preparation of records of Harveypuram - Peroorkada, comprised in Survey No. 1342|57 of Chettivilakom pakuthi, Trivandrum Taluk have been completed.

൧൦൯൪-ലെ ൧൦-ാം നമ്പർ സർവ്വേയും അതിരും ആക്ട് ൧൧-ാം വകുപ്പ് ൪-ാം ഉപവകുപ്പിൻ പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ ചെട്ടിവിളാകം പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൧൩൪൨/൫൭-ൽ ഉൾപ്പെട്ട നമ്പരിന്റെ സബ്ഡിവിഷൻ സർവ്വേയും റിക്കാർഡു തയ്യാറാക്കലും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നവിവരം ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

(3)

17th July 1952.

Whereas the Government have directed the Survey of the lands comprised in Survey Nos. noted below of Meenad Pakuthi, Quilon Taluk it is hereby notified under Clause (1) of Section 6 of Act X of 1094, that Survey operations has been started in the Meenad pakuthy and the Survey Nos. noted below of the above said Pakuthi will be demarcated and surveyed; and that every person claiming to be interested in the registered lands situated within or adjoining the above mentioned lands is hereby invited to attend immediately either in person or by agent on the Surveyor employed in the locality and also from time to time when called upon, for the purpose of pointing out the boundaries and supplying information in connection therewith.

Under Clause (2) of Section 6 of the above said Act, this notification shall be held to be a valid notice to every person having any interest in the above said lands.

Under Clause (3) of Section 6 of the above said Act, all the registered holders are hereby required:—

(1) to clear within a week by cutting down or removing any trees, jungle, fences, standing crops or other material obstructions, the boundaries or other lines, the clearance of which may be necessary for the purposes of Survey, and

(2) to provide labour at such times and for such periods as may from time to time be required for furnishing flag-holders and chainman, and

(3) to provide suitable Survey-marks and otherwise to give such assistance in the Survey as may be demanded under the Act or the rules made thereunder.

If any person fails to comply with these requisitions under Clauses (1) to (3) mentioned above the work will be got done by employing hired labour and the cost thereof will be recovered from the defaulters as provided in the Act and rules made thereunder.

Survey Nos. 5529|A|17. 5529|161. 6914|213-8 6087|3.

കൊല്ലം താലൂക്ക മീനാട്ട് പകുതിയിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന സർവ്വേ നമ്പരുകളെ സർവ്വേചെയ്യുന്നതിനു ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും ഉത്തരവായിരിക്കകൊണ്ട് ൧൦൯൪-ലെ ൧൦-ാം ആക്ട് ൬-ാം വകുപ്പ് ൧-ാം ഉപവകുപ്പിൻ പ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

മീനാട്ട് പകുതിയിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന സർവ്വേ നമ്പരിൽ സർവ്വേജോലി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി പകുതിയിൽ താഴെ പറയുന്ന സർവ്വേ നമ്പർ അതിർത്തി ... സർവ്വേ നമ്പരുകളുടെ അതിർത്തിനിർണ്ണയിച്ച് സർവ്വേചെയ്യപ്പെടുന്നതും ആകകൊണ്ട് മേൽപറഞ്ഞ സർവ്വേ നമ്പരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതോ തൊട്ടുകിടക്കുന്നതോ ആയ പതിഞ്ഞ വസ്തുക്കളിൽ സംബന്ധമുള്ളതായി അവകാശപ്പെടുന്ന കാരോത്തരും അതിർത്തികൾ കാണിച്ചു കൊടുപ്പാനും അതു സംബന്ധമായ വിവരം കൊടുപ്പാനുമായി സ്ഥലത്തു ജോലിചെയ്യുന്ന സർവ്വേയറുടെ അടുക്കൽ ഉടൻ തന്നെയും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴും തന്നെത്താനോ ഏജന്റു മുഖാന്തിരമോ ഹാജരായിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ ആക്ട് ൬-ാം വകുപ്പ് ൨-ാം ഉപവകുപ്പിലെ താല്പര്യപ്രകാരം ഈ പരസ്യം മേൽപറഞ്ഞ ഭൂമികളിൽ വല്ല സംബന്ധവുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു സാധുവായ അറിയിപ്പായി ഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

മേൽപറഞ്ഞ ആക്ട് ൬-ാം വകുപ്പ് ൩-ാം ഉപവകുപ്പിൻപ്രകാരം എല്ലാ രേഖയിൽപതിവുകക്കാരോടും:—

(൧) വല്ല വൃക്ഷങ്ങളെയോ, കാടുകളെയോ, വേലികളെയോ, നിൽക്കുന്ന വിളവുകളെയോ, സർവ്വേയുടെ തടസ്സങ്ങളെയോ, വെട്ടിമാറ്റിയോ, നീക്കംചെയ്തോ, സർവ്വേചെയ്യു, വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ ആവശ്യമായ അതിരുകളെയോ, മററു ലൈനുകളെയോ ഒരു വാരത്തിനകം തെളിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നും;

(൨) കൊടിയും ചങ്ങലയും പിടിക്കുന്നതിലേയ്ക്കുള്ള കൂലിക്കാരെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പതിവുകാരുടെ ചെലവിന്മേൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊടുക്കണമെന്നും;

(൩) തക്കതായ സർവ്വേ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും സർവ്വേയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ആക്ടിൻപ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മററു സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്നും; ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മേൽപറഞ്ഞ ൧ മുതൽ ൩ വരെ വകുപ്പുകളിൽ താല്പര്യപ്രകാരം ഏതെങ്കിലും പതിവുകാരൻ സഹായി ക്കാതിരിക്കുന്നതായാൽ അയാളുടെ വകയുള്ള സർവ്വേനമ്പ

ങ്കം സംബന്ധിച്ചുള്ളതായും എല്ലാ സർവ്വെ ചെലവുകളും കുടിശ്ശികയായി ഗവണ്മെന്റിലേക്ക് ഈടാക്കിയും പിന്നീട് പതിവുകാരനിൽ നിന്നും ൧൦൯൭-ാമാണ്ടത്തെ റവന്യൂ വസൂലായ മററു ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ചും ഈടാക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

സർവെ — ൭ ൭ ൨ ൺ/ഏ/ ൧ ൯, ൭ ൭ ൨ ൺ/ ൧ ൩ ൧, ൩ ൺ ൧ ൪/ ൨ ൫൦-൬, ൩ ൦ ൬ ൯/൫.

Travancore Survey, M. A. BHASKARA PILLAI,
Trivandrum. *Asst Superintendent in charge.*

TRIVANDRUM DISTRICT

NOTICES.

I

൧൧൨൬ മിഥുനം ൬.

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആഫീസിൽ നിന്നും ൧൦൯൭-ലെ ൭-ാം ആക്ട് ൧൨-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ ചേർന്ന കീഴ്തോന്നയ്ക്കൽ പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൭൨൫/൮/൭ നമ്പരിൽപ്പെട്ട ൨൦ സെൻറ് സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ൨ മണിമുതൽ ൭ മണിവരെ ഒരു അന്തിച്ചന്ത നടത്തുന്നതിനു ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ടി പകുതിയിൽ തച്ചപ്പള്ളി മുറിയിൽ വിളയിൽ വീട്ടിൽ രാഘവൻ ദാമോദരൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ പ്രകാരം അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വിരോധാക്ഷേപവും പറവാനുണ്ടെന്നുവരുകിൽ ആ വക ആക്ഷേപങ്ങളെ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ടു വാരത്തിനകം ഈ കച്ചേരി മുഖാന്തിരം ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം.

II

൧൧൨൬ മിഥുനം ൧൨.

നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിൽ ചേർന്ന പള്ളിച്ചൽ പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൨൩൭/൭ നമ്പരിൽപ്പെട്ട ൧൭ സെൻറു സ്ഥലത്തു എല്ലാദിവസവും വൈകുന്നേരം ൨ മണിമുതൽ ൭ മണിവരെ ഒരു അന്തിച്ചന്ത നടത്തുന്നതിനു ലൈസൻസു കൊടുക്കണമെന്നു ടി പകുതിയിൽ ഇടയ്ക്കോടുമേലേത്തു ഭഗവതിവിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള ചന്ദ്രശേഖരപിള്ള അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അപേക്ഷപ്രകാരം അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വിരോധാക്ഷേപവും പറവാനുണ്ടെന്നുവരികിൽ ആ വക ആക്ഷേപങ്ങളെ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ രണ്ടു വാരത്തിനകം ഈ കച്ചേരി മുഖാന്തിരം ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം.

III

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടരാഫീസിൽ നിന്നും ൧൧൨൭-ലെ ൯-ാംനമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഐക്യസംസ്ഥാന നിയമത്തെയും പ്രയോഗവും ആക്ടിൻപ്രകാരം നിലവിലിരിക്കുന്ന ൧൦൯൪-ലെ ൧൧-ാംനമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് ൯-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന പൊതുആവശ്യങ്ങൾക്കായി താഴെ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബോദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർതന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി ൧൧൨൬ മിഥുനം ൨൯-ാംനു ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൧)

൧൧൨൬ മിഥുനം ൧൧.

ഡി. സി. ററി. ൧൭-൩൪൦ ൧/൨൬.

താലൂക്ക്—വിളവങ്കോട്. പകുതി—നല്ലൂർ.

ആവശ്യം—കഴിത്തുറ മുനിസിപ്പാലിററിവടസ്റ്റ് കെട്ടുന്നതിന്.

വസ്തുവിവരം—പറമ്പായ ലണ്ടൻമിഷൻ സൊസൈററി വകസ്റ്റു പട്ടയവും അനുഭവവുമുള്ള വിളവങ്കോടു താലൂക്കിൽ നല്ലൂർ പകുതിയിൽ കൂടിങ്ങും സർവ്വെ ൨ ൨ ൪ ൨/സിൽ ൧ ഏ ൨൮ ൦ ൦ സെൻറ്.

(൨)

൧൧൨൬ മിഥുനം ൧൧.

ഡി. സി. ററി. ൧൭-൩൪൦ ൦/൨൬.

താലൂക്ക്—വിളവങ്കോട്. പകുതി—അരുമന.

ആവശ്യം—മുഴക്കോട് എൽ. എം. എരിയാ ഗൈസ്കൂളിന്റെ വകസ്റ്റ്.

വസ്തുവിവരം—മുഴക്കോട്ടുമേലേത്തു നാരാക്കോട്ടു വിളയിൽ ഉമ്മിണി വേലായുധൻ, ഉമ്മിണി മകൻ നാടാർ മുഴക്കോട്ടുമേലേത്തു അഴിവിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ കുട്ടിനാടാർ പൊടികുട്ടി എന്ന എസ്സുദാസൻനാടാർ പേരിൽ പട്ടയമുള്ളതും മുഴക്കോട്ടുമേലേത്തു നാരാക്കോട്ടു വിളയിൽ ഉമ്മിണി വേലായുധൻ എന്ന വേലായുധം ഉമ്മിണി മകൻ നാടാർ മരിച്ച അവകാശി ഭാര്യ ടിയിൽ പൊന്നമ്മ നാടാത്തി ജ്ഞാനമ്മാൾ നാടാത്തി, ടിമേലേത്തുമണ്ണടിവിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ കുട്ടിനാടാർ പൊടിയപ്പി എന്ന എസ്സുദാസൻ നാടാർ അനുഭവിച്ചുവരുന്നതുമായ വിളവങ്കോടു താലൂക്കിൽ അരുമന പകുതിയിൽ പണ്ടാരപാട്ടം സർവ്വെ ൯൩൫ ൦-ൽ ൧൦ സെൻറ്.

തിരുവനന്തപുരം. ധി. രാമാനുജലുനായിഡു,
ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ.

Trivandrum Taluk

NOTICES.

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു്.

(൧)

൧൧൨൬ മിഥുനം ൧൦.

കാർപ്പൊറേഷൻ ആഫീസിൽ പ്യൂൺ ആയിരുന്നു മരിച്ചുപോയ എൻ. നീലകണ്ഠപിള്ളയുടെ കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കററു കിട്ടണമെന്നു വഞ്ചിയൂർവില്ലേജിൽ പടിഞ്ഞാറെകോട്ടയ്ക്കകത്തു തെക്കേകൊട്ടാരത്തിൽവീട്ടിൽ പി. പൊന്നമ്മപ്പിള്ള ഈ കച്ചേരിയിൽ ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി വഞ്ചിയൂർവില്ലേജാഫീസർ മുഖേന വിചാരണ നടത്തി വന്നിട്ടുള്ള റിക്കാർഡുകളാൽ ടി എൻ. നീലകണ്ഠപിള്ള ൧൧൨൬-ൽ മരിച്ചുപോയെന്നും അപേക്ഷക്കാരി പരേതന്റെ ഭാര്യയാണെന്നും പരേതന് ടിയാളിൽ ജനിച്ചതായി ൨൩ വയസ്സുള്ള വാസുപിള്ള, ൨൧ വയസ്സുള്ള എൻ. കുട്ടപ്പൻനായർ, ൧൯ വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മപ്പിള്ള എന്ന് ൩ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും, ടിയാർ അപേക്ഷക്കാരി വാങ്ങുന്നതു സമ്മതമാണെന്നു ഒപ്പിട്ടു ടി മൂന്നു സന്താനങ്ങളും സമ്മതപത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പരേതന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും തൻമൂലം പരേതന്റെ നിയമാനുസൃതഅവകാശി ടി പി. പൊന്നമ്മപ്പിള്ള മാത്രമാണെന്നു വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനുള്ള ടിയാൾ പേരിൽ അവകാശസർട്ടിഫിക്കററു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേ[illegible]

പമുള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ വരുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ തെളിവുകളോടുകൂടി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞോ താമസിച്ചോ വരുന്നതായ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൫)

൧൧൨൭ ജൂലൈ ൧൦.

രാജകീയ ലായത്തിൽ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്ന മരിച്ചുപോയ ശങ്കരപ്പിള്ള ജ്യേഷ്ഠൻപിള്ള ബാപ്പുപിള്ളയുടെ ഗ്രാററുവിററി, പ്രാവിഡന്റഫണ്ട്, ടിയാന്റെ സ്റ്റേററ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസിൽ ൪ ൨൩൫൦-ാം നമ്പർ പോളിസിപ്രകാരം ഇൻഷ്വർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ൪൫൪ രൂപ ൧൫ അണ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്ന് തമ്പാനൂർ മാഞ്ഞാലിക്കുളം റോഡ് സമീപം ററി. സി. ൫൪൫-ാം നമ്പർ ഗൃഹത്തിൽ ബാപ്പുപിള്ള ബാലസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ളയും ടിയിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ കമലമ്മയും കൂടി ബോധിപ്പിച്ച ഹർജികൾ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി, വഞ്ചിയൂർ എന്നീ വില്ലേജാഫീസറന്മാർ മുഖേന വിചാരണ നടത്തിവന്നിട്ടുള്ള റിക്കാർഡുകളാൽ ടിയാൻ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻപിള്ള ബാപ്പുപിള്ള ൧൧൨൬ മീനം ൩-ൽ മരിച്ചുപോയെന്നും, അപേക്ഷകക്ഷികളിൽ ഒന്നാം അപേക്ഷകക്ഷി പരേതന്റെ പുത്രനാണെന്നും, രണ്ടാം അപേക്ഷകക്ഷി പരേതന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയാണെന്നും, പരേതന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ ഭഗവതിഅമ്മ ചെല്ലമ്മ നാടുവിട്ടുപോയി മരിച്ചുപോയെന്നും, പരേതന് ടിയാളിൽ ജനിച്ചതായി അപേക്ഷകനായ ബാപ്പുപിള്ള ബാലസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ളയും, മീനാക്ഷിഅമ്മയും സന്താനങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്നും, ടി മീനാക്ഷി വിവാഹിതയായി ഭർത്തൃസഹിതം താമസമാണെന്നും, പരേതന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും, പരേതന് രണ്ടാം അപേക്ഷകക്ഷിയിൽ സന്താനങ്ങൾ ഒന്നും ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തൻമൂലം പരേതന്റെ നിയമാനുസൃത അവകാശി ടി ബാപ്പുപിള്ള ബാലസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ളയും കാർത്ത്യായനിഅമ്മ കമലമ്മയും മാത്രമാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്മണ്ണം ടിയാർ പേരിൽ അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ വരുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ തെളിവുകളോടുകൂടി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞോ താമസിച്ചോ വരുന്നതായ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൬)

൧൧൨൭ മേയ് ൨൬.

നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കിൽ കരമന ജഡ്ജിറോഡിൽ വ്യക്കൽ കിഴക്കേവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ചെല്ലപ്പൻപിള്ള ശിവരാമകൃഷ്ണപിള്ള മരിച്ചുപോകയാൽ ടിയാൻ പ്യൂൺ ആയി സംബന്ധിച്ചു റയിൽവേയിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള പണത്തിൽ ബാക്കിയായി അടച്ചിട്ടുള്ള ൩൦ രൂപാ തിരികെ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്ന് ടി മേടവീട്ടിൽ എസ്സ്. ചെല്ലംപിള്ള ഈ കച്ചേരിയിൽ ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി നെയ്യാററിൻകര വില്ലേജാഫീസർ മുഖേന വിചാരണ നടത്തിവന്നിട്ടുള്ള റിക്കാർഡുകളാൽ ടി ചെല്ലംപിള്ള ശിവരാമകൃഷ്ണപിള്ള ൧൧൨൪ മീനം ൩-ൽ മരിച്ചുപോയെന്നും അപേക്ഷകക്ഷി പരേതന്റെ പുത്രനാണെന്നും പരേതനു അപേക്ഷകനെക്കൂടാതെ ൩൦ വയസ്സുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള, ൨൫ വയസ്സുള്ള വള്ളിഅമ്മ, ൨൨ വയസ്സുള്ള സരസ്വതി, ൨൦ വയസ്സുള്ള പത്മനാഭപിള്ള, ൧൮ വയസ്സുള്ള ലക്ഷ്മണൻപിള്ള, ൧൫ വയസ്സുള്ള കൃഷ്ണപിള്ള എന്നീ സന്താനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടെന്നും പരേതന്റെ ഭാര്യയായ അമ്മുകമലമ്മയും, മാതാപിതാക്കന്മാരും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും ടി സന്താനങ്ങളിൽ വള്ളിഅമ്മയും, സരസ്വതിയും വിവാഹിതകളായി ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽ താമസമാണെന്നും, മരുമക്കത്തായം അനുസരിച്ചു വിവാഹിതകളായ വള്ളിഅമ്മയും സരസ്വതിക്കും പരേതന്റെ പണത്തിനു അവകാശമില്ലെന്നും, മേലും അപേക്ഷകക്ഷി പ്രായപൂർത്തി വന്നവനാണെന്നും മേൽ സന്താനമായ സുബ്രഹ്മണ്യംപിള്ള സമ്മ

തമെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മൈനർ സന്താനങ്ങളായ പത്മനാഭപിള്ളയും, ലക്ഷ്മണൻപിള്ളയും, കൃഷ്ണപിള്ളയും അപേക്ഷകക്ഷിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണെന്നും തൻമൂലം പരേതന്റെ നിയമാനുസൃത അവകാശി മൈനർ സന്താനങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താവെന്ന നിലയിലും, സ്വന്തനിലയിലും ടി എസ്സ്. ചെല്ലംപിള്ള മാത്രമാണെന്നു വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്മണ്ണം ടിയാൻ പേരിൽ അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ തെളിവുകളോടുകൂടി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞോ താമസിച്ചോ വരുന്നതായ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൭)

തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സ്വീപ്പറായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ ആർ. കൊച്ചുനാരായണപിള്ളയുടെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ പെൻഷൻ, ഗ്രാററുവിററി മുതലായ ഇനങ്ങളിലുള്ള തുക വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്ന് പേട്ട വില്ലേജിൽ ചേന്നൻവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ടി ശ്യാമളാദേവിയും വഞ്ചിയൂർ വില്ലേജിൽ പനമൂട്ടു ഇടവഴിയിൽ ററി. സി. ൪൦൪-ാം നമ്പർ ഗൃഹത്തിൽ നാരായണിഅമ്മ കൊച്ചുപാർവ്വതിഅമ്മയും ബോധിപ്പിച്ച ഹർജികൾ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി, വഞ്ചിയൂർ എന്നീ വില്ലേജാഫീസർമാർ മുഖേന വിചാരണ നടത്തിവന്നിട്ടുള്ള റിക്കാർഡുകളാൽ ടി ആർ. കൊച്ചുനാരായണപിള്ള ൧൧൨൬-൧൧-൨൧-ൽ മരിച്ചുപോയെന്നും, അപേക്ഷകക്ഷികളിൽ ഒന്നാം അപേക്ഷകക്ഷി പരേതന്റെ പുത്രിയാണെന്നും, രണ്ടാം അപേക്ഷകക്ഷി പരേതന്റെ മാതാവാണെന്നും, പരേതന്റെ ഭാര്യയായ ഭഗവതിഅമ്മയും പിതാവും ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും, പരേതന് ടി ഭഗവതിഅമ്മയിൽ അപേക്ഷകക്ഷിയായ ൧൩ വയസ്സുള്ള ശ്യാമളാദേവിയും, ൧൪ വയസ്സുള്ള സുശീലാദേവിയും, ൭ വയസ്സുള്ള ഉഷയും സന്താനങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്നും, ടി സന്താനങ്ങൾ ടിയാളുടെ അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരീപുത്രിയായ എൽ. സുഭദ്രാബായിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണെന്നും, തൻമൂലം പരേതന്റെ നിയമാനുസൃത അവകാശികൾ പരേതന്റെ മാതാവായ നാരായണിഅമ്മ കൊച്ചുപാർവ്വതിഅമ്മയും സന്താനങ്ങളായ ശ്യാമളാദേവി, സുശീലാദേവി, ഉഷ എന്നിവരും മാത്രമാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്മണ്ണം ടി സന്താനങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താവെന്ന നിലയിൽ ടി ചേന്നൻവിളാകത്തുവീട്ടിൽ എൽ. സുഭദ്രാബായിയുടെ പേരിലും ടി നാരായണിഅമ്മ കൊച്ചുപാർവ്വതിഅമ്മ പേരിലും അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ തെളിവുകളോടുകൂടി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞോ താമസിച്ചോ വരുന്നതായ ഹർജികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൮)

൧൧൨൭ ജൂലൈ ൧൭.

൧൧൨൭ ജൂലൈമാസം ൧൫-ാംതീയതിലെ ഗസററിൽ ബോർഡ് ഓഫ് റെവന്യൂ ൭൦൭-ാമതു പേജിൽ ഈ കച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള പരസ്യത്തിൽ "വേങ്ങാനൂർ വില്ലേജിൽ പഴഞ്ഞാടി മുറിയിൽ പുത്തൻചന്ത പാളയത്തിൽ കല്ലുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ എസ്സ്. മൈതീൻഖാൻ മരിച്ചുപോകയാൽ ടിയാൻ സ്റ്റേററ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസിൽ ൧൨൩൫-ാം നമ്പർ പാളിസിപ്രകാരം ഇൻഷ്വർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ൧൦൦൦ രൂപ......" എന്നുള്ളതു "......ടിയാന്റെ സ്റ്റേററ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസിൽനിന്നും ൧൨൩൫-ാം നമ്പർ പാളിസിപ്രകാരം കിട്ടേണ്ടുന്ന ൧൨ രൂപ......" എന്നു തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം, ജി. രാമൻ നായർ,
തഹസീൽദാർ.

Chirayinkil Taluk

NOTICES.

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

(൧)

൧൧൨൫ ജൂലൈ ൬

ആറ്റിങ്ങൽ പകുതിയിൽ ടി ദേശത്തു കിഴെപുത്തൻ വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനി അമ്മ മാർഗ്ഗവിശ്രമ ൧൧൨൨ ചിങ്ങം ൩൦-ാംനു മരിച്ചുപോയതായും ടി കക്ഷി ത്രേഷറിസേവിങ്സ്ബാങ്കിൽ ൩൯൧-ാംനമ്പർ പാസ്സുബുക്കുപ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകയും പലിശയും വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കേറ്റു കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നതായും, ടി വീട്ടിൽ വാസുദേവൻപിള്ള കേശവൻ നായർ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ആറ്റിങ്ങൽ പാർവ്വത്യകാർമുഖാന്തിരം അവകാശവിചാരണ നടത്തിയതിലും സൂക്ഷ്മമായ അന്വേഷണത്തിലും ടിയാൾ ൧൧൨൨ ചിങ്ങം ൩൦-ാംനു മരിച്ചുപോയതു വാസ്തവമാണെന്നും പരേതയ്ക്കു കിട്ടുവാനുള്ള തുക വാങ്ങുന്നതിനു നിയമാനുസൃത അവകാശി, അപേക്ഷകക്ഷിയും, മകനുമായ വാസുദേവൻപിള്ള കേശവൻനായരാണെന്നും തെളിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അപേക്ഷപ്രകാരം പാസ്സുബുക്കു ടി പരേതയ്ക്കു ലഭിക്കുവാനുള്ള തുക വാങ്ങുന്നതിനു നിയമാനുസൃത അവകാശി ആറ്റിങ്ങൽ പകുതിയിൽ ടി ദേശത്തു കിഴെപുത്തൻവീട്ടിൽ വാസുദേവൻപിള്ള കേശവൻനായർ മാത്രമാണെന്നു കാണിച്ചു് അവകാശസർട്ടിഫിക്കേറ്റു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയതു് ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അവധികഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗവും വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഗൗനിക്കുന്നതല്ല.

(൨)

൧൧൨൫ ജൂലൈ ൨൦.

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നു ൧൧൨൪ മേടം ൬-ാംനു വ൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്കിൽനിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കടിശ്ശികവകയിൽ മണമ്പൂർ പകുതിയിൽ ൫൨ ൧൭-ാംനമ്പർ പട്ടയദാരനായ കൊല്ലം താലൂക്കിൽ ഇരവിപുരം പകുതിയിൽ ഉളിയക്കോവിൽ ചേരിയിൽ ബാസ്കർവില്ലയിൽ ബംഗ്ലാവിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞാശാൻ ഭാസ്കരൻ എന്ന ഡി. കെ. ഭാസ്കരൻ നടപടികൂലിവകപ്പുടെ ൨൧൦൧ രൂ. ൯ണ. ൧൪ പൈസയും പലിശയും ഇതേവരെ ഒടുക്കി തീർത്തിട്ടില്ലെന്നു കണ്ടു ഗവർമ്മെന്റുവകയും മറ്റുമായതിൽപ്പെട്ടതുമായ അടിയിൽ വിവരം പറയുന്ന വസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. മേൽ പറഞ്ഞ സംഖ്യ ഏഴുദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കി ഒടുക്കി കൊള്ളണം. അങ്ങനെ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം ലേലപ്പെടും.

പട്ടിക—മണമ്പൂർ പകുതി.

സർവ്വേനമ്പർ.	ഏക്കർ.	സെന്റ്.
൧൪൯൨സി/൨	൫	൫൫
൧൫൩ ൦-ൽ ൧	൨	൫൩
൧൫൩ ൯	൨	൧൯
൧൫൨൯	...	൨൩
൧൬ ൭൨	൨	൧൯
൧൬ ൭൩	...	൯൦
൨൫൯൨	൩	൬൨
൨൫൯൨-ൽ൨	...	൧൯
൨൫൯൨ ൽ൩	...	൧൭
൨൫൯൨-ൽ ൧	...	൪
൨൫൯ ൧	൩	൬൦
൨൫൯ ൭	൩	൨൦
൨൫൬൯	൨	൬൫
൨൫൬൫	൨	൧൭
൨൫ ൧൯ എ/ ൧	൭	൭൫

പുരയിടങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും.

ആറ്റിങ്ങൽ,

പി. രാഘവൻപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

QUILON DISTRICT

NOTICES.

I

൧൧൨൫ ജൂലൈ ൧൪.

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട്കലക്ടർ ആഫീസിൽ നിന്നും ൧൦൯൨-ലെ ൭-ാംആക്ട് ൧൨-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അടിയിൽ പേരുവിവരം പറയുന്ന ആളുകൾ അവരവരുടെ പേരിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽവച്ചു ചന്തകൾ നടത്തുന്നതിനു ലൈസൻസു കൊടുക്കണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അപേക്ഷപ്രകാരം അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വിരോധമോ ആക്ഷേപമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വക ആക്ഷേപങ്ങളെ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം.

(൧)

താലൂക്ക്—കരുനാഗപ്പള്ളി. പകുതി—തൊടിയൂർ.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്—തൊടിയൂർ പകുതിയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റിയിൽ കനകമംഗലത്തുവീട്ടിൽ പി. കെ. കൃഷ്ണൻ ചാന്നാർ.

ചന്തനടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന സർവ്വേ വിസ്തീർണ്ണവും—ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൯൯/൧എ-ൽപ്പെട്ട ൫൦ സെന്റു സ്ഥലത്തുവച്ചു്.

ചന്തയുടെ സ്വഭാവം—എല്ലാ മലയാള മാസവും ൪-ം ൨൫-ം തീയതികളിൽ ഒരു കന്നുകാലിച്ചന്ത.

(൨)

താലൂക്ക്—ചടയമംഗലം. പകുതി—മാറനാട്ടിക്കുളം വടക്ക്.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്—ടി പകുതിയിൽ ചേറ്റുകുറിയിൽ അറയ്ക്കൽവീട്ടിൽ തോമസ് കെ. അറയ്ക്കൽ.

ചന്ത നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന സർവ്വേയും വിസ്തീർണ്ണവും—ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൫൧/൩-ൽപ്പെട്ട ൫൦ സെന്റു സ്ഥലത്തുവച്ചു്.

ചന്തയുടെ സ്വഭാവം—എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ൪ മണിമുതൽ ൭ മണിവരെ.

(൩)

താലൂക്ക്—കൊട്ടാരക്കര. പകുതി—ഉമ്മന്നൂർ.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്—ടി പകുതിയിൽ വാളകം മുറിയിൽ കലയത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമൻ കേശവൻ.

ചന്ത നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന സർവ്വേയും വിസ്തീർണ്ണവും—ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൨൫/൭-ൽപ്പെട്ട ൨൫ സെന്റു സ്ഥലത്തുവച്ചു്.

ചന്തയുടെ സ്വഭാവം—എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും സന്ധ്യക്കുശേഷം വില്പനയ്ക്കുള്ള ഒരു ഷാപ്പുവക ചന്ത.

II

കൊല്ലം കലക്ടർ ആഫീസിൽനിന്നും ൧൦൯൫-ാം കാണ്ടത്തെ ൧൧-ാം ആക്ട് ൪-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടിപ്രയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകളും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർതന്നെയോ കാര്യസ്ഥന്മാർ മുഖാന്തിരമോ സകലരേഖകളോടുംകൂടി ൧൧൨൫ ജൂലായ് മാസം ൨൫-ാംനു ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലതുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൧)

൧൧൨൭ ജൂൺ ൩൦.

താലൂക്ക്—അമ്പലപ്പുഴ. പകുതി—മാരാരിക്കുളം. തെക്ക്.

ആവശ്യം — ചെട്ടികാട്ടു ശ്രീ ചിത്തിരവിലാസം പ്രൈമറിസ്കൂളിന്റെ വകയ്ക്ക്.

വസ്തുവിവരം—ചെട്ടികാട്ടു മുറിയിൽ തെക്കേക്കര കണക്ക ജോസഫ് പരമേശ്വരക്കുറുപ്പ് പേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ മാരാരിക്കുളം തെക്കുപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൩൨൭/൨ ൧-ൽ ൧ ൭ സെൻറ്.

(൨)

൧൧൨൭ ജൂൺ ൩൦

താലൂക്ക്—തിരുവല്ലാ. പകുതി—തിരുവല്ലാ.

ആവശ്യം—ഇരുവെള്ളിപ്ര സർക്കാർ മലയാളം പ്രൈമറിസ്കൂളിന്റെ വകയ്ക്ക്.

വസ്തുവിവരം—ഇരുവെള്ളിപ്ര മുറിയിൽ ഉഴത്തിൽ പുത്തൻപുരക്കണ്ടത്തിൽ മാത്തുള്ള ഇട്ടിക്കുളപ്പേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള തിരുവല്ലാതാലൂക്കിൽ തിരുവല്ലാ പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൩ ൦ ൨/ ൧-ൽ ൧ ൦ സെൻറ്.

(൩)

൧൧൨൭ ജൂൺ ൩൦.

താലൂക്ക്—തിരുവല്ലാ പകുതി—തിരുവല്ലാ.

ആവശ്യം—തെങ്ങേലി സർക്കാർ മലയാളം പ്രൈമറിസ്കൂളിന്റെ വകയ്ക്ക്.

വസ്തുവിവരം—തെങ്ങേലി മുറിയിൽ പാലക്കുന്നിൽ ഇട്ടിയവി കൊന്നി ഇട്ടിയവി ഇട്ടിയവിപേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള തിരുവല്ലാതാലൂക്കിൽ തിരുവല്ലാ പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൭൩൩/൨ ൦/ ൧-ൽ ൧ ൦ സെൻറ്.

(൪)

൧൧൨൭ ജൂൺ ൩൦.

താലൂക്ക്—പത്തനംതിട്ട പകുതി—പത്തനംതിട്ട

ആവശ്യം — കൊടുന്തറ പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ വകയ്ക്ക്.

വസ്തുവിവരം—പത്തനംതിട്ട കൊടുന്തറ മുറിയിൽ കല്ലൂരില്ലത്തു പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ കൃഷ്ണൻനായർ ഗോപാലൻനായർ ഭാര്യ പാർവ്വതിഅമ്മ അംഗീകരിച്ചപേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള പത്തനംതിട്ടതാലൂക്കിൽ പത്തനംതിട്ട പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൨൩/൩ ൯ ൧-ൽ ൧ ൦·൭ ൦ ൦ സെൻറും, തോന്നല്ലൂർപകുതിയിൽ തെക്കേക്കര മുറിയിൽ ഏറത്തു പാറയ്ക്കലില്ലത്തു ദേവൻ ഏറത്തു വാസുദേവൻമൂത്തതു ദേവകി അന്തർജ്ജനം പാർവ്വതി അന്തർജ്ജനം പേരിൽ പട്ടയമുള്ളതും ഓമല്ലൂർ പകുതിയിൽ വാഴമുട്ടം മുറിയിൽ നെല്ലിക്കാക്കുന്നിൽ കിഴക്കതിൽ നാരായണക്കുറുപ്പ് കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് കൈവശത്തിലുള്ളതുമായ സർവ്വെ ൨൩/൩ ൯/൨-ൽ ൩ ൭·൭ ൦ ൦ സെൻറും.

(൫)

൧൧൨൭ ജൂൺ ൨൩.

താലൂക്ക്—കാർത്തികപ്പള്ളി പകുതി—ചേരാവള്ളി.

ആവശ്യം—ആയാപറമ്പ് എൻ. എസ്. എസ്. സ്കൂളിന്റെ വകയ്ക്ക്.

വസ്തുവിവരം—(൧) ചേരാവള്ളി പകുതിയിൽ ആയാപറമ്പുമുറിയിൽ പുല്ലമ്പിളിത്തറയിൽവീട്ടിൽ ഹരിഹരൻ വാസുദേവക്കയ്മൾ പേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ചേരാവള്ളി പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൩൩ ൭ ൨-ൽ ൩ ൯ സെൻറും, സർവ്വെ ൩൩ ൭൯-ൽ ൧·൭ ൦ ൦ സെൻറും സർവ്വെ ൩൩ ൭ ൧/൧-ൽ ൭·൭ ൦ ൦ സെൻറും.

(൨) ചേരാവള്ളി പകുതിയിൽ അഞ്ചിമുറിയിൽ പരിപ്രവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപ്പണിക്കർ നാരായണപ്പണിക്കർ ഇരവിപേരൂർ പകുതിയിൽ കിഴക്കേമുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ വീട്ടിൽ കുട്ടിഅമ്മ പാർവ്വതിഅമ്മ പേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള കാർത്തികപ്പള്ളിതാലൂക്കിൽ ചേരാവള്ളി പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൩ ൪ ൭ ൪/൧ ൨-ൽ ൨ ൧ സെൻറ്.

(൩) ചേരാവള്ളി പകുതിയിൽ വടക്കുംമുറിയിൽ ഉല്ലം ഇളകിഴക്കതിൽ ശങ്കരനാരായണപിള്ള ചെല്ലപ്പൻ പിള്ള നാരായണപിള്ള മാത്തുപ്പിള്ള മുതൽപേർ പേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള കാർത്തികപ്പള്ളിതാലൂക്കിൽ ചേരാവള്ളി പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൩ ൭ ൬ ൨/൨-ൽ ൧൩ സെൻറ്.

(൪) ചേരാവള്ളി പകുതിയിൽ ആയാപറമ്പുമുറിയിൽ പുല്ലമ്പിളിത്തറയിൽ ഹരിഹരൻ വാസുദേവക്കയ്മൾ പേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ചേരാവള്ളിപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൩൩ ൭ ൨-ൽ ൨. ൯ സെൻറ്.

(൫) ചേരാവള്ളിപകുതിയിൽ ആയാപറമ്പുമുറിയിൽ വലിയവീട്ടിൽ കണ്ടപിള്ള പാർവ്വതിഅമ്മയും നാരായണപിള്ള ചെല്ലപ്പൻപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള കാർത്തികപ്പള്ളിതാലൂക്കിൽ ചേരാവള്ളിപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൩൩ ൭ ൨-ൽ ൧൩ സെൻറ്.

(൬) ചേരാവള്ളിപകുതിയിൽ തെക്കുംമുറിയിൽ കുളങ്ങരത്തിൽ ഇടിക്കം പുന്നൂസ്സ്തി കരിമണ്ണ ദാമോദരൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി പേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ചേരാവള്ളിപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൩൩ ൭ ൯-ൽ ൧·൭ ൦ ൦ സെൻറ്.

(൭) ചേരാവള്ളിപകുതിയിൽ അഞ്ചിമുറിയിൽ പരിപ്രവീട്ടിൽ കുട്ടിഅമ്മ പാർവ്വതിഅമ്മ മുതൽപേർ പേരിൽ പട്ടയവും കൈവശവുമുള്ള കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ ചേരാവള്ളിപകുതിയിൽസർവ്വെ ൩൩൩ ൪-ൽ ൪. ൭ ൦ ൦ സെൻറ്.

III

൧൧൨൭ ജൂലായി ൧൫.

൧൦൭൪-ാമാണ്ടത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ൧൧-ാം റെഗുലേഷൻ ൬-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കൊല്ലം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ചിൽ ഉള്ള അപേക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വല്ലതായോ അന്യായങ്ങളോ വല്ല ആക്ഷേപവും പറയാനുണ്ടെന്നു വരികിൽ ആയതു ൧൧൨൭-ാമാണ്ട ചിങ്ങമാസം ൨൩-ാംതീയതിയോ അതിനുമുമ്പായോ ഈ കച്ചേരിയിലോ കൊല്ലം താലൂക്ക് കച്ചേരിയിലോ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

അപേക്ഷക്കാരന്റെ വാസസ്ഥലവും പേരും—റവറൻറ് ഫാദർ മറോം ഏം, ഷാർണോൾ ഡിസ്റ്റ് ബിഷപ്പ് കൊല്ലം.

അപേക്ഷാസ്ഥലമോ കെട്ടിടമോ ഇരിക്കുന്ന ഡിവിഷനും താലൂക്ക് പകുതി ഇവയുടെ പേരും സ്ഥലത്തിന്റെ സർവ്വേനമ്പരും അതിർത്തികളും—കൊല്ലം താലൂക്കിൽ കൊല്ലംപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൩൬ ൭ ൨-ാം നമ്പരിൽ പെട്ട ൨ സെൻറ സ്ഥലം. വടക്ക സർവ്വെ ൩൯ ൭൩ കിഴക്ക സർവ്വെ ൩൯ ൩ ൦ തെക്ക പബ്ലിക്കറോഡ് പടിഞ്ഞാറ സർവ്വെ ൩൪൩൩.

ദേവാലയം കെട്ടാൻ പോകുന്നതു ഏതുവിശ്വാസികളുടെ ഉപയോഗത്തിനാണെന്ന്—റോമൻ കത്തോലിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക്.

ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് പ്രേതം അടക്കുന്നതിനു വല്ല സ്ഥലവും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു് ഏതു സ്ഥാനത്തു് ഇരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകം വിവരിക്കണം—ഉണ്ട്. സർവ്വെ ൩൯ ൭൨-ാംനമ്പർ വസ്തുവിനു് തെക്ക പടിഞ്ഞാറ മൂലം ൨ സെൻറ സ്ഥലത്തു സെമിത്തേരി സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.

ഇപ്പോൾ ദേവാലയം ആക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലോ കെട്ടിടത്തിലോ നിന്നു അരമൈൽ ദൂരത്തിനകത്തുള്ള പൊതുജനോപയോഗങ്ങളായ എല്ലാ ദേവാലയങ്ങളുടെയും പേരുകൾ—ഇല്ല.

ദേവാലയം ആക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തു മതസംബന്ധമായ വല്ല എഴുന്നള്ളിപ്പുകളും പോവുക പതിവുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ ഏതുമാർഗ്ഗം പോകും ദേവാലയത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം—ഇല്ല.

ഏതു വർഗ്ഗക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ വർഗ്ഗക്കാർക്ക് ആ സ്ഥലത്തു ദേവാലയം വല്ലതുമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദേവാലയം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിനുള്ള കാരണങ്ങളും

—ാട്ടത്താനം അയ്യനമഠത്തിലെ കൂത്താലിക്ക്‌വിളാകത്തിൽപെട്ടതും കൺവെൻറിനുള്ളിൽ നിന്നും വെളിയിൽ സഞ്ചരിക്കാത്തവരുമായ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ മാത്രം ആവശ്യത്തിലേക്ക് സെമിത്തേരി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന്.

കൊല്ലം. സി. കെ. കേരളവർമ്മ,
ഡിസ്ത്രിക്ട് കലക്ടർ.

Quilon Taluk.

NOTICE.

കൊല്ലം താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

൧൧൨൫ മകരം ൧൪-ാംതീയതി മരിച്ചുപോയ നെടുമ്പന പകുതിയിൽ നെടുമ്പനക്കൽ ചേരിയിൽ ചരുവിള കിഴക്കെപുത്തൻവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻവേലായുധൻ ആള്‌ഇൻഷ്വറൻസിനായി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ൧൫൦ രൂപയും പലിശയും വാങ്ങുന്നതിനു മേൽ അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു പരേതൻെറ മകൻ നെടുമ്പന പകുതിയിൽ നെടുമ്പനക്കൽ ചേരിയിൽ ചരുവിള കിഴക്കെ പുത്തൻവീട്ടിൽ വേലായുധൻ കുമാരൻ ഈ കച്ചേരിമുഖാന്തിരം ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ അയച്ച് നെടുമ്പന വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖാന്തിരം വിചാരണ നടത്തിയതിൽ ടി അയ്യപ്പൻ വേലായുധൻ ൧൧൨൫ മകരം ൧൪-ാംതീയതി മരിച്ചുപോയതു ശരിയാണെന്നും ടിയാൻെറ മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും ടിയാൻെറ അവകാശികളായി ടിയാൻെറ ഭാര്യ ൩൭ വയസ്സുള്ള ഈച്ചമ്മ കൊച്ചിക്കായും മക്കൾ ൨൪ വയസ്സുള്ള കൊച്ചിക്കപാറക്കുട്ടിയും ൨൬ വയസ്സുള്ള വേലായുധൻ കുമാരനും ൨൪ വയസ്സുള്ള വേലായുധൻ സദാനന്ദനും അല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നെയില്ലെന്നും, മേൽവിവരിച്ച ഡിപ്പോസിറ്റ് ഇനത്തിൽ കിട്ടുവാനുള്ള തുക അപേക്ഷകക്ഷിയായ വേലായുധൻ കുമാരൻമാത്രം വാങ്ങിക്കുന്നതു സമ്മതമാണെന്നു കാണിച്ചു പരേതൻെറ ഭാര്യ ഈച്ചമ്മ കൊച്ചിക്കയും മക്കൾ കൊച്ചിക്ക പാറക്കുട്ടിയും വേലായുധൻ സദാനന്ദനും കച്ചേരിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും മേൽവിവരിച്ച തുക വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശി പരേതൻെറ മകനും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ നെടുമ്പനപകുതിയിൽ നെടുമ്പനക്കൽ ചേരിയിൽ ചരുവിള കിഴക്കെ പുത്തൻവീട്ടിൽ വേലായുധൻ കുമാരനാണെന്നും ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിമുഖാന്തിരം ഹാജരായി ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അവധികഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗമായും വരുന്ന അപേക്ഷകളെപ്പററി ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

എം. എ. പങ്കജാക്ഷൻ,
തഹശീൽദാർ.

Karthigapalli Taluk.

NOTICES.

(൧)

൧൧൨൫ തുലാം ൧൨.

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ നിന്നും.

൧൦൭൬-ലെ ൩-ാംനമ്പ്രിനാലും ൧൦൯൮-ലെ ൨-ാം നമ്പ്രിനാലും ൧൧൧൬-ലെ ൧൫-ാംനമ്പ്രിനാലും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൭൨-ലെ ൧-ാംനമ്പ്ര് റവന്യൂ റിക്കവറി റഗുലേഷൻ ൩൨-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

കിഴക്കേക്കര പകുതിയിൽ ൧൨൭൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പുത്തിയൂർ, പുത്തിയൂർക്കാലാ മുറിയിൽ കുറുകക്കുളത്തിൽവീട്ടിൽ ജാനകിയമ്മ ദാമോദരിയമ്മ മുതൽപേര് തിരുവിതാംകൂർ ക്രഡിറ്റുബാങ്ക് വക കുടിശിഖവകയിൽ ൩൫൪ രൂ. ൧൮ ണ. ൨ സ. യും പലിശയും നോട്ടീസുപടിവകയിൽ ൨ ണ. ൩ സ. യും ജപ്തിപ്പടി മരുതൂകുളി വകയിൽ ൭ ണ. ൨ സ. ഉൾപ്പെടെ ആകെ മൊത്തം ൩൫൫ രൂ. ൪ ണ. ൬ സ. യും പലിശയും തീർക്കേണ്ടതിനു താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു പാർട്ടികളെ റിപ്പോർട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാകുന്നു. കൂടുതൽതുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ നൂററിനു പതിനഞ്ചുവീതം ഉള്ള തുക ഡിപ്പോസിറ്റായി ഉടനേയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആയത്തിപ്പ ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരക്കുടിശിഖ ആക്ട്പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആദ്യത്തെ ലേലത്തിൽ കൂടുതൽവന്നാൽ ആയതിന് അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിററുചെയ്യുന്നതു ആയതു ഉടൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശിഖക്കാരൻ പണം കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആയത് ഈ കച്ചേരിയിൽ തന്നെ കെട്ടേണ്ടതും ഡെപ്പോസിററു കെട്ടുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

൧൨൭൭-ാംനമ്പരായി കാർത്തികപ്പള്ളി പകുതിയിൽ വെട്ടുവേനി മുറിയിൽ കന്നാമ്പറമ്പുവീട്ടിൽ ജാനകിയമ്മ ദാമോദരിയമ്മ, ഗോപാലൻനായർ ശിവരാമൻനായർ, ലക്ഷ്മിയമ്മ സരസ്വതിയമ്മ ഇവർ പേരിൽപതിഞ്ഞ കിഴക്കേക്കരപകുതിയിൽ പിലാപ്പുഴമുറിയിൽ മണിമംഗലം ദേ. പാട്ടം സർവ്വേ ൧൨൪൯/൨-ൽ ൧൧ ണ. ൩ സ. കരമുള്ള ൪൫ സെൻറും ൧൨൪൨/൨-ൽ ൧൧ ണ. ൭ സ. കരമുള്ള ൪൭ സെൻറും ൧൨൪൬/൨-ൽ ൭ ണ. കരമുള്ള ൨൪ സെൻറും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ൧ ഏക്കർ ൧൫ സെൻറു നിലത്തിൻെറ സർവ്വാവകാശത്തെ ൧൧൨൫-ാമാണ്ടു ആഗസ്റ്റ്മാസം ൧൭-ാംതീയതി പകൽ ൨ മണിക്കു കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

(൨)

കിഴക്കേക്കര പകുതിയിൽ ൩൭൪൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരിയായ പത്തിയൂർ പത്തിയൂർക്കാലാ മുറിയിൽ കപ്പകശ്ശേരിൽവീട്ടിൽ കെ. ജാനകിയമ്മ ടി പകുതിക്ക ക്രഡിറ്റുബാങ്ക് കുടിശിഖ വകയിൽ ൧൧൦൦ രൂ. ൨ സ. യും പലിശയും നോട്ടീസുപടിവകയിൽ ൨ ണ. ൩ സ. യും ജപ്തിപടി മരുതൂകുളി വകയിൽ ൭ ണ. ൨ സ. യും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മൊത്തം ൧൧൦൦ രൂ. ൯ ണ. ൫ സ. യും പലിശയും തീർക്കേണ്ടതിനു താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു പാർട്ടികളെ റിപ്പോർട്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും സാധാരണ ലേലവ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാകുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

൩൭൪൯-ാംനമ്പർ കാർത്തികപ്പള്ളി പകുതിയിൽ വെട്ടുവേനി മുറിയിൽ കന്നാമ്പറമ്പുവീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ ജാനകിയമ്മ പേരിൽപതിഞ്ഞ കിഴക്കേക്കരപകുതിയിൽ പിലാപ്പുഴമുറിയിൽ മണിമംഗലത്തു ദേ. പാട്ടം സർവ്വേ ൧൨൪൯/൧-ൽ ൫ ണ. ൯ സ. കരമുള്ള ൩൧ സെൻറും, ൧൨൪൨/൧-ൽ ൨ ണ. കരമുള്ള ൩൨ സെൻറും, ൧൨൪൬/൧-ൽ ൪ ണ. കരമുള്ള ൧൭ സെൻറും നിലങ്ങളും പണ്ടാരപ്പാട്ടം സർവ്വേ ൧൩൯/൧-ൽ ൨ ണ. ൭ സ. കരമുള്ള ൧൦ സെൻറു പുരയിടവും ൧൨൭൪-ാംനമ്പരായി ടിയിൽ ഗോവിന്ദൻനായർ ഗോപാലൻനായർ പേരിൽപതിഞ്ഞ ടി പകുതിയിൽ ടി മുറിയിൽ മണിമംഗലം ദേവസ്വം പാട്ടം സർവ്വേ ൧൨൪൫/൭-ൽ ൩ ണ. ൯ സ. കരമുള്ള ൧൮ സെൻറും ൧൨൪൨/൭-ൽ ൪ ണ. കരമുള്ള ൧൯.൫൦ സെൻറും ൧൨൪൬/൭-ൽ ൨ ണ. കരമുള്ള ൨ സെൻറും നിലങ്ങളുടെ സർവ്വാവകാശത്തെ ൧൧൨൫-ാമാണ്ടു ആഗസ്റ്റ്മാസം ൧൭-ാംതീയതി പകൽ ൨ മണിക്കു കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

(൨)

൧൯൫൨ ജൂലൈ ൮

തൃക്കണ്ണാപുരം പകുതിയിൽ കരക്കടിശ്ശിഖ വരുത്തിയതിനാൽ താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സംഖ്യാവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു പാർട്ടികളുടെ ഒപ്പോടുകൂടി വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സംഖ്യയും സമയവും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-ന് ൧൫ വീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനേയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ആവർത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരക്കടിശ്ശിഖ ഈടാക്കുന്നപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിന് അയാൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വച്ചിരുന്നാൽ ആയതു ഇളവുചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കടിശ്ശിഖക്കാരൻ ൧൦൦-ന് ൫ കൂട്ടി ഒടുക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ കെട്ടേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലത്തു കെട്ടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ൧൯൫൨ ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧൨-ാം൹ പകൽ ൨ മണിക്കു ലേലം.

വില്ക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സർവ്വേ വകാശത്തെ സംബന്ധം

താലൂക്ക്—കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. പകുതി—തൃക്കണ്ണാപുരം.

വസ്തുവിവരം.

൧. ൩൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട കോരുത്തോട്മുറിയിൽ ചെറുകര നാരായണക്കുറുപ്പ് നാരായണക്കുറുപ്പ് പേരിൽ പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ഇളങ്ങുളത്ത് സ്വരൂപം വക അനുഭോഗം ൪൩൭ ബി-ൽ ൮ സെൻറ് പുരയിടം കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൮ രൂ. ൭ ണ. ൮ സ.

൨. ൩൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട പറത്തോട്മുറിയിൽ കുന്നംകാലായിൽ അസ്സൻകുട്ടി അസ്സൻ വിവി പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി ഇനം ഒറ്റി സർവ്വേ ൧൩൯൯ സി-ൽ ൧൫ സെൻറ് നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൯ രൂ. ൯ ണ. ൨ സ.

൩. ൧൧൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കിഴക്കേ തോട്ടുവേലിൽ മരയ്ക്കാർ കുഞ്ഞു മൂസ് പേരിൽ പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧൯൮൧-ൽ ൪ സെൻറ് നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൯ രൂ. ൧ ണ.

൪. ൧൧൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കുരുതറയിൽ വാവക്കുഞ്ഞു മഹമ്മദുകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧൩൪൪-ൽ ൩ സെൻറ് നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൧൦ രൂ. ൪ ണ. ൩ സ.

൫. ൧൬൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കടയോലിൽ കാതിയാരു ഹലീമബീവി പേരിൽ പതിഞ്ഞ കിഴക്കേക്കരവടക്കുമുറിയിൽ ടിസർവ്വേ ൨൬൭൦ ബി-ൽ ൧൪ സെൻറ് പുരയിടം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൧ ൪ രൂ. ൧ ൪ ണ. ൪ സ.

൬. ൧൮൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട ടിമുറിയിൽ ളൂപ്പംപുറയിടത്തിൽ മുസ്തഫകണ്ണു കദീസാബീവി പേരിൽ പതിഞ്ഞ പാറത്തോട്മുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧൪൪൨-ൽ ൨൨ സെൻറ് നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൧൯ ൬ രൂ. ൪ ണ. ൧ ൫ സ.

൭. ൧൯൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട പുളിപ്പാറമുറിയിൽ തൈവേലിക്കകത്തു മൈതീൻകണ്ണു മഹമ്മദുകണ്ണു പേരിൽപതിഞ്ഞ പാറത്തോട്മുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧൨൪൦-ൽ ൬ സെൻറ് നിലവും, സർവ്വേ ൧൯൨൧-ൽ ൭ സെൻറ് പുരയിടവും. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൯ ൨ രൂ. ൪ ണ. ൪ സ.

൮. ൧൨൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട പാറത്തോട്മുറിയിൽ മുല്ലക്കുന്നേൽ വലിയപറമ്പിൽ അബ്ദുൾ റഹിമാൻ പേരിൽ പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧൯൮൪-ൽ ൧ ൦ സെൻറ് നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൧൯ രൂ. ൨ ണ. ൧ സ.

൯. ൨൦൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കല്ലുമ്പിള്ളിൽ മഹമ്മദുകണ്ണു അബ്ദുൾക്കാദർ പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧൪൮൨ എ/൨-ൽ ൪ സെൻറ് നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൧൧ രൂ. ൮ ണ. ൧ സ.

൧൦. ൨൨൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട ടിമുറിയിൽ പാലപ്പിള്ളിൽ സെയ്തു മഹമ്മദ് പരീക്കുഞ്ഞ് പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧൪൪൮-ൽ ൯ സെൻറും, ടി ഇനം പാട്ടം സർവ്വേ ൧൪൯൩ എ-ൽ ൯ സെൻറും നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൨൭ രൂ. ൧൦ ണ. ൩ സ.

൧൧. ൨൨൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട പതിയാങ്കരമുറിയിൽ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ മീരാപ്പിള്ള മഹമ്മദുകണ്ണു പേരിൽപതിഞ്ഞ പതിയാങ്കരമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧൪൯-ൽ ൪ സെൻറ് പുരയിടം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൩ രൂ. ൯ ണ. ൧ ൧ സ.

൧൨. ൨൦൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട പാറത്തോട്മുറിയിൽ കമ്പളത്തു പരീതുകണ്ണു മൈതീൻകണ്ണു പേരിൽപതിഞ്ഞ പാറത്തോട് മുറിയിൽ ടി ഇനം ഒറ്റി സർവ്വേ ൧൪൪൧-ൽ ൧൦ സെൻറ് പുരയിടവും ടി സർവ്വേ ൧൪൬൨-ൽ ൩൧ സെൻറ് നിലവും. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൧൪൨ രൂ. ൬ ണ. ൩ സ.

൧൩. ൨൨൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട ടിമുറിയിൽ മതിലുപ്പറമ്പിലായ തോട്ടുവേലിൽ മഹമ്മദുകണ്ണു ഫാത്തിമാക്കണ്ണു പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിസർവ്വേ ൧൪൪൮-ൽ ൯ സെൻറ് നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൧൨ രൂ. ൪ ണ, ൮ സ.

൧൪. ൩൪൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കയനിക്കരയിൽ വേലായുധൻ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞ് പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിസർവ്വേ ൪൩ ൬ എ-ൽ ൯ സെൻറ് നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൮ രൂ. ൬ ണ. ൧ സ.

൧൫. ൩൬൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട കോരുത്തോട്മുറിയിൽ കോട്ടയിൽ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ പേരിൽപതിഞ്ഞ കോരുത്തോട്മുറിയിൽ ടിഇനം പാട്ടം സർവ്വേ ൪൮൦ ബി-ൽ ൮ സെൻറ് പുരയിടം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൨ രൂ. ൯ ണ. ൪ സ.

൧൬. ൩൬൮-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട കിഴക്കേക്കര വടക്കുമുറിയിൽ ചിറത്തറ അയ്യപ്പൻ കേശവൻ പേരിൽപതിഞ്ഞ കിഴക്കേക്കര വടക്കുമുറിയിൽ ടിഇനം അനുഭോഗം സർവ്വേ ൨൪൯൮-ൽ ൩ സെൻറ് പുരയിടം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൯ രൂ. ൬ ണ. ൧ ൧ സ.

൧൭. ൩൯൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട പതിയാങ്കരമുറിയിൽ തട്ടാശ്ശേരിൽ വേലായുധൻ കുഞ്ഞികുഞ്ഞുപ്പണിക്കർ പേരിൽപതിഞ്ഞ പതിയാങ്കര മുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൩൩൧ ബി-ൽ ൧ സെൻറ് പുരയിടം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൭ രൂ. ൩ ണ, ൨ സ.

൧൮. ൩൯൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട ടിമുറിയിൽ തട്ടാശ്ശേരിൽ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞുപ്പണിക്കൻ പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിഇനം ഒറ്റി സർവ്വേ ൪൩൨ ബി-ൽ ൨൪ സെൻറ് നിലവും, ടി ഇനം പാട്ടം സർവ്വേ ൪൮൧-ൽ ൨൪ സെൻറ് പുരയിടവും. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൧൨ രൂ. ൮ സ.

൧൯. ൪൦൮-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട മഹാദേവികാട്ടുമുറിയിൽ കാട്ടി ഷെരീഫിൽ ഫക്കീർ തങ്ങൾക്കുഞ്ഞു പേരിൽ കല്ലുമ്പള്ളിൽ മൊയ്തീൻകുട്ടി പേരിൽപതിഞ്ഞ പാറത്തോട്മുറിയിൽ ടിഇനം ഒറ്റി സർവ്വേ ൧൪൩൦-ൽ ൯ സെൻറ് നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൧൨ രൂ. ൩ ണ. ൨ സ.

൨൦. ൪൨൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട പല്ലനമുറിയിൽ മാടത്തിപ്പറമ്പിൽ നാരായണൻകുഞ്ഞൻ പേരിൽപതിഞ്ഞ പല്ലനമുറിയിൽ ടിഇനം അനുഭോഗം സർവ്വേ ൧൬൮൩-ൽ ൨ സെൻറ് നിലം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൪ രൂ. ൩ ണ. ൨ സ.

൨൧. ൪൪൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട പാറത്തോട്മുറിയിൽ പുല്ലുകേരിൽ പൈലിക്കുഞ്ഞു നാരായണൻപേരിൽപ്പതിഞ്ഞ പാറത്തോട്മുറിയിൽ ടിഇനം പാട്ടം സർവ്വേ ൪൬൯-ൽ ൨ സെൻറും, ടിസർവ്വേ ൪൮൨ ഡി-ൽ ൩ സെൻറും പുരയിടം. കടിശ്ശിഖയുള്ളതുക ൪ രൂ. ൧ ണ. ൯ സ.

൨൨. ൯൬൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ വടക്കുംഭാഗത്ത് വേലായുധൻ കൃഷ്ണൻ പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി ഇനം അരഞ്ചേ0ാംസർവ്വേ ൧൩.൨൬-ൽ ൫സെൻറ പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൬൫ ൩ണ. ൧ ൧സ.

൨൨. ൯൭ ൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പതിയാങ്കര മുറിയിൽ തട്ടശേരിൽ പത്മനാഭൻ കുട്ടപ്പണിക്കൻ പേരിൽപതിഞ്ഞ പതിയാങ്കരമുറിയിൽ ടി ഇനംപാട്ടം സർവ്വേ ൨ ൪ ൯ ൨-ൽ ൨സെൻറപുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൯ ൩. ൩ണ. ൭സ.

൨ ൯. ൭ ൦ ൮-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പല്ലനമുറിയിൽ മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ അയ്യപ്പൻ ഗിവി ക്കണ്ട പേരിൽപതിഞ്ഞ പാനൂർ മുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧൨൨ ൭-ൽ ൯സെൻറ പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൪ ൩. ൨ണ. ൬.

൨ ൮. ൭ ൧ ൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ വലിയപറമ്പിൽ കൊതിൻകുഞ്ഞു കേശവൻ കുട്ടി പേരിൽപതിഞ്ഞ പല്ലനമുറിയിൽ ടിസർവ്വേ ൧ ൭ ൯ ൧ ഡി-ൽ ൨൫സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൭ ൩. ൧ ൯ണ. ൨സ.

൨ ൩. ൪ ൩ ൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പാനൂർമുറിയിൽ പാലപ്പിള്ളയിൽ തങ്ങൾകുഞ്ഞു മൊയ്തു മമ്മുകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ പാനൂർമുറിയിൽ ടി ഇനം ഒറ്റി സർവ്വേ ൧ ൨ ൪ ൯ ൨-ൽ ൫ സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൭ ൩. ൧ ൦ണ. ൭സ.

൨ ൭. ൪ ൩ ൮-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ പാലപ്പിള്ളയിൽ തങ്ങൾകുഞ്ഞു മമ്മൂഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പേരിൽ പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧ ൨ ൪ ൯/ ൯-ൽ ൯സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൭ ൩. ൨സ.

൨ ൪. ൪ ൪ ൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ വെട്ടാന്തറ ഹിമക്കോട്ടിൽ അബ്ദുൽക്കാദർ മമ്മുകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧ ൫൨ ൯ ബി-ൽ ൨സെൻറ പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൫ ൩. ൭സ.

൨ ൬. ൩ ൬ ൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ പുളിന്തറ മമ്മുകുഞ്ഞു മമ്മതുകുട്ടി പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി ഇനം പാട്ടം സർവ്വേ ൧ ൮ ൨ ൫-ൽ ൨സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൬ ൩. ൨ണ. ൬സ.

൨ ൦. ൬ ൨ ൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ തെട്ടവേലിൽ മമ്മതുകുഞ്ഞു അബ്ദുള്ളക്കുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി ഇനം ഒറ്റി സർവ്വേ ൧ ൯ ൧ ൬ ൬/ ൨-ൽ ൪സെൻറപുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൫ ൩. ൫സ.

൨ ൧. ൧ ൦ ൦ ൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ തെക്കേപ്പറമ്പിൽ വാവക്കുഞ്ഞു വീവിക്കുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൪ ൬ ൨-ൽ ൫സെൻറ് പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൯ ൩. ൧൨ണ. ൧ ൧സ.

൨ ൨. ൧ ൧ ൨ ൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ തെട്ടമ്പറമ്പിൽ കൊച്ചുക്കുഞ്ഞിമരയ്ക്കാർ കുഞ്ഞു പേരിൽ പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ഇനം ഇളംകുളങ്ങരഗ്രാമം ഒറ്റി സർവ്വേ ൪ ൯ ൨/ ൧-ൽ ൨സെൻറ പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൩ ൩. ൭ണ. ൨സ.

൨ ൨. ൧ ൨ ൫ ൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കട്ടിളക്കൽനിന്നും ചാലിൽ അബ്ദുൽഖാദർ കുഞ്ഞുമോൻ പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ പാനൂർമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧ ൫ ൦ ൨/ ൧-ൽ ൯൪സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൩ ൩. ൨ണ. ൫സ.

൨ ൯. ൧ ൨ ൩ ൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ അമ്പലംശ്ശേരിൽ കുഞ്ഞാലസൻപിള്ള വീവിക്കുഞ്ഞു പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧൩ ൪ ൫-ൽ ൯സെൻറ പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൫ ൩. ൪ണ. ൩സ.

൨ ൮. ൧ ൨ ൬ ൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കരിയിൽ അലിയാരുകുഞ്ഞു കരിമുള്ളക്കോയ മുതൽപേർ പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിസർവ്വേ ൧ ൦ ൬ ൭ ൧-ൽ ൨സെൻറ പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൭ ൩. ൯ണ ൨സ.

൨ ൩. ൧ ൨ ൦ ൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കരിപ്പമ്പിൽ മരയ്ക്കാരുകുഞ്ഞു മൊയ്തീൻകുഞ്ഞു പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിസർവ്വേ ൧ ൦ ൬ ൭.ൽ ൨സെൻറ പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൫ ൩. ൧ ൧ണ. ൬സ.

൨ ൭. ൧൨ ൨ ൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കന്നുപ്പുറമ്പിൽ അസനാരുകുഞ്ഞു ഫാത്തിമാ ഉമ്മാൾ പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി ഇനം പാട്ടം സർവ്വേ ൧ ൯ ൨ ൬ ബി-ൽ ൨൫സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൭ ൩. ൭ണ. ൧ ൨സ.

൨ ൪. ൧ ൨ ൨ ൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കടമ്പാടിൽ കാതിയാരുകുഞ്ഞുലബ്ബ ഫാത്തിമാബീവി പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി ഇനം ഒറ്റി സർവ്വേ ൧ ൩ ൫ ൫ സി-ൽ ൧ ൦സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൨ ൯ ൩. ൧ ൫ണ. ൨സ.

൨ ൬. ൧ ൨ ൯ ൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ പുന്നശ്ശേരിൽ മമ്മതുകുഞ്ഞുലബ്ബ അറബിക്കുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിസർവ്വേ ൧ ൨ ൫ ൨-ൽ ൫സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൭ ൩. ൧ ൨ണ. ൧ ൩.

൯ ൦. ൧ ൯ ൭ ൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കുന്നുമ്മേൽ മരയ്ക്കാരുകുഞ്ഞു അബ്ദുറഹിമാൻകുട്ടി പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧ ൩ ൬ ൫ എ-ൽ ൩സെൻറനിലം. കടിശ്ശിഖ ൧ ൦ ൩. ൭ണ. ൭സ.

൯ ൧. ൧ ൫ ൨ ൩-ാംനമ്പർതണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ തെക്കേവലിയകത്തു മമ്മതുകുഞ്ഞു ലബ്ബ മൊയ്തീൻകുഞ്ഞുലബ്ബ പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ ടിസർവ്വേ ൩൬.൨-ൽ ൧ ൧സെൻറ പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൧ ൫ ൩. ൧ ൦ണ. ൨ ൨സ.

൯ ൨. ൧ ൫ ൫ ൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട കോട്ടമുറിയിൽകോട്ടയിൽ വേലായുധൻ പത്മനാഭൻ പേരിൽപതിഞ്ഞ പള്ളിപ്പാട്ട മുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൭ ൯ ൭ സി/ ൧-ൽ ൩സെൻറ പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൧൨ ൩. ൧ ൦ണ. ൧ ൧സ.

൯ ൩. ൧ ൫ ൫ ൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പാനൂർമുറിയിൽ വടക്കേപ്പുറമ്പിൽ അമ്മക്കുഞ്ഞു കല്യാണി പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ പാനൂർമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൬ ൯ ൩ സി-ൽ ൧ ൭സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൧ ൬ ൩. ൨ണ. ൯സ.

൯ ൯. ൧ ൩ ൩ ൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ മാന്തളശേരിൽ മൊയ്തീൻകുഞ്ഞു ആമിനുമ്മാക്കുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧ ൦ ൧ ൭ ബി/ ൧-ൽ ൫സെൻറ പുരയിടം. കടിശ്ശിഖ ൩ ൩. ൨ണ. ൯സ.

൯ ൫. ൧ ൩ ൪ ൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പല്ലനമുറിയിൽ തോപ്പിൽ കണ്ടിയമ്മ കാർത്ത്യായനിയമ്മ പേരിൽപതിഞ്ഞ പല്ലനമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧ ൭ ൩ ബി-ൽ ൨ ൧ സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൨ ൬ ൩. ൭ണ. ൪സ.

൯ ൩. ൧ ൩ ൬ ൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ നല്ലമഠത്തിൽലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ ദേവകിയമ്മ പേരിൽപതിഞ്ഞ പല്ലനമുറിയിൽ ടിസർവ്വേ ൨ ൦ ൨ ൯ ബി-ൽ ൩സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൨ ൫ ൩. ൧ണ ൧ ൦സ.

൯ ൭. ൧ ൭ ൯ ൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പാനൂർമുറിയിൽ കമ്പളത്ത് പരീത് മൊയ്തീൻകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ കിഴക്കേക്കരവടക്കുമുറിയിൽ ടിസർവ്വേ ൨ ൭ ൫ ൦ ൧-ൽ ൧ ൦സെൻറ പുരയിടവും, പാനൂർമുറിയിൽ ടി സർവ്വേ ൧ ൩ ൨ ൧ ബി-ൽ ൩ സെൻറനിലവും. കടിശ്ശിഖ ൯ ൧ ൩. ൨സ.

൯ ൪. ൧ ൭ ൩ ൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കൊന്നപ്പുറമ്പിൽ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണു കുഞ്ഞിക്കുട്ടി പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി ഇനം പാട്ടം സർവ്വേ ൧ ൩ ൬ ൪ ബി/ ൧-ൽ ൨ സെൻറ നിലം. കടിശ്ശിഖ ൯ ൩ ൬ണ. ൧സ.

൪൯. ൧൨൫൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ വയലിത്തറയിൽ അളഗാൻകണ്ണു കൊച്ചു വാവാക്കണ്ണു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ദിസവ്വ ൧൫൩൩ ബിൽ ൪ സെൻറു പുരയിടം. കടിശിഖ ത്തുക ൫ രൂ. ൧ണ. ൨സ.

൫൦. ൧൨൨൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ പുളിഞ്ചറ കുഞ്ഞുമായൻ മഹമ്മദുകുഞ്ഞുപേരിൽപതിഞ്ഞ പള്ളിപ്പാട്ടു മുറിയിൽ ടിഇനം മറി സർവ്വെ ൨൨൬ എ-ൽ ൩സെൻറു പുരയിടം. കടിശിഖത്തുക ൩ രൂ. ൧ണ. ൧സ.

൫൧. ൧൨൨൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പല്ലനമുറിയിൽ കൊച്ചുവീട്ടിൽ മൈതീൻകുഞ്ഞു അയിഷാവീവി പേരിൽപതിഞ്ഞ പല്ലനമുറിയിൽ ടി സർവ്വെ ൧൨൩൪ എ-ൽ ൫സെൻറു പുരയിടം, കടിശിഖത്തുക ൫ രൂ. ൭ണ. ൧സ.

൫൨. ൧൨൯൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പതിയാങ്കരമുറിയിൽ അരയാലിച്ചുവട്ടിൽ വേലായുധൻ കുമാരപ്പണിക്കർ പേരിൽപതിഞ്ഞ പതിയാങ്കരമുറിയിൽ ടിഇനം പാട്ടം സർവ്വെ ൩൧൪ എ-ൽ ൧൭സെൻറും, ടിസർവ്വെ ൩൧൪ ബി-ൽ ൧സെൻറും, ടിസർവ്വെ ൩൦൪-ൽ ൧സെൻറും പുരയിടങ്ങൾ. കടിശിഖത്തുക ൬ രൂ. ൭ണ. ൧൦സ.

൫൩. ൧൯൧൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പല്ലനമുറിയിൽ തറയോലിൽ കാളി ചെറിയതൽപേർ പേരിൽപതിഞ്ഞ പല്ലനമുറിയിൽ ടിഇനം മറിസർവ്വെ ൨൦൯ എ/൨-ൽ ൪സെൻറുനിലം. കടിശിഖത്തുക ൯ രൂ. ൧ണ. ൨സ.

൫൪. ൧൯൨൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പാനൂർമുറിയിൽ കമ്പളത്തു മൈതീൻകുഞ്ഞു ആയിഷാവീവി പേരിൽപതിഞ്ഞ പാനൂർമുറിയിൽ ടി സർവ്വെ ൧൨൨൨ ബി-ൽ ൬സെൻറു പുരയിടം. കടിശിഖത്തുക ൭ രൂ. ൫ണ. ൨സ.

൫൫. ൨൦൫൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട കിഴക്കേക്കര തെക്കുമുറിയിൽ പുന്നൻപറമ്പിൽ അബ്ദുൽഖാദർകുഞ്ഞു അസുമാബീവി പേരിൽപതിഞ്ഞ പതിയാങ്കരമുറിയിൽ ടി സർവ്വെ ൧൨൪ എ-ൽ ൪സെൻറു പുരയിടം, കടിശിഖത്തുക ൭ രൂ. ൩ണ. ൬സ.

൫൬. ൨൦൭൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പാനൂർമുറിയിൽ ആച്ചുപറമ്പിൽ മൈതീൻകുഞ്ഞു മാപ്പിളകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ പാനൂർമുറിയിൽ ടിഇനം പാട്ടംസർവ്വെ ൧൨൯ ഒ-ൽ ൫സെൻറു നിലം. കടിശിഖത്തുക ൭ രൂ. ൧൪ണ. ൨സ.

൫൭. ൨൦൯൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ വെള്ളയിൽ മരക്കാരിൽ മൈതീൻകുഞ്ഞു പാത്തുമ്മാബീവി പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിഇനം മറി സർവ്വെ ൧൪൨൦ ബി-ൽ ൨ സെൻറുനിലം. കടിശിഖത്തുക ൧൦ രൂ. ൩ണ. ൧സ.

൫൮. ൨൨൫൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ ഷാപ്പുപറമ്പിൽ വേലായുധൻനാരായണൻ പേരിൽപതിഞ്ഞ പല്ലനമുറിയിൽ ടിഇനംപാട്ടം സർവ്വെ ൧൭൨൨ ൪-ൽ ൫സെൻറു പുരയിടം, കടിശിഖത്തുക ൬ രൂ. ൩ണ. ൪സ.

൫൯. ൨൩൫൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ പുത്തേത്തു മൈതീൻകുഞ്ഞു മഹമ്മദുകുഞ്ഞു മുസലിയാരു പേരിൽപതിഞ്ഞ പാനൂർമുറിയിൽ ടിഇനംമറി സർവ്വെ ൧൫൯൩-ൽ ൫ സെൻറു പുരയിടം. കടിശിഖത്തുക ൨ രൂ. ൨ണ. ൨സ.

൬൦. ൨൩൮൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കളത്തിൽക്കണ്ടത്തിൽ നാരായണൻ മാധവൻ പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിഇനം മറി സർവ്വെ ൧൫൯൪ ൨-ൽ ൩സെൻറു പുരയിടം. കടിശിഖത്തുക ൭ രൂ. ൧൩ണ.

൬൧. ൨൪൨൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കേലങ്കരിൽനിന്നും തെക്കുംകര കിഴക്കുപള്ളി പാത്തുമ്മാക്കണ്ണു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിഇനം മറി സർവ്വെ ൧൧൩൪ ൨-ൽ ൩ സെൻറു നിലം. കടിശിഖത്തുക ൨ രൂ. ൯ണ. ൨സ.

൬൨. ൨൪൪൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ കാരപ്പള്ളിട്ടു മരക്കാർകുഞ്ഞു അബ്ദുൽറഹിമാൻകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിസർവ്വെ ൧൨൨൭ എ/൧-ൽ ൬സെൻറു നിലം. കടിശിഖത്തുക ൧൧ രൂ. ൬ണ. ൨.

൬൩. ൨൪൪൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ ആറ്റുതറ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി മഹമ്മദുകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിഇനം പാട്ടം സർവ്വെ ൧൨൬൭ ൧-ൽ ൫സെൻറു പുരയിടം കടിശിഖത്തുക ൧൨ രൂ. ൨ണ. ൧൧സ.

൬൪. ൨൪൭൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട ടിമുറിയിൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ മഹമ്മദുകുഞ്ഞു ഉസ്മാൻകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിഇനം മറി സർവ്വെ ൧൫൯ ൫-ൽ ൪സെൻറു നിലം. കടിശിഖത്തുക ൧൨ രൂ. ൩ണ. ൧൦സ.

൬൫. ൨൫൨൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പല്ലനമുറിയിൽ ഉമ്മാപറമ്പിൽ കാസിംകുഞ്ഞു കുഞ്ഞുവീവി പേരിൽപതിഞ്ഞ പല്ലനമുറിയിൽ ടി സർവ്വെ ൧൨൫൭ എ-ൽ ൪സെൻറു പുരയിടം. കടിശിഖത്തുക ൧൧ രൂ. ൧൪ണ. ൯സ.

൬൬. ൨൫൯൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ ചാലിൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ കാദർകുട്ടി മമ്മതുകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ ടിസർവ്വെ ൯൨൫ ൧-ൽ ൪സെൻറു പുരയിടം. കടിശിഖത്തുക ൩ രൂ. ൧൧ണ.

൬൭. ൨൬൦൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട കിഴക്കേക്കര തെക്കുമുറിയിൽ കല്ലുപറമ്പിൽ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി മമ്മതുകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ പാനൂർമുറിയിൽ ടി സർവ്വെ ൧൨൯൪-ൽ ൪സെൻറു നിലം കടിശിഖത്തുക ൨ രൂ. ൧൧ണ. ൧൦സ.

൬൮. ൨൬൫൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പാനൂർമുറിയിൽ പാലപ്പിള്ളിൽ മഹമ്മദുകുഞ്ഞു ഫാത്തിമാബീവി പേരിൽപതിഞ്ഞ പാനൂർമുറിയിൽ ഇളയകുഞ്ഞുങ്ങൾ മറി സർവ്വെ ൧൨൭൪ ബി-ൽ ൩സെൻറു നിലം. കടിശിഖത്തുക ൫ രൂ. ൨ണ. ൧സ.

൬൯. ൨൬൬൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട തൃക്കുന്നപ്പുഴ വടക്കുംമുറിയിൽ കടവിൽ പത്മനാഭപ്പണിക്കർ വേലായുധപ്പണിക്കർ പേരിൽപതിഞ്ഞ പതിയാങ്കരമുറിയിൽ ടി സർവ്വെ ൧൬ ൧-ൽ ൧൦സെൻറു നിലം, കടിശിഖത്തുക ൩ രൂ. ൧൧ണ. ൧൧സ.

൭൦. ൨൬൭൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട കൊട്ടേമുറിയിൽ തൈപ്പറമ്പിൽനിന്നും കൊച്ചുപറമ്പിൽ മമ്മതുകുഞ്ഞു ഉമ്മർകുട്ടി പേരിൽപതിഞ്ഞ കിഴക്കേക്കര വടക്കുമുറിയിൽ ടിഇനം പാട്ടം സർവ്വെ ൨൭൯൫ ബി-ൽ ൧൧സെൻറു പുരയിടം, കടിശിഖത്തുക ൨൨ രൂ. ൨ണ. ൬സ.

൭൧. ൨൭൪൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പതിയാങ്കരമുറിയിൽ കുട്ടിപ്പറമ്പിൽ കുട്ടി നാണു പേരിൽപതിഞ്ഞ പതിയാങ്കരമുറിയിൽ ടിഇനം മറി സർവ്വെ ൩൨൪-ൽ ൪൫സെൻറു പുരയിടം, കടിശിഖത്തുക ൧൧ രൂ. ൧൫ണ. ൩സ.

൭൨. ൨൭൫൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ തെരുവുപറമ്പിൽ മമ്മൂഞ്ഞുകുഞ്ഞു ഹാജറാബീവി പേരിൽപതിഞ്ഞ പാനൂർമുറിയിൽ ടിസർവ്വെ ൧൧൨൬ എ/൧-ൽ ൭സെൻറു നിലം. കടിശിഖത്തുക ൬ രൂ. ൫ണ. ൯സ.

൭൩. ൨൭൭൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പാനൂർമുറിയിൽ കളത്തറ അഹമ്മദു പാത്തുമ്മാ പേരിൽപതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടിസർവ്വെ ൧൬൪൪ ൧-ൽ ൬സെൻറുനിലം. കടിശിഖത്തുക ൧൪ രൂ. ൧൦ണ. ൫സ.

൭൪. ൨൭൯൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പല്ലനമുറിയിൽ ഉമ്മാപറമ്പിൽ മൈതീൻകുഞ്ഞു ഉമ്മർകുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ പല്ലനമുറിയിൽ ടി സർവ്വെ ൧൭൦൭ എ-ൽ ൬സെൻറു പുരയിടം. കടിശിഖത്തുക ൯ രൂ. ൭ണ. ൨സ.

൭൫. ൨൭൪൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൊണ്ട പാനൂർമുറിയിൽ വെട്ടുഴിയിൽ കണ്ണൻ മൈതീൻകുഞ്ഞു അബ്ദുല്ലക്കുഞ്ഞു പേരിൽപതിഞ്ഞ പാനൂർമുറിയിൽ ടി സർവ്വെ ൧൨൯൨ എ-ൽ ൫സെൻറു നിലം. കടിശിഖത്തുക ൬ രൂ. ൧ണ. ൨.

∴

൧൧. ൨൬൪൪-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽപ്പെട്ട ടി മുറിയിൽ കുരുടൻ കിഴക്കേതിൽ മഹമ്മതുകണ്ണു റാവുത്തർകണ്ണു് പേരിൽ പതിഞ്ഞ ടിമുറിയിൽ ടി സർവ്വെ ൭൪൧൨/൧-ൽ ൩ സെന്റ് പുരയിടം. കുടിശ്ശിക തുക ൪൬. ൭. ൭ റ.

൧൨. ൭൫൯൮-ാം, ൨൬൬൨-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽക്കൂടെ പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ വടക്കേമഠത്തിൽ വേലായുധൻ കുഞ്ഞൻ പേരിൽപ്പതിഞ്ഞ പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ ടിമുറം പാട്ടം സർവ്വെ ൩൪൨-ൽ ൪൫ സെന്റ് പുരയിടം. കുടിശ്ശികത്തുക ൨൦ രൂ. ൭ ണ. ൪ പൈ.

കാർത്തികപ്പള്ളി. പി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ,
തഹശീൽദാർ.

Ambalapuzha Taluk.

Notice.

നമ്പർ ഹ്ണ. ൪. ൪൩ ൧/ ൫൨.

൧൧൨൯ തുലാം ൧൮.

൧൧൨൫-ാമാണ്ടത്തെ ൭-ാം ആക്ട് ൨൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്യുന്ന വകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ പ്രക്കാട്ട് പകുതിയിൽ ടി ദേശത്ത് വണ്ടിയപ്പുരയ്ക്കൽ ബാവ ഹസ്സൻകണ്ണു ഇൻകംടാക്സ് പക്കൽനിന്നും ഹ്ണ. ൨൦൧. കുടിശ്ശിക ൧൧൨൫-൨൬-ാം ആണ്ടുകളിലെ കുടിശ്ശിക ൨൭൫ രൂപ ൨ അണയും, ഉൾപ്പെടെ ൪൦൮ രൂപാ ൧൨ അണ തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു് തീർത്തിട്ടില്ലാതാകയാൽ താഴെ പറയുന്നവസ്തു ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. മേൽവിവരിച്ച തുക ചിലവുസഹിതം ൭ ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടും.

൩൭൭-ാം നമ്പരായി പ്രക്കാട്ടുമുറിയിൽ വാണിയപ്പുരയ്ക്കൽനിന്നും, തകഴി പകുതി, കുന്നുമ്മമുറിയിൽ പുറത്തേപ്പറമ്പിൽ ബാവാഹസ്സൻകണ്ണു് പേരിൽപതിഞ്ഞ പ്രക്കാട്ട് പകുതിയിൽ കുടിയിരുപ്പ് സർവ്വെ ൨൬൪/൫൧-ൽ ൧൨൩ ഏക്കർ ൬൦ സെ. കരമുള്ള ൫൫ സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ സർവ്വാവകാശം.

അതിരുകൾ—വടക്ക് ൨൬൪ / ൨, കിഴക്ക് ൨൬൪ / ൧, തെക്ക് ൨൬൪ / ൫, പടിഞ്ഞാറ് ൨൬൪ / ൪.

അമ്പലപ്പുഴ. (ഒപ്പ്)
തഹശീൽദാർ.

Sherthalai Taluk

Notice.

൧൧൨൯ തുലാം ൯.

ചേർത്തല താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു്.

എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ ൧൨൫൭-ാം നമ്പർ സെക്കഡ്രഗ്രേഡ് ഗാർഡായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ മറ്റത്തിൽ മാരാരി പകുതി പെരുമ്പളം കരയിൽ പാണംപറമ്പിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ പള്ളിൽവീട്ടിൽ പി. എം. നാരായണപ്പണിക്കർക്ക് കിട്ടുവാനുള്ള പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കുടിശ്ശികശമ്പളം അലവൻസ് മുതലായ തുക വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് കണിച്ചുകുളങ്ങര ടി മുറിയിൽ കളിപറമ്പിൽ പാർവ്വതിഅമ്മ ഗൗരിഅമ്മ ൨. ൭. ൧൧൨൯-ലും ടി മുറിയിൽ ചേരപ്പിള്ള വീട്ടിൽ ജാനകിഅമ്മ മീനാക്ഷിഅമ്മ ൨. ൩. ൧൧൨൯-ലും ഈ കച്ചേരിയിൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷകളിന്മേൽ റെവന്യൂഇൻസ്പെക്ടർ മുഖാന്തിരം വിചാരണ നടത്തിച്ചതിൽ ടി പി. എം. നാരായണപ്പണിക്കർ ൧൧൨൮ കന്നി ൨൪-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതായും ടിയാന്റെ അവകാശികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും അതിൽ മേൽവിവരിച്ച ജാനകിഅമ്മ മീനാക്ഷിഅമ്മയുമായുള്ള വിവാഹബന്ധം ൧൧൨൫ ചിങ്ങമാസം ൨൭-ാം തീയതി അന്ത്രക്കാരി സബ് രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ ൧൩൦-ാം നമ്പരായി ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആ ഭാര്യയിൽ മരിച്ച നാരായണപ്പണിക്കർക്ക് ൧൫ വയസ്സുപ്രായമുള്ള സുമംഗലിഅമ്മ, ൧൨ വയസ്സുള്ള സൗദാമിനിഅമ്മ എന്ന രണ്ട് മൈനർ സന്താനങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും ആ കുട്ടികൾ മാതാവു് ടി ജാനകിഅമ്മ മീനാക്ഷിഅമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിൽ ആണെന്നും ടി വിവാഹബന്ധം ഒഴിഞ്ഞതിനുശേഷം മേൽവിവരിച്ച കളിപറമ്പ് വീട്ടിൽ പാർവ്വതിഅമ്മ ഗൗരിഅമ്മയെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു എന്നും ആ വിവാഹത്തിൽ സന്താനങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും മരിച്ചയാൾക്കു കിട്ടുവാനുള്ള പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് കുടിശ്ശികശമ്പളം അലവൻസ്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി മുതലായ സംഖ്യകൾക്ക് അവകാശികൾ ടി കളിപ്പറമ്പുവീട്ടിൽ പാർവ്വതിഅമ്മ ഗൗരിഅമ്മയും മൈനർകൾ സുമംഗലി അമ്മ, സൗദാമിനിഅമ്മ ഇവർക്കുവേണ്ടി രക്ഷകർത്താവു ടി ചേരപ്പള്ളിവീട്ടിൽ ജാനകിയമ്മ മീനാക്ഷിയമ്മ ഇവരാണെന്നും വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ അപ്രകാരം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അവധികഴിഞ്ഞു പൊന്തിവരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

ചേർത്തല. ജി. വേലുപ്പിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

KOTTAYAM DISTRICT.

Changanacherry Taluk.

Notices

൧൧൨൯ തുലാം ൧൯.

ചങ്ങനാശേരി സ്പെഷ്യൽ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസിൽനിന്നും ൧൧൨൫-ലെ ൧൭-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളേയും പ്രയോഗവും ആക്ട്പ്രകാരം നിലവിലിരിക്കുന്ന ൧൦൯൦-ാമാണ്ടത്തെ ൧൧-ാം ആക്ട് ൯-ാം വകുപ്പും പ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഗവണ്മെന്റിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർ തന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ കാരണങ്ങൾക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും തുകയും ബാദ്ധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൧)

താലൂക്ക്— അമ്പലപ്പുഴ. പകുതി—പ്രക്കാട്ട്

ആവശ്യം — കുട്ടനാട് വികസന പദ്ധതിയിൽപെട്ട തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ റെഗുലേറ്റർ.

കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിക്കേണ്ട തീയതി— ൧൧൨൯ തുലാം ൨൭-ാം തീയതി.

വസ്തുവിവരം.

(൧) അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ പ്രക്കാട്ട് പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൭൭/൧-ൽ പെട്ട ബി സെന്റ് ൩൯ സെന്റ് പട്ടാമ്പാരം ജന്മവകഭരണം. ആറാട്ടുപുഴ പകുതിയിൽ പുതുപറമ്പിൽ അപ്പുൻകാരണവരുടെ അടിമകണ്ടം.

(൨) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൬൨/൧ ൧൬ സെ. പണ്ടാരവക പ്രക്കാട്ട് ദേവസ്വം പാട്ടംവകപ്പാട്ടം. തൃക്കുന്നപ്പുഴ പകുതിയിൽ പല്ലനമുറിയിൽ കിഴക്കേ മഠത്തിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള ടിയാന്റെ ഭാര്യ ടിമുറിയിൽ മണ്ണേമ്പറമ്പുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിയമ്മ കാർത്യായനിയമ്മ.

(൩) ടി താലൂക്കിൽ ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൧൨/൫ ൧ ൪ ൫ സെ. പണ്ടാരവക ജന്മവകഭരണം. തൃക്കുന്നപ്പുഴ പകുതിയിൽ പല്ലനമുറിയിൽ ചെമ്പകശ്ശേരിൽ നാരായണൻനായർ കേശവൻനായർ.

(൪) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൭൪/൨൭ ൪൬ സെ. പട്ടാദാരിയും അനുഭവക്കാരിയും തോട്ടപ്പള്ളിമുറിയിൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ വെളുത്തപെണ്ണു കാർത്ത്യായനി.

(൫) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൧൧/൩എ-ബി ൭ ൪ സെ. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും പല്ലനമുറിയിൽ കട്ടപ്പറമ്പിൽ നീലകണ്ഠൻ മാധവൻ.

(൬) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൧൭/൩.൧ ൦. ൧ ൫ സെ. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും സമസ്ത തിരുവിതാംകൂർ ഈഴവവിദ്യാസംഘത്തിനു വേണ്ടി മഹാദേവികാട്ടു മുറിയിൽ എഴിക്കൽ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ.

(൭) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൧൩/൧സി-൨ ൧ ൭ ൬/൭ സെ. സർവ്വേ ൧൩/൧സി ൨ ൨ ൨ ൯/൭ സെ. പട്ടാദാരൻ തോട്ടപ്പള്ളിമുറിയിൽ കാട്ടിപ്പറമ്പിൽ കൊച്ചുകണ്ടു ഭീമകരൻ. അനുഭവക്കാരൻ തോട്ടപ്പള്ളി മുറിയിൽ നാലുതെങ്ങിൽ പാപ്പൻ കരുണാകരൻ.

(൮) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൧൩/൧സി ൧ ൩ ൦ സെ. പട്ടാദാരിയും അനുഭവക്കാരിയും തോട്ടപ്പള്ളി മുറിയിൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ കൊച്ചുപക്കി കറുത്തപെണ്ണ്.

(൯) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൧൭/൭ ൭൩ സെ. ൧൩/൧എ ൧൩ ൦ ൩/൪ സെ. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും തോട്ടപ്പള്ളി മുറിയിൽ മാവുപറമ്പിൽ കൊച്ചുകണ്ടു പാപ്പൻ.

(൧൦) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩/൩എ-ബി ൧ ൦ സെ. പട്ടാദാരരും അനുഭവക്കാരരും തോട്ടപ്പള്ളി മുറിയിൽ നടുവിലെക്കാട്ടിലുവീട്ടിൽ വാളമ്പ്പൻ പറമ്പിൽ കുട്ടി കൊച്ചുട്ടിപ്പെണ്ണ്, പത്മനാഭൻ ശ്രീധരൻ, കൊച്ചുട്ടിക്കാളി ചെല്ലമ്മ, ജാനകി, നളിനി, ശാരി.

(൧൧) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩ ൦ ൪/൩ ൨ ൨ സെ. പട്ടാദാരരും അനുഭവക്കാരരും പ്രക്കാടമുറിയിൽ തെനാമ്പറമ്പിൽ വേലായുധന്റെ ഭാര്യ കറുത്തമ്മ, വേലായുധൻ വാസു.

(൨)

൧൯൫൨ ജൂലായ് ൧ ൭.

താലൂക്ക്—ചങ്ങനാശ്ശേരി. പകുതി—ചങ്ങനാശ്ശേരി.

ആവശ്യം — കുട്ടനാട് വികസന പദ്ധതിയിൽ പെട്ട ആലപ്പുഴ, ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡും തോടും വെട്ടുന്ന വകയ്ക്ക്.

കാര്യ വിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിക്കേണ്ട തീയതി— ൧൯൫൨ ജൂലായ് ൨൬.

വസ്തുവിവരം.

(൧) ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൭/൭ ൧൪. ൨൬ ച. ലി. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും— ചെറുന്ന കിഴക്കുംമുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ കൊച്ചിയിൽ രാമൻപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള.

(൨) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൭/൨ ൧൪. ൧൧ സെ. പട്ടാദാരരും അനുഭവക്കാരരും— പുതുക്കരിമുറിയിൽ കുടകയിൽ താമസം നിലവന്തറെ മഠത്തിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള രാമൻപിള്ള, രാമൻപിള്ള ശങ്കരൻനായർ, കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണമ്മ കല്യാണിയമ്മ, കല്യാണിയമ്മ ശാരദയമ്മ.

(൩) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൭൯/൯ ൧൧ സെ. ൧ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരൻ— പുളിഞ്ചുമുറിയിൽ കുമാരമംഗലത്തു മനയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂരിപ്പാട് അനുഭവക്കാർ— പുളിഞ്ചുമുറിയിൽ കുമാരമംഗലത്തു മനയ്ക്കൽ ഗോവിന്ദൻനമ്പൂരിപ്പാട്ട്, സാവിത്രി അന്തർജനം, നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂരിപ്പാട്, കേശവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്, ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂരിപ്പാട്, ശ്രീദേവി, ആര്യാ അന്തർജനം.

(൪) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൭/൧ ൦- ൧൩ ൧൬ സെ. ൭൩൯ ച. ലി. ൨൩൭/൧ ൦ ൧൨ ൪ ൦൬ സെ. ൨൩൭/൧ ൦ ൪ ൦൬ സെ. ൨൩൭/൧ ൧ ൩൯ ച. ലി. പട്ടാദാരിയും അനുഭവക്കാരിയും പുതുക്കരിമുറിയിൽ ചേന്നാട്ടു നിന്നും കളരിക്കൽവീട്ടിൽ ദേവിയമ്മ കുട്ടിയമ്മ.

(൫) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൭/൩എ ൧ ൩൦ സെ. ൨൩൭/൩ബി ൧൮ സെ. പട്ടാദാരർ. പുതുവാതുമുറിയിൽ മാളിയേക്കലായ കാർക്കോട്ട കല്യാണിയമ്മ കാർത്ത്യായനിയമ്മ, പരമേശ്വരൻപിള്ള ജനാർദ്ദനൻപിള്ള, കാർത്ത്യായനിയമ്മ സരോജനിയമ്മ, അനുഭവക്കാരൻ. പുതുവാതുമുറിയിൽ മാളിയേക്കലായക്കൽക്കോട്ട പരമേശ്വരൻപിള്ള ജനാർദ്ദനൻ പിള്ള.

(൬) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൯/൩ ൨ ൪൩ സെ. ൧൪ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും പെരുന്നകിഴക്കുംഭാഗം കരിമണപള്ളിൽ പോത്തൻ ജോസഫ്.

(൭) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൯/൩ ൪൩ സെ. ൧ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരൻ പെരുന്നകിഴക്കുംമുറിയിൽ ഇടശ്ശേരിയിൽ മാണികരോറിയ, പുത്തൻപറമ്പിൽ ചാക്കോ പോത്തൻ കറപ്പൻപറമ്പിൽ ദേവസ്യാ കുര്യാക്കോസ് അനുഭവക്കാരൻ. പെരുന്നകിഴക്കുംമുറിയിൽ ഇടപ്പാല മാണി ചാക്കോ.

(൮) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൯/൩ ൫൩ സെ. ൪ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരൻ. പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറും ഭാഗം കരയിൽ വാളൻപറമ്പിൽ ചാക്കോ ജോസഫ് അനുഭവക്കാരൻ. പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറും കരയിൽ കറപ്പൻ പറമ്പിൽ ദേവസ്യാ കുര്യാക്കോസ്.

(൯) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൭/൩എ ൨൭ സെ. ൭ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരൻ. പുതുവാതുമുറിയിൽ മാളിയേക്കലായ കരിക്കാട്ടുവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള അനുഭവക്കാരി പുതുവാതുമുറിയിൽ തെക്കേപ്പറമ്പിൽ കിഴക്കേതിൽ കല്യാണിയമ്മ ജാനകിയമ്മ.

(൧൦) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൭/൩ ൨ ൧ സെ. ൩ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരരും അനുഭവക്കാരരും പുതുവാതുമുറിയിൽ അമ്മാഞ്ചി പുളിമ്പറമ്പിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള പത്മനാഭൻനായർ, കുഞ്ഞുപിള്ള ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ.

(൧൧) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൭/൩ ൨൦ സെ. പട്ടാദാരൻ. പുതുവാതുമുറിയിൽ കുമാരമംഗലത്തു മനയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂരിപ്പാട് അനുഭവക്കാർ— കുമാരമംഗലത്തു മനയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻ കേശവൻ നമ്പൂരിപ്പാട്, ഉമാദേവി അന്തർജനം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമ്പൂരി, സനൽകുമാരൻനമ്പൂരി, ശ്രീദേവി, ഉളലാദേവി.

(൧൨) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൯/൩ ൧൪. ൪൨ സെ. പട്ടാദാരർ. പെരുന്നകിഴക്കുംമുറിയിൽ ഇടശ്ശേരിയിൽ മാണികരോറിയ, പുത്തൻപറമ്പിൽ ചാക്കോ പോത്തൻ, കറപ്പൻപറമ്പിൽ ദേവസ്യാ കുര്യാക്കോസ്, അനുഭവക്കാർ— വൈക്കം താലൂക്കിൽ കടുത്തുരുത്തി പകുതിയിൽ പറമ്പ്രംമുറിയിൽ നീരാക്കലോടയ കുരക്കാക്കലിയിൽ ജോസഫ് ജോസഫ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ പെരുന്നകിഴക്കും മുറിയിൽ ഇടശ്ശേരിയിൽ മാണി മകൾ അന്നമ്മയെന്ന വിളിക്കുന്ന ഏലിക്കുട്ടി.

(൧൩) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൪/൩ ൩൩൪ ച. ലി. പട്ടാദാരൻ. പുതുവാതുമുറിയിൽ കുമാരമംഗലത്തു മനയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂരിപ്പാട്. അനുഭവക്കാരി— പുതുവാതുമുറിയിൽ അമ്മാഞ്ചിയിൽ മറിയക്കുട്ടിയമ്മ.

(൧൪) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൭/൧ ൧൪. ൪൩ സെ. ൫ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും. പുതുവാതുമുറിയിൽ ശ്രീകണ്ഠനിന്നും കല്ലുപ്പാറ പകുതിയിൽ മുതുകുളമുറിയിൽ പെരുമ്പാവിലക്കായ വാഴയിൽവീട്ടിൽ ജോസഫ് ജോസഫ്.

(൧൫) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൭/൩- ൧൧ ൨ സെ. ൯ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും— പുതുവാതു മുറിയിൽ ശ്രീകണ്ഠൻ ഉലഹന്നാൻ തോമ്മാ.

(൧൩) ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൩/൧ ൽ ൮ സെ. ൽ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരിയും അനുഭവക്കാരിയും പുരയിടം മുറിയിൽ കിഴക്കേടത്തുവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ മാധവിയമ്മ.

(൧൪) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൩/൧ ൦.൨ ൪൩ സെ. ൪൩ ച. ലി. പട്ടാദാർ പുഴവാതുമുറിയിൽ കിഴക്കേടത്തു കഞ്ഞിപ്പെണ്ണു നാരായണി, പാർവ്വതി കുട്ടി അനുഭവക്കാരൻ പുഴവാതുമുറിയിൽ കിഴക്കേടത്തു നാരായണപിള്ള.

(൧൫) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൪/൨.൨ ൪൦ സെ. ൫൩൯ ച. ലി. ൨൩൪/൨-൧ ൩൪ സെ ൩൩൯ ച. ലി. ൨൩൪/൩ ൮൩ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും പുഴവാതുമുറിയിൽ ഏലംകുന്നത്തു ഉലഹന്നൻ ഔസേപ്പ്.

(൧൬) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൪/൩൬ ൯൮ സെ. ൪൦൦ ച. ലി. പട്ടാദാരിയും അനുഭവക്കാരിയും പുഴവാതുമുറിയിൽ മാളിയേക്കലായ കരക്കാട്ടു കല്യാണിയമ്മ ചെല്ലമ്മ.

(൨൦) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൦൮/൯ ൯൬ സെ. ൪൦൦ ച. ലി. ൩൦൮/൩ ൮൦ സെ ൯൩൦ ച. ലി. പട്ടയദാരനും അനുഭവക്കാരനും നെടുംകുന്നം പകുതിയിൽ ചമ്പക്കരമുറിയിൽ കുന്നപ്പിള്ളിലായ തൈപ്പറമ്പിൽനിന്നും തലപ്പള്ളി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ശേരിയമ്മ പണ്ടാവതിയമ്മ മൈനർകുഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം റാവുത്തർ.

(൨൧) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൦൨/൩.൫ ൪൫ സെ. പട്ടയദാർ പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറേക്കരമുറിയിൽ പുല്ലൂപ്രായ കരിമ്പുഴവീട്ടിൽ ഇരവിപ്പിള്ള രാഘവൻപിള്ള അനുഭവക്കാരി പെരുന്ന കിഴക്കുംഭാഗം മുറിയിൽ ചതുരക്കേരിൽനിന്ന് നെടുമ്പിൽ വീട്ടിൽ നാണിക്കുട്ടിയമ്മ ഭേചകിയമ്മ.

(൨൨) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൧/൯൩൦. ൩സെ. ൩൩ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാർ പുഴവാതുമുറിയിൽ കളത്തിൽ കുട്ടൻ കുട്ടി. അനുഭവക്കാരി പുഴവാതുമുറിയിൽ വാലേൽ കുട്ടി കുഞ്ഞമ്മ.

(൨൩) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൦൩/൮ ൧൪. ൩൧സെ ൯ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും വാഴപ്പള്ളി കിഴക്കുംമുറിയിൽ പൊളക്കൽ മാത്തു ഔസേഫ്.

(൨൪) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൦൮/൧-൧ ൧ ൩൧സെ. ൩൦൮/൧ ൩൨സെ. ൩൦൮/൧ ൩൧സെ. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറുംഭാഗം മുറിയിൽ ളാകയിൽ ചക്കി നാണപ്പി, കാർത്ത്യായനി കല്യാണി.

(൨൫) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൨൩൪/൮ ൫ ൧/൨ സെ. പട്ടാദാരൻ കുമാരമംഗലത്തു മനയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂരിപ്പാട് അനുഭവക്കാർ പുഴവാതുമുറിയിൽ തച്ചപ്പള്ളിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞു വെളുത്തകുഞ്ഞ്. പുഴവാതു പടിഞ്ഞാറേമുറിയിൽ ഇട്ടിര കിട്ടൻ ടി മുറി വലിയപറമ്പു തൈപ്പറമ്പിൽ നാരായണൻ രാമൻ ടി മുറിയിൽ മണിപ്പുഴ ഉണ്ണൻ ഗോപാലൻ, ടിമുറിയിൽ ചെറുതറ കുഞ്ഞൻ പൊന്നൻ.

(൨൬) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൧/൩൪ ൧൩ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരൻ പെരുന്ന കിഴക്കുംമുറിയിൽ തുണ്ടിയിൽ മാണി കുഞ്ചെറിയാ പുത്തൻപറമ്പിൽ ചാക്കോ പോത്തൻ കൊച്ചുപറമ്പിൽ ദേവസ്യാ കുരിയാക്കോസ് അനുഭവക്കാരി പുഴവാതുമുറിയിൽ വാലേൽ കുട്ടി കുഞ്ഞമ്മ.

(൨൭) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൦൨/൨ ൧൩ ൯൦സെ. ൯ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരിയും അനുഭവക്കാരിയും പെരുന്ന കിഴക്കുംമുറിയിൽ മൺഡപവിലാസത്ത് കാർത്ത്യായനിയമ്മ തങ്കമ്മ.

(൨൮) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൦൮/൮ ൧൪. ൮൩സെ. ൽ ൦൩ ച. ലി. ൩൦൮/൨൯, ൯൨സെ. ൫൦൦ ച. ലി. ൩൦൮/൨ വി. ൭൩സെ. ൧൯൮ ച. ലി. ൩൦൯/൨ ൨൩ സെ. ൨ ൯൦ ച. ലി. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും തിരുവല്ലാ താലൂക്കിൽ പെരിങ്ങര പകുതിയിൽ മേപ്രാൽ യിൽ കണിയാന്തറ വടക്കേവീലയിൽ ഇടിച്ചാണ്ടി തോമ്മൻ.

(൨൯) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൦൮/൩ ൧൪. ൪൩സെ. ൫ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും പെരുന്ന കിഴക്കുംഭാഗം മുറിയിൽ പ്രാക്കാലശ്ശേരിൽ നാരായണപിള്ള പത്മനാഭൻപിള്ള.

(൩൦) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൦൨/൧ ൯സെ. ൨ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരി പുഴവാതുമുറിയിൽ അമ്മഞ്ചേരിയിൽ കല്യാണിയമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ അനുഭവക്കാരൻ പെരുന്ന പടിഞ്ഞാറുംഭാഗം മുറിയിൽ ഇടപ്പറമ്പു കുഞ്ഞുപിള്ള.

(൩൧) ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൦൩/൧൦. ൩൬സെ. ൩ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരനും അനുഭവക്കാരനും കുമാരമംഗലത്തു മനയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠൻ ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂരിപ്പാട്.

൩൨. ടി താലൂക്കിൽ ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൦൨/൩.൩ ൨ ൭സെ. ൨ ൦ ൦ ച. ലി. പട്ടാദാരിയും അനുഭവക്കാരിയും മാടപ്പള്ളി പകുതിയിൽ പായിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ വിരുത്തിയിലായ മഠത്തിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ ജാനകിയമ്മ.

എൻ. വെങ്കിടേശ്വരയ്യർ,
സ്പെഷ്യൽലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസർ

Kottayam Taluk.

NOTICES.

കോട്ടയം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കുമാരനല്ലൂർ പകുതി ചെങ്ങളത്തിൽ തെക്കേടത്തു കോവിലകത്തു കൊച്ചുകുട്ടി തമ്പുരാട്ടി മംഗളാംബയിതമ്പുരാട്ടിയുടെ മകൻ ൨ ൧/൨ വയസ്സുള്ള ഉദയവർമ്മൻ തമ്പാൻ ൨൩-൧ ൧-൯ ൧-ൽ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതിനാൽ ടിയാന് ഫാമിലി പെൻഷൻ കുടിശിഖ കോട്ടയം ട്രഷറിയിൽനിന്നും കിട്ടുവാനുള്ളതു വാങ്ങുന്നതിനു ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കണമെന്നു ടിയാന്റെ മാതാവു ടി കൊച്ചുകുട്ടിതമ്പുരാട്ടി മംഗളാംബയിതമ്പുരാട്ടി ഈ കച്ചേരിയിൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ കുമാരനല്ലൂർ പകുതി പാർവ്വത്യകാർ മുഖേന വിചാരണനടത്തി വന്ന റിക്കാർഡുകൾകൊണ്ടു ടി ഉദയവർമ്മൻ തമ്പാൻ ൨൩-൧ ൧-൯ ൧-ൽ മരിച്ചുപോയതായും പെൻഷൻ കിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യ വാങ്ങി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശി പരേതന്റെ മാതാവും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ ടി കൊച്ചുകുട്ടിതമ്പുരാട്ടി മംഗളാംബയിതമ്പുരാട്ടി മാത്രമാണെന്നും പരേതന്റെ പിതാവു കേശവൻ നമ്പൂതിരി ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വദേശമായ മലബാറിൽ പിറവൂർ താലൂക്കിൽ ചെറുതാഴം അംശത്തിൽ കുലയിൽ കാരക്കാട്ടു ഇല്ലത്തു സ്ഥിരതാമസമാണെന്നും അപേക്ഷക ക്ഷത്രിയവംശത്തിൽപെട്ട ആളാകയാൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന് അവകാശം ഇല്ലാത്തതും മരിച്ച കുട്ടിക്കു മറ്റു സഹോദരന്മാർ ആരും ഇല്ലാത്തതും ആണെന്നു വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി ഉദയവർമ്മൻതമ്പാനു കിട്ടുവാനുള്ള ഫാമിലി പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശി ടിയാന്റെ മാതാവും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ ടി കൊച്ചുകുട്ടിതമ്പുരാട്ടി മംഗളാംബയിതമ്പുരാട്ടി സ്വന്തനിലയിലും രക്ഷകർത്താനിലയിലും ആണെന്നുകാണിച്ചു ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ റിക്കാർഡുകളുമായി ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അവധി കഴിഞ്ഞു നൽകപ്പെടുന്നതോ വരുന്നതോ ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പററി ഗൗനിക്കുന്നതല്ല.

(൨)

ശ്രീമറ്റ ടാൻസ്റ്റോർട്ടിൽ ശൈത്യവായിരുന്ന ൧൧൨൫ മാർച്ച് ൩൧-ംതീയതി മരിച്ചുപോയ ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക്, ഒന്നമതി പകുതി, മാമ്പുഴക്കരിക്കരയിൽ കന്നഥുവീട്ടിൽ കെ. പി. രാമൻപിള്ളക്കു കുടിശ്ശിക ശമ്പളം, ബോണസ്, പ്രൊവിഡന്റ്ഫണ്ട് മുത

ലായ ഇനങ്ങളിൽ കിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യ വാങ്ങുന്നതിനു ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നു ടിയാന്റെ ഭാര്യ നാട്ടകം പകുതി പാക്കക്കരയിൽ പാറേപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞിയമ്മ കുട്ടിയമ്മ ഈ കച്ചേരിയിൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ നാട്ടകം പകുതി പാർവത്യകാരും, ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ [illegible] പകുതി പാർവത്യകാരും വിചാരണനടത്തി വന്ന റിക്കാർഡുകളും കൊണ്ടു ടി കെ. പി. രാമൻപിള്ള [illegible] മകരമാസം [illegible]-ാം൹ മരിച്ചുപോയതായും, പരേതനു കിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യ വാങ്ങി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശികളും പരേതന്റെ ഭാര്യയും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ നാട്ടകം പകുതി, പാക്കക്കരയിൽ പാറേപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ ടി കൊച്ചുകുഞ്ഞിയമ്മ കുട്ടിയമ്മയും, സന്താനങ്ങളായ [illegible] വയസ്സുള്ള [illegible]യും, [illegible] മാസം പ്രായമുള്ള [illegible]യും ടിയാന്റെ മാതാവ് ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക് [illegible] പകുതി, [illegible] വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മയും മാത്രമാണെന്നും വിചാരണനടത്തി വന്ന റിക്കാർഡുകളും കൊണ്ടു കാണുന്നതും പിതാവു പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള ഇപ്പോഴും ചേരാനല്ലൂർ പകുതിക്കച്ചേരിയിൽ പ്യൂൺ ജോലിയിൽ ഇരിക്കുന്നതും, പരേതന്റെ സഹോദരങ്ങളായി [illegible] വയസ്സുള്ള ജാനകിയമ്മ, [illegible] വയസ്സുള്ള [illegible]ിയമ്മ, [illegible] വയസ്സുള്ള കെ. പി. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള, [illegible] വയസ്സുള്ള ശിവശങ്കരപ്പിള്ള, [illegible] വയസ്സുള്ള വാസുപിള്ള, [illegible] വയസ്സുള്ള ഭഗീരഥിയമ്മ, [illegible] വയസ്സുള്ള സുമതിയമ്മ ഇങ്ങനെ മൂന്നു സഹോദരന്മാരും ൪ സഹോദരികളും ഉണ്ടെന്നും, എന്നാൽ ഇവർ ടി പരമേശ്വരൻപിള്ളയുടെ സംരക്ഷണയിൽ ജീവിച്ചു വരുന്നു എന്നും മാതാവ് ടി കല്യാണിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ ടിയാർക്കു കിട്ടേണ്ട സംഖ്യ അപേക്ഷക്കാരിയും, പരേതന്റെ ഭാര്യയുമായ ടി കൊച്ചുകുഞ്ഞിയമ്മ കുട്ടിയമ്മ വാങ്ങി എടുക്കുന്നതിനു സമ്മതമൊഴി തന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ പരേതനു കിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശി പരേതന്റെ ഭാര്യയും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ ടി കൊച്ചുകുഞ്ഞിയമ്മ കുട്ടിയമ്മ സ്വന്തനിലയിലും മൈനർ സന്താനങ്ങളുടെ രക്ഷാകർത്തൃനിലയിലും ആണെന്നു കാണിച്ചു ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും, ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ റിക്കാർഡുകളുമായി ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളണം. അവധി കഴിഞ്ഞോ തപാൽമാർഗ്ഗമായോ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

(ബ)

[illegible] ജൂലായ് [illegible].

കോട്ടയം താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ നിന്നും [illegible]-ലെ [illegible]-ാം ആക്ടിനാലും [illegible]-ലെ [illegible]-ാം ആക്ടിനാലും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട [illegible]-ലെ [illegible]-ാം ആക്ട് [illegible]-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

കുമ്മനം പകുതിയിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ കുമ്മനംമുറിയിൽ [illegible] പറമ്പിൽവീട്ടിൽ [illegible]പ്പണിക്കർ ഗോപാലപ്പണിക്കർ ടി പകുതിക്ക [illegible]-ൽ കൃഷിവായ്പ [illegible] കുടിശ്ശികവകയിൽ [illegible] രൂപ [illegible] ണ. [illegible] പൈസയും നോട്ടീസ്പടിവകയിൽ [illegible] ണ. [illegible] പൈസയും ജപ്തിപ്പടി മുതലുകൾ വകയിൽ രൂ. [illegible] ണ. [illegible] ഉൾപ്പെടെ ആകെ മൊത്തം [illegible] രൂ. [illegible] ണ. [illegible] പൈസയും പലിശയും ഈടാക്കുന്നതിനു താഴെപട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു പാർവത്യകാരനെ റിപ്പോർട്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽതുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ നൂറിനു പതിനഞ്ചുവീതം ഉള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരക്കുടിശ്ശിക ആക്ട്പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആ പുനർലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വച്ചിരുന്നാൽ ആയതു ഇളന്നുപോകുന്നതുമാകുന്നു. ലേലംകഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കമെന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെസ്ഥലത്തു ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

വസ്തുവിവരം

മേൽപ്രസ്താവിച്ച തണ്ടപ്പേർ നമ്പരിലും ടി പകുതിയിലും പതിഞ്ഞ കുമ്മനംപകുതിയിൽ കുമ്മനംമുറിയിൽ സർക്കാർ [illegible] ദേവസ്വം പാട്ടം സർവ്വേ [illegible]/[illegible]/[illegible]-ൽ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റുപുരയിടത്തിന്റെയും മുതലായവകളുടെയും പൂർണ്ണാവകാശം. [illegible] ആഗസ്റ്റ്മാസം [illegible]-ാം൹ പകൽ [illegible] മണിക്ക് കോട്ടയം താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

കോട്ടയം. എം. മഹമ്മദാലി,
തഹസിൽദാർ.

Meenachil Taluk

NOTICES.

മീനച്ചിൽ താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ നിന്നും [illegible]-ലെ [illegible]-ാം ആക്ട് [illegible]-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

(എ)

[illegible] ജൂലൈ [illegible].

പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര പകുതിയിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible]മുറിയിൽ പാലക്കുന്നേൽ പുരയിടത്തിൽ [illegible] വർക്കി ദേവസ്യാ ആദായനികുതി കുടിശ്ശിക വകയിൽ [illegible] രൂപ [illegible] ണ. [illegible] പൈസയും നോട്ടീസ്പടി വകയിൽ [illegible] ണ. [illegible] പൈസയും ജപ്തിപ്പടി മരാമത്തുകൂലി വകയിൽ [illegible] ഉൾപ്പെടെ ആകെ മൊത്തം [illegible] രൂപ [illegible] ണ. [illegible] പൈസ ഈടാക്കുന്നതിനു താഴെപട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു പാർവത്യകാരരെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ നൂറിനു പതിനഞ്ചുവീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നും കരക്കുടിശ്ശിക ആക്ട്പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആ പുനർലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വച്ചിരുന്നാൽ ആയതു ഇളന്നുപോകുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കമെന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽ തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലത്തു ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര പകുതിയിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ മറ്റത്തിനാനിക്കൽ വർക്കി ദേവസ്യാ പേരിൽ പതിഞ്ഞ പൂഞ്ഞാർ സ്വരൂപം വക പാട്ടം സർവ്വേ [illegible]/[illegible]-ൽ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റുള്ള ചെമ്മത്താംകുഴി പുരയിടത്തിൽ കിഴക്കേ [illegible]ഉള്ള നാലു ഏക്കർ സ്ഥലവും അതിലുള്ള സകല ദേഹണ്ഡങ്ങളും കുടിയാനുമായ മുൻബാധ്യതകൾ നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം [illegible] ആഗസ്റ്റ്മാസം [illegible]-ാം൹ പകൽ [illegible] മണിക്ക് മീനച്ചിൽ താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

(൨)

പൂഞ്ഞാർ വടക്കേക്കര പകുതിയിൽ ൮൮൦-ാമതു നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ അട്ടക്കാ മറിയിൽ മണ്ടൊട്ടു വീട്ടിൽ കുട്ടൻ ഗൃഹമ്പെയിൽ ടാക്സ് കുടിശ്ശികക വകയിൽ ൪൬ ഉറുപ്പ ൻ ന ൻ ൯ പൈസയും നോട്ടീസു പടി വകയിൽ ൦. ൩. ൯ പൈസയും ജപ്തിപ്പടി മുതലു കൂലിവകയിൽ ൧ ഉറുപ്പ ൨ ആണയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മൊത്തം ൪൬ ൭ ഉറുപ്പ ൧ ആണ തീർക്കേണ്ടതിന്നായി താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തി ചെയ്തുപാ ട്ടത്തുകാരെ ടിപ്പേർക്കു പതിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയ തിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും മേൽ പറഞ്ഞ ലേലനിബന്ധനകളനുസരിച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്ന തിന്നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിന്നു മനസ്സുള്ളവർക്ക് അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കാവുന്ന താകുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

പൂഞ്ഞാർ വടക്കേക്കര പകുതിയിൽ ൮൮൦-ാമതു തണ്ടപ്പേരുകാരൻ മണ്ടൊട്ടു കുട്ടന്റെ പേരിൽ പതിഞ്ഞ പൂഞ്ഞാർ സ്വരൂപം വക പാട്ടം സർവ്വെ ൧൪൩ ൭/൨-ൽ ൧ ഏക്കർ ൫൬ സെന്റു പുരയിടവും സകല ദേഹണ്ഡങ്ങളും ആകുന്നു. കടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂ ർണ്ണാവകാശം. ൧൧൨൭-ാമാണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസം ൧൯-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക് മീനച്ചൽ താലൂക്ക കച്ചേരി യിൽവച്ചു ലേലം.

മീനച്ചൽ. പി. റ്റി. കോശി,
തഹശീൽദാർ.

Thodupuzha Taluk

NOTICE.

൧൧൨൭ ജൂലൈ ൭.

൧൧൨൨-ലെ VII-ാം ആക്ട് ൨൯-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്യുന്ന വകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

തൊടുപുഴ താലൂക്കിൽ കുമാരമംഗലം പകുതിയിൽ ൮൭ ൬ ൮൦-ാമതു നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ റാഴക്കുളം മഠി മുക്കളൽ ചെറിയാൻ ചാക്കോ വക്കീൽ പാലാ ക്കാട്ട് പി. ടി. ലൂക്കാ ഇവർ വില്പനനികുതി ഇനത്തിൽ ൪൭ ൭൦ ക. ൧ ൪ ണ. ൯ സ. ൧൧൨൬-ാമാണ്ടു ജൂലൈ മാസം ൭-ാം തീയതിക്കകം തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നു തീർത്തിട്ടില്ലായ്കയാൽ താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ജപ്തിചെയ്തി രിക്കുന്നു. മേൽ വിവരിച്ച തുകയും പിഴയും ൧൮ ൭ ക. ൯ ണ, വകരണ്ടിൽ ൯ ൫൬ ക. ൪ ണ, ൯ സ. ചെലവു സഹിതം ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ റൊക്കമായി അടക്കണം. അങ്ങനെ അടക്കാത്തപക്ഷം പട്ടിക യിൽ പറയുന്ന വസ്തു നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടും.

വസ്തുവിവരം.

മേൽ പ്രസ്താവിച്ച തണ്ടപ്പേർ നമ്പരിലും പേരിലും പതിഞ്ഞ കുമാരമംഗലം പകുതിയിൽ പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ ൧൫൩/൯-൨-൩-ൽ ൫ ഏ. ൮ ണ, ൩ സ. കരമുള്ള ൩ ഏക്കർ ൫൩ സെന്റിൽ, ൧ ൨ ണ. ൯ സ. കരമുള്ള വടക്കുമാറ്റം ൫ ൯ സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം. കടിശ്ശികക്കാരന്റേതു.

അതിരുകൾ—വടക്ക് ൧൫൩/൮, കിഴക്ക് ൧൫൩/ ൨-൩-൪, തെക്ക് ൧൫൩/൮, മേക്ക് ൧൫൩/൭.

ഈ നോട്ടീസ് തയ്ക്കിപ്പിച്ചു പ്രസിദ്ധംചെയ്യുകയും പതിക്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മുതലുകാരൻ (ഒപ്പ്.)
തടസ്ഥർ (ഒപ്പ്.)
സാക്ഷികൾ (ഒപ്പ്.)

തഹശീൽദാർ (ഒപ്പ്.)

TRICHUR DISTRICT

Cochin-Kanayannur Taluk

DRAFT NOTIFICATION.

Applications are invited for the post of a Field Officer in the Cheranellur Estate Service. The post carries a monthly salary of Rs. 18 and dearness allowance of Rs. 22. The candidate should not have exceeded the age of 25 at the time of entertainment into the Service and will have to retire from the Estate Service at the age of 60. He should also have passed the chain survey test.

The applications should reach this Office on or before 30th July 1952.

Ernakulam.

N. Ramankutty,
Tahsildar.

Mukundapuram Taluk

NOTICE.

൧൧൨൭ ജൂലൈ ൧൨-ാം തീയതി

ഇരിങ്ങാലക്കുട കച്ചേരിയിലെ നിരക്കനിലവാരം.

നെല്ല്, അരി	കണ്ടേറം റാത്തൽ
കുത്തരിക്ക് കൺ ൧. ൪ ക.	൩൯ ൦ ൦. ൦. ൦.
അടയ്ക്ക ഇലാം ൧. ൫ ക.	൩. ൪. ൦

ഇരിങ്ങാലക്കുട. ജി. വാമനൻനമ്പൂതിരി,
തഹശീൽദാർ.

Trichur Taluk

NOTICES.

(൧)

ടി. ആർ. ൧ ൦ ൬/൫൧. ൧൧൨൭ ജൂലൈ ൧൦.

തൃശ്ശിവപേരൂർ താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽനിന്നും എല്ലാവരും അറിയേണ്ടതിന്നായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്നാൽ,

ചേലക്കര വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൯൮-ാംനമ്പർ പുരവക പാട്ടം ൧ ഏക്കർ ൫൨ സെന്റ ഭൂമിയുടെ കര മൊഴിവു പട്ടയം കിട്ടുന്നതിന്നു മണലൂര വില്ലേജിൽ വാല പറയിൽ കണ്ടൻ മകൻ ശങ്കരൻ ടി. ആർ. ൪ ൦ ൬/൫൧ -ാംനമ്പരായി അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപേ ക്ഷ വിചാരണചെയ്തതിൽ മേൽ നമ്പർ ഭൂമി ൭ ൭-ാം നമ്പർ പട്ടയപ്രകാരം പുത്തൻ നടക്കാവിൽ രാമസ്വാമി വിശ്വനാഥയ്യരും വെങ്കിടമയ്യൻ രാമസ്വാമിഅയ്യരും പേരിൽ ജന്മമായുള്ളതായും കാണുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ നമ്പർ ഒരു വഹകളുംകൂടി അന്നത്തെ സബ് രജിസ്ട്രാഫീ സിലെ ൨൪൩ ൭/൫൦-ാംനമ്പർ തീറാധാരപ്രകാരം തൃശ്ശൂരങ്ങാടിയിൽ അനന്തരാമയ്യൻ മുതൽ പേർക്കുവേണ്ടി ൨ ൧ ൨ ൩-ൽ ആദ്യം ൮ ൭-ാംനമ്പരായി രേഖപ്പെടുത്തി നിന്നു റിസീവർ തൃശ്ശിവപേരൂർ വില്ലേ ജിൽ ആർ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ അരണാട്ടുകര വില്ലേജിൽ ചിറമ്മലപ്പിള്ളി ലോനപ്പൻ പ്രാൻസിസ്സിന്നു തീറുകൊടു ക്കുകയും, ടി പ്രാൻസിസ്സ് ൧൧൨൫-ൽ ൧ ൩ ൦ ൭-ാം നമ്പർ തീറാധാരപ്രകാരം ടി നമ്പർ ഒരു വഹകളും കൂടി അപേക്ഷകനായ വാല പറയിൽ കണ്ടൻ മകൻ ശങ്കരനു തീറുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അപേ ക്ഷാനമ്പരണം ജന്മമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിന്ന പട്ടയക്കാര രിൽ വിശ്വനാഥയ്യൻ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതായും രാമ സ്വാമി അയ്യരുടെ സമ്മതകച്ചീട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ സ മ്മതമില്ലെന്നു പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ആയതിനാൽ മേൽപറഞ്ഞ നമ്പർ ഒരു അപേക്ഷ കന്നായ കണ്ടൻ മകൻ ശങ്കരൻ പേരിൽ ചേർത്തു പട്ടയം കൊടുക്കുന്നകാര്യത്തിൽ പട്ടയക്കാർക്കോ മറ്റുവല്ലവർക്കോ വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ മുപ്പതുദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അപേ ക്ഷപ്രകാരം ജന്മമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും പിന്നീടു കൊണ്ടുവ രുന്ന യാതൊരാക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

II

NOTICE OF ATTACHMENT.

14th July 1952.

Notice of attachment to Konikara Porinchu Ouseph in the Village of Cherpu of Trichur Taluk.

Take notice that as you have not paid or shown sufficient cause for the nonpayment of Rs. 3636-13-0 although the said sum has been duly demanded in writing from you, the landed property belonging to you is hereby placed under attachment; and that unless the arrear due by you and other charges be paid within 30th July 1952, the landed property will be placed on nadupattam or brought to sale in due course of law. You will further take notice that from the date of this attachment notice until the date of sale or placing on nadupattam of your land hereby attached, you are, and will be held liable for all kists thereon accruing, and the said kists will be demanded of, and levied from, you as arrears of land revenue. If you have any objection to the land being placed on nadupattam you are required to state so within seven days from the date of this notice.

തൃശ്ശിവപേരൂർ താലൂക്ക് ചേർപ്പ് വില്ലേജിൽ കോനിക്കര പൊറിഞ്ചു ഔസേപ്പ് എന്നവർക്കുള്ള ജപ്തിനോട്ടീസ്.

ആദായ നികുതിയും പലിശയും കൂടി നിങ്ങൾ തീർക്കേണ്ടതായ ഉറുപ്പിക ൩൬൩൬-൧൩-൦ ക്രമപ്രകാരം രേഖാമൂലം നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർക്കുകയോ തീർക്കാതിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള ഭൂസ്വത്ത് ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യയും മറ്റു ചെലവുകളും ൧൯൫൨-ാമാണ്ട് ജൂലായിമാസം ൩൦-ാം തിയതിക്കകം തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂസ്വത്ത് നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ നിയമപ്രകാരം വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിയാക്കിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭൂസ്വത്തിനെ വില്ക്കുകയോ നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതിവരെ ആ ഭൂസ്വത്തിന്മേൽ ചുമത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആ കിസ്തുകൾ നികുതി ബാക്കി എന്നപോലെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഭൂമി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിൽ വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഏഴുദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

Name of Village—Cherpu.

Sy. No.	*Extent* A.	C.	*Tenure.*
137/1	0	87	Padaravakaverumpattom Nilam
137/3	2	07	Do.
137/5	0	22	Do.
257/1	0	97	Puravaka Nilam
264	1	69	Do.
267	0	32	Do.
272/1	1	13	Do.
274	0	30	Do.
	Oorakam.		
372/1	0	10	Pandaravekaverumpattam Nilam
372/2	0	22	Do. Parambu
372/3	3	14	Do. Nilam

വില്ലേജ്—ടി ചേർപ്പ്

പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ ൧൩൭/൧-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൮൭ സെന്റ് നിലവും. ടിയിൽ സർവ്വെ ൧൩൭/൩-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൨ ഏക്കർ ൭ സെന്റ് നിലം. ടിയിൽ സർവ്വെ ൧൩൭/൫-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൨൨ സെന്റ് നിലം. ടി പുറവക സർവ്വെ ൨൫൭/൧-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൯൭ സെന്റ് നിലം. ടിയിൽ സർവ്വെ ൨൬൪-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൧ ഏക്കർ ൬൯ സെന്റ് നിലം. ടിയിൽ സർവ്വെ ൨൬൭-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൩൨ സെന്റ് നിലം. ടിയിൽ സർവ്വെ ൨൭൨/൧-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൧ ഏക്കർ ൧൩ സെന്റ് നിലം. ടിയിൽ സർവ്വെ ൨൭൪-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൩൦ സെന്റ് നിലം.

ടി ഊരകം.

പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ ൩൭൨/൧-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൧൦ സെന്റ് നിലം. ടിയിൽ സർവ്വെ ൩൭൨/൨-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൨൨ സെന്റ് പറമ്പ്. ടിയിൽ സർവ്വെ ൩൭൨/൩-ൽ [illegible] നികുതിയും [illegible] കാശ്ശുമുള്ള ൩ ഏക്കർ ൧൪ സെന്റ് നിലം.

III.

NOTICE OF SALE OF LAND.

It is hereby notified that the undermentioned lands selected out of those attached in satisfaction of arrears of Income-tax due by the person named below the present registered land-holder and a revenue-defaulter, will be sold by public auction at the places and date mentioned below or other day to which the sale may be adjourned. The sale will commence at 11 A.M. and the lands will be knocked down to the highest bidder.

2. The current revenue payable by the purchaser on the lands for the whole (or remainder as the case may be) of the current year is Rupees as shown in detail in the statement at foot.

3. Purchasers will be required to deposit 15 per cent of the purchase-money at the time of sale, and if they fail to pay the remainder of the purchase-money within 30 days from the day of sale, the money deposited by them shall be liable to forfeiture.

4. When such deposit shall not be made, nor the remaining purchase money paid up, the lands will be resold at the expense and the risk of the first purchaser.

5. Persons bidding at the sale may be required to state whether they bid on their own account or as agents, and in the latter case to deposit a written authority signed by their principals; otherwise their bids may be rejected.

6. The sale shall be stayed if the defaulter or other person acting on his behalf or claiming an interest in the land tenders the full amount of the arrears of revenue with interest and other charges, provided such tender be made before sunset on the day previous to that appointed for the sale.

7. The sale will not be final until confirmed by the District Collector and a period of 30 days will be allowed between sale and confirmation to admit of parties aggrieved by any proceeding in connection with such sales presenting appeals. On confirmation of the sale, the lands will be registered in the name of the purchaser and a certificate of sale signed and sealed by the District Collector will be granted to him on payment of the stamp duty thereon.

8. It is to be distinctly understood that Government is not responsible for errors either in the description of the lands or in their estimated extent.

9. Purchasers will also understand that the assessment payable to Government on the land will be liable to alteration at any general revision of the land revenue settlement of the State.

താഴെ പറയുന്ന വില്ലേജുകളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയുടമസ്ഥരും ബാക്കി വരുത്തിയവരുമായ ആളുകളുടെ ബാക്കികൾ വസൂലാക്കപ്പെടുന്നതിലേക്കായി താഴെ പറയുന്ന ഭൂമികളെ അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന തിയതികളിലും സ്ഥലത്തും വച്ച് പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലേലം പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതും ഭൂമികൾ കൂടുതൽ സംഖ്യയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൨. ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ച് ലേലം കൊണ്ടവർ തീർക്കേണ്ടതായ തന്നാണ്ട് നികുതി കൊല്ലം കട്ടക്കുള്ളതോ ബാക്കിയുള്ളതോ ആയ സംഖ്യ ചേർത്ത് സ്റ്റേറ്റുമെന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആകുന്നു.

൩. ലേലം കൊണ്ടവർ ലേലസമയത്ത് ലേലവിലയിൽ നൂറേക്ക് പതിനഞ്ച് വീതമുള്ള ഒരു സംഖ്യ അന്നുതന്നെ വെച്ചേണ്ടതായിരിക്കും. ലേലത്തിൽ ബാക്കി സംഖ്യ ലേലത്തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ തീർക്കാതിരുന്നാൽ അവർ അന്നോളമായി വച്ച സംഖ്യ സർക്കാരിലേയ്ക്കു മുതൽ കൂട്ടുവാൻ ഏതുവരുന്നതാകുന്നു.

൪. അപ്രകാരം അനാമത്ത് വച്ചുതീർക്കുകയോ ലേലവിലയിൽ ബാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഭൂമികൾ ഗവർലേലക്കാരന്റെ ചെലവിന്മേലും ഉത്തരവാദത്തിന്മേലും രണ്ടാമത് ലേലം വിളിക്കുന്നതാകുന്നു.

൫. ലേലം വിളിക്കുന്നാളുകളോട് അവർ വിളിക്കുന്നത് സ്വന്തനിലയിലോ കാര്യസ്ഥന്റെ നിലയിലോ എന്നറിയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും കാര്യസ്ഥന്റെ നിലയിലാണെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ മുതലാളിമാരുടെ ഒപ്പും കൂടിയ ഒരു അധികാരപത്രം ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും ആകുന്നു. അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം നടത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ ലേലത്തിൽനിന്നും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൬. ബാക്കി വരുത്തിയവനോ അയാൾക്കുവേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിന്മേൽ അവകാശം കൊണ്ടുവരുന്ന വേറെ ആളോ ബാക്കിവച്ച മുഴുവൻ സംഖ്യയും പലിശയും മററു ചെലവുകളും ലേലതീയതിക്കു മുമ്പിലത്തെ ദിവസം അസ്തമനത്തിനു മുമ്പ് ഹാജരാക്കുന്നതായാൽ ആ ലേലം നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൭. ലേലം ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാലല്ലാതെ തീർച്ചപ്പെടുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ലേലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു വല്ല നടപടിയെപ്പററിയും സങ്കടക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവർക്ക് അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ൩൦ ദിവസത്തെ പുറമെ ലേലത്തിനും ആയതു സ്ഥിരപ്പെടുത്തലിനും ഇടയിലായി അനുവദിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ഭൂമികൾ ലേലം കൊണ്ടാളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആയാൾ മുഴുവൻ ലഭ്യമാക്കിയാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടർ ഒപ്പിട്ട ഒരു വില്പന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയാൾക്കു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൮. ഭൂമികളുടെ വിവരണത്തിലാകട്ടെ അളവുകൾക്കു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വിസ്തീർണ്ണത്തിലാകട്ടെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ആ തെറ്റുകൾക്കു ഗവണ്മെന്റ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ലെന്നും വിശദമായി അറിയേണ്ടതാണ്.

൯. ഭൂമിയിന്മേൽ ഗവണ്മെന്റിലേയ്ക്കു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന നികുതി ഈ രാജ്യത്തെ റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റിനെപ്പററി പൊതുവിൽ വല്ല ഭേദഗതിയും ചെയ്യുന്നതിൽ വച്ചു ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്നും കൂടി ലേലക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

10th July 1952.

Taluk—Trichur. *Village*—Manalur.

Name of defaulter and nature of arrears—Poranchu Devassy executor of minor Antony son of late Porathur Chacku (Income-tax).

Date and place of auction—On 18th August 1952 at the Village Office, Manalur.

Amount payable by the purchaser—Rs. 420-7-0.

Description of land—37 cents of Kanam paramba with all improvements and the building in part of S. No. 880 of Manalur Village, Trichur Taluk.

Approximate amount—Rs. 1500.

താലൂക്ക്—തൃശ്ശിവപേരൂർ. വില്ലേജ്—മണലൂർ.

കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേരും കുടിശ്ശിക ഇനവും—പൊറത്തൂർ മങ്കൊട്ടിൽ മരിച്ച ചാക്കു മകൻ മൈനർ അന്തോണിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടർ ടിയിൽ പറഞ്ചു മകൻ ദേവസ്സി. (ഇൻകംടാക്സ് ബാക്കി)

ലേലതീയതിയും സ്ഥലവും—൧൧൨൮ ആഗസ്റ്റ് ൧൮-ാം മണലൂർ വില്ലേജാഫീസിൽ വച്ച്.

ലേലം കൊണ്ടാൾ തീർക്കേണ്ടതായ സംഖ്യ—൪൨൦ ക. ൭ ണ.

വസ്തുവിവരം.

തൃശ്ശിവപേരൂർ താലൂക്കിൽ മണലൂർ വില്ലേജിൽ കാണം സർവ്വേ ൮൮൦-ൽ ആകെ ൩൭ സെന്റ പറമ്പും അതിലുള്ള കായ്ഫലം തെങ്ങ് ൩൨-ം കമുക് ൧൪-ം ൨൩ കോൽ ൧൩ വീതം ചുററിൽ കല്ലും മണ്ണും വച്ചു ഓട മേൽക്കൂരയോടു കൂടിയ പുരയും.

മതിപ്പുവില ൧൫൦൦ ക.

Trichur.

V. SUBRAMANIA MENON,
Tahsildar.

Thalappilly Taluk.

NOTICE.

൧൧൨൮ മിഥുനം ൨൫

തലപ്പിള്ളി താലൂക്കാഫീസിൽനിന്നും എല്ലാവരും അറിവാനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് ൩൪-ാം നമ്പർ എരുമപ്പെട്ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൻ ൭൮/൧-ൽ നിന്നും ൧൪ സെന്റ സ്ഥലം തന്റെ പേർക്ക് മാറ്റിത്തരേണ്ടതാണെന്ന് കാണിച്ച് എരുമപ്പെട്ടി വില്ലേജിൽ തണ്ടാൻ വേലായുധൻ മാത്തു കാളിയും, ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൻ ൭൮/൧-ൽ നിന്നും ഇളം ൧൪ സെന്റ സ്ഥലം തന്റെ പേർക്കു മാറ്റിത്തരേണ്ടതാണെന്നു കാണിച്ച് എരുമപ്പെട്ടി വില്ലേജിൽ മാത്തിൽ വേലുക്കുട്ടി മകൾ പാറുക്കുട്ടി അമ്മയും കൂടി റി. ആർ. ൭൨൮/൮൭-ാം നമ്പരായി ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹർജി വിചാരണ ചെയ്തതിൽ മേല്പടി എരുമപ്പെട്ടി വില്ലേജിൽനിന്നും എൽ. ആർ. ൯൭-ാം നമ്പർ പട്ടയപ്രകാരം പുളിയമ്പററ ലക്ഷ്മി കുട്ടിനായർ പേരിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായും ടിയാന് സർവ്വേ ൻ ൭൮/൧-ൽ നിന്നും ൧൪ സെന്റ സ്ഥലം പ. ഡി. ര. ആഫീസിലെ ൧൧൨൨-ൽ ൪൩൫-ാം നമ്പർ തീറാധാരപ്രകാരം അപേക്ഷകയായ കാളിക്കും ഇളം ൦.൧൪ സെന്റ സ്ഥലം പ. ഡി. ര. ആഫീസിലെ ൧൧൨൨-ൽ ൪൩൬-ാം നമ്പർ തീറാധാരപ്രകാരം ഇക്കണ്ടൻ മൊയ്തു മകൾ ഉമ്മാച്ചുമ്മ മുതൽപേർക്കും ടി ഉമ്മാച്ചുമ്മ മുതൽപേർ ടി തീറ് വഹ പ. ഡി. ര. ആഫീസിലെ ൧൧൨൫-ൽ ൭൮൪-ാം നമ്പർ തീറാധാരപ്രകാരം അപേക്ഷക്കാരി പാറുക്കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് തീറും കൈവശവും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായും രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നു.

തീറ് വഹകൾ സബ്ഡിവിഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാകയാൽ വില്ലേജിൽനിന്നും സ്ഥലത്ത് പോയി തീറാധാരം കൈവശം മുതലായവയെ ആസ്പദിച്ച് സബ്ഡിവിഷൻ ചെയ്തതിൽ പുതിയ സർവ്വേ ൻ ൭൮/൯-ാം നമ്പർ ഹർജിക്കാരി കാളിപേരിലും, പുതിയ സർവ്വേ ൻ ൭൮/൪-ാം നമ്പർ ഹർജിക്കാരി പാറുക്കുട്ടി അമ്മ പേരിലും മാറേണ്ടതായി കണ്ടിരിക്കുന്നു.

പട്ടയക്കാർ കുട്ടിനായർ സ്ഥലത്ത് താമസമില്ലാത്തതിനാലും ടിയാന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മേൽവിലാസം ഇവിടെ അറിവില്ലാത്തതിനാലും മേൽമാററത്തിനായോ

മായ സമ്മതപത്രത്തോടുകൂടി വാങ്ങിയതാണോ എന്നു സംബന്ധിച്ച റിക്കാർഡുകളിൽ നിന്നു തെളിവുകിട്ടുവാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല.

അതിനാൽ അപേക്ഷപ്രകാരം മേൽ പറഞ്ഞതായി കാണുന്ന പുതിയ സർവ്വെ ൻ ൧൩൭/൪, ൫ എന്നീ നമ്പരുകളും മറ്റും അപേക്ഷകരുടെ പേരിൽ മാറ്റുന്നതിൽ പക്ഷമായോ എതിരായോ വല്ലവർക്കും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതിമുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവധികഴിഞ്ഞു മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും പിന്നീടു കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇതിനാൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വടക്കാഞ്ചേരി. കെ. ശങ്കരമേനോൻ, തഹസിൽദാർ.

Parur Taluk

Notices.

പറവൂർ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൨൭ മിഥുനം ൬-ാംതീയതി ൨൫-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു്.

(1)

൧൧൨൭ മിഥുനം

ചേന്ദമംഗലം പകുതിയിൽ ജന്മിക്കരം ൫൬൩/൨൪-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ പള്ളിപ്പാട്ടുമഠത്തിൽ ഉരളികണ്ടവിട്ടിൽ മരക്കാരൻ കൊച്ചുകുട്ടി എന്ന ആളിൽനിന്നും ഒടുക്കുവാനുള്ള ൨൦൨ രൂ. ൩ണ. ൧ സം-യും നോട്ടീസുപടികളിൽ ൯ണ-യും ചേർത്തു കുടിശ്ശിക ആകെ ൨൦൨ രൂ. ൭ ണ. ൧ സം-യും പലിശയും വീഴ്ചയും ഈടാക്കുന്നതിനു താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ടിയാനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽതുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ നൂറിനു ൧൫ വീതം ഉള്ള തുക ഡിപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ഒടുക്കാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം സ്വന്തം ചെലവിൽ ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽ വരുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കുടിശ്ശിക ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആദ്യത്തെ ലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഡിപ്പോസിറ്റ് വച്ചിരുന്നാൽ ആയതു് ഇളക്കിച്ചേർക്കുന്നതും ആകുന്നു. ലേലംകഴിഞ്ഞു് ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കം ചെയ്തിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെസ്ഥലത്തു ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

ജന്മിക്കരം ൫൬൩/൨൪ ലാൻറവന്യൂ ൩൦൨ ഉരളിക്കര മരക്കാർ കാതിരു പേരിൽപതിഞ്ഞ ചേന്ദമംഗലം പകുതിയിൽ പള്ളിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ നായരമ്പലം ദേവസ്വം കാണം സർവ്വെ ൧൪൭/൨-ൽ ൨൫ സെൻറും ലാൻറവന്യൂ ൨൧൭൪-ാംനമ്പരായി ഏഴുപ്പിള്ളി കൊച്ചുകുഞ്ഞി കാതിരു പേരിൽപതിഞ്ഞ ടി ടി സർവ്വെ ൧൪൭/൨/൨-ൽ ൨൫ സെൻറും പുരയിടങ്ങളുടെ പൂർവ്വാവകാശം. ൧൧൨൭ ആഗസ്റ്റ്മാസം ൨൨-ാംതീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്കു താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

തണ്ടിനംകൂടി കരം ൧൨ ണ. ൩ സ, യും ജന്മിക്കരം ൨൨ രൂ ൧ ണ. ൯ സ. യും ആകുന്നു.

(2)

പറവൂർതാലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൨൭ മിഥുനം ൬-ാംതീയതി ൨൩-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതു്.

ഈ താലൂക്കിൽചേന്ന ഇടപ്പള്ളി തെക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ കരക്കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ അടിയിൽ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന പേരുകാർക്കു് ഡിമാൻറനോട്ടീസു കൊടുത്തു് അവധികഴിഞ്ഞിട്ടും തുക ഒടുക്കായ്കയാൽ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശികത്തുകയും നടപടിച്ചെലവും ഇന്നുമുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരാക്കി ഒടുക്കാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടും.

വസ്തുവിവരം.

൧. ൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വെണ്ണലമുറിയിൽ കണ്ണാട്ടുമനയ്ക്കൽ വാസുദേവൻ ശങ്കരൻ നമ്പൂരിവക നിലം സർവ്വെ ൧൧൧/൪-൨൫ സെൻറ്. കുടിശ്ശികത്തുക ൩൯ രൂ. ൧൧ ണ. ൨ സ.

൨. ൧൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ചുറവപ്പാട്ടു മുറിയിൽ ഇടപ്പള്ളി ബ്രാഹ്മണസമൂഹംവക പുരയിടം സർവ്വെ ൭൩/൪-൯ സെൻറിൽ ൧൫ സെൻറ്. കുടിശ്ശികതുക ൨൫ രൂ. ൩ ണ. ൩ സ.

൩. ൨൦ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ചുറവപ്പാട്ടു മുറിയിൽ കൊരമ്പിനായിൽ രാമൻ കുഞ്ഞു തിരുമുൽപ്പാട്‌വക പുരയിടം സർവ്വെ ൧൨/൨ ഇ. ൨൯ സെൻറ് പുരയിടം. കുടിശ്ശികത്തുക ൨൩ രൂ. ൨ ണ. ൩ സ.

൪. ൨൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ എളമക്കര മുറിയിൽ പേരണ്ടൂർ പുതുമന ദാമോദരൻ മാമോദരൻ നമ്പൂതിരി നിലം സർവ്വെ ൨൨൦/൧൯ ബി. ൨൬ സെൻറ നിലം. കുടിശ്ശികത്തുക ൪൪ രൂ. ൧൦ ണ.

൫. ൪൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ പാലാരിവട്ടം മുറിയിൽ ആയിരവിട്ടിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി കൃഷ്ണൻ നായർ പുരയിടംവക സർവ്വെ ൩൭/൨-ൽ ൧൬ സെൻറ നിലം. കുടിശ്ശികത്തുക ൨൬ രൂ. ൯ ണ. ൬ സ.

൬. ൪൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ പാടിവട്ടം മുറിയിൽ ആട്ടാവീട്ടിൽ ഇരവിപേരൂർ കൃഷ്ണൻ പേരിൽ ചന്തിരത്തിൽ പത്മനാഭപിള്ളയുടെ വക പുരയിടം സർവ്വെ ൧൬൯/൧൭ ബിയിൽ ൯ സെൻറ നിലം. കുടിശ്ശികത്തുക ൧൯ രൂ. ൭ ണ. ൫ സ.

൭. ൩൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ചുറവപ്പാട്ടു മുറിയിൽ എളമക്കര പള്ളിപ്പാട്ടു ശങ്കരൻ കുട്ടൻ മേനോൻ പേരിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മവക സർവ്വെ ൧൯൯/൨-ാം നമ്പരിൽ ൧൫ സെൻറ നിലം. കുടിശ്ശികത്തുക ൫൦ രൂ. ൪ ണ. ൭ സ.

൮. ൧൭൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ എളമക്കര മുറിയിൽ കിഴക്കേ പുവമ്പിള്ളിൽ നാരായണപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള പേരിൽ കണ്ടോപി മാധവൻപിള്ള വക സർവ്വെ ൧൯൯/൫-ാംനമ്പരിൽ ൫൦ സെൻറ നിലം. കുടിശ്ശികത്തുക ൩൪ രൂ. ൨ ണ. ൧ സ.

൯. ൧൦൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ചെണ്ണല മുറിയിൽ കറോനപ്പിള്ളിൽ വേലായുധൻ പരമേശ്വരപ്പണിക്കർ വക സർവ്വെ ൫൯/൧൨ എ-ൽ ൨൫ സെൻറ പുരയിടം. കുടിശ്ശികത്തുക ൫൭ രൂ. ൧൦ ണ.

൧൦. ൧൧൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ടിമുറിയിൽ കറോനപ്പിള്ളിൽ വേലായുധൻ പരമേശ്വരപ്പണിക്കർ വക സർവ്വെ ൫൪/൩-ാംനമ്പരിൽ ൨൦ സെൻറ നിലം. കുടിശ്ശികത്തുക ൯൨ രൂ. ൧൨ ണ. ൨ സ.

൧൧. ൧൧൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ടിമുറിയിൽ കറോനപ്പിള്ളിൽ വേലായുധൻ പരമേശ്വരപ്പണിക്കർ വക സർവ്വെ ൩൧/൨ എയിൽ ൧ ഏക്കർ നിലം. കുടിശ്ശികത്തുക ൨൧൧ രൂ. ൭ ണ. ൧൧ സ.

൧൨. ൧൨൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ പാലാരിവട്ടംമുറിയിൽ ചന്തിരത്തിൽ നാരായണപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള വക സർവ്വെ ൧൫൨/൩ എ-ൽ ൧൭ സെൻറ പുരയിടം. കുടിശ്ശികത്തുക ൨൦ രൂ. ൧൧ ണ. ൮ സ.

൧൩. ൧൪൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ എളമക്കരമുറിയിൽ തിരുനിലത്തു നാരായണൻ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള പേരിൽ നാരായണപിള്ള വക സർവ്വെ ൨൨ ൧/൩ എ-ൽ ൧൫ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൧൪ രൂ. ൩ ണ.

൧൪. ൨ ൧൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ചുററപാട്ടുമുറിയിൽ മേനയയാമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ അച്ചുതൻപിള്ള പേരിൽ കേശവപിള്ള വക സർവ്വെ ൧൨൪/൪-ാംനമ്പരിൽ ൪൨ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൧൪൪ രൂ. ൧൪ ണ. ൬ സ.

൧൫. ൪൩ ൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ചേന്നമംഗലമുറിയിൽ വെള്ളയിൽപാക്കം പള്ളിപറമ്പിൽ പൈലി വാവു പേരിൽ അവുസേപ്പുവക സർവ്വെ ൬. ൧/. ൧൪ എ-ൽ ൩ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൧൭ രൂ. ൨ ണ. ൪ സ.

൧൬. ൫൨ ൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ചുററപാട്ട മുറിയിൽ മാലിയംവീട്ടിൽ ദേവകി കുഞ്ഞമ്മവക സർവ്വെ ൧൫൬/൬ എ-ൽ ൧൭ സെൻറ പുരയിടം. കടിസ്സികളുക ൨൨ രൂ. ൨ ണ. ൬ സ.

൧൭. ൬൬ ൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വെണ്ണലമുറിയിൽ ഉത്രാടത്തിൽ ലക്ഷ്മി പേരിൽ നാരായണപണിക്കർ വക സർവ്വെ ൫൨/൨ ൦ എ-ൽ ൧൦ സെൻറ പുരയിടം. കടിസ്സികളുക ൧൬ രൂ. ൨ ണ. ൨ സ.

൧൮. ൪൬ ൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വെണ്ണലമുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ എടേത്തുവീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ വേലായുധൻപേരിൽ രാമൻപിള്ള വക സർവ്വെ ൭ ൧/൧ എ-ൽ ൧൦ സെൻറ പുരയിടം. കടിസ്സികളുക ൧൬ രൂ. ൬ ണ. ൩ സ.

൧൯. ൪൨ ൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കല്ലൂർമുറിയിൽ പാട്ടുപറമ്പിൽ വറീതു വറീതുവക സർവ്വെ ൨൫/൨ ൧-ാംനമ്പരിൽ ൧൦ സെൻറ പുരയിടം. കടിസ്സികളുക ൧൨ രൂ. ൨ ണ. ൪ സ.

൨൦. ൪൪൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ എളമക്കരമുറിയിൽ മതിലകത്ത്പറമ്പിൽ പാക്കം ബ്രാഹ്മണിവീട്ടിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ മുതൽപേർ പേരിൽ സർവ്വെ ൧൩ ൫/൨-ാംനമ്പരിൽ ൩ സെൻറ പുരയിടം. കടിസ്സികളുക ൨ രൂ. ൪ ണ. ൭ സ.

൨൧. ൩ ൧൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ പാലാരിവട്ടം മുറിയിൽ ആയിരവീട്ടിൽ പാറുക്കുട്ടിഅമ്മ നാരായണിഅമ്മവക സർവ്വെ ൬൯/൩ എ-ൽ ൧൫ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൨ രൂ. ൩ ണ. ൭ സ.

൨൨. ൩ ൭ ൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ എളമക്കരമുറിയിൽ വെളിയത്തുപറമ്പ് എന്നു പറയുന്ന കിഴക്കേ കുഞ്ഞുപറമ്പ് പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമൻ മേനവൻ പേരിൽ ശാരദഅമ്മവക സർവ്വെ ൧൭൧/൨ എ-ൽ ൧൦ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൧൨ രൂ. ൧ ണ. ൬ സ.

൨൩. ൧൦൦൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ചേന്നമംഗലമുറിയിൽ കളിയച്ചിള്ളിൽപാക്കം മാതിപ്പറമ്പിൽ അയിരൂപ്പു മേസ്ത്രി പേരിൽ കുഞ്ഞമ്മവക സർവ്വെ ൪൭/൧ ൦-ാംനമ്പരിൽ ൨ ൦ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൬൩ രൂ. ൧൨ ണ. ൩ സ.

൨൪. ൧൦൨൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ എളമക്കരമുറിയിൽ കൃഷ്ണത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ കല്യാണിഅമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ വക സർവ്വെ ൨൨൪/൬-ാംനമ്പരിൽ ൧൨ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൧൬ രൂ. ൧൨ ണ. ൧ ൧ സ.

൨൫. ൧൨ ൫൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വെണ്ണലമുറിയിൽ വടക്കിനേത്തുപാക്കം കൊററങ്കേരി മണ്ണൂര് കൊച്ചുപിള്ളവക സർവ്വെ ൨ ൭/൫-ാംനമ്പരിൽ ൨൩ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൨൪ രൂ. ൧൨ ണ. ൨ സ.

൨൬. ൧൨൪൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വെണ്ണലമുറിയിൽ മാടപ്പാട്ടു എണ്ണക്കുടിപ്പേഴ്ഴ മേക്കെക്കുഞ്ഞിക്കാവമ്മ കാർത്ത്യായനിയമ്മ പേരിൽ പേഴപ്പള്ളിൽ ഉണ്ണി രാമൻ വക സർവ്വെ ൧൦/൫ ബി-ൽ ൧൫ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൧൩ രൂ. ൩ ണ. ൫ സ.

൨൭. ൧൨൨൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ പാലാരിവട്ടം മുറിയിൽ ആയിരവീട്ടിൽ കണ്ണുണ്ണി കൃഷ്ണൻ എളയിടംവക സർവ്വെ ൧൧൪/൨-ാംനമ്പരിൽ ൨൬ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൩ ൭ രൂ. ൨ സ.

൨൮. ൧൨൨൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വെണ്ണല മുറിയിൽ കോളാമ്പിള്ളിപാക്കം പുന്നപുരക്കൽ കണ്ടൻ കണ്ടൻ മുതൽപേർ പേരിൽ കരുണൻവക സർവ്വെ ൫ ൦/൬/൨-ാംനമ്പരിൽ ൧൦ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൧൪ രൂ. ൫ ണ. ൬ സ.

൨൯. ൧൨൫൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ പാലാരിവട്ടംമുറിയിൽ ചന്ദിരത്തിൽവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പത്മനാഭപിള്ളവക സർവ്വെ ൧൫൨/൧൦ ബി-യിൽ ൬ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൧൧ രൂ. ൩ ണ. ൩ സ.

൩൦. ൧൪൨൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ എളമക്കര മുറിയിൽ പേരണ്ടൂർട്ടയിൽ നാരായണപിള്ള പേരിൽ കാരമയിൽ നാരായണിഅമ്മവക സർവ്വെ ൪൫/൧൫ ബി-ൽ ൧൦ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൧൪ രൂ. ൪ ണ.

൩൧. ൧൪൩൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ദേവംതലംമുറിയിൽ തെറക്കപ്പറമ്പിലിരിക്കും മണ്ണാട്ട് നാരായണി പാറുക്കുട്ടിഅമ്മ വക സർവ്വെ ൧൬൨/൭ എ-ൽ ൨-ാംനമ്പരിൽ ൭ സെൻറ പുരയിടം. കടിസ്സികളുക ൬ രൂ. ൩ ണ. ൧ ൧ സ.

൩൨. ൧൭൬൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ എളമക്കരമുറിയിൽ ചമ്പാടിവീട്ടിൽ കൃഷ്ണപിള്ള അച്ചുതൻപിള്ള പേരിൽ രാമക്കോട്ടു ഗോപാലൻ നായർ വക സർവ്വെ ൧൩൨/൧ ൭ ബി-ൽ ൭ സെൻറ പുരയിടം. കടിസ്സികളുക ൧൩ രൂ. ൧൨ ണ.

൩൩. ൨൧൬൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ എളമക്കരമുറിയിൽ വെളിയത്തുപറമ്പിൽ ഗോവിന്ദൻ രാമൻ മേനോൻ പേരിൽ ശാരദഅമ്മവക സർവ്വെ ൨൨൪/൧൩ എ-ൽ ൧൨ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൧൪ രൂ. ൧൩ ണ.

൩൪. ൨൨൧൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വട്ടക്കന്നംമുറിയിൽ കൈകൊള്ളുമഠത്തിലിരിക്കും പൂവമ്പുള്ളിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പേരിൽ ആലുങ്കൽ ദാമോദരൻ അനന്തൻവക സർവ്വെ ൧൭൨/൨-ാംനമ്പരിൽ ൩൦ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൬ രൂ. ൨ ണ. ൪ സ.

൩൫. ൨൨൨൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ പാലാരിവട്ടം മുറിയിൽ ആയിരവീട്ടിൽ പാറുക്കുട്ടി അപ്പച്ചിഅമ്മ മകൾ നാരായണിഅപ്പച്ചിഅമ്മ വക സർവ്വെ ൫൨/൪-ാംനമ്പരിൽ ൩൭ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൩ ൪ രൂ. ൧൦ ണ.

൩൬. ൨൩൭൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ വെണ്ണലമുറിയിൽ ഉമ്മത്തപ്പറമ്പിൽ താമസിക്കും കാറിപ്പക്കാലയിൽ മത്തായി തോമ വക സർവ്വെ ൧൦൪/൧൧/൨-ാംനമ്പരിൽ ൬ സെൻറ നിലം. കടിസ്സികളുക ൪ രൂ. ൫ ണ. ൧൦ സ.

൩൭. ൨൫൦൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ എളമക്കരമുറിയിൽ പാലപ്പറമ്പുവീട്ടിൽ കൃഷ്ണപിള്ള അനന്തപത്മനാഭപിള്ളവക സർവ്വെ ൧൪൬/൨ ബി-ൽ ൧൨ സെൻറ പുരയിടം. കടിസ്സികളുക ൧൪ രൂ. ൧൧ ണ. ൪ സ.

൩൩. ൨൩ ൭ ൬ ൨൦ നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ കല്ലൂർ മുറിയിൽ ചക്കിണിയിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞമ്മ എന്നവിളിക്കുന്ന ... വക സർവ്വെ ൧൧൭/൫ നമ്പരിൽ ... പുരയിടം. കടിഞ്ഞിക്കുന്നു ൧ ൦൯. ൫൬. ൭ ൩൯.

൩൩. ൩൯. ൨൬ ൭ ൭ ൦൦ നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരൻ ... മംഗലം മുറിയിൽ പുലപ്പറ്റയിൽ പടിഞ്ഞാറെവീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള സുകുമാരൻനായർ വക സർവ്വെ ൧ ൭൨/൧ ബിയിൽ ൧ ൭ സെന്റ പുരയിടം. കടിഞ്ഞിക്കുന്നു ൨ ൭ ൩൯. ൧൨. ൩. ൭ ൩൯.

പറവൂർ.

എം. ഐ. കോരു,
തഹസീൽദാർ.

EXTRACT OF THE MARRIAGE REGISTER UNDER COCHIN NAIR REGULATION FOR THE YEAR 1951.

വരിക്രമനമ്പർ.	പാർവ്വത്യകാരന്റെ റിപ്പോർട്ട് അപേക്ഷ കിട്ടിയ തീയതി.	ഭർത്താവിന്റെ പേരും വിവരവും വാസസ്ഥലവും.	ഭാര്യയുടെ പേരും വിവരവും.	ഭാൎത്താക്കന്മാരുടെ രക്ഷകർത്താവിന്റെ പേരും വിവരവും.	വിവാഹം നടന്ന സ്ഥലവും തീയതിയും.	ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി.	ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്താൻ അയച്ച തീയതി.
1	10-2-51	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് തെക്കുംകര വില്ലേജിൽ മന്നേൽ പാറക്കാട്ടിൽ അമ്മ മകൻ ൩൨ വയസ്സ് മാധവമേനോൻ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ലോകമലേശ്വരം വില്ലേജ് എടമനവീട്ടിൽ വില്ലൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുട്ടിഅമ്മ മകൾ ൨൦ വയസ്സ് തങ്കം		വധൂഗൃഹം 1–2–51	20-2-51	11-7-52
2	19-2-51	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട വില്ലേജ് വെളിയംകോട്ട കല്യാണിഅമ്മ മകൻ ൩൭ വയസ്സ് അപ്പു എന്നു വിളിച്ചു വരുന്ന പത്മനാഭൻ നായർ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ലോകമലേശ്വരം വില്ലേജിൽ നീലത്ത് അമ്മുക്കുട്ടിഅമ്മ മകൾ ൧൯ വയസ്സ് ചിന്ന എന്നു വിളിച്ചുവരുന്ന കല്യാണിക്കുട്ടിഅമ്മ		വധൂഗൃഹം 28–1–51	20-2-51	11-7-52
3	19-2-51	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് പല്ലൂറ് വില്ലേജിൽ പീടികപറമ്പിൽ മീനാക്ഷിഅമ്മ മകൻ ൨൯ വയസ്സ് പത്മനാഭമേനോൻ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് പല്ലൂറ് വില്ലേജിൽ കോയംപറമ്പത്ത് ജാനകിഅമ്മ മകൾ ൧൭ വയസ്സ് വസുമതി	വസുമതിയുടെ സഹോദരനും രക്ഷകർത്താവുമായ കോയംപറമ്പത്ത് ജാനകിഅമ്മ മകൻ ഗോപാലമേനോൻ	വധൂഗൃഹം 10–2–51	20-2-51	11-7-52
4	10-3-51	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ലോകമലേശ്വരം വില്ലേജിൽ കാരൂർമഠത്തിൽ താമസം അപ്പുണ്ണി എമ്പ്രാന്തിരി മകൻ ൩൯ വയസ്സ് ലക്ഷ്മി നാരായണൻ എമ്പ്രാന്തിരി	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിൽ ... വില്ലേജിൽ ഉണ്ണിപ്പറമ്പത്ത് കണിച്ചുകളത്ത് പാപ്പിക്കുട്ടിഅമ്മ മകൾ ൨൪ വയസ്സ് ശാരദഅമ്മ		വധൂഗൃഹം 9–3–51	4-4-51	11-7-52
5	21-3-51	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് തെക്കുംകര വില്ലേജിൽ പാറക്കാട്ട് പടിഞ്ഞാറെ വാര്യത്തിൽ കുട്ടിപ്പാറുഅമ്മ മകൻ ൩൦ വയസ്സ് നാരായണമേനോൻ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് മേത്തല വില്ലേജിൽ പടിഞ്ഞാറെ പടിഞ്ഞാറ്റ് പാറുഅമ്മ മകൾ ൨൦ വയസ്സ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ		വധൂഗൃഹം 15–3–51	4-4-51	11-7-52
6	4-5-51	തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് വഞ്ചിയൂർ ദേശത്ത് ... ചെങ്ങളേരി പകുതിയിൽ ശംഖുമുഖത്തിലാണ് ബംഗ്ലാവിൽ ഇരിക്കും കല്ലുവിളാകം വീട്ടിൽ ചെല്ലമ്മ മകൻ ൨൯ വയസ്സ് കേശവൻനായർ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ലോകമലേശ്വരം വില്ലേജിൽ ഗോശ്രീപുരത്തിൽ നാരായണിഅമ്മ മകൾ ൨൧ വയസ്സ് കാർത്ത്യായനിഅമ്മ		വധൂഗൃഹം 22–4–51/ 9–9–1126	5-5-51	11-7-52

വരിക്രമ നമ്പർ.	ഹർജി ബോധിപ്പിച്ച തീയതി.	ഭർത്താവിന്റെ പേരും വിവരവും വാസസ്ഥലവും.	ഭാര്യയുടെ പേരും വിവരവും.	ഭാര്യയുടെ രക്ഷകർത്താവിന്റെ പേരും വിവരവും.	വിവാഹം നടന്ന സ്ഥലവും തീയതിയും	ഇരുകക്ഷികൾക്കും നോട്ടീസ് അയച്ച തീയതി.	രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്ത തീയതി.
7	23-5-51	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് എറിയാട് വില്ലേജിൽ പുത്തൻപുരയിൽ കുട്ടി പാറുഅമ്മ മകൻ ൨൯ വയസ്സ് അപ്പുക്കുട്ട മേനോൻ	മേത്തല വില്ലേജിൽ വടശ്ശേരി കല്ലത്ത് അമ്മിണി അമ്മ മകൾ ൨൨ വയസ്സ് ദേവകി		വധൂഗൃഹം 9-5-51/ 26-9-126	29-5-51	11-7-52
8	11-6-51	കൊച്ചി കണയന്നൂർ താലൂക്ക് വടവുകോട് ദേശത്ത് തെങ്ങുംതോട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ മാധവൻ നായർ മകൻ ൩൩ വയസ്സ് നാരായണ ഗോപാലപിള്ള	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് എറിയാട് വില്ലേജിൽ കണ്ടംപറമ്പത്ത് പടിഞ്ഞാറെ വീട്ടിൽ കൊച്ചുഗോവിന്ദ കുറുപ്പ് മകൾ ൨൩ വയസ്സ് രാധാമണിഅമ്മ		വധൂഗൃഹം 7-6-51/ 24-10-126	12-6-51	11-7-52
9	21-6-51	കൊച്ചി കണയന്നൂർ താലൂക്ക് ചോറ്റാനിക്കര വില്ലേജ് കിഴക്കുംമുറിയിൽ എലവുപാടത്ത് ലക്ഷ്മിഅമ്മ മകൻ ൨൯ വയസ്സ് രാഘവ മേനോൻ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ലോകമലേശ്വരം വില്ലേജിൽ മല്ലത്ത് കൊച്ചമ്മുഅമ്മ മകൾ ൨൦ വയസ്സ് വിലാസിനി അമ്മ		വധൂഗൃഹം 30-4-51/ 17-9-126	28-6-51	11-7-52
10	27-6-51	പാലക്കാട് താലൂക്ക് പള്ളത്തേരി അംശം മണ്ണിൽ വീട്ടിൽ പാറുക്കുട്ടിഅമ്മ മകൻ ൨൯ വയസ്സ് വിശ്വനാഥൻ നായർ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് മേത്തല വില്ലേജ് തെക്കുംപുറത്ത് വീട്ടിൽ ഗോപാലമേനോൻ മകൾ തങ്കമ്മ ൨൨ വയസ്സ് സരോജിനി		വധൂഗൃഹം 21-6-51/ 7-11-126	28-6-51	11-7-52
11	16-7-51	പറവൂർ താലൂക്ക് ആലങ്ങാട് പകുതി കോട്ടപ്പുറം കരയിൽ താഴത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ളയുടെ മകൻ ൩൮ വയസ്സ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ള	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് മേത്തല വില്ലേജിൽ വല്ലത്ത് കോവിൽപ്പിള്ളിൽ മീനാക്ഷി അമ്മ മകൾ ൨൩ വയസ്സ് രാധമ്മ		വധൂഗൃഹം 5-7-51/ 21-11-126	17-7-51	11-7-52
12	16-7-51	കോഴിക്കോട് താലൂക്ക് നെല്ലിക്കോട് അംശം ദേശത്ത് പോക്കഞ്ചേരി ഗോപാലൻനായരുടെയും ചിറ്റൂർ താലൂക്ക് ചെറിയ അംശം ദേശത്ത് വള്ളിക്കാരി അമ്മാളു അമ്മയുടെയും മകൻ ൨൭ വയസ്സ് രാഘവക്കുറുപ്പ്	മേത്തല വില്ലേജിൽ കാട്ടിൽ ചിറ്റേടത്ത് മാധവിഅമ്മ മകൻ രാമൻ മേനോന്റെയും പുളിക്കൽ മാധവി അമ്മയുടെയും മകൾ ൧൯ വയസ്സ് തങ്കമണി	മേത്തല വില്ലേജിൽ കാട്ടിൽ ചിറ്റേടത്ത് മാധവി അമ്മ മകൻ രാമൻ മേനോൻ	വധൂഗൃഹം 10-7-51	17-7-51	11-7-52
13	22-9-51	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് മേത്തല വില്ലേജിൽ നാളിയാട്ട് തളിയത്തുയിൽ ജാനകിഅമ്മ മകൻ ൩൬ വയസ്സ് ശങ്കരൻകുട്ടി മേനോൻ	മേത്തല വില്ലേജിൽ വല്ലത്ത് കോവിൽപ്പിള്ളിൽ നാരായണി അമ്മ മകൾ ൨൩ വയസ്സ് സരസ്വതിഅമ്മ		വധൂഗൃഹം 10-9-51	22-9-51	11-7-52

ക്രമനമ്പർ.	ദത്തെടുക്കൽ പ്രമാണം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി.	ദത്താവിന്റെ പേരും വിവരവും വാസസ്ഥലവും.	ആളുടെ പേരും വിവരവും.	തർക്കത്തിലുള്ള കേസിന്റെ വിവരം.	വിവരം നൽകിയ ആളും തീയതിയും.	ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി.	താലൂക്കാഫീസിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ തീയതി.
14	9-11-51	പൊന്നാനി താലൂക്ക് പനമ്പാട് അംശം ദേശത്ത് നീലി വീട്ടിൽ മാളുക്കുട്ടി അമ്മ മകൻ ൩൬ വയസ്സ് ശ്രീധരമേനോൻ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് പുല്ലൂറ്റ് വില്ലേജിൽ പീടിക പറമ്പിൽ അമ്മാളു അമ്മ മകൾ ൫൭ വയസ്സ് ദേവകി അമ്മ		വല്യൂരം 27-10-51	24-11-51	11-7-52
15	13-11-51	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ലോകമലേശ്വരം വില്ലേജിൽ മഠിയിൽ കല്യാണി അമ്മ മകൻ ൩൪ വയസ്സ് ഗോവിന്ദമേനോൻ	ലോകമലേശ്വരം വില്ലേജ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പറമ്പത്ത് കുറുപ്പിപറമ്പിൽ മാധവി അമ്മ മകൾ ൫൯ വയസ്സ് സരസ്വതി		വല്യൂരം 27-10-51	24-11-51	11-7-52
16	13-11-51	പറവൂർ താലൂക്ക് തെക്കുമ്പുറം ശംഖുംതുരുത്തി കര പള്ളിപ്പുറം കരയിൽ പുതുമനക്കൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളയുടെ അനന്തിരവൻ ൩൬ വയസ്സ് ഗോവിന്ദപ്പിള്ള	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ലോകമലേശ്വരം വില്ലേജിൽ കാട്ടിൽ ചിറയത്ത് ലക്ഷ്മി അമ്മ മകൾ ൫൭ വയസ്സ് അമ്മിണി അമ്മ		വല്യൂരം 25-10-51	24-11-51	11-7-52
17	1-10-51	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് മേത്തല വില്ലേജിൽ ശ്രീവെങ്കിട്ടേശ്വരത്ത് പാപ്പിവാരസ്യാർ മകൻ ൪൨ വയസ്സ് രാമൻകുട്ടിവാരിയർ	മേത്തല വില്ലേജിൽ കാട്ടിൽ ചിറയത്ത് അമ്മാളു അമ്മ മകൾ ൫൭ വയസ്സ് തങ്കം അമ്മ		വല്യൂരം 2-9-51/ 7-1-127	21-12-51	11-7-52
18	1-10-51	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് പൊറത്തിശ്ശേരി വില്ലേജിൽ കരുവന്നൂർ തെക്കേ പൊറത്തുകണ്ടത്തു ജാനകിക്കുട്ടി അമ്മ മകൻ ൨൨ വയസ്സ് ശങ്കരമേനോൻ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് മേത്തല വില്ലേജിൽ ഉണ്ണിരാമ മഠത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടി അമ്മ മകൾ ൫൭ വയസ്സ് പങ്കജാക്ഷി		വല്യൂരം 27-10-51/ 10-3-127	21-12-51	11-7-52
19	10-12-51	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് പുല്ലൂറ്റ് വില്ലേജിൽ നാരായണമംഗലത്ത് അമ്മാളു അമ്മ മകൻ ൩൧ വയസ്സ് കല്ലുവളപ്പിൽ നാരായണൻ കുട്ടിനായർ	പുല്ലൂറ്റ് വില്ലേജിൽ ചക്കനാട്ട് മാധവി അമ്മ മകൾ സ്വന്തം ൫൭ വയസ്സ് മാലതി അമ്മ	പുല്ലൂറ്റ വില്ലേജിൽ കാക്കനാട്ട് തൊട്ടുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞി അമ്മ മകൻ അച്യുതൻ നായർ	വല്യൂരം 15-11-51/ 29-3-127	21-12-51	11-7-52
20	29-12-51	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് പുല്ലൂറ്റ് വില്ലേജിൽ പീടികപറമ്പിൽ നാരായണി അമ്മ മകൻ ൩൨ വയസ്സ് കുട്ടപ്പമേനോൻ	പുല്ലൂറ്റ് വില്ലേജിൽ കൊടകര കുട്ടി അമ്മ കുട്ടി അമ്മ മകൾ ൫൭ വയസ്സ് പാർവ്വതി അമ്മ		വല്യൂരം 10-4-127	7-6-52	11-7-52

കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കാഫീസ്,
൧൯൫൨ ജൂലൈ ൧൧-ാം.

(ഒപ്പ്.)
തഹസീൽദാർ.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. No. 30

CO-OPERATIVE DEPARTMENT

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

ഇ. ഏ. നമ്പർ ൧൯൫൧-ൽ ൧൨൨, ൧൨൯

൧൯൫൨ ജൂലൈ ൧൯.

വൈക്കം താലൂക്ക തലയോലപ്പറമ്പു സർവ്വീസ് സഹകരണസംഘം സെയിൽ ആഫീസിൽനിന്നും ൧ ൩൯൦ മണ്ടതെ ൧൦൦൧൨ ൨ ൪-ാം ലക്കപ്പം പ്രകാരം സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്യുന്നവകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

൧൩ ൧൪൦-ാം നമ്പർ കുട്ടംപേരൂർ സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം) വാദിയായി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവിതാംകൂർ ആർബിട്രേഷൻ, എക്സിക്യൂഷൻ, ലിക്വിഡേഷൻ സഹകരണസംഘം ഡിപ്പട്ടി രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ ഫയൽ ൧൯ ൧൦ൽ ൩൨ ൪൦, ൧൨ ൪ൽ ൧൨൨-ാം നമ്പർ എവാർഡുകളിലെ ഇരുകക്ഷികളും തീർക്കേണ്ടിയിരുന്നതു് കൊടുത്തുതീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ജയതിലെഴു, വൈക്കം താലൂക്കിൽ കടുത്തുരുത്തി പകുതിയിൽപെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിധിത്തുകയായ ൧൨ ൧൬. ൨ ണ. ൧ ൪ ൦ ൬. ൯ ണ. ൧൧ സ, യും നാളതുവരെ മേൽപലിശ ൧ ൭. ൧ ൦ ണ. ൧ സ., ൨ ൩ ൬. ൨ ണ, ൧ ൦ സ യും വിധിനടത്തുചിലവ് ൧ ൪ ൬. ൨ ണ. ൩ സ., ൯ ൬. ൧൨ ണ. ൩ സ യും ഉൾപ്പെടെ ൩ ൨ ൩ ൬. ൧ ൯ ണ. ൧ ൦ സ. ൭ ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരാക്കി കെട്ടണം. അങ്ങിനെ കെട്ടാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടും.

തലയോലപ്പറമ്പ്. പി. കെ. രാമചന്ദ്രൻനായർ,
സഹകരണസംഘം ഇൻസ്പെക്ടർ &
സെയിൽ ആഫീസർ.

വസ്തുവിവരം.

ഞീഴൂർ പകുതിയിൽ കൊച്ചുതറി കുട്ടി പേരിൽ ൯ ൩ ൪ ൧-ാം നമ്പരായി അണ്ടെപ്പൂരിൽകൊണ്ട കടുത്തുരുത്തി പകുതിയിൽ കുട്ടംപേരൂർ മുറിയിൽ ഇന്നത്തിയ്യാൽ, പുരയിടത്തിനും കിഴക്ക് കളത്തുമഠങ്ങൾ പുരയിടത്തിനും കിഴക്ക് കിടങ്ങൂർ ഉള്ള പുരയിടത്തിനും ടിഡ്യാലിനും കളപ്പുവീനും തെക്ക് ടിക്കു പടിഞ്ഞാറ് പണ്ടാരപ്പാട്ടം സര്വ്വേ ൪ ൭ ൨/൨-ൽ കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറ കല്ലാലയ്ക്കു തെക്ക വടക്കേവശം ൪ ൯ സെൻറ പുരയിടത്തിൻെറയും പുരയുടെയും പൂർവ്വാവകാശം.

ഈ നോട്ടീസ് തമുക്കടിച്ച് പ്രസിദ്ധംചെയ്കയും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മദ്ധ്യസ്ഥൻ—പുതൻ കെ. തങ്കപ്പൻനായർ (ഒപ്പ്.)

സാക്ഷികൾ—(൧) കാട്ടാമ്പാക്ക കരയിൽ വെട്ടിമലയിൽ ഉണ്ണി കുട്ടി (ഒപ്പ്.)

(൨) ടിയിൽ മുക്കവല കുഞ്ഞു മനെനാൻ (ഒപ്പ്.)

---

(൨)

ഇ. സി. നമ്പർ ൩൪ ൦/൧൨ ൦.

൧൯൫൨ ജൂലായ് ൨.

ടി ബാങ്ക് വാദിയായി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ടി ആഫീസിൽ ഫയൽ ൧൧൧൧-ൽ ൭൯൦-ാം നമ്പർ എവാർഡുപടിയുള്ള ഇക തീർക്കേണ്ടിയിരുന്നതു് കൊടുത്തുതീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ജയതിലേക്കായി കൊല്ലം താലൂക്കിൽ ഇരവിപുരം പകുതിയിൽപെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിധിത്തുകയായ ൪ ൧ ൩ രൂപായും നാളതുവരെ മേൽ പലിശ പി ൧൩ ൬. ൧൨. ണ. ൩ സയും. വിധിനടത്തുചിലവ് ൧ ൨ രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ൩ ൪ ൬. ൧൨ ണ. ൩ സ. ൧ ൯ ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരായി കെട്ടണം. അങ്ങിനെ കെട്ടാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടും.

൧-ാം പ്രതി പി. ബാലകൃഷ്ണനാശാൻ.

കെ. ആർ. രാമകൃഷ്ണൻ,
സെയിൽ ആഫീസർ.

൧ ൦ ൯൩ ൯-ാം നമ്പരായി ഉഭയമാർത്താണ്ഡപുരം ചേരിയിൽ കാവടി കിഴക്കതിൽ കൊച്ചിക്കോ ചാന്നാട്ടി മുതൽപേർ പേരിൽ പതിഞ്ഞ ഇരവിപുരം പകുതിയിൽ കിഴക്ക് ൧൧൨൧, തെക്ക് ൧൧൭൯, മേക്ക് ൧൧൭൭, വടക്ക് ൧൧൭൨, ടി എലുകയിൽ വടയാറ്റവക അടിമ സര്വ്വേ ൧൧൨ ൦-ൽ എ ൪-ൽ ൧൧ സെൻറ് പുരയിടവും വൃക്ഷങ്ങളും കെട്ടിടവും ഉള്ളതിൽ മതുപകുതി അവകാശം ആകുന്നു.

ഈ നോട്ടീസ് തമക്കടിച്ച് പ്രസിദ്ധംചെയ്യും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മരണ്ണക്കാരൻ— ഉദയമാത്താണ്ഡപുരം മുറിയിൽ പുളക്കാലതൊടിയിൽ വാളേൻ രാമൻ (ഒപ്പ്)

തടസ്സർ.—ടി ചേരിയിൽ മൂലയിൽ ബി. സുകേശൻ (ഒപ്പ്)

ടി ചേരിയിൽ കാറോടി കിഴക്കതിൽ എൽ. രാമൻ (ഒപ്പ്)

—

പരസ്യം.

കൊച്ചി ഉപണയ ബാങ്കിൽനിന്നും അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതാതു സർവ്വേനമ്പരുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച് അവരവർക്കെതിരെ വിവരിക്കുന്ന തുകയോ അതോടെത്തു വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയോ ബാങ്കിൽ നിന്നും കടം കൊടുപ്പാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വല്ല കക്ഷിയേയും വാക്കാൽ പണയമൂലം മേല്പടി വസ്തുക്കളിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും തേച്ചുള്ള എല്ലാവരും തങ്ങൾക്കുള്ള ആ വക അവകാശങ്ങളെയും തേച്ചുകളേയും പറ്റി ഇതതീയതി മുതൽ മൂന്നാഴ്ചവട്ടത്തിന്നകം തൃശ്ശിവപേരൂർ ബാങ്ക് സിക്രട്ടറിക്ക് മേൽവിലാസംവച്ച് രേഖമൂലം അറിവുകൊടുത്തുകൊള്ളണമെന്ന് ൧൧൧൧-ലെ ൨൯-ാം ആക്ട് ൨൧-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സിക്രട്ടറിക്കയക്കുന്ന രേഖകൾ എഴുത്ത് — (എ) സിക്രട്ടറിയുടെ മേൽവിലാസത്തിലും മേൽപ്പറഞ്ഞ വിവരത്തിനുള്ള മറുപടിക്ക് വേണ്ടുന്ന ചിലവു മൻകൂറായിട്ടും രജിസ്റ്റർചെയ്ത് പോസ്റ്റിൽ തപാൽ ഓഫീസിൽ അയച്ചുകൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ (ബി) നേരിട്ട് സിക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിൽകൊടുത്ത് അതു കൈപ്പറ്റിയ വിവരത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു കുറിപ്പ് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവർ ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ടി വസ്തുക്കളിന്മേലുള്ള കക്ഷികളേയോ, വാക്കാൽ പണയങ്ങളേയോ അപേക്ഷിച്ച് ബാങ്കിലേക്കുള്ള പണയത്തിന് മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(൧)

എൽ. എ. നമ്പർ ൨൦/൫൨.

൧൧൨൫ തുലാം ൧൭.

താലൂക്ക്—തൃശ്ശിവപേരൂർ-രജി. ഡിസ്ട്രിക്ട്-തൃശ്ശിവപേരൂർ വില്ലേജ്—ചിയ്യാരം.

ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജിൽ കടവിൽ അന്തപ്പൻ മകൻ കൊച്ചുതോമ്മി മുതൽപേർക്ക് ൧൫൦൦/—

വസ്തുവിവരം. — (൧) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൦൭/൨ ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൩൪.

അതിരുകൾ.— കിഴക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൦൪, തെക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൦൩ പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വേനമ്പർ ൩൧൩. വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൦൭/൨ ഭാഗം.

(൨) വടക്കുംനാഥൻ ദേവസ്വം വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൦൪/൨ ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൩൨.

അതിരുകൾ — കിഴക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൦൯. തെക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൦൫, ൩൦൩. പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൦൭. വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൦൪/൨ ഭാഗം.

(൨)

എൽ. എ. നമ്പർ ൧൮൮/൫൧.

൧൧൨൫ തുലാം ൧൫.

താലൂക്ക് — തലപ്പിള്ളി രജി. ഡിസ്ട്രിക്ട് എരുമപ്പെട്ടി. വില്ലേജ്. വെള്ളറക്കാട്.

ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജിൽ പൊറത്തൂര ഇനാശു പറമ്പു എന്നാൾക്ക് ക. ൩൫൦/—

വസ്തുവിവരം — (൧) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൩൧/൧ വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൮൯.

അതിരുകൾ — കിഴക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൨൭. തെക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൨൭, ൩൨൪, പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വേനമ്പർ ൩൩൦. വടക്ക് സർവ്വേനമ്പർ ൩൩൧/൨, ൩൩൧/൩.

(൨) ടി ടി സർവ്വേനമ്പർ ൩൩൧/൨ വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൨൦.

അതിരുകൾ — കിഴക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൨൭. തെക്ക് സർവ്വേനമ്പർ ൩൩൧/൧. പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൩൧/൧, ൩൩൧/൩. വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൩൩൧/൩.

(൩)

എൽ. എ. നമ്പർ ൧൫/൫൨.

൧൧൨൫ തുലാം ൭.

താലൂക്ക്—തൃശ്ശിവപേരൂർ-രജി. ഡിസ്ട്രിക്ട്—തൃശ്ശിവപേരൂർ. വില്ലേജ്—അയ്യന്തോൾ.

ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജ് ടി ദേശത്തു കണ്ടവാൻ ശങ്കരൻറ ഭാര്യയും എരണ്ടിയൂർ കുഞ്ഞുണ്ണിയുടെ മകളുമായ ഇച്ചിക്കുട്ടി എന്ന സ്ത്രീക്ക് ക. ൧൦൦൦/—

(൧) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വേ നമ്പർ ൧൦൩൪/൨ ഭാഗം, ൧൦൩൪/൩ ഭാഗം, വിസ്തീർണ്ണം ൫൨ സെൻറ്.

അതിരുകൾ— കിഴക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൧൦൩൪/൧, തെക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൧൦൩൪/൨-ൽ ഭാഗം, ൧൦൩൪/൩-ൽ ഭാഗം, പടിഞ്ഞാറ് സർവ്വേ നമ്പർ ൧൦൪൪, ൧൦൩൪/൩ ഭാഗം, വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൧൦൪൩, ൧൦൩൪/൩ ഭാഗം.

(൪)

എൽ. എ. നമ്പർ ൧൧൬/൫൧.

൧൧൨൫ തുലാം ൨൪.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം രജി. ഡിസ്ട്രിക്ട്—നെല്ലായി വില്ലേജ്—ചെങ്ങല്ലൂർ.

ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജിൽ തരകൻ പുവത്തുക്കാരൻ ചെറിയ ചെറിയ എന്നാൾക്ക് ൫൦൦ ക.

(൧) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വേ നമ്പർ ൧൪൩/൧ വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൭.

അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൪൩/൫, തെക്ക ൧൪൩/൨, പടിഞ്ഞാറ ൧൪൩/൩ വടക്ക ൧൪൪.

(൨) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വേ നമ്പർ ൧൩/൨ വിസ്തീർണ്ണംസെൻറ് ൨൪ ൩/൧൬.

അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൪൨, ൧൪൩/൬ തെക്ക ൧൪൩/൩, പടിഞ്ഞാറ ൧൪൩/൩ വടക്ക ൧൪൩/൧.

(൩) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വേ നമ്പർ ൧൪൩/൩ വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൨൨൬/൨൭. അതിരുകൾ— കിഴക്കസർവ്വെനമ്പർ ൧൪൩/൧, ൨, ൨, തെക്ക ൧൨൬, ൧൬൨, പടിഞ്ഞാറ ൧൪൩/൪, വടക്ക ൧൪൪.

(൪) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വേനമ്പർ ൧൪൩/൪ വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൨ സെൻറ് ൩൨.

അതിരുകൾ —കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൪൩/൩, തെക്ക ൧൬൨, പടിഞ്ഞാറ ൧൬൭, ൧൬൬, വടക്ക ൧൪൪.

(൫) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൧൫൧/൧ വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൭൬. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൫൨, ൧൫൩, തെക്ക ൧൫൧/൨, പടിഞ്ഞാറ ൧൨൧, വടക്ക ൧൫൨.

(൬) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൧൫൧/൨ വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൬൫. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൫൩, ൧൫൦ തെക്ക ൧൨൫, ൧൨൩, പടിഞ്ഞാറ ൧൨൩, വടക്ക ൧൫൧/൧.

(൭) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൨൩൭/൨ വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൩൨. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൨൩൭/൩ തെക്ക ൨൩൫, പടിഞ്ഞാറ ൨൩൭/൧, വടക്ക ൧൧൧.

(൮) പുറവക ജന്മം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൪൩/൨ വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൪൯. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവെ നമ്പർ ൧൪൮, ൧൪൬, തെക്ക ൧൪൭/൩, പടിഞ്ഞാറ ൧൫൫, ൧൪൩/൧, വടക്ക ൧൪൯.

(൯) പുറവക ജന്മം പറമ്പ് സർവെ നമ്പർ ൧൩൨/൨ വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൧൯. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൪, തെക്ക ൧൩൪, പടിഞ്ഞാറ ൧൩൨/൩, വടക്ക ൧൩൧.

(൧൦) പുറവക ജന്മം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൨/൩ വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൫൭. അതിരുകൾ. കിഴക്ക സർവെ നമ്പർ ൧൩൧, ൧൩൨/൨, തെക്ക ൧൩൪, ൧൩൩, പടിഞ്ഞാറ ൧൩൨/൪, വടക്ക ൧൩൧.

(൧൧) പുറവക ജന്മം നിലം സർവെ നമ്പർ ൮൧൭/൨ വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൧൩. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൮൧൩/൩, തെക്ക ൮൨൧, പടിഞ്ഞാറ ൭൯൧, വടക്ക ൮൦൪, ൮൧൭/൧.

കൊച്ചി പരസ്പരസഹായ ഉപ രജിസ്ട്രാർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട. വി. സി. രാമൻകുട്ടി, സിക്രട്ടറി.

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV | TRIVANDRUM, | TUESDAY, | 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. | No. 30

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATIONS.

(1)

12th July 1952.

Sry. T. C. Kochukutty Amma, officiating Headmistress, G. H. S. Trippunittura, is granted privilege leave for 4 months from 1-2-1952. She will draw leave allowance at full rate (Rs. 115 per mensem) for 2 months and 11 days from 1-2-1952 and at half rate of her officiating pay for the remaining period.

(2)

16th July 1952.

A sum of Rs. 8918 being the balance amount of security deposit of the late M. Raman Menon Masapady H. S. Tripunithura is due to the legal heirs of the deceased. The undermentioned persons have put forward their claim for the amount as legal heirs.

1. Paykat Kadangoth Kunjlkutty Amma Kallyanikutty Amma—wife of the deceased.

2. Mukundan—15 years and 3. Narayanankutty—12 years —Children of the deceased.

Counterclaimants, if any, should put forward their claims within 30 days of this notification failing which the amount will be paid to the abovesaid persons.

(3)

No. G4-9806|52. *17th July 1952.*

SUB: —UPPER SECONDARY SCHOLARSHIPS—1952-53—AWARD OF.

The following pupils who have passed the Upper Secondary Scholarship Examination of March-April 1952 are awarded the monthly scholarship of Rs. 5 (Rs. Five) each tenable for three years under Article 71 A (3) of Cochin Education Code. These scholarships can be claimed only from the date on which the pupils joined Form IV (Four) of any recognised school in the State.

Register No.	*Name of candidate.*	*Name of School from which presented for the examination.*
3006	Chandrachoodan K.	C. M. S. High School, Trichur.
2127	Unnikrishnan, M.	C. N. N. High School, Cherpu.
3003	Padmanabhan, A. S.	C. M. S. High School, Trichur.
2612	Narayanankutty, M.	H. S. Mulanthuruthy.
2222	Pankajakshan, K.	H. S. Cranganore.
2999	Baby, K.	V. V. S. High School, Mannoothy.

As the pupils K. Pankajakshan and K. Baby have secured equal number of marks, one scholarship will be shared equally by these two candidates. Each of these pupils will therefore get Rs. (2-8-0) Two and annas eight only per month.

(4)

G. 4-9805|1952. *July 1952.*

SUB: —LOWER SECONDARY SCHOLARSHIPS—1952-53—AWARD OF.

The following pupils who have passed the Lower Secondary Scholarship Examination of March-April, 1952, are awarded the monthly Scholarship of Rs. (3) three each tenable for three years under Article 71-A(4) of the Cochin Education Code. These scholarships can be claimed only from the date on which the pupils joined

Form I (One) of any recognised school in the State.

Reg. No.	Name of candidate.	Name of school from which presented for the examination.
553	Prabhakaran, T.	N. H. S. Irinjalakuda.
1265	Narayani, T. V.	H. S. Thiruvilwamala.
645	Devarajan, V.	S. T. M. M. S. Pudiyedam.
881	Elias Chali	G. P. S. Kartcode.
911	Kumaran, K. K.	H. S. Nadavaramba.
1337	Vasudevan. V.	C. M. S. High School, Trichur.
136	Chithran, P. C.	E. N. B. V. Panjal.
1448	Parameswaran, P.	H. S. Trippunithura.
1441	Vijayam, E.	G. H. S. Trippunithura.
1223	Sulaiman, K.	M. S. Vandithavalam.
830	Sreedevi, M. N.	St. Ig. C. S. Manaloor.
808	Michael, M. S.	G. P. S. Mala.

Trivandrum,

V. SUNDARARAJ NAIDU,
Director of Public Instruction.

SHORT TENDER NOTICE

17th July 1952.

Firm competitive tenders are invited for the work of constructing a Semi-permanent Building 80 ft. x 18 ft. for the Chathamcode Primary School in Vilavancode Taluk.

Sealed tenders superscribed with the name of the work must reach the office of the undersigned before 4 P. M. on or before 28-7-1952.

Each tender must be accompanied by an earnest money deposit of I. Rs. 250 either in cash or in Treasury chalan duly countersigned by the undersigned or by the Inspector of Primary and Middle Schools, Kuzhithura. Tenders not accompanied by such deposit will be rejected.

The tenders will be opened by the undersigned at 4-15 P. M. on 28-7-52 in the presence of the tenderers. The acceptance of the tenders rests with the undersigned who does not undertake to accept the lowest or any particular tender.

Details of estimate can be seen at the office of the undersigned during office hours or from the office of the Inspector of Primary and Middle Schools, Kuzhithura.

The work should be completed in all respects within three months from the date of receipt of orders regarding the acceptance of tender.

The percentage of reduction from the estimate rate or individual rates for each item should be quoted in words and figures.

Tenders will be firm for a period of 3 months from the date of receipt of tender.

Probable amount of contract: — I. Rs. 5,000.

Trivandrum.

(Sd.)
Division Inspector of Schools

NOTICE

No. D. Dts. 935/52. *10th July 1952.*

It is hereby notified that permission granted to open the Luther Mission Primary School, Thiruvampady, in Ambalapuzha Taluk is withdrawn with effect from the beginning of the current school year 1952-53.

Thiruvella,

M. K. RAMAN,
Division Inspector of Schools

SHORT TENDER NOTICE.

Firm competitive tenders are invited for Constructing a Permanent Urinal for Attingal E. H. S. for Girls.

1. Sealed tenders superscribed with the work must reach the office of the undersigned before 4 P. M. on or before 2-8-1952.

2. Each tender must be accompanied by an earnest money deposit for Rs. 134 in Treasury chalan or cash. Tenders not accompanied by such deposit will be rejected.

3. The tenders will be opened by the undersigned at 4-30 P. M. on 2-8-1952 in the presence of the tenderers. The acceptance of the tenders rest with the undersigned who does not undertake to accept the lowest or any particular tender.

4. Details of estimate etc., can be seen at the office of the undersigned during office hours or from the School.

5. The work should be completed in all respects within 15 days.

6. The percentage of reduction from the estimate rates should be quoted in words and figures.

7. The tender will be firm for a period of three months.

8. The security will be released only on production of a clearance certificate from the local salestax officer.

Probable amount of contract—Rs. 1350.

Quilon,

(Sd.)
Division Inspector of Schools.

NOTIFICATION.

14th July 1952.

A sum of Rs. 425-3-0 (Rupees Four hundred and twenty-five and annas three only) is due to Sri Ouseph Paniculam, late U, S. D. Teacher, High School, Cranganore, being his pay and dearness allowance for the period from 6-8-1951 to 28-5-1952 (both days inclusive). The following are reported to be his legal heirs.

1.	C. K. Kunjannam	aged	44	(wife)
2.	P. J. Thressia	,,	24	
3.	P. J. Mary	,,	22	
4.	P. J. Alice	,,	20	
5.	P. J. Jos } Twins	,,	5	Minors
6.	P. J. Joy }			

The minors guardian is the mother. Counter-claimants, if any, should put forth their claims within two months from the date of this notification, failing which, the amounts will be disbursed to the claimants referred to above.

High School,
Cranganore.

(Sd.)
Headmaster.

NOTIFICATION.

No. H2-15317/52. *11th July 1952.*

In partial modification of notification published in the Education sheet of the Government Gazette dated 17th June 1952 it is hereby notified that High School, Haripad will be an additional centre for the S. S. L. C. Examination (Unified Scheme) of September, 1952 and that the Headmaster of the school will be the Chief Superintendent of the Centre.

A. KUNJUNNI PISHAROTI,
Secretary to the Board for Public Examinations.

NOTIFICATION.

22nd May 1952.

The candidates whose names are given below have been declared to have passed the Teachers' Certificate Examination (Travancore area) held in March|April 1952.

GOVERNMENT TRAINING SCHOOL, NAGERCOIL.

Reg. No.	*Name of candidate.*
1	Anancha Perumal, P. S.
2	Anbumoney, K.
4	Arumadhas, P.
5	Arumuga Perumal. M.
6	Arumuga Perumal. T.
7	Arunachalam, A.
8	Bathur Sha. P.
11	Chellam Pillai, S.
12	Chonachalam, S.
15	Danabalan, P.
16	Dharma Raj, K.
17	Elankamony. N.
18	Elias. A.
19	Frederick, M.
20	Gnana Dhas, M.
21	Gopalakrishnan, M.
22	Hussain, M.
23	Irwin, J.
24	Joseph Retna Raj, A.
25	Kolappan Chettiar, C.
26	Krishna Aiyar, Y.
27	Kumaraswamy, C.
28	Kumaraswamy Nadar, N.
29	Lekshmanan Naidu, M.
30	Maharaja Pillai. S.
32	Manuel. C.
33	Moses Moni, C.
34	Nataraja Pillai, S.
36	Palappan. E.
37	Paul Sundaram, N.
38	Pazhaniyandi, A.
39	Penniah Nadar, T.
40	Rajamony, S.
41	Raman Nadar: S.
42	Ramaswamy Nadar, C.
43	Ramaswamy, K.
45	Sankaranarayanan, M.
46	Savarimuthu, S.
47	Selvadasan, S.
49	Shunmuga Naidu. S.
50	Shunmugom, U.
51	Sivalingam Nadar, S.
52	Solomon, S.
53	Srinivasan. P.
54	Subramonian, K.
55	Thankappan, (Paloor) N.
56	Thankappen, N.
59	Ummaru Mohideen, S.
60	Vairavanathan Nadar, S.
61	Velaudhan Pillai, S.
62	Valu, S.
63	Venkitasubba Ayer, S.
64	Alice Flora, C.
65	Annajothi Vija Bai, S.
66	Angathammal, V.
67	Emily Fernando, I.
69	Jean Margaret
70	Jenni Mabel
71	Joyce Beatrice. A.
72	Kamalam, K.
73	Kasthuri, B.
74	Lovis Ethelsba, V.
75	Lovis Helen, L.
77	Maria Victori Ammal, M.
78	Mary Annilet, S.
79	Mary Janet
80	Namasivayam Ammal, K.
81	Olleen Renjitham
82	Packialekshmi Bai, S.
83	Packiam, R.
84	Padmachi Ammal
86	Pauline Julia
89	Soosai Mary Ammal, I.
92	Umaya Parvathi, M.
93	Vedanantha Pushpa Davis, G.
94	Veronical.

INFANT JESUS TRAINING SCHOOL, MULAGUMUDU.

Reg. No.	*Name of candidate.*
95	Alice, V.
96	Annammal. K.
97	Annet Flora, A.
98	Bellege Helen, S.
100	Chellachy, T.
102	Chellathayee, P.
103	Chitharenjitha Bai, C.
104	Cisslet Janaki, C.
105	Daisy, T.
107	Felsia Jayamathi. C.
108	Hepzibah, C.
109	Iddaraja Bai, S.
110	Irine Padmavathy
111	Jabapackiavathy, D.
113	Kamalambal, T.
115	Lekshmi, A.
116	Lekshmi, V.
117	Lilly Bai, T.
118	Lilly Janet, Y.
119	Lourdh Paustinal. T.
121	Mary Janet Bhai
123	Mary Nesammal
124	Mercy Toorna Bhai, Y.
125	Packia Retnam, D.
126	Pal Thankam, M.
127	Philomin. V.
128	Pithavadial Grace, T.
129	Pushparethy, P.
130	Radha Bai, T. S.
131	Rajaretnam, S.
132	Rita, S.
134	Roselind Mabel, A.
135	Sarojini, D.
137	Siromani, P. V.
138	Stella Retna Bai, K.
140	Sulochana Leelavathy, S.
143	Theresammal, M.
144	Ursula, S.

DEPARTMENTAL TRAINING SCHOOL, VILAVANCODE.

Reg. No.	*Name of candidate.*
145	Ambrose, P.
147	Charles. D.
148	Chellian, A.
151	Chinnamanikkam P.
152	David, M
153	Gnanabharanam, Samuel
155	Janardhanan Nair. A.
156	John Rose, V.
157	Karthikeyan Nair, K. N.
159	Krishnan Thampi, N.
160	Krishna Sarma, N.
162	Narayana Pillai, M. V.
163	Neelakanta Pillai, M.
164	Pankadasan Nadar, C.
167	Rayappan Nadan, Kutty Nadan
168	Sadasivan Nair, M.
169	Sankaranarayanan Nair, V.
171	Sukumaran Nair, R.
174	Bhuvaneswari Amma, P.
175	Chinnamma Pillai, M.
178	Kamala Bai, P.
179	Karthiyani Amma, E. C.
180	Krishnamma V.
181	Mary Stella Bai, S.
182	Narayani Amma, B.
183	Omana Amma, V.
187	Sarada Bai, S. V.
188	Sarasamma, J.

Reg. No.	Name of candidate.
189	Sarasammal, R.
191	Suseela, Bai, K.
193	Visalakshi Amma, P.

PARASSALA TRAINING SCHOOL.

Reg. No.	Name of candidate.
194	Appy, R.
197	Brightus, V.
198	Charles, Y.
199	Devadhas, I
204	Krishnan Nair, N.
205	Krishna Pillai, G.
207	Madhavan Nair, M.
208	Michael, M.
210	Narayanan Nair, N.
211	Nesaian, D.
212	Ponnumuthu, K.
213	Raman Pillai, P.
214	Rajayyan, A.
215	Robinson, E.
217	Sathiadevan, S.
219	Sesian, S.
220	Sreedharan Pillai, K.
222	Sukumaran Nair, K.
223	Titus, D.
224	Vaisalam, A.
225	Wilson, E.
226	Blanchard Hepsi Bai, C.
227	Daisy, A.
228	Jami Bai, E.
229	Rajamma, P.
230	Rethnam, P.
231	Rosamma, T.
233	Sarojini Amma, G.
234	Sarojini, K. N.
235	Sarojini Bai, N.
236	Sarojini, K.
237	Saraswathi Amma, B.
238	Sathia Ruby, S.
240	Vasanthi, C.
241	Beula Sundara Bai, S.
242	Kethsial, J.

NEYYATTINKARA DEPARTMENTAL TRAINING SCHOOL.

Reg. No.	Name of candidate.
243	Balakrishna Pillai, K. V.
245	George, D.
246	George, L.
248	Hubert, P. K.
250	Krishnan, P.
251	Ramakrishnan Nair, K.
256	Amirthamma, C.
259	Bridget, N.
261	Christina Betsy, H.
262	Devaki, C.
263	Jagathamma, P.
265	Kemela Bai, H.
266	Kunjamma, A.
267	Lelitha Bhoi Amma, C.
273	Mary Ammal, K.
274	Padmavathy Ammal, S.
275	Pelsy Mabel, S. R.
276	Ponnamma, K.
277	Rajamma, C.
282	Sarasamma, L.
285	Sumathi, G.
286	Thabithal, C. R.
287	Thankammal, J.
289	Viewlsic Bai, C. J.
290	Vilasini, D.
291	Wilsibai, V.

ST. MARY'S TRAINING SCHOOL, KAMUKINCODE, NEYYATTINKARA.

Reg. No.	Name of candidate.
297	Chellappan, P. K.
300	Francis, J.
301	Gebriel Nadar, S.
303	Gopalakrishnan Nair, V.
304	Jussayya, M.
305	Karunakara Panicker, V.
311	Prabhakaran Nair, K.
312	Rajappan, K. N.
313	Rajayyan, D.
314	Sankar, M. P.
315	Sreedharan Nair, P.
317	Sukumaran, P. K.
319	Thomas, D.
320	Velayudhan Pillai, A. P.

ST. MARY'S TRAINING SCHOOL, PATTOM.

Reg. No.	Name of candidate.
322	Madhavan, K.
324	Mohammed Kasim, V. M.
328	Sreedharan, N.
331	Sr. Hadusa
332	Sr. Hanya
333	Mariamma, C. K.
334	Mariamma, M. A.
335	Oonnoonni Amma, A.
336	Thankamma, N.
339	Krishnan Nair, N.
342	Padmanabha Pillai, C.
344	Raghavan Nair, C. P.
345	Robinson, A.
349	Sukumaran Nair, N.
350	Sukumaran Nair, P. K.
352	Chellamma, S.
353	Jane, J.
354	Mary K. Varghese
355	Padmavathy Amma, J.
356	Semoni Mathew
358	Sumathy Amma, R.

KARTHIKA THIRUNAL TRAINING SCHOOL, MANACAUD, TRIVANDRUM.

Reg. No.	Name of candidate.
359	Beryl Grace, P.
361	Bhavani Amma, T. K.
363	Elsey Poulose
364	Helen Dorothy, I.
365	Jyothishmathi Amma, B. C.
369	Kausalya, N.
371	Omanakutty Amma, P.
372	Padmavathy Amma, T. B.
374	Rajamma, G
376	Seethalekshmi, P. K.
377	Sethukutty Amma, K.
378	Sitha Ammal, L.
379	Stella Retna Bai, J.
380	Susamma, P. M.

ST. ROCH'S TRAINING SCHOOL FOR GIRLS, BEACH, TRIVANDRUM.

Reg. No.	Name of candidate.
381	Amanda Lopez
382	Chandrika Devi, B.
384	Francina, J.
385	Janet Fernandez
387	Karuna Bai, G.
393	Ponnamma Padmanabha Pillai
395	Rughmini, B.
401	Teresa F. Gomez
402	Teresa, K. J.
403	Tresiamma, P. C.

TRAINING SCHOOL, ATTINGAL.

Reg. No.	Name of candidate.
407	Chellappan, R.
408	Chellappan Pillai, G.
410	Gangadharan Pillai, G. P.
411	Gangadharan Pillai, K.
412	Gopalan Nair, C. R.
416	Madhavan Nair, K.
418	Narayanan, N. G.
420	Parthan Nair, P.
421	Sivaraman Nair, G.
422	Sreedhara Kurup, M.
423	Sukumaran, V.
425	Vasudevan Pillai, G.
426	Babykutty Amma, D.
427	Bella, J.
429	Kamalakshi, B.
430	Kamalamma, T. G.
431	Kausalya, S.

Reg. No.	Name of candidate.
432	Madhavikutty Amma, D.
433	Padmavathi, T.
434	Pankajakshi Amma, P.
435	Rajamma, B.
437	Sarada, A.
439	Subhadra Amma, L.
440	Sukumarikutty Amma, C.
441	Sumathi Amma, K.
442	Sumathi, N.
443	Vasanthi, K. (Kallukunnuvila)
444	Vasanthi, K. (Kesavavilasam)
446	Vasumathi Amma, R.

TRAINING SCHOOL, CHIRAYINKIL.

Reg. No.	Name of candidate.
447	Balakrishna Pillai, V.
450	Gopalan, S.
453	Sivadasan Pillai, K.
454	Sivasankara Pillai, K.
456	Sukumaran Nair, G.
457	Sukumaran Nair, K.
458	Sukumaran Nair, R.
460	Vasudevan Pillai, K.
461	Bhadramma, K. P.
469	Madhavikutty Amma, B.
470	Mithili, K.
475	Seemanthini, K.

ASAN MEMORIAL TRAINING SCHOOL, VILABHAGOM, NEDUNGANDA.

Reg. No.	Name of candidate.
480	Gopinathan, K.
481	Janardanan Unnithan, N.
482	Kochuvelu, K.
483	Krishnadas, P.
484	Kunjukrishna Kurup, P.
485	Purushothaman Nair, P.
486	Sreedharan Pillai, G.
487	Sreedharan Pillai, K.
492	Gomathi Amma, L. K.
496	Kusumam, S.
500	Rohiny, K.
502	Saraswathy Bai Amma, P.
503	Sarojini Amma, M.
504	Savithri Amma, B.
509	Vimalabhai, R.
510	Vimala, K.

C. F. HIGH & TRAINING SCHOOL, KOTTIYAM, QUILON.

Reg. No.	Name of candidate.
511	Chacko, G.
513	Janardhana Kurup, P.
514	Krishnankutty Nair, M.
517	Mathew, G.
523	Soman, N.
524	Sukumaran, K.
525	Thankappan Pillai, K.
526	Thompson, D.
527	Vasudevan Pillai, M.
530	Janaki Amma, V.
532	Madhavi Amma, C.
536	Sarojam, P. V.

JOHN MEMORIAL RURAL BIAS TRAINING SCHOOL, UDAYAMANGALAM, SASTHAMKOTTA.

Reg. No.	Name of candidate.
541	Cheriyan Vaidhyan, P. V.
542	Clement, C.
543	Divakaran Pillai, R.
545	Georgekutty, C.
546	Kuttappa Marar, G.
548	Pappu Pillai, G.
550	Parameswaran Pillai, M. K.
551	Sivasankara Pillai, P. K.
552	Aleyamma, J.
556	Annamma, T. K.
557	Chellamma, K.
558	Devaki Amma, G.
559	Gomathi Amma, K.
560	Gomathi Amma, P.
561	Kalliyanikutty Amma, K.
562	Madhavikutty Amma, K.
563	Mariamma, P. K.
564	Radhamma, L.
565	Rajamma, V. K.
566	Santakumari, M.
569	Subhadra Amma, P.
570	Vijayalekshmi, G.

TRAINING SCHOOL, KARICODE.

Reg. No.	Name of candidate.
573	Chellappan Achary, N.
576	George, Y.
578	Janardanan Pillai, N.
580	Krishna Pillai, N.
581	Madhavan Pillai, A. P.
582	Madhusoodanan Nair, S.
584	Sreedharan Pillai, S.
585	Sreedharan Nair, K. P.
587	Chandramathi, A.
592	Kamalamma, P.
595	Lekshmikutty, P. N.
603	Swarnamma, L.
606	Vijayan, M. P.

KOTTAPURAM TRAINING SCHOOL, PARAVOOR, QUILON.

Reg. No.	Name of candidate.
607	Anandan Nair, K.
609	Bhaskaran Nair, E. M.
610	Dinesan, C. R.
611	Karunakara Kurup, R.
615	Nanu, P.
616	Peethambaran, C. K.
617	Prabhakaran Pillai, K.
618	Surendran, G.
620	Baby Matilda, C.
621	Margaret, S.
623	Rajamma, P. N.
624	Retnamma, K. P.
625	Saraseebhai, K. P.
628	Vasumathy, A. R.

DEPARTMENTAL TRAINING SCHOOL, KOTTARAKARA.

Reg. No.	Name of candidate.
629	Alexander, T. C.
630	Alikunju, T. M.
631	Balakrishna Pillai, R.
632	Bhaskaran Nair, P.
633	Bhaskaran Pillai, M.
634	Bhaskaran Pillai, V. M.
635	George Thomas
639	Jacob, K. L.
640	Jobe, A.
643	Koshi, M.
644	Krishna Pillai, R.
646	Kuri Kesn. K.
647	Kuttan Pillai, P.
649	Narayanan, P.
650	Oommen Panicker, P. K.
651	Philip, K. G.
655	Vasudevan Oonni, S.
656	Yesudasan, A. P.
657	Yohannan, G.
*659	Ameena Beevi, P.
*660	Anandavalli Amma, P.
*661	Annamma, K. N.
*662	Annamma, M.
*665	Chellamma, K.
*667	Kamalakshi, N.
*671	Marialutty, C.
*672	Mariamma, P. V.
*673	Rajamma, K.
*674	Sosamma, P. J.
*675	Subaida Beevi, M. S.
*676	Thankamma, S.

Reg. No.	Name of candidate.
	Irumpanangad Training School.
684	Bhaskaran Pillai, V.
685	Chacko, D.
686	Chanda Pillai Panicker, K. O.
688	Chellappan Pillai, N.
691	Gopala Pillai, K.
696	Kuttappan, N.
697	Mathai, T.
702	Raghavan Pillai, N.
707	Vidhyadharan, N.
708	Yohannan, G.
*711	Beatrice, O.
*712	Gracy P. K.
*713	Kamalamma, K.
*715	Mariamma, M.
*716	Meenakshi Amma, P.
*717	Parukutty, K.
*718	Saramma, P. J.
*723	Thankamma, K. R.
	Training School, Kadampanangad.
727	Baby, N. J.
728	Balakrishnan Achari, G.
732	Eapen, M.
733	George, A. G.
734	Gopalan, K. N.
735	Gopala Kurup, P.
736	Gopala Pillai, S.
737	Govinda Pillai, N.
738	Janardhanan, M. K.
740	Kesavan Nair, G.
742	Meera Pillai, A. K.
743	Narayanan, N.
744	Pappen, K.
745	Paramu, P.
746	Raghavan Nair, N.
747	Shamsuddin Rawther, A.
748	Sreedharan, K.
750	Thankappan Nair, N.
752	Aleyamma, P. D.
753	Aleykutty, C. G.
754	Annamma, P. C.
755	Bhavani, R.
757	Chellamma, K.
758	Kamalamma, M. N.
759	Kamalakshi Amma, L.
760	Lily, K. M.
761	Lily, P. R.
764	Saradamma, L.
765	Sethukutty Amma, L.
768	Thankamma, K.
769	Thankamma, N. K.
771	Thankamma, P. N.
772	Vijayamma, L.
	Marthoma Syrian Training School, Kundara.
773	Abraham, P. G.
778	Chellappan Pillai N. (Neelakanta Pillai)
779	Chellappan Pillai, S.
781	Geevarughese, C.
782	Geevarughese, Y.
787	Janardhanan Achary, R.
788	Koruthu, C.
790	Kuttan Pillai, V.
794	Raghavan Pillai, A.
795	Raghavan Pillai, P. G.
801	Thampy, J.
802	Thomas, C.
807	Aleyamma, M.
812	Kunjamma, M. A.
813	Lalitha, R.
814	Mary Abraham.
815	Matilda, K.
816	Raichel, M.
817	Rahelamma, M.
820	Sumathykutty Amma, K.
821	Thankamma. P.
822	Thrasila, S.

Reg. No.	Name of candidate.
	P. Govinda Pillai Memorial Training School, Parakode.
823	Bhaskara Kurup, K. K.
824	Chellappan Pillai, K.
825	Divakaran, P.
826	George, G.
827	George, P. K.
828	Joseph, M.
829	Joseph, Y.
830	Kunjuraman, G.
831	Madhavan, V.
834	Narayana Kurup, T. G.
835	Philip, C. P.
836	Ravindranathan Nair, C. K.
839	Thomas, V.
840	Aleyamma, T.
842	Annamma, P. M.
843	Bhanumathy Amma, K.
844	Bharathi Amma, P. K.
846	Chellamma, K.
847	Deenamma, P.
848	Glori Amma, E.
849	Gourikutty, V.
850	Jagadamma, S.
852	Kunjamma, S.
853	Lekshmi Amma, G.
855	Padmakshi, K.
856	Rebekkamma, V.
857	Sankari Amma, K. P.
858	Saramma, P. C.
859	Sosamma. P. M.
860	Thankamma, K.
861	Thankamma Varghese.
864	Palpu, N.
	A. T. Training School, Monkompu.
867	Divakaran Pillai, N. K.
869	John, P. C.
870	Kuriacko, C.
871	Narayanaswamy, P. K.
872	Parameswara Kaimal, P. K.
873	Parameswara Panicker, K. G.
874	Ramakrishnan Nair, V. S.
875	Sankaran Nair, K. Govinda Pillai
876	Sreedharan Nair, P.
877	Vasudevan Pillai, V. A.
878	Vasudeva Panicker, P. N.
879	Vasudevan Unni, P. D.
880	Vasu Pillai, P. K.
881	Aley, A.
882	Aley, M.
883	Anna, C. J.
885	Eathakutty, A.
886	Gouri Amma. K.
887	Lakshmikutty Amma, K. K.
888	Leela Bai Amma, M. K.
889	Mariam, T.
891	Meenakshy, N.
892	Ponnamma, N. K.
893	Ponnamma, V.
894	Rajamma, K. P.
895	Saraswathy Ammal, K. P.
896	Sarojini Amma, M.
898	Soudaminikutty Amma, M. P.
899	Thanka, A. K.
900	Thankamma, M.
901	Thankamma, V. K.
	Departmental Training School, Mavelikara.
904	Balakrishna Pillai, P.
905	Bhaskaran Pillai, K.
906	Damodara Kurup, P.
907	Geevarghese, S.
909	George, P. M.
910	Govindan Nair, P.
911	Govindan, R.
913	Idichandy Idichandy.

Reg. No.	Name of candidate.
914	Karunakaran, M. K.
915	Karunakaran Pillai, P. G.
916	Koshy, T. S.
917	Kunju Kunju, C. V.
918	Kunju Pillai, S.
919	Narayana Kurup, C. P.
921	Prabhakaran Nair, R.
922	Raghavan Asari, L. P.
924	Samuel, C. D.
925	Samuel, D.
926	Sankara Pillai, K.
927	Sankara Pillai, M. V.
928	Sivasankara Pillai, G.
929	Sreedharan, R.
930	Thankappan, R.
931	Amminikutty, K. C.
932	Chellamma, P. V.
933	Gracy, P. V.
934	Hajar, T. K.
936	Kunjamma, K. E.
937	Kunjipennu, P. R.
938	Kunjulekshmi, K.
939	Gnanayamma, C.
940	Padmavathiamma, P.
941	Padmavathiammal, K.
942	Ponnamma, K.
944	Sarasamma, L.
945	Sarojini, S.
948	Sumathiamma, K.
951	Thankamma, V. K.

N. S. Training School, Mannar.

Reg. No.	Name of candidate.
952	Bhaskaran Nair, K.
955	Kurien, M. P.
956	Narayanan Embran, N.
957	Rajasekharan Pillai, G.
958	Thomas K. Gheevarghese.
959	Thomas, M. V.
960	Varughese, K. K.
961	Varughese, P. J.
962	Achama, V. I.
963	Achiamma, V. I.
964	Aley, K. V.
967	Anandavally Amma, P.
968	Annamma, P. T.
969	Bhanumathy Amma, M. P.
970	Chinnamma, T. A.
971	Gomathiamma, T.
973	Lillykkutty, K. E.
974	Mariamma, K.
975	Mary Kurien, M.
976	Mary K. Mathew.
977	Padmavathy Amma, V. K.
979	Rajamma, K.
980	Saramma, K.
981	Saramma P. Thomas.
982	Sarasamma, P. K.
984	Sosamma, M. C.
985	Sosamma Varughese.
986	Thankamma, B.
988	Vasumathy Amma, M.
989	Bhaskara Panicker, P. R.
990	Krishnan Nair, N.
992	Sreedharan Nair, K.
994	Annamma P. Daniel.
997	Pankajakshi, K.
998	Thankamma, C. K.

Training School, Chettikulangara.

Reg. No.	Name of candidate.
999	Baby, K. O.
1003	Gangadharan, K.
1006	Janardhana Panicker, N.
1009	Kumaran, N.
1010	Mathai, G.
1012	Prabhakaran, G.
1013	Raghavan Pillai, N.
1015	Sivaraman Nair, P. G.
1017	Sukumaran Nair, V.
1019	Thomas Nainan.
1021	Annamma, K. J.
1022	Chinnamma, P.
1024	Elicy Oommen.
1027	Janaki Amma, L.
1029	Mandakini, K.
1032	Mariamma P. Mathai.
1033	Marykutty, V.
1036	Rajamma, K.
1037	Sankari Amma, K.
1039	Saramma, V. M.
1040	Saramma, P. D.
1041	Sarojini Amma, L.
1044	Madhavan Pillai, K.

N. S. S. Training School, Karuvatta.

Reg. No.	Name of candidate.
1045	Abraham, C. V.
1047	Cherian, K. S.
1049	Gopalakrishna Pillai, S.
1050	Janardhanan Pillai, K.
1051	Kuttappan Nair, R.
1052	Madhavan, S.
1053	Muralidharan, K.
1056	Raghavan Nair Madhavan Nair.
1057	Samuel, G.
1059	Thomas, M. V.
1060	Unnuni, K.
1061	Vasudevan Achari, P.
1062	Vasudevan Nair, C. N.
1067	Bhavani, K.
1068	Chinnamma, M. V.
1069	Elizabeth, M. E.
1071	Kamalamma, C.
1074	Mary Mathew
1075	Nalini, P. G.
1076	Padmakshi Amma, L.
1077	Rachel John
1082	Saramma Thomas
1084	Saraswathi Amma, A.
1086	Saraswathi Amma, K. K.
1087	Sosamma, A. G.
1088	Sulekha, T.
1089	Thankamma, C.
1091	Thankamma, K. K.

S. C. R. V. Training School, Angadical, Chengannoor.

Reg. No.	Name of candidate.
1098	John, T. V.
1100	Koshy Abraham, E.
1101	Parameswara Kurup, P. N.
1102	Philip, P. K.
1103	Raghavan Pillai, P. G.
1104	Sreedharan, V. K.
1105	Sreedharan Pillai, P.
1106	Verghese, T. C.
1107	Aleykutty, M. C.
1109	Mathew P. Aleyamma
1111	Annamma, C. J.
1112	Annamma, K. Cherian
1113	Annakutty, K.
1114	Annamma, K. E.
1117	Annamma, Thomas
1118	Annamma Thommi
1120	Annamma, T. A.
1121	Gouriamma, K.
1122	Janakiamma, P. K.
1123	Kamalamma, K. G.
1124	Karmel Peter, T.
1125	Kunjamma, P. S.
1127	Mary, P. G.
1128	Mariamma Abraham
1129	Mariamma, C. P.
1130	Mariamma, P. J.
1132	Rahelamma, T. C.
1133	Sarasamma, M. P.
1134	Sosamma, K. E.
1135	Sosamma Samuel

Reg. No.	Name of candidate.
1136	Sosamma, M. T.
1137	Sosamma, V. C.
1138	Susannamma, T. O.
1139	Sumatnykuttyamma, P. M.
1140	Thankamma, C. K.
1141	Thankamma Philip

St. George's Mount Training School, Kaipattoor.

Reg. No.	Name of candidate.
1143	Abraham, P. I.
1144	Atchuthan Nair, P. P.
1145	Baby, K. K.
1147	Damodaran Nair, K.
1148	George Kuriyan
1149	George, K. S.
1152	Jacob, K. S.
1156	Oommen, T. C.
1157	Philipose, K. M.
1158	Ramakrishnan, K. R.
1159	Samuel, M.
1160	Samuel, P. D.
1162	Thomas, K. G.
1163	Umamaheswaran Achari, A. N.
1164	Velu Nair, M. R.
1165	Aleyamma, M. C.
1166	Aleyamma, T. M.
1167	Anie Varkey
1168	Annamma, T. O.
1170	Deenamma, P. J.
1173	Kunjukunjamma, K. C.
1174	Lilly, C. K.
1176	Mariamma, E. A.
1177	Mariamma, M. C.
1178	Marykuttyamma, P. M.
1179	Marykutty, P. G.
1181	Rahel, V.
1182	Saramma, Mathew
1183	Sarojam, C. P.
1184	Sosamma, C. G.
1185	Sosamma C. V.
1186	Thankamma, P. C.

Padmanabhodayam Training School, Mezhuveli.

Reg. No.	Name of candidate.
1187	Abraham, P. G.
1188	Anandan, S. V.
1189	Baby, P. M.
1191	Daniel, T. T.
1192	Divakaran, V.
1193	Easow, K. E.
1195	George, C. A.
1196	George, E. K.
1197	George, K. C.
1198	George, M. M.
1199	George, P. C.
1200	John, M. T.
1202	Nanukutty, T. S.
1209	Thomas, V. G.
1211	Vasu, C. N.
*1212	Aleyamma, A. V.
*1214	Annamma, P. M.
1215	Annamma Samuel
1216	Bhanumathi, K. N.
1217	Chellamma, K.
1218	Gracy Kurien
1220	Kaliyani, K. K.
1221	Kamalamma, P. K.
1222	Mariamma, K. V.
1223	Mariamma, N. T.
1224	Mary, A. M.
1225	Mary, K. G.
1228	Rachel, P. C.
1230	Sarojini Amma C. K.
1231	Savithri, A. K.
1232	Soosi Thomas
1233	Susamma, P. T.
1234	Susannamma Joseph, K.
*1235	Vimalamma, K. K.

Higher Grade Training School, Thiruvella.

Reg. No.	Name of candidate.
1236	Abraham Eappen
1238	George, C. I
1239	Gopalan, V. P.
1241	Kesavan, M. A.
1244	Kunju Kunju, M. V.
1246	Mohamed, T. M.
1248	Padmanabhan Sankaran
1249	Pitchakannu, M. H.
1250	Raghava Kurup, C. P.
1251	Raghavan, P. K.
1252	Raghavan, V. O.
1256	Vasukuttan, P. T.
*1257	Aleyamma, P. J.
1259	Annamma Abraham
1260	Annamma, S.
1261	Bharathikutty Amma, T. S.
1264	Chinnamma, M. J.
1265	Gouri Amma, V. N.
1266	Janaki Amma, K. K.
1267	Kunjamma, K.
1268	Kunjamma, T. E.
1269	Mariamma, K. M.
1270	Mariamma, P. K.
1271	Mary, K. M.
1272	Mary, Ninan
1273	Mary Thomas, (Kizhakekoovoor)
1274	Mary Thomas, (Painummoottil)
1280	Rajamma, C. G.
1282	Sarojini Amma, M. N.
1283	Sr. Theophine
1284	Vijayamma, M. V.

Prince Marthanda Varma Training School, Peringara.

Reg. No.	Name of candidate.
1285	Devasia Joseph, P.
1286	George, K. T.
1287	George, M. P.
1288	Jacob, P. G.
1290	Ramakrishna Pillai, P. P.
1291	Raveendran Nair, K. N.
1292	Sreedharan Nayar, G.
1293	Sukumara Panicker, N. A.
*1296	Accamma, M.
1300	Aleyamma, P. P.
1301	Aley Thomas, S.
1302	Aleykutty, K. S.
1303	Ammini, P. V.
1304	Ammukutty Amma, K.
1306	Anandavally Amma, P.
1307	Annamma, P. T.
1308	Bharathy Amma, K.
1309	Chellammal, P. K.
1310	Deenamma, Thomas
1312	Janaky Amma, G.
1313	Kamalamma, B.
1316	Mariamma, K. A.
1317	Mariamma, K. K.
1318	Mariamma, P. M.
1319	Marykutty, P. T.
1320	Parukutty Amma, P. P.
1321	Ponnamma, A. G.
1325	Saraswathi Amma, K. P.
1326	Saraswathy Amma, P. N.

St. Thomas Training School, Thiruvella.

Reg. No.	Name of candidate.
1333	Joseph, P. S.
1334	Perumal, P. C.
1336	Velayudhan Pillai, G
*1338	Achyamma Varkey
1340	Aleyamma, P. G.
1341	Aleyamma, M. T.
1343	Aleyamma Thomas
1344	Aleyamma, K. C. (Kuttikal)
1345	Annamma, T. V.
1346	Annamma, K. C.

Reg. No.	Name of candidate.
1347	Annamma, T. K.
1348	Annaamma Kosuy,
1351	Annamma Thomas
1353	Chellamma, C. N.
1356	Madhavi Amma, T. K.
1357	Mallakshi Amma, P.
1358	Mariamma, T. C.
1360	Mariamma Thomas
1361	Mariamma Mathew
1362	Mary, V. A.
1363	Mariamma, T. P.
1364	Mariamma, K. C.
1367	Pankajakshi Amma, M. P.
1368	Saramma Chacko
1369	Saramma Pothan
1370	Saramma, P. M.
1371	Saramma, P. V.
1372	Saramma, P. A.
1373	Saramma, K. M.
1374	Saramma Mathew
1375	Sosamma, O. T.
1379	Sosamma, K. I.
1380	Susannamma, V. K.

N. S. S. Training School, Kaviyoor.

Reg. No.	Name of candidate.
1384	Gopalan Nair, P. N.
1385	Joseph, P. I.
1388	Purushothaman Pillai, K. K.
1390	Padmanabhan Nair, P. N.
1391	Ramachandran Nair, V. G.
1392	Sreedharan Pillai, K. K.
1394*	Achamma, K. C.
1395	Aleyamma, P. V.
1396	Aleyamma, P. I.
1397	Aleyamma, P. B.
1399	Aleyamma, P. C.
1400	Aleyamma, A. T.
1402	Annakutty, N. V.
1403	Annamma, T.
1404	Annamma, T. P.
1405	Annamma, N. C.
1406	Annamma, K. M.
1408	Bhavani, K.
1409	Chinnamma, M. N.
1410	Chinnamma Zacheria, P.
1411	Kunjamma Thomas
1412	Licyamma Thomas
1413	Lekshmikutty Amma, K. K.
1414	Mariamma, P. E.
1415	Mariamma, T. V.
1416	Mary, K. M.
1419	Rachel, M. M.
1420	Rachel John
1421	Sarasamma, M.
1422	Saramma, T. T.
1423	Saramma, P. M.
1426	Savithri Devi, P.
1427	Sosamma, K. T.
1428	Thankamma, T. K.
1429	Thankamma, M. C.

N. S. S. Training School, Karukachal.

Reg. No.	Name of candidate.
1433	Elpe, V. A.
1434	George, K. T.
1435	George, P. A.
1437	Jayanantha Das, C. J.
1440	John, M. S.
1441	Joseph, P. M.
1445	Mathai, V. T.
1446	Narayanan Elayath, K.
1447	Ouseph, O. J.
1451	Thomas, C. K.
1455	Achamma Philip, P.
1458	Annamma, P. V.
1460	Janakiamma, V. K.
1461	Kamalamma, V.
1463	Mariamma Cherian,
1464	Mariamma, P. I.
1466	Mariamma, T. J.
1468	Mary, M. P.
1469	Mary, P. K.
1470	Radhamma, K. K.
1473	Rebaccamma, K. M.
1474	Sara, K. M.
1476	Sosamma, K. M.
1478	Thankamma, M. K.

N. S. S. Training School, Perunnai.

Reg. No.	Name of candidate.
1480	Ahaskara Panicker, K. R.
1482	Bhaskaran Nair, K.
1484	Joseph, V. D.
1489	Narayanan Elayathu, P. P.
1490	Nanoo Nair, K. N.
1491	Nadesan, M. G.
1493	Oommen, P. V.
1494	Parameswaran Pillay, C. K.
1495	Raveendran Nair, K.
1496	Varkey, M. O.
1497	Varghese, K.
1498	Yohannan, P. K.
1500	Annamma, C. C.
1501	Annamma Varghese
1504	Mariam, P. V. (Paradeyil)
1505	Mary Joseph
1506	Rachel John.
1507	Sara, P. P.
1508	Sarasamma, V. G.
1509	Sarasamma, K.
1511	Thankamma, P. K.
1512	Yesodhara Amma, J.

T. M. O. Training School, Vazhappally.

Reg. No.	Name of candidate.
1513	Aley, P. A.
1514	Aleyamma, P. C.
1515	Anna, K. K.
1516	Annamma, K. A.
1517	Annamma, T. I.
1518	Annamma Mathew
1519	Sr. Brigithamma, K. C.
1521	Chachiamma, M. M.
1522	Chinnamma, A. J.
1523	Sr. Elizabeth, C. M.
1524	Gracy, K. E.
1525	Kathreena V. J.
1528	Sr. Mariakutty, V. J.
1530	Marry, M. C.
1533	Sr. Marykutty, M.
1534	Sr. Philomina, M. J.
1535	Sr. Rose, K. V.
1536	Sr. Rose, K. J.
1537	Rosamma, V. C.
1538	Sr. Rosily, A. C.
1539	Saramma, P. E.
1540	Saramma, K. M.
1543	Thankamma, N. S.
1546	Theresammal, D.
1547	Thressiamma, A. T.
1548	Thresiamma, N. V.
1550	Thressia Cheriyan
1551	Thressia, V. J.

S. N. V. Training School, Kakazham.

Reg. No.	Name of candidate.
1554	Balakarishna Pai, K.
1557	James, A. T.
1558	Janardana Kurup, T. K.
1559	Karunakaran, C.
1560	Krishnan Nayar, K.
1562	Parameswaran Nair, K.
1563	Parameswara Panicker, N.
1565	Prabhakaran Nayar, K.
1567	Raghavan Nayar Vasudevan Pillai
1571	Thomas, K. J.
1572	Vasudevan Nair, P.
1573	Vasudeva Panicker, P. G.
1575	Anandavally Amma, T. C.
1579	Indira Devi, C.
1581	Kaumari, K. K.

Reg. No.	Name of candidate.
1582	Leelavathi, P.
1583	Nalini Amma, N.
1584	Padmini, K.
1585	Radhamoni Amma, G. K.
1587	Rajarajeswari Amma, L.
1588	Regina Arouje
1589	Santhakumari, L.
1592	Sethukutty Amma, G.
1594	Teresa V. Joseph

N. M. S. TRAINING SCHOOL, THADIYOOR.

Reg. No.	Name of candidate.
1597	Gopala Pillai, M. K.
1600	Thomas, K. T.
1601	Thomas, P. K.
1602	Varughese, E. M.
1603	Varughese, K. K.
1604	Varughese, K. K. (Valiathannikkel)
1605	Yohannan, K. M.
1606	Aleyamma, C. M.
1608	Aleyamma Gracy, K.
1610	Aleyamma, V. S.
1611	Aleykutty, C. C.
1612	Aley, P. V.
1613	Annamma, K. C.
1618	Elizabeth Mathew
1623	Mariamma Abraham
1624	Mariamma, K. C.
1625	Mariamma, K. T.
1627	Mariamma, N. P.
1628	Mariamma, P. M.
1629	Mariyam, P. V.
1630	Marykutty Ninan
1632	Saramma, K. K.
1633	Saramma, P. M.
1634	Saramma, P. V.
1635	Sosamma John
1636	Sosamma, M. A.
1637	Sosamma, T. M.
1638	Sosamma, V. M.
1639	Subbadramma, L.
1640	Swarnamaikutty, P. N.
1641	Thankamma, K.

N. M. TRAINING SCHOOL, KARIMPLAVU.

Reg. No.	Name of candidate.
1644	Abraham, V. V.
1647	Chellappen Pillai, N. K.
1648	George, P. M.
1652	Joseph, K. M.
1653	Kuttappan Pillai, P. G.
1655	Mathai, O. T.
1656	Ommen, T. J.
1658	Samuel, K. V.
1663	Vakkan M. Varughese
1666	Ammini Simon
1667	Annamma Varughese
1669	Annamma, V. G.
1672	Chandramathi Amma, K. G.
1674	Graciamma, C. C.
1675	Trasalamma, P. A.
1680	Mariamma, P. I.
1681	Mariamma, P. M.
1683	Rachelamma, V. M.
1684	Rachel, T. K.
1686	Rachel, P. K.
1687	Rebecca, M. K.
1688	Sosamma, T. C.
1690	Sosamma, K. A.

ST. JOSEPH'S TRAINING SCHOOL, MYLAPRA.

Reg. No.	Name of candidate.
1693	Abraham, C. P.
1694	Chacko, T. C.
1697	Geevarughese, P. T.
1699	George K. Mathew
1700	George, M. T.
1703	Gopalakrishna Pillai, K. M.
1704	Gopalan Nair, P. K.
1707	Pappu, K. T.
1708	Pathorse, O. M.
1710	Raghavan, M. V.
1711	Annamma, A. G.
1712	Annamma, M. J.
1713	Annamma, M. P.
1715	Ayshammal, M. S.
1716	Alekutty, N. J.
1717	Bhavani Amma, K.
1718	Chinnamma, M. T.
1719	Elizabeth, K. C.
1720	Hameeda Beevi, A.
1721	Hameedammal, M.
1722	Indira Bai, N.
1723	Kunjamma, E. M.
1725	Kunjamma, P. E.
1726	Lekshmikutty Amma, P. J.
1728	Mariamma, T. S.
1729	Mariamma, V. P.
1730	Padmavathy Amma, P.
1732	Ponnamma, A. C.
1733	Rajamma, C. G.
1734	Rajamma, P. L.
1735	Rajamma, P. R.
1736	Saramma, V. T.
1738	Thankamma, T. J.

M. S. TRAINING SCHOOL, RANNI.

Reg. No.	Name of candidate.
1740	Abraham, O. M.
1741	Abraham, T. E.
1742	Chacko, K. G.
1745	George, K. V.
1746	Gopalakrishnan Nair, P. N.
1749	Mathew, V. C.
1751	Philipose, T. A.
1755	Thomas, M. T.
1756	Varughese, K. M.
1761	Aleyamma John
1762	Achamma, K. K.
1763	Achamma, P.
1765	Bhavani Amma, G.
1769	Mariamma, K. C.
1770	Mariamma, K. T.
1771	Mariamma, P. V.
1772	Mary Abraham
1773	Miss A. Mathews
1774	Rachel, P. M.
1775	Rachalamma, A. T.
1777	Saramma T. Jacob
1778	Savithriammal, K. P.
1779	Sarojinamma, P. N.
1781	Saramma K. Jacob
1783	Saramma, T. J.
1785	Thankamma, C.

A. M. M. TRAINING SCHOOL, MARAMON.

Reg. No.	Name of candidate.
1786	Abraham, K. A.
1787	Bhaskaran, V. K.
1788	George, C. M.
1789	Kesavan, C.
1790	Mathew, C. T.
1791	Oommen, M. M.
1792	Paulose, N. C.
1793	Raghavan Nair, C. N.
1794	Samuel, K. P.
1795	Sreedharan Nair, K. I.
1796	Sreedharan Pillai, K. P.
1797	Thomas, T. D.
1798	Varghese Mathew, V.
1800	Aleyamma, A. J.
1801	Aleyamma Thomas
1803	Aleyamma, M. A.
1805	Annamma, M. M.
1808	Annamma Varkey
1809	Chellamma, O. K.
1810	Chinnamma, M. T.
1811	Deenamma Joseph
1813	Gracy Thomas
1814	Kamalakshi Amma, K. N.
1816	Lilly Thomas

Reg. No.	Name of candidate.
1817	Mariamma, V. T.
1818	Mary Mathew, C.
1819	Mary, K. P.
1820	Mary Jacob
1821	Mary Philip
1822	Rachel Mathai
1823	Rachel, C. V.
1824	Rachel, K. M.
1825	Rajamma Philip
1826	Saramma, P. M.
1827	Sarojini Bai, K.
1828	Sosamma, M. O.
1829	Sosamma Mathew
1830	Sosamma, P. O.
1832	Soudhamini, P. V.
1833	Thankamma, K.
1834	Thankamma, K. C.
1835	Thankamma, V. R.

T. D. Training School, Thuravoor.

1837	Bhaskaran Nair, P.
1839	Eipe, K. P.
1840	Gopinathan Nair, A.
1849	Mathew, M. J.
1852	Paul Richard (Parameswaran, R.)
1854	Sadasivan Nair, K. S.
1855	Scariah, V. F.
1856	Siddharthan, M. N.
1857	Somasekhara Kaimal, K. N.
1859	Sreenivasan, K. K.
1860	Sreenivasa Kammath, V.
1861	Sukumaran, K.
1862	Sukumaran, N.
1863	Thomas, C. S.
1864	Veleyudhan Nair, K.
1865	Vittalakammathy, A.
1866	Bhageerathy Amma, K.
1867	Bhanumathy Amma, L.
1869	Kamalakshy Amma, V. K.
1870	Kanakamma, V.
1871	Kanthimathi Bai, M.
1872	Radhamma, M.
1873	Retna Bai, B.
1874	Retnam, G.
1875	Sarulamma, M. V.
1879	Vanajakshy, D.
1881	John, K. M.

Government Training School, Kottayam.

1882	Abraham, N. C.
1883	Chacko, T. V.
1884	David, C. P.
1885	Itty Iype, M. T.
1886	John, T. P.
1887	Joseph, C. J.
1888	Joseph, T. M.
1889	Krishna Panikkar, K.
1890	Mathew, P. T. (Puthenpurackal)
1891	Mathew, P. T. (Puthuparambil)
1892	Nanoo Aiyappan
1893	Narayanan Namboodri, M. N.
1894	Ninan, P. K.
1895	Raghavan Nair, P.
1896	Ramabhadran Nair, R.
1897	Raman Parameswaran (Raman Achari, P.)
1898	Sreedharan, C. I.
1900	Velayudhan, P. K.
1901	Velayudhan Chettiar, T. G.
1902	Zacharia, C. T.
1903	Achamma, C. P.
1905	Aleyamma, P. C.
1906	Annamma Thomas
1907	Benedicta Smith
1908	Eswari Amma, K.
1909	Sr. Geraldine (Annamma, K. M.)
1910	Kamalamma, K.
1911	Komalavally Amma, P. K.
1912	Lekshmikutty Amma, P. S.
1913	Leelamma Kurian, P.
1916	Mariamma, K. C.
1917	Mariamma, M. J.
1918	Mary Kutty, P. P.
1922	Rahel, K. I.
1926	Savithry, K. E.
1927	Sreedevikutty Amma
1928	Vijayalakshmy Ammal, P.

S. P. B. M. Training School, Manarcaud.

1929	Abraham, P. A.
1930	Abraham, T. K.
1931	Balakrishnan Nair, M. K.
1932	Chacko, V. E.
1936	John, K. C.
1938	Mani, K. V.
1939	Mathai, T. M.
1940	Mathew, K. M.
1942	Peeli, C. M.
1945	Raghavan Nair, P. N.
1947	Thomas, M. K.
1948	Thomas, N. C.
1949	Thomas, N. P.
1950	Thomas, V. T.
1951	Uthup, V. O.
1952	Varughese, K. V.
1953	Vasu Nair, N. K.
1956	Aleyamma, M. T.
1958	Aleyamma, P. C.
1959	Alyamma, V. J.
1960	Annamma, A. I.
1961	Annamma, K. C.
1962	Annamma, K. V.
1963	Annamma, M. A.
1964	Annamma, V. V.
1965	Bhanumathy Amma, V. G.
1968	Kunjamma, Abraham
1971	Marykutty, P. C.
1977	Thankamma, K. V.

Buchanan Institution Training School, Pallom.

1978	Achamma, K.
1979	Achamma, K. S.
1980	Achamma Thomas
1982	Aleyamma John
1983	Aleyamma, P. P.
1984	Aleyamma, A. T.
1985	Aleyamma Varughese, P.
1986	Aleykutty, V. P.
1987	Alicekutty Varkey
1988	Annakutty, C. J.
1989	Annamma, C.
1990	Annamma Chacko
1991	Annamma Cheryan
1992	Annamma, K.
1994	Annamma, K. M.
1995	Anne John
1996	Annieamma Kuruvilla
1997	Boobly John, M.
1998	Chachy, A. H.
1999	Chinnamma Ittyera
2000	Chinnamma P. Jacob
2003	Elizabeth Kurah
2004	Janaki, O. A.
2005	Lissyamma, N. K.
2006	Mariamma, M. P.
2007	Mary, K. L.
2008	Mary Jacob, P.
2009	Marykutty, M.
2010	Mollie Joseph
2012	Rachel, N. C.
2014	Rajamma, K. T.
2016	Saramma, K. L.
2017	Sarojini, P. K.
2018	Sosamma, M. A.

Reg. No.	Name of candidate.
2019	Sosamma, K. G.
2020	Sosamma, C. J.
2021	Sosa, K. J.
2022	Sosa, K. J. (Konathu)
2023	Sosamma, M. J.
2024	Sosamma Kuriakose
2025	Sosamma, P. K.
2026	Thankamma, K. C.

C. N. I. TRAINING SCHOOL, KOTTAYAM.

2028	Cherian P. Korah
2030	George, K. V.
2031	Jacob, P. M.
2034	Mammen Zachariah, P.
2035	Mathai, K. C.
2036	Mathew. T. V.
2037	Padmanabhan, N.
2039	Sankaran Namboory, K. D.
2042	Ulahannan, A. U.
2043	Varkey, V. K.
2044	Achamma, V. C.
2045	Achamma Thommi, T.
2048	Aleyamma, P. M.
2049	Alice Joseph, P.
2050	Annamma, P. J.
2051	Annamma, P. M.
2052	Anne, A. C.
2053	Chachiamma, V.
2054	Chachiamma, P. T.
2056	Elizabeth Paul
2058	Mariam, P. J.
2059	Mariamma, M. C.
2060	Marykutty, P. I.
2063	Santhamma, M. J.
2064	Sara John, K.
2065	Sarojini Amma, C. G.
2066	Sosamma, M. M.

GOVERNMENT TRAINING SCHOOL, ETTUMANOOR.

2069	Bhaskaran Nair, P.
2070	Devassia, K. K.
2072	John, M. S.
2073	Joseph, C. M.
2074	Joseph, T. K.
2075	Joseph, V. M.
2076	Ouseph, K. U.
2078	Raghavan Nair, G.
2079	Ramakrishnan, K.
2080	Raveendranatha Das, V.
2081	Sankarankutty Nair, M. K.
2082	Scaria, T. V.
2084	Sreedharankutty Nair, C. K.
2086	Subramonian Unni, C. N.
2088	Velayudhan Nair, K. V.
2089	Aleyamma, M. M.
2090	Aleyamma, V. J.
2091	Anna, K. V.
2093	Chellamma, M. P.
2097	Mary, C. C.
2098	Mary Karithadathil
2100	Santha Bai, P. S.
2101	Saradamma, M. J.
2102	Saradamma, M. K.
2104	Savithrikutty Amma, K.
2106	Sreemathy Bai, K.
2108	Thankamma, P. N.
2110	Thressiamma Manthattil

ST. THOMAS TRAINING SCHOOL, PALAI.

2112	Auseph, V. M.
2113	Balakrishnan Nair, K. N.
2114	Balakrishnan Nair, P. K.
2120	Javahari, M. K.
2121	Joseph, T. V.
2122	Kesavan, K. K.
2124	Kuriakose, V. J.
2126	Mathai, N. S.
2127	Mathew, M. K.
2128	Thomas. K. C.
2129	Thomas, K. J.
2130	Unnikrishna Pillai, R.
2131	Uthuppan, E. S.
2132	Varkey, K.
2133	Sr. Anna, C. V.
2135	Anna, K. K.
2137	Sr. Anna. V. V.
2138	Annamma, A. J.
2139	Sr. Annamma, K. M.
2140	Chinnamma, K. K.
2141	Ealey, K. M.
2142	Eliamma, M. J.
2143	Elykutty, M. T.
2144	Sr. Elykutty, P. J.
2145	Gauri, T. R.
2146	Sr. Kathreena, M. T.
2148	Mariamma, T. D.
2149	Mary, C. T.
2150	Meenakshi Amma, K. R.
2151	Ponnamma, P. K.
2152	Sarojam, T. J.
2153	Savitri Kunjamma, K.
2154	Sr. Thresia, P. K.
2155	Thresiamma, A. M.
2156	Thresiamma, K. C.
2157	Thresiamma, M. A.
2158	Thresiamma, V. C.
2160	Thomas, M. T.
2161	Joseph, K. A.

ST. JOSEPH'S TRAINING SCHOOL, MUTHOLY.

2162	Aleyamma, K. V.
2163	Aley, T. V.
2164	Aleyamma, V. C.
2165	Aleyamma, P. A.
2167	Annakutty, M. J.
2168	Anna, K. T.
2169	Anna, T. A.
2170	Annamma, P. T.
2171	Anna, K. M.
2172	Annamma, V. M.
2173	Bhargavi Amma, K. L.
2174	Brigeetha, K. C.
2175	Bridget, P. K.
2176	Devaki Amma, M. K.
2177	Kathrina, P. C.
2178	Kochuthresia, M. C.
2180	Mary, C. C.
2181	Mariakutty, C. K.
2182	Ponnamma Raman Pillai
2183	Sarojani Amma, P.
2184	Sarojini, T. G.
2185	Subhadramma, P.
2186	Thresiamma, K. K.
2187	Thresia, K. T.

N. S. S. TRAINING SCHOOL, MANICKAMANGALAM.

2188	Bahanan, K.
2189	Balakrishna Menon, P. E.
2190	Chacko, K. M.
2192	Jacob, A. P.
2196	Mathai, K. M.
2199	Pappachan, K. P.
2200	Raman, V. P.
2201	Raman Nambooripad, D.
2202	Subramonian, C. O.
2203	Thomas, M. V.
2204	Varkey, M.
2206	Varkey, V. A.
2208	Achamma, P. L.
2209	Ammukutty, V. A.
2210	Annamma, K. V.
2211	Annamma, M. V.
2212	Annakutty, M. A.
2213	Bharathi, M. K.
2214	Chinnamma Joseph

Reg. No.	Name of candidate.
2217	Lakshmi, K. M.
2219	Mathiri, M. V.
2223	Rajamma, P. K.
2224	Rosakutty, K. J.
2225	Saradamma, K.
2227	Sarasijakshy Amma, M. N.
2230	Savithrikutty Brahmini Amma, N.
2233	Thankamma, N.
2234	Thankamma, V. L.
2235	Vilasini Amma, K. G.
2237	Vinodini Amma, C. J.

St. Georges Training School—Vazhakulam.

Reg. No.	Name of candidate.
2238	Auseph, C.
2239	Chacko, P. C.
2240	Chandy, N. K.
2241	Govindan Nair, K. N.
2242	Ittan, T. S.
2243	Jacob, N. J.
2244	Joseph, C. J.
2245	Joseph, T. G.
2246	Mathai, K. P.
2247	Mathai, R. C.
2248	Mathew, K. C.
2249	Kunju, N. K.
2250	Kurian, P. M.
2251	Padmanabhan Nair, M. G.
2252	Paul, P. M.
2253	Paul, V. V.
2254	Paulose, P. C.
2255	Sreedharan, V. K.
2257	Ulahannan, C. M.
2259	Varghese, T. J.
2260	Varkey, O. V.
2261	Achamma, P. T.
2262	Alikutty, K. C.
2263	Alikutty, P. M.
2264	Anna, V. J.
2265	Annakutty, V. J.
2266	Annamma, T. O.
2268	Cicily, K. T. (Sr. Jane Francis).
2269	Gracy, M. M.
2270	Gomathy Amma, P. N.
2271	Janaki Amma, B.
2272	Janaki Amma, M. G.
2273	Lakshmi Amma, M. G.
2274	Manakutty, M. M. (Sr. Mary Patience).
2275	Mariamma, K. V.
2276	Marthakkutty, K. V.
2277	Martha Varkey (Sr. Mary Cusmos)
2278	Nandini Amma, M. P.
2279	Rosamma, K. V. (Sr. Mary Howerlet)
2280	Saradamani, G.
2282	Sosa, M. P.
2283	Sumathi Amma, C. G.
2284	Thankamma Cheriyan
2285	Thresia Auseph (Sr. Mary Devis)
2286	Thresiamma M. J.
2287	Thresia, P. P.

Govt. Trg. School—Kuruppampady.

Reg. No.	Name of candidate.
2289	Baby, T. M.
2290	Balakrishnan Kartha, T. M.
2291	Chackappan, M. I.
2292	Chandrasekharan Nair, K.
2293	Gopalan Nair, P. K.
2295	Jacob, M. T.
2298	Mathai, K. P.
2299	Mathai P. S.
2301	Narayanan Nair, M. R.
2304	Neelakantan Kartha, N.
2305	Ousepa, C. K.
2306	Ouseph, P.
2307	Paulose, M.
2308	Paulose E. K.
2310	Paulose, M. T.
2311	Prabhakaran Nair, V.
2312	Rama Warrior, M. R.
2313	Sreedharan Nair, P. K.
2315	Varghese. P. V.
2317	Achamma, K. K.
2318	Aelamma, M. P.
2319	Aleyamma, T. V.
2322	Annamma, K. K.
2328	Mary, A. K.
2330	Mary Issac, M.
2331	Marykutty, C. J.
2333	Saramma, K. P.
2334	Saramma, K. I.

Govt. Trg. School—Edappally.

Reg. No.	Name of candidate.
2338	Abdul Khadir, N. B.
2339	Ananthan Pillay, K. K.
2340	Anantha Shenoi, M. G.
2341	Antony, C. C.
2342	Balakrishnan, N. V.
2343	Bhaskaran, P.
2344	Chackkoo, K. C.
2346	Francis, M. K.
2347	George, K. V.
2350	Joseph, T. L.
2351	Joseph, T. P.
2352	Krishna Panikker, K. K.
2353	Kumaran, P. K.
2356	Lonappan P. Varkey
2358	Padmanabhan, T. P.
2359	Poulo, K. K.
2360	Prabhu, M. A.
2361	Purushothaman, K. V.
2362	Raghavan Erappakala
2365	Sankaran, K. S.
2366	Sidharthan, P. K.
2367	Simon, P. T.
2368	Sreenivasan, D. K.
2370	Thiruvanchan. P. P.
2372	Aleykutty, K. V.
2377	Elachar, P. P.
2378	Kochuthresia, P. D.
2381	Mary, K. A.
2383	Rosamma, K. J.
2385	Savithri Amma T. M.
2386	Naduvalappil Subhadra.

PRIVATE CANDIDATES.

Nagercoil Centre.

Reg. No.	Name of candidate.
2388	Arumugom, S.
2389	Balakrishnan, S.
2390	Grace Gnanammal, S.
2391	Ayya Pillai, V.
2392	Kolappa Pillai, V.
2393	Kumaraswamy Naidu, P.
2394	Muthiah, A.
2395	Mahadevan, A.
2396	Muthiah, A.
2397	Natarajan, P. S.
2399	Paramanantham, M.
2400	Manuel, P.
2401	Padmanabha Pillai, K.
2402	Sivagnanam Pillay, A.
*2403	Mercy Roseline, M.
*2404	Monicammal, V.
*2405	Retna bai, G.

Vilavancode Centre.

Reg. No.	Name of candidate.
2406	Arulappan, S.
2407	Augusteen, S.
2408	Benjamin Abraham
2409	Chellayyan, V.
2410	Chellappan, Y.
2411	Damodaran Nair, V.
2412	Gopinathan Nair, N.

Reg. No.	*Name of candidate.*
2413	Gangadharan Nair, K.
2414	George, P.
2415	Gangadharan Nair, Narayana Pillai
2417	Kesavan, A.
2419	Kesavan Nair, R.
2420	Krishna Pillai, K.
2425	Ponnian Raman Nadar
2426	Pakkianathan, C.
2427	Ponnarul das, M.
2429	Ramakrishnan Narayanan
2430	Retnamoney, V.
2431	Ramaswamy Kuttiyappi Nadar
2433	Sadasivan Nair, K.
2434	Sundara Raman, P.
2435	Velappan Nair, N.
2437	Vasudevan Nair, K.
2438	Yesudasan, V.
2439	Yesudasan Sathyanathan
*2440	Ambujakshi Amma, B.
*2441	Chellammal, N.
*2442	Chellamma Mery
*2443	Gomathi Amma, N.
*2444	Janamma, K. A.
*2445	Josephine, A.
*2446	Kalyani, K.
*2447	Muthulekshmi Amma, S.
*2448	Mary, P.
*2450	Muthammal, Y.
*2451	Retna Bai, N.
*2452	Sarasamma, L.
*2453	Sethukutty Amma, P.
*2454	Vijayamma, N. B.

NEYYATTINKARA CENTRE.

Reg. No.	*Name of candidate.*
2455	Abdulkhani, M.
2456	Appukutta Panicker, R.
2457	Appukuttan Nair, R.
2458	Bhaskaran Nair, V. K.
2459	Divakaran, K.
2460	Dasan Nadar, K.
2461	Devanesan, Y.
2463	Esukunju Mytheenkunju, M.
2465	Gopalan Nadar Padmanabhan Nadar
2467	Gangadharan, K.
2468	Joseph Peter
2470	Krishnan Nair, E.
2471	Krishnan, N.
2473	Meenakshi Sundaram, R.
2474	Nagamuthu Nadar, P.
2477	Sankara Pillai Velayudhan Pillai
2478	Sukumaran Nadar, R.
2479	Stephen Santham, A.
2480	Stephen's Samas Anthrayos Samas
2481	Sukumaran Nair, K.
2483	Viswanathan, G.
*2484	Alice, R.
*2485	Annai, Y.
*2486	Chellamma, J.
*2490	Joyce David
*2492	Kunjulekshmi Amma, K.
*2495	Ponnamma Aanamma
*2496	Rebaccal, K.
*2497	Rasammal, M.
*2498	Sumathi, J.
*2499	Sumathy Bai, E. J.
*2500	Sarada, S.
*2503	Pankajakshy, P.

TRIVANDRUM CENTRE.

Reg. No.	*Name of candidate.*
2504	Appukuttan Nair, K. S.
2505	Abraham, K. T.
2506	Balan, P.
2508	Joseph P. Xavier
2509	Krishnan V. P.
2511	Krishnankutty, A.
2514	Neelakanta Iyer, G.
2516	Sreekantan Nair, B.
2518	Bhageerathi Amma, J.
2519	Cecily, M.
2520	Gouri, N.
2521	Kamala Bai, L.
2523	Kamala Bai, P.
2524	Krishnavally Devi, M. S.
2525	Karthyani, K.
2526	Lalithambal, B.
2527	Lalithakumari Amma, T.
2528	Mariyamma, C. G.
2529	Prisca Gomez
2530	Omana Amma, L.
2531	Phenix Cecily, G.
2532	Ponnamma, K.
2533	Rajamma, K.
2535	Rajamma, K.
2539	Saramma Koshy
2540	Saraswathy Amma, C.
2541	Suseela, J.
2542	Sarasamma, K.
2543	Sarasamma, A.
2544	Sarada, V.
2545	Saradamma, G.

ATTINGAL CENTRE.

Reg. No.	*Name of candidate.*
2547	Gangadharan, P.
2548	Gopala Pillai, S.
2549	Kesava Pillai, N.
2550	Krishnan, N.
2551	Mathen, C.
2554	Madhavan Pillai, G.
2556	Nanoo, S.
2557	Noohukanan, A.
2558	Madhavan Pillai, P.
2559	Parameswaran Pillai, S.
2560	Reghunathan, N.
2561	Ramanandan, K.
2563	Sadasivan Nair, N.
2564	Surendran Nair, G.
2565	Sreekantan, C.
2566	Sivarama Kurup, V.
2567	Shahul Hameed, E.
2569	Soman, N.
2570	Thankappan, U.
2571	Thrivikraman Pillai, S.
2573	Anandavally, K.
2574	Anandavally, G.
2575	Alice Anaclete
2577	Bhavani Amma, L.
2581	Gouri Amma, K.
2582	Kamalakshi, V.
2583	Meenakshi, P.
2584	Ponnamma, G.
2585	Parvathi, B.
2586	Retnavally, K.
2587	Savithrikutty Amma, L.
2589	Vanajakshi Amma, J.
2591	Vasumathi, G.
2592	Vasumathi Amma, V.
2593	Parameswaran Pillai, K.

QUILON CENTRE.

Reg. No.	*Name of candidate.*
2595	Bhaskara Kurup, K.
2596	Chellappan Pillai, K.
2597	Chathukutty, K.
2602	Damodaran, K.
2603	Frank, J.
2606	Gopala Pillai, S.
2608	Gangadharan Pillai, R.
2609	Jabarkutty, A.
2610	Kunjappy, Y.
2611	Koshy, C.
2612	Koruthu, K.
2614	Mathai, K. O.
2617	Prabhakaran, T. N.
2618	Padmanabha Pillai, G.
2619	Podiyan, L.
2621	Raghavan, K. (Moothadathu Kizhakethil)

Reg. No.	Name of candidate.
2622	Raghavan, K. (Andicheril)
2623	Ramadas, V.
2626	Shamsuddin, P.
2627	Sadasivan, V.
2628	Sukumaran, M.
2629	Thomas, D.
2630	Vasu Nayar, P.
2631	Vasu Pillai, M.
2632	Vasudevan Pillai, D.
2635	Bhanumathi Amma, P.
2636	Bhageerathy, K.
2637	Bharathi, V.
2640	Devaki, P. M.
2642	Janamma, K. P.
2643	Kunjusali Beevi, V.
2644	Kamalakshi, N.
2648	Madhavikutty Amma, N.
2649	Mary Gladis Samuel
2650	Mary, M.
2651	Mary Dasi, C. V.
2654	Rajamma, K.
2657	Sarojini Amma, K.
2558	Sarasamma, N.
2660	Sarojini, L.
2661	Sarasamma, T. R.
2662	Sarasamma, E.
2663	Sarada, P. N.
2664	Saraswathy Amma, G.
2665	Victoria, P.
2667	Vasumathy Amma, K. V.

KOTTARAKARA CENTRE.

Reg. No.	Name of candidate.
2668	Ahamad Rowther, P. M.
2671	Daniel, C.
2674	Damodaran, K.
2675	George, N.
2676	George, C. M.
2677	George, C.
2680	Geevarghese, O.
2681	George, A.
2682	Israel, P.
2683	Jasudasan, J.
2684	John, P.
2686	Karunakaran, V.
2687	Koshy, K.
2689	Karunakaran, K.
2690	Kochukunju, K.
2691	Krishnan, T.
2692	Kochumman, V. J.
2694	Mathew, C. Y.
2696	Mathew, M. P.
2697	Mathew, K.
2699	Nanoo Pillai, V.
2700	Neelakantan, P.
2701	Neelakanta Kurup, P.
2702	Philip, K.
2706	Ramakrishna Pillai, N.
2707	Ramakrishnan, O.
2708	Samuel, Y.
2709	Samuel, M. O.
2711	Sreedhara Paniker, K.
2712	Sanku Achari, A. V.
2713	Skariah, M. C.
2714	Thomas, M.
2715	Thomas, P. K.
2716	Thomas, I.
2718	Annamma, C.
2719	Annamma, A.
2720	Bhargavi, K.
2723	Chellamma, N.
2724	Chinnamma, M. K.
2725	Devaki Amma, R.
2728	Devaki, K.
2730	Grazikutty, M.
2731	Grazykutty, K. C.
2732	Karthianikutty, Amma, G.
2733	Kunjukunju Amma, K.
2734	Kunjamma, G.
2735	Kamalamma, N.
2737	Kunjukunju Amma, O. M.
2738	Kadija Umma, A.
2739	Kunjamma, P. Y.
2740	Lekshmykutty Amma, S. K.
2742	Mariamma, V. P.
2745	Mariamma, T.
2746	Ponnamma, P.
2747	Parukutty Amma, K.
2748	Pankajakshy, K.
2749	Savithri Amma, K.
2750	Sarasamma, K.
2753	Thankamma, A.
2754	Thankamma, K.

MONCOMPU CENTRE.

Reg. No.	Name of Candidate.
2755	Antony Ouseph
2757	Joseph Thomas
2758	Ouseph, M.
2759	Padmanabha Pillai, K.
2760	Raman Nair, K. N.
2762	Sreedhara Panicker Easwara Panicker
2763	Aliamma Joseph
2764	Devaki Amma, K. K.
2765	Janaki, M. M.
2766	Kamalakshi Amma
2767	Parukutty Amma, M. K.

MAVELIKARA CENTRE.

Reg. No.	Name of Candidate.
2769	Baboo, V.
2770	Balakrishnan Unnithan, K.
2772	Balakrishan Nair, N.
2773	Baby, K. G.
2774	Bhaskaran Nair, S.
2775	Balakrishnan, N.
2776	Cheryan, V.
2777	Chellappan Nair, K.
2779	Gopala Pillai, K. G.
2781	Geevarghese, K. G.
2782	Gopalakrishna Pillai, C. N.
2783	Gopalakrishna Pillai, M. K.
2784	Karunakaran, P.
2785	Kasim Ravuther, V.
2787	Krishna Ganakan, P.
2788	Kuruvilla, K. I.
2789	Krishnanunnithan, K.
2791	Madhavan, P. G.
2792	Madhavan Nair, P. A.
2794	Narayana Marar, R.
2795	Nithyanandan, R.
2796	Narayanan Unnithan, K.
2799	Rama Kurup, K.
2802	Raghavan Nair, V.
2803	Ramachandra Warrier, G.
2805	Samuel, P. D.
2809	Sreedharan, G.
2810	Sivasankara Pillai, P.
2811	Sadasivan Pillai, C.
2812	Unnikrishna Varier, V.
2813	Vasudevan, S.
2814	Varghese, K. P.
2815	Varghese, K. C.
2816	Velayudhan Aiyappan
2817	Yoosef Museliar, K.
2818	Anandavally, K.
2821	Ammini Amma, M.
2825	Chinnamma, M. N.
2826	Dakshayani Palpu
2827	Ester Amma, K. J.
2828	Elisuba, K.
2829	Gomathy Amma, L.
2830	Gouriktty Amma, K. K.
2832	Janaki Amma, T. R.
2833	Kamalamma, K.
2835	Lekshmikutty, K.
2836	Mariamma, M. E.
2837	Mariamma, G.
2839	Meenakshi Amma, J.

Reg. No.	Name of candidate.
2841	Sarojini Amma, K. P.
2842	Sukumari Amma, S.
2843	Simoney, C. K.
2844	Saramma, P. C.
2845	Sivani, K.
2846	Sumathy, V. K.
2847	Sarama Varghese
2848	Thankamma, M. G.
2849	Thankamma, L.

CHENGANNOOR CENTRE.

Reg. No.	Name of candidate.
2851	Chacko. K. P.
2852	Chellappan Achary, P. K.
2853	Chellappa Karnavar, K.
2854	Divakaran, N. V.
2856	George Iype, P.
2857	Gopalan Nair, M. N.
2858	Janardhanan Nair, N.
2859	Mammen, T.
1860	Masoothu Routher, M.
2863	Narayanan Nair, T. N.
2864	Padmanabhan, E. N.
2865	Philip, T. V.
2866	Raman K. K.
2867	Ramakrishna Pillai, K.
2868	Raveendran, V. P.
2869	Samuel, A. G.
2871	Samuel, V. K.
2872	Sukumaran Nair, K. G.
2873	Sukumara Panicker, V. N.
2874	Thomas, C. J.
2876	Thankappan Achari' N.
2177	Thankappan Achari, V.
2879	Aley, P. G.
2880	Aleyamma, C. J.
2881	Aleyamma, C. T.
2882	Aleyamma, K. G.
2883	Aleyamma, T. Varghese
2884	Annamma I. C.
2885	Annamma, M. M.
2886	Ayakamma, K. J.
2887	Bhargavi, C. K.
2888	Bharathi, K.
2889	Bhavani K.
2890	Chellamma, N.
2892	Deenamma, P. I.
2893	Gourikutty Amma, K.
2894	Gouri, P. K.
2895	Janaki Amma, T. K.
2896	Janaki, M. S.
2897	Kalliani, K. K.
2899	Kunjamma. E. J.
2900	Leelabai, K. K.
2901	Lekshmi T. S.
2902	Maria, V. T.
2903	Mariamma Koshy
2904	Mariamma, T. E.
2905	Marykutty, M. G.
2906	Mary Thomas
2907	Mary, V. I.
2908	Marykutty, E. S.
2909	Pennamma, K. M.
2911	Rajamma, K. K.
2912	Rajamma, P. K.
2913	Sara, K. A.
2914	Saramma, M. G.
2915	Saramma, M. V.
2916	Saramma, P. V.
2918	Sarojini, K. N.
2920	Sosakutty, P. V.

THIRUVELLA CENTRE.

Reg. No.	Name of candidate.
2921	Abraham, D.
2922	Abraham Joshua
2923	Abraham, K. M.
2924	Abraham, M. C.
2925	Abraham, P. Mathew
2926	Abraham, T. Philip
2927	Antony, M. T.
2929	Bhahuleyan, K. K.
2930	Baby George
2931	Chacko, C. C.
2932	Chacko, C. O.
2933	Chacko, K. Eapen
2934	Chacko, V. T.
2935	Chacko, T. M.
2936	Divakaran Nair, V. N.
2937	George, A. M.
2938	George, C. S.
2939	George, M. Alex Deacon
2940	Geroge, T.
2941	George, K K.
2942	George T. C.
2943	Gangadharan Nair E. G.
2944	Gopalan Asari, Sankaran Asari
2946	Jacob Chacko
2948	John, K. M.
2950	Joseph, J.
2951	Joseph, M. M.
2953	Krishnan K. N.
2954	Kunjukunju, Y.
2955	Kuriakose, P. S.
2956	Mathai, K. E.
2959	Mathai, V. G.
2960	Mathan, C. M.
2961	Mathew, N. G.
2963	Meerasahib, M.
2964	Narayanan Nair, P. K.
2965	Narayanan Nair, R. K.
2966	Pappy, T. G.
2267	Parameswaran Nair, T. A.
2968	Philpose, V. M.
2971	Raghavan, K. K.
2973	Samuel, C. J.
2974	Samuel, P. M.
2977	Sreedharan Pillai, K. P.
2978	Thomas, C. K.
2980	Varghese. T. M.
2981	Xavier, K. T.
2982	Zachariah, K. S.
2983	Aleyamma, C. T.
2984	Aleyamma, K. M.
2986	Aleyamma, M. A.
2987	Aleyamma, P. C.
2989	Aleykutty, P. K.
2990	Annama, A. C. (Sr. Mary Bernadetta)
2991	Annamma, A. E.
2992	Annamma, I. J.
2993	Annamma, M. T.
2994	Annamma, N. C.
2995	Annamma, T. C. (Thaleppallil)
2998	Bhargavi Amma, L.
3000	Devaki, R.
3001	Gomathykutty, K. L.
3002	Gourikutty Amma, K.
3003	Gracy Joseph
3004	Kunjoonjamma Abraham
3007	Karthyayani Amma, L.
3008	Kathrina, P. C.
3009	Kunjamma, A.
3012	Mary George
3014	Marykutty, T. O.
3016	Mariamma, A. M.
3017	Mariamma, C. E.
3018	Mariamma, K. M.
3020	Mariamma, K. P.
3021	Mariamma, P. P.
3023	Mary, M. V.
3024	Meenakshy, C. O.
3027	Pennamma, P. K.
3028	Ponnamma, P. N.
3029	Ponnamma, P. K.
3031	Rachel, M. M. (Teakoy)
3032	Sara, C. A.
3034	Saramma, K. C.
3035	Saramma, K. C.
3036	Saramma, Koshy
3037	Saramma, M. C.

Reg. No.	Name of candidate.
3038	Saramma, P. V.
3039	Saramma, P. C.
3040	Saramma, V. K.
3042	Savithri Amma, K. S.
3043	Sosamma, P. K.
3044	Sosa, T. V.
3046	Sosamma, V. C.
3047	Susamma Varghese
3048	Swayamprabha, T. K.
3049	Thulasi Bhai, G.
3050	Thankamma, M. K.
3051	Thankamma, N.
3052	Thankamma, K.
3054	Kamalakshy, V. P.

Changanachery Centre.

Reg. No.	Name of candidate.
3055	Antony, E. J.
3056	Chacko, P. S.
3057	Devasia, K. V.
3059	Gopalakurup, P. K.
3061	George, K. C.
3062	John, K. M.
3063	Joseph, T. C.
3064	Krishnan Asari, K. P.
3067	Raghavan Nair, C. K.
3068	Raghavan Pillai, N.
3069	Raman Pillai, G.
3071	Stephen, O. J.
3073	Thomas, K. N.
3074	Achamma, P. Abraham
3075	Aley, I. D.
3076	Aleyamma, P. V.
3078	Annamma, P. P.
3079	Annamma, W. O.
3081	Elizabeth Job
3083	Kamalakshy Amma, K.
3084	Mariamma, C. E.
3087	Padmavathi Amma, K. K.
3089	Rajamma, G.
3090	Rajamma, P.
3091	Rosakutty, S.
3092	Rosamma Joseph
3094	Rose, C. M.

Kakkazhom Centre.

Reg. No.	Name of candidate.
3100	Assan Bava, P. K.
3101	Ayyappan, K.
3102	Gopinatha Panicker, K. N.
3103	Gopala Pillai Parameswaran Pillai
3104	Kasiar kunju, S.
3107	Philip G. Kallooparambil
3108	Ramachandran Nair Krishna Pillai
3109	Ramakrishnan Nair, N.
3110	Rajappan, K.
3112	Vasu, A.
3113	Varghese, K. C.
3117	Ponnu Amma, K.
3118	Sumathy, B.
3119	Saramma Raphael
3120	Subodha, M.

Thadiyoor Centre.

Reg. No.	Name of candidate.
3122	Daniel Varhese
3123	Gopalakurup, K.
3124	Gopalakrishnan Nair, M. R.
3125	Isaac, K. J.
3126	Kunjukrishnan, C. K.
3127	Mathai, K. A.
3128	Punnan Kuriakose
3129	Sivarama Pillai, P.
3130	Varughese, K. O.
3131	Yohannan, C. Thomas
3132	Annamma, G.
3133	Annamma, V. V.
3135	Anna, K. C.
3136	Bharghavi Amma, V. P.
3137	Bhavani Amma, K. G.
3139	Devaky, V. K.
3140	Jagadamma, B.
3142	Lalithamba, K. K.
3143	Mariamma, V. V.
3144	Mary, C. K.
3145	Omanakutty Amma, A. P.
3146	Pdamavathy Amma, P.
3149	Rajamma, K. M.
3150	Sarojini Amma, A. R.
3151	Sumathi Amma, K. R.
3152	Saramma, M. M.
3153	Sarasamma, K. K.
3154	Savithri Amma, P.

Thuravoor Centre.

Reg. No.	Name of candidate.
3156	Antony, P. K.
3157	Augastheenju, A. J.
3158	Bhaskara Panicker, T. V. Karunakara Menon
3159	Chacko, V. V.
3160	Chellappan Nair, T. S.
3162	Govinda Naik, P.
3164	Karunakaran, P. K.
3165	Kesavan, M.
3167	Padmanabhan, P. A.
3168	Purushothama Kartha, K.
3171	Sathyamoorthi Menon, C. R.
3173	Sreedaran, N.
3174	Sreedara Kartha, K. D.
3176	Vilson, K. J.
3177	Gomathykutty Amma, K.
3179	Janaki Amma, A.
3180	Nanikutty Amma, J.
3181	Padmavathi Amma, K. G.
3184	Thulasi Bai, A. K.

Kottayam Centre.

Reg. No.	Name of candidate.
3186	Balakrishnan Nair, N.
3187	Bhaskaran Nair, K. G.
3189	Enthyathar, M.
3193	Itty Koshy, P.
3194	John, V. T.
3196	Mathew, T. C.
3198	Narayanan Krishnan
3201	Raghavan Nair, N. R.
3202	Samuel, P. T.
3203	Thomas, T. O.
3204	Thomas, A. A.
3205	Thomas Thomas, N.
3206	Thomas, M. V.
3207	Thomas, P. M.
3208	Thomas, M.
3209	Uthup, K. C.
3210	Velayudhan Nair, A. P.
3212	Anna Joseph
3213	Anandavally Amma, M. C.
3214	Ammini, M. J.
3215	Ambujakshy Amma, C. G.
3216	Abigail, K. J. C.
3217	Achamma, M. I.
3218	Anna Thomas
3219	Annamma, P. U.
3220	Aley, C. K.
3221	Bhageerathi Amma, M. K.
3223	Claramma, Mathew
3224	Chachamma, M. K.
3226	Emily Jacob
3227	Elizabeth Joseph, M.
3228	Gouri, V. K. (Vazhappallil)
3229	Jagadamma, C.
3230	Kunjamma, B. A.
3231	Karthiyani Amma, L.
3232	Mariamma, A. J.
3233	Mariam, P. J.
3234	Mariamma Jacob, K.
3236	Mariamma, K. T.
3237	Menikutty, V. T.
3238	Mary, K. M.
3240	Mariamma, P. C.
3241	Nanikutty Amma, L.
3242	Pankajakshy Amma, M. M.

Reg. No.	Name of candidate.
3243	Ponnamma, K. S.
3244	Rugmini Amma, K. K.
3245	Rajamma, K. N.
3246	Rosey, V. J.
3247	Sarojini Amma, M. P.
3248	Soosanna, P. V.
3249	Sosamma, T. V.
3250	Sosa, K. J.
3251	Thankammal, K. S.
3252	Thresia, A. C.

PALAI CENTRE.

Reg. No.	Name of candidate.
3254	Joseph, M. A.
3255	Joseph, N. V.
3256	Joseph, O. C.
3257	Karunakaran Nair, K. K.
3258	Kurian, V. M.
3259	Padmanabhan Potti, E. O.
3260	Philip, C. V.
3261	Ramakrishnan Nair, C. P.
3262	Varkey, V. D. (Vettikkol)
3263	Vasudeva Kaimal, M.
3264	Aley, P. T.
3265	Aleykutty, A. M.
3266	Aleykutty, M. M.
3267	Aleykutty, A. P.
3268	Aleykutty, C. T.
3269	Anandavally P. E.
3270	Bridgit Zachariah.
3271	Brigithamma, C. T.
3275	Karthyayani Amma, K. R.
3276	Kochu Thresia, C. J.
3277	Mariam, P. M.
3280	Mariakutty, J.
3281	Mariam, A. S.
3283	Thresiamma, M. M.
3284	Sr. Thresia, P. J.
3285	Sr. Thresia, T. M.
3286	Savithri, K. K.

MOOVATTUPUZHA CENTRE.

Reg. No.	Name of candidate.
3287	Cherian, P. M.
3288	Geevarghese, K. M.
3289	George, K. P.
3290	Kesava Pillai, V.
3293	Kuriakose, P. J.
3294	Kuriakose, P. P.
3295	Mathew, C.
3296	Mathew, P. J.
3298	Oomman, C. O.
3299	Paulose, K. A.
3300	Paulose, T. I.
3301	Samuel, M. M.
3302	Varkey Koruthu,
3303	Alia, M. J.
3304	Aley, V. K.
3305	Amminikunjamma, L.
3306	Anna Ickaramattathil,
3308	Mariamkutty, P.P.
3309	Rajammal, P. V.

KURUPPAMPADY CENTRE.

Reg. No.	Name of candidate.
3310	Jacob, P. V.
3311	Varkey Kuriakose

EDAPPALLY CENTRE.

Reg. No.	Name of candidate.
3312	Chandrangadan, P. K.
3313	Joseph, K. V.
3314	Joseph Rippon, M. R.
3315	Merceline, A. J.
3316	Sukumaran, K. O.
3318	Karthiayani, S.
3319	Kusumam, K. S.
3320	Mithyly, N. A.
3321	Rajam, T. R.

The successful candidates in the Examination should apply for their certificates to the Director of Public Instruction if they appeared for the Examination as Private candidates, and if they were presented by the head of a Training school in the State the application should be made to the head of the school concerned. Applications for the issue of certificates should be sent within three months from the date of publication of this notice in the Gazette, and in the case of private candidates the admission tickets or other satisfactory evidence of identification should invariably accompany the application. The certificates of those who apply after the expiry of the period specified above will be issued only on payment of a fine of Re. 1 (one) in each case. This amount should be remitted into a Government Treasury and the receipt obtained therefor should accompany the application.

Trivandrum. V. SUNDARARAJ NAIDU,
Director of Public Instruction.

പരസ്യം.

൧൯൫൨ ജൂൺ ൧൫.

ഈ ഡിവിഷനിൽപെട്ട കന്നാരക്ക് പ്രൈമറിസ്കൂൾ സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായിരുന്ന് ൧൧-൭-൧൯ ൽ മരിച്ചുപോയ ശ്രീ എ. ഫാറൂഖിന് ചെല്ലേണ്ടതായ കടിശ്ശികശമ്പളം, അലവൻസ്, ക്ഷാമബത്ത, പ്രോവിഡന്റഫണ്ട് മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശികളാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമാനുസരണമുള്ള അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റുസഹിതം ഈ നോട്ടീസ് ഗസററിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിശ്ചിത കാലാവധിക്കകം ശരിയായ അപേക്ഷ ലഭിക്കാത്തപക്ഷം മേൽവിവരിച്ച തുകകൾ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് മുതൽകൂട്ടുന്നതാണ്.

നെയ്യാററിങ്കര. വി. പൊന്നമ്മനാടാർ,
പ്രൈമറിയും മിഡിൽസ്കൂൾ ഇൻസ്പെക്ടർ.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. No. 30

ELECTRICAL DEPARTMENT

SHORT TENDER NOTICE.

10th July 1952.

Sealed tenders are invited for the work of transporting two Nos. 2000 KVA Transformers from Pallom Sub-station to Viyyur (near Trichur) so as to reach the office of the undersigned before 3 P. M. on 11-8-1952. Each tender should be accompanied by Government Treasury chalan receipt for the earnest money of Rs. 1600. The weight of each transformer is 16 1|2 tons and the accessories 5 tons. Details of terms, conditions etc., can be had from the office of the undersigned on any working day during office hours.

A. O. Oommen,

Pallom. *Superintending Engineer.*

SHORT TENDER NOTICE.

15th July 1952.

Name of work:—Extension of 66 K. V. Supply to Trivandrum Part A, Item 9, Building etc., Construction of E. type quarters for operators.

Locality:—Paruthippara.

Tenders are invited for the above work on schedule contract basis. Tenders sealed and endorsed as such should be delivered at the office of the undersigned before 3 P. M. on or before 2-8-1952. Each tender received from contractors having no permanent earnest money deposit with this division should be accompanied by an earnest money deposit of Rs. 1750. in treasury chalan without which tender will not be accepted. The acceptance of the tender rests with the Chief Engineer (Electricity), Trivandrum, who does not undertake to accept the lowest or any particular tender. The successful tenderer will have to deposit an amount equal to 5% of the probable amount of contract and execute a schedule agreement for the proper fulfilment of the contract.

Further informations, required can be had from the office of the undersigned or from that of the Sub-Division Officer, Distribution Sub Division, Paruthippara, during office hours.

Probable amount of contract Rs. 70,000.

Electrical Division, (Sd.)
Trivandrum. *Executive Engineer.*

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. No. 30

FOOD AND CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT

TENDER NOTIFICATIONS.

(1)

11th July 1952.

TRANSPORT OF FOODGRAINS BY BACKWATER.

Sealed tenders are invited for the work of transporting Government foodgrains by backwater from Central Storage Depot, Cochin to the Wholesale Main Depot, at Thiruvella Market landing and|or at Muthur junction in Thiruvella Taluk for the period from the date on which the successful tenderers are allowed to take up the work up to 31-12-1953 or until further orders. Government reserve the right to terminate the contracts earlier if and when found necessary. The rate quoted should be for the transport of *One Ton Gross of Foodgrains Per mile*, the weight being inclusive of the weight of gunny. Each tender should be accompanied by a chalan for the deposit of Rs. 1,000 as earnest money in any Government Treasury under R. D. specifying the designation of the Officer in whose favour the deposit is made. The deposit may be made in the name of the Commissioner of Civil Supplies, Trivandrum. The tenders should be sealed and duly superscribed with the distinguishing mark as follows:—

"Tenders for the work of transport of foodgrains by backwater from Cochin".

SHORTAGES.

(a) The contractor will have to deliver at the destination of goods entrusted to him without any damage, shortage or change of quality. But a margin for shortage in transit up to 1|2% will be allowed wherever shortage is found to occur on account of causes beyond the control of the contractor, his agents or employees. Each barge or vallom load will be treated as one unit for the purpose of calculating shortages. For shortages of all the kind mentioned above, observed in the consignments over and above the limit of 1|2%, three times the price (as determined by Government) of the different commodities found deficient , be recovered from the transporting contractor.

Shortages will be calculated on the net weight of the consignments transported excluding the weight of gunnies at 2 lbs. per gunny.

(b) A similar procedure will also be adopted in the case of shortages which are found to occur otherwise than due to causes beyond the control of the transporting contractor, his agents, or employees, irrespective of the fact that the shortages fall below the limit of 1|2%.

(c) For damages to foodgrains caused by any omission or negligence on the part of the crew or others engaged by the contractor, the price thereof (as determined by Government) will be recovered from the contractor and the damaged stuff confiscated to Government.

The contractor shall not be liable for any loss which he can prove to be due to 'Act of God'. The onus of proof that the loss or damages was due to 'Act of God' shall rest with the contractor.

The contractor will be held liable for a penalty of Rs. 35 (Thirty-five) only for every bag of 160 lbs. net of foodgrains delivered at the Depots and in respect of which a change in quality (otherwise than on account of natural causes) is observed.

The contractor should arrange for the loaded valloms or barges reaching the destination within the time limit viz. 3 days in the case of transport from Cochin to the above Depots in Thiruvella Taluk. But an additional day for transport from Cochin to the above Depots in Thiruvalla Taluk during the monsoon period from 15th May to 15th September will be allowed. The contractor should transport from Cochin to the Wholesale Main Depots, Thiruvalla such quantities of foodgrains as may be fixed from time to time by the Food Department. He should also arrange for loaded valloms being towed at his cost whenever the weather condition or the stock position makes such towing, necessary. No extra payment will be made for such towing, which shall be at the cost of the contractor.

Tenders which are not in accordance with the notification will be summarily rejected. The tenderers whose tenders are accepted should produce certificates to the effect that Income-tax and Sales-tax due from them have been paid before the first bill and the last bill are presented by them. The tenderers are not allowed to withdraw their tenders before they are finally disposed of. The earnest money deposited by a tenderer will be forfeited to Government if he withdraws his tender before it is finally disposed of. The department reserves the right to reject any tender without assigning any reason therefor.

The tenders should reach the Office of the Grain Purchase Tahsildar, Thiruvalla on or before 3 P. M. on 9-8-1952 and they will be opened by him in his office at 4 P. M. on the same day in the presence of such of the tenderers or their agents who choose to be present at that time. The successful tenderer will have to take up the work after depositing a security of Rs. 5,000 and executing the necessary agreement in the approved form immediately on receipt of orders settling the contract in his favour. The contractor should also note that 10% of his admissible claims on this account will be with-held as additional security.

Persons who have defaulted to take up any work on any previous occasion are not eligible to submit tenders.

Further particulars, if any, can be had from the Office of the undersigned or from the Office of the Grain Purchase Tahsildar, Thiruvalla.

(2)

11th July 1952.

1. Sealed tenders are invited for the different items of work as per details furnished in the statement appended relating to the unloading transport, stacking, release etc., of foodgrains in the Departmental Wholesale Main and Sub-Depots in Thiruvalla Taluk.

2. Seperate rates should be quoted for Group I, Group II and Group III as indicated in the statement and the rates should be inclusive of all incidental items such as hire of weighing machines and tarpaulin, cost of jute twine of approved quality for stitching of torn bags and standardised bags, charges for collection of sweepings etc. The duration of the contracts will be from the date on which the successful tenderers are allowed to take up the work upto 31st December 1953 or until further orders. But Government reserve the right to termimate the contracts earlier if and when found necessary. The rates quoted should be per 100 bags of foodgrains irrespective of weight or volume for all the items or work except:—

(1) Supply of labour for sundry items of work for which rates per cooly per diem should be quoted.

(2) Spreading of bamboo mats for which the rate quoted should be per 100 square feet of the Karimpoly (കരിമ്പോളി) variety.

(3) Cleaning of godowns for which the rate quoted should be per godown per month.

(4) Bundling of gunnies for which the rate quoted should be per bundle of 50 gunnies each.

3. Separate charges will not be paid for stitching of torn bags, collection of sweepings etc., wherever necessary.

4. The tenders should be accompanied by the prescribed earnest money of Rs. 500 in Treasury Chalan for Group I, Rs. 500 in Treasury Chalan for Group II and Rs. 500 in Treasury Chalan for Group III.

5. The tenders should be duly superscribed with the distinguishing mark as follows:—

6. "Tenders for the handling of foodgrains etc., in the Wholesale Main Depot, Thiruvalla".

7. The Contractor will have to deliver the foodgrains in the respective depots without any damage, shortage or change of quality. In the case of transport of foodgrains beyond two furlongs from the nearest and convenient landing place, double weighment will have to be conducted—one weighment at the place of unloading and the other at the place of destination-and a shortage allowance upto quarter per cent will be allowed wherever shortage occurs in these cases due to causes beyond the control of the contractor, his agents or employees. Shortages will be calculated on the net weight of the consignments transported excluding the weight of gunnies at 2 lbs. per gunny. For shortages in excess of quarter per cent during transit or handling value at three times the ex-godown price of foodgrains will be recovered from the Contractor. No shortage allowance will however be given as regards bags standardised by volume. Weighing machines and tarpaulins required in connection with the work will be supplied if available and hire at the rates fixed by Government, realised therefor from the Contractor.

8. The prevailing rates of hire charges are as follows:—

(1) Weighing machines. Annas 8 per weighing machine per day.

(2) Tarpaulins.

(a) Big size—Annas 12 per tarpaulin per day.

(b) Small size—Annas 8 per tarpaulin per day.

9. Ten per cent of the admissible claims of the contractor will be with-held as additional security.

10. The tenders should reach the Office of the Grain Purchase Tahsildar Thiruvalla before 3 P. M. on 9-8-1952 and they will be opened by him in his Office at 4 P. M. on the same day in the presence of such of the tenderers or their agents who choose to be present at that time.

11. Tenders which are not in accordance with the notification will be summarily rejected.

12. The tenderers whose tenders are accepted should produce certificates to the effect that income-tax and Sales-tax due from them have been paid.

13. The tenderers are not allowed to withdraw their tenders before they are finally disposed of.

14. The Department reserve the right to reject any tender without assigning any reason whatsoever.

15. The Commissioner of Civil Supplies is competent to entrust the whole or part of any work to a Contractor.

16. The successful tenderers will have to take up the work after depositing the prescribed security of Rs. 2,500 for each Group and executing the agreements in the approved form within a week from the date of notice failing the earnest money deposited by them will be forfeited to Government and the work entrusted to others. A Fair-Wages Clause in the following form will be incorporated in the contract agreements:—

"(a) The contractor shall pay to the labourers engaged by him on the work not less than the fair wages.

NOTE:—"Fair Wage" means, wage whether for time of piece-work notified at the time of inviting tenders for the work and where such wage has not been so notified, the wage prescribed by the Commissioner of Civil Supplies for the locality in which the work is done. In fixing fair wage for each type of work for different localities, the Commissioner of Civil Supplies will accept the wage agreed to by the labour and the contractors concerned to be fair and in case of difference of opinion between the labour and the contractors such fair wage shall be determined by the Industrial Tribunal.

(b) The contractor shall notwithstanding any provisions in the contract to the contrary, pay or cause to be paid fair wage to labourers engaged on the works including any labourers engaged by his sub contractors in connection with the said work as if the labourers appointed by the sub contractors have been immediately employed by him.

(c) The contractor shall comply with or cause to be complied with all regulations made from time to time by the Government and published in the Government Gazette regarding labour, directly or indirectly employed by the Contractor in the contract work.

(d) It shall be competent for the Deputy Commissioner of Civil Supplies, Trivandrum and Ernakulam to deduct from the moneys due to the contractor any sum required or estimated to be required for making good the loss suffered by a labourer or labourers on account of non-fulfilment by the contractor of all or any of the conditions of the contract so far as they relate to the benefit of the labour such as payment of wages, deductions made from their wages etc., which are not justified by the terms of the contract or under the regulations referred to in the immediately preceding clauses.

(e) The contractor shall be primarily liable for all payments to be made to the labour without prejudice however to his rights to claim indemnity or contribution from his sub-contractors".

17. Persons who have defaulted to take up any work on any previous occasion are not eligible to submit tenders.

18. Further particulars can be had from the Office of the undersigned or from the Office of the Grain Purchase Tahsildar, Thiruvalla.

SCHEDULE.

Nature of work.	*Unit for which rate has to be quoted.*
GROUP I.	
I. (a) Unloading foodgrains arriving in valloms, weighing at the landing ghat, transporting and stacking them in godowns situated upto 2 furlongs from the landing place	Per 100 bags irrespective of weight or volume.
(b) Unloading foodgrains arriving in valloms or barges near the landing ghat at Muthoor junction or at the Thiruvalla Market landing, weighing at the landing ghats, transporting and stacking them after weighment in godowns situated beyond two furlongs and upto one mile from the landing place.	do.
(c) Do. Do. beyond one mile	do.
II. Weighment of foodgrains	do.
GROUP II.	
I. Volume standardisation viz., breaking the stack pouring out the grains in suitable places in the godowns attached to the Wholesale Main Depot, Thiruvalla, measuring the grains with Departmental paras and refilling the bags to contain seven standard paras of each grain, stitching the bags with jute twine of approved quality to be supplied by the contractor and restacking the standardised bags in suitable lots in godown	do.
II. Breaking the stack and delivery of volume standardised bags of foodgrains ex-godown from the Wholesale Main Depot at Muthoor junction or at the Thiruvalla market landing and from the Wholesale Sub-Depots at Kumbanad and Chengannoor	do.
III. Intergodown transfer of foodgrains bags involving breaking the stack, weighing transporting and stacking in godowns situated:—	Per 100 bags irrespective of weight or volume.
(a) Within a distance of 100 yards	do.
(b) Beyond 100 yards and within one furlong	do.
(c) Beyond one furlong	do.
IV. Supply and spreading of bamboo mats in the godowns attached to the Wholesale Main and Sub-Depots	Per 100 Sq. ft. of the Karimpoly variety.
V. Supply of labour for sundry works in the godowns	Per head per diem.
VI. Bundling of gunnies received in the Depots in the Thiruvalla Taluk into bundles of 50 gunnies each inclusive of coir used for the purpose	Per bundle of 50 gunnies each.
VII. (a) Refilling foodgrains and stacking them in suitable lots in godowns	Per 100 bags irrespective of weight or volume.
(b) Sweeping godowns per month	Per godown per month.
(c) Reconditioning foodgrains	Per 100 bags irrespective of weight or volume.
(d) Breaking the stack, weighing and stacking in the same room or within another room of the same godown	do.
(e) Simple transfer of foodgrains bags within the same godown	do.
(f) Stencilling gunnies	
(a) if ink for the purpose is supplied	Per 100 stencilled gunnies.
(b) if ink for the purpose is not supplied.	
GROUP III.	
I. Taking from the attics standardised bags of foodgrains from the Wholesale Main Depot, Thiruvalla weighing and loading them in lorries supplied by the contractor and transporting them to the Wholesale sub-Depot at Kumbanad, unloading and stacking them in suitable lots after weighment in godowns attached to the sub Depot at Kumbanad	Per 100 bags irrespective of weight or volume.
II. Taking from the attics standardised bags of foodgrains from the Wholesale Main Depot, Thiruvalla, weighing and loading them in lorries supplied by the contractor and transporting them to the Wholesale Sub-Depot at Chengannoor, unloading and stacking them in suitable lots after weighment in godowns attached to the sub-Depot at Chengannoor.	do.

(Sd.)

Trivandrum. *Commissioner of Civil Supplies.*

പരസ്യം.

൧൯൫൨ മാർച്ച് ൧൪.

തൃശ്ശിവപേരൂർ അസിസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ആഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാവരും അറിയാനായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

തൃശ്ശിവപേരൂർ താലൂക്കിൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ കീഴിൽ റിട്ടെയിൽ കച്ചവടം നടത്തിവന്നിരുന്ന തൃശ്ശിവപേരൂർ താലൂക്ക് ടി വില്ലേജ് ചേറ്റുപുഴക്കര ദേശത്ത് കണ്ണമ്പുഴ ലോനപ്പൻ പൌലൂസ് എന്നാൾ മരിച്ചുപോയതായി അറിവായിരിക്കുന്നു. ടിയാൻ സർക്കാരിലേക്ക് ജാമ്യമായി കൊച്ചിൻ സെൻട്രൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിൽ ൧൨൭൫-ാം നമ്പർ രശീതിപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ളതായ സംഖ്യ ക. ൧൦൦ (ഒരുനൂറു ഉറുപ്പിക) ക്ക് ടിയാന്റെ അവകാശികളായി താഴെ പറയുന്നവരാണെന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

൧.	റോസ	ടിയാന്റെ	ഭാര്യ.
൨.	ലോനപ്പൻ	ടി	മകൻ.
൩.	കുഞ്ഞില	ടി	മകൾ.
൪.	കുഞ്ഞിത്തി	ടി	മകൾ.
൫.	അന്തോണി	ടി	മകൻ.

രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചുകൂടിയുള്ള അവകാശികൾ പ്രായപൂർത്തി വരാത്തതിനാൽ ഒന്നാംനമ്പർകാരിയുടെ രക്ഷാകർത്തൃത്വത്തിലും ആകുന്നു.

ആകയാൽ മേൽപറഞ്ഞതായ ജാമ്യസംഖ്യ മുകളിൽപറഞ്ഞ അവകാശികൾക്കു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം ആക്ഷേപം രേഖാമൂലം അസിസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ആഫീസരുടെ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം അവധിക്കുശേഷം മേൽപറഞ്ഞതായ അവകാശികൾക്കു മടക്കികൊടുക്കമെന്നു ഇതിനാൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

തൃശ്ശിവപേരൂർ.

കെ. ബാലരാമമേനോൻ,
അസിസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ആഫീസർ.

കാലിചാക്ക് ലേലം.

തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചിവക ചിറ്റൂർ ഡിപ്പോവിലും വടക്കാഞ്ചേരി ഡിപ്പോവിലും സ്റ്റോക്കുള്ളതായ താഴെ പറയുന്ന കേടുവന്ന കാലിച്ചാക്കുകൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ ടി ഡിപ്പോകളുടെ പരിസരത്തുവച്ച് പരസ്യമായി ലേലം വിളിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ഹാജരായിരിക്കേണ്ടതും ഓരോരുത്തരും ൫൦ ക. (അമ്പതു) ഉറുപ്പിക വീതം മുൻ മടിശ്ശീലയായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ലേലസാധനങ്ങൾ ഒന്നായോ വിഭജിച്ചോ സൌകര്യംപോലെ ലേലം ചെയ്യുന്നതും ലേലസംഖ്യ തൃപ്തികരമല്ലെന്നു ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ ആ ആളുടെമേൽ ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതും ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുൻമടിശ്ശീല സംഖ്യ ഉടൻമടക്കികൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു. ലേലം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലേലം കൊണ്ടയാൾ ലേലസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കല്പന കിട്ടിയാൽ ഒരാഴ്ചക്കകം ബാക്കി സംഖ്യയും കൂടികെട്ടി കാലിചാക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥലം ഒഴിവാക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ലേലനിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നവർ അതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടത്തിനും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അതാതു സ്ഥലത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ ആഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

എറണാകുളം,

എം. ആർ. രാമൻ,
സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡപ്യൂട്ടി
കമ്മീഷണർ.

ഡിപ്പോ	കാലിചാക്കെണ്ണം	ലേലതീയതി.
ചിറ്റൂർഡിപ്പോ	൨൪൦൦	൬-൭-൫൨
വടക്കാഞ്ചേരിഡിപ്പോ	൨൩൧൨	൭-൭-൫൨.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127 No. 30

FOREST DEPARTMENT

TRIVANDRUM FOREST DIVISION.

TENDER NOTICES.

I

12th July 1952.

Tenders are hereby invited for the execution of the following works noted in the schedule below attached to this Division.

(1) Tenders should be put in sealed covers addressed to the Divisional Forest Officer, Trivandrum superscribed as "Tender for maintenance works of the buildings attached to Trivandrum Division". Separate tenders should be submitted for the works in each Range.

(2) Tenders should be accompanied by an earnest money of Rs. 100 without which no tender will be accepted.

(3) Tenderers should quote minimum rate for each item of work.

(4) The works are to be carried out as per instructions and to the satisfaction of the Range Officer in charge of the Range and are to be completed before the close of the Financial year.

(5) Tenders should reach the Divisional Forest Office, Trivandrum before 3 P. M. on 27-7-1952 and they will be opened by the Divisional Forest Officer at his office at 4 P. M. on that date, in the presence of such of the tenderers as may choose to be present on the occasion. Tenders offering the lowest amount when totalled will ordinarily be accepted provided the character and financial status of the tenderer are found to be satisfactory. But the Divisional Forest Officer reserves to himself the right of accepting or rejecting any tender without assigning any reason thereto.

(6) The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them directly and that of the successful tenderers on execution of the agreement as laid down in condition 7 below.

(7) The accepted tenders shall after remitting the cash security of an amount equal to 10% of the value of contract in any of the Government treasuries, execute an agreement on one rupee stamp paper within 15 days from the date of communication of acceptance of the rates tendered by him.

(8) Should the accepted tenderer fails to act in accordance with the terms laid down in condition 7 above, the earnest money deposited by him will be forfeited to Government and he will be held responsible for the loss, if any, which the Government may sustain by making other arrangements for carrying out the works and such loss will be made good from him under the Revenue Recovery Act in force, in the State of Travancore-Cochin while he will have no claim over the gain, if any, resulting from the arrangements made.

(9) If found necessary the rates will be auctioned among the tenderers.

(10) The accepted tenderer should produce within 10 days from the date of intimation of sanction, the necessary income tax and sales tax clearance certificates failing which the earnest money deposited by him will be forfeited to Government and other arrangements made to carry out the work at his risk and loss.

(11) If the work is not completed within the specified time the contract will be cancelled and security forfeited to Government and other arrangements made to carry out the work at the risk and loss of the original tenderer.

(12) Further particulars can be had either from the Range Officers concerned or from the Office of the undersigned.

SCHEDULE OF WORKS IN VILAVANCODE RANGE.

Annual maintenance of Buildings:—

Item No.	Quantity.		Probable Amount.
		(1) Estimate of cost of maintaining the Vazhichal Guard station during 1952—'53.	Rs.
1	1785 sft.	White washing the walls with two coats with chunnam	
2	40 sft.	Providing covering on the kayala walls with cadjan leaves one old and one new.	5
		(2) Estimate of cost of maintenance to Vellarada Guard station during 1952—'53.	
1	750 sft.	White washing the walls with two coats with chunnam	2

Item No.	Quantity		Probable amount.
		(3) Estimate of cost of mointaining the Range Office Building quarters and Kitchen Kulasekaram in 1952—'53.	Rs.
1	6929 s: ft.	White washing the walls of the main building and kitchen two coats.	13
		(4) Estimate of cost of maintaining Kalial Watch station during 1952—'53.	
1	1575 s: ft.	White washing the walls with two coats of chemicals	5
		(5) Estimate of cost of maintaining the Kulasekaram Watch station building during 1952—'53.	
1	1500 s: ft.	Thatching the roof with cadjan leaves one old and one new.	
2	1500 s: ft.	White washing the walls with two coats with chunnam	63
		(6) Estimate of cost of maintaining Mecode Watch station during 1952—'53.	
1	390 s: ft.	Thatching the roof of building with cadjan leaves one old and one new.	
2	350 s: ft.	White wasbing the walls of the building with 2 coats of chemicals.	17
		Total of Buildings i. e., item Nos. 1 to 6	103
		Annual maintenance of Reserves:—	
		(1) Estimate of cost of fire-tracing and maintaining the boundaries of the Vazhichal fuel reserve in 1952—'53.	
1	4'5 miles	Reclearing the boundaries and scraping out to the width of 10' and repairing the damaged cairns	20
		(2) Estimate of cost of fire tracing and maintaining the boundaries of Elamkonamkad reserve in 1952—'53.	
1	3'75 miles.	Reclearing the boundaries and scraping it out to a width of 10' and repairing the damaged cairns.	29
		(3) Estimate of cost of fire-tracing and maintaining the boundaries of Kalamala extension during 1952—'53.	
1	1 mile & 44 chains or 1'5 miles	Reclearing the boundaries and scraping out to a width of 20' and repairing the damaged cairns	9
		(4) Estimate of cost of fire-tracing and maintaining the boundaries of 1 B Patchippara Block during 1952—'53.	
1	52 chains	Reclearing the boundaries and scraping out grass to a width of 10' and repairing the damaged cairns.	3
		(5) Estimate of cost of fire tracing and maintaining the boundaries of the grazing block 1 A Patchippara 1952—'53.	
1	'275 mile	Reclearing the boundaries and scraping it out to a width of 10' and repairing the damaged cairns	1½

Item No.	Quantity.		Probable amount.
		(6) Estimate of cost of fire-tracing and maintaining the boundaries of Klamala and Veerapuli Reserve in 1952—'53.	Rs.
1	12 miles	Klamala Reserve: Reclearing the boundaries and scraping it out to a width of 20 ft. and repairing the damaged cairns	149
2	22'65 miles	Veerapuli Reserve: Reclearing the boundaries and scraping it out to a width of 20' and repairing damaged cairns	
3	3'77 miles	Mylunni Estate (Sy. No. 3067) Rock Hill Estate (Sy. No.3072 and 3073) Provident and Love grove Estate (Sy. No. 3071 and 3079) Reclearing the boundaries and scraping it out to a width of 7' and repairing the damaged cairns. Total of 2 & 3	68
		Total 1, 2 and 3	217
		(7) Estimate of cost of fire-protecting Paraliar and Manalode Plantations during 1952—'53.	
1	1'5 miles.	Cutting fireline 30' width by cutting 2 guide lines 10' wide covering the centre belt making a total width of 50' along Paraliar group of plantations.	
2	1 mile	Cutting main fireline in Paraliar plantations separating the area handed over Perchani Division	110
		Total of Reserves.	389

II

15th July 1952

Tenders are invited for working down timber from 151 trees marked in 12 acres Block near Gnaraneeli Kaoi School in Palode reserve to Town Depot, Trivandrum or at the stacking site near the road within a period of two months from date of agreement or date of order to start work whichever is earlier.

2. Tenders should be in the prescribed form and addressed to the Divisional Forest Officer, Trivandrum in sealed covers superscribed "tender for working down timber from 12 acres Block in Palode reserve in Nedumangad Range".

3. Tenders should clearly state rate per cft. of timber for delivery at the Depot, and at the stacking site.

4. Each tender should be accompanied by an earnest money of Rs. 200 without which no notice will be taken of the tender. The earnest money should not be enclosed with the tender in envelops.

5. Tenders should reach the Divisional Forest Officer, before 2 P. M. on 9th August 1952. They will be opened by the Divisional Forest Officer in his Office at Trivandrum at 3 P. M. on the same day in the presence of such of the tenderers as may choose to be present on the occasion.

6. The lowest rates will ordinarily be accepted provided the character and financial status of the tenderer are found satisfactory, but the Divisional Forest Officer reserves to himself the right of accepting or rejecting any tender without assigning any reason thereto. The acceptance of the tender is subject to the approval of the competent authority. The tender cannot be withdrawn

before the final decision of its acceptance or otherwise. The contract will come into effect only from the day on which the final acceptance of the tender by the competent authority communicated to him.

7. On receipt of intimation the successful tenderer shall within 15 days execute an agreement with the Divisional Forest Officer in an one rupee stamp paper embodying the terms and conditions to be specified by the Department after depositing as security an amount equal to 10 per cent of the total contract value.

8. If the successful tenderer fails to remit the security and execute the agreement within the period allowed in condition 7 above, he shall have to pay interest at 12% per annum.

9. The payment of kolevila will be made only on production of clearance certificate of income-tax and salestax.

10. Seigniorage for vakka at the rate of 1 vakka for every ton of 50 cft. and 1 elephant work for every 3 tons of 150 cft. will be recovered from the contractor.

N. B.—Quantity noted in the schedule is only approximate. The contractor will have to work down all timber from the trees marked at the sanctioned rate.

Further particulars can be had from this office and the Range Officer, Palode.

SCHEDULE.

Place of collection.	*Quantity.*	*Place of delivery.*
12 acres block near Gnaraneeli Kani School in Palode reserve, Nedumangad Range.	4332 cft. of timber with excess if any obtained from 151 trees marked.	Town Depot Trivandrum Stacking site on the side of cart road near the coupe.

നെടുമങ്ങാട് റേഞ്ചിൽ പാലോട് റിസർവിൽ ഞാറനീലി കാണി പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ സമീപം വെട്ടുന്നതിനായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ൧൨ ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മാർക്കുചെയ്തിട്ടുള്ള ൧൫൧ മരങ്ങളിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന തടികൾ മുറിച്ചു ശേഖരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ടൗൺ ഡിപ്പോയിലോ ചിറക്കു മലയോരി റോഡരികിലോ എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു സമ്മതമുള്ളവർ ദർഖാസ്തുകൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

(൧) ടി ജോലി, വേലയ്ക്കുള്ളതിനു ഉത്തരവു കിട്ടുകയോ ഉടമ്പടിപ്പെടുകയോ ഇവയിൽ ഏതു തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നുവോ ആ തീയതിമുതൽ ആറു (൬) മാസത്തിനകം തീർത്തുകൊള്ളണം.

(൨) ദർഖാസ്തു നിശ്ചിതഫാറത്തിൽ എഴുതി കവറിൽ അടച്ച് അരക്കുമുദ്രവച്ച് "പാലോട് റിസർവിൽ ൧൨ ഏക്കർ സ്ഥലത്തുനിന്നും തടികൾ ശേഖരിച്ചു ഇറക്കുന്നതിനുള്ള ദർഖാസ്തു" എന്നു പുറമെ എഴുതി തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസരുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്ത് അയച്ചുകൊള്ളണം.

(൩) ഡിപ്പോവിൽ ഇറക്കുന്ന തടികൾക്കും അട്ടി വയ്ക്കുന്ന തടികൾക്കും വെവ്വേറെ റേറ്റുകൾ ക്യൂബിക്കടിക്ക് ദർഖാസ്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം.

(൪) ഓരോ ദർഖാസ്തോടുകൂടി (൨൦൦) ഇരുനൂറു രൂപ നിരതദ്രവ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ദർഖാസ്തു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഈ തുക ദർഖാസ്തുകവറിനകത്ത് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യരുത്.

(൫) ദർഖാസ്ത് ഈ ആഫീസിൽ [illegible] പകൽ രണ്ടു മണിക്കു മുമ്പു കിട്ടിയിരിക്കണം. ദർഖാസ്തുകൾ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള ദർഖാസ്തുകാരുടെ മുമ്പിൽ വച്ച് അന്നേദിവസം മൂന്നു മണിക്കു ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർ തുറക്കുന്നതാണ്.

(൬) സാധാരണ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റുകൾ തന്നയാളിന്റെ നടത്തയും ധനസ്ഥിതിയും തൃപ്തികരമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷം സ്വീകരിക്കുന്നതും എന്നാൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനു അധികാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തീർച്ചയ്ക്കു വിധേയവുമാകുന്നു. യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ദർഖാസ്തു സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ തള്ളുന്നതിനോ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റ് ആഫീസർക്ക് അധികാരമുള്ളതാകുന്നു. വിജയിയായ ദർഖാസ്തുകാരൻ ദർഖാസ്തിന്റെ അവസാനതീർച്ചയ്ക്കു മുമ്പ് അയാളുടെ ദർഖാസ്ത് പിൻവലിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ദർഖാസ്ത് അവസാനതീർച്ച അറിയപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ദർഖാസ്ത് ഊർജ്ജിതത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

(൭) തീർച്ചയെ അറിയപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം ദർഖാസ്തുകാരൻ വേലയുടെ മൊത്തം തുകയിൽ പത്തിൽ ഒന്നു ഡിപ്പോസിറ്റു ചെയ്യുകയും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു നടപടിയനുസരിച്ച് ഒരു രൂപാ പത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി വച്ചും വേല നടത്തിക്കൊള്ളണം.

(൮) വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ ഡെപ്പോസിറ്റുതുകയ്ക്കു നൂറിനു പന്ത്രണ്ടുവീതമുള്ള പലിശ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

(൯) കോൾവില കൊടുക്കുന്നത് ഇൻകംടാക്സിന്റെയും സെയിൽടാക്സിന്റെയും തുകകൾ ഒടുക്കിയതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയതിന്മേൽ ആയിരിക്കും.

(൧൦) ഇറക്കിയെടുക്കുന്ന തടികൾക്ക് ഓരോ അമ്പതു ക്യൂബിക്കടിക്ക് ഒരു വക്കാവീതവും ഓരോ ൧൫൦ ക്യൂബിക്കടിക്ക് ഒരു ആനപ്പണിവീതവും ഉള്ള സീനിയറേജ് കോൺട്രാക്ടരിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

സ്ഥലം.—പാലോട് റിസർവിൽ ഞാറനീലി കാണി സ്കൂളിനു സമീപം ൧൨ ഏക്കർ.

തുക— ൪൩൩൨ ക്യൂബിക്കടി തടിയും കൂടുതൽ വരുന്നതും.

ഇറക്കിയെടുക്കേണ്ട സ്ഥലം— തിരുവനന്തപുരം ടൗൺഡിപ്പോ, റോഡരികിൽ അട്ടിസ്ഥലം.

മേൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദ്ദേശമാണ്. കൺട്രാക്ടർ കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം തടികൾ ശേഖരിച്ച് ഇറക്കിയെടുത്താൽ അനുവദിക്കുന്ന റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും പാലോട് റേഞ്ചാഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

III

SALE NOTICE.

15th July 1952.

7 Junglewood logs of 201 cft. stacked on the side of Palode Breamore road at the 6th mile 2nd furlong will be sold in public auction at the spot by the Divisional Forest Officer, Trivandrum or by the Range Officer, Nedumangad at 1 P. M. on 16-8-52 subject to the usual conditions of sales of timber at Government Depots.

Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 25 before the auction failing which nobody will be allowed to bid.

The successful bidders should pay the 1|3 bid amount at the spot failing which the earnest money deposited by them will be forfeited to Government.

Further particulars can be had from the Range Officer, Palode.

പാലോട് ബ്രീമോർ റോഡരികിൽ ൬-ാമതു മൈൽ ൨-ാമതു ഫർലാംഗിൽ അട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ൨൦൧ ക്യൂബിക്കടി വരുന്ന ൭ പാഴ്മരത്തടികളെ [illegible] പകൽ ഒരുമണിക്കു തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരോ പാലോട് റേഞ്ചാഫീസരോ സ്ഥലത്തുവച്ചു സർക്കാർ ഡിപ്പോകളിൽ തടികൾ വിൽക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച നിലവിലിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥപ്രകാരം പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാണ്.

ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലത്തിനു മുമ്പ് ൰ രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിയിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ലേലത്തിൽ ചേരാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

വിളിയിലെ ലേലക്കാരൻ ലേലത്തുകയുടെ മൂന്നിലൊന്നു ലേലംകഴിഞ്ഞ ഉടൻ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പാലോട് റെയിഞ്ചാഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

IV

17th July 1952.

It is hereby notified for the information of the Public that the 9 wind fallen cashewnut trees in the Kottur Elephant Cage compound in Neyyattinkara Range and involved in Mahazar dated 22-3-52 will be sold in public auction by the Range Officer, Neyyattinkara at his Headquarters on 16-8-52 at 1 P. M. as per the usual conditions of auction sale of timber in Government Depots.

Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 10 before the commencement of the auction. Further details can be had from the Range Office, Paruthipally.

നെയ്യാറ്റിൻകര റെയിഞ്ചിൽപ്പെട്ട കോട്ടൂർ ആനക്കൂട്ടുകോമ്പൗണ്ടിൽ പിഴുതുവീണുകിടക്കുന്നതും ൨൨-൩-൫൨-ലെ മഹസറിൽപ്പെട്ടതുമായ ൯ പറങ്കിമാവുമരങ്ങൾ നെയ്യാറ്റിൻകര റെയിഞ്ചാഫീസരാൽ ൧൬-൮-൫൨-ൽ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം ൧ മണിക്ക് സർക്കാർ ഡിപ്പോകളിലെ ലേലവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നുള്ളവർ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു പത്തു രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നെയ്യാറ്റിൻകര റെയിഞ്ചാഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

V

17th July 1952.

It is hereby notified for the information of the public that the undernoted unserviceable articles kept in the offices noted against each will be sold in public auction by the respective officers and on the dates noted against each at their offices at 2 P. M. The auction sale will be governed by the general rules re: the auction sale of timber etc., in Government Depots.

Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. (5) Five only before the commencement of the auction.

Further details can be had from the respective Officers.

Name of article.	*Number or quantity.*	*Name of office where the articles are kept.*	*Name of officer.*	*Date of auction.*
Clenometric shade scale	1	Divisional Forest Office, Trivandrum	Divisional Forest Officer	16-8-1952.
Beam compass	1	do.	do	
W. C. Boxes	2	do.	do.	
Basin	1	do.	do.	
Sacks	5	do.	do.	
Dealwood boxes	2	do.	do.	
Kongu Boat	1	Pechipara (in Vilavancode Range)	Range Officer, Vilavancode	16-8-1952.
Plotting scale	1	Kalkulam Range	Do. Kalkulam	16-8-1952.
Ebony parallel ruler	1	do.	do	
Drawing pen	1	do.	do.	
50 ft. metallic tape	1	do.	do.	
Wooden box (for holding the revolver)	1	do.	do.	
Brass divider	1	do.	do.	
Table with single drawer	1	do.	do.	
Wooden chairs	2	do.	do.	
Wooden stool	1	do.	do.	
Brass locks	2	do.	do.	
Sign boards	3	do.	do.	
Easy chair	1	Nedumangad Range	Do. Nedumangad	14-8-1952.
50 ft. metallic tape	1	do.	do.	
Hurricane lantern	1	do.	do.	
50 ft. measuring tape	4	Trivandrum Town Depot	Depot Officer, Trivandrum	14-8-1952.
20 ft. English tape	2	do.	do.	
Saw	1	do.	do.	
Hurricane lantern	1	do.	do.	
Prabhakar lantern	1	do.	do.	
Table light	1	do.	do.	
Iron measures (Edangazhi, Nazhi, Uri, Uzhakku, Azhakku)	1 Set	do.	do.	
Empty tins	34 nos.	do.	do.	
Coir ropes	30 Mudies	do.	do.	
Bucket	1	do.	do.	
Gunny bags	6	do.	do.	
Brass balance with 5 weights	1	Nagercoil Depot	Depot Officer, Nagercoil	14-8-1952.
Armed chair with wooden seat	1	do.	do.	
Teakwood do. with rattan seat	1	do.	do.	
Table lamp (brass)	1	do.	do.	
Bucket (Tin)	1	do.	do.	
50 ft. measuring tape	1	do.	do.	
Hurricane lantern	1	do.	do.	
20 ft. measuring tape	1	do.	do.	
50 ft. measuring tape	1	do.	do.	
Brobed wire	3 coils	do.	do.	
50 ft. measuring tape	1	do.	do.	
Do.	1	do.	do.	
Do.	1	do	do.	

(6)

12th July 1952.

It is hereby notified for the information of the public that the undernoted timber merchants have registered or renewed their property mark for trade in timber for the year ending 31st March 1953.

S. No.	*Particulars.*			*Certificate No.*	*Remarks.*
61	M. Govindan,	Timber merchant,	Trivandrum	61|52-53.	Registered.
62	G. M. George,	do.	Kottar	62|52-53.	Renewed.
63	T. V. Sankara Pillai,	do.	Trivandrum	63|52-53.	do.
64	M. Anthonymuthu Nadar,	do.	Nagercoil	64|52-53.	do.

Trivandrum

K. Cyriac Pothen,
Divisional Forest Officer.

QUILON FOREST DIVISION.

NOTICES.

(1)

9th July 1952.

It is hereby notified that the rate, for transporting about 20,000 cft. of timber by water, from coupe VI A Chithelvetty in the Pathanapuram Range already collected and stacked in the coupe by contractor Sri K. Gopalan Nair to the Tuct Depot and stacking them specieswar in the depot yard before the end of November 1952, will be auctioned by the Divisional Forest Officer, Quilon Division in his office at Punalur on the 7th August 1952 at 2 P. M. subject to the conditions provided in the tender notice published for the same work on page 202 and 203 of Forest sheet of Government Gazette dated 3rd June 1952.

കൺട്രാക്ടർ ശ്രീ കെ. ഗോപാലപിള്ള ചിതൽവെട്ടി ൬ എ. കൂപ്പിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ൨൦,൦൦൦ ക്യൂബിക്കടി തടി ജലമാർഗ്ഗം കൊല്ലം ഡിപ്പോവിൽ ഇറക്കി അട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള റേറ്റ് ൧൯൫൨ ആഗസ്റ്റ് മാസം ഏഴാംതീയതി പകൽ രണ്ടുമണിക്ക് കൊല്ലം ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനലൂരുള്ള ആഫീസിൽവച്ചു പരസ്യമായി ൧൯൫൨ ജൂൺ മൂന്നാംതീയതിയിലെ ഗസറ്റിന്റെ ൨൦൨, ൨൦൩ ഈ പേജുകളിൽ ഇതേ വേലയ്ക്കു പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

(2)

Auction Sale Re: Taungya Cultivation.

11th July 1952.

The right of cultivation under Taungya system in the areas shown in the subjoined schedule will be sold in public auction by the Divisional Forest Officer, Quilon Division in his office at Punalur at 3 P. M. on 20th August 1952. Only approved taungyadars will be allowed to participate in the auction.

2. The lease will be for 2 years from the date of communication of sanction at the end of which period the lessee shall vacate the areas without claiming any right over it.

3. Intending bidders shall deposit a sum of Rs. 100 as earnest money without which no one will be allowed to bid.

4. The purchaser shall pay 1|3 of the bid amount on the spot failing which his earnest money deposit will be forfeited to Government and the right resold at his risk, but he shall have no claim over the gain if any. The balance amount shall be paid within 15 days from the date of communication of the confirmation of the sale failing which 15 days extension of time will be allowed for remittance of the same with interest at 12% per annum. On further failure the sale will be cancelled at the risk and loss of the bidder.

5. The sale will be subject to the confirmation of the Conservator of Forests or Chief Conservator as the case may be.

6. The lessee shall furnish within 15 days a security at the rate of 10 per cent. of the purchase money or Rs. 200 whichever is greater for the satisfactory execution of the lease failing which penalty will be imposed at the rate of 12% per annum on the amount of security.

7. Within 15 days from the date of receipt of orders, confirming the sale the lessee shall execute an agreement in one-rupee stamp paper. Before executing the agreement he will not be allowed to start work.

8. After the area is properly cleared the lessee shall at his own cost conduct the work of lining and pegging at a distance of 6 ft. x 6 ft. under Departmental supervision and plant up the area satisfactorily according to the instructions issued by the Department and tend the trees side by side with the raising of crops.

9. The lessee shall raise at his cost at the site pointed out by the Department either within the leased area or adjoining it the required nurseries in the proportion of 33 cents of every 20 acres leased out. Stumps required for planting should be taken from the nursery at the lessee's cost and planting should be done under the Departmental supervision. Planting should be completed before the end of June 1953.

10. The lessee shall also open an inspection path 6 feet wide around the area.

11. The lessee shall remove all the paddy growth over a foot radius all round each stump in the area. The lessee is not entitled to any relief for the damage if any caused to the crop on account of planting or removal of paddy as stated above. The casualties in the plantation shall be filled in by the lessee before the last day of October 1953. The area should be kept always free of weeds.

12. The lessee is given the right of cultivating the land with two crops of paddy and other cereals. He shall hand over the area to the Department after the expiry of the lease period after a thorough mammatty weeding.

13. In addition to the basic quota of paddy due to Government fixed by them, the lessee may at the option of Government be called upon to sell extra paddy to Government at Control rates delivery being at granaries fixed by Government.

14. The successful bidder shall within 3 days of notice produce certificates to the effect that he has paid to Government all dues of Sales-tax and Income-tax without which the sale will not be recommended.

The other conditions can be had from the Range Officer, Anchal or from the Divisional Forest Officer, Punalur.

SCHEDULE.

S. No.	Name of area.	Name of Range.	Area in Acres.
1.	Plantation coupe at Chandanakavu	Anchal	27·50
2.	Theruvumbhagom coppice coupe at	„	21·25

ഇതിനടിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ടാംഗ്യാസിസ്റ്റപ്രകാരം കൃഷിചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തെ ൧൯൫൨ ആഗസ്റ്റ് മാസം ൨൦-ാംതീ പകൽ മൂന്നു മണിക്ക് കൊല്ലം ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസർ അവർകളുടെ പുനലൂരുള്ള ആഫീസിൽവച്ച് പരസ്യമായി താഴെക്കാണുന്ന വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

൧. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാർക്കുമാത്രം ലേലത്തിൽ ചേരാവുന്നതാണ്.

൨. പാട്ടം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതായി അറിയപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്കു മാത്രമായിരിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം പാട്ടക്കാരൻ യാതൊരവകാശവും പുറപ്പെടുവിക്കാതെ സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

൩. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ൧൦൦ രൂ. നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തവർക്ക് ലേലത്തിൽ ചേരാൻ അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൪. ലേലം കഴിഞ്ഞാലുടൻ ലേലസംഖ്യയുടെ ൧/൪ ഭാഗം ലേലക്കാരൻ കെട്ടേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം അയാളുടെ നിരതദ്രവ്യം ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതിനു പുറമെ അയാളുടെ ചിലവിൽ പാട്ടാവകാശം വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതും എന്നാൽ വല്ല ലാഭവുമുണ്ടായാൽ അയാൾക്കു അവകാശം ഇല്ലാത്തതുമാകുന്നു. ബാക്കി അടയ്ക്കേണ്ട ൩/൪ ഭാഗം ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതായി അറിയപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനകം അടയ്ക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം പ്രതിവർഷം പത്തു ശതമാനം എന്ന പലിശനിരക്കിൽ പലിശയോടുകൂടി പണമടയ്ക്കുന്നതിനു പതിനഞ്ചു ദിവസംകൂടി അവധി അനുവദിക്കുന്നതും എന്നിട്ടും ടി പണം അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ ലേലം റദ്ദുചെയ്യപ്പെടാവുന്നതുമാണ്.

൫. ലേലം കൺസർവേറ്ററുടെയോ ചീഫ് കൺസർവേറ്ററുടെയോ അനുവാദത്തിൽമാത്രം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

൬. പാട്ടക്കാരൻ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതായി അറിവുകിട്ടിയതിന്റെ ൧൫ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലേലത്തുകയുടെ പത്തു ശതമാനം തുകയോ ൨൦൦ രൂപയോ ഏതാണ് കൂടുതൽ ആ തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം ഡെപ്പോസിറ്റുതുകയോടുകൂടി പ്രതിവർഷം പത്തു ശതമാനം എന്നുള്ള നിരക്കിൽ പലിശകൂടി ഈടാക്കുന്നതുമാണ്.

൭. ലേലംസംബന്ധിച്ച് കിട്ടി അറിവാകുന്ന തീയതിമുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം കരാറുപത്രം മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പാട്ടക്കാരൻ ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ജോലി തുടങ്ങുന്നതിന് അനുവാദം തരുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൮. ടി സ്ഥലം പൂർണ്ണമായി തെളിയിച്ചതിനുശേഷം പാട്ടക്കാരൻ അയാളുടെ ചിലവിൽത്തന്നെ തൈകൾ നടുന്നതിന് ക്രമമായി കുഴികൾ എടുക്കുക, കുഴി താഴ്ത്തുക മുതലായ ജോലികൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതും കൃഷികളോടുകൂടി നടുന്ന തൈകളും വച്ചുപിടിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

൯. പാട്ടക്കാരന്റെ ചിലവിൽത്തന്നെ ടി സ്ഥലത്തു നടുന്നതിനാവശ്യമുള്ള തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള തവാരണ ൨൦ ഏക്കർ സ്ഥലത്തിനു ൧൨ സെന്റ് എന്ന കണക്കിൻപ്രകാരം പാട്ടസ്ഥലത്തോ വെളിയിലോ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു നിർദ്ദേശാനുസരണം അയാൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. നടുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള തൈകൾ ടി തവാരണയിൽനിന്നും പാട്ടക്കാരൻ അയാളുടെ ചെലവിൽ പിഴുതെടുക്കേണ്ടതും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റധികാരികളുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നടേണ്ടതുമാണ്. ൧൯൫൩ ജൂൺ മാസത്തിനു മുമ്പ് ഈ ജോലി തീർത്തിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

൧൦. പാട്ടക്കാരൻ കുഴിയിന് ചുറ്റും പതിനെട്ടു ഇഞ്ചു വ്യാസത്തിലെങ്കിലും നല്ലപോലെ കൊത്തിപ്പാകി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്.

൧൧. തൈകൾക്കു ചുറ്റും ഒരടി വ്യാസത്തിൽ നെല്ല് പിഴുതുമാറ്റേണ്ടതും എന്നാൽ ഈ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽവച്ചു പാട്ടക്കാരനെന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിനിടയായാൽ ആയതിനു യാതൊരു സർക്കാരിൽനിന്നും നഷ്ടം ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. തൈകൾക്കെന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതായാൽ ആവക തൈകൾ ൧൯൫൨ അക്ടോബർമാസം അവസാനതീയതിക്കകം നട്ടിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ടി സ്ഥലം എപ്പോഴും കളകളെടുത്ത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

൧൨. പാട്ടക്കാരന് നെല്ല്, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പാട്ടക്കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന മുമ്പ് ടി സ്ഥലം ഒരു മൺവെട്ടിക്കിള കഴിച്ച് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനെ തിരിച്ചേല്പിക്കേണ്ടതാണ്.

൧൩. ഗവർമ്മെന്റനിശ്ചയമനുസരിച്ച് ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു അളന്നുകൊടുക്കേണ്ട നെല്ലിനു പുറമേ കൂടുതൽ നെല്ല് കൺട്രോൾനിരക്കനുസരിച്ചുള്ള വിലയ്ക്ക് ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു കൊടുക്കണമെന്ന് പാട്ടക്കാരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

൧൪. ലേലം വിളിക്കേണ്ടുന്ന നോട്ടീസ്തീയതിമുതൽ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു ഒടുക്കേണ്ടവയായ വില്പനനികുതിയും ആദായനികുതിയും കുടിശ്ശികയില്ലാത്തതായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം ലേലം അയാളുടെ പേരിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൫. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അഞ്ചൽ റേഞ്ചാഫീസിൽനിന്നോ പുനലൂർ ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസിൽനിന്നോ അറിയാവുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

	സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരം	റേഞ്ചിന്റെ പേര്	വിസ്തീർണ്ണം (ഏക്കർ)
൧.	ചന്ദനക്കാവ് പ്ലാന്റേഷൻ കൂപ്പ്	അഞ്ചൽ	൨൭·൫൦
൨.	തെരുവുംഭാഗം കോപ്പിസ് കൂപ്പ്	ടി	൨൧·൨൫

Punalur.

V. MADHAVAN PILLAI,
Divisional Forest Officer

NOTICE.

16th July 1952.

The unserviceable articles of the Manimala Range in Kottayam Forest Division, the sale of which was published on pages 144 and 145 of the Gazette dated 9th May 1950 and still remaining unsold, will be sold in public auction on 7-8-1952 at 3 P. M. at the Range Office, Erumeli by the Range Officer, Manimala subject to the terms and conditions of the original notification.

Kottayam.

T. N. S. NAIR,
Divisional Forest Officer.

MALAYATTUR DIVISION.

NOTICES.

(1)

4th July 1952.

It is hereby notified for the information of the public that the old Bhagavathykulam forest bungalow in Idiara Range will be sold in auction as and where it stands at the Divisional Forest Office, Malayattur at 3 P. M. on 22-8-52 by the

Divisional Forest Officer. If 22nd happens to be a holiday the auctioe will be conducted on the next working day.

The sale will be as per usual conditions of sale in Government depots. Inteuding bidders should deposit an earnest money of Rs. 25 before the commencement of the auction. The successful bidder should deposit 1/3 of the bid amount immediately after the auction is over and the balance within thirty days from the communication of the confirmation. The building should be dismantled and the materials removed within 3 months from the date of confirmation. Further particulars can be had from the Divisional Forest Office, Malayattur or from the Range Officer, Idiara, during office hours.

(2)

12th July 1952

It is hereby notified for the information of the Public that the underuoted works, whose estimate amounts are noted against each, will be auctioned by the Divisional Forest Officer, Malayattur or any officer, authorised by him at 3 P. M. on 22-8-1952 at the Divisional Forest Office, Malayattur. If 22nd happens to be a holiday the auction will be conducted on the next working day. Intending bidders should deposit an earnest money of Rs 10 before the commencement of the auction. The successful bidder will have te execute the agreement after remitting necessary security as required by the Divisional Forest Officer and undertake the work at once. Further particulars can be had from the Divisional Forest Officer, Malayattur, or Depot Officer, Mudical.

	Name of work.	*Approximate amount.*		
		Rs.	As.	Ps.
1.	Maintaining the watchers quarters at Mudical.	18	0	0
2.	Maintaining Depot Office building at Mudical.	47	0	0
3.	Maintaining Watchers quarters No. II at Mudical.	6	0	0
4.	Maintaining Car shed at Mudical.	11	0	0
5.	Providing a sign board at Mudical.	13	0	0

(3)

14th July 1952

It is hereby notified that 83 Blackwood topends of about 300 cft. lying in the Pine apple area at Koompanpara in Devicolam Range will be auctioned by the Divisional Forest Officer, or Range Officer, Devicolam under the usual conditions of sale of timber at Government timber depots on 11-8-1952.

The auction will be conducted at the Range Office, Devicolam and will commence at 3 P. M. before which intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 100.

The bidders should inspect the topends and convince themselves of the quality of the timber. No complaints received after the auction regarding the quality of the timber will be coesldered.

Further particulars can be had from the office of the undersigned or Range Officer, Devicolam.

ദേവികുളം റെയിഞ്ചിൽ കൂമ്പൻപാറ പൈനാപ്പിൾ ഏരിയായിൽ കിടക്കുന്ന ഉദ്ദേശം ൩൦൦ ക്യൂബിക്കടി വരുന്ന ൮൩ ബ്ലാക്ക്‌വുഡ് തടിക്കഷണങ്ങൾ, സർക്കാർ തടിഡിപ്പോകളിലെ സാധാരണ വില്പന വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ൧൧-൮-൧൯൫൨-ൽ ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

ലേലം ദേവികുളം റെയിഞ്ചാഫീസിൽ വച്ച് പകൽ മൂന്നു മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പായി ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ൧൦൦ രൂപാ നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവെക്കേണ്ടതാണ്.

ലേലക്കാർ ലേലത്തിനു മുമ്പായി തടികളുടെ ഗുണം പരിശോധിച്ചു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതും ലേലം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഇതു സംബന്ധിച്ചു കിട്ടുന്ന പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസിലോ, ദേവികുളം റെയിഞ്ചാഫീസിലോ അന്വേഷിക്കുക.

(4)

AUCTION SALE OF MINOR FOREST PRODUCE.

10th July 1952.

It is hereby notified that the right of collection and removal of Minor Forest Produces from 1-1-1128 17-8-1952 till the end of December 1953 in Thodupuzha Range in Malayattur Division will be sold in auction by the Divisional Forest Officer, Malayattur in his office at Malayattur at 3 P. M. on 7-8-1952 as per conditions of sale notice published on page 192 of the Government Gazette dated 27-5-1952.

ചെറുവനവിഭവ ലേലപ്പരസ്യം.

മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട തൊടുപുഴ റെയിഞ്ചിലുള്ള ചെറുവനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ൧-൧-൧൧൨൮ (൧൭-൮-൧൯൫൨) മുതൽ ൧൯൫൩ ഡിസംബർ അവസാനം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് വില്ക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസിൽ വച്ച് ടി ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസറാൽ ൧൯൫൨ ആഗസ്റ്റ് ൭-ാം തീയതി പകൽ ൩ മണിക്ക് ലേലംചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ലേലവ്യവസ്ഥകൾ ൨൭-൫-൧൯൫൨-ലെ ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റ് ൧൯൨-ാം പേജിൽ നോക്കുക.

(5)

12th July 1952.

It is hereby notified that the Koelvila rate for the colleetion of about 425 tons of teak firewood from the rejected teak topends lying in the 1072A, 1072B, 1077 and 1082 Plantations in the Perumthode Plantation Range and stacking the same in stacks of 81 cft. (9' x 3' x 3') along the roadside and river banks of the respective Plantations, will be auctioned at the Divisional Forest Office, Malayattur Division, Kodanad on 18-8-1952.

The auction will commence at 3 P. M. before which intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 100.

Subject to confirmation by Chief Conservator of Forests and to the conditions specified in the notification which appeared on page 210 of the Forest Sheets of the Government Gazette dated 3-6-1952 inviting tenders for the work, the lowest bid will ordinarily be accepted.

For further particulars apply to the Divisional Forest Officer, Malayattur or Teak Plantation Officer, Perumthode.

പെരുന്തോട് തേക്കുതോട്ടം റെയിഞ്ചിൽപ്പെട്ട ൧൦൭൨-എ, ൧൦൭൨-ബി, ൧൦൭൭, ൧൦൮൨ എന്നീ തോട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന തേക്കുകളിൽ നിന്നും ഉദ്ദേശം ൪൨൫ ടൺ വിറക് ശേഖരിച്ച് അതതു തോട്ടങ്ങളുടെ റോഡരികിലും തോട്ടുവക്കിലും ൯'x൩'x൩' അട്ടികളായി വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കോൾവില നിരക്ക് ൧൮-൮-൧൯൫൨-ൽ കോടനാട് മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസിൽ വച്ച് ലേലംചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

ലേലം പകൽ മൂന്നു മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പായി ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ൧൦൦ രൂപാ നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ചീഫ് കൺസർവേറ്ററുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിനു, ഈ ലേലത്തിൽ [illegible] ൧൧൨൮ [illegible] ഗവൺമെന്റ് തടിഡിപ്പോകളിലെ [illegible] പരസ്യത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു, വിധേയമായി [illegible] സാധാരണയായി [illegible] രിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിലോ, പെരുമ്പാവൂർ [illegible] സിലോ, അന്വേഷിക്കുക.

(6)

14th July 1952.

It is hereby notified that 68 teak logs collected by contractor Sri K. K. Anthrew as per agreement dated 17-8-1122 from Block No. VI Arakulam in Tract III Thodupuzha Range, will be auctioned on 20-8-52 under the usual conditions of sale of timber at Government timber depots.

2. The auction will be conducted at the Range Office, Thodupuzha and will commence at 3 P. M. Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 100 before the auction commences.

3. The bidders should inspect the logs and be satisfied of their quality before participating in the auction. No complaint received after the auction regarding the quality of the timber will be countenanced. The places where the logs are lying can be known from the Range Office, Thodupuzha.

4. For further particulars apply to the Divisional Forest Officer, Malayattur or Range Officer, Thodupuzha.

തൊടുപുഴ റെയിഞ്ചിൽ മൂന്നാംനമ്പർ ട്രാക്ടിൽ അറക്കുളം ആറാംനമ്പർ ബ്ലോക്കിൽനിന്നും കൺട്രാക്റ്റർ കെ. കെ. അന്ത്രൂ ൧൧൨൨-൧-൧൭-ലെ ഉടമ്പടിപ്രകാരം ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ൬൮ തേക്കുതടികൾ, സർക്കാർ തടിഡിപ്പോകളിലെ സാധാരണലേലവ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് ൧൧൨൮ ആഗസ്റ്റ് ൨൦-ാംനു ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

(൨) ലേലം, തൊടുപുഴ റെയിഞ്ചാഫീസിൽവച്ചു പകൽ മൂന്നു മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുൻകൂറായി ൧൦൦ രൂപാ നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(൩) ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ, നേരത്തെതന്നെ തടികൾ നോക്കികണ്ട് അതിന്റെ നന്മതിന്മയെപ്പറ്റി ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ലേലംകഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇതുസംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന യാതൊരുആവലാതികളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിലോ തൊടുപുഴ റെയിഞ്ചാഫീസിലോ അന്വേഷിക്കുക.

Kodanad.

C. M. JOHN,
Divisional Forest Officer.

CHALAKUDI DIVISION
NOTICES.

(1)

8th July 1952.

It is hereby notified for the information of the Public that the undernoted Firm and timber merchants have renewed their property marks for trade in timber till the end of March 1953.

Name	*No. of certificate.*	*Remarks.*
M/S. Standard Furniture Co., Ltd., Chalakudy.	5/52.	Renewed.
„ P. A. Pou[illegible] & Sons, Chalakudy.	6/52	do.
Sri P. A. John, do.	7/52.	do.

(2)

15th July 1952.

It is hereby notified that Rosewood logs as per details below will be sold in auction on 31-7-1952 at the Chalakudy Depot, subject to the usual conditions of sale specified hereunder:—

Girth.	*Cubic contents.*	*No. of logs.*
5'—6'	975·7	30
6'—7'	1264·8	33
7'—8'	824·6	16
8'—9'	626·8	9
9' and above	1236·1	12
		100

1. The auction sale will commence at 1 P. M. precisely.

2. Intending bidders must deposit a sum of Rs. 500 as earnest money or they will not be allowed to bid. This money will be returned to them directly the auction is over, if no purchase is made, or will be deducted from the 1/3 purchase value, but if the purchaser does not pay the 1/3 amount on the spot, the earnest money deposited by him will be forfeited to Government.

3. All the usual conditions of auction sale shall be binding to this too, except that the leniency of giving 3-7 days for remittance of the full 1/3 purchase value will not be applicable in this particular instance.

4. Further details can be had from the Chalakudy Depot on enquiry.

താഴെ വിവരം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതരം വീട്ടിത്തടികൾ ൧൧൨൮ ജൂലായ് ൩൧-ാംനു പകൽ ഒരു മണിമുതൽ ചാലക്കുടി ഡിപ്പോവിൽ വെച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

വണ്ണം	ക്യൂബിക്കടി	എണ്ണം
൫'—൬'	൯൭൫.൭	൩൦
൬'—൭'	൧൨൬൪.൮	൩൩
൭'—൮'	൮൨൪.൬	൧൬
൮'—൯'	൬൨൬.൮	൯
൯' and above	൧൨൩൬.൧	൧൨
		൧൦൦

ലേലത്തിൽ ചേരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ൫൦൦ ഇൻഡ്യൻ രൂപാ നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങിനെ കെട്ടാത്തവരെ ലേലം വിളിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു. ലേലം ഉറപ്പിക്കാത്തപക്ഷം ഈ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിയുന്ന ഉടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നപക്ഷം സാധാരണ ലേലനിബന്ധനപ്രകാരം അവർ അടയ്ക്കേണ്ടതായ മൂന്നിലൊന്നു ലേലസംഖ്യയിൽ വക കൂട്ടപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. [illegible] നാൽ ലേലം വിളിക്കുന്നവർ ലേലസംഖ്യയിൽ മൂന്നിലൊന്നു അടക്കാതെയിരുന്നാൽ അവരുടെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. സാധാരണ ലേലനിബന്ധനകളിൽ ൫൦൦ രൂപായിൽ കവിയുന്ന സംഖ്യയ്ക്കു ലേലം വിളിക്കുന്നവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നിലൊന്നിൽ ൫൦൦ ഉടൻ കെട്ടിവെച്ചു ബാക്കിയുള്ളതിനു ൩—൭ ദിവസംവരെ സമയം അനുവദിക്കുന്നതായ ആനുകൂല്യം ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചാലക്കുടി ടിംബർ ഡിപ്പോവിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

(3)

TENDER NOTIFICATION.

15th July 1952.

1. Tenders are invited for the collection and delivery of sleepers from the coupes mentioned in the schedule appended during the period noted against it subject to the following conditions.

2. Tenderers should state separately fixed kolevila per sleeper for the following items for delivery at the places noted against each.

3. Tenders should be addressed to the Divisional Forest Officer, Chalakudy Division in sealed covers superscribed "Tender for the collection and delivery of Tramway sleepers". Tenders should be registered when sent by Post.

4. Each tender should be accompanied by an earnest money Deposit of Rs. 600 without which no notice will be taken of the tender. Earnest money in cash or in currency notes should not be enclosed with the tenders.

5. Tenders in the Form appended below should reach Divisional Forest Office before 3 P. M. on 4-8-1952 and they will be opened by the Divisional Forest Officer in his office at Chalakudy at 3-15 P. M. on the same date in the presence of such of the tenderers as are present. If however, that day happens to be a public holiday the tenders will be accepted and opened at the hours as specified on the next working day.

6. The lowest tender will be accepted provided the character and financial status of tenderer are found satisfactory but the Divisional Forest Officer reserves to himself the right of accepting or rejecting any tender without assigning any reason thereafter. The acceptance of the tenders is subject to approval of the Chief Conservator of Forests or Government as the case may be. The tender cannot be withdrawn before final decision of its acceptance. If the Divisional Forest Officer feels it necessary an auction or the rates will be conducted.

7. The successful tenderer will have to execute an agreement on one rupee stamp paper within 15 days from date of communication of the acceptance of his tender after depositing in the Government Treasury as security the amount shown in the schedule pledging the same to the Divisional Forest Officer. On production of the receipted chalan in support of remittance of the security the earnest money paid with the tender will be refunded. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them immediately the tenders are disposed of.

8. Should the tenderer withdraw his tender before final decision of its acceptance or should he fail to act up in accordance with the terms laid down in para 7 supra his earnest money will be credited to Government and he will be held responsible for any loss Government may sustain by calling for tenders a second time or making other arrangements for carrying out the work, but he will have no claim over the gain if any. The loss incurred by Government should be paid by the defaulting tenderers within a fortnight from the date of the registered notice from the Divisional Forest Officer demanding such payment, failing which it will be treated as arrears of land revenue and recovered from him under the provisions of Revenue Recovery Act in force in the State.

9. Trees marked and handed over should be felled got measured and registered and maximum available sleepers from each tree to be worked down. All sleepers should be worked down as specified in the schedule and shortage in supply will be suitably dealt with.

10. Draft form of agreement to be executed can be seen from the office of the Divisional Forest Officer.

11. The Department may stop at its discretion the contractor's work or any item of work at any time after due notice to the contractor.

12. The tenderer should collect and stack the sleepers at the places pointed out by the Range officers and give facilities for passing them by the officers. The rejected sleepers and outerslabs of conversion should be stacked in convenient lots and handed over to the Range Officers. No kolevila will be paid on such rejections or outerslabs.

13. Intending tenderers should produce valid clearance certificates of sale tax and income tax before execution of Agreement.

DETAILS OF KOLEVILA RATES.

1. 6 ft. x 7 in. x 5 in. (axed or sawn) in all sections, rates to be quoted separately for axed and sawn.

2. 12 ft. x 9 in. x 6 in. (sawn) in Section I.

I do hereby undertake to carry out the above work at the rates quoted above and to abide by the conditions in the tender notification published in Gazette dated page.

Station *Signature of Tenderer.*

Date

SCHEDULE.

Species.	*Size.*	*Quantity.*	*Section*
Mylellu, Pongu or Irul.	6' x 7" x 5"	4000 sleepers.	I
do.	do.	1500 ,,	II
do.	do.	2500 ,,	III
do.	12' x 9" x 6"	75 ,,	I

Place from which Collection is to be made.

For Section I: Cherumkayam coupe in Kodassery Range.

Sections II & III. Trees marked on either side along Tramline in Parambikulam Range.

Security: 1/10 of the total estimated value of the work subject to a maximum of Rs. 5000.

Period of contract: Till the end of 1953.

(4)

[illegible]

[illegible]

൧. [illegible]

൨. [illegible]

൩. [illegible]

T. P. VISWANATHAN,
Chalakudy. *Divisional Forest Officer.*

TRICHUR DIVISION.

ടെൻഡർനോട്ടീസ്

[illegible]

[illegible]

മാസം ൩൦-ാംതീയതി പകൽ ൨ മണിക്കുമുമ്പായി തൃശ്ശൂർ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസിൽ താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകളിന്മേൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാകുന്നു.

നിബന്ധനകൾ.

(൧) നിശ്ചിതസമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

(൨) ദർഘാസു കവറിൽ അടക്കംചെയ്ത് മുദ്രവച്ചു "പോഴമണി റിസർവോയർ ഏരിയായിൽനിന്നും വിറകുവെട്ടിക്കൊള്ളുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ്" എന്നു പുറത്തെഴുതി ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു. തൃശ്ശൂർ സെൻട്രൽ ഫയർ വുഡ് ഡിപ്പോവിൽ ഇറക്കിക്കൊടുക്കുന്ന വിറക് ടൺ ഒന്നിന് ഇന്ന റേറ്റ് തോതുവില കിട്ടണമെന്നു ദർഘാസിൽ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൩) ദർഘാസിനോടുകൂടി ൫൦൦ രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടേണ്ടതാകുന്നു. സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം ഉടൻതന്നെ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

(൪) യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഏതെങ്കിലും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിരാകരിക്കുന്നതിനോ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനെപ്പറ്റിയുള്ള അവസാനനിശ്ചയത്തിനു മുമ്പ് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദർഘാസുകാരൻ അതിൽനിന്നു പിന്മാറുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(൫) സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദർഘാസുകാരൻ ദർഘാസു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതീയതിമുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം ഒപ്പിടേണ്ടുള്ള ഉടമ്പടിത്തുകയുടെ പത്തിലൊന്നു വരുന്നസംഖ്യ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റു കെട്ടി ഒരു രൂപാ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതിവെക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റു കെട്ടാതിരുന്നാൽ ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ നിശ്ചയിക്കുന്ന പിഴയൊടുക്കുവാൻ ദർഘാസുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്.

(൬) ഈ പ്രകാരമുള്ള പണികൾ തുടങ്ങുവാൻ കല്പനയുള്ള തീയതിമുതൽ ൬ മാസത്തിനകം ചെയ്തുതീർക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൭) ഈ പ്രകാരമുള്ള വിറകുവില്പനയിൽ കിട്ടുന്നസംഖ്യ, ചെലവുകളും കൂലിയും നിരക്കുംകൂടിയ സംഖ്യയേക്കാൾ (Working Charges plus seigniorage) കുറവാണെങ്കിൽ വിറ്റുകിട്ടുന്ന സംഖ്യയിൽനിന്നു കുറച്ചു നിരക്കു കുറവുചെയ്തു കിട്ടുന്നസംഖ്യ മാത്രമേ കരാറുകാരന് തോതുവിലയായി കിട്ടുവാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കയുള്ളു.

(൮) മേൽപറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തപക്ഷം ദർഘാസുകാരൻ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതിനു പുറമെ ആദ്യദർഘാസുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദത്തിന്മേൽ വീണ്ടും ദർഘാസുകൾ വിളിക്കുന്നതും അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ടിയാനിൽനിന്നും നിലവിലിരിക്കുന്ന നികുതിബാക്കിപിരിവു നിയമമനുസരിച്ചോ മറ്റോ ഈടാക്കുന്നതും ലാഭമുണ്ടാകുന്നതായാൽ ടിയാന് അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

(൯) ദർഘാസു സ്വീകരിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു പൊതുഒഴിവുദിനമായാൽ അടുത്തമുടക്കമല്ലാത്ത ദിവസം മേൽനിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(൧൦) ആദായനികുതി, വില്പനനികുതി എന്നിവ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതിനെ കാണിക്കുന്ന ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയതിനുശേഷമേ കരാറുകാരന് തോതുവില കിട്ടുവാൻ അവകാശമുണ്ടായിരിക്കയുള്ളു.

തൃശ്ശൂർ. എം. പി. ജോർജ്ജ്,
ഡിവിഷനൽ ഫാറസ്റ്റാഫീസർ.

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. No. 3[illegible]

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

DRAFT NOTIFICATION.

Sub: London Chamber of Commerce Examinations-Fees-Enhancement of.

The Rate of Fees for the London Chamber of Commerce Examinations, Ernakulam Centre, for the Elementary, Certificate and Higher Grades, has been enhanced as follows:

Elementary	..	Rs. 5.
Certificate	..	Rs. 7.
Higher	..	Rs. 9.

The last date for the receipt of fees by the Principal is 10th August 1952.

(Sd.)

Ernakulam. *Principal,*
Government Commercial Institute.

NOTIFICATION.

11th July 1952.

It is hereby notified for the information of the public that one oil engine and other machinery described below will be sold in public auction at the office of the Director of Industries and Commerce, Trichur between 3 P. M. and 5 P. M. on Wednesday, 20th August 1951. Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 25 which will be returned to the unsuccessful bidders immediately after the auction is over. The sale will be provisionally confirmed in the name of the highest bidder subject to final confirmation by Government and he should pay at once 50% of the sale price after deducting therefrom his earnest money deposit. The remaining 50% should be paid and the articles removed within a fortnight after intimating to him the final confirmation of the sale by Government. If the sale is not finally confirmed by Government, the amount deposited by him already will be returned to him. The State Geologist in charge shall refuse to confirm the sale in the name of the highest bidder as indicated above without assigning any reason or postpone or cancel the auction. The articles can be inspected at the Office of the Director of Industries and Commerce, Trichur, on any working day between 11 A. M. and 5 P. M.

List of machineries.

1	Peter oil engine 5 H. P. Universal, Kerosene engine complete with standard equipment and spanner	
2	Engine drive pulley	1
3	Saw benches 36 in. x 21 in. rebuilt	1
4	18 in. x 1 1|2 in. saw	1
5	Small saw	1
6	Pipe 1 1|2 in.	12
7	„ 1 in.	8
8	„ 3|4 in.	[illegible]
9	Bend 3|4 in.	1
10	„ 3|4 in.	1
11	„ 1 1|2 in.	1
12	Belt fasteners with washer	4
13	Steel belt turning for lathe belt	2
14	Pulleys 20 in. x 10 in. x 2 in.	1
15	„ 10 in. x 6 in. x 2 in.	1
16	„ 24 in. x 6 in. x 2 in.	1
17	„ 10 in. x 4 in.	1
18	Ball bearing 1 1|2 in.	2
19	Shafting collar 2 in.	2
20	Shafting iron polished 2 in.	12 ft.
21	Flat file 10 in. smooth	1
22	Bench grinder	1
23	Bench vice	1
24	Screw cutting lathe complete with all parts and lathes and shaft	
25	Axile fitted with fast and loose	1
26	Filter with eight chisels	
27	Spray painting machine	1
28	Portable air compressing equipment Model No. N. D. 561	
29	Model 94240	
30	Compressure No. 1351	1
31	Mounted on a three-wheeled trolley	
32	Air filter	
33	House connection	
34	Spraying gun	
35	Aluminium container	1
36	Aluminium extra	1
37	Air noale extra	
38	Plugs	2
39	Spanner	1
40	Spanner	1
41	Plugs	2
42	Small spanner	3
43	Earth borer and G. I. pipes of various sizes.	
44	Calendering machine of Paper section	1

Office of the Director of Industries and Commerce, Trichur. T. SUDHAKARA MENON, *State Geologist in charge.*

NOTIFICATION.. 15th July 1952.

The following application for State Aid is published for general information. Persons objecting to the granting of the aid requested for should submit their objections to the Director of Industries and Commerce, Trichur by registered post so as to reach him on or before 30th August 1952.

Office of the Director of Industries and Commerce, Trichur.

T. SUDHAKARA MENON,
State Geologist in charge.

FORM A.

APPLICATION FOR STATE AID BY AN INDIVIDUAL OR FIRM NOT USING A COMPANY WITHIN THE MEANING OF THE INDIAN COMPANIES ACT, 1913 MADE APPLICABLE TO COCHIN STATE.

1. Name, caste and residence, Father's name and address (and Karanavan's name and address in the case of joint Hindu Families) or in the case of a firm, style and principal place of business of the applicant.	A. M. Devassy (Christian) (Arimbur Vydiakaran Mathew Devassy) Mg., Proprieter Cochin Metal Industrials, Trichur.
2. Section of Act under which State aid required.	Section 5 (a)
3. Amount of State aid required.	Rs. 1,00,000
4. Object for which State aid is required.	Carrying on foundry and Engineering works.
5. Manner in which it is proposed to repay the State aid in the case of a loan.	
(a) The number of instalments by which it is proposed to repay.	40 quarterly instalments.
(b) Date on which it is proposed that the first instalment should be due.	One year after availing of the amount.
(c) The amount of each instalment should be noted.	Proportionate amount sufficient to clear with 40 quarters.
6. Nature of security offered.	Land, buildings, workshop, plant and machinery.
7. Name, caste and residence, Father's name and address (and Karanavan's name in the case of joint Hindu families) of sureties if any.	Nil
8. Nature of security of sureties.	Nil

I declare hereby that the Statements made and the particulars given above are to the best of my knowledge and belief true, and that to the best of my knowledge and belief there are no encumbrances other than those mentioned above on the land or other property offered as security for the loan applied for.

(Sd.)
A. M. DEVASSY.

Date 3-7-1952.

N. B.—The fullest information should be given regarding the security for any loan or advance (e. g. in the case of land, village, survey No. extent, assessment, in whose name registered, nature and extent of encumbrances, etc.). Details as to the financial resources of the applicant, the assets and revenue which will be available as security for it and particulars of any existing charges thereon, as well as any debt owned by the applicant shall be furnished. Balance sheets and trading and profit and loss account, where such exist, certified by an auditor entitled to audit accounts of Companies under the Indian Companies Act, 1913, as made applicable to Cochin should be attached. Information should also be given as to the collateral security offered. The application should be sent with a covering letter explaining the prospects and facilities available for the development of the industry, the nature of the processes to be utilised, the staff to be employed, history of the industry from its inception to the present date the reasons why the industry cannot be financed without State aid and approximate additional net income expected to be earned as a result of the proposed expenditure.

NOTIFICATION.

10th July 1952.

The certificates of those candidates who have passed the following Examination will be issued for 3 months from 1st August 1952.

(1) Final Industrial Examination of 1952.

(2) Public Industrial Examination of 1952.

Applications for the certificates of the pupil candidates should be made by the Heads of Schools from which the Candidates appeared for the Examination and should be accompanied by a list of candidates showing their register numbers, names and the subjects in which they have passed, with necessary postal stamps for sending the certificates by registered post.

The application for the certificates of private candidates should be made by the candidates themselves showing their register numbers, subjects passed and address to which the certificate should be despatched. The application from private candidates should be accompanied by an identification certificate from a respectable person to the effect that the candidate is the identical person who has appeared and passed the examination, and also enclose necessary postal stamps for sending the certificate by registered posts.

Applications recevied on or after 1st November 1952 should be accompanied by a chalan remitting a penalty of Re. 1 (Rupee one only) in any of the treasuries of the Government of Travancore-Cochin under "XXVI Industries (a) other receipts," without which the certificate will not be issued.

Office of the G. I. S. for Girls, Trichur.

MRS. T. K. SANKARA MENON,
Headmistress and Secretary to the Board for Government Industrial and Technical Examination, Trichur.

Result of the Public Industrial Examination, 1952.

PRACTICAL TEST.

Sl. No.	Reg. No.	*Name of Candidates*	*Subjects passed*	*Grade*
1	9	Padmini, V. K.	Weaving	Higher
2	28	Chandramathi, K.	do.	do.
3	29	Cherchi, C. C.	do.	do.
4	31	Devaky, K. S.	do.	do.
5	32	Gouri Amma, A.	do.	do.
6	34	Karthiayani, K.	do.	do.
7	36	Kunjaman, K. C.	do.	do.
8	37	Leela, P.	do.	do.
9	44	Thankom, P. S.	do.	do.
10	7	Vasu, P. K.	do.	Lower
11	8	Gopalan, C. K. R.	do.	do.
12	10	Sakkedasan, C. K. R.	do.	do.
13	11	Saraswathi, C. N.	do.	do.
14	12	Sankara Narayanan, C.K.R.	do.	do.
15	13	Thressia, P. R.	do.	do.
16	14	Jos, C. L.	do.	do.
17	26	Appukuttan, V. S.	do.	do.
18	27	Bhargavi, T. K.	do.	do.
19	30	Cheri, K. V.	do.	do.
20	33	Janaky, K. A.	do.	do.
21	35	Kochu thressia, K. V.	do.	do.
22	38	Mariam, P. T.	do.	do.
23	39	Meenakshi, A. K.	do.	do.
24	41	Sarada, K. M.	do.	do.
25	43	Sumathi, V. N.	do.	do.
26	47	Narayanan, K.	Smithy	do.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952|7th Karkatakam 1127. No. 30

JOINT STOCK COMPANIES DEPARTMENT

NOTICES.

(1)

INDIAN COMPANIES ACT, VII OF 1913.
Pursuant to Section 247 (4).

12th July 1952.

Whereas from the fact that the communications addressed to the Liquidators of the following companies remain unanswered, it appears that the Liquidators of the said companies are not acting, it is hereby notified under Section 247 (4) of the Indian Companies Act, VII of 1913, that at the expiration of three months from the date of this notice the name of the companies will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the Register and the companies will be dissolved.

1. The Malabar Insurance and Banking Co. Ltd., Kundara.

2. The Rural Bank Ltd., Pullad.

(2)

PURSUANT TO SECTION 172 (2)

IN THE MATTER OF THE TRADE AGENCIES LTD., TRIVANDRUM.

I do hereby notify that a copy of the order No. 5070 dated the thirtieth day of September 1950 passed by the District Court, Trivandrum, for winding up the Trade Agencies Ltd., has been forwarded to me by the said Court as required by Section 172 (1) of the Indian Companies Act VII of 1913 and that, pursuant to Section 172 (2) of the said Act a minute of the said order has been duly made on this the twelfth day of July 1952 in the books relating to the said company kept in my office.

NOTIFICATIONS.

(1)

14th July 1952.

Whereas no information has been received that the Arya-Vaidya Sala Ltd., Trichur is carrying on any business or is in operation and whereas no replies have been received to this office communications, it is hereby notified pursuant to Section 247 of the Indian Companies Act that at the expiration of three months from this date, the name of the Company will, unless cause is shown to the contrary be struck off the Register and the company will be dissolved.

(2)

14th July 1952.

It is hereby notified that the Orient Ship Supply Company Ltd., Mattanchery, is this day struck off the Register under Section 247 of the Indian Companies Act VII of 1913 and the company is dissolved.

(3)

14th July 1952.

Whereas information has been received that the Union Trust Ltd., Ollur, is not carrying on any business or is in operation, it is hereby notified under Section 247 of the Indian Companies Act that at the expiration of three months from this date, the name of the company mentioned herein will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the Register and the company will be dissolved.

Trivandrum.

P. J. VERGHESE,
Registrar of Joint Stock Companies.

52136 B6.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV | TRIVANDRUM, | TUESDAY, | 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. | No. 3

JUDICIAL DEPARTMENT

NOTICE.

15th July 1952.

The second Sessions of the Nagercoil Sessions Court in August 1952 will be held on the 4th and 6th August 1952. The assessors chosen and summoned are requested to be present at the time and dates noted in the summons issued to them.

Sessions court, Nagercoil. — (Sd.) *Sessions Judge.*

പരസ്യം.

[illegible]

സിവിൽ കോടതികളിലെ റിക്കാർഡുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഭേദഗതിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ കോടതിവക താഴെ വിവരിക്കുന്ന റിക്കാർഡുകൾ ഇന്നു മുതൽ മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും അതിനാൽ കക്ഷികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിക്കാർഡുകൾ അതിനകം മടക്കിയോ പകർപ്പിയോ വാങ്ങി കൊണ്ടു പോകേണ്ടതാണെന്ന് ഇതിനാൽ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു.

Original Suits.—Part III.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Small Cause Suits Original side—Part III.

[illegible]

Small Cause Suits—Parts I and II.

[illegible]

Execution Records on the Small Cause side.

[illegible]

എറണാകുളം. ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് (ഒപ്പ്)

പരസ്യം.

[illegible]

ചെങ്ങന്നൂർ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതു്.

ഈ കോർട്ടിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന വിസ്താരം കഴിഞ്ഞ കേസ്സ് അനുസരിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത കേസ്സുകളിൽ ഹാജരാക്കിയതും തിരിച്ചുവാങ്ങാൻ അവകാശപ്പെട്ടതുമായ റിക്കാർഡുകൾ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയതു മുതൽ മൂന്നു് മാസത്തിനകം തിരിച്ചു വാങ്ങാത്ത പക്ഷം റൂൾസ് അനുസരിച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെടും.

പി. നാരായണൻ,
ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ്.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

[illegible] ഇതു പരസ്യം[illegible]

...സാരത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരുമാസത്തിനകം ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരായി തെളിവുസഹിതം അവകാശം ബോധിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം, വിളംബരതീയതി മുതൽ [illegible] സർക്കാരിലേക്ക മുതൽ കൂട്ടുന്നതും ആകുന്നു.

കരുനാഗപ്പള്ളി.

ഒപ്പ്, പരമേശ്വരൻ,
ഫ. ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേട്ട്

൧൯൫൨ ജൂലൈ ൧൫

ചേർത്തല സ്റ്റേഷനറി ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേട്ടുകോടതിയിൽ നിന്നും ൧൧൨൫/൨൬ ജുഡിഷ്യൽ നമ്പരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗവണ്മെന്റുത്തരവിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

വെടി ആയുധങ്ങളുടെ ൧൧൨൬-ാമാണ്ടത്തെ കണക്കെടുപ്പിനായി ഈ കോടതിയുടെ അധികാരാതിർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും വെടിആയുധങ്ങൾ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ആയ ആളുകൾ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റുമെന്റ സഹിതം അവരവരുടെ കൈവശമുള്ള വെടിആയുധങ്ങളും ലൈസൻസുകളും ൧൧൨൭ കർക്കടകം ൩൧-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക മേൽ ൫ മണിക്കകമുള്ള സമയത്ത് ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

ലൈസൻസ്സിനു ഹാജരാക്കുന്ന ഓരോ വെടി ആയുധത്തിന്റെയും ചുവട്ടിൽ ഒരു ലേബലായി ലൈസൻസിന്റെ നമ്പരും ഉടമസ്ഥന്റെ പേരും വ്യക്തമായികാണുന്നതുപോലെ കെട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ലൈസൻസ്സിനായി ആയുധങ്ങൾ ഹാജരാക്കാതെ വിളംബരതീയതി ആയുധ ആക്ടുപ്രകാരം വിളംബരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനു മേൽ നടപടികളെടുക്കുന്നതാകുന്നു.

എ. സി. ജോസഫ്,
ചേർത്തല
ഫ. ക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേട്ട്.

സ്റ്റേറ്റുമെന്റ്.

൧. വെടിആയുധങ്ങൾ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരും പൂർണ്ണമായ മേൽവിലാസവും.

൨. വെടി ആയുധങ്ങളുടെ എണ്ണവും വിവരങ്ങളും.

൩. വെടിആയുധങ്ങൾ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ലൈസൻസുണ്ടോ എന്ന്.

൪. ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തപക്ഷം ഏതു തീയതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഗവണ്മെന്റ ഉത്തരവിന്റെ നമ്പരും തീയതിയും.

൫. ലൈസൻസ് ഉള്ളപക്ഷം.

എ. ലൈസൻസിന്റെ നമ്പരും തീയതിയും.

ബി. ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി.

സി. ലൈസൻസ് ആരാൽ നൽകപ്പെട്ടു എന്ന്.

ഡി. ഏതു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്.

൬. ലൈസൻസിയുടെ ഒപ്പ്.

നോട്ട്:—വെടി ആയുധങ്ങൾ എന്നതിൽ തോക്കുകളും, പിസ്റ്റലുകളും, വെടി ആയുധങ്ങളുടെ അംശങ്ങളും വെടി ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള യന്ത്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. എന്നാൽ വാൾ, ഈട്ടി, കുന്തം, കഠാരി, വില്ല്, അമ്പ് ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല.

NOTICE.

10th July 1952.

In the Sessions Court of Mavelikara.

It is hereby notified that the monthly Sessions for August 1952 of this Court will commence from 1-8-1952.

Sessions Court, Mavelikara.

By order,
(Sd.)
Sheristadar.

NOTICE.

12th July 1952.

It is hereby notified that the following P. E. cases will be tried before this court on the dates noted against it.

P. E. 1|125. Changanacherry Magistrate's Court—11-8-52 and 12-8-52.

P. E. 12|51. Ettumanoor Magistrate's Court—18-8-52 and 19-8-52.

P. E. 14|51. Meenachil Magistrate's Court—18-8-52 to 20-8-52.

P. E. 17|51. Meenachil Magistrate's Court—25-8-52 and 2[illegible]-8-52.

P. E. 19|51. Kottayam Magistrate's Court—8-9-52 to 10-9-52.

P. E. 12|51. Meenachil Magistrate's Court—8-9-52 to 10-9-52.

P. E. 6|52. Ettumanoor Magistrate's Court—15-9-52 and 16-9-52.

P. E. 8|51. Ettumanoor Magistrate's Court—22-9-52 to 24-9-52.

P. E. 5|50. Changanacherry Magistrate's Court—22-9-52 to 24-9-52.

By order,

Sessions Court, Kottayam.

(Sd.)
Sheristadar.

൧൯൫൨ ജൂലൈ ൧൫

മാവേലിക്കര ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഈ കോടതിയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ൧൯൨൭ ജൂൺ ൧൫-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയതുമായ മാവേലിക്കര ശ്രീ. വി. എൻ. കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കമ്പനി ഷെയറിന്റെ പ്രാഡവിഡന്റ്, ബോണസ്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി മുതലായവ കിട്ടേണ്ടത് ടിയാന്റെ ആശ്രിതരായ [illegible] അവകാശം ബോധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ മേൽ വിവരിച്ചതുകൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ൧൯൫൨ ആഗസ്റ്റ് ൨൧-ാം തീയതി ൧൧ മണിക്ക് ഈ കോടതി മുമ്പാകെ [illegible] ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ടി തുകകൾ അവകാശികൾക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു.

മാവേലിക്കര

ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,
ഹെഡ് ക്ലാർക്ക് (ഒപ്പ്.)

NOTIFICATION.

12th July 1952.

It is hereby notified for the information of the public, that the following articles comprising of Thondi in Sessions Case No. 35 of 1123 will be sold in public auction at 2 P. M. on Tuesday the 18th August 1952 in the District Court, Trivandrum. Bidders will have to pay the whole cash immediately after the bid is over.

(By order)

District Court, Trivandrum. (Sd.) *Sheristadar.*

LIST OF ARTICLES.

1. Suit Case.
2. Do.
3. Do.
4. Gold chain and Pendant.
5. Gold rings—2.
6. Wrist watch and wristlet.
7. Wrist watch and wristlet.
8. Wristlets—2.
9. Wrist watch and leather strap.
10. Spectacles.
11. Do.
12. Fountain pens-2.
13 *a.* A serge coat and trousers.
b. Shaving sets.
c. Small mirror-1.
d. A soap case.
e. Face cream.
f. Ivory cigarette case.
g. Ivory image of Buddah.
h. A pair of slippers.
i. A pair of keys.
14 *a.* A pair of shoes.
b. Serong.
c. Trousers.
d. Two shirts.
e. Cigarette case.
f. Spectacle case.
g. A kerchief.
h. A serge coat.
i. An old shirt.
15 *a.* A suit case.
b. Money purse.
c. Trousers.
d. Striped trousers
e. A shirt
f. A Serong.
g. A coat.
h. Flannel trousers.
i. Old shirt.
j. A muffler.
k. A camera.
l. Camera case.
m. A hunting knife
16 *a.* A pair of woollen socks.
b. A grey cloth.
c. A black leather purse.
d. A tobacco pouch.
e. A tin with cigarattes
f. Empty cigaratte tin.
g. A packet of 7 O' Clock blades
h. A white cloth
i. A towel.
j. A piece of white cloth.
k. Kerchiefs (Khaki and White)
l. Locks3. Bunch of keys &2 keys.
m. Banyan.
n. Underwear.
o. Nickel cigaratte case.
p. A small piece of ivory.
q. Black money purses-2.
r. Some vouchers, cover and papers
s. Toilet articles.
t. Flannel coat.
u. White shirt and underwear.

പരസ്യം.

൧൧൨൭ മിഥുനം ൩൦.

ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോർട്ടിൽനിന്നും റിക്കാർഡുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചു ഈ കോർട്ടുവക താഴെ പറയുന്ന റിക്കാർഡുകൾ ഇന്നുമുതൽ ൩ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകകൊണ്ട് കക്ഷികൾക്കാവശ്യമുള്ള രേഖകൾ മടക്കി വാങ്ങിക്കുകയോ പകർപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ എല്ലാപേരെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വില്ലേജ് കോർട്ട്, മല്ലപ്പള്ളി. പി. എം. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, പ്രസിഡണ്ട്.

Suits—Part I.

൧൧൨൦—൧൧൨൪ വരെ.
൧൧൨൧—൧൧൨൩ വരെ.

Suits—Part III.

൧൧൨൧—൧൧൨൪ വരെ.
൧൧൨൫—൧൧൨൬ ൧൧൨൭ വരെ.

Execution Petitions—Parts 1 and II.

൧൧൧൯—൧൧൨൧ (കുന്നത്തൂർ വില്ലേജ് കോർട്ട്).
൧൧൨൦—൧൧൨൧.

Part III.

൧൧൨൨—൧൧൨൫ വരെ.

പരസ്യം.

൧൧൨൭ കർക്കടകം ൩൨.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ നിന്നും എല്ലാവരും അറിവാനായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

൧൦൯൩-ലെ ൪-ാം നമ്പർ റഗുലേഷൻ ൨൦-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോർട്ടിൽനിന്നും ൧൦൯൭ കന്നി ൨൭-ാം ൨൯-ാംനു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചു ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന റിക്കാർഡുകൾ ഇന്നു മുതൽ ൩ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകയാൽ കക്ഷികൾക്ക് മടക്കി വാങ്ങുവാനോ, പകർപ്പ് വാങ്ങുവാനോ ഉള്ള റിക്കാർഡുകൾ ആ തീയതിക്കകം മടക്കി വാങ്ങുകയോ പകർപ്പ് വാങ്ങുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

എന്നു ൧൯൫൨-ാമാണ്ട് മാർച്ച് മാസം ൨൮-ാം തീയതിയായ ൧൧൨൭ കുംഭമാസം ൧൫-ാം തീയതി.

എം. എം. വർക്കി, ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട്.

RECORDS TO BE DESTROYED IN 1952.

Inquest reports of 1123.

1 3 4 7 to 11 15 16 21 to 24 27 35 36 41 to 43 46 47 56 65 68 69 71 to 74 76 77 81 to 85 92 93 100 to 102 119 121 124 125 128 131 140 148 149 149 (a) 153 156 159 167 173 to 175 179 183 to 185 189 to 193 197 207 208 211 214 to 216 219 221 223 227 230 234 249 to 254 256 263 265 to 269 274 279 285 286 290 295 300 304 to 308 320 321 328 335 336 341 350 to 353 369 370 372 380 390 391 395 405 406 408 417 421 to 423 428 429 436 to 438 453 454 458 459 465 467 468 469 472 to 474 478 479 486 490 491 499 505 508 to 510 516 to 518 532 534 536 540 541 542 546 551 557 567 574 577 578 580 to 584 594 to 599 601 602 604 606 to 609 614 619 to 622 624 627 632 639 646 662 663 672 673 682 687 to 692 700 701 706 711 727 735 to 738 744 745 755 757 758 763 to 765 777 to 780 789 794 to 797 803 807 810 to 813 818 819 825 826 836 839 840 842 845 to 850 852 856 861 to 865 868 869 871 875 877 878 880 881 890 891 894 907 908 910 to 915 924 928 931 933 937 to 939 941 948 to 950 957 to 961 966 to 968 970 to 973 981 992 to 994 999 1000 1005 to 1009 1013 1015 1020 1024 to 1026 1028 1031 1034 1036 1037 1042 to 1044 1054 1056 to 1058 1069 1076 to 1079 1081 1084 1086 1087 1090 to 1095 1099 1100 1103 1104 1108 to 1110 1115 1117 1122 to 1124 1134 1135 1140 1141 1145 to 1149 1154 1156 to 1160 1164 1167 1172 1174 1175 1180 1181 1184 1187 1188 1195 1196 1198 1199 1202 1204 1206 1208 1213 to 1215 1217 1219 to 1221 1232 1236 1237 1243 1247 1249 1250 1258 1259 1262 to 1264 1268 1274 1281 1282 1285 1291 1292 1300 to 1302 1310 1316 1322 1323 1337 to 1343 1346 1353 1355 1357 to 1359 1369 to 1373 1377 1381 1382 1394 1398 1399 1401 1402 1404 1405 1408 to 1410 1422 to 1425

1432 1433 1436 1437 1439 1440 1446 1451 1452 1454 1455 1463 1474 1475 and 1476.

R. Files of 1122.

1237

R. Files of 1123.

2 6 12 14 19 26 28 to 34 37 to 39 44 50 53 to 55 57 to 63 66 70 75 78 80 86 to 91 94 to 99 103 to 109 112 to 118 120 126 127 130 131 136 138 to 140 142 145 to 147 150 to 152 154 155 157 158 160 to 166 169 to 172 177 180 186 to 188 194 to 196 199 to 205 209 212 217 218 223 to 226 228 232 233 235 to 248 255 257 259 to 264 266 271 to 273 277 278 280 to 283 288 289 291 293 294 298 299 310 313 to 315 317 322 to 327 329 332 334 338 340 342 to 349 354 to 362 364 to 368 371 373 to 377 381 to 384 386 to 388 392 393 396 to 399 401 to 404 409 to 415 418 426 420 424 427 431 to 433 435 439 to 442 447 to 452 455 457 461 462 470 471 475 to 477 480 482 484 485 487 to 489 491 to 496 498 500 to 502 504 507 514 519 520 524 526 527 529 to 531 533 to 535 537 to 539 543 545 550 554 to 556 558 559 561 562 563 565 566 568 to 574 585 587 to 592 610 611 613 615 to 617 623 625 626 628 629 631 633 to 636 638 640 to 645 647 to 658 661 665 666 668 to 671 674 to 677 679 683 685 686 691 693 695 to 697 703 to 705 707 708 710 710 (a) 712 to 716 718 to 725 728 to 734 739 to 743 746 to 749 751 to 754 756 759 760 762 770 771 776 781 to 786 790 798 to 802 804 to 806 809 815 to 817 820 to 822 827 to 829 833 to 835 838 843 844 851 853 855 857 860 866 867 870 874 876 882 888 885 889 892 893 896 897 900 to 906 919 to 923 930 932 942 943 945 to 947 950 955 956 964 965 969 974 to 977 980 982 984 to 986 990 991 996 to 998 1001 to 1003 1010 1011 1014 1016 to 1019 1021 to 1023 1027 1029 1030 1032 1033 1038 1039 1045 to 1053 1055 1058 to 1068 1072 to 1075 1080 1082 1083 1088 1089 1098 1101 1102 1105 to 1107 1111 to 1114 1116 1118 to 1120 1127 1128 1132 1133 1136 to 1139 1142 to 1144 1151 to 1153 1155 1161 to 1163 1165 1166 1168 to 1170 1178 1179 1182 1183 1185 1186 1189 to 1192 1197 1200 1201 1205 1207 1210 1211 1216 1218 1223 to 1231 1234 1235 1238 to 1242 1244 1245 1248 1254 1255 1257 1261 1265 1266 1269 to 1272 1274 to 1280 1286 1287 1288 1293 to 1295 1297 1303 to 1306 1313 to 1315 1317 1318 1320 1326 1328 1331 to 1333 1335 1336 1344 1345 1347 to 1352 1354 1356 1364 1366 1368 1369 1374 to 1376 1379 1380 1383 1384 1387 to 1393 1395 1397 1403 1406 1407 1413 to 1415 1418 1419 1421 1426 1427 1430 to 1432 1434 1435 1438 1441 to 1444 1447 1450 1458 to 1461 1464 1466 1465 1467 to 1470 1471 and 1472.

Miscellaneous petitions of 1123.

6 19 20 27 28 31 35 42 43 45 48 54 56 59 63 67 69 75 77 78 82 89 100 102 117 120 121 128 130 132 137 to 139 145 to 147 149 151 156 159 168 170 179 180 188 189 201 205 217 227 to 229 231 239 250 252 256 258 259 261 263 264 266 270 271 273 276 280 287 290 294 298 299 300 301 305 307 314 319 322 328 330 to 332 336 343 352 359 361 373 381 390 396 402 403 417 435 436 450 454 456 457 461 467 468 474 504 517 522 528 541 542 554 563 571 572 580 607 to 609 612 616 618 619 621 629 635 644 647 649 651 652 658 659 679 688 689 695 to 698 700 706 718 728 732 744 759 760 773 787 to 790 792 799 811 815 838 839 840 844 845 846 854 to 856 868 869 870 874 887 888 and 891.

M. C. files of 1123. —Part II.

1 to 9 16 to 19 21 22 24 to 32 34 to 38 40 41 43 45 47 54 56 to 61 63 to 65 67 to 71 73 74 79 80 and 81.

Miscellaneous appeals of 1122—Part II.

1 of 1122.

Miscellaneous appeals of 1123.

1 to 6.

Criminal appeals of 1123 Part II.

1 to 21 23 to 25 28 to 50.

Rent control appeals of 1123—Part II.

1 to 106.

Revision cases of 1121 Parts I and 2.

16 and 23.

Revision cases of 1123 —Parts 1 and 2.

1 to 22.

Calendar cases of 1122 —Part II.

120|22.

Calendar cases of 1123 —Part II.

10 61 70 98 117 124 142 143 and 182.

Appeal cases of 1106 Part I only.

1 to 14 16 to 92.

Miscellaneous and maintenance cases of 1101 —Part I.

69 72 73 and 76.

Miscellaneous and maintenance cases of 1105 —Part I.

50 76.

Miscellaneous and maintenance cases of 1106 —Part I.

1 4 11 to 13 19 22 26 28 39 40 49 51 to 61 63 to 67 69 to 74 76 to 82 84 to 86 89 90 and 92.

Calendar case of 1106 —Part I.

3 4 6 to 8 10 26 29 46 47 51 54 55 63 73 74 89 102 107 113 117 124 126 and 127.

Refer files of 1116.

1 to 4 6 to 8 10 to 13.

Refer files of 1119.

56|19.

Refer files of 1123.

1 to 9 11 to 15 17 and 18.

Arrest cards of 1123, copy applications of 1123 calendar statements of 1123. Registers of papers received 1121, Diary registers of 1121, court fee registers of 1123, Local delivery books up to 1950, Copy application registers of 1123, Periodical registers of 1121, Attendance registers of 1124, M.P. Registers of 1114, calendar Registers of 1123, Register of return of documents 1123, Registers of expenditure 1121, Hearing books 1121, Permanent Advance register of 1121, contingent Registers of 1121. Despatch registers of 1121, Contingent, Abstract, Detailed and T. A. Bills of 1121 of the Sub Magistrate's courts, subjails and District Magistrate's court, casual leave applications of 1125, Lodged papers of 1125, Sessions court judgments 1106, counterfoils of receipts 1121, Anchal receipts of 1125, vouchers of 1121, Register of consolidated receipts of 1121, Register of consolidated disbursements of 1121, Periodicals of 1121, Process registers up to 1123, Rough Account books up to 1123, Register of Press Room Papers. 1114 and 1115, stationery register of 1123, cash chest registers up to 1123, Register showing the disposal of referred charge sheets up to 1120, property registers up to 1123, List of pending cases upto 1123 Receipt book under the Press and Registration of Books Act 1116, Postage stamp accounts of 1120, Registers of Notification for stamp papers upto 1123, Register of undisbursed salary 1104 to 1116 Register of undisbursed T. A. 1107 to 1116, M. A. files of 1121, Memorandum of books 1121, 1122 1123, 1124 and Press section pamphlets up to 1949

പരസ്യം

൧൧൨൫ മകരം ൫

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ത്രിക്ട് കോർട്ടിൽ നിന്നും എല്ലാ വർഷം തോറും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു് എന്തെന്നാൽ,

ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്നും റിക്കാർഡുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു താഴെ വിവരിക്കുന്ന റിക്കാർഡുകളും രജിസ്റ്ററുകളും ഈ പരസ്യത്തിയതി മുതൽ ൩ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

Trichur. (Sd.)
District Judge.

L. A. Cases of 116.

Part III.

1 to 16.

Probate and letters of Administration files.

Part III. 2 of 17 1 to 4 of 18 1 of 19 2 of 19, 4 to 6 of 19, and 9 of 19.

Succession certificate application.

Part I. 1 of 100, 1 of 101, 5 of 101, 2 of 102 and 4 to 9 of 102.

Part III. 3 of 19, 6 of 19, 7 of 19, 9 to 11 of 19, and 2 to 10 of 20.

Session cases.

Part I. 11 to 18 of 102, and 1 to 13 of 1103

Part II. 4 to 12 of 19 and 1 to 11 of 1120.

Criminal appeals.

Part I. 6, 7, 9, and 100 of 102, 1 to 9 of 103, and 1 to 14 of 1104.

Part II. 1 to 48 of 1120, 1 to 25 and 27 to 58 of 1121, 1 to 26 and 29 to 50 of 1122.

Criminal miscellaneous petitions.

Part II. 82 of 1120, 3, 5, 11 and 20 of 121 31 and 32 of 1122, 26 of 1123.

Criminal revision petitions.

Part I and II. 3 and 4 of 119.

Original suits of 1122.

Part III. 2, 4 to 8, 21, 24, 38 to 40, 45, 47 to 49, 53, 58, 61, 67, 70, 74, 99, 124, 127, 130. 138, 139, 153, 158 and 163.

Appeal suits of 1122.

Part III. 4, 10, 17, 18, 21, 26, 32 to 34, 37, 41, 47, 49 to 51, 53, 58, 60, 63, 64, 69. 71, 73, 75, 84, 86, 90, 92, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 107, 112, 113. 117 to 119, 126, 129, 130, 134, 146, 152, 153, 158. 164, 168, 170, 183, 188, 190, 215, 219 to 221, 225, 227, 236, 237, 241, 248, 251, 255, 257. 261, 267 and 279.

C. M. A. Cases of 1121.

Part III. 1 to 12, 14 to 22, and 25 to 28.

C. M. A. Cases of 1122.

Part III. 1 to 27, 29 to 37, 39 and 40.

Appeal suits of 1104 (Resorted)

Part I. 7, 28, 47, 52, 55, 135 and 143.

Part II and III. 3, 5, 7, 17, 18, 28, 44, 47 to 49, 52, 55, 93, 107, 116, 135 and 143.

Copyist A Registers.

10-11-16 to 5-5-23.

Copyist B Registers.

10-11-16 to 5-5-23.

Copyist C Registers.

12-1-109 to 31-12-121.

Copyist D Registers.

5-12-13 to 10-12-15 and 26-11-16 to 19-5-23.

Copyist Printing Registers.

15-6-17 to 2-12-21 and 1-12-22 to 23-3-22.

Execution records in original suits of 112.

5, 6, 10, 11, 13, 16, 27, 34, 68, 84, 85 and 113.

Execution records in original suits of 113.

7, 10, 17, 23, 66, 69, 83, 101 and 114.

Appeal suits of 117.

Parts II and III. 1, 2, 4, 9, 13, 14, 19, 20, 29, 31, 32, 33, 35, 40, 46, 47, 50, 54, 61, 67, 74, 79, 81, 84, 89, 106, 108, 109, 114, 116, 127, 131, 133, 138, 139, 143, 149, 151, 153, 155, 156, 158, 161 to 163.

Appeal suits of 118.

Parts II and III. 3, 9, 13, 38, 40, 41, 44, 48, 49, 50, 55, 58, 61, 65, 69, 70, 75, 79, 88, 93, 95, 98, 104, 105, 114, 116, 117, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 135, 143, 146, 147, 153, 154, 161 and 163.

Appeal suits of 119.

Parts II and III. 3, 14, 74, 106, 111, 113 131, 134, 142, 146, 168, 169, 172, 175, 183, 187.

Appeal suits of 120.

Part III. 13, 21, 28, 29, 32, 36, 39, 52, 54, 55, 61, 70, 70, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 94, 98, 103, 104, 108, 110, 115, 122, 124, 127, 128, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 145, 148 to 153, 156, 158, 160, 163, 165, 168, 171 and 172.

Appeal suits of 1121.

Part III. 1 to 10, 13, 15, 17 to 21, 23 to 40, 44 to 49, 50, 52 to 60, 62 to 67, 69, 70, 72 to 83, 85 to 91, 93 to 101, 103, 106, 108 to 111, 113 to 134, 136 to 138, 141 to 144, 146 to 158, 160, 161, 165 to 171, 173, 175 to 184, 187, 189 to 194, 196, 198 to 205, 207 to 218, 220 to 237, 239, 240, 244, 245, 247 to 251, 253 to 256, 258 to 261, 263 to 266 and 268.

Appeal suits of 1123.

Part III. 1, 3, 7, 25, 30, 35, 40, 72, 81, 102, 114, 126, 127, 131 and 176.

Original suits of 19.

Part I. 1, 8, 12, 16, 18, 22, 24, 31, 45, 46, 53, 54, 60, 63, 64, 66, 88, 90, 93, 96, 108, 111, 115, 120, 123, 125, 126, 136, 140, 170 and 172.

Part II. 1, 5, 8, 10 to 15, 19, 21, 24, 26 to 31, 35, 36, 42 to 46, 49 to 51, 53 to 55, 60, 63, 64, 66, 68 to 71, 73 to 75, 80, 89, 95, 98, 100, 106, 109, 110, 113, 120, 123 to 125, 128, 137, 141, 144, 145, 148, 151 to 153, 158, 162, 170, 172, 177, 179.

Part III. 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 20, 23, 28, 38, 41, 44, 47, 48, 50, 52, 55, 64, 67 to 73, 75, 76, 80, 84, 89, 94, 100, 106, 109, 110, 113, 118, 119, 124 128, 137, 141, 144, 145, 148 to 153, 155, 158, 162, 177, 178 and 179.

Original suits of 120.

Part 1. 13, 14, 41, 44, 64, 65, 68, 95, 96, 106, 116 and 120.

Part II. 3, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 27, 28, 22, 33, 36, 39, 41, 44 to 47, 49, 54, 64, 65, 68, 72, 73, 81, 83, 86, 91, 95, 96, 98, 101, 106, 107, 113, 116, 120, 123 and 135.

Part III. 3, 9, 10, 17, 18, 20 to 22, 25, 27, 28, 32, 33, 36, 39, 41, 45, 46, 47, 49, 54, 55, 59, 72 to 75, 81, 83, 86, 89, 91, 92, 98, 101, 104, 106, 107, 111 to 113, 115, 117, 118, 123, 132, 134, 135 and 137.

Original suits of 1121.

Part I. 22, 24, 35, 59 and 78.

Part II. 2, 5 to 7, 11, 12, 19, 22, 24, 28, 30, 33, 35, 38, 39, 50, 59, 78, 81, 83, 89, 97, 100, 106, 108, 110, 111, 125, 133, 135, 136 and 142.

Part III. 2, 4 to 7, 9 to 12, 19, 22 to 25, 28, 30, 33, 36 to 39, 50, 52, 57, 58, 61, 67, 72, 77, 81 to 83, 85, 89, 97, 98, 100, 102 106, to 108, 110, 111, 115, 121, 122, 125 132 to 136, 138, 142 and 143

Original suits of 1123.

Part III. 3, 5 to 8, 13, 15, 16, 20, 24, 29, 34, 37, 39, 43, 47, 54, 55, 58, 61 to 65 68, 75, 78, 81, 89, 90, 95, 107, 110, 116, 118, 122, 123, 136, 139, 142 to 146, 148 to 150, 152, 154, 156, 158 to 169, 171 to 173, 175, 176, 179, 180, 182, 190, 191, 194, 198, 200 and 201.

Insolvency Petition cases.

20 and 60 of 96. 3 of 98. 19 and 34 of 99. 24 of 100. 10, 16, 23 and 25 of 101. 7, 13, 15, 22, 24 and 29 of 102. 19 of 103. 6, 13, 15, 29, 30, 34, 35, 36, 38 and 41 of 104. 1 to 6, 8, 11, 16, 23, 26, 32, 33 and 35 of 105. 1, 3, 5, 9 to 12, 15, 19, 26, 28, 34, 37, 38, 42 to 44, 52 to 54, 58, 59, 62, 63 of 106. 3, 5, 8, 11, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 40 to 42, 51, 52, 54, 59, 61, 68, 69 to 71, 76, 80, 84, 87 and 88 of 107.

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952|7th Karkatakam 1127. No. 30

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION.

SE-5117|52. *17th July 1952.*

In exercise of the powers conferred on me as per Notification No. L. 1-907|51|DD. dated 16-3-1951 under Sections 6 and 52 of the United State of Travancore and Cochin Shops and Establishments Act, 1125 (Act No. X of 1125), I hereby exempt the dealers in grains, pulses and provision items in the State from the provisions of Section 11 (i) of the Shops and Establishments Act for three days from 18-7-1952 in connection with "Karkadaka Vavu" subject to the condition that every person employed shall be allowed a holiday of one whole day in each week.

Trivandrum.

M. K. Devassy,
Labour Commissioner.

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV | TRIVANDRUM, | TUESDAY, | 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. | [No. 30

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENTS

No. 27. 18th July 1952

PUBLIC HEALTH REPORT IN THE STATE OF TRAVANCORE-COCHIN FOR THE WEEK ENDING SATURDAY, THE 12TH JULY 1952.

Names of prevailing diseases.	*Names of places at which epidemics are prevalent.*		*Reported during the week.*		*Since the commencement of the year.*	
	Taluk.	Pakuthy or Village.	Attacks.	Deaths.	Attacks.	Deaths.
PLAGUE		Nil				
CHOLERA		Nil				
SMALL-POX	Supplementary report up to the week ending 5th July 1952.					
	Kalkulam	Ponmana Pakuthy	2	..	118	37
		Colachal Pakuthy	..	1		
	Neyyattinkara	Kolleyil Do.	2	..	83	32
	Trivandrum	Uliyazhathura Pakuthy	1	..	30	12
		Muttathura Pakuthy	5	..		
	Municipal Towns.					
	Trivandrum City		10	6	15	8
	Quilon Municipal Town		1	..	3	—
	REPORT FOR THE WEEK ENDING 12TH JULY 1952.					
	Kalkulam	Manavalakurichi Pakuthy	..	1	120	38
		Thiruvithamcode Pakuthy	2	..		
	Municipal Towns.					
		Nil				
	Total of Taluks		12	2	792	298
	Total of Municipal Towns		11	6	197	77
	State Total		23	8	989	375

തിരുവിതാംകൂർ—കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൽ [illegible] ആരംഭംമുതൽക്കുള്ള സാംക്രമികരോഗ കണക്ക്

നടപ്പു ദീനങ്ങൾ	ദീനം നടപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ — താലൂക്ക് പകുതി (വില്ലേജ്)	ആഴ്ചയിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്ത — സംഖ്യ	മരണം	വർഷത്തിലെ ആരംഭം മുതൽക്കുള്ള — സംഖ്യ	മരണം
പ്ലേഗ്	ഇല്ല.				
കോളറാ	ഇല്ല.				
വസൂരി	[illegible] ജൂലായി [illegible] അവസാനിക്കുന്ന വാരത്തിലേക്കുള്ള [illegible]				
	കൽക്കുളം പൊന്മന പകുതി	2	...	...	
	കുളച്ചൽ ടി	...	...	118	37
	നെയ്യാറ്റിൻകര കൊല്ലയിൽ ടി	2	...	88	32
	തിരുവനന്തപുരം, ഉളിയാഴ്ത്തുറ ടി	1	...	30	12
	[illegible] ടി	5	...	...	...
	പട്ടണങ്ങൾ.				
	തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി	10	6	15	8
	കൊല്ലം മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ	1	...	3	...
	[illegible] ജൂലായ് [illegible] അവസാനിക്കുന്ന വാരത്തിലേക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട്.				
	കൽക്കുളം മണവാളക്കുറിച്ചി പകുതി	...	1	120	33
	തിരുവിതാംകോട് കൺസർവൻസി ടൗൺ	2	...	...	...
	പട്ടണങ്ങൾ.				
	ഇല്ല.				
	താലൂക്കുകളിൽ ആകെ	12	2	792	298
	പട്ടണങ്ങളിൽ ആകെ	11	6	197	77
	സംസ്ഥാനത്തിൽ ആകെ	23	8	989	375

Trivandrum.

E. S. R. MENON,
Officiating Director of Public Health.

NOTIFICATION.

No. R. Dis. 5701|52|SG. *12th July 1952.*

It is hereby notified that Government in their order No. L. Dis. 8632|52|EHL., dated 9th July 1952 have appointed the Surgeon General as the Chief Administrative Medical Officer for the employees of the Cochin Port living in this State.

Trivandrum.

A. O. JACOB,
Ag. *Surgeon General.*

NOTIFICATION.

16th July 1952.

(1) It is hereby notified for the information of Public that the dilapidated Conservancy Office building at Parassala will be sold in public auction by the undersigned at site on the 4th August 1952 at 11 A. M. The intending bidders will have to be present in the place at the appointed time and deposit in cash Rs. 15 as earnest money.

(2) The auction will be knocked down to the highest bidder who will have to deposit at the same time the balance amount deducting the earnest money and remove the articles from the site within a week from the date of auction.

(3) Immediately after the auction is over, the advance amount deposited will be refunded to all parties concerned except the highest bidder.

Trivandrum.

K. MADHAVAN NAYAR,
District Health Officer.

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV   TRIVANDRUM,   TUESDAY,   22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127.   No. 30

MUNICIPAL COUNCILS

ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി.

൧൯൫൨ മാർച്ച് ൨൫-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൩ മണിക്ക് മുനിസിപ്പൽ ആഫീസിൽ വച്ചു കൂടിയ ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ യോഗനടപടികളുടെ മിനിട്ട്.

ഹാജർ.

ശ്രീ. കെ. സി. വർഗീസ് (ചെയർമാൻ)
ടി എസ്. വി. പൈ
ടി എം. സി. ആന്റണി
ടി എൻ. വി. ആന്റണി
ടി പി. ജെ. ജോസഫ്.
ടി പി. എ. നാരായണനമ്പൂതിരി
ടി കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ
ടി വക്കീൽ ടി. പൂവാട്ടിൽ
ടി എൻ. ശങ്കരൻനായർ
ടി പി. എം. ബാവാറാവുത്തർ
ടി എൻ. പരമേശ്വരൻപിള്ള
ടി മെഡിക്കലാഫീസർ

കമ്മീഷണരും ഹാജരായിരുന്നു.

I. ഗവൺമെന്റ കത്തുകൾ.

(എ) പനങ്ങൾ, മറ്റുപനങ്ങൾ എന്നിവയിന്മേലുള്ള നികുതി കുറവു ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ൧൦-൩-൨൭-ലെ എൽ. ഡിസ്. ൩൨൮/൨൭/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ജി. പി.

ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറ്റംവരുത്തി യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(ബി) ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഗവൺമെന്റിലേക്കയയ്ക്കുന്ന കത്തുകളുടെ പ്രതികൾ മന്ത്രിമാർക്ക് അയയ്ക്കരുതെന്നുള്ള ൨൭-൨-൨൭-ലെ എം. ൨൨൭൭/൨൭/സി. എസ്. നമ്പർ സർക്കുലർ റിക്കാർഡുചെയ്തു.

II. കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ.

തൊഴിൽനികുതി നിശ്ചയിച്ചതിന്മേൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏതാനും അപ്പീലുകൾ പരിശോധിച്ചു ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്.

റിപ്പോർട്ട് സ്വീകരിച്ചു അതനുസരിച്ചു കരിങ്ങട കെ. റ്റി. സെബാസ്റ്റ്യൻ, ചെറുപുഷ്പവിലാസം പോത്തൻ ജോസഫ്, വാഴേപ്പറമ്പിൽ ഉലഹന്നാൻ തോമസ്, ഹാജി കെ. അസ്സനാർ, എം. റ്റി. കുര്യൻ എന്നിവർ ൧൧൨൭ ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷങ്ങളിലേക്കും ഒന്നാം കരയിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള കുഞ്ഞൻപിള്ള ൧൧൨൬ ഏഴു മാസത്തേക്കും നെടിയകാലാപറമ്പിൽ എൻ. വി. ജോസഫ് ൧൧൨൭ ൨-ാം അർദ്ധവർഷത്തേക്കും ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ തള്ളേണ്ടതാണെന്നും റ്റി. വി. എൻ. ശിവലിംഗം ചെട്ടിയാർക്ക് ൧൧൨൭ ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷങ്ങളിലേക്കു ൭൫ രൂപാ വീതവും ൧൧൨൭ ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷങ്ങളിലേക്ക് ൨൭ രൂപാ വീതവും പുതിയവീട്ടിൽ തോമസ് വക്കീലിന് ൧൧൨൭ ഒന്നും രണ്ടും അർദ്ധവർഷങ്ങളിലേക്ക് ൧൨൫ രൂപാവീതവും ഓരിയന്റൽ ഹോട്ടൽ മാനേജർ കെ. പി. ശങ്കുണ്ണിക്ക് ൧൧൨൭ രണ്ടാം അർദ്ധവർഷത്തേക്കു ൨൭൦ രൂപായും ആദായം കണക്കാക്കി നികുതി നിശ്ചയിച്ചു കൂടുതൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള തുക തിരികെ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ചങ്ങനാശ്ശേരി കൂട്ടിയവീട്ടിൽ അബ്ദുൾ ഖാദർ ആൻഡ് സൺസ് ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ തള്ളേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(സി) ഏതാനും വേലകൾ ചെയ്യിക്കണമെന്നുള്ള ചില വാർഡുകൗൺസിലർമാരുടെ ലറ്റർ അനുസരിച്ച് ഏതെല്ലാം വേലകൾ ചെയ്യിക്കണമെന്നും മറ്റും കാണിച്ചിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട്.

കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടംഗീകരിച്ചു. റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ചു നടപടികൾ നടത്തുന്നതിനു കമ്മീഷണരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

(ഡി) മീൻചന്തയുടെ വിസ്തീർണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കമ്മിറ്റിറിപ്പോർട്ട്.

കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു മെമ്പറായ ശ്രീ. കെ. നാരായണപിള്ളയുടെ അഭിപ്രായം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി കിട്ടിയതിനുശേഷം ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

III. ഹർജികൾ.

(എ) അഗ്നിബാധനിമിത്തം നശിച്ചുപോയ പുര പണിയിക്കുന്നതിന് ഒരു സഹായം നല്കണമെന്നുള്ള പടനിലത്തു രാമക്കുറുപ്പ് വേലായുധക്കുറുപ്പിന്റെ അപേക്ഷ.

ചെയർമാൻ മെസ്സേഴ്സ് പി. ജെ. ജോസഫ്, കെ. നാരായണപിള്ള എന്നിവർ അടങ്ങിയ ഒരു കമ്മി

റിക്കയച്ചു റിപ്പോർട്ടു വരുത്തേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൨) പെരുമ്പടന്ന പടിഞ്ഞാറേഭാഗത്തുനിന്നും പുഴവരെയിലേയ്ക്കു ഒരു വഴിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷ.

ചെയർമാൻ മെസ്സേഴ്സ് പി. ജെ. ജോസഫ് കെ. നാരായണപിള്ള എന്നിവർ അടങ്ങിയ ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് അയച്ചു റിപ്പോർട്ടു വരുത്തേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൩) തവണ ലേലസിപ്പിച്ചതിലേയ്ക്കുള്ള പിഴ ഇളവുചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ലാൻഡിംഗ് ഫീ കണ്ട്രാക്ടർമാരുടെ അപേക്ഷകൾ രണ്ട്.

ചെറിയപ്പള്ളി ഉപ്പുമേടം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുടെ കണ്ട്രാക്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള പിഴ ഇളവു ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നു മി. പി. ജെ. ജോസഫ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മി. കെ. നാരായണപിള്ള പിൻതാങ്ങി. ഹർജി ആലോചനയ്ക്കെടുക്കാതെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതാണെന്നു മി. എം. സി. ആന്റണി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വർക്കി ഡി. പൂവത്തിൽ പിൻതാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഹർജിയെപ്പററി അന്വേഷണം നടത്തിയതിനുശേഷം ആലോചിച്ചാൽ മതിയെന്നു മി. എൻ. ഭാസ്കരൻനായർ ഒരു ഭേദഗതി പ്രമേയത്തിന് അവതരിപ്പിച്ചു. മി. പി. ടി. പണിക്കർ പിൻതാങ്ങി. പ്രമേയങ്ങൾ വോട്ടിനിട്ടതിൽ ആദ്യമായി ഭേദഗതി പ്രമേയം മൂന്നിനെതിരായി നാലു വോട്ടുകളോടുകൂടി തള്ളിപ്പോവുകയും ശേഷം പ്രമേയങ്ങൾ രണ്ടും വോട്ടിനിട്ടതിൽ മൂന്നിനെതിരായി നാലു വോട്ടുകളോടുകൂടി മി. പി. ജെ. ജോസഫിന്റെ പ്രമേയം പാസ്സാവുകയും ചെയ്തു.

(൪) പൊന്നാരുതു പുഴവാതുക്കടവിന്റെ ആവശ്യത്തിനു അതിന്റെ വക സ്ഥലം പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള നടപടി നിറുത്തിവയ്ക്കണമെന്നു കാണിച്ചു ചെമ്പിൽ ഔസേപ്പു റോസമ്മ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ.

അടുത്ത മീററിംഗിലേയ്ക്കു മാററിവച്ചു.

IV. മററു വിഷയങ്ങൾ.

(൧) ൧൯൫൨ ഫെബ്രുവരിമാസത്തെ വരവു ചെലവു കണക്ക്—അംഗീകരിച്ചു.

(൨) ചെലവു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ—അംഗീകരിച്ചു.

(൩) സ്വരാജ് മോട്ടേഴ്സ് പ്രതിയായുള്ള എസ്സ്. സി. ൪൨൨/൯൧ നമ്പർ പ്രൊസിക്യൂഷൻ കേസിലേയ്ക്കു ഒരു വക്കീലിനെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നുള്ള റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട്.

കേസു നടത്തുന്നതിനു ഒരു വക്കീലിനെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

തക്കം വരുന്ന മററു കേസുകളിലും വക്കീലന്മാരെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൪) ഫർണിച്ചർ വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിനു ററം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻ.

ഒന്നുകൂടി കൊട്ടേഷൻ വിളിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൫) ലേലത്തിൽ വില്ക്കേണ്ടതായ പഴയ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്. ഹെൽത്താഫീസർ സമർപ്പിച്ചതും ആഫീസിൽ തയ്യാറാക്കിയതും.

സാമാനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്തു വില്ക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൬) കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട ബില്ലുകൾ—അനുവദിച്ചു.

(i) ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ സാമാനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിനു സെയ്റ്റേഴ്സ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ കമ്പനിയിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള രൂ. ൬൮-൨-൨-ന്റെ ബിൽ—അനുവദിച്ചു.

(ii) ഒരു സ്പ്രേയിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിയതിനുള്ള രൂപാ ൧൫-ന്റെ ബിൽ അനുവദിച്ചു.

(൭) എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ.

(i) സ്ലാട്ടർഹൌസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടം മേച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് രൂപാ ൭൫.

അനുവദിച്ചു. വേല ഉടനെ നടത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(ii) പബ്ലിക് കക്കൂസുകൾ കേടുതീർത്തു വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് രൂ. ൯൯.

അനുവദിച്ചു. വേല ഉടനെ നടത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

V. (൧) ൧൯൫൧-൫൨-ലേയ്ക്കു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പുതുക്കിയ ബഡ്ജററ്—അംഗീകരിച്ചു.

വരവ് രൂ. ൧,൨൮,൧൯൦

ചെലവ് രൂ. ൧,൧൯,൭൦൦

(൨) ൧൯൫൨-൫൩-ലേയ്ക്കു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബഡ്ജററ് എസ്റ്റിമേററ്.

൧൯൫൨-൫൩-ലേയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജററിനെപ്പററി ചർച്ച ആരംഭിച്ചു. സമയം അതിക്രമിച്ചതിനാൽ ഇന്നത്തെ മീററിംഗിന്റെ തുടർച്ചയായി ഈ മാസം ൨൭-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച മീററിംഗ് കൂടി ചർച്ച തുടർന്ന് ബഡ്ജററ് അവസാനമായി പാസ്സാക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇന്നു ഹാജരില്ലാത്ത മെമ്പർമാർക്കു വിവരത്തിനു നോട്ടീസ് അയയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൩) നിലവിലിരിക്കുന്നതും താഴെ വിവരിക്കുന്നതുമായ താല്ക്കാലികഉദ്യോഗങ്ങൾ തുടരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പററിയുള്ള കമ്മീഷണരുടെ നോട്ട്.

(൧) ഹെൽത്താഫീസർ
(൨) അസിസ്റ്റന്റ് സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർ
(൩) ക്ലാർക്ക്
(൪) രജിസ്ട്രേഡ് വാക്സിനേറ്റർ
(൫) മേസ്ത്രി

നിലവിലുള്ള താല്ക്കാലികഉദ്യോഗങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഗവണ്മെന്റിലേയ്ക്കു എഴുതിഅയയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നും അനുവാദത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഉദ്യോഗങ്ങൾ തുടരേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൪) പുതിയ ഒരു മിഡ്വൈഫിനെക്കൂടി നിയമിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഹെൽത്താഫീസരുടെ നോട്ട്.

ഇതിനെപ്പററി ഒരു വർക്കിംഗ് സ്കീം തയ്യാറാക്കി അയയ്ക്കുന്നതിനു ഹെൽത്താഫീസരോടു ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

അടുത്ത ൨൭-ാം-നു കൂടുന്നതിലേയ്ക്കു യോഗം മാററിവച്ചു.

ഒ. സി. വറീസ്,
ചെയർമാൻ.

27-3-52 വ്യാഴം 5 P. M.

ഹാജർ.

ശ്രീ. ഒ. സി. വറീസ്, ചെയർമാൻ.
ടി ഡബ്ലിയു. വി. ഐപ്പ്
ടി പി. ജെ. ജോസഫ്
ടി പി. കെ. മാമുണ്ണി
ടി എൻ. ഭാസ്കരൻനായർ
ടി പി. വേലക്കുട്ടിപ്പണിക്കർ
ടി എം. സി. ആന്റണി
ടി വർക്കി ഡി. പൂവത്തിൽ
ടി ജോൺ ചെമ്മണ്ണൂരിൽ
തഹസീൽദാർ

കമ്മീഷണരും ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

൧൯൫൨-൫൩-ലേയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജററിനെപ്പററി ചർച്ച തുടർന്ന് ഓരോ ഇനവും പരിശോധിച്ചു.

എസ്റ്റിമേററ് തയ്യാറാക്കിയതിൽപിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരിതസ്ഥിതിയിൽ വരവിനത്തിൽ ലാൻഡിംഗ് ഫീസായി കിട്ടുമെന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ൫൦൦൦ രൂപ ലാൻഡിംഗ്ഫീസ് ഏർപ്പാടു നിറുത്തൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാലും ലൈസൻസ്ഫീസിൽ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ൧,൦൦൦ രൂപാ കിട്ടാൻ ന്യായമില്ലാത്തതിനാലും ബഡ്ജററിൽ നിന്നും കുറവു ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു ലേലത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളതിനാൽ വണ്ടിപ്പേട്ട ഫീസിൽ ൨൦൦൦ രൂപാ ബഡ്ജററിൽ കൂട്ടിയിടേണ്ടതാ-

ഞ്ഞനാം ചെലവിനത്തിൽ I. ൧ (സി) (1) വകമാറ്റപ്പെട്ടി യിൽ ൪൮ രൂപയും IV. ൪ (സി) അലവൻസിൽ ൪൮൦ രൂപയും (കമ്മീഷണർക്ക് വകമാറ്റപ്പെട്ട് വർദ്ധി പ്പിച്ചതിനെയും ഹെൽത്താഫീസർ വകമാറ്റപ്പെട്ടി പുതു തായി അനുവദിച്ചതിനെയും പരിഗണിച്ച്) III ൩ (ബി) ഗ്രന്ഥശാല തൻചെലവിൽ കൂടുതൽ ബുക്കുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിലേയ്ക്കു ൫൦൦ രൂപയും IV ൪ (ഡി) (൨) സാനിട്ടേഷൻ മററു ചെലവിൽ ശിശുസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ൨,൦൦൦ രൂപയും കൂടുതലായി ചേർക്കേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

ഇപ്രകാരം ൧൯൫൨-൫൩-ലേയ്ക്കു ഉള്ള വരവു ചെലവു യഥാക്രമം ൧,൨൯,൩൯൦ രൂപയും ചെലവ് ൧,൩൨,൯൦൦ രൂപയും ഉള്ള ബഡ്ജററ് പാസ്സാക്കി.

ടൌണിൽ വിളക്കുകളു് തൃപ്തികരമായി പ്രകാശി ക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെക്കണ്ടു നിവേ ദനം നടത്തി പരിഹാരം നേടുന്നതിനു സ്വന്തച്ചെല വിൽ പോകാൻ സമ്മതമുള്ളവരായ ചെയർമാൻ ജോസഫ് എസ്സ്. വി. ചൈ, എൻ. മാസ്റ്റർനായർ, ചക്കി ഡി. പൂവാട്ടിൽ, എന്നിവർ കമ്മീഷണർ ഒന്നിച്ചു ഒരു ഡെപ്യൂട്ടേഷനായി പോകേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാ നിച്ചു. കമ്മീഷണരുടെ റി. എ. കൌൺസിൽ വഹി ക്കേണ്ടതാണ്.

യോഗം ഒരുമണിക്കു് ൧൦ നു പിരിഞ്ഞു.

കെ. സി. വർഗീസ്,
ചെയർമാൻ.

ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിററി ൧൧൨൭ മേടം ൨൯-ാം തീയതി വെള്ളി, വൈകുന്നേരം ൩ മണിക്കു മുനിസിപ്പൽ ആഫീസിൽവച്ചു കൂടിയ ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലിന്റെ യോഗനടപടികൾ.

ഹാജർ.

ശ്രീ. കെ. സി. വർഗീസ്, ചെയർമാൻ.
" എസ്സ്. വി. ചൈ.
" ഡി. ജെ. ജോസഫ്.
" പി. എം. നാരായണനാചാരി.
" പി. കെ. രാമുണ്ണി.
" ജെ. ജോൺ. മുകന്തകരി.
" എൻ. പരമേശ്വരൻപിള്ള.
" എൻ. വി. ആന്റണി.
" റി. എ. അലക്സാണ്ടർ.
" എൻ. മാസ്റ്റർനായർ.
" ആർ. വേലായുധൻനായർ.
" കെ. നാരായണപിള്ള.

കമ്മീഷണരും ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

I] ഗവണ്മെന്റ് കത്തുകൾ (൧) സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗങ്ങൾക്ക് ആളെ ലഭിക്കാത്തപക്ഷം മദ്രാസ് Employment Exchange-ൽ അറിയിക്കാതെ എറണാ കുളം Employment Exchange-ലും തിരുവനന്തപുരം Assistant Director of Resettlement and Employment ആഫീസിലും എഴുതി അയക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ൧൯൨൭-ലെ എസ്. ൨൨൪൧൯/൫൧/സി. എസ്. നമ്പർ ജി. പി. റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(൨) തുള്ളൽ പൂരം പ്രദർശനത്തിനു സൌകര്യസഹ കരണങ്ങൾ നൽകണമെന്നുള്ള ൨൨.൩-൧൯൫൨-ലെ എൽ. എസ്. ൯൧൨൨/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ സർക്കുലർ റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(൩) മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണരുടെ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ചു് നിശ്ചയിച്ചുള്ള ൨൨-൩-൧൯൫൨-ലെ ഡി. ഡിസ്. ൨൨൧൪/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ജി. പി.യും, അതേനമ്പരിൽതന്നെ യുള്ള ൨൯-൩-൧൯൫൨-ലെ ഗസററ് പരസ്യവും സ്വയംഭരണ വകുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതേ നമ്പരിലെ ൧൫-൪-൧൯൫൨-ലെ ജി. പി.യും ൧൯-൪-൧൯൫൨-ലെ ഗസററ് പരസ്യവും.

(i) Recorded (ii) The Municipal Council, Changanachery, resolves unanimously to place on record its deep appreciation of the tact and efficient way with which Sri G. Appukuttan Pillai B. A., & B. L., its first Commissioner discharged his duties during the term of his office extending to a period of six years and seven months (iii) Resolved further that the chairman will Communicate the above resolution to Sri G. Appukuttan Pillai.

(൪) ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതിമുതൽ ഹെൽത്താഫീസർക്ക് പ്രതിമാസം ൪൦ രൂപാ വാഹന പ്പടി അനുവദിച്ചുള്ള ൨൨-൩-൧൯൫൨-ലെ ഡി. ഡിസ്സ്. ൧൨൦൨/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്സ്. ജി. നമ്പർ ജി. പി.

(൫) ഹെൽത്താഫീസർക്ക് വാഹനപ്പടി അനുവ ദിച്ച തീയതിമുതൽ കമ്മീഷണർക്കുള്ള വാഹനപ്പടി പ്രതി മാസം ൪൦ രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുള്ള ൨൨-൩- ൧൯൫൨-ലെ ഡി. ഡിസ്സ് ൧൫൪൦/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ജി. പി.

രണ്ടും റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(൬) മുനിസിപ്പാലിററികൾക്കു ഗ്രാന്റ് അനുവ ദിച്ചുള്ള ൨൫-൩-൧൯൫൨-ലെ ഡി. ഡിസ്. ൨൯൫൧/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ജി. പി.

കൂടുതൽ ഗ്രാന്റ് അനുവദിച്ചുതരുന്നതിനും കഴി ഞ്ഞകൊല്ലത്തെ ഗ്രാന്റ് തുക ലാപ്സായിപ്പോയതു് വരവുവച്ചു് തരുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നതിനും ഗവ ണ്മെന്റിലേക്ക് എഴുതി അയക്കേണ്ടതാണെന്ന് തീരു മാനിച്ചു.

(൭) ടൂറിംഗ് സിനിമാക്ക് ആറുമാസത്തെ അവധി കൂടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതായും ൨൦-൩-൧൯൫൨-ലെ എച്ച്. ൩൧൪൭/൫൨/സി. എസ്. നമ്പർ ജി. പി.

(൮) ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്ന തിൽ കാലതാമസം വരാതെയുള്ള ൨൮-൩-൧൯൫൨-ലെ എം. ൨൯൨൬/൫൨/സി. എസ്. നമ്പർ സർക്കുലർ.

(൯) കൊച്ചി എൻ. ജി. ഒ. വാർഷികത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അനുവദിക്കുന്ന തായുള്ള ൨൪-൩-൧൯൫൨-ലെ എസ്. ൨൯൨൯/൫൨/സി. എസ്. നമ്പർ ജി. പി.

(൧൦) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട കടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള ൨൯-൩-൧൯൫൨-ലെ ഡി. ഡിസ്. ൨൪൪൦൬/൫൧/സി. എസ്. നമ്പർ ജി. ഒ.

(൧൧) എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിററികളിലേയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും അടിസ്ഥാന ഡി. എ. അനുവദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ൩-൪-൧൯൫൨-ലെ ഡി. ഡിസ്. ൨൯൬൨/൫൧/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ജി. പി.

(൧൨) ആരംഭത്തിൽ വസൂൽചെയ്യുന്ന ആദായ നികുതിക്ക് രസീതുകൊടുക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള സെൻ ട്രൽ റവന്യു ബോർഡു ചെയർമേലുള്ള ൩-൪-൧൯൫൨-ലെ എൽ. ഡിസ്. ൧൨൬൭/൫൨ ആർ. ഡി. നമ്പർ എൻഡോഴ്സ് മെന്റ്.

(൧൩) തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരണത്തിൽ നികുതി അവിഹിതമായി ഈടാക്കിയതു് തിരിയെ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ൪-൪-൧൯൫൨-ലെ ഡി. ഡിസ്. ൩൧൪൩/൫൧/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ജി. പി.

(൧൪) ടൌൺ അലവൻസും കെട്ടിടവാടക അലവൻസും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേററുമെന്റ് അയച്ചുകൊടുക്കണമെന്നുള്ള ൧൪-൪-൧൯൫൨-ലെ എസ്. ൬൨൦൯൩/൫൧/സി. എസ്. നമ്പർ ജി. ഒ.

എല്ലാം റിക്കാർഡ് ചെയ്തു.

(൧൫) ട്രാഫിക്ക് വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന തിനു് എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നുള്ള

൫. ൪. ൧൧൨൬-ലെ പി. ൨—൭൪൩൨/൫൨/സി. എസ്. നമ്പർ എൻഡോർസ്മെൻറ്-കമ്മീഷണർ മറുപടി അയയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൧൩) മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടിയിരിക്കുന്നതായ പരസ്യം അയച്ചുകൊണ്ട് ഗവണ്മെൻറ് പ്രസ്സ് സൂപ്രണ്ടിനയച്ച ൪—൪—൧൨൬-ലെ എൽ. എസ്. ൫. ൧൧൦ ൭/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ജി. പി.യുടെ പകർപ്പ് റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

(൧൪) കൂടുതൽ തെരുവിളക്കിനു ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിനു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ൧൦-൪—൧൨൬-ലെ എൽ. ഡിസ്. ൩൧൪൪/൫൨/പി. ഡബ്ലിയു. സി. നമ്പർ കത്ത്.

ബ: മരാമത്തു വകുപ്പു മന്ത്രിയെയച്ച മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ൨൦ തെരുവിളക്കുകളും ഉടനെതന്നെ ഇടുന്നതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യാൻ ചീഫ് എൻജിനീയറോട് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൧൫) പലവ്യഞ്ജന പോരായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ചിലവു ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കേന്ദ്ര ഗവണ്മെൻറിന്റെ നോട്ടു അയച്ചുകൊണ്ടുള്ള ൧൩-൪-൧൨൬-ലെ I- ൧. ൩. ൭൪൦/൫൨/ഡി. ഡി. നമ്പർ സർക്കുലർ റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(൧൬) ഇടക്കാല ശമ്പളപരിഷ്കാരം നടപ്പിലാക്കുന്ന സംഗതി ഗവണ്മെൻറു ആലോചിക്കുന്നതല്ലെന്നുള്ള ൨൧-൪—൧൨൬-ലെ എൽ. ഡിസ്. ൪൪൦൧/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ജി. പി.

ഗവണ്മെൻറിന്റെ മറുപടിയിൽ ഖേദിക്കുന്നതായും പൊതുവെയുള്ള ശമ്പളപരിഷ്കാരം കൂടുതൽ താമസത്തിനിടയാകാതെ അനുവദിക്കുന്നതിനു അപേക്ഷിക്കുന്നതായും എഴുതി അയയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൨൦) വിദേശ ഗവണ്മെൻറു മിഷ്യനിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മുനിസിപ്പൽ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ൨൨—൪—൧൨൬-ലെ ആർ. ഡിസ്. ൨൨൪൬/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ജി. പി. റിക്കാർഡുചെയ്തു.

(൨൧) കോംപ്ലിമെൻററി ടിക്കററ് അനുവദിക്കുന്നതിനു നിയന്ത്രണം വരുത്തേണ്ടതിനെപ്പററി അഭിപ്രായം ആവശ്യപ്പെട്ടുവന്ന ൨൧. ൪. ൧൨൬-ലെ എൽ. എസ്. ൫—൨൧൯൬/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ജി. എം.

ചെയർമാൻ മെമ്മോറാണ്ടത്തിലെ അഭിപ്രായത്തോടു അനുകൂലിക്കുന്നതായി എഴുതി അയയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. കൂടാതെ തിയേറററുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനു കൗൺസിലന്മാർക്കുകൂടി അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ബൈലാസിൽ വേണ്ട ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനു നടപടി നടത്തേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

II. മററു വിഷയങ്ങൾ.

(൧) അക്കൗണ്ടൻറു ജനറലിന്റെ പേരു Comptroller എന്നു മാററിയിരിക്കുന്നതായുള്ള ൧൦-൪—൧൨൬-ലെ Estt. ൭-൨/൫൨—൩൩/൪൭ നമ്പർ ലറർ.

(൨) തിരു-കൊച്ചി ഇൻറർ ടൌൺ ടൂർണ്ണമെൻറിന്റെ പ്രോസ്പെക്ടസ് അയച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെക്രട്ടറിയുടെ ലററർ.

രണ്ടും റിക്കാർഡുചെയ്തു.

III. കമ്മിററി റിപ്പോർട്ടുകളും മററും.

(൧) ഫിഷ്മാർക്കററിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള ഡിസെൻറിംഗ് നോട്ടോടുകൂടിയ കമ്മിററി റിപ്പോർട്ട്.

വിശദ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടു ഹാജരാക്കുന്നതിനു പ്രസ്തുത കമ്മിററിയെത്തന്നെ വീണ്ടും ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൨) ചെട്ടടി തോട്ടിൽ കടത്തുവള്ളം ഇടേണ്ടതിനെപ്പററിയുള്ള കൗൺസിലർ മി. റി. എ. അലക്സാണ്ടറുടെ ലററും വള്ളം ഇടുവിച്ചു എന്നുള്ള ഹെൽത്താഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടും.

കടത്തുവള്ളം ഇട്ടതു അംഗീകരിച്ചു.

(൩) ചെങ്ങന്നയിൽ ഒരു പാർക്കുണ്ടാക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള കൗൺസിലർ മി. ആർ. വേലായുധൻനായരുടെ ലററർ.

ലററിൽ പറയുന്ന സ്ഥലം പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

IV. ഹർജികൾ.

(൧) മുനിസിപ്പൽ തൊഴിലാളികൾക്കു ശമ്പള കൂടുതലും മററാനുകൂല്യങ്ങളും അനുവദിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നുള്ള തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ മെമ്മോറാണ്ടം.

മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളെപ്പററി ഒരു റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കുവാൻ ചെയർമാൻ കെ. എൻ. പരമേശ്വരൻപിള്ള, എൻ. രാമസ്വാമി നായർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിററിയെ നിയമിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

മററപേക്ഷകളെല്ലാം അടുത്ത യോഗത്തിലേക്കു മാററിവച്ചു.

V. മററു വിഷയങ്ങൾ. (൧) എൻ. സെക്കൻഡ് പിഡിയം സ്റ്റാൻഡിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാർഷികത്തിനു വരുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള നോട്ട്.

സ്റ്റാൻഡിന്റെ വാർഷിക ആഘോഷം നടത്തുന്നതിനു അനുവദിച്ചു.

മററുള്ളതു മാററിവച്ചു.

VI. ബഹുമാനപ്പെട്ട മരാമത്തുവകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ. കളത്തിൽ വേലായുധൻനായർക്കു ൧൫. ൪. ൧൨൬-ൽ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തതിനു ക. ൧൨൧. ൫ ചിലവായെന്നും അതിനു ഗവണ്മെൻറനുവാദം വരുത്തേണ്ടതാണെന്നും ഉള്ള ചെയർമാന്റെ നോട്ട്.

മന്ത്രിയുടെ സ്വീകരണം സംബന്ധിച്ചു ചിലവായ തുക അനുവദിക്കുന്നതിനു ഗവണ്മെൻറിലേക്കു എഴുതി അയയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

യോഗം വൈകുന്നേരം ൭ൻ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

ഒ. സി. വറുഗീസ്,
ചെയർമാൻ.

ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിററി.

൧൧൨൬ മേടം ൨൭-ാം തിയതി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൫ മണിക്കു മുനിസിപ്പൽ ആഫീസിൽവച്ചു കൂടിയ ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്.

ഹാജർ.

ശ്രീ. ഒ. സി. വറുഗീസ്, (ചെയർമാൻ)
,, എസ്. വി. ജോൺ.
,, വർക്കി ഡി. പൂവട്ടിൽ.
,, എൻ. പരമേശ്വരൻപിള്ള.
,, എൻ. രാമസ്വാമിനായർ.
,, പി. കെ. തൊമ്മന്നി.
,, ഒ. ജെ. കുര്യാക്കോ.
,, കെ. നാരായണപിള്ള.
,, ആർ. വേലായുധൻനായർ.
,, പി. ഗോപാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ.
,, വി. ശിവരാമൻനായർ.
,, വി. എം. ബാവാറാവുത്തർ.

കൗൺസിലർ മിസ്റ്റർ കെ. നാരായണപിള്ള താഴെ കാണുന്ന അടിയന്തിരപ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു അനുവാദം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയർമാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുതനുസരിച്ചു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു.

ഈ ടൌണിലുള്ള ചില വഴികളുടെ വളവുകൾ നിവർക്കുന്നതിനും മററു ചിലതിനു വീതി കൂട്ടുന്നതിനും ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലം പൊന്നുംവിലയ്ക്കു എടുക്കുന്നതിനു കൗൺസിലിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം ഗവണ്മെൻറനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കരാർ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

എന്നാല്‍ താലൂക്കധികാരികള്‍ ഈ സ്ഥലങ്ങള്‍ കൈവശപ്പെടുത്തി സമയത്തിനു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ ഏല്പിക്കാതിരിക്കുന്നതു് അവരുടെ കൃത്യവിലോപമായി കരുതുകയും, ഖേദപൂര്‍വ്വം വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നയം തുടരാതിരിക്കുന്നതിനു് അധികാരസ്ഥാനങ്ങളില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഈ യോഗം നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സാക്കി.

I. ഗവണ്മെന്റു കത്തുകള്‍.

(൧) കാളി ചന്തക്കു് ഗ്രാന്റുവിട്ടു കൊടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ആര്‍ഡര്‍ പ്രത്യേകസഹായത്തിന്‍ കാരണം കാണുന്നില്ലെന്നുള്ള ൨൫-൪-൫൨-ലെ എല്‍. ഡിസ്. ൪൭൦൫/൫൨/ഇ. എച്ച്. എല്‍. എസ്. ജി. നമ്പര്‍ ജി. പി.

(൨) സെക്രട്ടേറിയറ്റ മാന്വല്‍ ടെസ്റ്റു പാസാകുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ൨൪-൪-൫൨-ലെ ആര്‍. ഡിസ്. ൨൪൬൧൭/൫൧/സി. എസ്. നമ്പര്‍ ജി. പി.

(൩) പബ്ലിക്ക് ഹെല്‍ത്തു ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റിന്റെ ൧൯൩൦-൩൧-ലെ കണക്കു റെണ്ടിപ്പോര്‍ട്ടിന്മേല്‍ പാസാക്കിയിട്ടുള്ള ൨൬-൪-൫൨-ലെ എച്ച്. എല്‍. ബി-പി. എല്‍. ൨-൫൨/ഇ. എച്ച്. എല്‍. നമ്പര്‍ ജി. പി.

(൪) തിരുവിതാംകൂര്‍-കൊച്ചി സ്റ്റേറ്റില്‍ അഭയാര്‍ത്ഥികളായ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റയച്ചുകൊണ്ടുള്ള ൩൦-൪-൫൨-ലെ ൫൧൪൫/൫൨. പി. ൪൬൦/൪൯ നമ്പര്‍ ലറ്റര്‍.

(൫) വൈദ്യുതവിതരണങ്ങളുടെ പേരു് മാറ്റിയിരിക്കുന്നതായുള്ള ൨൫-൪-൫൨-ലെ ആര്‍. ഡിസ്സ്. ൧൧൩൭൫/൫൦/ഇ. എച്ച്. എല്‍. എസ്സ്. ജി. നമ്പര്‍ ജി. പി.

(൬) വിദേശികളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന വിവരം അതതു രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്‍ഡ്യന്‍ പ്രതിപുരുഷാലയത്തില്‍ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള സെന്‍ട്രല്‍ ഗവണ്മെന്റ ലറ്റര്‍ അയച്ചുകൊണ്ടുള്ള ൨൫-൪-൫൨-ലെ എല്‍. ഡിസ്സ്. ൧൭൩൧൦/൫൨/സി. എസ്സ്. നമ്പര്‍ എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്റ്.

(൭) താലൂക്കാഫീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ലാവണം തുടരുന്നതിനു് അനുവദിച്ചുവന്ന ൩൦-൪-൫൨-ലെ എല്‍. ഡിസ്സ്. ൪൧൬൪/൫൨/ഇ. എച്ച്. എല്‍. എസ്സ്. ജി. നമ്പര്‍ ജി. പി.

(൮) മുനിസിപ്പാലിറ്റിയില്‍നിന്നും നല്‍കിയിട്ടുള്ള മെമ്മോറാണ്ഡത്തിലെ മററു സംഗതികള്‍ ഗവണ്മെന്റു ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ൨൮-൪-൫൨-ലെ പി. ഡബ്ലിയു. ബി-൩ ൬൪ ൭/൫൨/പി. ഡബ്ലിയു. സി. നമ്പര്‍ ലറ്റര്‍,

റിക്കാര്‍ഡു ചെയ്തു.

II. ഹര്‍ജികള്‍ മതലായതു്.

(൧) ശമ്പളക്കൂടുതല്‍ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഡ്രൈവര്‍, ക്ലീനര്‍ എന്നിവരുടെ അപേക്ഷകള്‍.

ട്രേഡ്സ് യൂണിയന്‍ ഡിമാന്‍ഡിന്മേല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിനയച്ചിട്ടുള്ള കമ്മിററി ഇതെപ്പററിയും ആലോചിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൨) ശമ്പളക്കൂടുതല്‍ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള മരാമത്തു കൂലിക്കാരുടെ അപേക്ഷ.

മരാമത്തുകൂലിക്കാര്‍ ശമ്പളക്കൂടുതല്‍ മതലായ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സംഗതിക്കു് ഒരു സ്കീം തയാറാക്കിയയക്കുന്നതിനു് കൗണ്‍സിലര്‍ ശ്രീ കെ. നാരായണപിള്ളയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

(൩) യൂണിഫാറം കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ശിപായിമാരുടെ അപേക്ഷ.

ഒരു സെററ യൂണിഫാറം കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൪) തനിക്കു മുന്‍പ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശമ്പളം അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള അസിസ്റ്റന്റ സാനിട്ടറി ഇന്‍സ്പെക്ടരുടെ അപേക്ഷ,

ഇദ്ദേഹത്തിനു് ഇവിടത്തെ ഉദ്യോഗത്തില്‍നിന്നും പിരിഞ്ഞപ്പോള്‍ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശമ്പളവും അലവന്‍സും കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൫) തൊഴില്‍നികുതി അപ്പീലിന്മേലുള്ള തീരുമാനം റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നു് മൂലയില്‍ ജോസഫ് തോമ്മ, മൂലയില്‍ ജോസഫ് മാത്യു, കരിമററം ചാക്കി ആന്റണി, കാക്കത്തോട്ടില്‍ കെ. വി. തരിയന്‍ എന്നിവര്‍ ബോധിപ്പിച്ച റിവിഷന്‍ ഹര്‍ജികള്‍.

തൊഴില്‍നികുതി അപ്പീല്‍ പരിശോധിച്ചു റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു നിയമിച്ചിട്ടുള്ള സബ്കമ്മിററിക്കു് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൬) തൊഴില്‍നികുതി നിശ്ചയിച്ചതിന്മേലുള്ള പി. കെ. സെയ്തുമുഹമ്മദ റാവുത്തരുടെ അപ്പീല്‍ ഹര്‍ജികള്‍ രണ്ടു്.

തൊഴില്‍ നികുതി അപ്പീല്‍ കമ്മിററിക്കു് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൭) പുഴവാതിലേക്കു വെട്ടാന്‍ പോകുന്ന റോഡിന്റെ അലൈന്‍മെന്റിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവന്റെ വക സ്ഥലം ഒഴിവാക്കണമെന്നു കാണിച്ചു് ചെന്തിട്ടയില്‍ ജോസഫ് തോമസ് ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ.

അപേക്ഷ പരിഗണനക്കു അര്‍ഹിക്കുന്നതല്ലാത്തതിനാല്‍ തള്ളേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൮) കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഫയിന്‍ ഇനത്തില്‍ സൗജന്യം അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള ഫിഷ് മാര്‍ക്കററ കണ്‍ട്രാക്ടരായിരുന്ന കെ. ജെ. ചാക്കോയുടെ അപേക്ഷ.

അപേക്ഷ അനുവദിക്കുകയും കൂടുതല്‍ ഈടാക്കിയിട്ടുള്ള തുക തിരിയെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു. പലിശ മുതലാക്കായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണു്.

(൯) ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടക ഇന്‍ഡ്യന്‍ രൂപയില്‍ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള പി. എ. ബി. ഇസ്മാല്‍കുഞ്ഞിന്റെ അപേക്ഷ.

൧൧൨൮ ചിങ്ങം ഒന്നാംതീയതി മുതല്‍ വാടക ഇന്‍ഡ്യന്‍ രൂപ കണക്കാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൧൦) പുരത്തി കാവിനടുത്തു വീണ്ടും ഇറക്കുന്നതിനു സഹായം നല്‍കണമെന്നുള്ള കരുണന്‍ സുകുമാരന്റെ അപേക്ഷ.

ഇതുപോലെയുള്ള അപേക്ഷയിന്മേല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു നിയമിച്ച കമ്മിററിക്കു് ഇതുകൂടി അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൧൧) പുഴവാതു റോഡു നന്നാക്കുന്നതിനും മുന്‍സിഫ് കോര്‍ട്ടിനടുത്തുള്ള സ്ഥലം കയ്യേറ്റമൊഴിക്കണമെന്നും ചാത്തമ്പത്തു, ചെട്ടിപ്പള്ളി, മറ്റുമല റോഡു് നന്നാക്കണമെന്നുമുള്ള അപേക്ഷ.

വേളൂര്‍ റോഡില്‍ ചെയ്യേണ്ടതായി കമ്മിററി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്ന വേലയ്ക്കു് ഉടനെ എസ്റ്റിമേററു തയാറാക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

റോഡു വീതികൂട്ടുന്നതു സംബന്ധിച്ചു റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നതിനു് എം. എന്‍. ഗോവിന്ദന്‍നായര്‍, എന്‍. പത്മനാഭന്‍പിള്ള, ചെയര്‍മാന്‍ എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഒരു കമ്മിററിയെ നിയമിക്കേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൧൨) ൫-൧൦ എന്നീ വാര്‍ഡുകളിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കാണിച്ചു ടി. എം. ഗോപാലന്‍നായര്‍ അയച്ച പൊതുജനനിവേദനം.

പൊതുജന നിവേദനങ്ങളില്‍ മെമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവ കൗണ്‍സിലിന്റെ പരിഗണനയില്‍ ഇരിക്കുകയാണെന്നും മററാവശ്യങ്ങള്‍ കഴിയുന്നിടത്തോളം നിവൃത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണെന്നും അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൧൩) സണ്‍ഡേ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡും നവലോകവും മുനിസിപ്പല്‍ ലൈബ്രറിക്കു് എടുക്കണമെന്നുള്ള ഏജന്റിന്റെ അപേക്ഷ.

രണ്ടു പത്രങ്ങളുടെയും ഓരോ പ്രതി വായനശാലയ്ക്കു് എടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

III. മററു വിഷയങ്ങള്‍.

(൧) മുനിസിപ്പല്‍ പുരയിടങ്ങളിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ മേലാദായം പാട്ടത്തിനു കൊടുത്ത വിവരം അറിയിക്കുക.

കരാറുകാരന്‍ ഇരുപത്തഞ്ചു രൂപ പാട്ടത്തിനു കൊടുത്തതു് അംഗീകരിച്ചു.

(൨) കോട്ടയംപബ്ലിക്‌ലൈബ്രറിയിലെ ചാണകം ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക പാട്ടത്തിനു കൊടുത്ത വിവരം അറിയിക്കുക.

ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് എൺപതു രൂപ പാട്ടത്തിനു കൊടുത്തതു് അംഗീകരിച്ചു.

(൩) റോഡു നനക്കാലത്തു ചവറു മാററൽ കരാർ കൊടുത്തതു് അംഗീകരിക്കുക.

മാസംതോറും ൨൭ ക. ൮ അണപ്രകാരമുള്ള കരാർ കൊടുത്തതു് അംഗീകരിച്ചു.

(൪) ഒരു ബുൾഡോസർ എസ്റ്റിമേററിൽ കൂടുതൽ തുക കൊടുക്കേണ്ടതിനെപ്പററിയുള്ള പി. ഡബ്ലിയു. ഓവർസിയറുടെ റിപ്പോർട്ട്.

റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചു രൂ. ൩ ൦൪. ൨. ൦ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൫) വാതക്കടവിൽ കലുങ്കിടുവിന കൂടുതൽ തുക കൊടുക്കേണ്ടതു സംബന്ധിച്ചുള്ള പി. ഡബ്ലിയു. ഓവർസിയറുടെ റിപ്പോർട്ട്.

അടുത്ത യോഗത്തിലേയ്ക്കു മാററിവച്ചു.

(൬) ഫർണിച്ചർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും മററും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വൊട്ടേഷൻ.

മാററിവച്ചു

(൭) ചെങ്ങന്നായിൽ കരിമ്പുകാട്ടുജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ലൈററ സ്ഥാപിച്ചുകൊടുക്കണമെന്നുള്ള അപേക്ഷ.

ലൈററ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൮) പുളിക്കൽ ചിറയും പേഴക്കാട്ടു ചിറയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുള്ള അലക്കുതൊഴിലാളിയൂണിയന്റെ അപേക്ഷ.

പേഴക്കാട്ടു ചിറ നന്നാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും പുളിക്കാട്ടുചിറയിൽ അലക്കു നിരോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൯) റോഡു മെയിൻറനൻസിനുള്ള എസ്റ്റിമേററ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ അംഗീകരണത്തിന് അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൧൦) ലൈബ്രറിക്ക് "ദി ഇന്ത്യൻ ലാൻഡ് ആഫ് ദി ഇൻഡസ്" എന്ന ഗവണ്മെന്റു പ്രസിദ്ധീകരണം വാങ്ങണ്ടതിനെപ്പററിയുള്ള ലൈബ്രേറിയന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

ഒരു ബുക്കു വാങ്ങേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൧൧) ചിലവിനങ്ങൾ.

	ക.	ണ.	പ.
(i) ഹെൽത്താഫീസറുടെ മേശക്കു ഒരു വിരിപ്പു വാങ്ങിയതിനു വില	൩	൮	൩
(ii) ഡൂപ്ലിക്കേററർ സാമാന വില മുതലായതു്	൭൦	൮	൦
(iii) പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുവില	൩൦	൦	൦
(iv) ആഫീസുകെട്ടിടത്തിനു ബൾബുകൾ വാങ്ങിയതിനു്	൩	൯	൯
(v) ബോട്ടുജെട്ടിക്കു പടിഞ്ഞാറുവശം ചിറ ഇടിഞ്ഞഭാഗം നന്നാക്കാൻ കല്ലുംകമ്പുമുതലായതു വാങ്ങിയതിനു്	൮	൪	൦
(vi) ചാക്കിലിന്റെ അററകുററങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിനു്	൮	൪	൦
(vii) ഒരു സ്റ്റാപ്ലിംഗ് മിഷ്യൻ വാങ്ങിയതിനു്	൧൮	൦	൦
(viii) തോമസ്സു കൂലികൾക്കു ബാഡ്ജ് മുതലായതു വാങ്ങിയതിനു്	൨൧	൮	൩
(ix) ബോട്ടുജെട്ടിക്കു പടിഞ്ഞാറുവശം അത്യാവശ്യജോലി ചെയ്യുന്നതിനു്	൪൧	൦	൦
(x) പാർക്ക് പരിസരത്തിൽ നിന്നും മണ്ണു കൊണ്ടുപോയി മഞ്ചാടിക്കര റോഡിൽ ചാലും ഇടുന്നതിനു്	൨൧	൪	൦
(xi) ഒസ്റ്റേഷനറി വില	൧൧൪	൧	൦
(xii) വാഴപ്പള്ളി ക്ഷേത്രപരിസരങ്ങളിൽ ഉത്സവത്തിന് ലൈററിടുന്നതിനു്	൨൨	൪	൦
(xiii) ലോറി റിപ്പയർ	൧൫൮	൭	൩
(xiv) ഫൌണ്ടൻ ആഫീസിൽ ചവറ മാററിയ ചിലവ്	൨൭൮	൦	൦
(xv) തോട്ടിക്കുലികൾക്കു ആവശ്യത്തിന് ചിരട്ടിളികൾ വാങ്ങിയതിന്	൪൪	൧൨	൦

ലോറിയുടെ റിപ്പയർ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിലവൊഴിച്ചു ബാക്കി അംഗീകരിച്ചു.

(൧൨) ൧൧൨൫ മേർച്ചിലെ വരവുചിലവു കണക്ക്.

അംഗീകരിച്ചു.

(൧൩) ടെൻഡർ വിളിക്കേണ്ടതും എസ്റ്റിമേററുകൾ അംഗീകരിച്ചതുമായ പൊതുമരാമത്തു ജോലികളുടെ ലിസ്റ്റ്.

അടുത്ത യോഗത്തിലേക്കു മാററിവച്ചു.

IV. ടൌണിൽ ൨൦൦ ലൈററുകൾ ഇടുന്നതിന് വഴികൾ നിശ്ചയിക്കുക, ഇരുനൂറു ലൈററുകൾ ഇടുന്നതിനുള്ള വഴികൾ നിശ്ചയിച്ചു് എഴുതി അയയ്ക്കുന്നതിനു ചെയർമാനേയും കമ്മീഷണരേയും ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

V. മീൻചന്ത തോട്ടം ബോട്ടുജെട്ടിയോട്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ള പലകപ്പാലം മാററി വാർപ്പിപ്പാലം പണിയുന്ന കല്പിക്കുന്ന സംഗതി.

അടുത്ത യോഗത്തിലേക്കു മാററിവച്ചു.

VI. കമ്മീഷണരുടെ നോട്ട് അടുത്ത യോഗത്തിലേക്കു മാററിവച്ചു.

യോഗം രാത്രി ൮ൽ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

ഒ. സി. വറുഗീസ്,
ചെയർമാൻ.

മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ കോട്ടയം.

൧൧൨൫ ഏപ്രിൽ ൩൦/൧൧൨൫ മേടം ൧൭-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൪.൩൦-നു കൌൺസിൽഹാളിൽ കൂടിയ സാധാരണയോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ഹാജർ—

ശ്രീ. ജോസപ്പു് മാളേയ്ക്കൽ, (ചെയർമാൻ)
,, പി. കെ. നാരായണൻ (കൌൺസിലർ)
,, പി. സി. ജോൺ ,,
,, വക്കീ തോമസ്സ് ,,
,, കെ. ററി. തോമസ്സ് ,,
,, ഇ. ജെ. ജോസഫ് ,,
,, ററി. ററി. ചാക്കോ ,,
,, പി. സി. ചെറിയാൻ ,,
,, എ. ററി. തോമസ്സ് ,,
,, പി. കെ. ദാമോദരൻ ,,
,, എം. എൻ. ഗോപാലൻആചാരി ,,
,, പി. അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് റാവുത്തർ ,,

കമ്മീഷണർ ശ്രീ. പി. ഡി. കുരുവിള ബി. എ. ബി. എൽ.-ഉം ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

I. കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിലെ മിനിട്ടുവായിച്ചു.

II. ഗവണ്മെന്റ ഓർഡറുകൾ.

൧. കഞ്ഞിക്കുഴി മാർക്കററിന്റെ ഉൽഘാടനം സംബന്ധിച്ചു ൨൪-൩-൨൫-ൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വയംഭരണവകുപ്പു മന്ത്രിയിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ലെററർ വായിച്ചു റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൨. മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻമാരുടെയും കൌൺസിലർമാരുടെയും ഉദ്യോഗകാലാവധി ൧൧൨൫ നവംബർ ൧൫-ാംതീയതിവരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ൪-൪-൨൫-ലെ എൽ. എസ്. ൭. ൧൧൦ ൭/൮൨/൫൦ എച്ച്. എൽ. എസ്സ്. ജി. നമ്പർ ഗവണ്മെന്റ ഉത്തരവു വായിച്ചു റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൩. എൻറർടെയിൻമെൻറ ടാക്സിൽനിന്നു റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്നതു് അതു അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമാ ഉടമസ്ഥൻ കവിയുന്ന പാടില്ലെന്നുംവിധം നിയന്ത്രിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ൨൧-൪-൨൫-ലെ

എൽ എസ്സ്. ൫൧൮/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ഗവണ്മെന്റ ലെറ്റർ വായിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരു നിയന്ത്രണം ആവശ്യമില്ലെന്നു ഗവണ്മെന്റി ലേക്കു മറുപടി കൊടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൮. ജൂണിനാൽ രൂപ ൫൦,൦൦൦ ത്തിന്മേൽ വരുമാനമുള്ള എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഓഡിറ്റ ഫീസ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് ൨൬. ൪. ൫൨-ൽ എൽ. ഡിസ്സ്. ൧൫൨൨/൫൨/ഫി നമ്പരായി വന്ന ഗവണ്മെന്റ ലെറ്റർ വായിച്ചു റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൯. അംബാസഡർ, മിനിസ്റ്റർമാർ മുതലായവർ മുതലായി ഇൻഡ്യാഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ മുനിസിപ്പൽ ടൌൺ കമ്മിറ്റിയിൽനിന്നും മറ്റും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു കാണിച്ചു ൨൫. ൩. ൫൨-ൽ ആർ. ഡിസ്സ് ൨൨൮/൫൨/ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്സ്. ജി, നമ്പരായി വന്ന ഗവണ്മെന്റ ലെറ്റർ വായിച്ചു റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

III. ൧. ജലവിതരണം സംബന്ധിച്ച് വരവുചെലവുകൾ മുതലായവ ലേലം ചെയ്തതിലേക്ക് അടിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം കമ്മീഷണർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു.

Driver 1 at Rs. 35 + 24 P. M. from	16-2-1952.
Do.	17-2-1952.
Do.	21-2-1952.
Cleaner 1 at Rs. 14 – 18 P. M. from	16-2-1952.
Do.	17-2-1952.
Do.	21-2-1952.

൨. സിലണ്ടർ ക്ലോറിൻ സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് മദ്രാസ് ബർണിക്കോ കമ്പനിയുടെ ൧൦-൩-൫൨-ലെ ൭൧൨൧-ാം നമ്പർ ബില്ലുപ്രകാരമുള്ള രൂ. ൧൩൫൪ ൧൫ ണ. ൧൦ പൈ. കൊടുക്കുന്നതിന് അംഗീകരിച്ചു.

൩. കഞ്ഞിക്കുഴി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ൨. ൪. ൫൨ മുതൽ പ്രതിദിനം രൂ. ൧൦ ×രൂ. ൧൨ ലെ ജലവിതരണത്തിന് നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചു.

൪. അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് അംഗീകരിച്ചു. അതിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ ചെലവു കൊടുക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചു.

(a) Full night lighting 200 Street lights on 21 and 22 around Thirunakara temple and throughout the town on the 23rd March 1952 in connection with Thirunakara Arat Festival.

(b) Full night street lighting in the road from Manikunnathu Junction to Parapadathur Arat Kadavu on 28th March 1952.

(c) Full night Street lighting on 22nd April 1952 on the road from Police Station to Kodimatha and around Pallipurathukavu in connection with the Pathamudayam Festival at Pallipurathukavu.

൫. മാതൃശിശുസംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ നഴ്സിന്റെ നിയമനവും മറ്റും സംബന്ധിച്ചുള്ള ൧൮-൩-൫൨-ലെ ഗവണ്മെന്റ ലെറ്റർ വായിച്ചു. അതനുസരിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഈ ലെറ്ററിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ശമ്പളത്തിൽ നഴ്സിനെ കൊടുത്താൽ മതിയെന്നും തൽക്കാലം കൌൺസിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ൪൦ രൂപാ ശമ്പളവും അലവൻസും മതിയെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

൬. തുല്യസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ഗവണ്മെന്റ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളക്രമം അനുസരിച്ചു തങ്ങളുടെയും ശമ്പളം ഉയർത്തണമെന്നു ഗവണ്മെന്റിനോടപേക്ഷിക്കുന്നതായി ഹെൽത്തുസെക്ഷനിൽ നിന്നും സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർ മുതലായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പക്കൽനിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിപ്രസന്റേഷൻസ് ഗവണ്മെന്റിലേക്കയക്കേണ്ടതില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൭. മാതൃശിശുസംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉൽഘാടനത്തിനു വന്ന ചിലവുരൂപാ ൧൩൮. ൭. ൨-ം അനുവദിച്ചു.

൮. ജലജല വിതരണംസംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പുതിയ കണക്ഷൻ കൊടുക്കലിന്റെയും ഏതാനം ഫോട്ടോകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവയുടെ ചെലവ് വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സ്പഷ്ടമായി ഇത് അറിയുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലെന്നും കമ്മീഷണർ പ്രസ്താവിച്ചു. ഫോട്ടോ ഏതാനും അംഗീകരിച്ചു. ബിൽ അടുത്തയോഗത്തിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

൯. മാതൃശിശുകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഫർണിച്ചർ മുതലായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിയവകയായി രൂ. ൧൫൯-൧൨-൦-ന്റെ ബില്ലുകൾ അനുവദിച്ചു.

൧൦. ഏതാനും കമ്പനികളിൽനിന്നു വരുവാനുള്ള തൊഴിൽക്കരം സംബന്ധിച്ചുള്ള കേസ്സുകളും തർക്കങ്ങളും തീർപ്പാക്കുന്നതിന് കൌൺസിൽ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ൧൬. ൧. ൫൨-ലെയും ൨൯-൧-൫൨-ലെയും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതനുസരിച്ചു കമ്മീഷണർ ൧൯൫൧ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഡിമാന്റുകളും ഓരോ കമ്പനികളും കൊടുത്ത കമ്മീഷണർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടും പര്യാലോചിച്ചു. ഈ കാര്യം സംബന്ധിച്ചു ൧൯. ൨. ൫൨-ൽ കൌൺസിലർ ഡാ. ഏ. റി. തോമസ്സ് ഒരു ഡിസന്റിംഗ് നോട്ടയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ചെയർമാൻ പ്രസ്താവിച്ചു. കേസ്സുകൾ തീർക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സമർപ്പിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ കൌൺസിൽ പര്യാലോചിച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ഈ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു കേസ്സുകൾ തീർത്തു കൌൺസിലിന്റെ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് സമ്മതിച്ചു കമ്മിറ്റിയെന്നും ഡാ. തോമസ് ഉന്നയിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ ഒന്നും അപ്പോഴും ഇതിനുമുമ്പ് കൌൺസിലിലോ കമ്മിറ്റിയിലോ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഡാ. തോമസ്സിന്റെ ഡിസ്സന്റിംഗ് നോട്ട് കൌൺസിൽ തീരുമാനത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണെന്നും കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ൨൬. ൨. ൫൨-ലെ കൌൺസിൽ അംഗീകരിച്ചശേഷം ൨൬. ൩. ൫൨-ൽ അയച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്സന്റിംഗ് നോട്ടിനു പ്രസക്തി ഇല്ലെന്നും ചെയർമാൻ പ്രസ്താവിച്ചു. ചർച്ചകൾക്കുശേഷം കമ്മീഷണരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ അനുസരിച്ച് ൧൯൫൧ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഡിമാന്റിൽ ബാക്കികിടക്കുന്ന രൂ. ൨൫൭൯ ൧൫ ൭ ൧൦ കണക്കിൽനിന്നും (റെമിറ്റ്) കുറവു ചെയ്യാമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. ഡാ. ഏ. റി. തോമസ്സ് ഈ തീരുമാനത്തിനോടു വിയോജിച്ചു.

൧൧. ൫൧. ൧൦. ൫൨-ൽ കൌൺസിലിൽ നിന്നും ഹെൽത്താഫീസർ ഡാക്ടർ സി. പി. ചെറിയാനെ സംബന്ധിച്ച പരാതികളെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിനു നിയമിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് വായിച്ച് അംഗീകരിച്ചു. ഡാക്ടർ ചെറിയാനെ കൌൺസിൽനിന്നും പരാതികൾ ചെയ്യുവാൻ അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നു കാണുന്നതിനാൽ അതനുസരിച്ചു ഗവണ്മെന്റിലേക്കു മറുപടി അയക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

൧൨. ൨. ൪. ൫൨-ലെ മാടംകമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു. അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു മാടങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടതായ നടപടി നടത്തുന്നതിനു കമ്മീഷണരെ അധികാരപ്പെടുത്തി.

IV. ൧. ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറിൽനിന്നും ൨൨. ൪. ൫൨-ൽ വന്ന ലെറ്റർ വായിച്ചു. ജൂൺ ൧ മുതൽ രൂ. ൨൫ കൊടുത്തു കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും പ്രസ്തുത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു അസ്സോസിയേറ്റ് മെമ്പർ ആകുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.

൨. ൧൯൫൨ അവസാനം കോർപ്പറേഷനിലെ മന്ത്രി ഫണ്ടിൽ നിന്നും കൺട്രോൾവക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ൨. ൪-൫൨-ൽ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിന്നും വന്ന റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൩. ൧൯൫൨ ഏപ്രിൽമാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുവച്ചു നടത്തുന്ന ഇന്റർസോൺ ടൂർണമെന്റിൽ സഹകരിക്കണമെന്നു കാണിച്ചു ൨. ൪. ൫൨-ൽ ടൂർണമെന്റ സിക്രട്ടറിയിൽനിന്നും വന്ന ലെറ്റർ വായിച്ചു റിക്കാർഡുചെയ്തു.

൪. ഉടനെതന്നെ നടപ്പിൽ വരുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സംഖ്യ ൧൯൫൨-൫൩-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടി

ല്ലാത്തതിനാൽ അതിലേക്കു ഒരു സപ്ലിമെൻററി ബഡ്ജററു കൂടി തയ്യാറാക്കണമെന്നഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ൧൧-൪-൫൨-ൽ അയച്ച അപേക്ഷ പര്യാലോചിച്ചു. ഈ ബഡ്ജററിൽ വന്നുചേരായിട്ടുള്ള പേ കമ്മിഷൻ അലവൻസും ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികളിൽ ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന അവസരങ്ങളിൽ സപ്ലിമെൻററി ബഡ്ജററു തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കൌൺസിലിനു അധികാരമുണ്ടെന്നും ചെയർമാൻ പ്രസ്താവിച്ചു. അപേക്ഷ റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

൫. ഹാരിസൺസ് ആൻറ ക്രോസ്ഫീൽഡ് കമ്പനിയിൽനിന്നും പമ്പു സെററ വാങ്ങിയവകയിൽ റിപ്പയറിംഗിനു കമ്പനിക്കാരിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള രൂ. ൧൨൧-൦-൦ അയച്ചുതന്നുകൊണ്ട് ൧൫-൪-൫൨-ൽ കമ്പനിയിൽനിന്നും വന്ന ലെററർ വായിച്ചു റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

V. ൧. (എ) ലിസ്റ്റിൻപ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേററുകൾ അനുവദിച്ചു. ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

൨. ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ സെൻററിലേക്ക് പാലും മരുന്നുകളും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിൽ ക്വട്ടേഷൻ ഒന്നുംതന്നെ വന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ൬-൭ മാസത്തേക്കുള്ള മരുന്നുകളും പാലും അപ്പപ്പോൾ നേരിട്ട് വിലയ്ക്കുവാങ്ങുന്നതിന് കമ്മീഷണരെ അധികാരപ്പെടുത്തി.

VI. കൌൺസിലർമാരുടെ ഇടയിൽ സർക്കുലേറ്റു ചെയ്തിരുന്ന ൧൯൫൨ മാർച്ചുമാസത്തെ ക്ലാസിഫൈഡ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അംഗീകരിച്ചു. ടി മാസത്തേക്ക് കണക്കനുസരിച്ചുള്ള ചിലവുകൾ രൂ. ൩൩, ൪൭ ൭-൩-൩ം വായിച്ചു പാസ്സാക്കി.

VII. ൧൯൫൧-൫൨-ലേയ്ക്കു കുടിശ്ശികയായി കിടപ്പുള്ളവയിൽ കോടതി, ചുങ്കം, ഉപ്പുട്ടിൽ എവ ഇല്ലിക്കൽ, കാരാപ്പുഴ, ഈ ട്രേൻസ്സ്റ്റാളുകൾ വീണ്ടും ലേലം ചെയ്തുകൊടുക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു. കമ്മീഷണർ ലേലംനടത്തി അംഗീകാരത്തിനു കൌൺസിലിലേക്ക് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

വൈകുന്നേരം ൭-൪൫-നു യോഗം അവസാനിച്ചു.

ജോസഫ് മാമ്മൂട്ടിൽ,
ചെയർമാൻ.

Resolution V·I List A

List of estimates sanctioned in Council dated 30-4-1952.

Item No	Name of work.	Amount
		Rs.
1	Revised estimate for construction of a Urinal near Pulimood junction	620
2	Revised estimate for construction ot a Public latrine in the Municipal Park	1926
3	Revised estimate for construction of a Urinal near P. W. D. Section office	609

പറവൂർ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ.

൧൯൫൨ മേയ് മാസം ൧൫-ാം തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൩ മണിക്ക് കൂടിയ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.—

ഹാജർ.

മെസേഴ്സ്,
കെ. ഒ. മാത്യു ബി. എ., ബി. എൽ.,
ചെയർമാൻ.
എം. സി. എബ്രഹാം
ആർ. കരുണാകരപിള്ള
പി. കെ. ശിവരാമപിള്ള
കെ. ജി. പത്മനാഭമേനോൻ.
ആർ. കമലമേനോൻ.
ആർ. അനന്തശങ്കരയ്യർ.
ടി. ജെ. അന്തോണി.
മെഡിക്കൽ ആഫീസർ, പറവൂർ.
ശ്രീ. എം. കെ. രാമൻപിള്ള.
തഹസീൽദാർ, പറവൂർ.
ശ്രീ. ടി. വി. ലോനപ്പൻ.
ശ്രീ. എസ്. സുബ്ബരാമയ്യർ.
കമ്മീഷണരും ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

I. ൨൦-൩-൫൨, ൨൯-൩-൫൨ എന്നീ തീയതികളിലെ യോഗനടപടികൾ വായിച്ചു പാസ്സാക്കി.

II. കമ്മീഷണർ തയ്യാറാക്കിയ പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു അംഗീകരിച്ചു.

പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നപതിവ് നിർത്തണമെന്നുള്ള കമ്മീഷണരുടെ നോട്ട് വായിച്ചു അതിനെസംബന്ധിച്ച് കമ്മീഷണർ ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയ നോട്ട് സർക്കുലേറ്റ ചെയ്തു അടുത്തയോഗത്തിൽ വയ്ക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

III. (എ) ൧൯൫൧-൫൨-ലേയ്ക്കു മുനിസിപ്പാലിററികൾക്ക് ഗ്രാൻറ അനുവദിച്ചതായ ൨൪-൩-൫൨-ലെ ഗവണ്മെൻറ പ്രൊസീഡിങ്സ് വായിച്ചു റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

(ബി) ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസ് എൻറർടെയിൻമെൻറ് ടാക്സ് റൂൾസ് ൧൯൫൧-ൽ വരുത്തേണ്ടതായ ഒരു ഭേദഗതിയെ സംബന്ധിച്ചു ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ൨൧-൪-൫൨-ലെ അഫീഷ്യൽ മെമ്മോറാണ്ടം വായിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മുതലായ മുനിസിപ്പൽകമ്മീഷണരുടെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി ഈ കൌൺസിൽ യോജിക്കുന്നതായി മറുപടി അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു

ശ്രീ കെ. ജി. പത്മനാഭമേനോൻ പിരിഞ്ഞു.

(സി) ഹാജരില്ലാത്ത ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ജോലിയുംകൂടി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു തൊഴിലാളിക്കു അയാളുടെ അന്നത്തെ ശമ്പളത്തിനും പുറമേ, ഹാജരില്ലാത്ത ആളുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി കൂടി കൊടുപ്പാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ൩-൪-൫൨-ലെ ഗവണ്മെൻറ പ്രൊസീഡിങ്സ് വായിച്ചു റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

(ഡി) ലേബർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറിൻെറ കാര്യത്തിൽ ഗവണ്മെൻറിൽ നിന്നും വന്നതായ ൨൨-൪-൫൨-ലെ അഫീഷ്യൽ മെമ്മോറാണ്ടം വായിച്ചു. ലേബർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറുവകയ്ക്കു ഒരു ലോൺ തരുവാൻ ഗവണ്മെൻറിനോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതി ഗവണ്മെൻറിൻെറ സത്വര ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ടു മറുപടി അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

(ഇ) ശിപായിമാരുടെ ശമ്പളം, പെൻഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളെപ്പററി ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ൧-൫-൫൨-ലെ പ്രൊസീഡിങ്സ് വായിച്ചു. താഴ്ന്നതരം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളനിരക്കുകളെ പരിഷ്കരിച്ചു അവർക്ക് ൧-൪-൫൨ മുതൽക്കു തന്നെ ബാധകമായ ശമ്പളം അനുവദിക്കുവാൻ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

IV. ആഫീസിലേക്കു ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് റൈററും ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേററും വാങ്ങേണ്ടതിനെപ്പററി കമ്മീഷണരുടെ നോട്ട വായിച്ചു് അതനുസരിച്ചു് ഉടനെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറർ ൧൦" ക്യാരിയേജ് ഉള്ളതായ ഒരു റെമിംഗ്ടൺ ടൈപ്പ് റൈററും അല്ലെങ്കിൽ മററതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷീനോ വാങ്ങിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചു. ഇതിലേക്കു ബഡ്ജററിൽ അലോട്ടുമെൻറ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ലോക്കൽ ഫണ്ടിൽ ഗവണ്മെൻറിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാൻറും പുതിയ ടൈപ്പ്റൈററും ഡ്യൂപ്ലിക്കേററും മററു ആവശ്യമായ മേൽപറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിലേക്കു മാററി വയ്ക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

മെഡിക്കൽ ആഫീസർ പിരിഞ്ഞു.

V. റീ അസ്സസ്സ്മെൻറ ആഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ഇടപാടുകളെപ്പററി കമ്മീഷണരുടെ നോട്ട്

വായിച്ചു. അതിൽ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം റി അസ്സെസ്സ്മെന്റ് ജോലി നടത്തുന്നതിന് ഏഴുമാസത്തേക്കു റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് പ്രതിമാസം പത്തുരൂപ ഉപായും വീടുകൾ റിനമ്പർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കണ്ടിൻജൻസി ലേബററെ പ്രതിമാസം ഇരുപത്തഞ്ചുരൂപാ ശമ്പളത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിനും നമ്പരിടുന്നതിനുള്ള സാമഗ്രികൾക്കായി അത്യാവശ്യമുള്ള ചിലവുകൾ ചെയ്യുന്നതിനും അനുവദിച്ചു.

വസ്തുനികുതിയുടെയും മറ്റും അടയ്ക്കാനുള്ള വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അടുത്ത യോഗത്തിൽ ആലോചിക്കണമെന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു.

VI. 24-ാം ഇനം ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ വരവു ചിലവു കണക്കു വായിച്ചു പാസ്സാക്കുകയും അമാന്തത്തിൽ കമ്മീഷണർ അനുവദിച്ച ചിലവുകൾ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.

VII. (a) മുനിസിപ്പൽ മിഡിൽ സ്കൂളിന്റെ ലാവണം നിറുത്താൻ കൌൺസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മുൻ തീരുമാനത്തെപ്പറ്റി കമ്മീഷണരുടെ നോട്ട് വായിച്ചു.

ശ്രീ. എം. കെ. രാമൻപിള്ള പറഞ്ഞു.—

മിഡിൽസ്കൂളിന്റെ ലാവണം നാലുമാസം കഴിഞ്ഞു നിറുത്തൽ ചെയ്യണമെന്ന് കൌൺസിൽ നിശ്ചയിച്ചു എങ്കിലും അതിലെ അദ്ധ്യാപകർ അതിനുള്ള അപേക്ഷ സർക്കാരിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. കൌൺസിലിന്റെ മുൻതീരുമാനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ട് (2) വകുപ്പനുസരിച്ച് ഗവണ്മെന്റിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങി ആ ലാവണം നിറുത്തിക്കളയുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

(b) ഇപ്രകാരമുള്ള എല്ലാം കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി മുൻയോഗങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മീഷണരുടെ നോട്ട് വായിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടി കമ്മീഷണർ ഇപ്രകാരം കഴിയുന്നതും വേഗം കൌൺസിലിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

VIII. (a) ആലത്തൂർ റോഡിലെ പണി സംബന്ധിച്ചു കമ്മീഷണർ ചിലവാക്കിയ തുകയ്ക്ക് അനുവദിച്ചു.

(b) ചന്തയിലെ കിണർ നന്നാക്കുന്നതിനും പൊളിച്ചു പണിയിക്കുന്നതിന് പി. ഡബ്ല്യൂ. ഡി. തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും പ്ലാനും വായിച്ചു അംഗീകരിച്ചു. അത് പി. ഡബ്ല്യൂ. ഡി. യുടെ അംഗീകാരത്തിനായി അയക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

യോഗം രാത്രി 7-15 ന് പിരിഞ്ഞു.

കെ. എം. മത്തായി,
ചെയർമാൻ

NOTIFICATION.

Under section 12 (1) of the Travancore Cochin Local Authorities Entertainments Tax Act, 1951 (VI of 1951), the Chittur-Tattamangalam Municipal Council hereby makes the following Bye-laws, approved by Government.

I. BYE-LAWS UNDER SECTION 3.

1. Under Section 3 of the Travancore Cochin Local Authorities Entertainments Tax Act, VI|51 the Municipal Council has resolved to levy a tax on all payments for admission to entertainments conducted within the limits of the Municipality.

2. Entertainments Tax levied by the Municipal Council under Section 3 in case of payments for admission to any Theatre, Cinematograph, Exhibition or Circus will be collected at the following scale:—

(a) Where the payment excluding the amount of the tax

	Rs.	As.	Ps.
1. Is more than annas 2 and not more than annas 4 ..	0	0	6
2. Is more than annas 4 but less than Annas 8. ..	0	1	0
3. Is annas 8 or more than annas 8 but less than Rupee One. ..	0	2	0
4. Is Re. 1 or more than Re. 1 but less than Rs. 2 ..	0	4	0
5. Do. Rs. 2 or Do. Rs. 2 Do. Rs. 3 ..	0	8	0
6. Is Rs. 3 or more than Rs. 3 but less than Rs. 4 ..	0	12	0
7. Is Rs. 4 or more than Rs. 4 but less than Rs. 5 ..	1	0	0

(b) The entertainment tax shall not be leviable where the payment for admission is not more than annas 2.

3. An entertainment tax at 20 % shall be levied on all payments for admissions to entertainments not specified in clause (2).

II. BYE-LAWS UNDER SECTION 9 (1) OF THE ACT.

With a view to seeing whether the provisions of the Entertainments Tax Act or any Rules thereunder are being complied with, any officer of the Municipality authorised by the Executive Authority may enter any place of entertainment when the entertainment is proceeding and any place ordinarily used as a place of entertainment at any reasonable time to check the tickets of admission and the accounts of any entertainment.

III. BYE-LAWS UNDER SECTION 12 OF THE ACT.

1. The Local Authorities Entertainments Tax Rules issued by the Government in LS5-14281|51| EHLSG dated 30-11-51 will be followed.

2. The Proprietor of an entertainment or a series of entertainments shall:—

(a) not less than 24 hours before the commencement of the entertainment or the first of such series of entertainments if they are to be held on not more than 7 days in the aggregate; and

(b) Not less than 3 days before the commencement of the first of such series of entertainments if they are to be held on more than 7 days in the aggregate:—

Intimate to the Executive Authority about the holding of the entertainment or such series of entertainments specifying the time and place for the conduct thereof and shall also furnish such other particulars as the duration of the entertainment, the classes of accommodation and the payments for admission thereto and the manner in which the admission will be checked. The Executive Authority shall issue such directions as he deems fit in respect of the time and place of holding the entertainment and the supervision thereof.

3. No entertainment shall be held between 2 A.M. and 6 A.M. without the special sanction of the Executive Authority.

IV. BYE-LAWS UNDER SUB SECTION (1) OF SECTION 5 AND SECTION 4.

1. Every Proprietor or Manager of an entertainment or a series of entertainments who has agreed to make a consolidated payment of the entertainment tax under Section 4 of the Act shall pay the full amount of tax payable for such entertainment or series of entertainments in a lump sum in advance or in such instalments as may be decided upon by the Executive Authority. In other cases when admission to an entertainment is regulated otherwise than by a ticket stamped with an embossed or adhesive stamp under sub-section (1) of Section 5 of the Act, the tax collected on the day of the entertainment shall be paid into the Municipal Office before 12 noon on the following Office day.

2. The Proprietor shall furnish to the Council, a cash security of Rs. 50 or two personal sureties

for Rs. 50 each approved by the Executive Authority to ensure the due payment of the entertainment tax and the said security or securities shall be refunded or cancelled as the case may be on payment of the entertainment tax.

3. No Proprietor or Manager of an entertainment shall, when once the tax has been compounded, alter the rate of admission, the number of seats in each class, the place of entertainment and such other particulars previously supplied to the Executive Authority under Bye-Law III. 2 without the special sanction of the Executive Authority.

V. A breach of any of the above bye-laws shall be punishable with a fine which may extend to Rs. 50 and in cases of a continuing breach with fine which may extend to Rs.15 for every day during which the breach continues after conviction for the first breach.

Municipal Office, Chittur-Tattamangalam, Chittur, 14th July 1252.

M. V. NARAYANA IYER,
Commissioner & Executive Authority for and on behalf of the Council.

ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലിന്റെ ൧൧൨൭ മേയ് ൩൦-ാം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൫ മണിക്കു കൌൺസിൽഹാളിൽവെച്ചു കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

ഹാജർ.

൧	ശ്രീ.	വി. രാമൻമേനോൻ.	ചെയർമാൻ.
൨	,,	സി. എൽ. വർക്കീസ്.	വൈസ്‌ചെയർമാൻ.
൩	,,	വി. രാഘവൻപിള്ള.	കൌൺസിലർ.
൪	,,	പി. എം. കമലം.	,,
൫	,,	ടി. സുഭദ്ര.	,,
൬	,,	എ. വി. അബ്രഹാം.	,,
൭	,,	എം. ആർ. കുഞ്ഞപ്പൻ.	,,
൮	,,	കെ. എസ്സ്. മൊയ്തീൻറാവുത്തർ.	,,
൯	,,	പി. എം. അബ്ദുൽഖാദർ.	,,
൧൦	,,	പി. സി. ദേവസ്സി.	,,

കമ്മീഷണർ.

യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി താഴെകാണുന്ന പ്രമേയം ചെയർമാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയും സഭ എഴുന്നേററുനിന്നു പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്തു.

തിരു-കൊച്ചിയിലെ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ശ്രീ. കെ. എസ്സ്. രാഘവന്റെ അകാലനിര്യാണത്തിൽ ഈ സഭയുടെ തീവ്രമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയും പരേതന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരേതന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

(൧) താഴെ പറയുന്ന ഗവണ്മെന്റുത്തരവുകൾ വായിച്ചു.

(എ) മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർമാരുടെ സ്ഥലമാററത്തെപ്പററിയുള്ള ൧൫-൪-൨൭-ലെ ഡി. ഡിസ്സ്. ൨൨൧൪/൨൭-ാംനമ്പർ കല്പന.

(ബി) പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംബന്ധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കുററങ്ങളും വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പററി അന്വേഷിക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള ൧൪-൪-൨൭-ലെ ഇ. എൽ. ൧-൧൩൪൩/൨൭-ാം നമ്പർ കല്പന.

(സി) പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിക്കു പുറമെ പുതിയ സ്കീമുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ൧൬-൪-൨൭-ലെ I ൧൩൭൮/൨൭-ാംനമ്പർ കല്പന.

(ഡി) ൧൧-൨-൨൭-ലെ ആശ്യത്ത ഒൻമാസത്തെ മെയിന്റനൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച ൨൨-൪-൨൭-ലെ എൽ. ഡിസ്സ്. ൪൨൧൭/൨൭-ാം നമ്പർ കല്പന.

(ഇ) സംയോജന ശമ്പളനിരക്കിലെ ശമ്പളം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ൭-൪-൨൭-ലെ എസ്. ൬-൨൨൫/൨൭-ാംനമ്പർ കല്പന.

(എഫ്) ൩-ം ൪-ം വാർഡുകളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച ൨൪-൪-൨൭-ലെ എൽ. എസ്. ൬-൩൮൨൮/൨൭-ാംനമ്പർ കല്പന.

(ജി) ൧൯൫൦-൫൧-ലെ പൊതു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച ൨൮-൪-൨൭-ലെ എച്ച്. എൽ. ൩൭൨/൨൭-ാം നമ്പർ കല്പന.

(എച്ച്) സിക്രട്ടറിയേററ് മാനുവൽ പരിഷ്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ച ൨൪-൪-൨൭-ലെ ആർ. ഡി. ഡിസ്സ്. ൩൪൮൧൮/൨൭-ാം നമ്പർ കല്പന.

(ഐ) എക്സ്‌സർവീസുകാർക്കുള്ള ബഹുമാനങ്ങളെ കുറിക്കുന്നതുള്ള ൧൪-൪-൨൭-ലെ എൽ. ഡിസ്സ്. ൭൨൩൨/൨൭-ാംനമ്പർ കല്പന.

(ജെ) ആസ്പത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും മററുദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കററ് അവധിക്ക് ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനെസംബന്ധിച്ച ൨൨-൪-൨൭-ലെ ഇ. എം. ൪-൭൨൮/൨൭-ാം നമ്പർ കല്പന.

(കെ) റോഡ് ടാറിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച ചീഫ് എഞ്ചിനീയരുടെ ൧൫-൪-൨൭-ലെ സി. ൩൬൩൩/൨൭-ാം നമ്പർ എഴുത്ത് വായിച്ചു റിക്കാർഡാക്കി.

൨. താൽക്കാലിക വാക്സിനേറററുടെ കാലാവധി ൧൬-൯-൨൭-വരെ നീട്ടുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള ആഫീസ്‌നോട്ട് വായിച്ചു.

"സ്ഥിരം വാക്സിനേററർ അവധിയിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ടും ൧൬-൯-൨൭ വരെ മുനിസിപ്പാലിററിയിൽ ഒരു വാക്സിനേററർ ഇല്ലാതെ വരുന്നതുമൂലമുള്ള വിഷമങ്ങളും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടും താൽക്കാലിക വാക്സിനേറററുടെ കാലാവധി ൧൬-൯-൨൭ വരെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ൩൦-൪-൨൭ മുതൽ ൧൬-൯-൨൭ വരെ താൽക്കാലിക വാക്സിനേറററുടെ കാലാവധിനീട്ടി നിയമിച്ചത് ഈയോഗം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു."

൩. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്സുകാരുടെ പരസ്യച്ചാർജ്ജ് കൊടുക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു.

(൧) മാനേജർ—എന്റ് പ്രസ്സ് ൨ ൧-൩-൨൭-ലെ ബിൽപ്രകാരം ൨൪ക.

(൨) ടി ൪-൪-൨൭-ലെ ബിൽപ്രകാരം ൩൬ക.

(൩) മാനേജർ—ജോമതി ൨൪-൩-൨൭-ലെ ബിൽപ്രകാരം ൨൦ക.

(൪) ടി ൭-൪-൨൭-ലെ ബിൽപ്രകാരം ൩൦ക.

(൫) മാനേജർ—ദീനബന്ധു ൧൭-൩-൨൭-ലെ ബിൽപ്രകാരം ൨൪ക.

(൬) ടി ടി ൧൫-൪-൨൭-ലെ ബിൽപ്രകാരം ൩൬ക.

(൭) മലയാളമനോരമ—കോട്ടയം ൨൧-൩-൨൭-ലെ ബിൽപ്രകാരം ൨൦ക.

൪. താമരശ്ശേരിതോട്ടിൽനിന്നു മണ്ണെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രീ. വി. കെ. കൊച്ചപ്പമേനവന്റെ ഹർജിയെപ്പററിയും അതിന്മേലുള്ള വാർഡ് മെമ്പരുടെ റിപ്പോർട്ടിനെപ്പററിയും ആലോചിച്ചു.

പതിവുള്ള വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടി അനുവദിച്ചു.

൫. എല്ലാം പ്രധാന റോഡുകളിലും ടാറിടേണ്ടു എന്നുള്ളതിനെപ്പററി ആലോചിച്ചു.

അടുത്ത യോഗത്തിലേക്കു നീട്ടി ബാക്കി വിഷയങ്ങളും നീട്ടിവെച്ചു.

വി. രാമൻമേനോൻ,
ചെയർമാൻ.

ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ ൧൯൫൨ മെയ് ൧൩-ാം ചൊവ്വാഴ്ച ൩ മണിക്ക് കൗൺസിൽ ഹാളിൽവച്ചുകൂടിയ യോഗത്തിന്റെ പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

ഹാജർ:—

(൧)	ശ്രീ	എം. പി. കൊച്ചുദേവസ്സി,	(കൗൺസിലർ.)
(൨)	,,	കെ. ജി. ഗണപതി	ടി
(൩)	,,	എ. വി. അബ്രഹാം	ടി
(൪)	,,	എം. ആർ. കുഞ്ഞപ്പൻ	ടി
(൫)	,,	കെ. എസ്സ്. മൊയ്തീൻറാവുത്തർ	ടി
(൬)	,,	പി. എം. അബ്ദുൽഖാദർ	ടി

കമ്മീഷണർ.

ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും ഹാജരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ശ്രീ എ. വി. അബ്രഹാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടതനുസരിച്ചും ശ്രീ കെ. എസ്സ്. മൊയ്തീൻറാവുത്തർ പിന്താങ്ങിയതനുസരിച്ചും ശ്രീ. എം. പി. കൊച്ചുദേവസ്സി അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു.

൧. താഴെപ്പറയുന്ന ഗവർമ്മെന്റുത്തരവുകൾ വായിച്ചു.

(എ) അന്യരാജ്യക്കാരെ ഇൻഡ്യയിലേയ്ക്കു ക്ഷണിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ൨൯-൪-൫൨-ലെ എൽ. ഡിസ്സ്. ൬൧൩൦/൫൨-ാംനമ്പർ കല്പന.

(ബി) ചികിത്സകളുടെ ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ൨൪-൪-൫൨-ലെ ആർ. ഡിസ്സ്. ൧൬൨൫/൫൦-ാംനമ്പർ കല്പന.

(സി) ൧൯൫൧-൫൨-ലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽനിന്നും കുറവുചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ൧൯-൪-൫൨-ലെ എൽ. ഡിസ്സ്. ൨൧൧൨/൫൨-ാംനമ്പർ കല്പന.

(ഡി) താലൂക്കാപ്പീസുകളിലും സംയോജനനിരക്കിലെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ൨൦-൪-൫൨-ലെ എഫ്. ഡിസ്സ്. ൩൩൦൭/൫൦-ാംനമ്പർ കല്പന.

(ഇ) തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ജനറൽബോഡിയിൽ അംഗമാക്കിയ തൊഴിലാളികളെ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനെസംബന്ധിച്ച ൪-൪-൫൨-ലെ ഡി. ഡിസ്സ്. ൫൭൫൩/൫൧-ാംനമ്പർ കല്പന.

൨. ഒരുനാഴിക ദൂരം ടാറിടുന്നതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രധാന വഴികൾ ഏതെല്ലാം ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് താഴെ കാണുന്നപ്രകാരം തീരുമാനിച്ചു:—

(എ) സന്തോഷ്റോഡ്—൨ ഫർലാംഗ്.

(ബി) മാർക്കറ്റ്റോഡ്—കാക്കത്തുരുത്തിറോഡ് മുതൽ കിഴക്കോട്ട് ൩ ഫർലാംഗ്.

(സി) പോസ്റ്റാഫീസ്റോഡ്—൨ ഫർലാംഗ് ൨൦൦ അടി(കുട്ടംകുളം-മാർക്കറ്റ് റോഡ് അറ്റത്തുനിന്നും പടിഞ്ഞാട്ട് പോസ്റ്റാഫീസ്റോഡ്) പഴയ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് മെയിൻറോഡുവരെ തെക്ക് സെയിന്റ്സ് പോസ്റ്റാഫീസ് റോഡുമുതൽ ഠാണാ ജംഗ്ഷൻവരെ.

൩. കൊച്ചി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ഫുട്ബാൾ അസോസിയേഷൻ സിക്രട്ടറിയുടെ ഫുട്ബാൾ ടൂർണ്ണമെന്റിനെപ്പറ്റിയുള്ള എഴുത്തിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു. അടുത്ത ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയം ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതാണ്.

൪. കോടതിക്കാരൻ വഴി എടുക്കുന്നതിനു സ്ഥലം എടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു.

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ സാധനം പ്രതിഫലംകൂടാതെ കിട്ടുകയില്ലാത്തതിനാൽ അക്വിസിഷൻ നടപടിയും വേണ്ടെന്നുവച്ചു.

൫. ഇരിങ്ങാലക്കുട "ഫ്രൻസ് ഫുട്ബാൾ ക്ലബ്ബ്" സിക്രട്ടറിയുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽനിന്നും ഫുട്ബാൾ മത്സരത്തിന് കപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു.

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽനിന്നും യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്ന്.

൬. വിനോദനികുതി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനെസംബന്ധിച്ച ൨൧-൪-൫൨-ലെ എൽ. ഡിസ്സ്. ൫൨൧൭൦/൫൧-ാംനമ്പർ ഗവർമ്മെന്റുത്തരവിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു.

അഫീഷ്യൽഗസറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭേദഗതി അംഗീകരിച്ചു.

൭. ശ്രീ പി. എ. പാലിയത്ത് ചന്തയിലുള്ള സ്റ്റാൾ ഉയർത്തി പണിയുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു.

അപേക്ഷ നിരസിച്ചു.

൮. ഇൻഡ്യൻ സ്റ്റാൻഡാർഡ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ മെമ്പറായി ചേരുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു.

മെമ്പർഷിപ്പ് വേണ്ടെന്നുവച്ചു.

൯. കമ്മീഷണർമാരും മറ്റു ജീവനക്കാരും മുനിസിപ്പൽനികുതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിനെസംബന്ധിച്ച ൨൧-൪-൫൨-ലെ ആർ. ഡിസ്സ് ൨൨൪൬/൫൨-ാംനമ്പർ കല്പനയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു.

ടി മിഷനുകളെ നികുതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കണം.

൧൦. ൧൯൫൧-൫൨ കാലത്ത് ടാക്സ് വരവ് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ശ്രീ കെ. കെ. കുഞ്ഞുവറീതിന്റെ അപേക്ഷയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു. നീട്ടിവച്ചു.

൧൧. ബസ്സ്‌സ്റ്റാൻഡ് കമ്മറ്റി നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു. അടുത്ത ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതാണ്.

൧൨. ചിറയിൽനിന്നും ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കുള്ള യാത്രാബത്ത ൧൯൬ കമ്മീഷണർ ശ്രീ. രാഘവമേനവന് അനുവദിച്ചു.

൧൩. പേനാമ്പുഴയുടെ പരിഷ്കാരത്തിൽനിന്നും കൈയേറ്റത്തിനുള്ള നിവാരണമാർഗ്ഗങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചതിൽ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കമ്മീഷണറെ അധികാരപ്പെടുത്തി Ref. ജി. എം. എൽ. ഡിസ്സ്. ൪൨൦൦/൫൧ ഇ. എച്ച്. എൽ. എസ്. ജി/ [illegible]

൧൪. ൧൧-ാംവാർഡിലുള്ള അണിയരുകാവിൽ കൃഷിചെയ്യുന്നതിനും സസ്യാദികൾ എടുക്കുന്നതിനും ഉള്ള അവകാശം ഏപ്രിൽ ൧-ാംതീയതിമുതൽ ൩ കൊല്ലത്തേയ്ക്കു ശ്രീ. കെ. എൽ. ഫ്രാൻസിസ്സ് ൧൯൦ രൂപയ്ക്കു ലേലംവിളിച്ചത് ടി സംഖ്യയ്ക്കു ടിയാന്റെ പേരിൽ താഴെ കാണുന്ന വ്യവസ്ഥകളോടുകൂടി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി.

ഭൂമിയിൽ കൃഷിചെയ്യാതെ ഇടുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. പ്ലാന്റേഷൻ പാടില്ല. കണ്ടീഷൻതന്നെ വേണം.

൧൫. ശ്രീ. വി. രാഘവൻപിള്ളയുടെ പ്രമേയം പിൻവലിക്കുവാൻ ഹാജരില്ലാത്തതിനാൽ അടുത്ത യോഗത്തേക്കു നീട്ടിവച്ചു.

വി. രാമൻമേനോൻ,
ചെയർമാൻ

ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ ൧൯൫൨ ഏപ്രിൽ ൧൫-ാം ചൊവ്വാഴ്ച ൩ മണിക്ക് കൗൺസിൽ ഹാളിൽവച്ചു കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ പ്രൊസീഡിംഗ്സ്.

ഹാജർ:—

൧	ശ്രീ.	വി. രാമൻമേനോൻ,	(ചെയർമാൻ.)
൨.	,,	സി. എൽ. വർഗ്ഗീസ്സ്,	(വൈസ് ചെയർമാൻ.)
൩.	,,	എം. പി. കൊച്ചുദേവസ്സി,	(കൗൺസിലർ.)
൪.	,,	വി. രാഘവൻപിള്ള,	,,
൫.	,,	എ. വി. അബ്രഹാം,	,,
൬.	,,	കെ. എസ്സ്. മൊയ്തീൻറാവുത്തർ	,,
൭.	,,	പി. എം. അബ്ദുൾഖാദർ,	,,
൮.	,,	പി. സി. ദേവസ്സി.	,,

കമ്മീഷണർ.

൧. താഴെ പറയുന്ന ഗവണ്മെൻറ് ഉത്തരവുകളും വായിച്ചു.

(എ) നാൺ ഗസററഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ഗസററഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും പങ്കെടുക്കാം എന്ന ൩-൨-൫൨-ലെ ജി. ഒ. എം. ൮൨. ൯൬/ ൫൨-ാം നമ്പർ കല്പന.

(ബി) മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലുകളുടെയും ചെയർമാൻമാരുടെയും ഉദ്യോഗകാലാവധി ൧൯൫൨ നവംബർ ൧൫-ാം വരെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ൮. ൪. ൫൨-ലെ എൽ. എസ്സ്. ൫. ൧ ൧ ൦ ൭/ ൫൨-ാം നമ്പർ കല്പന.

(സി) ശ്മശാനസ്ഥലം മറവുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം അക്വയർ ചെയ്യുന്ന നടപടി നിർത്തിവച്ചതു മാററിക്കൊണ്ടുള്ള ൮. ൪. ൫൨-ലെ എൽ. എസ്സ്. ൫. ൫ ൪ ൫൨/ ൪ ൯-ാം നമ്പർ കല്പന.

൨. കൗൺസിലർ ശ്രീ. എ. വി. അബ്രഹാമിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു.

ചോദ്യം:—(൧) ചന്തയിൽഉള്ള മുറികളിൽ വാടകയ്ക്കു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുറികൾ എത്ര?

ഉത്തരം:— ൧൯൫൧-൫൨-ൽ ൩൦ മുറികൾ, ൧൯൫൨-൫൩-ൽ ൧൫ മുറികൾ, ചന്തമാറ്റാളിച്ച പണിയുന്നതു നിമിത്തം ബാക്കിയുള്ള ൧൫ മുറികൾ ഒഴിവാക്കി.

ചോദ്യം:—(൧) മുറികളിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ കച്ചീട്ടെഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടോ?

ഉത്തരം:— ൧൯൫൧-൫൨-ൽ ഉണ്ട്. ൧൯൫൨-൫൩-ൽ ചിലരെല്ലാം എഴുതിതന്നിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരോടു ഉടനെ എഴുതിത്തരുന്നതിനവേണ്ട നടപടികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

൧൯൫൧—൧൯൫൨.

ചോദ്യം:—(൨) ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വിലാസം, പീടിക നമ്പർ, അതുകളുടെ വാടക എത്ര?

ഉത്തരം:— ൧. കരപാമ്പിൽ വറുതി ഔസേപ്പ് പീടിക നമ്പർ ൧/൩൨൬ വാടക മാസംതോറും ൬-൮-൦.

൨. ചെറിയാലത്തു കൊച്ചുവറിയതു തോമസ്സ് നമ്പർ ൧/൩൨൭ വാടക ൬-൮-൦.

൩. കൊക്കാലി തോമക്കുട്ടി കൊച്ചപ്പൻ നമ്പർ ൧/൩൨൫ വാടക ൮-൮-൦.

൪. അക്കരെക്കാരൻ കുഞ്ഞുവറിയതു പൗലോസ്സ് നമ്പർ ൧/൩൨൪ വാടക ൧൧-൧൨-൦.

൫. ചെറിയാലത്തു തോമൻ കൊച്ചുവറീത നമ്പർ ൧/൩൨൩ വാടക ൧൧-൧൨-൦.

൬. മാവേലി ഔസേപ്പ് ദേവസ്സി നമ്പർ ൧/൩൨൨ വാടക ൧൫-൪-൦.

൭. എം. ആർ. മാരു നമ്പർ ൧/൩൨൨ (എ) വാടക ൬-൮-൦.

൮. കുണ്ടുപറമ്പിൽ ചാക്കപ്പൻ നമ്പർ ൧/൩൯൨, ൩൯൩ വാടക ൧൧-൮-൦.

൯. കുണ്ടുപറമ്പിൽ ഔസേപ്പ് നമ്പർ ൧/൩൯൪ ൩൯൫ വാടക ൧൧-൮-൦.

൧൦. ചിറയത്തു യോഹന്നാൻ നമ്പർ ൧/൩൯൬ വാടക ൬-൧൨-൦.

൧൧. കല്ലുക്കാരൻ ദേവസ്സി മാത്തു കുഞ്ഞുവറീത നമ്പർ ൧/൩൯൭ വാടക ൬-൧൨-൦.

൧൨. വീട്ടിലാൻ അന്തപ്പൻ ദേവസ്സി നമ്പർ ൧/൩൯൦, ൩൯൧ വാടക ൮-൪-൦.

൧൩. പൊറായി ഔസേപ്പ് കുഞ്ഞുവറിയതു നമ്പർ ൧/൩൮൮, ൩൮൯ വാടക ൬-൮-൦.

൧൪. മുരിങ്ങത്തുപറമ്പിൽ പൈലോതു കൊച്ചുദേവസ്സി നമ്പർ ൧/൩൮൫, ൩൮൬, ൩൮൭ വാടക ൯-൧൨-൦.

൧൫. കൊല്ലികൊറ കുഞ്ഞുവറീത നമ്പർ ൧/൩൭൭ വാടക ൧൧-൮-൦.

൧൬. നങ്ങിണി മാത്തു വർക്കി നമ്പർ ൧/൩൭൮ വാടക ൫-൦-൦.

൧൭. എ. പോൾ പെരേപ്പാടൻ നമ്പർ ൧/൩൭൬ വാടക ൫ ൪ ൦

൧൮. പാറേക്കൽ വാറുണ്ണി നമ്പർ ൧/൩൭൪ വാടക ൮-൦-൦.

൧൯. എ. കെ. സെയ്തുമുഹമ്മദ് നമ്പർ ൧/൩൮൯ വാടക ൫. ൪. ൦.

൨൦. പുളിക്കാടൻ ദേവസ്സി കുട്ടി നമ്പർ ൧/൩൭൩ വാടക ൫. ൦. ൦.

൨൧. പെരുമ്പുള്ളിക്കാടൻ കൊച്ചുവറിയത് നമ്പർ ൧/൩൭൨ വാടക ൮. ൦. ൦.

൨൨. ചേറക്കാരൻ കൊച്ചുവറിയതു നമ്പർ ൧/൪൦൨ വാടക ൮. ൦. ൦

൨൩. ചേറക്കാരൻ കൊച്ചപ്പു നമ്പർ ൧/൪൦൧ വാടക ൮. ൦. ൦.

൨൪. കീഴക്കൂടൻ മാണിക്കൻ നമ്പർ ൧/൩൯൯ ൪൦൦ വാടക ൮. ൦. ൦.

൨൫. പാറേമക്കാടൻ മാണിക്കൻ നമ്പർ ൧/൩൭൮ വാടക ൮. ൪. ൦.

൨൬. ടീയിൽ കുഞ്ഞപ്പൻ നമ്പർ ൧/൩൨൮ വാടക ൮. ൪. ൦.

൨൭. കവലത്തു പറമ്പിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നമ്പർ ൧/൩൨൭(എ) വാടക ൫. ൪. ൦.

൨൮. കോട്ടപ്പുറം പാപ്പു മകൻ ചുരമൻ നമ്പർ ൧/൩൭൮, ൩൭൯- ൧-൬-൫൧-ൽ ഒഴിഞ്ഞു.

൨൯. പള്ളിപ്പാടൻ ലോനപ്പൻ ചാക്കോ നമ്പർ ൧/൩൮൦ വാടക ൫. ൦. ൦.

൩൦. ആലപ്പാട്ടിൽ ലോനപ്പൻ പൈലോതു നമ്പർ ൧/൩൭൮, ൩൭൯ വാടക ൮. ൪. ൦.

൧൯൫൨-൫൩-ലേക്ക കച്ചീട്ടെഴുതി തന്നവർ.

൧. മാവേലി ദേവസ്സി
൨. കുണ്ടുപറമ്പിൽ ചാക്കപ്പൻ
൩. ടീയിൽ ഔസേപ്പ്
൪. ചിറയത്തു് യോഹന്നാൻ
൫. കല്ലുക്കാരൻ ദേവസ്സി മാത്തു കുഞ്ഞുവറീത.
൬. മുരിങ്ങത്തുപറമ്പിൽ കൊച്ചുദേവസ്സി
൭. എ. കെ. സെയ്തുമുഹമ്മദ്
൮. കൊല്ലികൊറ കുഞ്ഞുവറീത
൯. നങ്ങിണി മാത്തു വർക്കി
൧൦. പോൾ പെരേപ്പാടൻ.

ചോദ്യം:—(൩) കച്ചീട്ടു എഴുതിതരാത്തവർ എത്ര? അവർക്ക് വാടക എത്ര?

ഉത്തരം:—(൧) വീട്ടിലാൻ ദേവസ്സി വാടക ൮-൪-൦.

(൨) പൊറായി കുഞ്ഞുവറീത വാടക ൬-൮-൦.

(൩) പാറേമക്കാട്ടിൽ കുഞ്ഞപ്പൻ വാടക ൮-൪-൦.

(൪) ടീയിൽ മാണിക്കൻ വാടക ൮. ൪. ൦.

(൫) പള്ളിപ്പാടൻ ചാക്കോ വാടക ൫. ൪. ൦.

ചോദ്യം:—(൪) വാടക ക്രമമായി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എത്ര?

ഉത്തരം:— ൧൮.

ചോദ്യം:—ക്രമമായി തരാത്തവർ എത്ര?

ഉത്തരം:— ൧൨.

ചോദ്യം:—(൫) അവരുടെ പേരുകളുടെയും ലിസ്റ്റ് കൗൺസിലിൽ വയ്ക്കാമോ?

ഉത്തരം:—ക്രമമായി തരാത്തവർ.

൧. കരപാമ്പിൽ ഔസേപ്പ്
൨. ചെറിയാലത്തു തോമസ്സ്
൩. കൊക്കാലി കൊച്ചപ്പൻ
൪. മാവേലി ദേവസ്സി
൫. കുണ്ടുപറമ്പിൽ ചാക്കപ്പൻ
൬. ടീയിൽ ഔസേപ്പ്
൭. ചിറയത്തു് യോഹന്നാൻ
൮. വീട്ടിലാൻ ദേവസ്സി
൯. പൊറായി കുഞ്ഞുവറിയതു
൧൦. മുരിങ്ങത്തുപറമ്പിൽ കൊച്ചുദേവസ്സി
൧൧. എ. പോൾ പെരേപ്പാടൻ
൧൨. പാറേക്കൽ വാറുണ്ണി
൧൩. പുളിക്കാടൻ ദേവസ്സികുട്ടി
൧൪. കീഴക്കൂടൻ മാണിക്കൻ

൧൫. അമ്പലത്തുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞൻകുട്ടി
൧൬. ചോട്ടപ്പുറം കൊച്ചുതമ്മൻ
൧൭. പള്ളിപ്പാടൻ ചാക്കു
൧൮. പുല്ലുപറമ്പിൽ ചെറിയോതു

ക്രമമായി താഴെ പറയുന്നവർ,

൧. ചെറിയമഠത്തു രാമൻ കൊച്ചുവറീത്
൨. സി. ആർ. മാതു
൩. കല്ലുക്കാരൻ വേലപ്പൻ ചെട്ടി കുഞ്ഞാക്കു
൪. എം. കെ. ബാപ്പു മുഹമ്മദ്
൫. കൊള്ളിക്കത്തറ മീരാൻ കുഞ്ഞുമരക്കാർ
൬. നാഞ്ഞിണി മാപ്പു വക്കീ
൭. ചെറുവള്ളിക്കാടൻ വറീത് കൊച്ചുവറീത്.
൮. ചിറക്കാരൻ ഔസേപ്പു കൊച്ചുവറിയതു.
൯. ചിറക്കാരൻ കൊച്ചുവറിയതു കൊച്ചപ്പൻ.
൧൦. പാറമേക്കാട്ടിൽ മാണിക്കൻ.
൧൧. മിയിൽ കുഞ്ഞപ്പൻ.
൧൨. മങ്ങാടക്കാരൻ കുഞ്ഞുവറിയതു ചെറിയോതു

ചോദ്യം:– (൬) വാടകരസീതു കൊടുക്കാറുണ്ടോ?

ഉത്തരം—വാടകരസീതു കൊടുക്കാറുണ്ട്.

ചോദ്യം:—ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ ഒപ്പോടുകൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നതു?

ഉത്തരം:—കമ്മീഷണരുടെ ഒപ്പോടുകൂടി

ചോദ്യം: –(൭) വാടകപിരിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേക ജീവനക്കാർ ഉണ്ടോ?

ഉത്തരം:—ഉണ്ട്.

ചോദ്യം:—(൮) വാടകപിരിക്കുന്നതിനു രസീതുപുസ്തകംവഴിക്കുവഴി നമ്പർ ഇട്ടുകൊടുക്കാറുണ്ടോ?

ഉത്തരം:—ഉണ്ട്. പുസ്തകം വഴിക്കുവഴി നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

ചോദ്യം:—(൯) ഇല്ലെങ്കിൽ സകല ഗഡുക്കളിലും അച്ചടിച്ചതും നമ്പർ ഇട്ടതും കമ്മീഷണരുടെ ഒപ്പോടുകൂടിയതും ആയ രസീതുകൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുമോ?

ഉത്തരം:—ഇ ന്യായം ഉദിക്കുന്നില്ല.

ചോദ്യം—(൧൦) മുറികളുടെ വാടക നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതു എന്തു് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

ഉത്തരം:—മുൻകൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം ൧൯൪൯—൫൦-ലെ മാർക്കറ്റ് ലേലത്തിന്റെ പരസ്യത്തിലെ ൧൦൯-ം, ൧൧൦-ം വകുപ്പനുസരിച്ചു്.

ചോദ്യം:—(൧൧) അടിസ്ഥാനമില്ലാതെയാണു് വാടകനിശ്ചയിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാടക തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനു് ഒരു കമ്മററിയെ വെയ്ക്കുമോ?

ഉത്തരം:—മുകളിൽ പറഞ്ഞപോലെ ഇതുവരെ വാടകതിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നതു് അടിസ്ഥാനത്തോടുകൂടിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ കൗൺസിലിന്റെ യുക്തംപോലെ കമ്മിററിയെ വയ്ക്കാം.

൩. ആഫീസുകെട്ടിടം പണിക്കുള്ള ടെൻഡർസ്വീകരിച്ചതിനെപ്പററി ആലോചിച്ചു.

“ശ്രീ. സി. എൽ. അന്തോണിയുടെ ൧൦൦-ക്ക് വ്യത്യാസമുള്ള ടെൻഡർ സ്വീകരിച്ചു. കൺട്രാക്ടർ എസ്റ്റിമേററിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കില്ലാതെ ചില ഉരുപ്പടികൾക്കായി ൨൩—മത്തെ ഇനമായി എസ്റ്റിമേററിൽ കാണുന്ന ൩൯൦ രൂപയ്ക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു. കെട്ടിടം പണി ൯ മാസത്തിനകം കഴിക്കേണ്ടതാണ്.

൪. പബ്ലിസിറ്റിക്കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളെപ്പററി സഭ ആലോചിച്ചു:—

(൧) ൧൯൫൨ ആഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, അക്ടോബർ, നവംബർ എന്നീ മാസങ്ങളിലെ ചെലവുചിലവു കണക്കുകൾ പാസ്സാക്കി.

(൨) ൧൯൫൨ മെയ് ൯—ാംനു തുടങ്ങി ൧൯൫൨ മെയ് ൧൯-ാംനു അവസാനിക്കുന്ന കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം പ്രമാണിച്ചു് പ്രത്യേക ശുചീകരണ ഏർപ്പാടിനും വിളക്കുവയ്പിനും വേണ്ടതായ ൧൭൦-രൂ. യുടെ എസ്റ്റിമേററ് പാസ്സാക്കി.

(൩) പന്തയിൽ പാലത്തിനുള്ള ൨ ചെയിൻ്റുകളും, ഒരു പടികളുമിയും, പണിയുന്നതിനുള്ള ഒരു ഷ്ലും

ഉൾപ്പെടെ പാസ്സാക്കി. ടി പണിക്കുള്ള സംഖ്യ ചന്തനാക്കി പണിയുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേററിൽ ടി ആവശ്യത്തിനായി കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ൧൦൦൦ രൂപയിൽനിന്നു ചിലവു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൪. ചന്ത വഴിയും, റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻവഴിയും കൂടി യോജിപ്പിക്കുന്ന പാലം തൊട്ടടിമുതൽ കിഴക്കോട്ടുള്ള വഴി നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ൩൦൦-രൂ. യുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൫. ഓടകൾക്കുളം നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ൩൫൦ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൬. ൧൨-ാം ഡിവിഷനിലെ പൂതംകുളം നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ൧൪൨ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൭. മണ്ണാത്തിക്കുളം നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ൩൮൦ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൮. തോടുകളും നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ൯൦ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൯. ഠാണാ റോഡിലെ ൧൩/൩-ലെ കൾവർട്ട് പുതിയതായി കെട്ടുവാൻ ൧൫൦൦ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ് തയ്യാറാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

൧൦. റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ റോഡു നന്നാക്കുവാനുള്ള ൧൯൫൨-൫൩-ലെ ൨൪൦ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൧൧. ചാട്ടർ റോഡു നന്നാക്കുവാനുള്ള ൧൯൫൨-൫൩-ലെ ൨൨൫ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൧൨. ഠാണാ-കൊട്ടങ്ങല്ലൂർ റോഡു നന്നാക്കുവാനുള്ള ൭൧൦൦ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി. ടി എസ്റ്റിമേററിൽ ഒരു ഫർലോങ്ങിൽ ഏട്ടുയൂണിററ് കല്ലു് വീതം വയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു് തീരുമാനിച്ചു.

൧൩. എട്ടാംവാർഡിൽ പണിയുന്ന കൾവർട്ടിനെപ്പററി ൨൭-൩-൫൨-ൽ സെക്രട്ടറി ബോധിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിനെപ്പററിയും ശ്രീ. കെ. ജെ. ജേക്കബ് ബോധിപ്പിച്ച ഹർജിയെപ്പററിയും ആലോചിച്ചു.

“കൾവർട്ടിനു ൩ അടി വീതി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതു ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന മററ മാററങ്ങൾ വരുത്തുവാനും അനുവദിച്ചു. ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിധം ൩'×' വലിപ്പത്തിൽ ഒരു തോട് ഉണ്ടാക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു. ടി ആവശ്യത്തിനു കൺടിൻജൻസിൽ നിന്നു ചിലവുചെയ്യുവാനും അനുവദിച്ചു.

൧൪. കുറുക്കുപാതവഴി (Cross bazar road) നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ൯൦൦-രൂ. യുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൧൫. പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. സബ്ഡിവിഷൻ ആഫീസിന്റെ മുൻവശം ഉള്ള റോഡു് നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ൩൦൦-രൂ. യുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൧൬. ചെമ്മണ്ട റോഡു് നേരെ ആക്കുന്നതിനുള്ള ൪൦൦—രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൧൭. “സ്മാരക ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ സിന്റെ” മുൻവശത്തുള്ള വഴിയും, ൧൨-ം, ൧൩-ം. വാർഡുകൾക്ക് മദ്ധ്യേയുള്ള വഴിയും നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ൯൦൦-രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൧൮. കൊക്കരത്തറ റോഡു് ൧൯൫൨-൫൩-ൽ നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ൨൨൯൦ രൂ. യുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൧൯. ഉളവ അമ്പലത്തിന്റെ കിഴക്കുവശംഉള്ള വഴിയുടെ മുൻവശത്തിൽ ഉള്ള കൾവർട്ടിനു് ഒരു കാൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ഇടുന്നതിനുള്ള ൧൯൦—രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ് പാസ്സാക്കി.

൨൦. ഒന്നാംവാർഡിലുള്ള ചാത്തനാകുളം നന്നാക്കുന്നതിനുള്ള ൯൦൦ രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേററ പാസ്സാക്കി.

൨൧. ഠാണാ റോഡിലുള്ള ൧൨/൩-ലെ കൾവർട്ട് പണി വേണ്ടെന്നു വെച്ചു.

൨൨. കൊട്ടങ്ങല്ലൂർ റോഡിലെ ൧൩/൪-ലെ കൾവർട്ട് പണി വേണ്ടെന്നു വച്ചു

൨൩. മന്ത്രാഫീസ് ഡിവിഷൻ, ശ്രീ. ടി. സുബ്ബയുടെ ൬-ാംവാർഡിൽ അടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കല്ലിൽ ഒരു

ത്യം കഴിച്ച് അധികം വരുന്നത് ൻ-ാംവാർഡ് പണികൾക്കായി മാററണം എന്നുള്ള ശുപാർശ വായിച്ചു.

മററ പണികളുടെ കൂടെ സെവിജ്'സ്സ്' കൊണ്ട ൻ-ാംവാർഡിലെ പണികളും നടത്തുവാൻ അനുവദിച്ചു.

൫. ൪. (ഡി) താഴെപറയുന്ന Transfer of Allotments അനുവദിച്ചു.

(എ) ഡിസ്പെൻസറി ആൻഡ് പ്രിന്റിംഗ് ഇനത്തിൽ നിന്ന ൧ ൦ ൦ ൦ രൂ., ലൈറ്റിംഗ് other Accessories and contingencies ലേക്ക ൫ ൦ ൦ രൂപയും cost of lymph ലേക്ക ൫ ൦ ൦ രൂപയും മാററി.

(ബി) III (a) (ii) Electric lighting-ൽ നിന്ന ൧൫ ൦ രൂ. IV d (ii) Office Establishment ലേക്ക് മാററി.

(സി) III (f) (v) Other items-ൽ നിന്ന IV (d) (i) Leave etc., allowances.

(ഡി) താഴെ പറയുന്ന കൂടുതൽ സംഖ്യകളും അനുവദിച്ചു,

V. (a) (i) Investments Rs. 70,000.

V. (a) (ii) Advances recoverable Rs. 4961.

VI. (a) (i) Cash deposit by Contractors Rs. 6000.

VI. (a) (iii) Other deposits Rs. 800.

VI. (d) (iv) P. F. Temporary withdrawals Rs. 300.

(൬) ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിട്ടേഷൻകമ്മിററിയുടെ ൨ ൫-൩-൧ ൨ ൬-ലെ റിപ്പോർട്ടിനെപ്പററി ആലോചിച്ചു.

പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിധം മുനിസിപ്പൽ സാനിട്ടറി കൂലിക്കാരിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് കാക്കി നിക്കറും ഷർട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒ വെള്ള മുണ്ടും ബ്ലൗസും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. മാസത്തിൽ ൪ രൂപ സോപ്പു വീതവും കൊടുക്കുവാൻ തീർച്ചയാക്കി. ഈ ഇനത്തിലേക്കുള്ള ചിലവു ഈ വർഷത്തിലെ ബഡ്ജററിൽനിന്നും ചിലവാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.

(൭) ൨-ാംവാർഡിൽ തെക്കേ മാർക്കററ് നടത്തുന്നതിന ൧൧ ൨൫-൧൨ ൬-ലേക്കുള്ള ശ്രീ. ... ഇടപ്പ് ... അപേക്ഷയെപ്പററിയും അതിനെപ്പററിയുള്ള സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിനെപ്പററിയും ആലോചിച്ചു. ൧൧ ൨൫-൧൨ ൬-ലേക്കുള്ള ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു.

(൮) മെസ്സേഴ്സ് (എ) ചെറിയാൻ ... (ബി) ... (സി) ... മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും അടച്ചുറപ്പോടുകൂടി ഷെഡ്ഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനുള്ള അപേക്ഷയെപ്പററി ആലോചിച്ചു.

തട്ടികയോ മറ്റോ ഒന്ന ഉണ്ടാക്കുന്നതിന എന്തു ചിലവ് വരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുവാൻ സെക്രട്ടറിയെ ഏല്പിച്ചു.

(൯) ശ്രീ. വി. രാഘവൻപിള്ള അവതാരകനായും, ശ്രീ. എ. വി. അബ്രഹാം അനുവാദകനായും ഉള്ള താഴെ കാണുന്ന പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

"മുനിസിപ്പൽ കീഴ്ജീവനക്കാർക്ക ഇതര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കു കൊടുക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ക്ഷാമബത്ത ഉടനെ കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന ഈ കൌൺസിൽ തീരുമാനിക്കുന്നു."

(൧൦) ശ്രീ. വി. രാഘവൻപിള്ള അവതാരകനായും ശ്രീ. എ. വി. അബ്രഹാം അനുവാദകനായും ഉള്ള താഴെ കാണുന്ന പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

"ഉത്സവം, ഈസ്റ്റർ, പെസഹാ, ക്രിസ്തുമസ്സ് മുതലായ വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ അതാതു രാത്രിയിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക അവരവരുടെ സൌകര്യം പ്രകാരം ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും പോകേണ്ടിവരുന്നതിനാൽ രാത്രിയിൽ മുഴുവനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കുള്ള വിളക്കുകൾ മുഴുവനും കത്തിക്കേണ്ടതും, അതിനു വേണ്ടതായ നടപടികൾ അപ്പോഴപ്പോൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതും ആകുന്നു."

വി. രാമൻമേനോൻ,
ചെയർമാൻ.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127 No. 30

POLICE DEPARTMENT

NOTIFICATION.

16th July 1952.

An auction sale of two riding horses (Nos. 8 and 17) of the Body Guard at Trivandrum will be held at 10 A. M. on Monday 28th July 1952 at the Body Guard square, Cantonment, Trivandrum when the intending bidders are requested to be present.

Each bidder must deposit a sum of Rs. (10) ten only as earnest money before the commencement of the auction. Otherwise he will not be allowed to bid. This money will be returned to him at the end of the auction if no purchase is made by him or will be set off from the bid amount in case he purchases. If the purchaser fails to pay the bid amount in full on the spot, the earnest money deposited by him shall be credited to Government and the horses will be re-auctioned immediately. He will also be held responsible for any loss sustained by re-auction, but shall have no claim over the profit, if any.

The successful bidder should remove the horse immediately after the auction.

തിരുവനന്തപുരം ബാഡിഗാർഡിലെ രണ്ടു സവാരി കുതിരകളെ പാളയം ബാഡിഗാർഡ് ആഫീസിനു മുൻവശത്തുവച്ച് ൧൯൫൨ ജൂലൈമാസം ൨൮-ാംതീയതി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് ലേലംചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നുള്ളവർ കൃത്യസമയത്തു ഹാജരായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നുള്ളവർ ലേലാരംഭം ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുൻപ് ൧൦ രൂപ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരെ ലേലത്തിൽ ചേർക്കുന്നതല്ല. ലേലത്തിൽ വിളിക്കാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ഉടൻ തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതും ലേലം വിളിച്ചെടുക്കുന്ന കുതിരയുടെ വിലയിൽ കുറവുചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം വിളിച്ചയാൾ തുക മുഴുവനും ഉടൻ കെട്ടിവയ്ക്കാതെ കുതിരയെ വീണ്ടും ലേലം വിളിക്കുന്നതിനു ഇടയാകുന്നതായാൽ അയാൾ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം പ്രായശ്ചിത്തമായി സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതും പുനർലേലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം അയാളിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ലാഭം വല്ലതുമുണ്ടായിരുന്നാൽ അതു ലഭിക്കുന്നതിന് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലം വിളിച്ചയാൾ ഉടൻതന്നെ കുതിരയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ്.

Trivandrum.

P. VISWANATHA PILLAI,
Commandant,
Palace Guards (AR)

Proceedings of the District Superintendent of Police, Trivandrum.

(1)

DATED 27TH MAY 1952.

Read:—The C. F. X. dated 17-5-52 issued to station waggon TCT. 3041 by the Traffic S. I. City for mechanical defects. The vehicle is owned by Sri N. Padmanabhan Nair, Azhukal Veedu, Thampanoor, Trivandrum.

ORDER.

The Registration Certificate of the vehicle is suspended pending rectification of mechanical defects.

(2)

DATED 30TH MAY 1952.

Read:—The check report dated 3-3-52 of A.S.P. Trivandrum Rural stating that on the same day the taxi cab TCT. 2340 was conducting regular passenger service enroute with overload of thirteen passengers against the sanctioned seating capacity of five. Driver was one Sri A. Natarajan Chettiar, Kallenvilagom Veedu, Mettukada, Trivandrum holder of MDL. No. 126|50 and Badge 8027.

ORDER.

The Competency Certificate of the Driver is suspended pending receipt and disposal of the explanation.

(3)

DATED 27TH MAY 1952.

Read:—(1) The petition dated 27-1-52 from the Manager, Nagar Lorries Union, Nagercoil stating the unauthorised service of bus TCT. 1086 owned by P. M. S. Ltd., on the route sanctioned to the Petitioner on 25-1-52. Driver Murugesan holder of MDL 857|48 and Badge 223, Conductor Sivalingom holder of Pass Book 584|25 and Badge No. 455.

(2) The report of A. S. P. Nagercoil dated 19-5-52.

Perused the relevant records and passed the following

ORDER.

The Competency Certificate of the Driver end Pass Book of the Conductor are suspended for one month each.

(4)

DATED 27TH MAY 1952.

Read:—(1) Express report of Crime Ne. 55|52 of Kazhakuttem Station dated 23-4-52 stating that en the same day Geeds vehicle TCT. 2757 collided with stage carriage TCQ. 1721 at Pothencode-Andoorkonam to evertake the bulleck carts in a curve. The driver in charge of geeds vehicle is one Sri V. Viswambaram Pillai, Vilayil Puthen Veedu, Nedumanged holder of MDL. No. T. 1288|51 and Badge No. 1178.

(2) The case diary of Traffic S. I. of Pelice, Trivandrum Rural.

Perused the relevant records and passed the following

ORDER.

The Competency Certificate of the driver of the lorry TCT. 2757 is suspended pending receipt and disposal of his explanation.

(5)

DATED 30TH MAY 1952.

Read:—(1) The proceedings of even number dated 31-3-52 suspending the C. C. & Pass Book of the driver and conductor pending receipt end disposal ef their explanations, for conducting overload in the bus TCT. 1372 owned by R.K.V. Motor Service, Trivandrum. Sri R. Sivadasan, Thenguvila Veedu, near L. M. S. Attingal, holder of MDL. No. T.1438|51 end Badge No. 1373 and K. Vamadevan, Kunnuvila Bungalow, Vamanapuram helder of Pass Book 1105|50 and Badge No. 5010 were in charge of the vehicle.

(2) Explanation dated 24-5-52.

Perused the relevant records and passed the lollewing

ORDER.

The C. C. of the driver and Pass Book of the Conductor are suspended for one month each es specific punishment from the date of seizure.

(6)

DATED 31ST MAY 1952.

Read:—(1) The petitien from one Sri V. S. Potti, Member of Congress Panchayet, Pazhakunnumel, Kilimanoor dated 5-2-1952 stating abeut the indecent behaviour shown by the conductor of bus TCT. 1372 owned by R. K. V. Motor Service. The bus was plying frem Chirayinkil to Madathura on 3-2-52.

(2) A. S. P. Triveedrum Rural recommendation to suspend the Pass Book of the conductor.

ORDER.

The Pass Book of the conductor Sri K. Sreedharan (Holder of Pass Boek No.104|25 end Badge 1503) is suspended for fifteen days.

(7)

DATED 30TH MAY 1952.

Read:—(1) As per proceedings of even number dated 29-3-52 the competency certificate ef the driver and P. B. of the Conductor were suspended pending receipt and disposel of their explanetions. One Sri A. Kumara Pillai, Chennattu Veedu, Vamanapuram holder of Pass Book No. 1232|22 and Badge No. 2652 was the Conductor. Sri Mohammed Mustaffa, Mylakunnu Veedu, Kilimanoor holder of MDL No. T. 2530|51 and Badge No. 5044 was the driver of the vebicle.

(2) The explanetions from the parties dated 24-5-52.

Perused the relevent records and passed the following:—

ORDER.

The C. C. of the Driver end Pass Book of the Conductor are suspended for ene month each as a specific punishment from the date of seizure.

(8)

DATED 3RD JUNE 1952.

Read.—Repert of Traffic S. I. Trivandrum Rural stating that the bus TCT. 1293 owned by Sri M. Velayudhan Proprietor, M. V. Motor Service, Neyyettinkara has cenducted service without valid Brake Certificate from 9-1-1952 te 14-2-1952. The following persons were in chargo of the vehicle as Conductors and Drivers.

Driver—Karunakaran, holder of MDL No. 2994|51 and Badge No. 254.

Conductors—(1) Karunakaran, P.B. No.178|24 end Bedge No. 4075.

(2) Dhas, holder of P. B. No. 389|50 and Badge No. 5950.

(3) Aiyyappan Pillai holder ef P. B. No. 442|31 and Badge No. 3704.

(4) Augustian, holder of P. B. No. 692|24 and Badge No. 4595.

(5) Komban holder of P. B. No. 579|50 and Badge Ne. 3503.

ORDER.

The Competency Certificate ef the Driver and Pass Beoks of the Conductors are suspended for three months each.

Trivandrum.

(Sd.)
Dist. *Superintendent of Police.*

ERRATUM.

ROC. 127|RRB|52. *12th July 1952.*

It is hereby notified for the information of the public or whomsoever it may concern that the address of Sri P. G. Nair, given on page 5 of the netification published in the Government Gazette as supplement en 17-6-52 *vide* Serial No. 206 is incorrect end it may be read as Sri P. G. Nair, Sri Devi Nivas, Kottapuram, Trichur.

Trivandrum.

(Sd.)
Secretary, Transport Authority.

Proceedings of the District Superintendent of Police, (District Registering Authority) Quilon.

(1)

DATED 4TH JULY 1952.

Q. 490|Tr. Gl|52.

Please refer to my proceedings of even Nos dated 26-5-52 suspending the C. C. of Driver T. M. Varghese, holder of MDL. Q 152|52 and the Badge 3367 and Pass Book of conductor K. Raghavan Pillai, holder of P. B. 134|52 and Badge 4128 pending receipt and disposal of their explanations.

Perused the explanations dated 28-6-52 presented by the driver and conductor and other relevant records and passed the following

ORDER.

The suspension of the Competency Certificate of the driver and Pass Book of the Conductor is limited to 15 days from 21-6-52 the date of seizure as a specific punishment.

(2)

DATED 24TH JUNE 1952.

Q. 554|Tr. Gl|52.

The undersigned checked bus TCQ. 419 on 23-6-52 at Chettikulangara and found 32 persons against the sanctioned No. 17. The driver in charge of the vehicle was P. K. Govinda Panicker, holder of MDL. 550|51 and Badge 1331. Conductor was Bhaskara Pillai, holder of P. B. No. 265|51 and Badge 356|51.

Perused other relevent records and passed the following

ORDER.

The Competency Certificate of the driver and Pass Book of the conductor are suspended pending receipt and disposal of their explanations.

(3)

DATED 3RD JULY 1952.

Q. 492|Tr. Gl|52.

Please refer to my proceedings of even No. dated 26-5-1952 suspending the C. C. of driver Kochu Kunju Varghese holder of M.D.L. Q. 314|50 and Badge 703 and P. B. of conductor Koshy Chacko, P. B. No. 135|51 and Badge 209 pending receipt and disposal of their explanations.

Perused the explanations dated 24-6-52 of the driver and conductor and other relevant records and passed the following

ORDER.

The suspension of the Competency Certificate of the driver and Pass Book of conductor is limited to 15 days each as a specific punishment.

(4)

DATED 28TH JUNE 1952.

Q. 3|138|Tr. Gl|52.

Read:—The express report dated 17-6-52 of S. I. Punalur stating that at 1-30 P. M. on 17-6-52 Stage Carriage TCQ. 440 which was driven in a rash and negligent manner by one George, holder of MDL. Q. 530|51 and Badge 2652 hit against a girl aged ten and two boys who were in the public road about a furlong east of Punalur Bus stand. The girl succumbed to the injuries after 15 minutes.

Perused other relevant records and passed the following

ORDER.

The M. D. L. of the driver is suspended till the disposal of the case against him.

(5)

DATED 28TH JUNE 1952.

Q. 3|100|Tr. Gl|52.

Please refer to my proceedings of even No. dated 23-4-52 suspending the C.C. of driver Kutten Raghavan till the disposal of the case against him and Pass Book of conductor Narayana Panicker holder of P. B. 33 pending receipt and disposal of his explanation.

Perused the explanation dated nil presented by the conductor and other relevant records and passed the following

ORDER.

The suspension of the Pass Book of the conductor is limited to two months from the date of seizure.

Quilon.

G. RAMAN,
District Superintendent of Police.

ERRATUM.

Q. 407|Tr. Gl|52. *12th July 1952.*

Please refer to my Proceedings of even No. dated 1-7-1952 in which C. C. of driver M. K. Bhaskaran holder of MDL. Q. 350|52 and badge 3192 were suspended pending receipt and disposal of his explanation.

The name may be corrected as "P. K. Abraham" for M. K. Bhaskaran.

Quilon.

G. RAMAN,
District Superintendent of Police.

Proceedings of the District Licensing Authority, Kottayam.

(1)

DATED 28TH JUNE 1952.

K. 251|Tra.Gl|51. *9th July 1952.*

Read:—(1) This office proceedings of even No. dated 3-8-51 suspending the C. C. of driver P. V. Antony (holder of MDL. 206|21 and badge 104-3) and P. B. of conductor Pithayyapa, Puthenparambil, Puzhavathu, Changanacherry holder of P. B. 391|24 and B. 4291 of TCK. 1235 pending receipt and disposal of their explanations for overload detected on 6-11-50.

(2) Report of S. I., Changanacherry dated 20-6-52 stating that the conductor has not furnished his explanation so far though the P. B. has been seized on 17-10-51 and that the conductor is now a butcher.

Perused other relevant papers and passed the following

ORDER.

The P. B. of the conductor is cancelled.

(2)

DATED 30TH JUNE 1952.

K. 118 (80)|Tra. Gl|51. *9th July 1952.*

Read:—(1) This office proceedings of even No. dated 24-9-51 suspending the MDL of driver Kunju Kunju Damodaran, holder of MDL. 620 & B. 5822 of Goods vehicle TCK. 1794 in connection with Crime No. 86|51 of Ettumanoor station, pending receipt and disposal of his explanation.

(2) Explanation of the driver dated 23-6-52 and report of T. S. I., Meenachil dated 26-6-52.

ORDER.

The period of suspension of the MDL. is limited to 2 months from the date of seizure *viz.* 21-6-52.

(3)

DATED 30TH JUNE 1952.

K. 252|Tra. Gl|52. *9th July 1952.*

Read:—(1) P. R. drawn up by T. S. I. Meenachil dated 18-6-52 stating that Stage Carriage TCK. 2094 driven by Chacko, holder of MDL. 669 and Badge 3360 and conducted by Mathew holder of P. B. 203 and Badge 3774 was found conducting service at unauthorised timings, violating the time schedule on 17-3-52.

(2) Recommendation of A. S. P., Meenachil dated 22-6-52.

ORDER.

The C. C. of the driver and P. B. of the conductor are suspending pending receipt and disposal of their explanations.

(4)

DATED 30TH JUNE 1952.

K. 251|Tra. Gl|52. *9th July 1952*

Read:—(1) P. R. drawn up by T. S., I. Meenachil dated 12-5-52 stating that Stage Carriage TCK. 1846 driven by K. J. Chacko, Kanikkodiyil, Kothanalloor, holder of MDL. K. 669|51 and Badge 3360 and conducted by P. V. Karunakaran Nair, Puthuseril Vadayar holder of P. B. 910|24 and badge 4812 was found conducting unauthorised service up to Kanakari instead of conducting service up to Kuravilangad on 8-11-51 at 11·15 A. M. u|s. 42 of Act IV of 1939 punishable under Section 123.

(2) Recommendation of the A. S. P., Meenachil dated 14-5-52 thereon.

ORDER.

The CC. of the driver and P. B. of the conductor are suspended pending disposal of their explanations.

(5)

DATED 2ND JULY 1952.

K. 253|Tra. Gl|52. *9th July 1952*

Read:—(1) Report of C. I., Kanjirappally dated 23-6-1952 stating that at 3 P. M. when Stage Carriage TCQ 843 was checked at 37th mile K. K. Road, there were 47 persons against 30 allowed. The driver was one Kunjan Pillai Kuttan Pillai, Kuruppen Etta House, Kaviyoor, Thiruvella holder of MDL. 2535|51 and Badge 539 and conductor was P. Samuel, Thoppil Peedikayil House, Thukalasserry, Thiruvella (PB. No. 385|22 & Badge 1788).

ORDER.

The C.C. of the driver is suspended for one week and the P. B. of the conductor for one month from the date of surrender.

(6)

DATED 30TH JUNE 1952.

K. 243|Tra. Gl|52. *9th July 1952.*

Read:—Report of S. I., Kanjirappally dated 4-6-52 stating that on 2-6-52 at 12·45 Noon when Stage Carriage TCK. 1190 was checked at 30th mile, K. K. Road, there were 39 passengers against 24 sanctioned. The driver was one Thomas Thomas, Kaippaparambil, Palluruthy, Cochin, holder of MDL. 678|51 and Badge 1619 and conductor was one Mohammed. Moideen, C|o. Kohinoor Motors, Changanacherry, holder of Pass Book No. 222 and Badge 1623.

(2) Proceedings K. 229|Tra.Gl|52 dated 21-6-52 suspending the P. B. of the conductor for one month for overload detected by C. I., Kanjirappally on 15-6-52 in Stage Carriage TCK. 1190.

ORDER.

The P. B. of the conductor is suspended for a further period of 2 months and warned for cancellation of the P. B. for any such subsequent offence.

District Police Office, Kottayam. (Sd.) *District Licensing Authority.*

NOTIFICATION.

K. 943|MV|52. *3rd July 1952.*

The public are hereby informed that the registration and the registration certificate in respect of Car TCK. 441 registered in the name of Sri T. M. Abraham, Thekkekara Kaduppill, Thottackad, Puthuppalli is cancelled under Section 34(4) of the M. V. Act of 1939 since the vehicle was removed from this State and reregistered in Tirunelveli as MDT. 2468. This identification No. should not be used on any other vehicle without previous orders from this office.

Kottayam. T. PAUL, *District Superintendent of Police.*

PROCEEDINGS OF THE DISTRICT SUPERINTENDENT OF POLICE, TRICHUR.

(1)

DATED 28TH JUNE 1952.

Read:—This office proceedings dated 23-4-52 suspending the Motor Driving License of driver Sri Kalarikal Veetil Devassy Vargheese, (MDL. C. 28|52) in Cr. 32|52 of Alwaye Station.

(2) Explanation of the driver dated 18-6-52 and perused other relevant records and passed the following;

ORDER C. 116|MVP|Occ|52 DATED 28TH JUNE 1952.

The Motor Driving License of the driver is restored treating the period as suspension.

(2)

DATED 8TH JULY 1952.

Read:—Report dated 6-7-52 from S. I. P. Trichur Cusba station in Cr. No. 98|52 of that Station, that Goods Vehicle TCC. 1544 belonging to The Alagappa Textiles, driven by Swaminathan, holder of MDL. No. C. 546|52 and badge No. 2297 dashed against one Puthiaveetil Adima Kunjava on 5-7-52

at Ollukkara on the Trichur-Vaniampara road, a place 4 miles and 1 furlong from Trichur coming in the opposite direction, in a rash and negligent manner causing serious injuries, and passed the following.

ORDER C. 183|MVP|Occ|52
DATED 8TH JULY 1952.

The Motor Driving License of the driver is suspended pending receipt and disposal of his explanation.

(3)

DATED—7TH JULY 1952.

Read:—(1) This Office proceedings dated 22-12-51 suspending the Motor Driving License of drivers of Buses TCC. 1964 and 2010.

(2) Explanation dated 13-5-52 from K. Ramaswamy, Driver of Bus TCC. 1964.

Also perused the other relevant records and passed the following.

ORDER C. 143|MVP|Occ|51
DATED 7TH JULY 1952.

Motor Driving License No. 6758|51 of K. Ramaswamy, Driver of bus TCC. 1964, U. C. T. Trichur is restored treating the period as suspension.

(4)

DATED 28TH JUNE 1952.

Read:—(1) P. R. submitted by S. I. Wadakkancherry against conducter C. O. Lazar, S|o Chakkalakkal Ouseph, Chembookavu (P. B. 67|19 and badge 555) for carrying excess luggage on the top of bus TCC. 1988 and for allowing illicit transport of 20'6 paras of rice from Chelakkara to Kunnamkulam on 13-10-51.

(2) Explanation of the conductor dated 5-11-51.

(3) Recommendation of A. S. P. Trichur dated 17-6-52 and passed the following—

ORDER C. 88|MVP|Occ|51
DATED 28TH JUNE 1952.

The Pass Book of the conductor is suspended for one month from the date of surrender.

(5)

DATED 28TH JUNE 1952.

Read:—C. D. dated 23-3-52 of Tr. S. I. Ernakulam in Cr. 21|52 of Ernakulam casba that lorry TCK. 1043 driven by V.K. Kesavan, Valiyaparambil House, Trikkakara (MDL. C. 1784|51) hit against a cooly and caused injuries to him due to rash & negligent driving and passed the following—

ORDER C. 150|MVP|Occ|52
DATED 28TH JUNE 1952.

The Motor Driving License of the driver is suspended pending receipt and disposal of his explanation.

Trichur. (Sd.)
Dist. Supdt. of Police

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV TRIVANDRUM, TUESDAY, 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127 No. 30

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

STANDING NOTICES.

22nd December 1950.

It is hereby notified for the information of the public that the damaged wooden platform bridge in 1|1 Adoor-Thumpamon road is being reconstructed and as such through vehicular traffic in the 1st mile is prohibited.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അടൂർ-തുമ്പമൺ റോഡ് ഒന്നാം മൈലിൽ ഒന്നാം ഫർലാംഗിലുള്ള കേടുപിടിച്ച തടിപ്പാലം പൊളിച്ചു പണിയുന്നതിനാൽ ഒന്നാം മൈലിൽ കൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Adoor. P. N. Jacob, *Sub-Division Officer.*

December 1950.

The public are informed that the cement concreting to M.C. Road from 71st mile stone (Mulakkazha to 103rd mile, Ettumanoor) is in progress at different places. The road in many places is narrow and diversions are provided in many places. In places where concreting is done in half width the other half widths of the road are only opened for traffic. So all vehicles and pedestrians passing along the portion are informed of the difficulties and requested to proceed slowly and carefully sticking to the traffic signs provided along the road.

October 1950

It is hereby notified for the information of the public that the plying of loaded vehicles over 3 tons along the bridge in 4th mile Marthandam—Pachiparai road at Thiruvattar is prohibited.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, മാർത്താണ്ഡം-പേച്ചിപ്പാറ റോഡ് 4-ാമത്തെ മൈൽ തിരുവട്ടാർ പാലത്തിൽ കൂടി മൂന്ന് ടൺ ഭാരത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വാഹനങ്ങളെ ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Nagercoil. P. Thanu Pillai, *Executive Engineer.*

It is hereby notified for the information of the public that improvements to the road and construction of culverts are in progress in Mannar-Veeyapuram road in the portion from Mannar to Elampanamthodu. The road at this portion is therefore closed for vehicular traffic till the above works are over.

V. R. D. Sub-Division, Thiruvella. P. Philiposs, *Special Sub-Division Officer.*

NOTICE.

3rd May 1952.

It is hereby notified for the information of the public that the portion of the Lalam-Ponkunnam Road in miles 12|5-8 (4 furlongs) is closed for vehicular traffic from 7-5-52 till further notice as the work of forming the approaches to the High Level bridge at Meenachil has been taken up for execution.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

പാലാ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ലാലം-പൊൻകുന്നം റോഡിന്റെ 12-ാം മൈലിൽ 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ഫർലോംഗിൽ (4 ഫർലോംഗ്) കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം ഇനിയൊരു പരസ്യം ചെയ്യുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Kottayam. P. Gangadharan Pillai, *Special Engineer.*

STANDING NOTICE.

February 1952.

It is hereby notified for the information of the Public that the plying of loaded vehicles over the bridge at 6|3 of Nemmara-Olipara road is prohibited.

Chittur. K. M. Abraham, *Assistant Engineer.*

NOTIFICATIONS.

28th April 1952.

It is hereby notified for the information of the public that as the work of "Reconstructing the bridge at 1|1 of Mukkattukara road in Trichur Taluk" is proposed to be taken up from 5th May 1952, Vehicular traffic along the above road is prohibited until further orders.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ "തൃശ്ശൂർ താലൂക്കിൽപ്പെട്ട മുക്കാട്ടുകരറോഡിൽ ഒന്നാം മൈൽ ഒന്നാം ഫർലോങ്ങിലുള്ള പാലം" പുതിയതായി പണിയിച്ചുതുടങ്ങുവാൻ ൫–൫–൫൨ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി റോഡിൽക്കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം ഇനി ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

(Sd.)
Assistant Engineer.

19th March 1951.

It is hereby notified for the information of the public that the junghar service at Cheriapalam ferry will be closed for vehicular traffic from 19th March 1951 due to the reconstruction of the bridge at the site.

P. W. D. Sub-Division Office, Alwaye. K. MUTHANNA, *Sub-Division Officer.*

STANDING NOTICES.

17th March 1952.

It is hereby notified for the information of the Public that the bridge in 5|5 of Kizhakambalam road is under reconstruction and hence traffic through the above bridge is closed from 18-3-1952. Vehicles that pass through the above road may however take the deviation road with care but loaded vehicles are strictly prohibited.

It is hereby notified for the information of the Public that the work of semi-grouting Alwaye-Parur road between Manjally junction and Manakkalpady has been started. Traffic through this portion of the road is therefore closed keeping Manjally loop road as a deviation road.

Alwaye. R. VELAYUDHAN NAIR, *Sub-Division Officer.*

23rd December 1950.

The public are hereby informed that the work of constructing a bund and sluice in Edapally Thodu is being taken up by the Department. As such Vallom traffic along the canal will not be allowed from the date of publication of this notice.

P. W. D. Sub-Division Office, Alwaye. V. V. GOPALAKRISHNA AIYAR, *Executive Engineer-in-charge.*

CAUTION

PERINCHANI DAM.

21st May 1951.

Visitors are requested to obtain previous permission of the Assistant Engineer, Perinchani Sub-Division, before visiting the works in progress.

As the works are in various stages of progress, it is requested that the Visitors will go over the work with due care and shall do it at their own risk.

Kulasekharam. G. R. OLIVER, *Resident Engineer.*

No. B. 247|50. *14th August 1951.*

It is hereby notified for the information of the public that the plying of loaded vehicles over the bridge at 5|6 of the Velanthavalam road is prohibited.

P. W. D., Chittur. K. P. ACHUTHA MENON, *Assistant Engineer.*

25th August 1951.

It is hereby notified for the information of the public that the junghar service at Cheriapally crossing in Parur—Varapuzha road will be closed to traffic until further orders from 25th August 1951 in connection with the construction of high and low level jetties at the crossing.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

പറവൂർ—വരാപ്പുഴ റോഡിൽ ചെറിയപ്പള്ളി കടത്തു കടവിൽ ജട്ടിവേല നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി കടവിലുള്ള ചങ്ങാടകടത്തു ൨൫–൮–൫൧ മുതൽ ഇനി ഒരു നോട്ടീസ് ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതുവരെ നിറുത്തൽ ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

Division Ernakulam. V. V. GOPALAKRISHNA AIYAR, *Executive Engineer.*

STANDING NOTICE.

9th July 1952.

It is hereby notified for the information of the public that vehicular traffic along the roads, names given below, is prohibited until the improvement works are completed.

V. R. D. Sub-Division, Quilon. J. D. BAYLISS PAUL, *Special Sub-Division Officer.*

Name of roads.

1. Road from Karalimukku to Kadavazha in West Kallada.
2. Road from Kallada to Puthur.
3. Road from Ramankulangara to Marathady Temple.
4. Road from 4|4 Chavara Pattukadavoo road to Pulimoottil landing.

1st November 1951.

It is hereby notified for the information of the public that the double vent culvert in 13|2 Balamore road is damaged and unsafe and as such all vehicular traffic over the culvert is strictly prohibited until further notice.

இதனால் பொதுஜனங்களை அறிவிப்பது என்னவென்றால், பாலமோர் ரோட்டில் பதிமூன்றாம் மைல் இரண்டாவது பர்லாங்கிலிருக்கும், இரட்டை கண்ணுள்ள கலுங்கு அழிந்துபோய் அபாய நிலைமையிலிருப்பதால், அதன் மேல் வாகனப் போக்குவரத்தையும், மேலால் இது சம்பந்தமாய் ஒரு பதில் முன்னறிவிக்கும் வரையில், தடைசெய்யப்பட்டிருக்கிறது.

A. Muthiah,
Sub-Division Officer.

Nagercoil.

28th November 1951.

It is hereby notified for the information of the public that a cartable bridge across T. S. Canal 21st mile is under construction and as such through vehicular traffic in the Varkala-Plavazhikom road is prohibited until further notice.

Sub-Division Office, Attingal.

C. B. Madhusudana Rao,
Assistant Engineer.

NOTIFICATION.

23rd November 1951.

It is hereby notified for the information of the public that a jetty at Nedungad, in Survey No. 757|1 and 2 of Nayarambalam village has been constructed as per the specification and plan current in the department and is thrown open for the use of the travelling public from the date of this notification. All Motor boats running service whether special or regular should touch the jetty as is being done in all other jetties in the boat route irrespective of the fact whether accommodation is available or not.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, നായരമ്പലം വില്ലേജ് സർവേനമ്പർ 757/1, 2-ൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുള്ള നെടുങ്ങാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ജട്ടി ഉണ്ടാക്കി പണി തീർന്നിട്ടുള്ളത് യാത്രക്കാരായ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും യാത്രക്കാരെ സ്പെഷ്യലായോ റെഗുലറായോ സർവീസ് ഓടിക്കുന്ന എല്ലാ മോട്ടോർബോട്ടുകളും യാത്രക്കാർ കയറുവാൻ സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ബോട്ട് റൂട്ടിലുള്ള മറ്റു ജട്ടികളെപ്പോലെ പ്രസ്തുത ജട്ടിയിലും അടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

Alleppey.

(Sd.)
Canal Sub-Division Officer.

NOTICES.

5th April 1952.

As the Culvert in 2|1 Sreemoolavilasom Road, Vennikulam Section is under reconstruction the traffic along this road is diverted along Sreemoolavilasom Road 1st Mile, thence *via* Puramattam market to Kumbanadu Road and thence *via* Eraviperoor Pulladu Road and thence *via* Krishnan Nair Road.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

വെണ്ണിക്കുളം സെക്ഷനിൽപെട്ട ശ്രീ. എം. വി. റോഡ് 2-ാം മൈൽ ഒന്നാം ഫർലോങ്ങിലുള്ള കലുങ്ക് പൊളിച്ച് പണിയുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ റോഡുകൂടി പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ ശ്രീ. എം. വി. റോഡ് ഒന്നാംമൈലിൽ നിന്നും പുറമറ്റം—കുമ്പനാട് റോഡ് വഴിയും, ഇരവിപേരൂർ–പുല്ലാട് റോഡ് വഴിയും, കൃഷ്ണൻനായർ റോഡ് വഴിയും കൂടി പോകേണ്ടതാകുന്നു.

6th December 1951.

It is hereby notified for the information of the public that the wooden decking of the Panthiradi Bridge at 5|1 Kumbanad-Cherukolpuzha road is in an unsafe condition and hence passage of loaded vehicles over the bridge is prohibited until further notice. Loaded vehicles are therefore to unload and proceed at a slow speed not exceeding 5 miles per hour.

ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കുമ്പനാട്—ചെറുകോൽപുഴ റോഡിൽ അഞ്ചാംമൈൽ ഒന്നാംഫർലോങ്ങിലുള്ള പന്തിരടിപാലത്തിന്റെ പലകകൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതിനാൽ ഭാരം കയറിയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ ടി പാലത്തിൽകൂടി പോകുന്നതിനെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പാലത്തിൽകൂടി പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഭാരം ഇറക്കി മണിക്കൂറിൽ അഞ്ചുമൈലിൽ കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ സാവധാനത്തിൽ പോകേണ്ടതും ആകുന്നു.

Sub-Division Office,
P. W. D., Thiruvellah.

K. Madhavan Nair,
Assistant Engineer.

NOTIFICATION.

14th May 1952.

It is hereby notified for the information of the public that as the work of "Reconstructing the culverts in the Cherur Road in Trichur Taluk" is proposed to be taken up from 24-5-52. Vehicular traffic along the above road is prohibited until further orders.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ "തൃശൂർ താലൂക്കിൽപ്പെട്ട ചേറൂർ റോഡിലെ പാലങ്ങൾ" പൊളിച്ചു പണിയുന്ന വേല 24-5-52 മുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാൽ ടി റോഡിൽക്കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

P. W. D.
Sub-division,
Trichur.

P. V. John,
Asst. Engineer.

NOTIFICATIONS.

8th December 1951.

It is hereby notified for the information of the Public that as per sanction accorded by Government, the Kuzhithurai Palace in Kuzhithurai Taluk is declared a II Class Rest House and it will be available for occupation by the Travelling Public from 1-2-1952. The occupation of the building will be subject to the rules in force for Second Class Rest House.

Nagercoil.

A. K. Krishna Iyer,
Executive Engineer.

25th April 1952.

It is hereby notified for the information of the public that the wooden docking of the Kuttampuzha Bridge at 12/6 Kothamangalam-Perumbankuthu road is in an unsafe condition and hence passage of loaded vehicles over the bridge is prohibited until further notice. Loaded vehicles are therefore to unload and proceed at a slow speed not exceeding 5 miles per hour.

ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, കോതമംഗലം-പെരുമ്പൻകുത്ത് റോഡ് ൧൨-ാംമൈൽ ൬-ാം ഫർലാംഗിലുള്ള കുട്ടമ്പുഴപാലത്തിന്റെ പലകകൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതിനാൽ ഭാരംകയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ പാലത്തിൽകൂടി പോകുന്നതിനെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. പാലത്തിൽകൂടി പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ ഭാരം ഇറക്കി ൫ മൈലിൽ കൂടാത്ത വേഗതയിൽ സാവധാനത്തിൽ പോകേണ്ടതും ആകുന്നു.

Muvattupuzha.

(Sd.)
Sub-Division Officer.

It is hereby notified for the information of the public that as the work of "constructing a culvert in 1|3 Anthianadu-Molukavoo road" is proposed to be taken up from 1st May 1952 vehicular traffic along the above road is prohibited until further notice.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, "അന്തിയനാട്-മേലുകാവു റോഡ് ൧-ാംമൈൽ ൩-ാം ഫർലാംഗിലുള്ള കലുങ്കിന്റെ പണി" ൧-൫-൧൯൫൨ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി റോഡിൽകൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം ഇനി ഒരു ഉത്തരവു ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

P. K. VIKRAMAN NAIR,
Sub-Division Officer.

STANDING NOTICE.

18th June 1952.

It is hereby notified for the information of the public that the plying loaded vehicles over the bridge at 7|4 of Bandithavalam road is prohibited.

Chittur.

K. M. ABRAHAM,
Assistant Engineer.

SHORT TENDER NOTICE.

June 1952.

1. Name of work:—Remetalling the worst portions of K. K. road milos, 53, 54, 56 and 57
2. Locality:—Peermade Sub Division, Peermade Section.
3. Date of receipt of tender:—4 P. M. on or before 16th July 1952.
4. Special earnest money:—Rs. 600.
5. Date of completion of work:—Within 4 months from the date of issue of orders.
6. Probable amount of contract:—Rs. 28350.

Detailed tender and specifications can be had from the office of the undersigned or from the office of the Sub-division Officer, Peermade on any working day during office hours.

Kottayam.

K. GOPALA PILLAI,
Executive Engineer.

24th April 1952.

It is hereby notified for the information of the Public that the work of re-decking the bridge at 5|5 Marady-Mannathur road is being taken up and hence vehicular traffic on the above road is prohibited from 26-3-52 till further notice. Vehicles can adopt the diversion route along Muvattupuzha-Piravom road and Central cross road I Section.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, മാറാടി-മണ്ണത്തൂർ റോഡ് ൫-ാംമൈൽ ൫-ാം ഫർലാംഗിലുള്ള പാലത്തിന്റെ പലകകൾ പുതുക്കി പണിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി റോഡിൽകൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം ൨൬-൩-൫൨ മുതൽ ഇനിയൊരു നോട്ടീസ് വരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴ-പിറവം റോഡും സെൻട്രൽക്രോസ് റോഡ് ഒന്നാം സെക്ഷനും ഉപയോഗിച്ച് ഗതാഗതം ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

(Sd.)
Executive Engineer.

STANDING NOTICE.

14th May 1952.

It is hereby notified for the information of the Public, that vehicular traffic over the Bridge in 1|5 'Puthen Theruvu to Thurayil-Road' is prohibited until further notice as the Bridge is unsafe.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽ, പുത്തൻതെരുവു-തുറയിൽ റോഡിൽ ഒന്നാം മൈലിൽ അഞ്ചാം ഫർലാങ്ങിൽ ഉള്ള തടിപ്പാലം അപകടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ടി പാലത്തിൽകൂടി ഉള്ള വാഹനഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Quilon.

G. GEORGE,
Assistant Engineer.

NOTIFICATION.

21st May 1952.

It is hereby notified for the information of the Public that as the Chungam bridge in 1|1 Kottayam-Parippu is unsafe, traffic of loaded vehicles over the bridge is prohibited until further notice. Vehicles should be unloaded and proceed.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, കോട്ടയം-പരിപ്പുറോഡിൽ ൧-ാം മൈൽ ൧-ാം ഫർലാംഗിലുള്ള ചുങ്കംപാലം സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതിനാൽ ടി പാലത്തിൽകൂടി ഭാരംകയറ്റിയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഗതാഗതം ഇനി ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ ഭാരം ഇറക്കിയിട്ടു വേണ്ടു പോകേണ്ടതാണ്.

Kottayam.

P. K. VIKRAMAN NAIR,
Sub Division Officer.

STANDING NOTICE.

26th June 1952.

It is hereby notified for the information of the public that improvement works and construction of culverts in the roads named below are in progress. The roads are, therefore, closed for vehicular traffic till the above works are completed.

1. Ramapuram Vettathukadavoo road. (Karthigapally Taluk)

2. Kulamadamukku Pallickal road. (Quilon Taluk)

V. R. D. Special Sub-Division Office,
Quilon.

J. D. BAYLISS PAUL,
Special Sub-Division Officer.

Notice Inviting Tenders for Work.

15th July 1952.

Sealed Tenders are invited for the following work:—

Name of work.—Improvements to the Mannar Veeyapuram road.

Locality.—2nd Section from Veeyapuram to Elampanam thodu, Karthigappally Taluk.

1. The items and sub-heads of works to be done are enumerated in the sub-joined schedule. Unless otherwise specified the tender must be for the whole or any individual work and part tenders are liable to rejection. A Contractor may tender for more than one work with the earnest money deposit specified in each case, but shall not tender for any part of a work only, unless specifically so required.

2. All works shall be done in conformity with the specifications and conditions of Contracts in force in the P.W.D. Tenderers must quote their own rates specifically for each item, without reference to the Departmental estimates or the current Schedule of rates, the rates quoted shall be inclusive ones, covering all the operations contemplated in the specifications and tender schedules and all incidental work necessary for such operations such as shoring, bailing, formwork, scaffolding etc.

3. Tender sealed and endorsed as such with the name of the work clearly written thereon, should be delivered at the office of the Special Sub-Division Officer, V. R. D. Quilon before 4 P.M. on or before 11th August 1952. They will be opened at the office of delivery by the undersigned or such Officer as may be authorised in this behalf in the presence of such of those tenderers or their authorised agents as may be present. The total amount of each tender will be read out, the tender and all corrections in the tender will be attested by the tender opening officer with dates and initials and by the tenderer, if present. A list of corrections which remain unattested by the tenderer will be made out and pasted to each tender. Details of individual rates will be treated as confidential and will not be read out. Each tender should be accompanied by a chalan receipt for an earnest money deposit of Rs. 900 in a Government Treasury. Tenders not accompanied by such deposit or receipt will not be considered. Contractors who have deposited permanent earnest money and have secured exemption from individual payments, need not do this, except when special earnest money is asked to be deposited.

4. The tender will be considered firm for acceptance for a period of six months from the date of opening the tenders and the tenderers will not be free to withdraw or modify their tender within this period, or till after they are decided, whichever is earlier, except on pain of forfeiture to Government of the earnest money deposited.

5. Before commencing work or within a week after the date when the acceptance of his tender has been intimated to him, the tenderer shall deposit a sum sufficient to make up the balance of 5 per cent of the probable value of Contract which together with the amount of earnest money deposited shall be treated as security for the proper fulfilment of the same and shall execute an agreement for the work in the P. W. Schedule Form. If he fails to do this or to start work immediately after signing the agreement or in the case of P. W. Contracts, maintain a minimum specified rate of progress (to be specified in each case in the Tender Schedule), the earnest money and security deposit shall be forfeited to Government and fresh tenders shall be called for or the matter otherwise disposed of. If as a result of such measures due to the default of the tenderer to pay the requisite deposit, sign contracts or take possession of the work, any loss to Government results, the same will be recovered from him as arrears of revenue, but should it be a saving to Government, the original contractor shall have no claim whatever to the difference. Recoveries on this or any other account will be made from the sums that may be due to the Contractor on this or any other subsisting contracts or under the Revenue Recovery Act, or otherwise as the Government may decide.

6. The acceptance of the tender rests with the Superintending Engineer Southern Circle Trivandrum who does not undertake to accept the lowest or any particular tender.

7. The right to carry out the work either in conformity with or in a manner entirely different from the terms of this invitation, that may be considered most suitable subsequent to the receipt of tenders due to exigencies of work is reserved with the Department.

8. Drawings, schedule of quantities, specifications of work to be done and conditions of contract to be entered into can be seen at the office of the undersigned and/or of the Superintending Engineer, Trivandrum on any working day during office hours, or purchased from the Executive Engineer's Office on payment of a cost of Rs. per set. It shall be definitely understood that the Government does not accept any responsibility for the correctness or completeness of the schedule, that the schedule is liable to alteration by omissions, deductions, or additions at the discretion of the competent Departmental Officer or as set forth in the conditions of Contract. The tenderer will however base this tender amount in the case of lump sum tender, on the basis of those quantities etc.

9. Printed Departmental forms of tender and general specifications can be obtained from the office of the undersigned at a cost of four chuckrams each. Tenders not submitted in such printed forms, or submitted incomplete in any respect whatever such as unattested errors and corrections in rates, quantities, units or amounts, figures not expressed in words, totals of Contract not entered etc., shall be liable to summary rejection.

10. The earnest money deposit of the unsuccessful tenderer will be refunded as soon as possible after the tenders are disposed of.

11. Solicitors' fee if any, should be paid to the Law Officers of Government for scrutinising or drawing up of agreements, will be paid and recovered from the successful tenderer.

12. Tenderers must also state in their tenders if they are prepared to carry out at their tendered rates such portion or portions of the work as may finally be allotted to them by the Officer deciding tenders.

13. Any further information necessary can be obtained at the office of the undersigned on all working days during office hours.

14. The work should be completed in all respects in nine months from the date the order to start work is issued.

15. No authorised variation shall vitiate the contract, but additions and omissions shall be measured up and dealt with as under:—

(a) In case final measurements are claimed, they shall be taken only for those items for which either the Contractor or the Executive Engineer claims final measurements and the quantities of the remaining items in Schedule, shall be accepted as correct. The lump sum amount mentioned in the agreement will then be varied by adding thereto or deducting therefrom as the case may be, the difference (if any) between the amounts mentioned in Schedule for such items and the amounts arrived at by calculation at contract rates based on the revised quantities for the same, obtained by the final measurements aforesaid.

(b) If there is no rate in Schedule for additional work ordered to be carried out by the Executive Engineer, then, prior to execution of the additional work a rate for the additional work shall be agreed upon entered on a supplemental slip signed and dated by the Contractor and the Executive Engineer (or the higher sanctioning authority as the case may require) and the supplemental slip shall be attached to the agreement. A copy of the supplemental slip shall also be given to the Contractor.

(c) In the event of the Executive Engineer and the Contractor failing to agree on a rate for such additional work, then the Executive Engineer may, at his option, either

(i) Employ other parties to carry out the additional work and send workmen upon the premises to execute fittings and other works not included in the contract, for whose operations, the Contractor is to afford every reasonable facility during ordinary working hours provided that such operations shall be carried on in such a manner as not to impede the progress of the work included in the contract. But the Contractor is not to be responsible for any damage which may happen to or be occasioned by any such fittings or other works, provided he complies with the Executive Engineer's instructions in connection therewith, and provided that the damage is not caused by himself or his workmen.

The Contractor shall at all times, co-operate, assist, attend on and afford facilities for such specialists as may be employed by the Executive Engineer on other works in connection with the building allowing them, free of charge, the use of all plant, light and water installed in the works. The Contractor shall also cease such special work or protect it as instructed, to avoid injury during progress of the work. For failure to so protect, the Contractor must make good any damage caused, or

(ii) the Contractor shall execute the work upon written orders from the Executive Engineer and the cost of the labour and materials plus 10 per cent thereon shall be allowed therefor provided that the vouchers for the labour and materials employed shall have been delivered to the Executive Engineer or his representative within seven days after such work shall have been completed. If the Executive Engineer considers that payment for such work on the basis of the vouchers presented unduly high he shall make payment in accordance with such valuation as he considers fair and reasonable and his decision in the matter shall be final, if the amount involved in the additional payment is Rs. 10-0 or less, for each occasion on which such additional works shall have been authorised. If such amount exceeds Rs. 1000, the Contractor shall have the right to submit the matter to arbitration under the provisions of the arbitration Clause hereunder:—

Arbitration:—In case of any dispute or difference between the parties to the contract either during the progress or after the completion of the works or after the determination, abandonment or breach of the contract as to the interpretation of the contract, or as to any matter or thing arising thereunder except as to the matter left to the sole discretion of the Executive Engineer under the clauses of this preliminary Specification, or as to the withholding by the Executive Engineer of any bill to which the Contractor may claim to be entitled, then either party shall forthwith give to the other notice of such dispute or difference, and such dispute or difference shall be and is hereby referred to the arbitration of the Chief Engineer or in the case of contracts entered into by the Chief Engineer, any officer of Government appointed in this behalf for the case in dispute and the award of the Chief Engineer or such other officer shall be final and binding on the parties. Progress of the work shall not be suspended or delayed because of reference of any dispute or difference to arbitration and the Executive Engineer's decision on such dispute or difference shall be conclusive until reversed by the Chief Engineer. The Chief Engineer or such other officer as aforesaid shall not be required to hear or receive formal evidence, and shall have power to view the subject matter of the disputes with or without the parties or their agents. The Chief Engineer shall have power to open up review and revise any certificate, opinion, decision, requisition or notice, save in regard to the matters expressly excepted and to determine all matters in dispute which shall be submitted to him, and of which notice shall have been given as aforesaid, in the same manner as if no such certificate, opinion, decision, requisition, or notice had been given. Upon every or any such reference the cost of and incidental to the reference and award respectively, shall be in the discretion of the Chief Engineer, who may determine the amount thereof, or direct the same to be taxed as between solicitor and client or as between party and party and shall direct by whom and to whom and what manner the same shall be borne and paid:

Provided that Government shall not be liable in any claim in respect of any such dispute or difference until the liability and the amount thereof shall have been referred to and decided by the Chief Engineer.

(iii) If in the opinion of the Executive Engineer, a rate for the additional work is not capable of being properly assessed at prior to execution of the work, or if the work is not capable of being properly measured, then the cost and payment thereof shall be dealt with as provided in the preceding clause (ii).

16. The Contractor shall not without the previous sanction in writing of the authority accepting the tender, execute any power of attorney in respect of any matter, touching this contract, and any such power of attorney executed without such sanction shall not be recognised by or be binding upon Government or their officers. It shall be entirely within the discretion of the authority accepting the tender either to grant such sanction or to refuse it or to revoke a sanction once given.

17. Cement and M. S. rods for reinforcement required for the work will be supplied departmentally at Divisional Stores, Quilon and their value recovered at Rs. 125-4-0 per ton of cement and Rs. 13-11-0 per Cwt. of M. S. rods. Cement and rods so issued shall remain the property of Government though in Contractor's custody and shall not be removed from the stores at worksite except under written authorisation by a competent authority.

18. The Contractor will be exempted from payment of seigniorage for rubble and metal quarried from P. W. D. quarries exclusively for P. W. D. work. If the P. W. D. quarries are not situated within a convenient distance from the site of the work, the Contractor's quoted rates shall be inclusive of seigniorage, ground rent etc., that may be payable to the owners of private quarries.

19. In making payment, the total amount of the bill will be rounded off correct to the nearest rupee if the amount is above Rs. 25 and to the nearest anna if the amount is below Rs. 25.

20. When Steam Road Rollers are hired out to Contractor, split fuel required for the efficient working of the roller shall be supplied by the Contractor. In addition, recovery towards roller charges (oils and stores plus staff charges) shall be effected from the Contractor at the rate of Rs. 216 per month of 25 working days for the full period the roller is in charge of the Contractor, including all non-working days. For a period less than a month, the rate shall be calculated at Rs. 7 a day the roller is in charge of the Contractor including non-working days.

21. For motor roller, the recovery for roller charges, plus fuel, oil etc., shall be effected from the Contractor at Rs. 10 per 8 hour day. Recovery shall be effected for the full period, the roller is in charge of the Contractor including non-working days. If the roller is worked for more than 8 hours a day, a further charge of Rs. 1-4-0 per hour will be made and all overtime charges to the staff will also be collected.

22. Excess up to 10 per cent of the Schedule quantities should be done by the Contractor at his agreed rates. But if the excess is over 10 per cent due to *bona fide* changes in design, extra rates if any required by the Contractor should be asked for within 10 days of such excess arising, and settled before hand in writing, if not the Contractor will be paid only his agreed rates whatever the excess may be. Any excess quantity of work or extra items done without the written authority of a Departmental Officer, not below the rank of a Section Officer will not be paid for.

23. Value of quantities of Departmental materials issued for the work unaccounted for by the Contractor will be recovered from him at book-rates plus 20 per cent. storage value or the current market value whichever is higher. Market value will be the retail selling price of the material in the locality of the work or the nearest market town, current on the day of issue. The Executive Engineer shall obtain this information and record it for reference within 7 days of such issue, sending a copy to the Contractor. The decision of the Chief Engineer regarding current market rates shall be final and binding on the Contractor.

24. Tenders which are not in conformity with this tender notice are liable to rejection.

25. This tender notice with the conditions stated herein, will form part of the Contract documents.

SCHEDULE.

Name of work: Improvements to the Mannar Theyyapuram road 2nd Section from Veeyapuram to Elampozham thodu.

Quantity.	Details of work.	Unit.
	APPENDIX A.	
1. L. S.	Cutting and rooting out trees including asithe and other obstructions from existing sides of the road	L. S.
2. 136500 Cft.	Earth work raising and widening the road, so as to have a clear width of 18 ft. in all places in embankment portions, and 22 ft. in land portions including cutting and conveying average one furlong head load and filling and consolidating in 6 in. layers etc., complete	1000 Cft.
3. 165900 Sft.	Sectioning the roadway 14 ft. wide and 6 in. depth to new road including cutting and filling etc., wherever necessary	100 Sft.
4. 71100 Cft.	Supplying good gravelly (or laterite) earth and stacking uniformly on the road side	100 Cft.
5. 29625 Cft.	Do. do. sifted silicious gravel and stacking uniformly on the road sides	100 Cft.
6. 4937·51 Cft.	Do. do. 1st class river sand for blinding 1/2 in. thick Do. do.	Do.
7. 71100 Cft.	Spreading gravelly (or laterite) earth 12 ft. wide and 6 in. depth including watering and consolidating with heavy steam roller etc., complete as per specification	Do.

8.	20625 Cft.	Spreading gravel 10 ft. wide and 3 in. thickness including watering and consolidating with stone roller including blincing surface 1/2 in. thick with river sand including forming sides 5 ft. wide on either sides etc.. complete as per specification	100 Cft.
9.	148000 Sft.	Turfing slopes with special turf available in the locality in 3 miles including watering and maintaining till it takes root	100 Sft.
10.	2 Nos.	Supplying and fixing mile stones 1st class 1 1/2 ft. x 15 in. x 9 in. top 2 1/2 ft. dressed 3 lines in front and 2 lines in sides and rear item 419	Each.
11.	15 Nos.	Supplying and fixing furlong stones 1st class 2 1/4 ft. x 9 in. x 4 1/2 in. top 1 ft. dressed three lines in front and two lines in sides and rear	Each.
12.	45 Nos.	Supplying and fixing P. W. D. boundary stones 2 ft. x 7 1/2 in. x 7 1/2 in. in gravel concrete 1 1/2 ft. x 1 1/2 ft. x 1 1/2 ft. and two lines dressed at top and sides for 3/4 ft. length including cutting letters etc. complete	Each.

Probable amount of contract—Rs. 48,850.

N. B. Rate in Rs. as. ps. should be shown against each item separately.

CONDITIONS.

1. L. S. items will be paid for based on the actual quantities of works done whenever they are measurable, or based on quantities of materials and labour at the agreed rates for such of items, if any, or at current schedule of rates for extra items limiting however to the L. S. amounts agreed to by the contractor or the sanctioned estimate whichever is less.

2. Payments will be limited subject to availability of funds.

3. All other conditions are as current in the department.

V. R. D. Quilon.

J. D. Bavliss Paul,
Special Sub-Division Officer.

STANDING NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that the improvements and construction of Culverts and Bridges etc., are in progress in Pathanamthitta-Kadambinitta road. Hence vehicular traffic through this road is prohibited till the improvements are over.

V. R. D. Special Sub-Division, Thiruvella.

P. Philipose,
Special Sub Division Officer.

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that as the "earth work for forming the North approach of the high level bridge at Palai" has been taken up for execution, Vehicular traffic along the portion should proceed dead slow and with great caution until further notice.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, പാലാ പാലത്തിന്റെ വടക്കേ അപ്രോച്ചിന്റെ മൺവേല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വഴിയെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ വളരെ സാവധാനത്തിലും സൂക്ഷ്മതയോടുംകൂടി കടന്നുപോകേണ്ടതാകുന്നു.

T. P. Joseph,
Special Engineer.

NOTIFICATION.

It is hereby notified for the information of the public that the bridge at 5/4 P...uumood Pandalam road is in an unsafe condition and hence vehicular traffic over the bridge is prohibited until further notice.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, [illegible]–പന്തളം റോഡ് 5-ാം മൈലിൽ 4-ാം ഫർലാങ്ങിലുള്ള പാലം സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതിനാൽ ടി പാലത്തിൽക്കൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം ഇനി ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Mavelikara.

P. N. Ahommed Kannu,
Assistant Engineer.

NOTIFICATION.

16th July 1952.

It is hereby notified for the information of the public that as the improvements to the road in the 1st mile of Thiruvella-Mavelikara road (Pulikeezhu road) by way of widening and reconstruction of damaged culverts dustless surfacing etc., are all in progress, the drivers of automobiles and other vehicles are all requested to drive along the road or the diversion routes (fixed from time to time) very carefully and slowly at a speed not exceeding 5 miles per hour.

ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ തിരുവല്ലാ-മാവേലിക്കര റോഡ് ഒന്നാംമൈൽ വീതി കൂട്ടുക, കേടുപാടുപറ്റിയ കലുങ്കുകൾ പൊളിച്ചു പണിയുക, ടാർ ഇടുക മുതലായ ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി റോഡ് വഴിയോ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറു വഴികളോ പോകേണ്ട വാഹനങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും മണിക്കൂറിൽ അഞ്ചു മൈൽ കൂടുതലാകാത്ത വേഗതയിലും ഓടിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

Thiruvella.

K. Madhavan Nair,
Sub Division Officer.

NOTIFICATION.

16th July 1952.

It is hereby notified for the information of the Public that the Wooden bridge at 6/8 Vellanad Road is under repair. Through Vehicular Traffic along this road is prohibited from 17-7-1952 until further notice. An alternative route *via* Vellanad Aryanad road may please be adopted.

ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

വെള്ളനാട് റോഡിൽ ആറാമത്തെ മൈൽ, എട്ടാമത്തെ ഫർലാങ്ങിലുള്ള മരപ്പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ടി പാലത്തിൽക്കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം 17-7-1952 മുതൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ടി റോഡിലെ ഗതാഗതത്തിനായി വെള്ളനാട് ആര്യനാട് റോഡ് സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

Trivandrum.

K. R. Madhavan Nair,
Sub-Division Officer,
East Sub-Division.

NOTIFICATION.

15th July 1952.

The following persons have passed the respective boat crew tests conducted along with the half-yearly inspection of boats of Cochin Registration, held at Ernakulam in March 1952.

Syrangs.

1.	Register No.	2. C.	Peter Gomez.
2.	,,	3. C.	Kunjan Divakaran

Drivers.

1.	Register No.	18. C.	Barthwo Gomez.
2.	,,	15. C.	T. A. Joseph.
3.	,,	11. C.	K. N. Hariharan.
4.	,,	6. C.	P. K. Ragharn.
5.	,,	5. C.	V. M. Thomas.

Alleppey.

R. PADMANABHA IYER,
Canal Sub Division Officer.

SHORT TENDER NOTICES.

15th July 1952.

Firm competitive tenders are invited from standing contractors of the Department for the construction of Administration Block Attache Building in the New Workshops premises a Chackay on or before 4 P. M. on 28-7-1952.

Probable amount of contract—Rs. 17,300.

Earnest money to be deposited—Rs. 435.

Detailed specification and tender forms can be had at the office of the undersigned on any working day during office hours.

Stores, New workshops & Pier Division, Trivandrum.

K. NILAKANTAN,
Executive Engineer.

Name of work:— Constructing a building for the Kadiapatanam Middle school at Manavalakurichy

Probable amount of contract:—Rs. 20660

Special earnest money to be deposited:—Rs.500.

Last date of receiving tenders:—29-7-52

Last date of opening tenders:—29-7-52.

Name of office tender to be delivered:—Division Office, Nagercoil Division.

Officer who opens the tenders:—Executive Engineer, Nagercoil Division.

Time of completion of the work:—Within 6 months from the date of receipt of orders.

N. B. Special conditions of contract and specifications for detailed items of works can be seen in the office of the undersigned on any working day during office hours.

Nagercoil.

A. R. KRISHNA IYER,
Executive Engineer.

14th July 1952.

Tenders sealed and superscribed with the name of work are invited for the work of "K. E. P. Constructing a Dam at Perunchani—Final lay out". so as to reach the office of the undersigned before 4 P. M. on or before 26-7-1952. The tenderers will have to deposit a special earnest money of Rs. 800. Those who are not permanent contractors of this Division will have to deposit Rs 50 more towards permanent earnest money before tendering. Countersigned chalans for the deposits will be issued from the Division office at Kulasekharam.

Details of work and other necessary information can be had from the office of the undersigned, Construction Engineer's Office at Trivandrum, Chief Engineer's Office, P. W. D., Trivandrum, P. W. D. Division Office, Nagercoil or Sub-Division Office, Perunchani, during office hours on all working days.

Probable amount of contract Rs. 39,500.

K. E. P. Division, Kulasekaram.

P. K. KURUP,
Resident Engineer.

15th July 1952.

Name of work:—Reconstructing the Thondara Bridge in mile 76|6 M. C. road—Supply of rubble and metal.

Competitive tenders are invited for the above work so as to reach the office of the Special Engineer, Bridge Works Sub-Division, Mavelikara before 4 P. M. on or before 31-7-1952.

Probable amount of contract—Rs. 12,000.

Tenders should be accompanied by a special earnest money deposit of Rs. 300 or Rs. 50 each for items 1 and 3 and Rs. 200 for item 2 in chalan receipt. Further details can be had from the office of the undersigned or from the detailed tender notices published.

Bridge Works Sub division, Mavelikara.

K. JACOB THOMAS,
Special Engineer.

AUCTION NOTICE.

No. P S-182|50, *12th July 1952.*

One hundred (45·48 gallons capacity) empty Steel Barrels will be sold in public auction on Monday|28-7-1952 at 3 P. M. The auction will be conducted by the undersigned or any other Officer deputed by him at the Division Stores at Perinchani.

2. An earnest money of Rs. 25 should be deposited by each intending bidder in cash before the commencement of the auction. The deposits of the unsuccessful bidders will be returned as soon as the auction is over.

3. The total bid amount with sales tax, deducting the earnest money of Rs. 25 should be remitted by the highest bidder within 24 hours and the barrels removed within 3 days' time at his own cost.

4. The loss if any on account of the default of the successful bidder to pay the amount in time or to remove the barrels from site within the time stipulated, will be recovered from him as per Revenue Recovery Act.

5. Further information can be had from the Office of the undersigned at Kulasekaram, Division Store at Periochani and Sub-Division office, Perinchani during office hours on working days.

K. E. P. ഡിവിഷൻ സ്റ്റോറിൽ വച്ച്, ടി സ്റ്റോറിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ൧൦൦ ഒഴിഞ്ഞ സ്റ്റീൽ ബാരലുകൾ (Empty Steel Barrels) ൧൯൫൨ ജൂലായ് ൨൮-ാം തീയതി ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ൩ മണിക്ക് റസിഡന്റ് എൻജിനീയരോ അദ്ദേഹത്താൽ നിയുക്തനായ ആഫീസരോ പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാണ്.

൨. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലത്തിനുമുമ്പ് ൨൫ (ഇരുപത്തഞ്ച്) രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും, വിളിക്കുറഞ്ഞു പോകുക, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തിരികെ കൊടുക്കുന്നതുമാണ്.

൩. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഖ്യക്കു വിളിച്ചെടുക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും, ലേലസംഖ്യ മുഴുവൻ അതിനുള്ള വില്പനനികുതിയും കൂടി (നിരതദ്രവ്യം കഴിച്ച്) ൨൪ മണിക്കൂറിനകം കെട്ടിവച്ച് ബാരലുകളെ ലേലദിവസം മുതൽ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം സ്വന്തം ചെലവിൽ മാറ്റി കൊള്ളേണ്ടതുമാകുന്നു.

൪. ഈ ലേലം മൂലം എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സർക്കാരിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം ലേലംവിളിച്ചെടുത്ത ആളിൽനിന്നും റവന്യൂ റിക്കവറി ആക്ടിൻപ്രകാരം വസൂൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കുലശേഖരം ഡിവിഷനാഫീസിലും, പെരുഞ്ചാണിയിലുള്ള ഡിവിഷൻ സ്റ്റോറിലും പെരുഞ്ചാണി സബ്ഡിവിഷനാഫീസിലും അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

K. E. P. Division, Kulasekharam.

P. K. KURUP,
Resident Engineer.

PEECHI IRRIGATION PROJECT.

Tender Notice.

P. 1651|51. *19th June 1952.*

Sealed tenders for the works shown below to be let on contract, will be received up to 3 P. M. on 22nd July 1952 by the Project Engineer, Trichur.

They will be opened by him or any officer authorised by him at the office of the Project Engineer, Trichur. Detailed tender documents and schedule will be supplied to the intending tenderers at a cost of Rs. 3 (Rupees three only) per set of the each work noted below from this office during office hours from 15th July 1952 onwards.

The cost of the documents should be remitted in any of the Government Treasuries under the head 'Irrigation Remittances' and chalan produced along with the application for tender documents.

	Name of work.	*Probable amount.*	*Earnest money.*
		Rs.	Rs.
1.	Constructing a skew bridge at peg No. 2176 mile 16|6 Right Bank Main Canal—9th section—Peechi Irrigation Project.	2900	100
2.	Estimate for protective work to canal bund from C. S. (2164-80) to (2164+40) Right Bank Main Canal 9th section Peechi Irrigation Project.	2750	100

N. B. (1) Production of Income-tax and Sales-tax certificate along with the tender is an essential condition for considering the tender.

(2) Tender without the required earnest money deposit receipt will not be considered.

(3) Successful tenderers will have to deposit an additional security to make up to 5% (including the earnest money already deposited).

(4) The works should be completed within four months from the date of order accepting the tender.

Trichur.

K. M. Mathew,
Project Engineer.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV · TRIVANDRUM, · TUESDAY, · 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127 · No. 30

REGISTRATION DEPARTMENT

൧൯൫൨ ജൂലൈ ൯.

തിരുവനന്തപുരം എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാരാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു്.

പെരുങ്ങാലപകുതിയിൽ ഇടവക്കോട്ടുമുറിയിൽ വെലമുറിച്ചിട്ടിൽനിന്നും പാലക്കലുള്ള ഇണ്ടവിളാകത്തുവീട്ടിൽ താമസം കൊച്ചുപിള്ള മകൻ നാരായണപിള്ള തലയാഴ്മനിന്നു് ഈ ആഫീസിൽ ൧൧൨൬ മീനം ൨൧-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർചെയ്തു് ൧൧൨൫ നവംബർ ൧൧-ാംതീയതി ആരംഭിച്ച ൧൯൫൧ ആഗസ്റ്റ് ൨൫-ാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ പ്രതിമാസമുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉടമ്പടിരേഖ ചിട്ടിയുടെ മുതലായ ഇൻഡ്യൻ രൂപ ൧,൦൦൦-വും രണ്ടുതവണകളിലായി തിരുവിതാംകൂർ സെൻട്രൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുവക ൩൫൮-ഉം ൩൬൩-ഉം നമ്പർ എഫ്. ഡി. രസീതുകളിൻപ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചു ൧൧൨൬-ൽ ൫-ൽ ൩൪-ഉം ൩൫ നമ്പർകളായി ജാമ്യപത്രങ്ങൾ രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ടി ചിട്ടിവക സകല ബാദ്ധ്യതകളും തീർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിക്ഷേപസംഖ്യ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നും ആധാരരേഖയും അവസാന ബാക്കിപത്രം ഹാജരാക്കി മുൻപൻ ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി നിക്ഷേപസംഖ്യ ജാമ്യം വിട്ടുതിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഈ ചിട്ടിയിലെ ചിറ്റാളന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപമോ തർക്കമോ ഉള്ളപക്ഷം ആയതു് ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുമേൽ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം. · സി. എസ്സ്. ജോസഫ്,
സബ്‌രജിസ്ട്രാർ.

വെഞ്ഞാറമൂട് എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാരാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു്.

തിരുവല്ലംപകുതിയിൽ മുട്ടക്കാട്ടുമേലത്തുകോണത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ പരമേശ്വരപ്പണിക്കർ രാമകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ മുൻപനിന്നു ബാലരാമപുരം അഡിഷനൽ എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ ൧൧൨൪-ൽ ൧൭-ാം നമ്പരായി വരിയോല ഫയൽചെയ്തു ൧൧൨൪ വൃശ്ചികം ൨൦-ാം മുതൽ ആരംഭിച്ചു ക്രമപ്രകാരമുള്ള ൧൧൨൬ വൃശ്ചികമാസം കഴിവിലത്തെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ചിട്ടിയുടെ ഉടമ്പടിരേഖ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ൧൧൨൪ വൃശ്ചികം ൨൦-ാം ൩൫൧൮-ാം നമ്പർ അക്കൌണ്ടിൻപ്രകാരം ആയിരം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ബാലരാമപുരം അഡിഷനൽ സബ്‌രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ ൧൧൨൪-ൽ ൧-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൨൫-ാം നമ്പരായി ജാമ്യപത്രം രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ടി ചിട്ടിവക സകല ഇടപാടുകളും തീർത്തിട്ടുള്ളതും ആധാരരേഖയും ബാലൻസ്ഷീറ്റ് ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാകയാൽ ടി തുക തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നു മുൻപൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ (ഒപ്പ്.)

൧൯൫൨ ജൂലൈ ൧൧.

നേമം എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാരാഫീസിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം.

തേക്കിൽ പകുതിയിൽ മലയിൻകീഴ്മേലേമുറി കച്ചനാട്ടുകോണത്തുവീട്ടിൽ വാസുദേവൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ളയും നിന്നു ൧൯൫൦-ൽ ൧൩-ാം നമ്പരായി നേമം അഡിഷനൽ സബ്‌രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്തു ൧൯൫൦ മാർച്ച് ൧൩-ാംതീയതി ആരംഭിച്ചു ൧൯൫൨ ഫെബ്രുവരി ൧൩-ാംതീയതി അവസാനിച്ച ൧൦൦൦ രൂപ കുറിയുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉടമ്പടിരേഖ നേമം അഞ്ചൽ സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ ൧൦൨൪൭ നമ്പർ പാസ്ബുക്കുപ്രകാരം ൧൦൦൦ രൂപാ നിക്ഷേപിച്ചു ൧൯൫൦-ൽ ൧-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൧൦-ഉം ൨൩-ഉം നമ്പർകളായി ടി ആഫീസിൽ ജാമ്യം രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ള ബാദ്ധ്യത വിട്ടൊഴിക്കുന്നതിനു ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ തീർത്തു ബാലൻസ്ഷീറ്റും ഹാജരാക്കി മുമ്പൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി ജാമ്യം വിട്ടൊഴിച്ചു പാസ്ബുക്ക തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ടി ചിട്ടിയിൽ ചേർന്ന ചിറ്റാളന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും മറ്റാർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

നേമം. · കെ. ജോർജ്ജ്,
എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ.

൧൯൫൧ ജൂലൈ ൯.

തിരുവല്ലാ എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് ചിട്ടി രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു്.

ആറന്മുള പകുതിയിൽ ആറന്മുള തെക്കേടത്തു വീട്ടിൽ ജോസഫ് മകൻ കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് തലവൻ:ഉടമ്പടി ഈ ആഫീസിൽ ൧൧൨൦-ൽ ൨൭-ാം നമ്പരായി ൧൧൨൦ മകരം ൨൩-ാം തീയതി ആരംഭിച്ചു ൧൧൨൫ മകരം ൧൮-ന് അവസാനിപ്പിച്ചു പ്രതിമാസ ലേലച്ചിട്ടിയുടെ ആകെ മുതലായ ൫൦൦൦ രൂപയുടെ ജാമ്യം കേരളബാങ്കിൽ ൫൦൦൦ രൂപ ൭൭-ാം നമ്പരിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ആയതു ഈ ആഫീസിൽ ൧൧൨൦-ൽ ൭൬-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൧൫-ാം നമ്പരായി ജാമ്യപ്പെടുത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പ്രസ്തുത ചിട്ടിയുടെ വരിക്കാർക്കെല്ലാം നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളതും ചിറ്റാളന്മാരുടെ ബാദ്ധ്യതകളെല്ലാം തീർന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ നിക്ഷേപത്തുക ജാമ്യബാദ്ധ്യത ഒഴിവാക്കി തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നു മേപ്പടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ആകയാൽ ടി നിക്ഷേപസംഖ്യ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ടി ചിട്ടിയിലെ ചിറ്റാളന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല തർക്കമോ ആക്ഷേപമോ ഉള്ളപക്ഷം ആയതു ഈ നോട്ടീസ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിൽപ്പിന്നീടു വരുന്ന തർക്കമോ ആക്ഷേപമോ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

പി. കെ. സ്റ്റീഫൻ,
എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ.

കൊല്ലം സബ് രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽനിന്നും ചെയ്യുന്ന പരസ്യം.

കൊല്ലംപകുതിയിൽ കാലയിൽ ചേരിയിൽ തെക്കേത്തു കൃഷ്ണയ്യർ പരമേശ്വരൻപിള്ള എന്നിവർ ൧൧൨൫ ഇടവം ൨൭-ാം തീയതി ൧൧൨൫-ൽ അവസാനിച്ചു ഈ ആഫീസിലെ ൧൪൨/൧൧൨൦-ാം നമ്പർ ൫൦൦ രൂപാ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക ൨൫൦ രൂപാ വീതം പാലാ സെന്റ്രൽ ബാങ്കിന്റെ കൊല്ലം ശാഖയിൽ ൧൪൩൩, ൧൪൩൪-ാം നമ്പരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ൧൧൨൫-ൽ ൪-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൧൩൬-ം ൧൪൫-ം നമ്പരുകളിൽ ജാമ്യം രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ബാദ്ധ്യത വിടുത്തി നിക്ഷേപത്തുക തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നു ചിട്ടിസംബന്ധമായ എല്ലാ ഇടപാടും തീർന്നു ചിട്ടി ആധാരങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കേറ്റും ഹാജരാക്കി മേപ്പടി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ടി ചിട്ടിയിൽപ്പെട്ട ചിറ്റാളന്മാരിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

എം. നാരായണൻ,
സബ് രജിസ്ട്രാർ.

നെടുമങ്ങാട്ട് എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് ചിട്ടിരജിസ്ട്രാരാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു്.

൧൯൫൧ ജൂലായ് ൬.

(൧)

ടി ഷേർഡ് ചിട്ടിഫണ്ട് ക്ലിപ്തത്തിനുവേണ്ടി ഉടമസ്ഥനായ നെടുമങ്ങാട്ടുമായ കരിമ്പുംകുളത്തുവിളയിൽ തോമസ് പുണ്ണെൻ ഷീറ്റ് നമ്പർ ൧൮ ഫിലിപ്പോസ് മകൻ ഈ ആഫീസിൽ ൧൧൨൦-ൽ ൩൨-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർചെയ്ത് ൧൧൨൧-ൽ ൧൧൨൫ മുതൽ ൧൧൨൬ കർക്കടകം വരെ നടത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു ൫൦൦ രൂപാ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക ൫൦൦ രൂപ ടി സെന്റ്രൽ ബാങ്കിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ നെടുമങ്ങാട്ടു ശാഖയിൽ ൻ/൧൨൦-ാം നമ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ പ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചു ൧൧൨൫-ലെ ൪-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൧൪-ാം നമ്പരായി ജാമ്യം രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ടി നിക്ഷേപത്തുക തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നു മേപ്പടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ബാദ്ധ്യതകളെല്ലാം തീർന്നിട്ടുള്ളതായി ചിട്ടി ആധാരങ്ങൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആകയാൽ ടി തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ചിറ്റാളന്മാർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയതു ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതും അതിന്മേൽ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൨)

൧൯൫൧ ജൂലായ് ൬.

ടി ഷേർഡ് ചിട്ടിഫണ്ടിനുവേണ്ടി ഉടമസ്ഥൻ കരിമ്പുംകുളത്തുവിളയിൽ ടി മുറിയിൽ തോമസ് ഫിലിപ്പോസ് മകൻ ഈ ആഫീസിൽ ൧൧൨൦-ൽ ൨൬-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർചെയ്ത ൧൧൨൧ മുതൽ ൧൧൨൬ വരെ നടത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു ൨൫൦ രൂപ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക ൨൫൦ രൂപ ടി സെന്റ്രൽ ബാങ്കിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ നെടുമങ്ങാട്ടു ശാഖയിൽ ൻ/൧൧൯-ാം നമ്പരായി ൨൦-൧൨-൧൧൨൫-ൽ നിക്ഷേപിച്ചു ൧൧൨൫-ൽ ൪-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൧൩-ാം നമ്പരായി ജാമ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ടി നിക്ഷേപത്തുക തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നു മേപ്പടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ബാദ്ധ്യതകളെല്ലാം തീർന്നിട്ടുള്ളതായി ചിട്ടി ആധാരങ്ങൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആകയാൽ ടി തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ചിറ്റാളന്മാർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയതു ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതും അതിന്മേൽ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

നെടുമങ്ങാട്.

വി. ഗോപാലപിള്ള,
ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് ചിട്ടിരജിസ്ട്രാരാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു്.

(൧)

൧൯൫൧ ജൂലായ് ൫.

ചിറക്കടവു വടക്കുംഭാഗം മുറിയിൽ ചീരംവേലിൽ പി. വർഗീസ് ജോസ് മുന്നാളായി ൨൫൦ രൂപാ മുതൽ വച്ചു ൧൧൨൦-ൽ ൧൯൨-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ൧൧൨൧-ൽ ആരംഭിച്ചു ൨-൧൧-൧൧൨൫-ൽ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിദിന ലേലച്ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക പാലാ സെന്റ്രൽ ബാങ്കിന്റെ പൊൻകുന്നം ശാഖയിൽ ൪൭൯൨-ാം നമ്പർ രസീതിൻപടി ചിട്ടി സലയായ ൨൫൦ രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ടി നിക്ഷേപസംഖ്യ ഈടു വച്ചു ഈ ആഫീസിൽ ൧൧൨൫-ൽ ൪-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൧൦-ാം നമ്പരായി ജാമ്യം രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടിസംബന്ധിച്ചു ബാദ്ധ്യതകൾ തീർന്നിട്ടുള്ള വിവരത്തിനു ചിട്ടി ആധാരങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കേറ്റു സഹിതം ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിടുവിക്കണമെന്നു മുന്നാളൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. മുന്നാളന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം ടി ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിടുവിച്ചു നിക്ഷേപത്തുക തിരിയെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ടി ചിട്ടിയിലെ ചിറ്റാളരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപമോ തർക്കമോ ഉള്ളപക്ഷം അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരുമാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളോ തർക്കങ്ങളോ ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൨)

൧൧൨൬ മിഥുനം ൩൧.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വടക്കേക്കരയിൽ ടി കുറിയിൽ പുത്തൻകടപ്പിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കോരതുന്നാളായി ൧൦൦൦ രൂപ മുതൽ വച്ചു ഈ ആഫീസിൽ ൧൧൨൦-ൽ ൧൮ ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർചെയ്ത് ൧൧൨൦-ൽ ആരംഭിച്ചു ൧൧൨൬-ൽ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിവാരമേലേച്ചിട്ടിയുടെ ഉടമ്പടിലേക്ക പാലാ തൊടുപുഴ താലൂക്കുകളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആഫീസിൽ ൧൧൨൦-ാം നമ്പർ ജാമ്യത്തിൻപടി ചിട്ടിസലയായ ൧൦൦൦ രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ടി നിക്ഷേപസംഖ്യ ഈടുവച്ചു ഈ ആഫീസിൽ ൧൧൨൬-ൽ ൩-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൭൦-ാം നമ്പരായി ജാമ്യം രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടിസംബന്ധിച്ച ബാദ്ധ്യതകൾ തീർന്നിട്ടുള്ള വിവരത്തിനു ചിട്ടിയുടമസ്ഥരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടി ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിടുവിക്കണമെന്നു കുന്നാളൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. കുന്നാളന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം ടി ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിടുവിച്ചു നിക്ഷേപതുക തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിൽ ടി ചിട്ടിയിലെ ചിറ്റാളരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപമോ തർക്കമോ ഉള്ളപക്ഷം അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളോ തർക്കങ്ങളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൩)

൧൧൨൬ ജൂലായ് ൩.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കുറിയിൽ പുത്തൻ കടപ്പിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കോര കുന്നാളായി ൧൦൦൦ രൂപ മുതൽ വച്ച് ഈ ആഫീസിൽ ൧൧൨൦-ൽ ൧൨-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർചെയ്ത് ൧൧൨൦-ൽ ആരംഭിച്ച ൨൧-൧-൧൧൨൬-ൽ അവസാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിവാരമേലേച്ചിട്ടിയുടെ ഉടമ്പടിലേക്ക പാലാ തൊടുപുഴ താലൂക്കിലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ൧൧൨൦-ൽ ൩൦-ാം നമ്പർ ജാമ്യത്തിൻപടി ചിട്ടിസലയായ ൧൦൦൦ രൂപാ നിക്ഷേപിച്ചു ടി നിക്ഷേപസംഖ്യ ഈടുവച്ചു ഈ ആഫീസിൽ ൧൧൨൦-ൽ ൩-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൩൮-ാം നമ്പരായി ജാമ്യം രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടിസംബന്ധിച്ച ബാദ്ധ്യതകൾ തീർന്നിട്ടുള്ളവിവരത്തിനു ചിട്ടിയുടമസ്ഥരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടി ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിടുവിക്കണമെന്ന് കുന്നാളൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. കുന്നാളന്റെ അപേക്ഷപ്രകാരം ടി ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിടുവിച്ചു നിക്ഷേപതുക തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിൽ ടി ചിട്ടിയിലെ ചിറ്റാളരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപമോ തർക്കമോ ഉള്ളപക്ഷം അവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളോ തർക്കങ്ങളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി.

പി. സി. ജോസഫ്,
എക്സ് ഒഫിഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV | TRIVANDRUM, | TUESDAY, | 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. | No. 30

STORES PURCHASE COMMITTEE

NOTICES.

Sealed quotations in duplicate are invited for the supply of the materials specified in the schedule below/overleaf. The duplicate should not contain or indicate the name of the firm quoting. The rates quoted should be for delivery of the articles at the places mentioned below the schedule. The necessary superscription, the due date for the receipt of quotations and the date up to which the rates will have to remain firm for acceptance are noted below. Any quotation without superscription or received after the due date and time is liable to be rejected. The maximum period required for delivery of the articles should also be mentioned.

The acceptance of the quotation will be subject to the following conditions:—

(1) The successful tenderer must, within a fortnight|a month after the acceptance of his quotation furnish 5 per cent. of the amount of the contract as security deposit and execute an agreement at his own cost for the satisfactory fulfilment of the contract, if so required.

(2) Withdrawal from the quotation after it is accepted or failure to supply within a specified time or according to specifications will entail cancellation of the order and purchases being made at the offerer's expense from elsewhere, any loss incurred thereby being payable by the defaulting party. In such an event the Government reserve also the right to remove his name from the list of Government suppliers permanently or for a specified number of years.

(3) Samples, duly listed, should be forwarded wherever possible under separate cover and the unapproved samples got back as early as possible by the offerers at their own expenses and the Government will in no case be liable for any expense on account of the value of the samples or their transport charges etc. In case the samples are sent by railway, the railway receipt should be sent separately, and not along with the quotation, since the quotation will be opened only on the appointed day and demurrage will have to be paid if the railway parcels are not cleared in time. The approved samples may or may not be returned at the discretion of the Secretary, Stores Purchase Committee. Sample sent by 'V. P. Post' or freight 'to pay' will not be accepted.

(4) No representation for enhancement of price once accepted will be considered during the currency of the contract.

(5) Any attempt on the part of tenderers or their agents to influence the Stores Purchase Committee in their favour by personal canvassing, either with the members of the Committee or with the members who may be co-opted, will disqualify the tenderers.

(6) If any licence or permit is required, tenderers must specify it in their quotation and also state the authority to whom application is to be made.

(7) The quotation may be for the entire or part supplies. But the tenderers should be prepared to carry out such portion of the supplies included in their quotation as may be allotted to them.

(8) In the absence of specific stipulation to the contrary in the quotations, it will be presumed that the prices quoted are inclusive of all taxes.

I

No. SP6-688|52. *14th July 1952.*

Superscription.—"Quotation No. 106—Rubber Beltings."

Due date and time for receipt and opening of quotations.—16th August 1952—4 P. M.

Date to which the rates are to remain firm—16th September 1952.

SCHEDULE.

1.	Beltings—Rubber 2 in. x 4 ply ..	300 Rft.
2.	Do. 1 1|2 in. x 4 ply ..	200 Rft.

Note: The price is to be FOR Punalur.

Samples to be furnished. Quotations without samples will not be considered.

II

No. SP. 5-723|52. *18th July 1952.*

Superscription.—"Quotation No. 110—Files."

Due date and time for receipt and opening of quotations.—20th August 1952—4 P. M.

Date to which the rates are to remain firm.—20th September 1952.

SCHEDULE.

Item No.	*Specification.*		*Quantity required.*
1	'Nicholsons' Files	smooth 18 in.	12 doz.
2	Do.	rough 16 in.	12 „
3	Do.	smooth 16 in.	12 „
4	Do.	rough 14 in.	6 „
5	Do.	smooth 14 in.	12 „
6	Do.	rough 12 in.	24 „
7	Do.	smooth 12 in.	12 „
8	Do.	rough 10 in.	24 „
9	Do.	smooth 10 in.	24 „
10	Do.	rough 8 in.	12 „
11	Do.	smooth 8 in.	12 „
12	Do.	rough 6 in.	12 „
13	Do.	smooth 6 in.	12 „
14	Do. half round	rough 16 in.	12 „
15	Do.	smooth 16 in.	12 „
16	Do.	rough 14 in.	12 „
17	Do.	smooth 14 in.	12 „
18	Do.	rough 12 in.	12 „
19	Do.	smooth 12 in.	24 „
20	Do. half round	rough 10 in.	12 „
21	Do.	smooth 10 in.	12 „
22	Do.	rough 8 in.	12 „
23	Do.	smooth 8 in.	12 „
24	Do.	rough 6 in.	18 „
25	Do.	smooth 6 in.	18 „
26	Do. round	rough 14 in.	24 „
27	Do.	smooth 14 in.	24 „
28	Do.	rough 12 in.	24 „
29	Do.	smooth 12 in.	24 „
30	Do.	rough 12 in.	24 „
31	Do.	smooth 10 in.	24 „
32	Do.	rough 8 in.	24 „
33	Do.	smooth 8 in.	24 „
34	Do.	rough 6 in.	24 „
35	Do.	smooth 6 in.	24 „
36	Do.	rough 4 in.	24 „
37	Do. triangle	rough 14 in.	12 „
38	Do.	smooth 14 in.	12 „
39	Do.	rough 12 in.	12 „
40	Do.	smooth 2 in.	12 „
41	Do.	rough 10 in.	12 „
42	Do.	smooth 10 in.	12 „
43	Do.	rough 8 in.	12 „
44	Do.	smooth 8 in.	12 „
45	Do. rectangle	rough 14 in.	6 „
46	Do.	smooth 14 in.	6 „
47	Do.	rough 12 in.	6 „
48	Do.	smooth 12 in.	6 „
49	Do.	rough 10 in.	6 „
50	Do.	smooth 10 in.	6 „
51	Do.	rough 8 in.	6 „
52	Do.	smooth 8 in.	6 „
53	Do.	rough 6 in.	6 „
54	Do.	smooth 6 in.	6 „
55	Pipe Wrenches 8 in. to 16 in.		

Prices.—for delivery at the Departmental Stores, Trivandrum or F. O. R., Trivandrum.

N. B.—Quotations should be forwarded for 'Nicholsons' file alone. No other make is required.

III

No. SP6—681|52. *18th July 1952.*

Superscription—" Quotation No. 104—Weaving Accessories etc".

Due date and time for receipt and opening of quotations.—18th August 1952—4 P. M.

Date of firmness of rates.—18th September 1952.

SCHEDULE.

WEAVING ACCESSORIES.

No.	*Specification.*		*Quantity required*
1	Tubular band		25 lbs.
2	Cotton healds	40 x 40	3 sets
	Do.	36 x 36	4 „
	Do.	40 x 36	8 „
	Do.	44 x 36	8 „
	Do.	48 x 36	8 „
	Do.	48 x 36	12 „
	Do.	40 x 56	12 „
	Do.	56 x 58	6 „
	Do.	56 x 58	11 „
	Do.	60 x 56	4 „
	Do.	44 x 56	4 „
	Do.	72 x 56	2 „
	Do.	36 x 42	8 „
3	Steel reeds	36 x 36	6 „
	Do.	40 x 36	8 „
	Do.	48 x 56	8 „
	Do.	40 x 56	12 „
	Do.	44 x 56	4 „
	Do.	44 x 36	8 „
	Do.	48 x 36	8 „
	Do.	28 x 36	8 „
	Do.	32 x 36	4 „
	Do.	48 x 56	4 „
	Do.	40 x 40	2 „
4	Pickers for Machine loom		5 doz.
5	Machine loom pirns		8 gross
6	Warpers bobbins—wooden		1 „
7	Handloom pirns		20 „
8	Plain shuttles		1 gross
9	Roller shuttles		1 „
10	Heald sticks	60 x 1 1|2 x 1|2	160 sticks
11	Do.	40 x 1 1|2 x 1|2	160 „
12	Machine loom wrapper 36 in.		4 lbs.
13	Plain shuttles do. 4 in.		4 „
14	Drawing hooks		48 Nos.
15	Picking strap		60 ft.
16	Check strap		150 ft.
17	Buckle strap		15 ft.
18	Tap motion spring		4 doz.

SPARE PARTS FOR COLOUR WINDING MACHINES.

1	Extended swift target Ct. No. 15	1 doz.
2	Hangers bracket for swifts catalogue No. 26	1 „
3	Double swift hanger Ct. No. 29	1 „

SPARE PARTS FOR POWER LOOMS.

1	Vibrator bearing	2 doz.
2	Do. sliding	2 „ (ct. No. 7)
3	Change wheel brackets bushed	2 „ (ct. No. 30)
4	Do. (not bushed)	2 „ (ct. No. 31)
5	Malleable bracket for temple	2 „ (ct. No. 49)
6	Round hole top for picking shaft	2 „ (ct. No. 75)
7	Stay no stop rod, reed case or stay sword	10 Nos. (Cat. 77)
8	Neb for boxback	2 doz. (Ct. No. 85)
9	Stop rod support for Stay sword (Ct. No. 93)	2 „

10	Stay for box back (Ct. No. 94)	2 doz.
11	Plain treadle (Ct. No. 184)	2 doz.
12	Trugger (Cat. No. 218)	2 doz.
13	Link for weight terer (Cat. No. 248)	1 doz.
14	Chain hook (Cat. No. 253)	2 ,,

Note—1. The price is to be F. O. R. Trivandrum or free delivery at the Central Prison Manufactory.

2. Samples will have to be sent, if asked for.

IV

No. SP5-721|52. *18th July 1952.*

Superscription—"Quotation No. 109—Pig Lead etc."

Due date and time for receipt and opening of quotations—11th August 1952—4 P. M.

Date to which the rates are to remain firm—11th September 1952.

SCHEDULE.

1. Pig lead .. 1 ton.
2. Gun metal ingot .. 1 ,,

Prices: F. O. R. Trivandrum or free delivery at the Departmental Stores, Trivandrum.

N. B.—Sample should be sent separately before the due date.

(2)

No. SP. 3-2117|B|50. *17th July 1952.*

Sealed quotations in duplicate are invited for the supply of the materials specified in the schedule below. The rates quoted should be for delivery of the articles at the places mentioned below the schedule. The necessary superscription, the due date for the receipt of quotations and the date up to which the rates will have to remain firm for acceptance are noted below. Any quotation without superscription or received after the due date and time is liable to be rejected. The maximum period required for delivery of the articles, should also be mentioned

The acceptance of the quotation will be subject to the following conditions:—

(1) The successful tenderer must, within a fortnight | a month after the acceptance of his quotation furnish 5 per cent of the amount of the contract as security deposit and execute an agreement at his own cost for the satisfactory fulfilment of the contract, if so required.

(2) Withdrawal from the quotation after it is accepted or failure to supply within a specified time or according to specifications will entail cancellation of the order and purchases being made at the offerer's expense from elsewhere, any loss incurred thereby being payable by the defaulting party. In such an event the Government reserve also the right to remove his name from the list of Government suppliers permanently or for a specified number of years.

(3) No representation for enhancement of price once accepted will be considered during the currency of the contract.

(4) Any attempt on the part of tenderers or their agents to influence the Stores Purchase Committee in their favour by personal canvassing either with the members of the Committee or with the members who may be co-opted, will disqualify the tenderers.

(5) If any licence or permit is required, tenderers must specify it in their quotation and also state the authority to whom application is to be made.

(6) The quotation may be for the entire or part supplies. But the tenderers should be prepared to carry out such portion of the supplies included in their quotation as may be allotted to them.

(7) In the absence of specific stipulation to the contrary in the quotations, it will be presumed that the prices quoted are inclusive of all taxes.

Superscription:—"Quotation No. 111'52 Pillar Drilling Machine.".

Due date and time for receipt and opening of quotations.—16th August 1952—4 P. M.

Date to which the rates are to remain firm.—16th September 1952.

SCHEDULE.

3 Nos —Pillar type Drilling Machine capacity 1 in. arranged for direct Motor drive with self contained electric motor complete with motor, starter and other electrical equipments suitable for 400'440 volts, 3 phase 50 cycles supply.

Delivery: F. O. R. Trivandrom.

Note. The offers are to be for immediate supply from Indian stock. If from incoming stock from abroad, particulars of the import licence should also be stated. No assistance to obtain import licence will be given.

Government Secretariat,
Stores Purchase Section,
P. B. No. 18,
Trivandrum.

V. V. JOSEPH,
Secretary,
Stores Purchase Committee.

SHORT NOTICES.

No. SP. 4-193|52. *18th July 1952.*

Sealed quotations superscribed "Quotation No. 113|52—Printing Paper" are invited for the immediate supply of 2,500 reams of double crown 24 to 26 lbs. or near weight, White printing, mechanical glazed or white glazed paper suitable for printing text books. Quotation should reach this office before 4 P. M. on 2?-7-1952. Samples should also be forwarded along with the quotations. The prices should be for delivery at the Departmental Stores, Trivandrum within a week from the date of receipt of order without fail.

No. SP4-482|52. *27th June 1952.*

Sealed tenders superscribed "Tender No. 24 52—Drawing Materials" are invited for the supply of drawing papers, tracing papers and cloths, measuring tapes and other drawing materials required for the Stationery Department. The tenders should be addressed to the Secretary, Stores Purchase Committee and should reach him not later than 4 P. M. on 13th August 1952. Tenders received after the time and date specified above will not be considered on any account. Tenders should be in the prescribed form, copies of which can be had of the Secretary, Stores Purchase Committee on payment of Rs. 3. Duplicate copies will be issued at As. 8 per copy. Full details will be found in the Travancore-Cochin Government Gazette dated 8th July 1952.

Government Secretariat,
Stores Purchase Section,
P. B. No. 18,
Trivandrum.

V. V. JOSEPH,
Secretary,
Stores Purchase Committee.

TENDER NOTICE.

SP4—500|52. *15th July 1952.*

GENERAL CONDITIONS.

Sealed tenders are invited for the supply of the materials detailed in the *schedules* attached.

1. The tenders should be addressed to the "Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum" the cover being sealed and marked "Tender No. and the materials according to superscription shown below:"

2. The tenders should be in the prescribed form which can be obtained from the Secretary, Stores Purchase Committee on payment of a sum specified below. Duplicate copies of tender forms will be issued at 8 as. each. The cost of tender forms once paid will not be refunded. Tenders which are not in the prescribed form will be liable to be rejected. The rates quoted should be for the unit specified in the Schedule attached and should be only in Indian Currency. Quotations in any other currency *will be liable to rejection.*

3. Intending tenderers should send their tenders so as to reach the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum, on the due date and time noted below. No tender received after the date and time specified below will be accepted *on any account.*

4. Every tender should be accompanied by an earnest money of one per cent. of the total cost of articles tendered for subject to a minimum of I. Rs. 25 only. In the case of the tenderers doing business in the State, the earnest money should be remitted into the nearest Government Treasury in chalans in duplicate, duly countersigned by the Secretary, Stores Purchase Committee. One copy of the chalan so obtained should be forwarded along with the tender. In the case of the tenderers outside the State, the earnest money should be in drafts on the Imperial Bank of India drawn in favour of the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned as soon as possible after the tenders are settled, but that of the successful tenderers will be adjusted towards the security that will have to be deposited for the satisfactory fulfilment of the contract. No interest will be paid for the earnest money deposited.

5. The tenders will be opened on the appointed day in the office of the undersigned, in the presence of such of those tenderers or their nominees who may be present at the time. The rates will be considered firm for acceptance till the date mentioned below.

6. If any tenderer withdraws from his tender before the expiry of the period fixed for keeping the rates firm for acceptance, the earnest money deposited by him will be forfeited to Government.

7. Tenderers shall invariably specify, in their tender, the delivery conditions including the time required for the supply of articles tendered for.

8. The final acceptance of the tenders rests entirely with the Government who do not bind themselves to accept the lowest or any tender. But the tenderers on their part should be prepared to carry out such portion of the supplies included in their tenders as may be allotted to them.

9. The successful tenderer shall also execute an agreement, for the due fulfilment of the contract within the period to be specified in the letter to the contracter intimating the acceptance of his tender. The contractor shall have to pay all stamp duty, lawyer's charges, and other expenses incidental to the execution of the agreement. Failure to execute the agreement within the period specified will entail the penalties set out in Para 10 below.

10. The successful tenderer shall, before signing the agreement and within a fortnight after the acceptance of his tender has been intimated to him, deposit a sum equivalent to 5 per cent. of the value of the contract as security for the satisfactory fulfilment of the contract less the amount of earnest money deposited by him along with his tender. For contracts of Rupees One Hundred and more but less than Rupees Five Hundred a sum of Rs. 25 will have to be deposited as security while a sum of Rs. 5 will be required as security for all contracts less than Rupees One Hundred. The amount of security may be deposited in the manner prescribed in Clause 4 *supra* or in Government Treasury Savings Bank and the Pass Book pledged to the Secretary, Stores Purchase Committee. Simple letters of guarantee for the amount of security from an approved Bank will also be considered enough at the discretion of Government. If the successful tenderer fails to deposit the security and execute the agreement as stated above, the earnest money deposited by him will be forfeited to Government and the contract advertised again at the defaulter's risks and any loss incurred by Government on account of the resale will be recovered from the defaulter who will, however, not be entitled to any gain accruing thereby.

11. The security deposit shall, subject to the conditions specified herein, be returned to the contractor within three months after the expiration of the contract but in the event of any dispute arising between the Department concerned and the contractor, the Department shall be entitled to deduct out of the deposits or the balance thereof, until such dispute is determined, the amount of such damages, costs, charges and expenses as may be claimed. The same may also be deducted from any other sum which may be due at any time from the Department to the contractor.

12. All payments to the contractors will be made by the purchasing officer in due course:—

(a) either by Departmental cheques payable at the Travancore-Cochin Government Treasuries;

(b) or by cheques or drafts on the Imperial Bank of India, Trivandrum or at any of its principal branches in India;

(c) or in the case of supplies from the United Kingdom, by drafts as may be arranged between the contracting parties.

13. Ordinarily payments will be made only after the supplies are actually verified and taken to stock; but in exceptional cases payments against satisfactory Shipping documents including certificates of insurance will be made up to 75 per cent. of the value of the materials at the discretion of Government.

14. The contractor shall not assign or make over the contract or the benefits or burdens thereof or any part thereof to any other person or persons or body corporate. The contractor shall not under-let or sub-let any person or persons or body corporate the execution of the contract or any part thereof without the consent in writing of the Secretary, Stores Purchase Committee. The Government shall have absolute power to refuse such consent or to rescind such consent (if given) at any time if they are not satisfied with the manner in which the contract is being executed and no allowance or compensation shall be made to the contractor or the sub-contractor upon such rescission. Provided always that if such consent be given at

any time, the contractor shall not be relieved from any obligation, duty or responsibility under this contract.

15. In case the contracter becomes insolvent or goes into liquidation, or makes or proposes to make any assignment for the benefit of his creditors, or proposes any composition with his creditors for the settlement of his debts, or carries on his business or the contract under inspection on behalf of his creditors, or in case any receiving order or orders for the administration of his estate are made against him, or in case the contractor shall commit any act of insolvency or in case in which under any clause or clauses of this contract, the contractor shall have rendered himself liable to damages amounting to the whole of his security deposits; the contractor shall thereupon, after notice given by the Secretary, Stores Purchase Committee to the contractor, be determined and the Secretary, Stores Purchase Committee, may complete the contract in such time and manner and by such persons as the Government shall think fit. But such determination of the contract shall be without any prejudice to any right or remedy of the Government against the contractor or his sureties in respect of any breach of contract theretofore committed by the contracter. All expenses and damages caused to Government by any breach of contract by the contractor shall be paid by the contractor to Government and may be recovered from him under the provisions of the Revenue Recovery Act in force in the State.

16. In case the contractor fails to supply and deliver any of the said articles and things within the time provided for delivery of the same, or in case the contractor commits any breach of any of the covenants, stipulations and agreements herein contained, and on his part to be observed and performed, then and in any such case, it shall be lawful for the Stores Purchase Committee (if they shall think fit to do so) to arrange for the purchase of the said articles and things from elsewhere or on behalf of the Government by an order in writing under the hand of the Secretary, Stores Purchase Committee, to put an end to this contract and in case the Government shall have incurred, sustained or been put to any costs, damages or expense by reason of such purchase or by reason of this contract having been so put an end to or in case any difference in price, compensation, loss, costs, damages, expenses or other moneys shall then or at any time during the continuance of this contract be payable by the contracter to the Government under and by virtue of this contract, it shall be lawful for the Government from and out of any moneys for the time being payable or owing to the contractor from the Government under or by virtue of this contract or otherwise, to pay and reimburse to the Government all such costs, damages and expenses they may have sustained, incurred or been put to by reason of the purchase made elsewhere or by reason of this contract having been so put an end to as aforesaid, and also all such difference in price, compensation, loss, costs, damages, expenses and other moneys as shall for the time being be payable by the contractor aforesaid.

17. Every notice hereby required or authorised to be given may be either given to the contracter personally or left at his residence or last known place of abode or business, or may be handed over to his agent personally, or may be addressed to the contractor by Post at his usual or last known place of abode or business and if so addressed and posted, shall be deemed to have been served on the contractor on the date on which, in the ordinary course of Post a letter so addressed and posted would reach his place of abode or business.

18. The approximate quantities to be supplied are shown herein as nearly as can be foreseen; but they are merely estimates of quantities that may be required for general guidance of tenderers, and the State in no case binds itself to purchase any quantity at all during the period of contract if no necessity arises for such purchases but the tenderers whose tenders are accepted should agree to supply any quantity of any article at the rate tendered by them for that article up to 25 per cent. in excess of the estimated quantity quoted, and in the event of their inability to do so or to offer a suitable alternative to the satisfaction of the Government, the Stores Purchase Committee are at liberty to purchase the article or an article of similar quality from elsewhere and should the price of the articles so purchased be in excess of the tendered rate, to deduct the difference of cost from the tenderer's bill or his security deposit.

19. The tenderer shall undertake to supply materials according to the standard sample and specifications. In other cases they should send samples to conform to the description given in the schedule when required to do so. Approved samples will not be paid for and shall become the property of the State but may at the discretion of the State be returned to the tenderer whose tender is accepted, on the completion of his contract. All samples must be clearly labelled to shew to what particular items tendered for they relate and should be of sufficient size and quantity to enable the Department to compare supplies therewith.

20. No representation for enhancement of rates once accepted will be considered.

21. Any attempt on the part of the tenderers or their agents to influence the Committee in their favour by personal canvassing either with the members of the Committee or with the members who may be co-opted will disqualify the tenderers.

22. Samples should be forwarded duly listed with a separate covering letter and reach the undersigned not later than the date on which the tenders are due. The corresponding number of the item in the tender schedule should also be noted in the list of samples. In case these samples are sent by railway, the receipt should be sent separately and not along with the tender since the tender will be opend only on the appointed day and demurrage will have to be paid if the railway parcels are not cleared in time. If any sample is found missing at any time due to the non-observance of the provisions of this clause the Stores Purchase Committee will not be responsible for it. Samples sent per V. P. P. or freight to pay will not be accepted.

23. The samples of unsuccessful tenderers or of the unaccepted items of the tender must be removed at their own expense as soon as possible after notice has been received by them of rejection of their tenders, within one month of such notice. If the material is not removed within the time specified above, the Secretary, Stores Purchase Committee may without further reference dispose it off by sale or otherwise and credit the proceeds to Government.

Government Secretariat, V. V. Joseph,
Stores Purchase Section, Secretary,
Trivandrum. *Stores Purchase Committee.*

Superscription.—"Tender No. 25—PRINTING INKS."

Due date and time for receipt and opening of tender.—18th August 1952—4 P. M.

Date to which the rates are to remain firm.—18th September 1952.

Price of tender forms:—Rs. 3 only for each.

SCHEDULE.

Printing Inks.

Item No.	Specification.	Quantity required.
1.	Printing ink Book black 10 lbs. tins—Kidds, ;Mander, Coats, Hoogly etc.	4,000 lbs
2.	Do. process black Coats	2,000 "
3.	Printing ink black in 1|2 lb. tins	150 "

Prices to be for delivery F. O. R. Trivandrum\|Ernakulam or at the Departmental Stores, Trivandrum\|Ernakulam.

N. B.—Rate and amount in Rs. As. Ps. and Unit should be shown against each item separately.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV | TRIVANDRUM, | TUESDAY, | 22nd July 1952 | 7th Karkatakam 1127. | No. 30

TRAVANCORE UNIVERSITY

Leave of Absence.

No. AB3-1860|52. *14th July 1952.*

Sri Mathew M. Kuzhivelil, B. A. L. T., Superintendent, Department of Publications, has been granted extension of privilege leave for one month from 11-7-1952 in continuation of the leave already granted to him.

NOTIFICATIONS.

(1)

E. A. 9-2435|52. *12th July 1952.*

In modification of the Notification dated 28th June 1952 it is hereby notified that the last date for registration of candidates for the University Examinations of September 1952 has been postponed from 15th July to 25th July 1952.

(2)

No. GA. 4-945|52. *25th June 1952.*

It is hereby notified that the following books have been prescribed for Psychology and Philosophy as noted below: —

(1) Intermediate Examination—

Psychology—1953, 1954 and 1955.

Text-book:

A MODERN INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY, by Rex and Margaret Knight.

N. B.: —

Chapter IV.—As this Chapter deals almost exclusively with Epiphenomenalism, the three views of the relation between mind and body (Epiphenomenalism, Interactionism and Parallelism) be explained to the pupils and the Chapter taught with this background.

(2) B. A. Degree Examination—1954 and 1955: PHILOSOPHY:

1954.

Psychology: R. S. Woodworth: Psychology, 12th Edition, if available: if not available, 11th Edition.

Abnormal Psychology—Scope as indicated in "the Energies of Men" by W. Mc Dougall—Chapters 16-21 (both inclusive).

Ethics: J. S. Mackenzie—Manual of Ethics—Books 1, 2 and 3, Chapters 2, 6 and 7 (including Introduction).

European Logic: Creighton and Smart: An introductory Logic—Part III. Bosanquet: Essentials of Logic (first four Lectures).

Political Philosophy: G. H. Sabine: A History of Political Theor (1937 Edition). Chapters 1-8 and 26-34.

Reference:—A. R. Lord: Principles of Politics.

Indian Logic: Annam Bhatta: Tharkasamgraha—Sections 28-42, beginning with "Buddhi" and ending with "Smrithi".

Indian Philosophical classic: Vedantasara of Sadananda.

European Philosophical classic: Berkeley: Principles of Human Knowledge.

1955.

Psychology: Woodworth and Marquis: Psychology (latest edition).

Ethics:
European Logic:
Political Philosophy:
Indian Logic:
Indian Philosophical Classic:
} Same as for 1954.

European Philosophical Classic: Leibniz: Monadology.

(3)

Election of one member to the Senate from the Faculty of Education under Section 14 (a) (xii) of the Travancore University Act, Act I of 1113.

No. GA.3-2081|51. *15th July 1952.*

It is hereby notified under Section 11 (a) of Chapter XXII of the Statutes that an election will be held to elect one member to the Senate from the Faculty of Education in place of Sri P. S. Abraham who has vacated his seat as an elected member of the Senate and become an ex-officio member by virtue of his appointment as the Registrar of the University. Only members of the Faculty of Education are eligible to take part in the election and vote thereat.

Every elector shall be at liberty to nominate a member of the Faculty of Education (other than the Dean) to fill the vacancy. Every nomination shall be made by an elector in writing and shall be seconded in writing by another elector. Every such nomination shall be accompanied by the consent in writing of the nominee agreeing to serve on the Senate, if elected.

Nominations should reach the Registrar, University of Travancore, Trivandrum, not later than 5 P. M. on Friday the 25th July 1952. The envelope containing the nomination paper should be superscribed "Nomination to the Senate".

The following is the programme for the election:-

(i) Date of notification.	Tuesday the 15th July, 1952.
(ii) Last date for receipt of nominations.	Friday the 25th July, 1952 5 P. M.
(iii) Date and hour of scrutiny of nominations.	Saturday the 26th July, 1952 11 A. M.
(iv) Last date and hour for withdrawal of candidature.	Sunday the 27th July, 1952 4 P. M.
(v) Date of issue of ballot paper etc. in case a poll is to be held.	Tuesday the 29th July, 1952.
(vi) Date and hour fixed for the poll.	The election papers shall be returned to the Registrar not later than 5 P. M. on Friday the 8th August, 1952.
(vii) Date and hour of scrutiny and counting of votes.	Saturday the 9th August, 1952 11-30 A. M.

(4)

No. GB. 2-5431/51. *16th July 1952.*

GOVERNMENT OF INDIA RESEARCH TRAINING SCHOLARSHIPS.

Applications are invited for five Junior Research Scholarships of the value of Rs. 100 each per mensem in the following subjects from qualified candidates for research work in the University of Travancore:—

(1) Physics.
(2) Botany.
(3) Mathematics.
(4) Statistics.
and (5) Zoology.

The scholarships are meant for research at post-graduate level and will be awarded to those who have taken a good Honours degree in Science and who want to pursue research.

The Scholarships are tenable for a period of three years. During the first six months of the award the research worker will be on probation. Confirmation of the award will depend on the satisfactory completion of the period of probation.

The research scholars shall complete the full period of research work. In the event of a scholar discontinuing before the completion of the period for no valid reason he shall be liable to refund to the Government of India the entire amount received by him.

Applications furnishing details of the qualification, showing class or division of the candidates at each examination passed from the Intermediate level, with copies of reprints of published papers, if any, should reach the undersigned on or before 5th August 1952.

(5)

E. A. 9. *15th July 1952.*

The following examinations will also be conducted by the University in September 1952 as detailed below:—

Name of Examination.	*Last date for registration of candidates.*	*Date of commencement of examination.*	*Centre and place of examination.*
First Examination in Engineering Part I	25th July 1952	15th September 1952	College of Engineering, Trivandrum.
Do. Part II	do.	do.	do.
B. Sc. Degree Examination in Engineering Part I	do.	do.	do.
Do. Part II	do.	do.	do.
Diploma Examination in Engineering, Part II	do.	do.	College of Engineering, Trivandrum and Maha Raja's Technological Institute, Trichur.
First Year Diploma Examination in Engineering	do.	do.	Maharaja's Technological Institute, Trichur.
Second Year Diploma Examination in Engineering	do.	do.	do.
Sanskrit Entrance Examination	do.	do.	University College, Trivandrum.
Mahopadhyaya Final Examination	do.	do.	do.

University Buildings,
Trivandrum.

P. S. ABRAHAM,
Registrar.

TRIVANDRUM OBSERVATORY

Longitude 76 Degrees 59 Minutes 45 Seconds East.

Latitude 8 Degrees 30 Minutes 32 Seconds, North.

Height above Sea level .. 200 Feet.

Trivandrum Local Time is 5 hours 7 Minutes 59 Seconds in advance of G. M. T. and 22 Minutes 1 Second behind the Indian Standard Time (I.S.T.)

Ayanamsa as on $\frac{\text{1st January 1950 A. D.}}{\text{17th Dhanu 1125 M. E.}}$ 23 Degrees 1 Minute 11·98 Seconds.

Magnetic Element.

(Based on 1921 Magnetic Survey)

Declination: 4 Degrees 37 Minutes West
Dip (North Pole dipping): 2 Degrees 21 Minutes
Horizontal Intensity: 0·8914 Gause.
Vertical Intensity: 0·0161 Gause.

P. K. Krishna Pillai,
Superintendent.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. IV | TRIVANDRUM, | TUESDAY, | 22nd July 1952 / 7th Karkatakam 1127 | No. 30

PART IV

CONTENTS

(1) Private Notices.
(2) Court Notices.
(3) Notifications of the Cochin Devaswom Board.
(4) Notifications of the Commissioner of Income-tax.
(5) Report regarding the Accounts of the Indian Central Coconut Committee.

(൧) സ്വകാര്യ പരസ്യങ്ങൾ.
(൨) കോർട്ടു പരസ്യങ്ങൾ.
(൩) കൊച്ചിദേവസ്വം ബോർഡിൽനിന്നും ഉള്ള പരസ്യങ്ങൾ.
(൪) ഇൻകംടാക്സ് കമ്മീഷണരുടെ പരസ്യങ്ങൾ.
(൫) ഇൻഡ്യൻ സെൻട്രൽ നാളികേരകമ്മിററിയുടെ കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട്.

My son J. Anthony studying in Form II in the A. T. High School, Monkompu has embraced Hinduism and his name hereafter will be as J. Gopalakrishnan.

K. Chinnan,
Athiparampil, Attuvathala, Nedumudy.

NOTICE.

I, P. C. Gouri, Female Warder, District Hospital, Kottayam (Parappurathu Veedu, Muvattupuzha) will hereafter be known as P. C. Gouri Kutty and will be signing accordingly.

P. C. Gouri.

NOTIFICATION.

I, N. Viswanatha Kurup, Thumpayil Puthia Veedu, Narakathra, Komarankari, Changanacherry, intend to enrol as an Advocate of the Honourable High Court of Judicature, Travancore Cochin one month hence.

N. Viswanatha Kurup.

I, V. G. Pappachen, Poykavilla puthenveedu, Kadompanad P. O. studying in Form VI D. Dn. Govt. English High School, Mavelikara will hereafter, be known by the name P. G. Mathew and will sign accordingly.

Pappachen V. G.

NOTICE.

Please take notice that on or after the 18th of August 1952 I intend moving the Honourable High Court of Travancore-Cochin to enrol me as an Advocate thereof.

Ernakulam,
12th July 1952.

Abraham Peter, B. A., B. L.
District Court Vakil.

NOTICE.

Please take notice that on or after the 25th August 1952 I intend moving the Honourable High Court of Travancore-Cochin to enrol me as an Advocate thereof.

A. Hariharasubramanian, B. Com., B. L.
District Court Vakil.

Ernakulam,
15th July 1952.

It is hereby notified that I, V. R. Padmanabhan Nair, Student, V Form, N. S. S. High School, Kidangoor will hereafter be known as V. R. Raju.

V. R. Padmanabhan Nair.

NOTIFICATION.

"I, E. M. Thomas, B. A., B. L., Edathil, Vadassarikara, intend to enrol as an Advocate of the Hon'ble High Court of Travancore-Cochin, one month hence."

E. M. Thomas, B. A., B. L.

NOTICE.

It is hereby notified that I, T. T. Ouseph, Thattasery House, Mampezhakary, Veliyanad P. O. will hereafter be known as Joseph D. Thattasery Mampezhakary Veliyanad P. O. and will sign accordingly.

3-7-1952. T. T. OUSEPH.

I, Kurumbakutty, wife of Pathiyadan Ravunny, residing at Kurumpilavu village, Trichur Taluk will hereafter be known as Kochammu and will be signing accordingly.

4th July 1952. KURUMBAKUTTY.

I, V. N. Sidharthan, Vijayavilasom, Anjengo, intend to enrol myself as an Advocate of the Honourable High Court of Travancore-Cochin one month hence.

13th July 1952. V. N. SIDHARTHAN.

I, Elizabeth Mathai, Aswathi Vilas, Adoor, Travancore, intend to enrol myself as an Advocate of the Honourable High Court of Travancore-Cochin one month hence.

Adoor, ELIZABETH MATHAI.
14th July 1952.

NOTICE.

I, N. K. Padmanabhan, Sarojamandiram, Puthenvelikkara, intend to move the Honourable High Court of Travancore-Cochin to enrol me as an Advocate, one month hence.

N. Parur, N. K. PADMANABHAN.
12th July 1952.

നെയ്യാറ്റിൻകര കന്നുകുളം പകുതിയിൽ പൊട്ടക്കുളം വിളക്കേവീട്ടിൽ സഫിയത്ത് ആയ ഞാനും എന്റെ മകൻ കാഞ്ഞിരംകുളം ഹൈസ്കൂളിൽ III. ഫാറം ഡി. ഡിവിഷനിൽ പഠിക്കുന്ന ... ൽ – ൬ – ൧൧ ൧൯൫൨-ൽ മതപരിവർത്തനം സ്വീകരിച്ച് യഥാക്രമം ജി. ത്രേസ്യ, എസ്സ്. ശശിധരൻ എന്ന പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

...മിയൽ (ഒപ്പ്.)

പരസ്യം.

കൊല്ലം എൻ. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിൽ ഒന്നാംഫാറം എ ഡിവിഷനിൽ പഠിക്കുന്ന പി. സി. ജോസഫ് എന്ന കുട്ടി മതപരിവർത്തനം സ്വീകരിച്ച് ഏം. കെ. രാമചന്ദ്രൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

കരുവനേരം, മങ്കൊമ്പ് കൊച്ചുണ്ണി (ഒപ്പ്.)
൧൩–൬–൧൧൨൭.

പരസ്യം.

കൊടുങ്ങല്ലൂർതാലൂക്ക് എറിയാട് വില്ലേജിൽ കരുകപ്പാടത്ത് മാളിയം വീട്ടിൽ കുട്ടിക്കമ്മു് ഹാജി മകൻ മരിച്ചു കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എന്നാളുടെ മാത്രം ... ആയിരുന്ന കുഞ്ഞിപ്പാത്തുക്കുട്ടി മകൾ കൊച്ചു ബീവി എന്ന സ്ത്രീയും, ൨. നമ്പർ കാരിയുടെയും ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെയും മകൻ കെ സി. സലാഹുദ്ദീൻ എന്നയാളും കൂടി അറിയിക്കുന്നതു്.

ഒന്നാം നമ്പർ കാരിയുടെ ഭർത്താവും രണ്ടാം നമ്പർ കാരന്റെ പിതാവും ആയ കരുകപ്പാടത്ത് മാളിയം വീട്ടിൽ കുട്ടിക്കമ്മു് ഹാജി മകൻ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എന്നാൾ ൧൧൨൦ മീനമാസം ൨൩-ാം തീയതി മരണപ്പെട്ടു. ടിയാളിൽ ഒന്നാംനമ്പർ കാരിക്ക് ഭാര്യാപ്രകാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്വന്തം വിലമൂലം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും രണ്ടാംനമ്പർകാരന്റെ പേരിൽ തീറുമൂലം പ്രത്യേകം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ മുതലുകൾ കൈവശത്തിലും അനുഭവത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. മരിച്ച കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് എന്നാളുടെ പേരിലുള്ള മുതലുകൾ തുല്യാവകാശം അനുസരിച്ച് ഭാഗിച്ചു എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ടിയാന്റെ അധികാരമോ സ്വത്തുക്കളോ മറ്റാരുമായി ഉള്ളതല്ല. മരിക്കുന്നതിന് ടിയാന്റെ സ്വന്തം വസ്തുവിലും ഇടപാടുകളിലും ഞങ്ങളുടെ പേരിലും ആയിരുന്നു. മരണശേഷം അടിയന്തിരാദികളും മറ്റും കഴിഞ്ഞ് തറവാട് ഭരണം പരിശോധിച്ചതിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളുടെയും ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ സ്വന്തമായുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും ആധാരങ്ങൾ കാണ്മാനില്ല. അവ എങ്ങിനെ പോയി എന്നും അറിയുന്നില്ല. ടി ആധാരങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഞങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതാണെന്നും അപ്രകാരം തരുന്നവർക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാണെന്നും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്രകാരമല്ലാതെ ടി രേഖകൾ കൈവശംവച്ച് വല്ല കൃത്രിമരേഖകളോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കുന്നതായാൽ അവയ്ക്കു യാതൊരു സാധുതയുമില്ലെന്നും അവ ഞങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളെ ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇതിനാൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

൧൧൨൭ മിഥുനമാസം ൨൬-ാം തീയതി.

൧ ടി. കൊച്ചുബീവി (ഒപ്പ്.)
൨ ടി. സലാഹുദ്ദീൻ (ഒപ്പ്.)

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ തിരുവല്ലം പകുതിയിൽ മുടക്കോട്ടു ബതയിൽവിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ താമസം മകൾ ൧൮ വയസ്സുള്ള ലക്ഷ്മിയും മതപ്രകാരം ശുദ്ധിചെയ്തു ദാക്ഷായണി എന്നും സരസമ്മ എന്നുള്ള പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അബ്ദുൾ റസാക്ക് (ഒപ്പ്.)

I, K. Kumara Pillai, Nedungode, Kizhakakara Melethil veedu, Keezharoor, Ottasekharamangalam, Neyyattinkara, (P. C. No. 7342) in official records and K. Kuttappan in School records will hereafter be known as K. Kumara Pillai only and will sign accordingly.

K. KUMARA PILLAI.

NOTICE

I, N. Ramachandran Pillai, Lakshmi Mandiram, Asramam, Quilon intend to move the Honourable High Court of Travancore-Cochin to enrol me as an Advocate, one month hence.

Quilon, 15th July 1952. N. RAMACHANDRAN PILLAI.

I, E. M. Joseph, Eruvelilkunnel, Kadanad, intend to enrol myself as an Advocate in the Honourable High Court of Travancore-Cochin one month hence.

Kadanad, E. M. JOSEPH.
14-7-52.

NOTIFICATION.

One month hence, I, P. N. Ramakrishnan Nair, M. A. B. L., of Parameswarath house, Palace Ward, Alleppey, intend to enrol as an Advocate of the Honourable High Court of Travancore-Cochin

15-7-52. P. N. RAMAKRISHNAN NAIR.

"Take notice that I, K. Narayana Kurup, S.K.V. Buildings, Karukachal, intend to move the Honourable High Court of Travancore-Cochin to enrol myself as an Advocate of the High Court a month hence".

K. N. Kurup.

On or after the 27th August 1952, I, M. Thankam intend moving the Honourable High Court of Travancore-Cochin to enrol me as an Advocate thereof.

Ernakulam.   M. Thankam.

NOTIFICATION.

One month hence, I, A. Unnikrishnan Nair, B. A. B. L. of Mannanadu madom, Kalarcode Alleppey, intend to enrol as an Advocate of the Honourable High Conrt. of Travancore-Cochin

A. Unnikrishnan Nair, B. A. B. L.

Alleppey,
15|7|'52.

IN THE ADDITIONAL MUNSIFF'S COURT, TRIVANDRUM.

Succession Certificate Petition No. 6 of 1952.

Petitioners: —

1. Dharmaraja Aiyar Sankaranarayana Aiyar, minor, aged 12 years, |Suriniyan Peishkar's Lane, Fort, Trivandrum.

2. Dharmaraja Aiyar Venkitarama Aiyar, minor, aged 10 years of Do. Do.

Petitioners 1 and 2 represented by their next friend and mother Lakshmi Ammal of Do. Do. through their Advocate P. S. Nilakanta Aiyar.

Counter-Petitioners:—

1. S. Harihara Aiyar, brother of Dharmaraja Aiyar of Do. Do.

2. Lakshmi Ammal, mother of Dharmaraja Aiyar of Do. Do.

Whereas the above Petitioners have applied for a Succession Certificate and whereas the above petition is posted for hearing on 9th August 1952, anybody objecting to the grant of the Succession Certificate to realize the following debt may do so at 11 A. M. on the said day.

Debt. Rs. 815 being the Savings Bank deposit in the Trivandrum District Treasury in the name of the petitioner's deceased Father S. Dharmaraja Aiyar.

(By order.)

(Sd.)
Head Clerk.

പരസ്യം.

കോട്ടയം മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ ൧൯൫൨-ൽ സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ ൪.

ഹർജിക്കാര്.

(൧) കോട്ടയം പകുതിയിൽ [illegible] മുണ്ടിപറമ്പിൽവീട്ടിൽ [illegible] പത്മനാഭൻ പിള്ള. (൨) ടിയാൻ്റെ [illegible] (൩) ടിയിൽ [illegible]

അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജി. മാധവൻനായർ.

എതൃഹർജിക്കാരൻ.

ദി തിരുവിതാംകൂർ സെൻട്രൽ ബാങ്കിംഗ് കോഓപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്—കോട്ടയം—ടി കമ്പനി മാനേജർ മി. കെ നാരായണൻ നായർ.

ഹർജിക്കാരുടെ [illegible] മുണ്ടിപറമ്പുവീട്ടിൽ ൧൯൫൨ [illegible] മരിച്ച ലക്ഷ്മിയമ്മ [illegible] നമ്പർ പാസ്സ് ബുക്കിൻപ്രകാരം എതൃകക്ഷി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യയും പലിശയും ഉൾപ്പെടെ [illegible] വരെയ്ക്കു [illegible] രൂപ [illegible] പൈസയും മേലാൽ പലിശയും ഹർജിക്കാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതു വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതേപ്പറ്റി ഏതു കക്ഷിക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ [illegible] മണിക്ക് ടിയാൾ നേരിട്ടോ അധികാരപ്പെട്ട വക്കീൽ മുഖാന്തിരമോ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

കെ. ജി. മാധവൻ നായർ.

കോട്ടയം, ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്.

ജൂലൈ ൧൯൫൨

പരസ്യം.

[illegible] മുൻസിഫ് കോടതിമുൻപാകെ ടികോടതിയിൽ ൧൯൫൨-ൽ സക്സഷൻ ഹർജി ൨-ാം നമ്പർ.

ഹർജിക്കാർ.

(൧) കൊല്ലം പകുതിയിൽ [illegible] ചേരിയിൽ തെക്കെ പണ്ടാര പറമ്പിൽവീട്ടിൽ നിന്നും [illegible] പകുതിയിൽ തെക്കുംമുറിയിൽ കാന്തിമേരിൽ വീട്ടിൽ [illegible] വയസ്സുള്ള വെളുത്തകുഞ്ഞ് [illegible] (൨) ടിയിൽ മൈനർ [illegible] വയസ്സുള്ള വാസുദേവൻ [illegible] (൩) ടിയിൽ മൈനർ [illegible] വയസ്സുള്ള [illegible] ശ്യാമളാമ്മ. (൪) ടിയിൽ മൈനർ ൪ വയസ്സുള്ള വാസുദേവൻ തമ്പി ബാലകൃഷ്ണൻ തമ്പി.

(൨ മുതൽ ൪ വരെ ഹർജിക്കാരുടെ രക്ഷകർത്താവ് ൧-ാം ഹർജിക്കാരി.)

എതൃഹർജിക്കാർ.

തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമെൻ്റ് ബാങ്ക് [illegible] ബ്രാഞ്ച് ഏജൻ്റ് അവർകൾ.

൧-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും ൨ മുതൽ ൪ വരെ ഹർജിക്കാരുടെ അച്ഛനുമായിരുന്ന [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ കാന്തിമേരിൽ വീട്ടിൽ ശേഖരൻ വാസുദേവൻ തമ്പി [illegible] നവംബർ [illegible] തിയതി മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതും ടിയാൻ തിരുവിതാംകൂർ ഗവർമെൻ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ [illegible] ബ്രാഞ്ചാപ്പീസിൽ [illegible] നമ്പർ അക്കൗണ്ട് [illegible] നമ്പർ പാസ്സ് ബുക്കിൻപ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകയും പലിശയും അവകാശികളായ ഹർജിക്കാർക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് പിന്തുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി സംഗതിയെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലവർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ഹർജി വിചാരണ [illegible] ൧൯൫൨ ആഗസ്റ്റ് [illegible] മണിക്ക് ഈ കോടതിമുൻപാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)

൧൯൫൨ ജൂലായ് [illegible]   പി. കേശവപിള്ള, വക്കീൽ.

നെയ്യാറ്റിൻകര പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ് കോടതി മുൻപാകെ ടിയിൽ ൧൯൫൨ സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ ൧.

അപേക്ഷകക്ഷി—[illegible] പകുതിയിൽ [illegible] പുത്തൻ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

എതിർകക്ഷികൾ—(൧) [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] (൨) ടിയിൽ [illegible] (൩) ടിയിൽ [illegible]

ടി എതിർകക്ഷികളും മറ്റും [illegible]

ടി നമ്പരിൽ ഹർജിക്കാരൻ്റെയും [illegible] കക്ഷികളുടെയും പിതാവും ൧-ാം എതിർകക്ഷിയുടെ ഭർത്താവും

വുമായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ കോട്ടുകാൽ പകുതിയിൽ അന്തിയൂർദേശത്ത് ബാലരാമപുരത്തു പുത്തൻതെരുവിൽ ൧൦ /൧ ൭൮-ാം നമ്പർ വീട്ടിൽ തിരുവമ്പലം രങ്കൻ തിരുവനന്തപുരം ഷെർമനൻ ഷാപ്പിൽ ൧൭൮൦-ാം നമ്പർ സർട്ടിഫിക്കറ്റു പ്രകാരം ൧൧൩൭ ജനുവരി ൨൫-ാം തീയതി ൨൦൦ രൂപായ്ക്ക അടച്ചിട്ടുള്ള ഷെയർ അവകാശം ഹർജിക്കാരന്റെ പേരിൽ ടി ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഫോറങ്ങൾ മാറ്റിക്കിട്ടുന്നതിനു അനുകൂല സർട്ടിഫിക്കറ്റ കിട്ടണമെന്ന ടി ഹർജിക്കാരൻ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതേപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരണ ദിവസമായ ൧൧൨൭ ആഗസ്റ്റ് ൧൩-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക കക്ഷികൾ നേരിട്ടോ നിയമപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിയ വക്കീൽ മുഖാന്തിരമോ ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം നിങ്ങളെക്കൂടാതെ ഹർജി തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൧൧൨൭ ജൂലായ് ൨൫-ാം തീയതി.

കെ. എൻ. പരമേശ്വരൻപിള്ള,
അപേക്ഷകക്ഷിയുടെ വക്കീൽ.

നെയ്യാറ്റിൻകര അഡിഷണൽ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ ൧൧൨൭ സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ ൧.

അപേക്ഷകക്ഷികൾ.

(൧) മാറനല്ലൂർപകുതിയിൽ മാറനല്ലൂർദേശത്തു തച്ചമൺ കല്ലിംഗൽവീട്ടിൽ ഈശ്വരപിള്ള ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള.

(൨) ടി കല്ലിംഗൽവീട്ടിൽനിന്നും തിരു-കൊച്ചി പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഓഫീസിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ.

(൩) ടി കല്ലിംഗൽവീട്ടിൽ എൻ. കുട്ടപ്പിള്ള.

(൪) ടിയിൽ എൻ. ഭവാനിഅമ്മ.

(൫) ടിയിൽ എൻ. പരമേശ്വരൻനായർ.

(൬) ടിയിൽ എൻ. കുഞ്ഞുരാമൻനായർ.

(൭) ടിയിൽ എൻ. രാമപ്പിള്ള.

(൮) ടിയിൽ എൻ. പുരുഷോത്തമൻനായർ.

സകലമാനപേരേയും മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

ടിനമ്പരിൽ ൧-ാം അപേക്ഷകക്ഷിയുടെ ഭർത്താവും, ൨ മുതൽ ൮ വരെ അപേക്ഷകക്ഷികളുടെ പിതാവുമായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ നെയ്യാറ്റിൻകരതാലൂക്കിൽ വെള്ളനാട്ടു പകുതിയിൽ വെള്ളനാട്ടുദേശത്ത് ഇമ്പംവീട്ടിൽ നിന്നും മാറനല്ലൂർ പകുതിയിൽ മാറനല്ലൂർ ദേശത്ത് തച്ചമൺ കല്ലിംഗൽവീട്ടിൽ കുട്ടപ്പിള്ള നാരായണപിള്ള അവർകൾ നെയ്യാറ്റിൻകരതാലൂക്ക് സബ്ട്രഷറിയിൽ എസ്. ബി. ൮൬൭൦-ാം നമ്പർ പാസ്ബുക്കുപ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ൧൩൪൮ രൂപാ ൭ അണ ൮ പൈസയും പലിശയും വാങ്ങുന്നതിന് ഹർജിക്കാർ അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ കിട്ടണമെന്ന അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരണ ദിവസമായ ൧൧൨൭ ആഗസ്റ്റ് ൧൬-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക് കക്ഷികൾ നേരിട്ടോ നിയമപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിയ വക്കീലോ ഏജന്റോ മുഖാന്തിരമോ ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളെ കൂടാതെ ഹർജി തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

൧൧൨൭ ജൂലായി ൨൫-ാം തീയതി.

കെ. എൻ. പരമേശ്വരൻപിള്ള,
അപേക്ഷകക്ഷികളുടെ വക്കീൽ.

നോട്ടീസ്.

മാവേലിക്കര ജില്ലാക്കോർട്ടിൽ ൧൧൨൭-ൽ ഗാർഡിയൻ വാർഡ് ഹർജിനമ്പർ ൨.

ഹർജിക്കാരി—പത്തനംതിട്ട താലൂക്കിൽ മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി പകുതിയിൽ മല്ലപ്പുഴശ്ശേരിമുറിയിൽ ചെമ്പകശ്ശേരി കൊട്ടാരത്തിൽ മൈനർ ൧൪ വയസ്സുള്ള രേവതിനാൾ സുമംഗലി തമ്പുരാട്ടി.

രക്ഷകർത്താവ്—ടിയിൽ ഭരണിനാൾ അമ്മതമ്പുരാൻ.

എതിർകക്ഷി—ടി ചെമ്പകശ്ശേരി കൊട്ടാരത്തിൽ ആയില്യംനാൾ ലക്ഷ്മിതമ്പുരാട്ടി.

എതിർകക്ഷികളേയും മറ്റും മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

ഹർജിക്കാരിക്ക കിട്ടാൻ അവകാശപ്പെട്ടതും ഹർജിക്കാരിയുടെ പിതാവ് മരിച്ചു പോയതിനാൽ ലഭിക്കേണ്ടതുമായ ഓറിയന്റൽ ഗവർമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് ൨൧൩൫൭-ാം നമ്പർ പാളിസി പ്രകാരമുള്ളതുമായ ൩൦൦൦ രൂപാ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക ഹർജിക്കാരിയുടെ രക്ഷകർത്താവായി ഭരണിനാൾ അമ്മതമ്പുരാനെ നിയമിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ കിട്ടണമെന്ന ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മേൽനമ്പർ ഹർജിക്ക ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം അവർ നേരിട്ടോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ വക്കീൽമുഖാന്തിരമോ വിചാരണദിവസമായ ൧൧൨൭ ആഗസ്റ്റ് ൨൪-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക ഈ കോടതിയിൽ നേരാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ അവരെക്കൂടാതെ ടി ഹർജി തീരുമാനിക്കുന്നതും ആണ്.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)

൧൧൨൭ ജൂൺ ൧൮-ാം തീയതി. ശിരസ്തദാർ, (ഒപ്പ്.)

കൊല്ലം ജില്ലാക്കോർട്ടിൽ ൧൧൨൭ സക്സഷൻ ഹർജി ൭.

ഹർജിക്കാരി—രാമേശ്വരി അമ്മാൾ, പുരുഷോത്തമൻ വീട് കൃഷ്ണരായൻ പെൻഷ്യൻ ഫാക്ടറി മാനേജർ പള്ളിത്തോട്ടം, കൊല്ലം.

എതിർകക്ഷി—നാരായണയ്യർ കൃഷ്ണയ്യർ പുത്രൻ മഠം വടക്കേകരകിഴക്ക്വശം ഇരവിപുരം പകുതി കൊല്ലംതാലൂക്ക്.

കൊല്ലംപകുതിയിൽ താമരക്കുളം വാർഡിൽ പുരുഷോത്തമൻവീട്ടിൽ വിക്ടോറിയ പെൻസിൽ ഫാക്ടറി നടത്തിവന്ന കെ. എൻ. സ്വാമി ൧൧൨൬ മെയ്മാസം ൧൭-ാം തീയതി മരിച്ചുപോകയാൽ ടിയാന കിട്ടേണ്ടതായ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഈടാക്കി എടുക്കുന്നതിന ടിയാന്റെ ഭാര്യയായ ഹർജിക്കാരിക്ക സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ കിട്ടണമെന്ന ടിയാൾ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടിഹർജിസംബന്ധി ൧൧൨൭ കർക്കടകം ൩൦-ാം-ക്ക അവധിവച്ചിരിക്കുന്നതും ടി സംബന്ധിച്ച ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ൧൧൨൭ കർക്കടകം ൩൦-ാം തീയതി ൧൧ മണിക്ക മുമ്പായി കോർട്ടിൽ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പട്ടിക.—(൧) കെ. എൻ. സ്വാമിപേരിൽ ഇമ്പീരിയൽബാങ്ക് ആഫ് ഇൻഡ്യാ കൊല്ലം ബ്രാഞ്ചിലെ പാസ്ബുക്കിൻപടി രൂപാ ൨൭൫—(൨) ടി വേറൊരു കണക്കിൻപടി രൂപാ ൫൩—(൩) ടി ബാങ്കിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ബ്രാഞ്ചിലെ പാസ്ബുക്കിൻപടി രൂപാ ൬൨൫—(൪) ടി കെ. എൻ. സ്വാമി ഗവർമെന്റിൽ പെൻസിൽ അയച്ചുകൊടുത്തവകയിൽ ഗവർമെന്റിൽനിന്നും കിട്ടേണ്ട രൂപാ ൧൪൪൦—(൫) ടിക്ക സെക്യൂരിറ്റി അടച്ച രൂപാ ൧൨൦—(൬) ടിക്ക ഏണേർസ്റ്റ് മണിയായി രൂപാ ൧൨൩—(൭) തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി സംസ്ഥാന ഗവർമെന്റിൽനിന്നും കിട്ടേണ്ടുന്ന രൂപാ ൬൯൭൫൩.

൧൧൨൭ ജൂൺ ൧൦-ാം തീയതി.

ഡി. ഡഗ്ലസ്,
ഹർജികക്ഷി വക്കീൽ.

പരസ്യം.

പറവൂർ ജില്ലാകോടതിയിൽ ൧൧൨൭-ൽ ഐ. പി. ഹർജി നമ്പർ ൩.

ഹർജിക്കാരൻ—മീനച്ചിൽ താലൂക്ക് മുത്തോലപകുതിയിൽ പാലാ അങ്ങാടിയിൽ കല്ലറക്കൽ ബിൽഡിംഗിൽ രജിസ്റ്റാക്കപ്പെട്ട ആഫീസ് സ്ഥാപിച്ച് ജോലിനടത്തിവരുന്ന പാലാ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം.

എതിർകക്ഷി—തൊടുപുഴ താലൂക്ക് മണക്കാടുപകുതിയിൽ കീഴ്‌വിറപ്പുഴമുറിയിൽ വയറ്റാട്ടുപുത്തൻപുരയിൽ തൊമ്മൻ ജോൺ.

മേൽനമ്പരിൽ എതിർകക്ഷിയെ ഇൻസാൾവെന്റാക്കിയും എതിർകക്ഷിയും സഹോദരന്മാരുംകൂടി എഴുതി രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ള ൨൮-ാം നമ്പർ ൧൧൨൬ മേടം ൧൯-ാം ൧൨൦൧-ാം

നമ്പർ ഉത്തരവാദം അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഹർജി ക്കാരൻ ഹർജികൊടുത്തു ൧൧൨൭ മകരം ൧൫-ാം തീയതി വി ചാരണക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി ൧൧൨൭ കർക്കടക മാസം ൩൦-ാംതീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാകേണ്ടതും അ ധികാരപ്പെടുത്തിയ അഡ്വക്കേറ്റോ വക്കീലോ മുഖാ ന്തരം ഹാജരായി തർക്കം ബോധിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം എതി ർകക്ഷിയെ കൂടാതെ കേട്ട് ഹർജി തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്ന താണെന്നുള്ള വിവരം എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ൧൧൨൭ കുംഭം ൧൭-ാംനു.

പാറേക്കൽ തച്ചിൽ,
ഹർജിക്കാരൻ ഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ്.

പരസ്യം.

പറവൂർ ജില്ലാക്കോർട്ടിൽ ൧൧൨൭-ൽ സക്സഷൻ ഹർജി നമ്പർ ൨.

ഹർജിക്കാർ— (൧) പറവൂർ പകുതി പറവൂർ കരയിൽ കന്നത്തുതെരുവിൽ ശൈനൻ ശങ്കരനാരായണയ്യർ. (൨) ടി യിൽ ടിയിൽ ഡിട്ടോ പുറം വിളിക്കുന്ന പാർവ്വതി (ശൈനൻ) രക്ഷകർത്താവ് ടി യിൽ സി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ.

ഒന്നും രണ്ടും ഹർജിക്കാർ മൂന്നാം ഹർജിക്കാരന്റെ പുത്രി മരിച്ച സീതാലക്ഷ്മിഅമ്മാളുടെ മക്കളും മൂന്നാം ഹർജിക്കാരൻ ഒന്നും രണ്ടും ഹർജിക്കാരുടെ രക്ഷകർത്താവും ആകുന്നു. ടി സീതാലക്ഷ്മിഅമ്മാൾ ൧൧൨൭ ഇടവം ൧൯-ാംനു മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ടി സീതാലക്ഷ്മി അമ്മാളുടെ മക്കളായ ഒന്നും രണ്ടും ഹർജി ക്കാരെക്കൂടാതെ വേറെ അവകാശികളായി ആരും ഇല്ലാ ത്തതും ഒന്നും രണ്ടും കക്ഷികൾ മൂന്നാം ഹർജിക്കാരന്റെ രക്ഷയിൽ ഇരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. സീതാലക്ഷ്മിഅമ്മാളുടെ വക ഹർജിപട്ടികയിൽ പറയുന്ന സംഖ്യകൾ ഒന്നും രണ്ടും ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി മൂന്നാം ഹർജിക്കാരൻ വാങ്ങു ന്നതിന് മൂന്നാം ഹർജിക്കാരന് അവകാശ സർട്ടിഫി ക്കേറ്റ് കൊടുപ്പാൻ ഉത്തരവുണ്ടാകണമെന്ന് ഹർജിബോ ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേ പമുണ്ടെങ്കിൽ ൧൧൨൭ കർക്കടകം ൩൦-ാംനു കോർട്ടിൽ നേരി ട്ടോ ഹാജരായി ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ബോധിപ്പിക്കേ ണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ഹർജി തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നു ള്ള വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൧൨൭ മിഥുനം ൨൮-ാംനു. വി. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ,
ഹർജിക്കാരൻഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ്.

പറവൂർ ജില്ലാക്കോടതി മുമ്പാകെ ൧൧൨൭-ൽ സി. ഒ. ൧൫.

വാദിഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ് വി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ ബോധിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം.

വാദി— മഴുവന്നൂർ പകുതി മഴുവന്നൂർ കരയിൽ മഴു വന്നൂർ സംഘത്തിലെ ശങ്കരൻ രാഘവൻവൈദ്യർ.

പ്രതികൾ— (൧) മഴുവന്നൂർ പകുതി മഴുവന്നൂർകര യിൽ ഞണ്ണുമാലിവീട്ടിൽ ചാമൻ രാമൻ. (൨) ടിപ കുതി ടി കരയിൽ കൊല്ലന്റെ കോട്ടവീട്ടിൽ കൊച്ചുചെ റുക്കൻ കണ്ണൻ. (൩) ടിപകുതി ടികരയിൽ മാട്ടുപുറത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ. (൪) ടി പകുതി ഐരാപുരം കരയിൽ ചാലിൽ മടത്തിൽ താമസിക്കും കരുണാകര കുറുപ്പ്. (൫) ടി പകുതി വലമ്പൂർ കരയിൽ പുതുശ്ശേരി വീട്ടിൽ താമസിക്കും കുട്ടേട്ടൻവീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള നാരാ യണപിള്ള. (൬) ടി പകുതി ടി കരയിൽ കുഞ്ഞാട്ടുപ ടിക്കമാലിൽ കുഞ്ഞൻകുഞ്ഞൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം മകൻ കരുപ്പൻകുഞ്ഞു. (൭) കുന്നത്തുനാട് പകുതി വല മ്പൂർകരയിൽ പറുക്കോട്ടിൽ വീട്ടിൽ കൊന്നി വേലാ യുധൻ.

ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽപെട്ട സകലരെയും പേരെയും ചെയ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

മേൽ നമ്പർ അന്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ൧മുതൽ ൭ വരെ പ്രതികളെ ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽപെട്ട സകല അംഗങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികളുടെ നിലയിൽ കക്ഷിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽപെട്ട സകലരെയും പേരെയും മേൽ വ്യവഹാരം നടത്തുന്നതിന് അനുവാദം കിട്ടണമെന്ന് വാദി സിവിൽ നടപടിനിയമം ൧-ാം ഓർഡർ ൮-ാം ചട്ടപ്രകാരം അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി ഹർജിസംഗതി ൧൧൨൭ കർക്കടകം ൧൭-ാംനു വിചാരണക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നതും ഇതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി വിചാരണതീയതിയിൽ കോർട്ടിൽ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം വാദിയുടെ ഹർജി അനുവദിക്കുന്നതാണെന്നും ഇതിനാൽ ഹിന്ദുസമുദായത്തിൽപെട്ട സകലരെയും പേരെയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൧൨൭ മിഥുനം ൧൯-ാംനു. വി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ,
അഡ്വക്കേറ്റ്.

പരസ്യം.

പറവൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതിയിൽ ൧൧൨൭-ൽ ഇൻസോൾവൻസി ഹർജിനമ്പർ ൧.

ഹർജിക്കാരൻ — മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക് മുളവൂർ പകുതി കന്നക്കാൽ കരയിൽ തോട്ടുംകരയിൽ വടക്കേ തിൽ താമസിക്കും കാതിരിക്കുട്ടി മോഹിയൻ കുഞ്ഞുമു ഹമ്മദ്.

എതിർകക്ഷികൾ — (൧) ടി കരയിൽ ചിറക്കര പാത്തൻ പുതവീൽപാക്കും കളുക്കാക്കുടി ഉതുപ്പു മൂത്തൻ പൈലി തച്ചൻ നാരായണൻ നായർ. (൨) പുതു പ്പള്ളി ഗുജരങ്ങളുടെ സ്വത്തുപോടികൾ ചെറിയാൻ ചെറിയാൻ എന്ന നാരായണമേനോൻ എന്ന നാരായണനും ആയ എടുപ്പള്ളി ലക്ഷ്മിയമ്മ അവർകൾക്കുവേണ്ടി മുക്ത്യാർ കാരൻ മഴുവന്നൂർപകുതി വലമ്പൂർകരയിൽ പുത്തൻമഠ ത്തിൽ പാക്കം പൈതൃമനുതുകുട്ടിവീട്ടിൽ അർജുനൻതമ്പുരാനെന്ന പിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള. (൩) മുളവൂർ പകുതി മാള ക്കണ്ണം കായലിൽ ആറ്റുകരയിൽ ഉമ്മർ കൊച്ചുപരീ ദു. (൪) ടി പകുതി പുതുപ്പാടി കരയിൽ വെളി യത്ത് ഖദീജ ഉമ്മ. (൫) പിറവം പകുതി പാഴൂർക്കര യിൽ പാഴൂരില്ലത്തു കൃഷ്ണൻ ശോശന്നയമ്മാളുടെ പുത്രൻ. (൬) ടി യിൽ ടിയവന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മ അന്തപ്പനം.

മേൽനമ്പർ ഹർജിക്കാരൻ ടിയാനെ നിർദ്ധന നായി തീരുമാനിച്ച് ടിയാനെ കടബാദ്ധ്യതകളിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നും മറ്റും ൧൧൨൭ മേടം ൧൧-ാംനു ൧-ാം ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി ഹർജിസം ഗതി ൧൧൨൭ കർക്കടകം ൧൭-ാംനു വിചാരണക്കു വച്ചിട്ടുള്ളതും ആകുന്നു. ടി ഹർജിസംഗതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിചാരണദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്ക് കക്ഷികളോ മറ്റാരോ അവരാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് മുഖാന്തിരമോ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം അന്യകക്ഷികളെ കൂടാതെ ഹർജിസംഗതി തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നും ഉള്ള വിവരം ഇതിനാൽ പരസ്യംചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

പറവൂർ, (ഒപ്പ്.)
൧൧൨൭ മാർച്ച് ൧ ൦-ാംനു.

എം. കെ. ഒ. ലക്ഷ്മണയ്യർ,
ഹർജിഭാഗം അഡ്വക്കേറ്റ്.

BEFORE THE DISTRICT COURT, TRIVANDRUM.

II Bench.

O. P. 2 of 1952.

Whereas Mr. M. D. Verghese, Sub-Agent, Central Bank of India, Ltd., Trivandrum, has on behalf of the Central Bank of India, Ltd., applied under Section 120 of the Indian Company's Act for extension of time to register the renewal of the Mortgage deed No. 188 of 13-1-1950 obtained on 10-4-1952 and whereas the case is posted to 29-7-1952 for hearing and disposal, all those who have objections are required to appear and file them on or before the said date, failing which the petition will be heard and decided *exparte*.

By order,

(Sd.)
Sheristadar.

BEFORE THE DISTRICT COURT, TRIVANDRUM.

TRIVANDRUM.

O. P. 3 of 1952.

Whereas Mr. M. D. Verghese, Sub-Agent, Central Bank of India, Ltd., Trivandrum, has on behalf of the Central Bank of India, Ltd., applied under Section 120 of the Indian Company's Act for extension of time to register the renewal of the Hypothecation of 28-6-1949 executed by Messrs Vijayamohini Mills, Ltd., Trivandrum, on 10-4-1952 and whereas the case is posted to 29-7-1952 for hearing and disposal, all those who have objections are required to appear and file them on or before the said date, failing which the petition will be heard and decided *exparte*.

By order,

(Sd.)

Sheristadar.

പരസ്യം.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സക്ഷൻ ൨൨/൧൧൨൭.

ഹർജിക്കാർ — മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് പുല്ലൂർ വില്ലേജിൽ കാറളം കരുത്തി വേലു ഭാര്യ കല്യാണി മുതൽപേർ.

എതൃകക്ഷികൾ— ടി വില്ലേജിൽ കാറളത്ത് നാലാം ടിമകൻ കുമാരൻ മുതൽപേർ.

൧-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും ൨-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ അച്ഛനുമായ മരിച്ച കരുത്തി വേലുവിന്റെ വക ഹർജി പട്ടികയിൽ പറയുന്ന കടങ്ങൾ പിരിച്ചെടുക്കുവാൻ പിൻതുടർച്ചാ സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടുവാനായി ബോധിപ്പിച്ച മേൽനമ്പർ ഹർജി ൧൧൨൭ കർക്കടകം ൯-ാം൹ വിചാരണക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്ഷേപമുള്ളവർ ടി തീയതിക്ക് ഈ കോർട്ടിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൨൭ മിഥുനം ൨൦-ാം൹.

പി. വി. അയ്യപ്പൻ,

ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേററ്.

തൃ. ഡി. കോർട്ട്

൧൧൨൭-ൽ സക്ഷൻ നം.

ഹർജിക്കാർ—എടക്കുന്നി വില്ലേജ് പനങ്കുററിച്ചിറ അഞ്ചാടിയിൽ പുത്തൂക്കാരൻ ലോനപ്പൻ ഭാര്യ ഏലി മുതൽപേർ.

മേൽനമ്പരിൽ ൧-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും ൨ മുതൽ ഹർജിക്കാരുടെ അച്ഛനുമായ എടക്കുന്നി വില്ലേജ് പനങ്കുററി അഞ്ചാടിയിൽ പുത്തൂക്കാരൻ വറീത് മകൻ മരിച്ച ലോനപ്പൻ വകയിൽ പിരിഞ്ഞുകിട്ടുവാനുള്ള ഹർജി പട്ടികയിൽ പറയുന്ന കടങ്ങൾ പിരിച്ചെടുപ്പാൻ ഹർജിക്കാർക്ക് പിൻതുടർച്ചാവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടുവാൻ ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി ൨൯-൭-൧൧൨൭-ൽ വിചാരണക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ആക്ഷേപമുള്ളവർ ടി തീയതിക്ക് ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.

തൃശ്ശൂർ, എ. കെ. ആർ. പി. ഗോപാലമേനോൻ.

൧൧൨൭ മിഥുനം ൩൧-ാം൹.

പരസ്യം.

കുന്നംകുളം മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ ൧൧൨൭ സക്ഷൻ ഹർജി നമ്പർ ൨.

ഹർജിക്കാരൻ—പന്തിയൂർ പകുതിയിൽ എരുവയിൽ മുറിയിൽ നടയിൽ വടക്കതിൽ വാഴുന്ന ശൂലപാണിവാര്യർ കൃഷ്ണവാര്യർ.

എതൃ ഹർജിക്കാർ—(൧) പന്തിയൂർ പകുതിയിൽ എരുവയിൽ മുറിയിൽ നടയിൽ വടക്കതിൽ വാഴുന്ന ശൂലപാണിവാര്യർ മാധവവാര്യർ,

(൨) ടിയിൽ ചക്രപാണിവാര്യർ ശങ്കരവാര്യർ.
(൩) ടിയിൽ കൃഷ്ണവാര്യർ ശ്രീധരവാര്യർ.
(൪) ടിയിൽ കൃഷ്ണവാര്യർ ത്രിവിക്രമവാര്യർ.
(൫) ടിയിൽ കൃഷ്ണവാര്യർ അച്യുതവാര്യർ.
(൬) ടിയിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ മാധവിഅമ്മ.
(൭) ടിയിൽ പാർവ്വതിയമ്മ മാധവിഅമ്മ.
(൮) ടിയിൽ പാർവ്വതിയമ്മ ദേവകിയമ്മ.
(൯) ടിയിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ളയമ്മ.

ഹർജിക്കാരന്റെയും എതൃ ഹർജിക്കാരുടെയും കുടുംബത്തിൽ കാരണവനായിരുന്ന ടി നടയിൽ വടക്കതിൽ മാധവവാര്യർ ചക്രപാണിവാര്യർ മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നതിനാൽ ടിയാന് കുന്നംകുളം അർബൻ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിക്ഷേപത്തുക മാവേലിക്കര സബ് ട്രഷറിയിൽ എസ്സ്. ബി. ൩൨൬൪-ാം നമ്പർ അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ഇട്ടിട്ടുള്ളതായ ൧൩൫൭ രൂപ ൯ അണയും പലിശയും വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഹർജിക്കാരൻ കാരണവനാകയാൽ സക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്ന് ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹർജിക്ക് വല്ല എതിരും ആക്ഷേപംഉണ്ടെങ്കിൽ ൧൧൨൭ ചിങ്ങം ൫-ാം൹ ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

ഹർജിക്കാരൻ — ശൂലപാണിവാര്യർ കൃഷ്ണവാര്യർ.

൧൧൨൭ കർക്കടകം ൩-ാം൹.

കൊച്ചി മുൻസിഫ് കോടതി മുമ്പാകെ ൧൧൨൭-ൽ ൩ എസ്സ്. ൩൩൧.

അന്യായം—കുമ്പളങ്ങി വില്ലേജിൽ കുമ്പളങ്ങി ഈഴവ സമാജത്തിലേക്ക് പ്രസിഡണ്ട് കൊച്ചപ്പൻ മുതൽപേർ.

പ്രതി —വടക്കേടത്ത് ചിരാൻ കൃഷ്ണൻവൈദ്യൻ.

അന്യായം സമാജത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അന്യായക്കാർക്ക് തനിച്ചു പ്രതിയുടെമേൽ വ്യവഹാരം ബോധിപ്പിപ്പാൻ അനുവാദംകിട്ടണമെന്ന് ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി അനുവദിച്ചപ്രകാരം ഉത്തരവുപ്രകാരം പ്രതിയുടെ മേൽ ബോധിപ്പിച്ച മേൽനമ്പർ കേസ്സ് ൧൧൨൭ ചിങ്ങമാസം ൯-ാം൹ വിചാരണക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനാൽ എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൧൨൭ മിഥുനം ൯-ാം൹.

കെ. എ. സുബ്രഹ്മണ്യൻ,

അന്യായക്കാരുടെ അഡ്വക്കേററ്.

അഞ്ചിക്കയ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട് സക്ഷൻ ഓ. പി. ൨൮/൧൧൨൭.

ഹർജിക്കാർ— (൧) കൊച്ചി കണയന്നൂർ താലൂക്ക് ചേന്നമംഗലം വില്ലേജിൽ തെക്കേകുന്നത്തുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ മകൾ ഗൗരിഅമ്മ. (൨) ടി നമ്പർ ഹർജിക്കാരിക്കുവേണ്ടി ടിയാളുടെ സഹോദരി മാർഗ്ഗവിഅമ്മ.

എതൃകക്ഷി— ഇപ്പോൾ T. K. Gangadhara Menon, C/o. Garlick & Co. Ltd., Jacob Circle Bombay, എന്ന പേരിലും വിലാസത്തിലും അറിയപ്പെടുന്ന ചേന്നമംഗലം വില്ലേജിൽ തെക്കേകുന്നത്തുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ മകൻ ഗംഗാധരമേനോൻ.

ഹർജിക്കാരുടെയും എതൃകക്ഷിയുടെയും അമ്മ മരിച്ച ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ മി നേഷണൽ സേവിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് (ബാങ്കിംഗ്) കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറെഡിന്റെ ചേന്നമംഗലം ബ്രാഞ്ചിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന വക മുതൽ പലിശ ഉൾപ്പെടെ ൧൨൦൦ ക. പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ൧-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ പേരിൽ സക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കററ് നൽകുന്നതിനായി ബോധിപ്പിച്ച മേൽനമ്പർ ഹർജി ൧൧൨൭ സെപ്റ്റംബർ ൧൨-ാം൹ക്ക് വിചാരണക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നവിവരം ഇതിനാൽ എല്ലാവരേയും അറിയിക്കുന്നു.

൧൧൨൭ ജൂലൈ ൩-ാം൹. ടി. വി. മേനോൻ,

ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി അഡ്വക്കേററ്.

പരസ്യം.

അഞ്ചിക്കയ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ട്

൧൧൨൭-ൽ സക്സഷൻ ഒ. പി. ൯.

ഹർജിക്കാർ—കമ്പളം പനങ്ങാട് ദേശത്തു പുത്തൻപുരക്കൽ താമസിക്കും മരിച്ചു ഹസ്സൻ മകൻ ൭ . . യസ്സു മക്കാർ മുതൽപേർ.

എതൃകക്ഷികൾ—ചേർത്തല താലൂക്ക് വടുതല ദേശത്തിൽ മാളിയേക്കൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കും കൊച്ചുമുഹമ്മദ് മകൾ കുഞ്ഞാമിന എന്ന സ്ത്രീ മുതൽപേർ.

ഹർജിക്കാർ മേൽപറഞ്ഞ മരിച്ചു ഹസ്സൻ എന്നാളുടെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന കടങ്ങളും പിരിച്ചെടുപ്പാൻ സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് മേൽനമ്പരായി ഹർജി ബോധിപ്പിച്ചു. ടി ഹർജി ൧൧൨൭ കർക്കടകം ൧൬-ാം തീയതി വിചാരണക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൧൨൭ മിഥുനം ൩൦-ാംനു.

ടി. കെ. മാധവൻകുട്ടിമേനോൻ,
ഫ. ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജി.

പരസ്യം.

ചിറവൂർ തെക്കെഗ്രാമം വക ശ്രീരാമസ്വാമി, വിശാലാക്ഷി എന്നി ദേവസ്വങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി നടത്തേണ്ടതിലേക്ക് കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിൽനിന്ന് ഒരു ഭരണപദ്ധതി (സ്കീം) പാസ്സാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നു കാണുകയാൽ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഹിന്ദുമതസ്ഥാപനനിയമത്തിലെ ൧൯൫൦-ലെ ൧൫-ാംനമ്പർ ആക്റ്റിലെ ൯൧-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന ഭരണപദ്ധതി (സ്കീം) നിശ്ചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഭരണപദ്ധതിയുടെ (സ്കീമിന്റെ) നകൽ (ഡ്രാഫ്റ്റ്) ൨൫-൩-൧൯൫൨-ലെ ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)

കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡ്, തൃശ്ശിവപേരൂർ, ൨൪-൬-൧൯൫൨. ബി. ആർ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, സിക്രട്ടറി.

൧. ചിറവൂർ തെക്കെഗ്രാമംവക ശ്രീരാമസ്വാമി, വിശാലാക്ഷി എന്നി ദേവസ്വങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി നടത്തേണ്ടതിലേക്ക് കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിൽനിന്നു ഒരു സ്കീം പാസ്സാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതു ആവശ്യമാണെന്നു കാണുകയാൽ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഹിന്ദുമതസ്ഥാപന ആക്റ്റിലെ ൧൯൫൦-ലെ ൧൫-ാംനമ്പർ ആക്ട് ൯൧-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന സ്കീം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൨. ഈ സ്കീമിനു ചിറവൂർ തെക്കേഗ്രാമംവക ദേവസ്വം കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിനുള്ള സ്കീം എന്നു പേർ പറയുന്നതും ആയതു ൧൧൨൭ മിഥുനം ൧൫-ാംനു മുതൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതുമാകുന്നു.

൩. ഇതിൽ കമ്മിററി എന്നു പറയുന്നതു തെക്കെ ഗ്രാമജനങ്ങളിൽനിന്നു മേല്പടി ദേവസ്വംകാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതിനു തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അഞ്ചു അംഗങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു കമ്മിററി എന്നു അർത്ഥമാകുന്നതും ഈ കമ്മിററിക്ക ദേവസ്വം ഭരണകാര്യത്തിൽ ഗ്രാമജനങ്ങളോടു കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമുണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൪. (൧) ഇതിൽ ബോർഡ് എന്നു പറയുന്നതു കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡാകുന്നു.

൫. കമ്മിററിയിൽ അഞ്ചുപേരിൽ കുറയാതെ അംഗങ്ങളുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും അവരെ ഗ്രാമജനങ്ങളിൽനിന്നു ചോട്ടപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും അതിൽനിന്നു ഒരാളെ പ്രസിഡണ്ടായും ഒരാളെ സിക്രട്ടറിയായും കമ്മിററിക്കാർ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതും കമ്മിററി അംഗങ്ങൾക്ക യാതൊരു പ്രതിഫലത്തിനും അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൬. ചിറവൂർ തെക്കെഗ്രാമത്തിൽ പാഠശാല തെരുവ്, പന്തണംതെരുവ്, വട്ടത്തെരുവ്, കയ്പനിതെരുവ്, കാവേരിതെരുവ്, വട്ടത്തെരുവിനു തെക്കേ ഭാഗത്തുള്ള തെക്കേത്തെരുവ്, അതിനു കിഴക്കോട്ടുകൂടി പുഴയ്ക്കു പോകുന്ന വഴിയ്ക്കു കിഴക്കോട്ടുള്ള തെരുവ്, അവിടെനിന്നും വടക്കോട്ടു തെക്കേ വശത്തായി കിടക്കുന്ന നവഗ്രഹതെരുവ് എന്നീ തെരുവുകളിൽ ഇരുപുറവും ഉള്ളതും ഇരുപുറവും ഉള്ള മഠങ്ങളിൽ മേപ്പടി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രകാരം ഗൃഹങ്ങളിലെ അവകാശികളിൽ വയസ്സുചെന്നതും വോട്ടവകാശമുള്ളതുമായ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണപുരുഷന്മാർ ഗ്രാമജനങ്ങളാകുന്നു. ഗൃഹങ്ങളുടെ അവകാശി സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അങ്ങിനെയുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനോ മകനോ ഇല്ലാത്തപക്ഷം ൨൧ വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായംചെന്ന ഭൂതമകനോ ആ ഗൃഹത്തിനുള്ള വോട്ടചെയ്വാൻ അവകാശമുള്ളതാകുന്നു. ൨൧ വയസ്സിൽകുറവുള്ള യാതൊരാൾക്കും വോട്ടുകൊടുക്കുന്നതല്ലാകുന്നു. ഗൃഹങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക ഭർത്താവും ൨൧ വയസ്സോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായംചെന്ന മകനും ഇല്ലാത്തപക്ഷം മററതമിഴ് ബ്രാഹ്മണനാമരെയെങ്കിലും മുക്ത്യാറാക്കി അധികാരപ്പെടുത്തി തന്റെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു.

൭. ഗ്രാമജനങ്ങൾ യോഗംകൂടി ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായപ്രകാരം കമ്മിററിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൮. ഒരു കമ്മിററിക്കു ൩ കൊല്ലത്തെ കാലാവധിയുള്ളതും കാലാവധി അവസാനിച്ചശേഷം മറെറാരു കമ്മിററിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു് അവർ ചാർജ്ജെടുക്കുന്നതുവരെ ആ കമ്മിററിക്കാർ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോരേണ്ടതുമാകുന്നു.

൯. കമ്മിററിയുടെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും അംഗങ്ങൾ മരിച്ചുപോവുകയോ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും സ്ഥിരമായോ നീണ്ടകാലത്തേക്കോ താമസം മാററുകയോ മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാമജനങ്ങളിൽനിന്നും കമ്മിററി അംഗമാകുവാൻ യോഗ്യതയുള്ള മറെറാരാളെ കമ്മിററിയിലെ ഒഴിവുള്ള സ്ഥാനത്തേക്ക് അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൰. കമ്മിററി അംഗങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കമ്മിററിയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന കാലത്തു് ചിത്തഭ്രമം, പകർച്ചവ്യാധി എന്നിവയിലേതെങ്കിലും പിടിപെടുകയോ, നിർധനനാവുകയോ, കടക്കാരനാവുകയോ, ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ, ഇതര മതങ്ങളിൽ ചേരുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ ടിയാൻ കമ്മിററിയിൽ നിന്നൊഴിവായതായി കണക്കാക്കുന്നതും ടിയാന്റെ ഒഴിവിൽ ൯-ാം വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരാളെ നിയമിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൧൧. ൰-ാംവകുപ്പിൽ പറഞ്ഞ അയോഗ്യതകളിലേതെങ്കിലും ഉള്ള യാതൊരാളെയും കമ്മിററിയിലെ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

൧൨. ഒരു കമ്മിററിയുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നതിനു ൩ മാസംമുമ്പ് വോട്ടവകാശമുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമജനങ്ങളുടെയും ഒരു പട്ടിക നിലവിലുള്ള കമ്മിററി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ആയതു കമ്മിററിയുടെ ആഫീസ്സിലോ ക്ഷേത്രപരിസരത്തിലോ എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്കവിധം പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ഒരാഴ്ച കാലാവധിവച്ചു കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതും നീക്കികളയേണ്ടതുമായ പേരുകളെക്കുറിച്ചു ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആയതു ക്ഷണിക്കുകയും അതനുസരിച്ചു കിട്ടുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ കമ്മിററിയിൽ തീരുമാനംചെയ്തു നീക്കംചെയ്യേണ്ട പേരുകളെ നീക്കംചെയ്തും കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടവയെ കൂട്ടിച്ചേർത്തും വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൧൩. മേൽപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ലിസ്റ്റിലുള്ള വോട്ടർമാർക്ക് ഗ്രാമജനയോഗം കൂടുന്ന സ്ഥലവും തീയതിയും സമയവും നിശ്ചയിച്ചു അറിവുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. ടി വോട്ടർ പട്ടിക മേൽപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയാൽ വീണ്ടും ൩ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു് തയ്യാറാക്കുന്നതുവരെ സ്ഥിരമായി ദേവസ്വത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൪. ആറുകൊല്ലം പ്രായം തികഞ്ഞവർ വോട്ടർമാരായാൽ മൊത്തം . . . കോറം തികഞ്ഞതായി കണക്കാക്കുന്നതാകുന്നു. നിലവിലുള്ള കമ്മിററി കാലാവധി കഴിയുന്നതിനു ഒരു മാസംമുമ്പ് പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതും പൊതുയോഗം ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പുതിയ കമ്മിററിയുടെ പേരുവിവരം കമ്മിററി സിക്രട്ടറി കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കു എഴുതിയറിയിച്ചു ബോർഡിന്റെ അനുമതി വാങ്ങേണ്ടതുമാകുന്നു. മേൽപ്രകാരം

അനുമതിലഭിച്ച് കമ്മിററി നിലവിലുള്ള കമ്മിററിയുടെ കാലാവധി കഴിയുന്ന ദിവസംതന്നെ ദേവസ്വം സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ചാർജ്ജുകളും ഏറെറടുക്കേണ്ടതും പഴയ കമ്മിററി എല്ലാ ചാർജ്ജുകളും പുതിയ കമ്മിററിക്കു കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു കമ്മിററിയിൽ അംഗമായ ആളെ വീണ്ടും കമ്മിററിയിലെ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ലാത്തതാകുന്നു.

൧൪. കമ്മിററിയോഗങ്ങൾ ഓരോ മലയാളമാസത്തിലും ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന കമ്മിററിക്കു സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തും സമയത്തും കൂടേണ്ടതും അന്നേദിവസം വരവുചിലവു കണക്കുകൾ മുതലായതു പരിശോധിച്ചു കമ്മിററിഅംഗങ്ങൾ രജിസ്റ്ററുകളിൽ ഒപ്പുവെയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. കമ്മിററികൂടുമ്പോൾ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള തീർപ്പുകൾ പ്രസിഡൻറ്, സിക്രട്ടറി ഇവർ ബാധകമായിരിക്കുന്നതും അവർ ആ തീർപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൧൫. ഏതെങ്കിലും കമ്മിററിഅംഗങ്ങൾ തുടർച്ചയായി മൂന്നു കമ്മിററിയോഗങ്ങൾക്കു ഹാജരാവാതിരുന്നാൽ അവരുടെ ഒഴിവാക്കി പകരം ആളെ കമ്മിററിയിലെ മററു അംഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ നിയമിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൧൬. കമ്മിററിയോഗങ്ങൾക്കു മൂന്നംഗങ്ങളുണ്ടായാൽ കോറം തികയുന്നതും എന്നാൽ അങ്ങിനെ കോറം തികഞ്ഞു നടത്തുന്ന കമ്മിററിയോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പ്രസിഡൻറും സിക്രട്ടറിയും ഒരേ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ഹാജരുള്ള മൂന്നാമത്തെ അംഗം ഭിന്നാഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആവക സംഗതികൾ അഞ്ചുപേർ കൂടി ചേരുന്ന കമ്മിററിയോഗങ്ങളിൽ വീണ്ടും ആലോചനയ്ക്കു എടുത്തു തീരുമാനിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൧൭. പ്രസിഡൻറ് ദേവസ്വം വക സ്വത്തുക്കളും ആധാരം മുതലായ ലക്ഷ്യങ്ങളും പണം, പാത്രം, നെല്ല്, പണം മുതലായതുകളും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും സിക്രട്ടറി നെല്ലിനും പണത്തിനും പണ്ടങ്ങൾക്കും മേൽപ്പൂട്ടുവെയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൧൮. ആധാരലക്ഷ്യങ്ങൾ എല്ലാം ദേവസ്വത്തിലേയ്ക്കുവേണ്ടി അതാതുകാലത്തെ കമ്മിററി പ്രസിഡൻറിൻെറയും സിക്രട്ടറിയുടേയും പേരിൽ എഴുതിവാങ്ങേണ്ടതും ചാർത്തിച്ചുവാരം മുതലായ ഇനങ്ങൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനു പ്രസിഡൻറും സിക്രട്ടറിയും ഒപ്പിട്ട രശീതികൾ കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. രശീതിയുണ്ടാക്കുന്നതു മുതലായവ മേൽപ്രകാരം പ്രസിഡൻറും സിക്രട്ടറിയുംകൂടി രശീതി കൊടുത്തു പിരിച്ചു ദേവസ്വങ്ങളിലെ പതിവു ചിലവുകൾ നടത്തേണ്ടതും സിക്രട്ടറി പതിവു ചിലവുകൾക്കും മററും ശരിയായി കണക്കുവച്ചു അതാതു ദിവസം കണക്കുകളിൽ സിക്രട്ടറിയും പ്രസിഡൻറും ഒപ്പിടേണ്ടതുമാകുന്നു. നാൾവഴി പുസ്തകങ്ങൾ, പതിവു ചിലവിൻെറ കണക്കുകൾ, മററു എഴുത്തുകുത്തുഫയലുകൾ, കമ്മിററിയോഗങ്ങളുടേയും പൊതുയോഗങ്ങളുടേയും മിനിട്ടസ്സ് പുസ്തകങ്ങൾ മുതലായ റിക്കാർഡുകൾ സിക്രട്ടറിയുടെ തനി ചുമതലയിലും സൂക്ഷിപ്പിലും വെയ്ക്കേണ്ടതും പട്ടമിച്ചുവാര പിരിവു കണക്കെഴുത്തു മുതലായവയ്ക്കു സിക്രട്ടറിയെയും പ്രസിഡൻറിനെയും സഹായിക്കാൻ കമ്മിററിയോഗത്തിൻെറ തീരുമാനം അനുസരിച്ചു ദേവസ്വത്തിൻെറ ധനസ്ഥിതിപോലെ ശമ്പളം നിശ്ചയിച്ചു ഒരാളെ നിയമിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൧൯. കൊല്ലാരംഭത്തിനു മുമ്പായി തലേക്കൊല്ലം മീനം ൧൫-ാംനു-ക്കു അടുത്തകൊല്ലത്തെക്കുള്ള വരവുചിലവുകൾക്കു ഒരു ബഡ്ജററ് കമ്മിററി തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ബഡ്ജററിനെപ്പററി ആലോചിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി പൊതുയോഗത്തിൻെറ അനുമതിയോടുകൂടി ദേവസ്വം ബോർഡിലേയ്ക്കു അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ പൊതുയോഗത്തിൽ വച്ചുതന്നെ അതതുകൊല്ലത്തെ ബഡ്ജററിൽ വല്ല കൂട്ടലോ കുറവുകളോ വിശേഷാൽ ചിലവുകളോ വേണ്ടിവരുന്നതായാൽ അതിനെപ്പററിയും ആലോചിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൦. പുതിയ കൊല്ലം പിറന്ന ചിങ്ങം ൧൫-ാം തിയതിക്കു വീണ്ടും പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി മുൻകൊല്ലത്തെ കണക്കുകളും ഭരണറിപ്പോർട്ടും യോഗത്തിൽ പാസ്സാക്കി ബോർഡിലേയ്ക്കു അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൧. പാസ്സാക്കിയ ബഡ്ജററിൽ വകകൊള്ളിച്ചു അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അല്ലാതെയുമുള്ള യാതൊരു ചിലവും ചെയ്യുവാൻ കമ്മിററിക്കു അധികാരമില്ലാത്തതാകുന്നു. പുതിയതായോ പതിവിൽ കൂടുതലായോ ബഡ്ജററിൽ വകയില്ലാത്തതായോ വല്ല ചിലവും വേണ്ടിവരുന്നതായാൽ പൊതുയോഗത്തിൻെറ അനുവാദം വാങ്ങി കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിലേയ്ക്കു റിപ്പോർട്ടുചെയ്തു ബോർഡു അനുമതി ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. പതിവു കൂടിയ തിരുവാഭരണങ്ങളോ വഴിപാടുകളോ വല്ലതും മുടക്കേണ്ടതായിവന്നാൽ ആയതിനും പൊതുയോഗത്തിൻെറയും കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിൻെറയും അനുവാദം വാങ്ങിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൨. ദേവസ്വങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും ദേവസ്വങ്ങളുടെ പേരിലും വേണ്ടിവരുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾ പ്രസിഡൻറിൻെറയും സിക്രട്ടറിയുടേയും പേരിൽ നടത്തേണ്ടതും ദേവസ്വത്തിൽനിന്നും ദേവസ്വങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു കമ്മിററിയുടെ തീരുമാനം മുൻകൂട്ടി എടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൨൩. ദേവസ്വങ്ങൾവക യാതൊരു ഇളകുന്നതോ ഇളകാത്തതോ ആയ മുതലുകളും പൊതുയോഗത്തിലെ അനുവാദംവാങ്ങി കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കു എഴുതി അയച്ചു അനുവാദം വാങ്ങിയല്ലാതെ യാതൊരു വിധത്തിലും അന്യാധീനപ്പെടുത്തുവാൻ കമ്മിററിക്കു അധികാരമില്ലാത്തതാകുന്നു. എന്നാൽ ൨൦-ക. യിൽ കവിയാതെ വിലവരുന്ന ഉപയോഗമില്ലാത്തതോ കേടുപററിയതോ ആയ പാത്രങ്ങൾ നശിച്ചുപോവാനിടയുള്ള നടവരവ് ഉരുപ്പടികൾ മുതലായവ കമ്മിററിയുടെ തീരുമാനമനുസരിച്ചു ലേലം വിളിച്ചു വില്ക്കാവുന്നതും വിററു കിട്ടിയ സംഖ്യ തൽക്ഷണംതന്നെ ദേവസ്വത്തിൽ മുതൽകൂട്ടേണ്ടതുമാകുന്നു. കേടുവന്ന ഉരുപ്പടികൾ വീണ്ടും പാട്ടത്തിനു എടുക്കുന്നതു അന്യാധീനപ്പെടുത്തലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨൪. പൊതുയോഗത്തിൻെറ അനുമതി കൂടാതെയും ദേവസ്വം ബോർഡിൻെറ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുവാദം കിട്ടാതെയും യാതൊരു സംഖ്യയും ദേവസ്വത്തിലേയ്ക്കുവേണ്ടി കടം എടുക്കുവാൻ കമ്മിററിക്കു അധികാരമില്ലാത്തതാകുന്നു.

൨൫. കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിൻെറ കണക്കുനിയമം അനുസരിച്ചു വേണ്ടതായ എല്ലാ കണക്കുകളും വെയ്ക്കുന്നതിനും അതുകൾ ആഡിററു ചെയ്യിക്കുന്നതിനും ആഡിററഫീസ്സു ഡിസ്പ്യൂട്ടു സെറ്റിൽമെൻറ്, ബഡ്ജററു മുതലായവ അടയ്ക്കുന്നതിനും കമ്മിററിക്കാർ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നു.

൨൬. ദേവസ്വങ്ങളിലെ ചിലവു കഴിച്ചുണ്ടാവുന്ന മിച്ചസംഖ്യ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിൽനിന്നു സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളിൽ എല്ലാവരും ദേവസ്വത്തിലേയ്ക്കു കൂടുതൽ ഗുണകരമായവിധത്തിൽ കമ്മിററിയുടെ യുക്തംപോലെ നിക്ഷേപിക്കുകയോ വിനിയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവന്നാൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൻെറ മുൻകൂട്ടി രേഖാമൂലമുള്ള അനുവാദപ്രകാരംമാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

൨൭. ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശാന്തിക്കാർ, മററുക്ഷേത്രസംബന്ധികൾ മുതലായവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനും പിരിക്കുന്നതിനും പുതിയ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നതിനും കമ്മിററിക്കു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ പിരിച്ചുവെക്കാൻവഴി തോന്നിക്കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രസംബന്ധിയെ പിരിച്ചയയ്ക്കുന്നതായാൽ പൊതുയോഗത്തിൻെറ അനുവാദം വാങ്ങിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൨൮. കമ്മിററിയോഗം കൂടേണ്ടതായ ആവശ്യം നേരിടുന്നതായാൽ സിക്രട്ടറി കമ്മിററിഅംഗങ്ങൾക്കു മുൻകൂട്ടി രേഖാമൂലം അറിവുകൊടുക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ അറിവുകൊടുക്കുമ്പോൾ അതതുയോഗങ്ങളിൽ ആലോചനയ്ക്കെടുക്കുന്നതായ വിഷയങ്ങളുടെ വിവരം അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ദേവസ്വംകാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു ഏതെങ്കിലും വിശേഷാൽ സംഗതികൾ ആലോ

ചിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നു കാണിച്ച് ഗ്രാമജനങ്ങളിൽ വോട്ടർമാരായ ൧൦ പേരിൽ കുറയാത്ത ആൾക്കാർ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം പ്രസിഡണ്ടും സിക്രട്ടറിയും ഉടനെ പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാകുന്നു. പൊതുയോഗത്തിന്റെ നോട്ടീസു യോഗത്തിന്റെ ഒരാഴ്ചമുമ്പ് ക്ഷേത്രപരിസരത്തിൽ എല്ലാവരും കാണത്തക്കവിധത്തിൽ പതിച്ചിരിക്കേണ്ടതും യോഗത്തിന്റെ തലേ ചന്ദ്രൻ വരുന്ന വിഷയത്തെ അതിൽ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

൯. കമ്മിററിയുടേയും പൊതുയോഗത്തിന്റെയും തീർപ്പുകൾ ബയിണ്ടുചെയ്തു നമ്പ്രിട്ട സർട്ടിഫൈചെയ്ത ഒരു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ഹാജരുള്ള അംഗങ്ങളുടെ പേരുകളും യോഗത്തിൽ ആലോചനയ്ക്കെടുത്ത വിഷയത്തിന്റെയും തീർപ്പിന്റെയും സംക്ഷേപങ്ങളും അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതും ആ തീർപ്പിന്റെ ചുവടെ അദ്ധ്യക്ഷനും ഹാജരുള്ള മെമ്പർമാരും ഒപ്പിട്ടിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായം പ്രബലപ്പെടേണ്ടതും വോട്ടുകൾ തുല്യമായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നാൾക്ക് ഒരു അധിക (കാസ്റ്റിങ്) വോട്ടു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും മെമ്പർക്ക് ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം ആയതു രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതുമാകുന്നു.

൧൦. ഗ്രാമജനങ്ങളുടെ ആത്യാചാരപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾക്കും അനുസൃതമായും ദേവസ്വത്തിലേക്കുള്ള പതിവായ സംഭാവനകൾക്കും പിരിവുകൾക്കും ഗ്രാമാചാരങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഗ്രാമജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ചടങ്ങുകളും നടപടികളും തന്നെ പ്രബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടു ഈ സ്കീം കൊണ്ടു യാതൊരു വിധത്തിലും ഭേദപ്പെടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരമല്ലാത്ത ഗ്രാമത്തിലെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരും ദേവസ്വത്തിലേക്കുള്ള ഗ്രാമാചാരങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരാകുന്നു. വോട്ടവകാശമുള്ള ആരെങ്കിലും ഗ്രാമാചാരം കൊടുക്കാത്തതിനാൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ അവകാശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തുതീർക്കാതെ ഒരു യോഗത്തിലും വോട്ടുചെയ്യുവാൻ അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു.

൧൧. ഈ സ്കീമിൽ മേൽവകുപ്പുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം കോറംതികയാത്തതിനാലോ മററു കാരണങ്ങളാലോ പൊതുയോഗം കൂടി ബഡ്ജററ്, കണക്കുകൾ മുതലായവ ചർച്ചചെയ്തു അംഗീകരണം കിട്ടുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാതെവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കമ്മിററിയിൽ ചർച്ചചെയ്തു തീരുമാനിച്ച ബഡ്ജററും കണക്കുകളും പൊതുയോഗത്തിന്റെ അംഗീകരണം വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശദമായി കാണിച്ചു കമ്മിററി ബോർഡിലേക്കു അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ അയച്ചുകൊടുക്കുന്ന രേഖകൾ ബോർഡിന്റെ അംഗീകരണത്തോടുകൂടി മടക്കികിട്ടിയാൽ അവ ആ സ്കീം പ്രകാരമുള്ള സാധുത്വം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. മേൽ കമ്മിററിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സംഗതിയിലും പൊതുയോഗം കൂടുവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയോ മേൽ വകുപ്പുകൾപ്രകാരം കമ്മിററി അംഗങ്ങളായി നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള അത്ര പേരെ കിട്ടുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാതെ വരികയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോർഡിലെ യുക്തംപോലെ കമ്മിററി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവു ചെയ്യുകയും ഗ്രാമജനങ്ങളിൽ നിന്നോ പുറമെ നിന്നോ ആരെയെങ്കിലും പ്രസിഡണ്ടായോ സിക്രട്ടറിയായോ ട്രസ്റ്റിയായോ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുവാനും അപ്രകാരം നിയമിക്കുന്ന കമ്മിററിക്കും പ്രസിഡണ്ടിനും സിക്രട്ടറിക്കും ട്രസ്റ്റിക്കും ഈ സ്കീമിലെ മറ്റു കമ്മിററിയുടെ അധികാരങ്ങളും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾക്കും ഈ സ്കീമിലെ മറ്റു കമ്മിററിയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കുമുള്ള സാധുത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൧൨. മേൽ ചട്ടങ്ങളിൽ പെടാത്തതായി അവിചാരിതമായി വല്ല പുതിയ സംഗതികളും നേരിട്ടാൽ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഉത്തരവുപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൩. മുൻപറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങളെപ്പററിയോ അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെപ്പററിയോ ഉണ്ടാവുന്ന തർക്കങ്ങളിൽ കൊച്ചി ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം അവസാനത്തേതായിരിക്കും.

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

൧൯൫൨ ജൂൺ ൧൦.

ഇപ്പോൾ ജപ്തിചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ താഴെ വിവരിക്കുന്ന കുടിയാന്മാർക്കുള്ള ജപ്തിനോട്ടീസ്.

നിങ്ങൾ ദേവസ്വത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതായ പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല്, പണം മുതൽപ്രകാരം രേഖാമൂലം നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർക്കുകയോ തീർക്കാതിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവെച്ചസംഖ്യയും പലിശയും മററു ചെലവുകളും ൧൫ ദിവസത്തിനകം ദേവസ്വത്തിൽ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുക്കൾ കൈവശത്തിൽ നിന്നൊഴിപ്പിക്കുകയോ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയൊഴിപ്പിക്കുകയോ ലേലംചെയ്തു വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തിയ്യതി മുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിയാക്കിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽനിന്നോ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയൊഴിപ്പിക്കുകയോ ലേലത്തിൽ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തിയതിവരെ ആ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആ വക കിസ്തുകൾ പാട്ടമിച്ചവാരബാക്കിയോടുകൂടെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നുംകൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. മേൽ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ നിന്നോ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിലോ ലേലംചെയ്തു വിൽക്കുന്നതിലോ നിങ്ങൾക്കു വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

തൃപ്പൂണിത്തുറ. പി. ഗോവിന്ദമേനോൻ,
ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ.

വസ്തുവിവരം.

൧. കിഴക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ ൪-ാം നമ്പർ ജന്മക്കാരനായ നടുവിലെവീട്ടിൽ കുട്ടൻമുതൽപേർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ ൩൪-൭-൮ പണം ക. ൨. ൦. ൦. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൯൧൭/൨, ൨൭൭/൧, ൨൬൮/൩. അവകാശം ജന്മം. വിസ്തീർണ്ണം ൧ ഏക്കർ ൧൬ സെന്റ്. കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൩൪. ൭. ൮ പണം ക. ൨. ൦. ൦.

൨. ടി വില്ലേജിൽ ൩-ാം നമ്പർ ജന്മക്കാരനായ പടിഞ്ഞാറേത്തറ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ ബാക്കിവെച്ച പണം ക. ൭. ൧ ൦. ൦. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൯൧൮/൨. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ് ൩൬. കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടം ക. ൭. ൧ ൦. ൦. പറവക ൪-൧൨-൩

൩. ടി വില്ലേജിൽ ൭-ാം നമ്പർ ജന്മക്കാരനായ നടുവിലെവീട്ടിൽ ഇട്ടാക്ക ബാക്കിവെച്ച പണം ക. ൩. ൧ ൦. ൦. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൯൧൮/൪. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ് ൪൬. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം ക. ൩. ൧ ൦. ൦. പറവക ക. ൪. ൧൨. ൩.

൪. ടി വില്ലേജിൽ ൮-ാം നമ്പർ ജന്മക്കാരനായ പള്ളിക്കൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ബാക്കിവെച്ച പണം ക. ൩-൧ ൦-൯. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൯൯൬/൪, ൧൯൬/൧. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം ൧ ഏക്കർ ൯ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം ക. ൩-൧ ൧-൯.

൫. കിഴക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ ൧-ാം നമ്പർ ജന്മക്കാരനായ കോയിക്കര കുട്ടിനി മുതൽപേർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ ൪൩. ൨. ൦ പണം ക. ൧൦. ൧൨. ൯. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൬/൩, ൧൩൨/൨. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ് ൮൭. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൪൩. ൨. ൦ പണം ക. ൧൦. ൧൨. ൯.

൬. ടി വില്ലേജിൽ ൨-ാം നമ്പർ ജന്മക്കാരനായ പുന്നയ്ക്കൽ വേലി ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ ൧൩. ൭. ൮ പണം ക. ൩. ൩. ൨. വഹകൾ ടി വില്ലേ

ജിൽ സർവ്വെ ൨൬/൩, ൨൬/൧൦. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം ൧ ഏക്കർ ൬൧ സെൻറ്. കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧൯-൭-൫ പണം ക. ൯-൯-൨.

൭. ടി വില്ലേജിൽ ൬-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കാച്ചുതന്റെ മകൻ വറീത് ഔസേപ്പ് ബാക്കിവച്ച നെല്ലുപറ ൩. ൦. ൦ പണം ക. ൧. ൧൨. ൫. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൪/൨. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൬൭, കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൩-൦-൦ പണം ക. ൧. ൧൨. ൫.

൮. ടി വില്ലേജിൽ ൪-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ പാലക്കൽ വറീത് മത്തായി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൩—൩—൧ പണം ക. ൬-൨-൪, വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൬/൫/൨, ൨൬/൮, ൨൬/൧൦/൨, ൨൬/൧൦/൪. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം, വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൭൭. കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൩-൩-൧ പണം ക. ൬-൨-൪.

൯. ടി വില്ലേജിൽ ൫-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ദേവസ്സി മത്തായി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൩. ൩. ൧ പണം ക. ൬. ൧൧. ൧. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൬/൫/൨, ൨൬/൧൦/൨, ൨൬/൧൧. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൭൭. കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൩. ൩. ൧ പണം ക. ൬. ൧൧. ൧.

൧൦. വടക്കുംഭാഗം വില്ലേജിൽ ൨-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോഴിക്കാടൻ വറീത് ദേവസ്സി ബാക്കിവച്ച പണം ക. ൨. ൪. ൫. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൮ ൧/൨, ൬൪, ൫. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൪൬. കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടം ക. ൨. ൪. ൫.

൧൧. ടി വില്ലേജിൽ ൩-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ അരിമ്പൂരിൽ കൊച്ചുൺ കിട്ടു ബാക്കിവച്ച പണം ക. ൨. ൪. ൦. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൫൫ ൪/൧/൧. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൯൪. കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടം ക. ൨. ൪. ൦.

൧൨. ടി വില്ലേജിൽ ൪-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കല്ലൂക്കാരൻ വേലായുധൻ ബാക്കിവച്ച പണം ക. ൧. ൪. ൦. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൫൫ ൪/൧/൨. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൯൯. കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടം ക. ൧. ൪. ൦ പാവക ക. ൨—൧൬—൯.

൧൩. ടി വില്ലേജിൽ ൫-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ എടക്കുളം കാക്ക മാണി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൪൨. ൧. പണം ക. ൬. ൧൨. ൧. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൬/൨, ൧൨ ൧/൪. അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ് ൩൭. കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൪൨. ൧. ൦ പണം ക. ൬. ൧൨. ൧.

പരസ്യം.

൧൧൨൮ ക്കർ ൨ ൭.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ദേവസ്വം അസിസ്റ്റൻറ് കമ്മീഷണരാഫീസിൽനിന്നും എല്ലാവരും അറിവാനായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഇരിങ്ങാലക്കുട ദേവസ്വം വക ൧൫/൯൬-ാംനമ്പ്രായി അട്ടാപ്പുള്ളിൽ നാരായണപണിക്കർ പേരിൽ ജമ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള വകകളിൽപ്പെട്ട പുല്ലത്തറ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൨൯/൪-ാംനമ്പർ വകകൾ കൊച്ചി ജില്ലാ ൧൧൨൨-ലെ ൯൫-ാംനമ്പർ തീർപ്പുപ്രകാരം പള്ളത്ത് ... മറിയയിൽ കളത്തിപറമ്പിലിരിക്കും ഞാറക്കൽ കുഞ്ഞുപിള്ളയുടെ അനന്തരവൻ കുട്ടൻ പിള്ള എന്നാൾക്ക് തീറും കൈവശവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ടിയാൻ ജമമാറ്റത്തിനപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ പട്ടയദാർ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലാത്തതിനാലും അവകാശികളുടെ സമ്മതം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും മേൽനമ്പർ ജമമാറ്റക്കാര്യത്തിൽ പട്ടയദാരുടെ അവകാശികൾക്കോ മററു വല്ലവർക്കോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ തെളിവോടുകൂടി ഈ ആഫീസിൽ ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അവധിക്കുള്ളിൽ ആക്ഷേപമൊന്നും ഇല്ലാത്തപക്ഷം ഹർജിക്കാരൻപേരിൽ ജമമാററം അനുവദിക്കുന്നതും പിന്നീട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട. പി. ഗോപാലമേനോൻ,
ദേവസ്വം അസിസ്റ്റൻറ് കമ്മീഷണർ.

പരസ്യം.

൧൧൨൮ മിഥുനം ൩൧-ാം തീയതിലെ പൊതുയോഗത്തിൽ പാസ്സാക്കിയ ഈ ദേവസ്വംവക ൧൧൨൮-ലെ ഭരണവക ചിലവിനുള്ള ബഡ്ജററിന്റെ നേർപകർപ്പ് ദേവസ്വം നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അഴിക്കൽ ശ്രീവരാഹ എം. നാരായണമേനോൻ,
ദേവസ്വം മാനേജരാഫീസ്, മാനേജർ.
ചെറായി,
൨൨-൯-ൻ൨/൩൧-൧൧൨൮.

പരസ്യം.

(൧)

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ദേവസ്വം അസിസ്റ്റൻറ് കമ്മീഷണരാഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാവരും അറിവാനായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്നാൽ,

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട വെളപ്പായ ദേവസ്വം വക വെളപ്പായ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൪൦ ൫-ാംനമ്പർ വകകൾ ൫/൨൭-ാംനമ്പരായി കുന്നത്ത രാമൻ രാമുണ്ണിനായർ പേരിൽ ജമ പതിഞ്ഞു കിടപ്പുള്ളതാണ്. ടി വകകൾ പട്ടയക്കാരൻ മരിച്ചതിനുശേഷം അവകാശിയും അടുത്തകാരണവനുമായ ടിയിൽ കണ്ടൻ കുട്ടൻനായർ എന്നാൾ ൧൧൨൬-ൽ തൃശ്ശൂർ രജിസ്ട്ര് ൧൭൯൭-ാംനമ്പർ ആധാരപ്രകാരം പുത്തൂർ വില്ലേജിൽ ... മഠത്തിൽ ശങ്കരനാരായണ മേനോൻ ദേവസ്വം മേൽ വാക്യാക്ക് തീറുകൊടുത്തതനുസരിച്ച് ടിയാൻ ജമമാററത്തിനപേക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ജമമാററുന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ ആഫീസിലോ വെളപ്പായ ദേവസ്വം കച്ചേരിയിലോ ഇന്നുമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അവധിക്കു ശേഷം കൊണ്ടുവരുന്ന യാതൊരാക്ഷേപവും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്നുള്ള വിവരവും അവധി പിന്നിടെ ജമമാററം അനുവദിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

(൨)

൧൧൨൮ ക്കർ ൩.

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ദേവസ്വം അസിസ്റ്റൻറ് കമ്മീഷണരാഫീസിൽനിന്നും എല്ലാവരും അറിയുവാനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

പെരുമനം ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നും ൪൬-ാംനമ്പർ കുമ്പിലാവു വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൭൬/൨/൬ ൧൦ ൨ സെൻറ് പറമ്പിനെ ൧൦ ൫-ാംനമ്പരായി പുതിയവീട്ടിൽ മൊയ്തീൻകുട്ടി മുഹമ്മദ് പേരിൽ പട്ടയംകൊടുത്തിട്ടുള്ളതും പട്ടയദാരുടെ മരണശേഷം ടിയാന്റെ അവകാശികളും മക്കളുമായ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ചേർപ്പ് കാട്ടൂർ രജിസ്ട്ര് ൧൧൨൦-ൽ ൧൦൩൦-ാംനമ്പർ ആധാരപ്രകാരം പുതിയവീട്ടിൽ ഇബ്രാഹിം, ഇബ്രാഹിം കാട്ടൂർ രജിസ്ട്ര് ൧൧൨൫-ൽ ൨൨൪൭-ാംനമ്പർ ആധാരപ്രകാരം ടി വകകൾ കല്ലറക്കൽ മൊയ്തുക്കുഞ്ഞ് മുഹമ്മദിനും തീറും കൈവശവും കൊടുത്തതനുസരിച്ച് ജമമാററത്തിനപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അപേക്ഷപ്രകാരം ടി വസ്തുവിന്റെ ജമ മുഹമ്മദ് പേരിൽ മാററുന്നതിന് ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നുമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിലോ പെരുമനം ദേവസ്വം കച്ചേരിയിലോ രേഖാമൂലം ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അവധിക്കുശേഷം ബോധിപ്പി

ക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്നും അവധിക്കുള്ളിൽ ആക്ഷേപം ഒന്നും കിട്ടാത്തപക്ഷം ടിയാന്റെ പേരിൽ മാററം അനുവദിക്കുന്നതാണെന്നും ഇതിനാൽ എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

(൩)

[illegible]

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രൂപ്പുദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണരാഫീസിൽനിന്നും എല്ലാവരും അറിയുവാനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

[illegible] ദേവസ്വത്തിൽനിന്നും [illegible] കരുമ്പിലാവുവില്ലേജിൽ [illegible]-ാംനമ്പരായി നെടുമ്പുരക്കൽ ബാവ മുസലിയാർ മകൻ കലന്തൻ മുസലിയാർപേരിൽ പട്ടയംകൊടുത്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ [illegible] പറമ്പ് [illegible] സെന്റ് [illegible] നമ്പർ പറമ്പ് ടിയാന്റെ മരണശേഷം ടിയാന്റെ അവകാശികളും പെൺമക്കളുമായ ബീമ മുതൽപേർ [illegible] കാട്ടൂർ രജിസ്റ്റർ [illegible] നമ്പർ ആധാരപ്രകാരം പുതിയവീട്ടിൽ മൊയ്തു [illegible] മകൻ അയിദ്രോസിന്നു തീറും കൈവശവും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആധാരമനുസരിച്ചു മാററത്തിനു ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷപ്രകാരം ടി വസ്തുവിന്റെ പട്ടയം ടി അയിദ്രോസിന്റെ പേരിൽ മാററുന്നതിന്നു ആക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നുമുതൽ [illegible]മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിലൊ [illegible] ദേവസ്വംകച്ചേരിയിലൊ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ടി മാററം അനുവദിക്കുന്നതും അവധിക്കുശേഷം ബോധിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

(൪)

[illegible]

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രൂപ്പുദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണരാഫീസിൽനിന്നും എല്ലാവരും അറിയുവാനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

[illegible] ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നും [illegible]-ാംനമ്പർ കരുമ്പിലാവുവില്ലേജിൽ [illegible]-ാംനമ്പരായി നെടുമ്പുരക്കൽ ബാവ മുസലിയാർ മകൻ കലന്തൻ മുസലിയാർക്ക പട്ടയംകൊടുത്തിട്ടുള്ള കരുമ്പിലാവുവില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible]-ാംനമ്പർ പറമ്പ് ടിയാന്റെമരണശേഷം ടിയാന്റെ അവകാശികളും പെൺമക്കളുമായ ബീമ മുതൽപേർ ചെന്ത്രാപ്പിന്നി കാട്ടൂർ രജിസ്റ്റർ [illegible]-ാംനമ്പർ ആധാരപ്രകാരം ടിവില്ലേജ് [illegible] മൊയ്തുവൈദ്യർ മകൻ അയിദ്രോസിനും ടി അയിദ്രോസ് കാട്ടൂർ രജിസ്റ്റർ [illegible]-ാംനമ്പർ ആധാരപ്രകാരം ടി വില്ലേജ് [illegible] കല്ലറക്കൽ മൊയ്തു മകൻ കലന്തന്നു തീറും കൈവശവും കൊടുത്തതനുസരിച്ചു മാററത്തിന്നപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അപേക്ഷപ്രകാരം ടിവസ്തുവിന്റെ പട്ടയം ടി കലന്തൻ പേരിൽ മാററുന്നതിന്നു ആക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നുമുതൽ [illegible]മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിലൊ [illegible] ദേവസ്വംകച്ചേരിയിലൊ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം ടിമാററം അനുവദിക്കുന്നതും അവധിക്കുശേഷം ബോധിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇതിനാൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

(൫)

[illegible]

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രൂപ്പുദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണരാഫീസിൽനിന്നും എല്ലാവരും അറിയുവാനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട [illegible]ദേവസ്വം വക [illegible]-ാംനമ്പർ മണലൂർവില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible] എന്നീ നമ്പർ ഭൂമികൾ കോരങ്ങത്ത ഇട്ടുണ്ണി രവി കയ്മൾ [illegible]നിന്നും [illegible] കോപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട പറഞ്ഞ് [illegible] ടി പാരമ്പര്യത്തിൽ [illegible] പുതിയ പട്ടയം കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ടി പട്ടയക്കാരായിരുന്ന ഇട്ടുണ്ണി രവി കയ്മൾക്ക ദേവസ്വത്തിൽനിന്നും പട്ടയം കിട്ടുകയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു ടിയാന്റെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും പഴയ പട്ടയം കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുള്ളതുമാണെന്നും അതുകൊണ്ട ടിയാന്ന പുതിയപട്ടയം കിട്ടണമെന്നു ദേവസ്വത്തിൽ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അപ്രകാരം പുതിയ പട്ടയം കൊടുക്കുന്നതിൽ വല്ലവക്കും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതിമുതൽ [illegible]മാസത്തിനുള്ളിൽ ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അവധി പിന്നിട്ടു കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ അവധിക്കുള്ളിൽ ആരുടേയും ആക്ഷേപം കിട്ടാത്തപക്ഷം പുതിയപട്ടയം കൊടുക്കുന്നതിനു നടപടിനടത്തുന്നതും പുതിയപട്ടയം കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ [illegible]-ാംനമ്പർ പഴയപട്ടയം വല്ലവരുടേയും കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽതന്നെ അതു റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട. ഇ. [illegible]മേനോൻ,
ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ.

കല്പിതനോട്ടീസ്.

[illegible]

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട [illegible] ദേവസ്വംവക താഴെപറയുന്ന പട്ടയക്കാർക്കുള്ള കല്പിതനോട്ടീസ്.

നിങ്ങൾ ദേവസ്വത്തിൽ തിരിക്കേണ്ടതായ പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പ്രകാരം രേഖാമൂലം നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തിരിക്കുകയാകട്ടെ തിരിക്കാതിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്യിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ഭൂസ്വത്തു ഇതിനാൽ കപ്തിയിൽ നിൎത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവെച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മററു ചിലവുകളും [illegible] ഉൾമാസം [illegible] മുമ്പിൽ തീൎത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂസ്വത്ത് നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിൎത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ കല്പിതനോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഇപ്രകാരം കപ്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭൂസ്വത്തിനെ നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിൎത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതിവരെ ആ ഭൂസ്വത്തിന്മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആ വക കിസ്തുകൾ പാട്ടമിച്ചവാരബാക്കിയെപ്പോലെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നുംകൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ടി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിൎത്തുന്നതിലൊ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുന്നതിലൊ നിങ്ങൾക്ക വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ [illegible] ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

൧. ഇരിങ്ങാലക്കുടതാലൂക്ക് [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible]-ാംനമ്പർ മുതൽക്കാരനായ [illegible] ആതി മകൻ ചോതി എന്നയാൾ ബാക്കിവെച്ച നെല്ലുപറ [illegible] പണം [illegible], പലിശ [illegible]. ഇതുകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് കൊല്ലത്താൽ തിരിക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ലുപറ [illegible] പണം [illegible], പലിശ [illegible]

൨. ടി താലൂക്ക പെരിങ്ങാവുവില്ലേജിൽ [illegible]-ാംനമ്പർ മുതൽക്കാരനായ കൊമ്പിയിൽ കുഞ്ഞിരാമ മകൻ വേലായുധൻ എന്നയാൾ ബാക്കി വെച്ചനെല്ലുപറ [illegible], പലിശ [illegible]. ഇതുകൾ പെരിങ്ങാവു വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ്, ടി സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട വില്ലേജ് സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് കൊല്ലത്താൽ തിരിക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ലു പറ [illegible], പലിശ [illegible]

൩. ടി താലൂക്കിൽ [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ മുതൽക്കാരിയായ [illegible] മകൾ പാപ്പുതിരുത മുതൽപേർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ലുപറ [illegible] പണം [illegible], പലിശയും,

വഹകൾ ഇളൂർവില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ലു പറ [illegible]. പണം ക. [illegible], വാരക്കല [illegible].

[illegible]. ടി താലൂക്കിൽ പൂങ്കുന്നം വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ ജമക്കാരനായ ചെറുർ പാത്തിയത്ത് പാറേക്കുട്ടി മകൻ ഇക്കോരമേനോൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ലു പറ [illegible]. പണം ക. [illegible], പറവകകളും, വഹകൾ പൂങ്കുന്നം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, ടിയിൽ സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, അയ്യന്തോൾ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, ടിയിൽ സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ്, ടിയിൽ സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, ടിയിൽ സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ലു പറ [illegible], പണം ക. [illegible]. വാരക്കല [illegible].

[illegible]. ടി താലൂക്കിൽ അയ്യന്തോൾ വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ ജമക്കാരനായ തലക്കോട്ടുകരക്കാരൻ നാരായണൻ പാന മകൻ കണ്ടപറിയത്ത് ബാക്കിവെച്ച നെല്ലുപറ [illegible], പറവകയും വഹകൾ അയ്യന്തോൾവില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, ടി സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] ഏക്കർ. ടി സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ലുപറ [illegible]. വാരക്കല [illegible].

[illegible]. തൃശിവപേരൂർതാലൂക്ക അയ്യന്തോൾ വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ ജമക്കാരിയായ മഞ്ഞളൂക്കാരൻ വാറണിയത്തെ വെള്ളപ്പിബാക്കിവെച്ച നെല്ലുപറ [illegible] പറവകയും. വഹകൾ അയ്യന്തോൾ വില്ലേജ് സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] ഏക്കർ ടി സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ലുപറ [illegible]. വാരക്കല [illegible].

[illegible]. തൃശിവപേരൂർതാലൂക്ക അയ്യന്തോൾ വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ വാരണംകോട്ടു കുഞ്ഞിഅമ്മ മകൻ ശങ്കുനായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ലുപറ [illegible]. പണം ക. [illegible] പറവകയും വഹകൾ അയ്യന്തോൾവില്ലേജ് സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ്, ടി സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ലു പറ [illegible]. പണം ക. [illegible]. വാരക്കല [illegible].

[illegible]. ടി താലൂക്ക ചിയ്യാരം വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ ജമക്കാരിയായ കുന്നമ്പത്ത് തങ്ക മകൾ ലക്ഷ്മി ബാക്കിവെച്ച പണം ക. [illegible] പറവകകളും, വഹകൾ ചിയ്യാരംവില്ലേജ് സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, ടി സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, ടി സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം പണം ക. [illegible]. വാരക്കല [illegible].

[illegible]. ടി താലൂക്ക കാരമുക്കവില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ കൊള്ളന്നൂർ ഇട്ട്യേച്ചൻ പറമ്പ ബാക്കിവെച്ച നെല്ലുപറ [illegible]. പണം ക. [illegible], പറവകയും വഹകൾ കാരമുക്ക വില്ലേജ് സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, ടി സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, ടി സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, ടി സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ് ടി സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ലു പറ [illegible]. പണം ക. [illegible], നാഴി [illegible].

[illegible]. ടി താലൂക്ക നെട്ടിശ്ശേരിവില്ലേജ് [illegible] നമ്പർ ജമക്കാരത്തിയായ ചെട്ടിക്കോട്ടിൽ നാനിഅമ്മ മുതൽ പേർ ബാക്കിവെച്ച പണം ക. [illegible]. പറവകയും വഹകൾ നെട്ടിശ്ശേരിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പണം [illegible] വാരക്കല [illegible].

[illegible]. ടി താലൂക്ക നെട്ടിശ്ശേരിവില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ ജമക്കാരനായ മരാങ്കോരി കൃഷ്ണൻമകൻ ഇറ്റാമൻ ബാക്കിവെച്ച പണം [illegible]. പറവകയും വഹകൾ നെട്ടിശ്ശേരിവില്ലേജ് സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം പണം [illegible]. വാരക്കല [illegible].

[illegible]. ടി താലൂക്ക നെട്ടിശ്ശേരി വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ ജമക്കാരനായ മരാങ്കോരി കൃഷ്ണൻ മകൻ ഇറ്റാമൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ലുപറ [illegible]. പണം ക. [illegible] പറവകയും. വഹകൾ നെട്ടിശ്ശേരി വില്ലേജ് സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റും ടി സർവ്വെ [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റും ടി സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റും ടി സർവ്വെ [illegible], വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റും കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ലുപറ [illegible] പണം ക. [illegible], വാരക്കല [illegible].

(൨)

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗ്രൂപ്പിൽപെട്ട ദേവസ്വം വക കുടിയാന്മാർക്കുള്ള ജപ്തിനോട്ടീസ്.

നിങ്ങൾ ദേവസ്വത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതായ പാട്ടമിച്ചവാരം താഴെ വിവരംപറയുംപ്രകാരമുള്ള സംഖ്യകൾ ക്രമപ്രകാരം ഒടുക്കുവാൻ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർക്കയാകട്ടെ തീർത്തിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്യിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യയും പലിശയും മറ്റു ചിലവുകളും [illegible] ദിവസം തീയതിക്കു മുമ്പിൽ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുകയോ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇപ്രകാരം ജപ്തിയാക്കിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വസ്തു നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിലോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുന്നതിലോ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതിവരെ ആ വസ്തുവിന്മേൽ ചമത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആ വക കിസ്തുകൾ പാട്ടമിച്ചവാരം ബാക്കിയെപ്പോലെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നുംകൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ടി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിലോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുന്നതിലോ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതിലോ നിങ്ങൾക്ക വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ [illegible] ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

[illegible]. പെരുവനം ദേവസ്വംവക നന്മണിക്കര വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ പാട്ടക്കാരിയായ പനങ്കുന്നത്ത് [illegible] ബാക്കിവെച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ [illegible]. പണം ക. [illegible] വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible]. സെന്റ് [illegible] സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ല് [illegible] പറ [illegible]. [illegible] പണം ക. [illegible].

[illegible]. ടി ദേവസ്വംവക കുമ്പിളാവു വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ പാട്ടക്കാരിയായ കിഴക്കുത്തുപറമ്പിൽ കല്യാണിയും, കൊച്ചുകുട്ടിയുംകൂടി ബാക്കിവെച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പറയും പണം ക. [illegible] വഹകൾ ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible], ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible] കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും നെല്ല് [illegible] പറ [illegible]. [illegible] പണം ക. [illegible].

[illegible]. ടി ദേവസ്വംവക [illegible] നമ്പർ ഇളമുരി വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ പാട്ടക്കാരിയായ കണ്ണോളി വെളുക്കളി മകളിയ മാധവി ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് പറ [illegible] പണം ക. [illegible]. വഹകൾ ടി വില്ലേ.

യിൽ സർവ്വെ ൧൨ ൧-ൽ ൨. സെൻറ് ൯൬ സർവ്വെ ൧൨ ൧-ൽ ൩ സെൻറ് ൯ ൭ കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും മിച്ചവാരം നെല്ല് ൩ ൧. ൪-൬ പണം ക. ൦-൨. ൭.

൪. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ തെച്ചേരി ആലത്തുകാട്ടിൽ വേലു വേലു ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൪൨. ൦. ൧൨ പണം ക. ൦. ൨-൯ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩ ൬-ൽ ൧-ൽ ൧. ഏക്കർ ൧, സെൻറ ൭. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും മിച്ചവാരം നെല്ല് ൪ ൨. ൦. ൧൨ വീതം പണം ക. ൦-൨. ൯.

൯. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൦-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ കുഞ്ഞൂട്ടി രാമൻ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൧൨ ൭. ൩. ൨. പണം ക. ൪. ൦-൧ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧ ൦ ൧-ൽ ൧ സെൻറ ൨ ൬ സർവ്വെ ൧ ൭ ൧-ൽ ൨-ൽ ൬ ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൪ ൯ സർവ്വെ ൧൨ ൭-ൽ ൨ സെൻറ് ൭ൻ സർവ്വെ ൮ ൯-ൽ ൪ സെൻറ ൭ ൭ സർവ്വെ ൧ ൦ ൩-ൽ ൧ ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൩ ൭ സർവ്വെ ൧൨ ൮-ൽ ൭ സെൻറ ൧ ൯ സർവ്വെ ൨ ൩ ൩-ൽ ൧-ൽ ൧ സെൻറ് ൮ കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧൨ ൭ ൩. ൨. പണം ക. ൪. ൦. ൧.

൬. ടി ദേവസ്വം ടി വില്ലേജിൽ ൩ ൨. ൦-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ കുഞ്ഞൂട്ടിപറമ്പൻ വേലുക്കുട്ടി ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് ൧ ൧ ൭ പറ ൬ ഇട ൧ ൪ വീതം പണം ക. ൨. ൬. ൮ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൬-ൽ ൨, ൩. സെൻറ് ൩ൻ സർവ്വെ ൬൬-ൽ ൨-ൽ ൯ സെൻറ ൧ ൮ സർവ്വെ ൪ ൬-ൽ ൨-ൽ ൩. സെൻറ് ൧ൻ സർവ്വെ ൧ ൩ ൩-ൽ ൧. ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൩ ൩ സർവ്വെ ൧ ൪ ൬-ൽ ൨ സെൻറ ൩ ൩ സർവ്വെ ൧ ൯ ൦-ൽ ൨ സെൻറ ൭ ൭ സർവ്വെ ൧൬ ൧-ൽ ൨-ൽ ൨. സെൻറ ൭ ൯ സർവ്വെ ൮ ൪-ൽ ൧ സെൻറ ൭ ൬ സർവ്വെ ൧ ൨ ൪-ൽ ൧ സെൻറ ൧ൻ. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧ ൧ ൭-൬. ൧ ൪ പണം ക. ൨-൬. ൮.

൭. ടി ദേവസ്വം ടി വില്ലേജിൽ ൩ ൬-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ മുണ്ടെടുത്തേട്ടിൽ രാമൻനായർ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൪൮. ൭. ൮. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧ ൪ ൨-ൽ ൧. ഏക്കർ ൩ സെൻറ് ൧ ൯ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൭ ൮. ൭. ൮ പണം ക. ൦-൭. ൧.

൮. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൩ ൬-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ കൊട്ടേവാരം വടക്കേട്ട ഇച്ചിക്കുട്ടി ഉണ്ണിൻനമ്പ്യാർ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൧ ൭. ൦. ൦ പണം ക. ൨. ൧. ൧ ൪. ൦. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൩ ൦. ൧൬ പണം ക. ൨. ൨. ൯. ൩.

൬. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൪ ൩. ൦-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ പാലാഴി രാമൻ നാരായണൻ പേരിൽ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് ൩ ൦ പറ ൭ ഇട ൧ വീതം പണം ക. ൦. ൨-൬ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൨ ൧-ൽ ൪ സെൻറ ൧ ൭ സർവ്വെ ൧൩ ൩-ൽ ൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൩. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൩ ൦-൭. ൧. പണം ക ൦. ൨-൬.

൧ ൦. ടി ദേവസ്വം ടി വില്ലേജിൽ ൪ ൪-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ കുഞ്ഞൂട്ടി വേലുക്കുട്ടി നാരായണൻ പേരിൽ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൮ ൦-൭-൮ പണം ക. ൦. ൭. ൯ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൨ ൨-ൽ ൧. സെൻറ് ൬ ൬ സർവ്വെ ൧ ൧൬-ൽ ൧-ൽ ൩. സെൻറ ൬ ൪ സർവ്വെ ൪൬-ൽ ൨-ൽ ൭ സെൻറ ൧ ൮ സർവ്വെ ൪൬-ൽ ൧-ൽ ൨. സെൻറ് ൬ സർവ്വെ ൪൬-ൽ ൨-ൽ ൧ സെൻറ് ൭ ൨ കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൮ ൦-൭-൮ പണം ക. ൦-൭-൯.

൧ ൧. ടി ദേവസ്വം ടി വില്ലേജിൽ ൪ ൮-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരിയായ കുഞ്ഞൂട്ടി വെള്ളി കെട്ടിയ ചക്കിപേരിൽ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൬. ൨. ൮ പണം ക. ൦. ൦. ൭. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൬-ൽ ൨-ൽ ൨. സെൻറ ൨ ൯ കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൬-൨. ൮ പണം ക. ൦. ൦. ൭.

൧൨. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൯ ൪-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരിയായ കുഞ്ഞൂട്ടി രാമൻ ചാത്തൻ ചക്കിയുടെ പേരിൽ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൨. ൧-൬-൧ ൧ പണം ക. ൧. ൭. ൦. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧ ൬ ൧-ൽ ൧. സെൻറ് ൨ ൮ സർവ്വെ ൧ ൬ ൩-ൽ ൧. സെൻറ ൧ ൨. സർവ്വെ ൧ ൬ ൩-ൽ ൧-ൽ ൧. സെൻറ ൪. സർവ്വെ ൧ ൬ ൩-ൽ ൨-ൽ ൧. സെൻറ് ൬ ൧ വഹകൾക്ക് കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൨. ൧-൬. ൧ ൧ പണം ക. ൧. ൭-൦.

൧൩. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൬ ൮-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ കൊടശ്ശേരി അമ്മൻകുട്ടി കൊൻ ഉണ്ണൂപേരിൽ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് ൩-൯-൭ പണം ക. ൦-൯-൬ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨ ൪ ൯-ൽ ൨. സെൻറ ൩ ൨, സർവ്വെ ൨ ൪ ൬-ൽ ൬ സെൻറ ൧ ൭ വഹകൾക്ക് കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൩-൯-൭ പണം ക. ൦-൯-൬.

൧ ൪. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൮ ൪-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ മൂളിക്കൽ കാവാടി അന്തപ്പൻ കഞ്ഞി പൈലിപേരിൽ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൬-൭-൮ പണം ക. ൩. ൩. ൦ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨ ൪൩-ൽ ൧-ൽ ൨. സെൻറ് ൨ ൭ സർവ്വെ ൨ ൪ ൯-ൽ ൧. സെൻറ് ൬ ൯, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൬. ൭-൮ പണം ക. ൩. ൩. ൦.

൧ ൯. ടി ദേവസ്വം ടി വില്ലേജിൽ ൬ ൧-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ അമ്പലത്തുവീട്ടിൽ അഹമ്മദുകുഞ്ഞ് ഉമ്മുഹബീപേരിൽ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൨ ൭ പണം ക. ൧. ൧ ൦. ൭. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൬൩-ൽ ൨-ൽ ൩. സെൻറ് ൯ ൭ സർവ്വെ ൧൬൩-ൽ ൨-ൽ ൯. സെൻറ് ൬ സർവ്വെ ൧൬൩-ൽ ൩. സെൻറ ൧ ൮ സർവ്വെ ൧ ൧ ൪-ൽ ൨. സെൻറ ൩ ൮. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൨ ൭ പറ പണം ക. ൧. ൧ ൦. ൭.

൧൬. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൬ ൭-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ കൊന്നിക്കര അന്തോണി മകൻ വേലുപേരിൽ ബാക്കിവച്ച മിച്ചവാരം നെല്ല് ൪ ൯-൩-൯ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬ ൭-ൽ ൩. സെൻറ് ൯ ൯. സർവ്വെ ൧ ൨ ൬-ൽ ൨-ൽ ൩ സെൻറ് ൪ ൪ സർവ്വെ ൧ ൨. ൬-ൽ ൬. ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൮. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൯ ൮ പറ ൧൨ വീതം പണം ക. ൨-൪. ൮.

൧ ൭. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൬ ൬-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ കുരുക്കൾ മകൻ കുഞ്ഞിപ്പാലു വാറുണ്ണിപേരിൽ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൧-൧. ൧ ൧ പണം ക ൨- ൧-൩ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨ ൭ ൭. സെൻറ ൧ ൪ സർവ്വെ ൨ ൭ ൮-ൽ ൨. സെൻറ ൨ ൦ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൧. ൧. ൧ ൧ പണം ക. ൨. ൯. ൧ ൦.

൧ ൮. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧ ൧ ൨-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ ഇട്ട്യാനി കൊച്ചപ്പി ചാക്കുണ്ണി പേരിൽ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൬. ൨. ൧ ൪ പണം ക. ൩. ൬. ൬ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩ ൯ ൩-ൽ ൭. സെൻറ ൨. ൧ സർവ്വെ ൩ ൯ ൪-ൽ സെൻറ് ൯ ൬ സർവ്വെ ൩ ൬ ൦-ൽ ൧-ൽ ൧. സെൻറ് ൨ ൩, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൬. ൨. ൧ ൪ പണം ക. ൩. ൬. ൬.

൧ ൯. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧ ൧ ൭-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ കല്ലുങ്ങൽ തൊണ്ണൂ ചെറിയ മാത്യു ഉതുപ്പുപേരിൽ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൭-൯. ൦ പണം ക. ൬. ൬. ൧ ൦ വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩ ൬ ൦-ൽ ൧-ൽ ൬. സെൻറ് ൧ ൮ സർവ്വെ ൩ ൬ ൨-ൽ ൨. സെൻറ ൩. സർവ്വെ ൩ ൬ ൧-ൽ ൧-ൽ ൧. സെൻറ ൩ ൬. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൭. ൯. ൦ പണം ക. ൬. ൬. ൧ ൦.

൨ ൦. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧൨ ൭-ാം നമ്പർ പാട്ടക്കാരനായ കുഞ്ഞൂട്ടി [illegible]

മകൻ കണ്ടപ്പപ്പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൧൦-൩-൨ പണം ക. ൦-൦-൯. വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൩൩-ൽ ൨-ൽ ൩- സെൻറ ൨൧ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧൦-൩-൨ പണം ക. ൦-൦-൯.

൨൦. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧൩൫-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ കണ്ണന്താമി കുട്ടി പാറൻ കുഞ്ഞൻകുട്ടിപ്പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൧൫-൦-൦ പണം ക. ൩-൧൮-൩. വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൮൧-ൽ ൨-ൽ ൩ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൪൦, സർവ്വെ ൧൪൧-ൽ ൧-ൽ ൩ സെൻറ ൨൫, സർവ്വെ ൧൨൯-ൽ ൨-ൽ ൧൨ സെൻറ ൩൫, കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൧൫-൦-൦ പണം ക. ൩-൧൨-൩.

൨൧. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧൩൩-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ കണ്ണന്താമി കുട്ടി പാറൻ കുഞ്ഞൻകുട്ടി പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൩൩-൬-൮ പണം ക. ൦-൫-൩. വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൯൯-ൽ ൧ സെൻറ ൬൬, സർവ്വെ ൯൯-ൽ ൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൧൮, സർവ്വെ ൧൧൩-ൽ ൨-ൽ ൨ സെൻറ ൩൩. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൩൩-൬ ൫. ൮ വീതം പണം ക. ൦-൪-൩.

൨൨. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൩-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ ഇട്ട്യാനി ചാത്തുക്കുട്ടി കുഞ്ഞി വേലപ്പൻ പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൬൧-൬-൨ പണം ക. ൧-൧-൩. വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൮൩-ൽ ൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൬, സർവ്വെ ൩൯ ൦-ൽ ൨ സെൻറ ൧൦, സർവ്വെ ൩൯ ൦-ൽ ൧-ൽ ൫ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൩൨. വഹകളക്ക് കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൬൧-൬-൨ പണം ക. ൧-൧-൩.

൨൩. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൬-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ ഇട്ട്യാനി കുട്ടൻ ചാത്തുക്കുട്ടി പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൬൫-൬-൨ പണം ക. ൦-൬-൦. വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൮൩-ൽ ൧ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൪൯, സർവ്വെ ൩൯ ൦-ൽ ൧-ൽ ൩ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൨൯. വഹകളക്ക് കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൬൫ പറ ൬ ൫. ൨ വീതം പണം ക. ൦-൬-൦.

൨൪. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൮-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ ഇട്ട്യാനി കൊങ്ങന്നി - കുഞ്ഞി വേലുണ്ണി പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൨൨-൩-൫ പണം ക. ൦-൭-൧. വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൮൩-ൽ ൩ സെൻറ ൩൨, സർവ്വെ ൩൯ ൦-ൽ ൧-ൽ ൪ ൪സെൻറ ൧൬ കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൨൨ ൩ ൫. ൫ വീ. പണം ക. ൦-൨-൧.

൨൫. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧൮൩-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ പാലക്കൽ മീരാവുക്കുട്ടിയവളും കോയാക്കഴി പറമ്പിൽ കുഞ്ഞഹമ്മദു മക്കളുമായ പാത്തുഞ്ഞി പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു പണം ക. ൫-൧൩-൧ വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൯൧-ൽ ൩ സെൻറ ൫൫ മിച്ചവാരം പണം ക. ൫-൧൩-൧.

൨൬. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧൮൩-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ പുതിയ വീട്ടിൽ ചാമക്കുട്ടി മകൻ കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ് പേരിൽ ബാക്കി വച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൨൮-൦-൦ പണം ക. ൦-൨-൫. വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൩൩-ൽ ൨-ൽ ൨ സെൻറ ൮൪. മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൨൮-൦-൦ പണം ക. ൦-൨-൫.

൨൭. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧൮൮-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ ചിറയത്ത് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞിക്കാവമ്മ പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൨൫-൩-൭ പണം ക. ൦-൨-൦ വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൪൨-ൽ ൩ സെൻറ ൨൦ സർവ്വെ ൧൪൨-ൽ ൮ സെൻറ ൨൫ സർവ്വെ ൧൪൨-ൽ ൬ സെൻറ ൪൩ കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൨൫-൮-൧൧ പണം ക. ൦-൨-൦.

൨൮. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൧൯൪-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ ഇട്ട്യാനി കൊങ്ങന്നി ചാത്തുക്കുട്ടി പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൧൪-൮-൧൨ പണം ക. ൦-൧-൫ വഹവം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൮൩-ൽ ൩ സെൻറ ൫൧ കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൧൪-൮-൧൨ പണം ക. ൦-൧-൫.

൨൯. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൨൦൨-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ തെലപ്പുറ്റ ഔസേപ്പു കൊച്ചുവറിയതുപേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൩൪൬-൧-൧൦ പണം ക. ൫-൨-൨ വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൩൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൬ സർവ്വെ ൨൩൩-ൽ ൩-ൽ ൧ സെൻറ ൬ സർവ്വെ ൨൩൩-ൽ ൨-ൽ ൧ സെൻറ ൯൪, ൨൩൩-ൽ ൨ സെൻറ ൬൧, ൨൩൩-ൽ ൩-ൽ ൨ സെൻറ ൩൧, ൧൩൮-ൽ ൨ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൧൩, ൨൩൫-ൽ ൨-ൽ ൨ സെൻറ ൨൦, ൨൩൩-ൽ ൧-ൽ ൨ സെൻറ ൩, ൧൩൯ സെൻറ ൩൯ ൨൩ ൧-ൽ ൧ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൧, ൧൩൩-ൽ ൧-ൽ ൨ സെൻറ ൬, ൧൩൩-ൽ ൧-ൽ ൩ സെൻറ ൧൮, ൨൨൪-ൽ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൯൧, ൧൩൬ സെൻറ ൩൨ കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൪൧൫-൯-൦ പണം ക. ൩-൬-൫.

൩൦. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൨൦൮-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ മഠത്തിൽ ഗോപാല പണിക്കർ പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൮൬-൯-൩ പണം ക. ൦-൪-൨. വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൦൯-ൽ ൨-ൽ ൨ സെൻറ ൩൬ സർവ്വെ ൧൧൧-ൽ ൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൫൧ കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൮൬-൯-൩ പണം ക. ൦-൪-൨.

൩൧. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൨൧൨-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ ഇട്ട്യാനി വേലുണ്ണി വേലപ്പക്കുട്ടി പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൨-൦-൦ പണം ക. ൧-൦-൧൧. വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൯൧-ൽ ൧-ൽ ൧൧ സെൻറ ൮ സർവ്വെ ൩൯൨-ൽ ൩ സെൻറ ൮ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൨-൦-൦ പണം ക. ൧-൦-൧൧.

൩൨. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൨൧൫-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ കരുക്കുളങ്ങര കുള ഔസേപ്പു കുഞ്ഞിപ്പാലു പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൨൪-൩-൦ പണം ക. ൦-൨-൧൦. വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൫൦-ൽ ൨-ൽ ൧ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൨൫ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൨൪-൩-൦ പണം ക. ൦-൨-൧൦.

൩൩. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൨൧൬-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ മുരിപ്പറമ്പിൽ ശങ്കരൻ രാമൻ പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൫-൨-൮ പണം ക. ൦-൦-൫ വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൨൮-ൽ ൧൦ സെൻറ ൧൮ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൫-൨-൮ പണം ക. ൦-൦-൫.

൩൪. ടി ദേവസ്വംവക ടി വില്ലേജിൽ ൨൧൯-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ കൊടമങ്ങര അമ്മക്കുട്ടി മകൻ കുഞ്ഞിമൊയ്തു പേരിൽ ബാക്കിവച്ചു മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൬-൪-൦ പണം ക. ൦-൦-൧൦ വഹകളം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൪൩-ൽ ൩ സെൻറ ൩൩ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൬-൫-൦ പണം ക. ൦-൦-൧൦.

തൃശ്ശിവപേരൂർ, ഇ. രാമൻമേനോൻ,
൨൩-൩-൧൯൫൨. ദേവസ്വം അസി: കമ്മീഷണർ.

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

തിരുവില്വാമല ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട [illegible] ദേവസ്വം വക താഴെ പറയുന്ന കുടിയാനവന്മാർക്കുള്ള ജപ്തിനോട്ടീസ്.

നിങ്ങൾ ദേവസ്വത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതായ പാട്ടമിച്ചവാരം ക്രമപ്രകാരം ഡിമാന്റുമൂലം നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തുകകളെ തീർത്തടപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മററുചെലവുകളും ൧൧൨൭-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം ൩൧-ാംതീയതിക്കു മുമ്പിൽ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുകയോ ലേലത്തിൽ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിനെ നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുകയോ ലേലത്തിൽ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതീയതിവരെ ആ വസ്തുവിന്മേൽ ചുമത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആ വക കിസ്തുകൾ പാട്ടമിച്ചവാരബാക്കിയെപ്പോലെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നുംകൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഭൂമി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിലോ സ്ഥിരപ്പാട്ടം ഏല്പിക്കുന്നതിലോ ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതിലോ നിങ്ങൾക്കു വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഏഴുദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

൧. തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക [illegible] വില്ലേജിൽ ൨൦/൩-ാംനമ്പർ ജന്മക്കാരനായ ചിറമ്മൽ ഇട്ടിമാണി മകൻ ഇട്ട്യേച്ചൻ കുഞ്ഞു ബാക്കിവച്ച നെല്ലു പറ ൧൩൯. ൫. ൪. പണം ക. ൨൩. ൧൧. ൧൦. വക ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൨൩-ൽ ൧൧. ൪൦ സെന്റ് നിലം, സർവ്വെ ൨൩൯/൧-ൽ ൨൪ സെന്റ് നിലം സർവ്വെ ൨൨൪-ൽ ൨ ഏക്കർ ൩൩ സെന്റ് നിലം. സർവ്വെ ൨൩൯/൨-ൽ ൧൨ സെന്റ് നിലം. സർവ്വെ ൨൨൧/൨-ൽ ൩൩ സെന്റ് നിലം. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും മിച്ചം നെല്ലുപറ ൧൩൯. ൫. ൫ പണം ക. ൨൩-൧൧-൧൦.

൨. ടി വില്ലേജിൽ ൨൦/൩-ാംനമ്പർ ജന്മക്കാരൻ കരിയന്നൂർ കൈക്കുഴി അമ്പലപ്പാട്ടെ ഇട്ടിരയി പത്മനാഭമേനോൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ലുപറ ൧൨. ൫. ൩ പണം ക. ൨-൧൫-൧. വകകൾ-ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൧൨-ൽ ൫൩ സെന്റ് നിലം. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൧൨. ൫. ൩ പണം ക. ൨-൧൫-൧.

൩. ടി വില്ലേജിൽ ൨൦/൧ ൧-ാംനമ്പർ ജന്മക്കാരി വടക്കേവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിയമ്മ മകൾ ലക്ഷ്മിയമ്മ ബാക്കിവച്ച നെല്ലുപറ ൧൯. ൬. ൪. പണം ക. ൦. ൩. ൦, ൧൪. ൭. ൨ ഉലക്ക തികഞ്ഞ അവകാശം ക. ൭-൧൩. ൬ പലിശയും മററും വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൦൩/൨-ൽ ൪൦ സെന്റ് നിലം, സർവ്വെ ൧൦൬/൨-ൽ ൨ ഏക്കർ ൭൩ സെന്റ് പറമ്പ്. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും മിച്ചവാരം നെല്ലുപറ ൧൯-൬-൪ പണം ക. ൩. ൫-൨.

൪. ടി വില്ലേജിൽ ൨൦/൧൨-ാംനമ്പർ ജന്മക്കാരനായ തെക്കേക്കുറി അമ്പലപ്പാട്ട ഇട്ടിമായമ്മ മകൻ പത്മനാഭമേനോൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ലുപറ ൨൯. ൨. ൧൨, പണം ക. ൩. ൧൪. ൩. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൭ ൫-ൽ ൭൪ സെന്റ് നിലം. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും മിച്ചവാരം നെല്ലു പറ ൨൯. ൨-൧൨ പണം ക. ൩. ൧ ൪. ൩.

൫. ടി വില്ലേജിൽ ൨൦/൧ ൭/൨-ാംനമ്പർ ജന്മക്കാരൻ തിരുത്തുമേൽ കല്ലമ്പൽ മൊയ്തു മകൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി ബാക്കിവച്ച പണം ക. ൬. ൯. ൪. ൧ ൫. ൧ ൦. ൧ ൧ ൯. ഉലക്ക അവകാശം ക. ൨. ൮-൧ ൦ പലിശയും മററും. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൫ ൦. ൩൫ സെന്റ് പറമ്പ്. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും മിച്ചവാരം പണം ക. ൬. ൯. ൪ പുറവക ക. ൧. ൦. ൦.

൬. ടി വില്ലേജിൽ ൨൦/൩ ൪-ാംനമ്പർ ജന്മക്കാരി കല്ലങ്ങൽ ചെക്കമകൾ ഉണ്ണിനങ്ങ ബാക്കിവച്ച പണം ക. ൧ ൦. ൩. ൯. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൪/൧-ൽ ൧ ഏക്കർ ൩൯ സെന്റ് പറമ്പ്. കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും മിച്ചവാരം പണം ക. ൧൨. ൨. ൭, പുറവക ക. ൧. ൦. ൦.

൭. ടി വില്ലേജിൽ ൨൦/൬ ൪-ാംനമ്പർ ജന്മക്കാരൻ പള്ളിയിൽ കുഞ്ഞി മകൻ ബാപ്പു ബാക്കിവച്ച പണം ക. ൧൨. ൯. ൨-൭, ൨. ൫. ൨-൧ ൧ ൯ ഉലക്ക അവകാശം ക. ൭. ൧൩-൧൦ പലിശയും മററും. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൩-ൽ ൧ ഏക്കർ ൨൩ സെന്റ് പറമ്പ്, കൊല്ലത്താൽ തീർക്കേണ്ടും മിച്ചവാരം പണം ക. ൧ ൧. ൯. ൨. പുറവക ക. ൧. ൦. ൧.

തിരുവില്വാമല ഗ്രൂപ്പ്. പി. കൃഷ്ണമേനോൻ,
൧൧൨൭ മിഥുനം ൨൨, ദേവസ്വം അസി. കമ്മീഷണർ.

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

൧൧൨൭ മിഥുനം ൨൨.

തിരുവില്വാമല ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട വെങ്ങാനെല്ലൂർ ദേവസ്വംവക താഴെപറയുന്ന കുടിയാനവന്മാർക്കുള്ള ജപ്തിനോട്ടീസ്.

നിങ്ങൾ ദേവസ്വത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതായ പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല് പണം ക്രമപ്രകാരം ഡിമാന്റുമൂലം നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തുകകളെ തീർത്തടപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മററു ചെലവുകളും ൧൧൨൭-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം ൨൦-ാംതീയതിക്കു മുമ്പിൽ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുകയോ ലേലം വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിനെ നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിനേല്പിക്കുകയോ ലേലം വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതിവരെ ആ വസ്തുവിന്മേൽ ചുമത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആ വക കിസ്തുകൾ പാട്ടമിച്ചവാരബാക്കിയെപ്പോലെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നുംകൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഭൂമി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിലോ സ്ഥിരപ്പാട്ടം ഏല്പിക്കുന്നതിലോ ലേലം വിൽക്കുന്നതിലോ നിങ്ങൾക്കു വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

(൧) ടി ദേവസ്വംവക മണലിത്തറവില്ലേജിൽ ൧-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ നീട്ടിയത്തു കളത്തിൽ കണ്ണു കുട്ടിനായർ മാധവൻനായർ ബാക്കിവച്ചു പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല് ൫൦൩ ൦-൫-൦ പണം ക. ൩. ൭. ൩ വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൩൨ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ് ൭ ൫, സർവ്വെ ൩൩ ൪/൧ സെന്റ് ൭ ൭, സർവ്വെ ൩൩ ൪/൩ സെന്റ് ൦. ൦൩, സർവ്വെ ൩൩ ൫/൩ സെന്റ് ൨൦, സർവ്വെ ൩൩ ൬ സെന്റ് ൪൩, സർവ്വെ ൩൩൯ ഏക്കർ ൧ സെന്റ് ൨൧, സർവ്വെ ൩൩൮ സെന്റ് ൯൮, സർവ്വെ ൩൪൨/൧ ഏക്കർ ൯ സെന്റ് ൩൨, സർവ്വെ ൩൪൪ ഏക്കർ ൧

സെൻറ ൻ൭ സർവെ ൩ ൪ ൭ ഏക്കർ ൧൨ സെൻറ ൨൧, സർവെ ൩ ൪ ൬/൧ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൧൯, സർവെ ൩ ൭൩ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൦ ൦൬, സർവെ ൩ ൬ ൦ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൭൭, സർവെ ൩ ൬ ൧, സെൻറ ൩ ൯, സർവെ ൩ ൬൨ ഏക്കർ ൬ സെൻറ ൯ ൯, സർവെ ൩ ൬ ൩ ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൩൯, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ ൨ ൭൫—൧ ൧൧ പണം ക. ൨൩—൭൫,

(൨) വിരുപ്പുകര വില്ലേജിൽ ൧—ാംനമ്പർപണ്ടാരപ്പാട്ടക്കാരൻ നിട്ടിയത്ത കളത്തിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടിഅമ്മ മകൻ നായർ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൩ ൪ ൨.൩—൫ പണം ക. ൧.൫.൪ സർവ്വെ ൨ ൻ൫/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൨ ൭, സർവ്വെ ൩ ൦ ൨/൧ സെൻറ ൦ ൦൫, സർവ്വെ ൩ ൦ ൨/൩ സെൻറ ൻ൭ ൧/൧ ൦, സർവ്വെ ൩ ൬ ൫/൨/൧ സെൻറ ൪ ൧, സർവ്വെ ൩ ൬ ൻ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൬ ൪, സർവ്വെ ൩ ൻ ൦ സെൻറ ൪ ൪, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ ൩ ൪ ൨.൩.൫ പണം ക. ൧.൫.൪.

(൩) വെണ്മനെല്ലൂർ വില്ലേജിൽ ൩ ൦—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ ചെമ്പകത്തൊടി വാരിയത്തു പടിഞ്ഞാറെ മഠം ഗോവിന്ദൻ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൪ ൨.൬. ൧ ൧ വകകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨ ൪ ൪/൧/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൨ സർവ്വെ ൨ ൪ ൪/൧/൨ സെൻറ ൭൯ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧ ൦ ൬—൯ ൧ ൧ പണം ക. ൦. ൧൨.൦

(൪) ടി വില്ലേജിൽ ൬ ൨—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ അറക്കത്തിൽ ചെറലോസ്സ് ചെറലോസ്സ് ബാക്കിവച്ചു നെല്ലുപറ ൫.൦. ൧൩ വകകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൪ ൧ ൭/൧/൯ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൨ ൫, സർവ്വെ ൪ ൧൬/൨/൧ സെൻറ ൧൫, സർവ്വെ ൬ ൨ ൫/൧/൩ സെൻറ ൪ ൦, സർവ്വെ ൬ ൨ ൻ/൨/൩ സെൻറ ൧ ൧, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ ൫. ൦. ൧൩ പണം ക. ൦. ൧. ൯.

(൫) ടി വില്ലേജിൽ ൬ ൬—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ പുലിക്കോട്ടിൽ താമരശ്ശേരി അന്തോണിബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൩ ൭ ൭—൫—൧ ൧ പണം ക. ൨ ൦. ൧—൦ വകകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨ ൭ ൯ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൭ സെൻറ ൩൨, സർവ്വെ ൬ ൧ ൦/൧ സെൻറ ൬൨, സർവ്വെ ൬ ൧ ൦/൨, ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൬ ൧, സർവ്വെ ൬ ൩ ൨ ഏക്കർ ൭ സെൻറ ൯ ൯, സർവ്വെ ൬ ൩ ൪ സെൻറ ൭ ൪, സർവ്വെ ൬ ൩ ൭/൧ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൨ ൭, സർവ്വെ ൬ ൩ ൭/൨ സെൻറ ൯ ൩, സർവ്വെ ൬ ൩ ൬ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൧ ൧, സർവ്വെ ൬ ൩ ൯ ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൨ ൧, സർവ്വെ ൬ ൩ ൫/൧ സെൻറ ൫ ൫, സർവ്വെ ൬ ൩ ൫/൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൩ ൯, സർവ്വെ ൬ ൪ ൧ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൬ ൪, സർവ്വെ ൬ ൪ ൨/൧ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൭ ൩, സർവ്വെ ൬ ൪ ൨ സെൻറ ൬ ൪, സർവ്വെ ൬ ൪ ൭ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൨ ൭, സർവ്വെ ൬ ൭ ൯ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൧ ൦, സർവ്വെ ൬ ൬ ൧ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൫ ൭, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ ൫ ൫ ൪—൩ ൧ ൧ പണം ക. ൨ ൫—൧ ൭ ൦ ൬ ഉം ഏഴും ൨ ൧.

(൬) ടി വില്ലേജിൽ ൧ ൦ ൪—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരി പാലത്തുംപാട് പുലാപ്പേറ്റ ചെറിയ ലക്ഷ്മിഅമ്മ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൭ ൯—൪.൨ പണം ക. ൦—൨ ൬ വകകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൫ ൦ ൬ അവകാശം കാണം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൭ ൻ. സർവെ ൫ ൯ ൭—ൻ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൦ ൦ ൫, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧ ൧ ൯—൪.൨ പണം ക. ൧ ൩.൨

(൭) ടി വില്ലേജിൽ ൧ ൪ ൦—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരി പുത്തൻ വീട്ടിൽ തിരുത്തിയിൽ മീനാക്ഷിഅമ്മ മകൾ മീനാക്ഷിഅമ്മ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൪ ൯. ൩ ൦ വകകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൻ ൬ ൨ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൩ ൻ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧ ൧ ൻ— ൭. ൦ പണം ക. ൦—൧ ൧—൨ ഉം ഏഴും ൨.

(൮) ടി വില്ലേജിൽ ൧ ൪ ൧—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരി പാറക്കുളം ത്രാമംപറമ്പ് മഠത്തിൽ പട്ടത്ത് മേയ്യ് അമ്മാൾ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൨ ൪. ൬ ൪ പണം ക. ൦.൨. ൧ ൧ വകകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൯ ൧/൧/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൨ ൭, സർവ്വെ ൧ ൩ ൻ/൦/൬ സെൻറ ൨ ൧, സർവ്വെ ൧ ൩ ൻ/൦/൨ സെൻറ ൨ ൨, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൨ ൪—൬—൪ പണം ക. ൦.൨—൧ ൧ ഉം ഏഴും ൧.

(൯) ടി വില്ലേജിൽ ൧ ൭ ൭—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരി കോൾപുറത്തു നാണി മറ്റുള്ളമ്മ ബാക്കിവെച്ചു നെല്ല് പറ ൨. ൭—൧ ൩ പണം ക. ൦. ൻ. ൭ വകകം ടിവില്ലേജിൽ സർവെ ൪ ൧ ൩/൨/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൦ ൦ ൻ, സർവ്വെ ൪ ൧ ൩/൨/൧ സെൻറ ൧ ൭, സർവ്വെ ൬ ൨ ൨/൩/൨ സെൻറ ൦ ൦ ൪, സർവ്വെ ൬ ൨ ൻ/൨/൧, സെൻറ ൩ ൧, സർവ്വെ ൬ ൨ ൻ/൩/൧ സെൻറ ൧ ൦, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൨. ൭. ൧൩ പണം ക. ൦—ൻ. ൭ ഉം ഏഴും ൧.

(൧൦) ടിവില്ലേജിൽ ൧൬ ൩ —ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരികം വെളുമ്പിയിട നാരായണിഅമ്മ തൽ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൬ ൧. ൧ ൧ വകകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൻ ൭ ൻ/൦/൨ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൻ ൧ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧ ൭. ൧. ൦ ൧ പണം ക. ൦—൨. ൭ ഉം ഏഴും ൧.

(൧൧) ടി വില്ലേജിൽ ൧ ൭ ൬—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ പൊന്നാട്ടു കേവസ്സി ഔസേപ്പ് ബാക്കിവച്ചുപണം ക. ൨. ൨.൧ ൧.൧ വകകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧ ൦ ൬ ൪ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൪ സെൻറ ൭ ൨, സർവ്വെ ൧ ൦ ൬ ൭ ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൩ ൻ, സർവ്വെ ൧ ൦ ൬ ൭ ഏക്കർ ൪ സെൻറ ൬ ൪, സർവ്വെ ൧ ൦ ൬ ൫ ഏക്കർ ൭ സെൻറ ൦ ൻ, സർവെ ൧ ൦ ൬ ൻ ഏക്കർ ൪ സെൻറ ൫ ൨, സർവ്വെ ൧ ൦ ൬ ൭ ഏക്കർ ൭ സെൻറ ൦ ൦ ൬, സർവ്വെ ൧ ൦ ൭ ൫ ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൦ ൦ ൭, സർവ്വെ ൧ ൦ ൭ ൻ ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൭ ൨, സർവ്വെ ൧ ൦ ൫ ൨ ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൬ ൬, സർവ്വെ ൧ ൦ ൻ ൨ ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൩ ൪, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം പണം ക. ൨. ൨. ൧ ൧. ൧.

(൧൨) ടി വില്ലേജിൽ ൧ ൫ ൫—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ കോതകറിപ്പ് കോതനായ്യ രാമൻകുട്ടിമേനോൻ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൭ ൦—൨—൪ പണം ക. ൧. ൧ ൩ വകകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൯ ൫ ൭/൦/൪ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൦ ൦൬ സർവ്വെ ൯ ൫ ൭/൦/൧ ൦ സെൻറ ൩ ൨, സർവ്വെ ൻ൪ ൦/൩ സെൻറ ൪ ൪, സർവ്വെ ൬ ൧ ൬/൩ കാണം ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൪ ൬, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൭ ൦. ൨. ൪ പണം ക. ൧. ൧ ൩ ഉം ഏഴും ൧.

(൧൩) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൩ ൫—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരൻ വെള്ളക്കാട്ട തൊടിയിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടൻ നായർ ബാക്കിവച്ചു നെല്ല് പറ ൨ ൬ ൦. ൫. ൨ പണം ക. ൩—൧ ൦ ൨ വകകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൪ ൦ ൭/൧/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൦ ൦ ൭, സർവ്വെ ൬ ൦ ൯/൦/൧ സെൻറ ൯ ൦, സർവ്വെ ൬ ൦ ൫/൦/൨ സെൻറ ൯ ൨, സർവ്വെ ൬ ൦ ൻ/൦/൨ സെൻറ ൯ ൦, സർവ്വെ ൬ ൩ ൧/൦/൪ സെൻറ ൪ ൻ, സർവ്വെ ൬ ൩ ൧/൦/൬ സെൻറ ൭ ൪, സർവ്വെ ൬ ൦ ൪ കാണം സെൻറ ൩ ൭, ഏക്കർ ൪ സെൻറ ൨ ൭, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൨ ൫ ൪. ൫. ൨ പണം ക. ൩. ൧ ൦—൨ ഉം ഏഴും ൯.

(൧൪) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൩ ൻ—ാംനമ്പർ പാട്ടക്കാരി കോൾപുറത്തു ചിന്ന ഉണ്ണൂലിഅമ്മ ബാക്കിവച്ചു

നെല്ല് പറ ൯. ൨. ൧൪ പണം ക ൩. ൬. ൬ വഹകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൪൦൯/൦/൨ അവകാശം മേവ ല്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൪൯, സർവ്വെ ൪൦൭/൨/൨ സെൻറ ൫൦, സർവ്വെ ൪൦൭/൨/൫ സെൻറ ൦. ൦ ൧൫, സർവ്വെ ൪൧൯/൨/൨ സെൻറ ൧൦, സർവ്വെ ൯൨൧/൧/൨ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൩൭, സർവ്വെ ൯൨൧/൨ സെൻറ ൦. ൦൨, സർവ്വെ ൯൨൨/൨/൪ സെൻറ ൦. ൦ ൧, സർവ്വെ ൯൨൨/൩/൧ സെൻറ ൦. ൦൨, സർവ്വെ ൯൨൨/൩/൫ സെൻറ ൪൩, സർവ്വെ ൯൨൯/൦/൧ സെൻറ ൪൯, സർവ്വെ ൯൨൭/൦/൩ സെൻറ ൧൪, സർവ്വെ ൯൩൦/൦/൪ സെൻറ ൪൯, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലുപറ ൯/൨. ൧൪ പണം ക. ൩. ൬. ൬ ഉൾപ്പെടെ ൧.

(൧൫) ടി വില്ലേജിൽ ൨൪൦-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാർ കുട്ടിയാനിൽ തോമസ്സ് സെബാസ്റ്റ്യൻ മുതൽ പേർ ബാക്കിവച്ച പണം ക ൩൦. ൦. ൫ വഹകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൪൦൩ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧൨ സെൻറ ൪൯, സർവ്വെ ൪൧൦/൦/൧ ഏക്കർ ൫ സെൻറ ൬൪, സർവ്വെ ൪൧൧/൧ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൦. ൦൩, സർവ്വെ ൪൧൨/൧ ഏക്കർ ൯ സെൻറ ൧൨, സർവ്വെ ൪൧൪/൧ ഏക്കർ ൧൨ സെൻറ ൩൬, സർവ്വെ ൪൧൪/൧ ഏക്കർ ൫ സെൻറ ൦. ൦൫, സർവ്വെ ൨൯൬/൦/൯ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൧൩, സർവ്വെ ൨൯൬/൦/൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൭൩, സർവ്വെ ൨൭൪/൦/൨ ഏക്കർ ൪ സെൻറ ൪൨, സർവ്വെ ൨൭൪/൦/൧ ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൧൬, സർവ്വെ ൯൯൨/൨/൪ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൧൯, സർവ്വെ ൯൯൨/൨/൧ സെൻറ ൬൪, സർവ്വെ ൯൯൨/൨/൩ സെൻറ ൧൪, സർവ്വെ ൯൯൨/൨/൫ സെൻറ ൨൫, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം പണം ക. ൩൦. ൦. ൫.

(൧൬) ടി വില്ലേജിൽ ൨൪൧-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ വെള്ളാക്കാട്ട തൊടിയിൽ കൃഷ്ണൻനായർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൯൩. ൧. ൧ പണം ക. ൨. ൧൩. ൩ വഹകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൫൩൩/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൦. ൦ ൪, സർവ്വെ ൫൩൩/൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൩൦, സർവ്വെ ൯൦൬/൧/൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൦. ൦ ൪, സർവ്വെ ൯൦൬/൧/൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൪൪, സർവ്വെ ൯൦൬/൧/൩ സെൻറ ൯൫, സർവ്വെ ൯൭൬/൦/൧ സെൻറ ൨൫, സർവ്വെ ൯൦൯/൦/൧ സെൻറ ൩൫, സർവ്വെ ൯൦൯/൦/൧ സെൻറ ൩൨, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൯൩. ൧. ൧ പണം ക. ൨. ൧൩. ൩ ഉൾപ്പെടെ ൨.

(൧൭) ടി വില്ലേജിൽ ൨൪൫-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ വെള്ളറ വീട്ടിൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൩൬൩. ൩. ൫ പണം ക. ൧൩. ൯. ൫ വഹകം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൬൩. ൧. ൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൧൨, സർവ്വെ ൩൪൦/൨ ഏക്കർ ൬ സെൻറ ൬൬, സർവ്വെ ൩൪൦/൩ സെൻറ ൩൧, സർവ്വെ ൩൪൩ ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൬൩, സർവ്വെ ൩൪൫/൧ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൭൬, സർവ്വെ ൩൪൪ ഏക്കർ ൪ സെൻറ ൨൭, സർവ്വെ ൩൪൯ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൨൨, സർവ്വെ ൩൪൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൦. ൦൭, സർവ്വെ ൩൪൫/൨ സെൻറ ൦. ൦൩, സർവ്വെ ൩൭൦/൧ സെൻറ ൭൩, സർവ്വെ ൩൦൪/൦/൪ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൨. ൦, സർവ്വെ ൩൦൪/൦/൧ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൪൦, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൩൬൩. ൩. ൫ പണം ക. ൧൩. ൯. ൫ ഉൾപ്പെടെ ൩.

(൧൮) ടിവില്ലേജിൽ ൨൫൯-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരി വടക്കേതിൽ കിട്ടൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് മുതൽ പേർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൬൧. ൦. ൧൪ വഹകം ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൩ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൧ സർവ്വെ ൧൭൬/൨/൧ സെൻറ ൧൩, സർവ്വെ ൧൫൪/൩ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൪൩, സർവ്വെ ൧൫൫ കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧൯ ൧. ൦. ൧൪ പണം ക. ൧. ൯. ൯ ഉൾപ്പെടെ ൩.

(൧൯) ടിവില്ലേജിൽ ൨൯൨-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരി തെറ്റ്യണ്ണമ്മയുടെ ജാനകി പിഷാരസ്യാർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൪൨. ൦. ൦ പണം ക. ൦. ൩. ൫ വഹകം ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൫൨ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൭൨, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൪൨. ൦. ൦ പണം ക. ൦. ൩. ൫ ഉൾപ്പെടെ ൧.

(൨൦) ടിവില്ലേജിൽ ൨൯൫-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ വെള്ളറക്കാട്ട തൊടിയിൽ ഗോവിന്ദൻനായർ മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൧൩. ൦. ൦ പണം ക. ൦-൩-൧ വഹകം ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൪൧൩/൨/൩ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൪ സർവ്വെ ൯൨൧/൦/൧ സെൻറ ൩൬. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧൩. ൦. ൦ പണം ക. ൦. ൩. ൧.

(൨൧) ടിവില്ലേജിൽ ൨൭൧-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരി മരുതനാട്ട നാണി ലക്ഷ്മിഅമ്മ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൨൩. ൩൩. പണം ക. ൦-൧൨-൯ വഹകം ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൬ ൦/൦/൩ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൪൧ സർവ്വെ ൭൭൯/൨/൨ കാണം സെൻറ ൩൧. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൨൩. ൩൩. പണം ക. ൦. ൧൨. ൯ ഉൾപ്പെടെ ൧ വിറകുകെട്ട് ൧൩. ൧ വസ്തുക്കളും എന്നു.

(൨൨) ടിവില്ലേജിൽ ൨൭൭-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പറക്കൽ വൈക്കോല് തോമ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൧-൧-൧ ൦ പണം ക. ൧. ൧. ൫. ൦ വഹകം ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൯൬/൦/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൭൦ സർവ്വെ ൨൯൬/൦/൩ സെൻറ ൧൨ സർവ്വെ ൨൭൨/൦/൩ ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൩൭, സർവ്വെ ൨൭൪/൦/൩ സെൻറ ൩൩, സർവ്വെ ൨൭൫/൦/൩ സെൻറ ൧൪, സർവ്വെ ൪൦൬ സെൻറ ൭൨, സർവ്വെ ൧൦൭൨/൦/൧ ഏക്കർ ൪ സെൻറ ൪൦, സർവ്വെ ൧൦൭൩/൦/൨ സെൻറ ൯൬, സർവ്വെ ൩൨ ൧/൦/൨ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൩൪, സർവ്വെ ൯൫/൦/൧ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൯൫, സർവ്വെ ൫൬/൧/൩ സെൻറ ൧൧, സർവ്വെ ൫൬/൨/൩ ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൩൩. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧. ൧. ൧ ൦ പണം ക. ൧. ൧. ൫. ൦.

(൨൩) ടിവില്ലേജിൽ ൨൪൦-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരി കപ്പാത്തെ മീനാക്ഷിഅമ്മ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൨൬. ൩. ൫ പണം ക. ൧-൩-൯ വഹകം ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൨൩/൦/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൯൬ സർവ്വെ ൨൨൧/൩/൨ സെൻറ ൫൫, സർവ്വെ ൨൨൧/൩/൧ സെൻറ ൧൩. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൨൬. ൩. ൫ പണം ക. ൧. ൩. ൯.

(൨൪) ടിവില്ലേജിൽ ൨൭൯-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരി കോൽപ്പറമ്പ ഇല്ലത്ത് ദേവകിഅമ്മ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൧൦. ൨. ൧൪ പണം ക. ൭. ൬. ൩ വഹകം ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൪൦൯/൦/൩ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൪ സർവ്വെ ൪൦൭/൨/൩ സെൻറ ൨൫, സർവ്വെ ൪൧൫/൧/൧ സെൻറ ൨൪, സർവ്വെ ൪൧൫/൧/൧ സെൻറ ൩൧, സർവ്വെ ൪൧൯/൧/൩ സെൻറ ൪൫, സർവ്വെ ൪൧൯/൦/൧ ഏക്കർ ൫ സെൻറ ൬൩, സർവ്വെ ൪൧൭/൦/൨ സെൻറ ൩൦, സർവ്വെ ൯൨൧/൧/൪ സെൻറ ൩൪, സർവ്വെ ൯൨൨/൨/൧ സെൻറ ൩൭, സർവ്വെ ൯൨൨/൯/൬ സെൻറ ൩൦, സർവ്വെ ൯൨൭/൦/൨ സെൻറ ൩൩, സർവ്വെ ൯൨൭/൦/൨ സെൻറ ൩൩. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧൦. ൨. ൧൪ പണം ക. ൭-൬-൩ ഉൾപ്പെടെ ൧.

(൨൭) ടിവില്ലേജിൽ ൩൨ ൭-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരി കേളത്തകറിശ്ശി കൊന്തനാശു അമ്മണിഅമ്മ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൩൮. ൪. ൪ വഹകളും ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭൮ ൭/൦/൧൨ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൭൭ സർവ്വേ ൭൯൮ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൪൭, സർവ്വേ ൭൯ ൭/൦/൧ കാണം ഏക്കർ ൨ സെന്റ ൩൨, സർവ്വേ ൩൧൩/൦/൨ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൨൧. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൧൭൧. ൦. ൪ പണം ക. ൩. ൭-൦ മുള എണ്ണം ൪.

(൨൩) ടിവില്ലേജിൽ ൩൨൮-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ കേളത്തകറിശ്ശി കൊന്തനാശു രാമകൃഷ്ണമേനോൻ മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൪൩. ൦. ൦ പണം ക. ൪-൧൪-൦ വഹകളും ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭൮൪ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ ൩൭ സർവ്വേ ൭൯൭/൦/൭ സെന്റ ൩൩, സർവ്വേ ൭൯൩/൩/൨ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൭൪, സർവ്വേ ൭൩൪ കാണം സെന്റ ൮൩, സർവ്വേ ൪൧൯ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൧൦, സർവ്വേ ൩൧൩ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൭൩. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൮൩. ൦. ൦ പണം ക, ൪൧൪. ൦ മുള എണ്ണം ൨.

(൨൭) ടി വില്ലേജിൽ ൩൪൮-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ കപ്പുരത്തു മീനാക്ഷിഅമ്മ മകൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടിനായർ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൧൨. ൭. ൦ പണം ക. ൦-൧. ൨ വഹകളും ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧൮൮/൦/൪ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ ൩൦. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൧൨. ൭. ൦ പണം ക. ൦-൧. ൨ വിരക് കൊൽ ൯൭ വട്ടുകാൽ കണ്ണ് ൯൯.

(൨൮) ടിവില്ലേജിൽ ൩൪൯-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ കട്ടിയന്നിയിൽ തൊറപ്പു് സാറാമ്മ മുതൽ പേർ ബാക്കിവച്ചു പണം ൨൩. ൧. ൩ വഹകളും ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧൦൭൦ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൭ സെന്റ ൩൩ സർവ്വേ ൧൦൮൦ ഏക്കർ ൭ സെന്റ ൨, സർവ്വേ ൧൦൮൧ ഏക്കർ/൪ സെന്റ ൧൩, സർവ്വേ ൧൦൮൭ ഏക്കർ ൪ സെന്റ ൮൮, സർവ്വേ ൧൦൮൮ ഏക്കർ ൩ സെന്റ ൭൨, സർവ്വേ ൧൦൮൯/൦/൧ ഏക്കർ ൨ സെന്റ ൯൦, സർവ്വേ ൨൩൨/൧ ഏക്കർ ൭ സെന്റ ൮, സർവ്വേ ൨൩൨/൪ സെന്റ ൭൩, സർവ്വേ ൨൯൯/൧ ഏക്കർ ൪ സെന്റ ൯൧, സർവ്വേ ൨൯൯/൩ സെന്റ ൭൪, സർവ്വേ ൨൯൯/൪ സെന്റ ൪൨, സർവ്വേ ൩൨ ൦/൦/൧ ഏക്കർ ൭ സെന്റ ൧൮, സർവ്വേ ൧൦൮൩ ഏക്കർ ൩ സെന്റ ൭൦, സർവ്വേ ൧൦൮൪/൨ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൪൮, സർവ്വേ ൧൪൪/൦/൩ സെന്റ ൯൩, സർവ്വേ ൧൪൪/൦/൪ സെന്റ ൩൨, സർവ്വേ ൨൨൯/൧ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൧൮, സർവ്വേ ൧൪൪/൦/൨ സെന്റ ൮൪. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം പണം ക. ൨൩. ൧. ൩.

(൨൯) ടിവില്ലേജിൽ ൩൭൧-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പാലക്കരയിൽ കട്ടിയാന്നിൽ തൊമ്മന്റ് ചക്കോ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൯. ൪. ൩ പണം ക. ൩. ൭. ൮ വഹകളും ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൨൩൮/൦/൭ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൧൩ സർവ്വേ ൨൩൮/൦/൪ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൮൫ സർവ്വേ ൪൧൨/൧/൨ സെന്റ ൩, സർവ്വേ ൪൧൨/൨/൨ സെന്റ ൨൦, സർവ്വേ ൩൨൨/൩/൩ സെന്റ ൯, സർവ്വേ ൪൦൭/൧/൭ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൩൯, സർവ്വേ ൪൦൩/൦/൧ ഏക്കർ ൩ സെന്റ ൩൮, സർവ്വേ ൪൦൭/൧/൩ സെന്റ ൨൭, സർവ്വേ ൪൦൭/൨/൧ സെന്റ ൮൯, സർവ്വേ ൪൧൩/൧/൧ സെന്റ ൩൯, സർവ്വേ ൪൧൮/൦/൧ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൩൯, സർവ്വേ ൩൨൨/൩/൩ സെന്റ ൩൯, സർവ്വേ ൩൨൭/൦/൧ സെന്റ ൨൪, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൯. ൪. ൩ പണം ക ൩. ൭. ൮ മുള എണ്ണം ൧.

(൩൦) തേശ്ശേർക്കര വില്ലേജിൽ ൨-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ വട്ടപ്പറമ്പിൽ ഐശുമ്മൻ ഏനി മുതൽ പേർ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൯ ൦. ൦. ൧ പണം ക, ൦. ൧ ൦. ൨ വഹകളും ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൪൪൭ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൨ സെന്റ ൧൩. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൯ ൦. ൦. ൧ പണം ക, ൦-൧ ൦-൨ മുള എണ്ണം ൨.

(൩൧) ടിവില്ലേജിൽ ൭-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ ചേലക്കര കിഴക്കേമഠം ശിവരാമയ്യൻ രാമയ്യൻ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൭൩. ൪. ൧൪ പണം ക. ൦. ൧ ൦. ൭ വഹകളും ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭൧൮/൦/ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ ൩൩ സർവ്വേ ൭൧൮/൦/൨ സെന്റ ൪൦, സർവ്വേ ൭൧൮/൦/൩ സെന്റ ൪൭, സർവ്വേ ൭൨൭/൨ ഏക്കർ ൧, സർവ്വേ ൭൪൭ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൩. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൨൦൯. ൦. ൧൪ പണം ക, ൦. ൧൭. ൭ മുള എണ്ണം ൩.

(൩൨) ടിവില്ലേജിൽ ൧൩-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പോരായറത്തെലിൽ കിഴക്കേതിൽ ഗോപാലൻ എഴുത്തച്ഛൻ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൭൩-൦. ൩ വഹകളും ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭൪൪ അവകാശം കാണം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൨ സെന്റ ൨, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൧൩൨. ൪൩ പണം ക ൦. ൩. ൩. മുള എണ്ണം ൨.

(൩൩) ടിവില്ലേജിൽ ൧൩-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ ചേലക്കര പടിഞ്ഞാറെമഠം വിശ്വനാഥയ്യൻ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൩. ൦. ൭. ൧൭ പണം ക. ൦-൨-൪ വഹകളും ടിവില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭൧൭ അവകാശം കാണം വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ ൪൯. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൩. ൦. ൭. ൧൭ പണം ക. ൦. ൨. ൪.

(൩൪) ടി വില്ലേജിൽ ൧൭-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ തെക്കേൽ വടക്കേതിൽ വേലു എഴുത്തച്ഛൻ മുതൽ പേർ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൩൩. ൮. ൧൪, വഹകളും സർവ്വേ ൭൨൭/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം. വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൨൦ സർവ്വേ ൭൨൭/൨ ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൩൪, സർവ്വേ ൭൨൯/൧ സെന്റ ൩൭, സർവ്വേ ൭൨൯/൨ സെന്റ ൨൮, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൧൭ ൭-൨-൧൪ പണം ക, ൦. ൧ ൪. ൧൧ മുള എണ്ണം ൩.

(൩൫) ടി വില്ലേജിൽ ൨൪-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ എളമ്പലക്കാട്ടു പടിഞ്ഞാറേ വൈദ്യനാഥപട്ടർ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൪൨. ൭. ൦ പണം ക. ൦. ൪. ൦ വഹകളും ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൪൪൯/൦/൨ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ ൮൭, കൊല്ലത്താൽപാട്ടം നെല്ലു പറ ൪൨. ൭. ൦ പണം ക. ൦. ൪-൦ മുള എണ്ണം ൧.

(൩൬) ചേലക്കരവില്ലേജിൽ ൩൮-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ കഴുങ്കൽ പടിഞ്ഞാറേതിൽ രാമൻ എഴുത്തച്ഛൻ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൭ ൦ പണം ക. ൦-൨-൭ വഹകളും ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧൭൩ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെന്റ ൮൭ സർവ്വേ ൧൩ ൦/൦/൩ സെന്റ ൩൪, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൧൨ ൭-൭-൦ പണം ക. ൦. ൧ ൦-൨ മുള എണ്ണം ൩.

(൩൭) ടി വില്ലേജിൽ ൩൮-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പുലിക്കോട്ടിൽ ചാക്കണ്ണി ചാക്കോ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൨. ൭-൦ പണം ക. ൦. ൦-൧ ൧ വഹകളും ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧൪/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെന്റ ൧൦ സർവ്വേ ൧൪/൨ സെന്റ ൩. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ലു പറ ൨-൭-൦ പണം ക. ൦-൦-൧ ൧.

(൩൮) ടി വില്ലേജിൽ ൪൦-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ വില്ലടത്തു പടിഞ്ഞാറെതിൽ മക്കുട്ടിക്കുട്ടിഅമ്മ ബാക്കിവച്ചു നെല്ലു പറ ൧൩. ൧-൧൪ പണം ക. ൦-൭-൨ വഹകളും ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൩൩ ൭/൦/൩

അപ്രകാരം കാണം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൧ ൦. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൪ ൦-൩-൧ ൪ പണം ക. ൦-൯-൨ മുതൽ എണ്ണം ൧.

(൨ ൬) ടി വില്ലേജിൽ ൯ ൧-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരി പടിഞ്ഞാറെ അന്തിക്കാട്ടു ചെറിയമ്മ മകൾ പാറുഅമ്മ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൯-൨-൧ ൪ പണം ക. ൦-൬-൧ ൦ വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൩ ൩ ൩/൧/൧ അവകാശം കാണം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൭ ൭. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൨ ൯. ൧-൯ പണം ക. ൦-൩-൯ മുതൽ എണ്ണം ൧.

(൪ ൦) ടി വില്ലേജിൽ ൯ ൧-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരി ചോലക്കര വാരിയത്ത് പടിഞ്ഞാറെമഠത്തിൽ വെളിച്ചപ്പാട്ടിന്റെ ഭാര്യ പാപ്പിഅമ്മാൾ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൪ ൪-൯-൦ പണം ക ൦-൩-൭ വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧ ൩ ൦/൦/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൨ ൯. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൪ ൪-൯-൦ പണം ക. ൦-൩-൭ മുതൽ എണ്ണം ൧.

(൪ ൧) ടി വില്ലേജിൽ ൩ ൭-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പള്ളിത്തെക്കേതിൽ പട്ടാണി ഇസ്മായിൽസാഹിബ് ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൧ ൨ ൦ പണം ക. ൦-൧ ൦-൩ വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧ ൩ ൦/൦/൨ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൨ സെൻറ ൧ ൪. സർവ്വേ ൧ ൩ ൭ സെൻറ ൩ ൦, സർവ്വേ ൧ ൩ ൨/൦/൨ സെൻറ ൨ ൨. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൧ ൨ ൧ പണം ക. ൦-൧ ൦-൩ മുതൽ എണ്ണം ൨.

(൪ ൨) ടി വില്ലേജിൽ ൩ ൯-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ ചാത്തംകുളങ്ങരെ താച്ചുഎഴുത്തച്ഛൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൩ ൯-൩-൧ ൧ പണം ക. ൦-൯-൩ വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧ ൭ ൧/൨/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൧ സെൻറ ൩ ൩. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൩ ൯-൩-൧ ൧ പണം ക. ൦-൯-൩ മുതൽ എണ്ണം ൧.

(൪ ൩) കരമലവില്ലേജിൽ ൨ ൦-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ ഇരിപ്പുക്കാട്ടിൽ മാധവൻനായർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൯-൨-൧ ൨ പണം ക. ൦-൯-൦ വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൪ ൭ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൯ ൪ സർവ്വേ ൨ ൦/൧/൨ സെൻറ ൧ ൯. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൯-൨-൧ ൨ പണം ക. ൦-൯-൦ മുതൽ എണ്ണം ൧.

(൪ ൪) ടി വില്ലേജിൽ ൩ ൦-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ ചാത്തൻകുളങ്ങരെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിഎഴുത്തച്ഛൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൪-൩-൧ ൧ പണം ക. ൦-൦-൧ ൦ വകയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧ ൩ ൩/൧/൧ അവകാശം വെറുമ്പാട്ടം വിസ്തീർണ്ണം സെൻറ ൩ ൨. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് പറ ൪-൩-൧ ൧ പണം ക. ൦-൦-൧ ൦ മുതൽ എണ്ണം ൧.

(൨)

൧ ൧ ൨ ൭ ജൂൺ ൧ ൩.

താഴെ വിവരം പറയുന്ന കുടിയാന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ജപ്തിനോട്ടീസ്.

നിങ്ങൾ ദേവസ്വത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതായ നെല്ലും പണവും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും കൊണ്ടു നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർക്കുകയോ തീർത്തിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവെച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മററു ചെലവുകളും ൧ ൧ ൨ ൭-ാമാണ്ട് മിഥുനമാസം ൧ ൦-ാംനു മദ്ധ്യേ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിന്നുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിന്നേല്പിക്കുകയോ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിനെ നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിന്നുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിന്നേല്പിക്കുകയോ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതിവരെ ആ വസ്തുവിന്മേൽ ഏതെങ്കിലും വല്ല കിസ്തുകൾക്കു നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആവക കിസ്തുകൾ പാട്ടമായിട്ടാവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ടി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിന്നുന്നതിലോ സ്ഥിരപ്പാട്ടം ഏല്പിക്കുന്നതിലോ ലേലം വിളിച്ചു വില്ക്കുന്നതിലോ നിങ്ങൾക്കു വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ൭ ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

൧. ൭-ാംനമ്പർ കുടിക്കാരനായ കണ്ണംകുളം വില്ലേജിൽ കണ്ണംകുളം അങ്ങാടിയിൽ തൊഴുത്ത കണ്ടൻ റാവി മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൩ ൨-൯-൧ ൩ പറയും ൧ ക. ൧ ൦. ൩. ൨ സയും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വകയ്ക്കു—അഞ്ഞൂര ൭ ൪ ൩/൨. സെ. ൪ ൪. ൭ ൧ ൯-ൽ ൩. സെൻറ് ൨ ൨. കൊല്ലം ൧-ക്ക മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൧ ൩-൭-൧ ൨ ക ൧-൧ ൨-൨.

൨. ൧ ൨-ാംനമ്പർ കുടിക്കാരനായ മണക്കാട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ ൧ ൩ ൯ ക. ൧ ൩. ൭ സയും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വകയ്ക്കു—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൧ ൦ ൨ ൭-ൽ ൧-ൽ ൩൦൦ സെൻറ് ൯. ൨ ൨. കൊല്ലം ൧-ക്ക് മിച്ചവാരം ക. ൭. ൧ ൦. ൭.

൩. ൧ ൩-ാംനമ്പർ കുടിക്കാരനായ മണക്കത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ബാക്കി വച്ച സംഖ്യ ൩ ൭ ക. ൧ ൨ ൩. ൩ സയും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വകയ്ക്കു—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൧ ൦ ൨ ൭-ൽ ൧-ൽ ൩൦൦ ഏക്കർ ൯ സെൻറ് ൨ ൨ കൊല്ലം ൧-ക്ക മിച്ചവാരം ക. ൪. ൧ ൩-൩.

൪. ൧ ൯-ാം നമ്പർ കുടിക്കാരനായ മണക്കത്തിൽ ശങ്കരൻ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ ൨-൩-൪ കയും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വകയ്ക്കു—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൧ ൦ ൨ ൭-ൽ ൨ സെൻറ് ൨ ൪ കൊല്ലം ൧-ക്ക മിച്ചവാരം ക. ൪-൩-൨.

൫. ൨ ൯-ാംനമ്പർ കുടിക്കാരനായ ചിറ്റിനിക്കാരം വളപ്പിൽ ശങ്കരൻ നായർ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ നെല്ല് പറ ൨ ൭-൩-൩-൦ ക. ൧ ൪-൦-൪-൦ പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വകയ്ക്കു—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൯ ൧ ൯ സെൻറ് ൯ ൧. ൯ ൨ ൦/൨ സെൻറ് ൨ ൦. ൯ ൨ ൦/൧ ൧-൧ സെൻറ് ൨ ൨. ൯ ൨ ൦/൧ സെൻറ് ൪ ൯ ൯ ൨ ൦/൨. സെൻറ് ൭ ൦ കൊല്ലം ൧-ക്ക മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൩ ൦-൭-൨ പണം ക. ൧ ൪. ൦. ൪.

൬. ൨ ൨-ാംനമ്പർ കുടിക്കാരിയായ കോട്ടൂർ മണി ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ നെല്ല് പറ ൩-൯-൭-യും പണം ക. ൦-൯-൯-ം പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വകയ്ക്കു—അഞ്ഞൂര വില്ലേജ് സർവ്വേ ൭ ൪ ൯-ൽ ൩൦൦ സെൻറ് ൧ ൪. ൭ ൯ ൦ സെൻറ് ൧ ൯ മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧-ക്ക് നെല്ല് പറ ൩-൯-൭ പണം. ക. ൦-൨-൯-

൭. ൩ ൦-ാംനമ്പർ കുടിക്കാരനായ ചെറുവത്തൂർ ഇട്ട്യേമ്പ ബാക്കിവെച്ച സംഖ്യ നെല്ല് പറ ൨ ൨ ൩-൩-൩ ക. ൩-൭-൦-൦ പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം

പലിശ മുതലായതും വഹകം—അഞ്ഞൂര വില്ലേജ് സർവ്വേ ൫൩൧ സെൻറ് ൧൯, ൫൩൩ സെൻറ് ൩൯ കൊല്ലം ൧൧൨൮ മിച്ചവാരം പറ ൨൭-൦-൦ പണം ക. ൪൨-൭-൦.

൨-൪൦-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ ചെമ്മന്തര റപ്പായി മതൽപ്പേര ബാക്കിവച്ചനെല്ല് പറ ൨൩-൨-൦ ക. ൨-൨-൨-൦ പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും വഹകം—ഞ്ഞത്താറവില്ലേജ് ൧൨൯ ഏ. ൨ സെ. ൩൨, ൧൯൧ സെൻറ് ൯-൧൪൨ൽ ൧ സെൻറ ൫൫ കൊല്ലം ൧൧൨൮ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൪൨-൨-൧൫ പണം ക. ൭-൧൨.

൩. ൫൪-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ എഴുത്തച്ഛൻ വീട്ടിൽ പറങ്ങോടൻ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ ൧൩-൯-൨ കയും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൪൭൩൩ ൩൨-ഏ ൨ സെ. ൧൦ മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ ക. ൫-൨-൨.

൧൦. ൫൯—ാം നമ്പർ ജമക്കാരിയായ വളക്കാരെ ജ്ജിമയമ്മ ബാക്കി വച്ച നെല്ല് പറ ൧൦-൫-൨ ക. ൯-൧-൨-൦ പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൫൪൧ സെൻറ് ൫൭-൩൩/൨ സെൻറ് ൪൨-. മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ നെല്ല് പറ ൩-൦-൦ പണം ക. ൪-൧൨-൫.

൧൧. ൯൨-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ പുലിക്കോട്ടിൽ പെരലേസ്സ് ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ നെല്ല് പറ ൧൨-൫-൩-൦ ക. ൧—൦-൧ ൧-൩-൦ പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൭൯൦ സെൻറ് ൫൨. സർവ്വേ ൭൫൩ സെൻറ് ൩൩. സർവ്വേ ൩൫൩—ൽ ൧ സെൻറ് ൩൩. മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ നെല്ല് പറ ൧൯—൨-൧ ക. ൦-൩-൪.

൧൨. ൫൩-ാം നമ്പർ ജമക്കാരിയായ പനയ്ക്കൽ ഇട്ടിച്ചെക്ക ചെറ്റു കുഞ്ഞാത്തിരി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൧-൦-൨-൦ ക. ൪—൧-൩-൦ പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൪൩൯ ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൨൯ മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ നെല്ല് പറ ൧-൦-൨, ക. ൪—൧൧—൩.

൧൩. ൭൨-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ അമ്മട്ടെ അയ്യപ്പൻ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ നെല്ല് പറ ൨൨-൭-൨ പണം ക. ൧൭ യും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും-വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൩൩൫-ൽ ൨. സെൻറ് ൨൦. ൭൨൧-ൽ ൧ സെൻറ് ൫൪. മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ നെല്ല് പറ ൨൧-൭—൨ പണം ക. ൩-൪—൪.

൧൪. ൭൭-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ പണ്ടാരപ്പറമ്പിൽ കണ്ടമ്മ ബാക്കിവെച്ച സംഖ്യ ക. ൩-൩-൭ യും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൯൧൩/൧ സെൻറ് ൨൨. മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ ക. ൧-൫-൧.

൧൫. ൭൨-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ കൊന്നതെക്കൻ ജമക്കപ്പുത്തട്ടെ ഞളിയൻനമ്പൂതിരി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് പറ ൨൫-൦-൦ പണം ക. ൨൩-൨-൨-൦ പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൧൦൨൩ സെൻറ് ൫൩ മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ നെല്ല് പറ ൫-൦-൦ പണം ക. ൧—൫-൪.

൧൬. ൨൦-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ എഴുത്തച്ഛൻ കൽ ശങ്കരി എന്ന വെല്ല ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ നെല്ല് പറ ൧൫-൩-൨-൦ പണം ക. ൫-൩-൨-൦ പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വഹകം—അഞ്ഞൂര വില്ലേജ് സർവ്വേ ൧൧൫൨ ഏ. ൧ സെൻറ് ൯൩ മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ പറ ൧൪-൦-൦ ക. ൫-൩-൨.

൧൭. ൨൩-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ മറോക്കിക്കിയരക്ക ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ ക. ൧൫-൧൫-൪ യും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൧൦൨ ൧/൩ ഏ. ൧ സെൻറ് ൭൯ മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ ക. ൩-൧൩-൦.

൧൮. ൨൯-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ മതലഞ്ഞ് ഇട്ടിമാളു മതൽപ്പേര് ബാക്കിവെച്ച സംഖ്യ നെല്ല് പറ ൪൫-൦-൦ ക. ൧൩-൨-൩ യും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് ൨൪൯ ഏ. ൧ സെൻറ് ൯൩. ൨൪൭/൧ ഏ. ൧ സെൻറ് ൫൦ മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ നെല്ല് പറ ൪൫-൦-൦ പണം ക. ൧൩-൨-൩.

൧൯. ൨൭ (ഏ) നമ്പർ ജമക്കാരനായ അഞ്ഞൂര മുക്കട്ടം നാരായണൻ നമ്പീശൻ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ ക. ൭-൪-൩ യും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൩൯൦/൩ൽ ഭാരം ഏ ൧. മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ പണം ക. ൦-൯-൭.

൨൦. ൨൩-ാം നമ്പർ ജമക്കാരിയായ നാരിയത്ത ചിരമ്മ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ നെല്ല് പറ ൫൯-൭-൭ യും ഒരു വാഴക്കുലയും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വഹകം—അഞ്ഞൂര വില്ലേജ് സർവ്വേ ൧൦൦൪ സെൻറ് ൨൨. മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ നെല്ല് പറ ൧൪-൦-൦ ഒരു വാഴക്കുലയും.

൨൧. ൩൪-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ പനയ്ക്കൽ അയ്യപ്പൻ പാത്തപ്പൻ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ നെല്ല് പറ ൩൦-൪-൧൨ പണം ക. ൫-൧-൪ യും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൨൫൩ സെൻറ് ൯൯, ൨൯൩ ഏ ൧ സെൻറ് ൪, ൨൯൪ സെൻറ് ൧൫, ൨൯൫ സെൻറ് ൭, ൨൯൯/൨—ൽ ഭാരം സെൻറ് ൧൫ മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ നെല്ല് പറ ൩൦ ൪-൧൨ പണം ക. ൫-൧-൪.

൨൨. ൧൦൫-ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ പുളൂര് നമ്പ്യാതൻ നമ്പീശൻ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ ക. ൧൯-൦-൦ യും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും. വഹകം—അഞ്ഞൂരവില്ലേജ് സർവ്വേ ൩൫൧-ൽ വീതം സെൻറ് ൧൨. മിച്ചവാരം കൊല്ലം ൧൧൨൮ ക. ൧-൦-൦ യും ഒരു വാഴക്കുലയും.

൨൩. ൧൦൨—ാം നമ്പർ ജമക്കാരനായ കല്ലയിൽ കുഞ്ഞിട്ടലി ജമക്ക കണ്ടയിളളി ബാലൻ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യ നെല്ല് പറ ൩൯൪-൫-൦ പണം ൭-൧൦-൩ കയും പൊളിച്ചെഴുത്തവകാശം പലിശ മുതലായതും, വഹകം—ടിവില്ലേജ് സർവ്വേ ൭൪൫/൧ ഏ. ൧ സെൻറ് ൫൫. കൊല്ലം ൧൧൨൮ മിച്ചവാരം നെല്ല് പറ ൨൦-൨-൨ പണം ക. ൨-൩-൩.

തിരുവില്വാമല.

പി. കൃഷ്ണമേനോൻ,
ദേവസ്വം അസിസ്റ്റൻറ്
കമ്മീഷണർ.

NOTIFICATIONS.

(1)

C. No. 4|52. *12th July 1952.*

In pursuance of sub-section (5) of Section 5 of the Indian Income-tax Act, 1922 (XI of 1922) the Commissioner of Income-tax for Mysore, Travancore-Cochin, Coorg and Fort-Cochin hereby directs that with effect from 27-6-52 the following amendment shall be made in the Notification C. No. 4-Adm|50, dated 17-7-50 as amended by notifications C. No. 4-Adm|51, dated 25-5-51 & 21-6-51:—

Add the following under Col. 2 of Notification C. No. 4-Adm|50 dated 17-7-50 Sl. No. 1 as fresh entry:—

"9. Coorg

10. Special Survey Circle, Bangalore".

(2)

C. No. 5|52-II *12th July 1952.*

In exercise of the powers conferred on him under sub-section (5) of Section 5 of the Indian Income-tax Act, 1922. (XI of 1922), the Commissioner of Income-tax for Mysore, Travancore-Cochin, Coorg and Fort Cochin that with effect from 5th July 1952 the following amendment shall be made in the Notification C. No.5-Adm. |50-II, dated 19-7-50 as amended by notifications of even numbers dated 16-11-50 and 11-6-51: —

Add the following as fresh entry under columns 3 and 4 against item 1 of the notification dated 11-6-51.

Name of the Income-tax Circle—Bangalore Urban circle.

Designation of Income-tax Officer—(6) V Additional Income-tax Officer, Urban Circle, Bangalore.

Area or jurisdiction—(i) All persons over whom jurisdiction has been and may hereafter be notified from time to time under sub-section (7A) of Section 5 of the Income-tax Act, 1922.

(2) All persons, Association, of persons Charitable or religious institutions resident within the Bangalore Corporation limits, who are not liable to Indian Income-tax but who apply for refunds of Income-tax, exemption certificates, etc.

(3)

C. No. 5|52-II *12th July 1952.*

In exercise of the powers conferred on him under sub-section (5) of Section 5 of the Indian Income-tax Act, 1922 (XI of 1922), the Commissioner of Income-tax for Mysore, Travancore-Cochin, Coorg and Fort Cochin hereby directs that with effect from the 24th November 1951 the following amendment shall be made in the Notification C. No. 5-Adm|50-II, dated 19-7-50 as amended by Notifications of even numbers dated 16-11-50 and 11-6-51: —

Add the following as fresh entry as (i) under Cols. 3 and 4 against item 1 of the notification dated 11-6-51.

Name of the Income-tax Circle—Bangalore Urban Circle.

Designation of Income-tax Officer—(5) IV Additional Income-tax Officer, Urban Circle, Bangalore.

Area or jurisdiction—All persons over whom jurisdiction has been and may hereafter be notified from time to time under sub-section (7A) of Section 5 of the I. T. Act, 1922.

(4)

C. No. 5|52-II *13th July 1952.*

In exercise the powers conferred on him under sub-section (5) of Section 5 of the Indian Income-tax Act, 1922 (XI of 1922), the Commissioner of Income-tax for Mysore, Travancore-Cochin, Coorg and Fort Cochin hereby direct that with effect from 4th January 1952 the following amendment shall be made in the Notification C. No. 5-Adm|50-II. dated 19-7-50 as amended by Notifications of even numbers dated 11-6-51 and 14-11-51: —

(i) Substitute the following for item (2) under Col. 3 against item 4 of the Notification dated 11-6-51 as amended by Notification dated 14-11-51;

"(2) I Additional Income-tax Officer, Mysore."

(ii) Add the following as fresh entry as item (3) under Cols. 3 and 4 against item 4 of the notification dated 11-6-51 as amended by notification dated 14-11-51.

Name of the Income-tax Circle:—Mysore Circle.

Designation of Income-tax Officer—(3) II Additional Income-tax Officer, Mysore.

Area or jurisdiction—All persons over whom jurisdiction has been and may hereafter be notified from time to time under sub-section (7A) of Section 5 of the Income-tax Act, 1922."

Office of the Commissioner of Income-tax, Mysore, Travancore-Cochin and Coorg, Post Bag No. 5, Bangalore-1.

S. H. G. Nayudu,
Commissioner of Income-tax.

ANNEXURE I.

REPORT OF THE ACCOUNTS OF THE INDIAN CENTRAL COCONUT COMMITTEE.

PART I.

Under Rule 22 (4) of the Indian Central Coconut Committee Rules. 1945, issued under Section 13 of the Indian Coconut Committee Act, the audited statements of receipts and expenditure is to be furnished to the Central Government. Certified statements for the financial year ending 31st March, 1951 are attached.

2. In the year under report, the Committee was functioning as a Banker to the Indian Central Arecanut Committee. The amounts due from the Arecanut Committee were received on 3-7-1951 and its accounts were closed.

3. The previous Audit Report was finally disposed of by the Government of India. The one outstanding point in that report is wheth[illegible]mittee and the [illegible] the departmental accounts of the two Central Coconut Research Stations should be su[illegible]cted to internal check by the Secretary's office.

4. The transactions of the Committee are increasing with the expansion of the activities of the Central Coconut Research Stations and a more systematic accounting is called for in these Stations especially in the Research Station at Kayangulam. The defects noticed which are mainly in the accounts of the Research Stations and suggestions for improvement are embodied in Part II of this report.

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT OF THE INDIAN CENTRAL COCONUT COMMITTEE FOR THE YEAR ENDED 31-3-1951.

RECEIPTS.

Particulars.	Amount Rs.	As.	Ps.	Rs.	As.	Ps.
To opening balance as on 1-4-'50	3,74,783	0	3			
Less tender deposit account.	9,970	0	0	3,64,813	0	3
Less publication receipts adjusted.				175	8	0
				3,64,637	8	3
To tender deposit account:—						
Balance as on 1-4-1950.	9,970	0	0			
Receipts during the year.	1,765	0	0			
	11,735	0	0			
Less refund.	9,650	0	0	2,085	0	0
To coconut cess receipts:—						
Madras	17,653	0	0			
Bombay	22,000	15	6			
Travancore-Cochin.	2,00,000	0	0			
U. P.	762	11	0			
Mysore.	2	3	0	2,40,418	13	6
To other receipts:—						
(i) Interest on investment.				625	0	0
(ii) Publication receipts.	4,716	13	5			
Add amount adjusted in next year's account.	29	15	0	4,746	12	5
(iii) Refund out of advance paid to Madras Government for acquisition of lands, Kasaragod.				1,109	7	5
(iv) Forfeiture of Committee's contribution to P. F. a/c. of subscribers resigned.				3	0	0
(v) To other miscellaneous receipts.	21	7	3			

PAYMENTS.

Particulars.	Rs.	As.	Ps.	Amount Rs.	As.	Ps.	Rs.	As.	Ps.
I. A. ADMINISTRATION									
By salary of Secretary & staff.				42,409	3	0			
By allowances & Honoraria to Secretary & staff.				20,193	15	0			
By leave salary & pension contributions.				1,688	3	0			
By I. C. Coc. C. P. F. contribution.				2,290	12	0			
By contingencies.				11,342	5	9	77,924	11	9
I. B. T. A. of non-official members.							7,262	13	0
I. C. Publicity & propaganda.							11,884	0	6
II. AGRICULTURAL RESEARCH									
A. RESEARCH STATIONS.									
(1) C. C. R. S., Kasaragod									
(a) Capital expenditure									
Payment on account of special land acquisition staff.				1,181	3	3			
Lay out.				992	6	6			
Cost of stores—dead and Live-stock:									
Implements, tools etc.	1084	5	0						
Furniture & Equipment	1076	15	3						
Laboratory Equipment.	111	15	0	2,273	3	3	4,446	13	0
(b) Recurring expenditure:									
Salary of staff.				12,740	10	0			
Allowance & Honoraria.				7,951	5	0			
Leave salary & pension contributions.				1,170	9	0			
I. C. Coc. C. P. F. contribution.				537	0	0			
Contingencies.				4,792	14	8			
Working expenses.				15,689	2	4	42,881	9	0

Add amount adjusted in next year's account:—							
Telephone charges recovered. 0 13 0							
Suspense. 3 0 0							
Mis. receipts. 2 10 6	6	7	6	27	14	9	
(vi) Farm produce & other receipts:—							
(a) C. C. R. S., Kasaragod.				47,806	3	2	
(b) From C. C. R. S., Kayangulam.				18,337	9	7	
(vii) Receipts from the scheme for control of Leaf Diseases of coconut:—							
(a) Old scheme.				6,066	15	8	
(b) Extension scheme.				2,791	8	0	
(viii) Proceeds by sale of cement.				3,836	12	0	
(ix) Cash security realised from staff.				150	0	0	
(x) To I. C. Coc. C. P. F. a/c (interest to be remitted)				0	12	0	
C/O				6,92,643	4	9	

(ii) C. C. R. S., Kayangulam						
(a) Capital expenditure:—						
Lay out.	3,995	0	0			
Building construction.	943	6	5			
Building contingencies.	5,522	1	0			
Electric fittings	9,672	5	6			
Water supply fittings.	8,549	6	6			
Cost of stores Dead & Live stock.						
Implements, tools etc. 2367 12 9						
Furniture & equipment. 52 12 0						
Laboratory equipment. 73203 4 6						
Meteorological Observatory. 2487 7 2	78,111	4	5	1,06,793	7	10
(b) Recurring expenditure:						
Salary of staff.	40,743	3	0			
Allowance & Honoraria.	18,186	7	0			
Leave salary & pension contributions.	997	10	9			
I. C. Coc, C. P. F. contribution.	2,834	0	0			
Contingencies.	11,276	14	4			
Working expenses.	13,560	9	3	87,598	12	4
(c) Scheme for control of Leaf Disease of coconut.						
(i) Old scheme.				7,000	3	2
(ii) Extension scheme.				4,328	12	5
B. GRANTS-IN-AID.						
(a) RESEARCH SCHEMES.						
Regional Coconut Research Stations						
(i) Orissa.	4,740	0	0			
(ii) Travancore.	17,790	0	0	22,530	0	0
(b) COCONUT NURSERIES.						
(i) Madras Comprehensive scheme.	48,215	0	0			
(ii) Puri, Orissa.	4,070	0	0			
(iii) Vaikom & Kazhakuttam.	1,810	0	0			
(iv) Arsikere, Mysore.	4,640	0	0			
(v) Irinjalakuda, Cochin.	2,440	0	0			
(vi) Kumta, Bombay.	2,280	0	0			
(vii) Balia, Orissa.	2,230	0	0			
(viii) Coorg.	2,265	0	0			
(ix) Maradur, Madras.	4,125	0	0	72,075	0	0
III. MARKETING SCHEMES.						
Co-operative Marketing of Copra, Travancore				1,100	0	0
C/O				4,45,826	3	0

Particulars.	Amount Rs.	As.	Ps.	Rs.	As.	Ps.
	B/F			6,92,643	4	9
				6,92,643	4	9

Particulars.		Amount Rs.	As.	Ps.	Rs.	As.	Ps.
		B/F			4,45,826	3	0
By closing balance:—							
Current a/c with Imperial Bank of India		2,37,269	12	2			
Imprests:—							
Secretary's office	750						
C. C. R. S., Kasaragod	1500						
C. C. R. S., Kayangulam	1500	3,750	0	0			
Advance to Arecanut Committee,		5,279	4	10			
Advances recoverable a/c.		309	0	0			
C. C. R. S., Kayangulam D. D. T. temporary advance account.		151	8	3			
Bank commission recoverable.		0	6	0			
Balance adjusted in next year's account—							
Publication receipts.	29-15-0						
Other Mis. receipts.	6- 7-6	36	6	6	2,46,816	5	9*
By I. C. Coc. C. Prov. F. a/c. (interest to be remitted in P. O. S. Bank).					0	12	0
					6,92,643	4	9

* Includes Earnest money deposit of Rs. 2,085 and cash security of Rs 150

(K. Raman Menon)
ACCOUNTANT.

(K. Gopalan)
SECRETARY.

AUDITOR'S CERTIFICATE.

The accounts of the Indian Central Coconut Committee for the year ending 31st March, 1951. have been audited by me. The statement of receipts and payments has also been examined with the books of account and vouchers and other relevant records. I certify that the above statement sets forth correctly the transactions of the Committee relating to the aforesaid period.

Ernakulam,
11th January 1952.

(Sd.)
Assistant Accountant General,
(Travancore-Cochin)

PRINTED AND PUBLISHED BY THE S. G. P. AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, TRIVANDRUM, 1952.